

BANK ^{AND} QUOTATION RECORD

REG. U. S. PAT. OFFICE

INDEX TO STOCK EXCHANGE QUOTATIONS

Range for March 1957

	Page		Page
American Stock Exchange.....	30	New York Stock Exchange—Bonds...	4
Boston Stock Exchange.....	51	New York Stock Exchange—Stocks...	16
Detroit Stock Exchange.....	44	Pacific Coast Stock Exchange.....	46
Midwest Stock Exchange.....	39	Philadelphia-Baltimore Stock Exchange	43
		Pittsburgh Stock Exchange.....	39

INDEX TO GENERAL QUOTATIONS

Values as of March 29

	Page		Page
Banks and Trust Companies—		Municipal Bonds—	
Domestic	88	Domestic	78
Canadian	96	Canadian	81
Equipment Trusts (RR.).....	54	Public Utility Bonds.....	57
Exchange Seats.....	57	Public Utility Stocks.....	60
Federal Land Bank Bonds.....	78	Railroad Bonds	52
Foreign Government Bonds.....	79	Railroad Stocks.....	56
Industrial Bonds	64	Real Estate Bonds and Stocks.....	66
Industrial and Miscellaneous Stocks...	67	United States Government Securities...	78
Insurance Stocks	77	United States Territorial Bonds.....	78
Investing Companies Securities.....	63		

INDEX TO OTHER STATISTICAL INFORMATION

	Page		Page
Call Loan Rates.....	1	Prime Bankers' Acceptances.....	1
Dow, Jones Stock Averages.....	1	Securities Called for Redemption...	87
Foreign Exchange	2	Time Loan Rates.....	1
Money Market	1	Volume of Trading.....	1

April 1957

WILLIAM B. DANA COMPANY, PUBLISHERS

25 Park Place, New York 8, N. Y.

BANK AND QUOTATION RECORD

REG. U. S. PAT. OFFICE

Copyright in 1956 by WILLIAM B. DANA COMPANY in office of Librarian of Congress, Washington, D. C. Entered as Second Class Matter, March 14, 1928 at the Post Office at New York, N. Y., under Act of March 3, 1879—Issued Monthly

VOLUME 30

New York 8, April, 1957

NUMBER 4

BANK AND QUOTATION RECORD

(Published Monthly)

The Bank and Quotation Record is a companion publication of the Commercial & Financial Chronicle and is issued monthly.

Terms for the Chronicle are \$60.00 per annum within the United States and U. S. Possessions and Territories, \$63.00 in Canada \$60.00 in South and Central America, Spain, Mexico and Cuba, and \$67.00 in other foreign countries.

The subscription price to the Bank and Quotation Record is \$40.00 a year. Postage outside of United States extra. Single copies are sold at \$4.00 per copy.

CHICAGO OFFICE—135 South La Salle Street.

LONDON OFFICE—Edwards & Smith, 1 Drapers' Gardens, E. C.

WILLIAM B. DANA COMPANY, Publishers,
25 Park Place, New York 8

Volume of Business on New York Stock Exchange

Month of March—	1957	1956	1955	1954
Stock sales (shares).....	35,651,568	60,362,702	66,864,624	44,132,383
Bond sales (par value).....	\$	\$	\$	\$
Railroad and misc.....	73,932,700	94,882,000	73,806,000	65,420,600
International Bank.....	8,000	39,000	20,000	69,000
Foreign govt.....	3,782,500	5,050,900	7,547,000	13,691,400
United States Govt.....	35,000	15,000		
Total bond sales	77,758,200	99,986,900	81,373,000	79,181,000
Jan. 1 to Mar. 31—	1957	1956	1955	1954
Stock sales (shares).....	121,387,664	153,960,424	202,325,727	110,801,704
Bond sales (par value).....	\$	\$	\$	\$
Railroad and misc.....	235,252,300	262,700,900	240,570,700	200,262,600
International Bank.....	42,000	97,000	165,000	357,000
Foreign govt.....	11,255,750	13,497,000	21,721,200	40,763,000
United States Govt.....	70,000	15,000	8,000	5,500
Total bond sales	246,620,050	276,309,900	262,464,900	241,388,900

Volume of Business on American Stock Exchange

Month of March—	1957	1956	1955	1954
Stock sales (shares).....	17,241,010	27,586,510	23,868,727	11,771,789
Bond sales (par value).....	\$	\$	\$	\$
Domestic.....	900,000	1,124,000	1,322,000	860,000
Foreign govt.....	147,000	2,420,000	1,525,000	1,141,000
Foreign corporate.....	142,000	94,000	280,000	502,000
Total bond sales	1,189,000	3,638,000	3,127,000	2,503,000
Jan. 1 to Mar. 31—	1957	1956	1955	1954
Stock sales (shares).....	51,633,073	58,365,269	73,116,314	29,531,098
Bond sales (par value).....	\$	\$	\$	\$
Domestic.....	2,897,000	3,092,000	4,573,000	2,697,000
Foreign govt.....	530,000	3,360,000	3,744,000	4,015,000
Foreign corporate.....	471,000	484,000	1,006,000	1,492,000
Total bond sales	3,898,000	6,936,000	9,323,000	8,204,000

Dow-Jones Closing Stock Averages

	Industrials 30	Railroads 20	Utilities 15	Stocks Total 65
March 1.....	468.91	142.42	70.79	166.06
March 2.....				
March 3.....				
March 4.....	471.48	143.05	70.97	166.82
March 5.....	472.88	144.14	71.28	167.54
March 6.....	474.87	143.32	71.41	167.79
March 7.....	474.17	143.27	71.30	167.58
March 8.....	471.63	142.72	70.74	166.65
March 9.....				
March 10.....				
March 11.....	469.50	141.96	70.69	166.00
March 12.....	470.31	141.80	70.98	166.27
March 13.....	472.53	142.92	71.19	167.11
March 14.....	473.93	143.21	71.41	167.57
March 15.....	474.28	142.87	71.58	167.64
March 16.....				
March 17.....				
March 18.....	472.30	141.89	71.34	166.86
March 19.....	473.93	142.67	71.30	167.38
March 20.....	473.93	142.65	70.93	167.19
March 21.....	474.02	143.59	70.63	167.31
March 22.....	472.94	143.52	70.78	167.15
March 23.....				
March 24.....				
March 25.....	471.51	143.47	70.69	166.81
March 26.....	472.24	143.34	70.63	166.80
March 27.....	473.12	144.17	71.25	167.58
March 28.....	475.01	144.43	71.58	168.19
March 29.....	474.81	144.05	79.47	168.00
March 30.....				
March 31.....				

Averages are compiled by dividing total prices by the following:
Industrials, 4.566; Railroads, 5.601; Utilities, 11.26; 65 Stocks, 22.46.

Rates for Money at New York

Call loans on Stock Exch.:	Mar. 1	Mar. 8	Mar. 15	Mar. 22	Mar. 29
Range for week (mixed & industrial collateral)	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2
Time loans (mixed and industrial collateral)—					
Thirty days.....	4 1/8 @ 4 3/8	4 1/8 @ 4 3/8	4 1/8 @ 4 3/8	4 1/8 @ 4 3/8	4 1/8 @ 4 3/8
Sixty days.....	4 1/8 @ 4 3/8	4 1/8 @ 4 3/8	4 1/8 @ 4 3/8	4 1/8 @ 4 3/8	4 1/8 @ 4 3/8
Ninety days.....	4 1/8 @ 4 3/8	4 1/8 @ 4 3/8	4 1/8 @ 4 3/8	4 1/8 @ 4 3/8	4 1/8 @ 4 3/8
Four months.....	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
Five months.....	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
Six months.....	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
Commercial paper—					
Double and single names—					
Prime four to six months	3 1/2 @ 4	3 1/2 @ 4	3 1/2 @ 4	3 1/2 @ 4	3 1/2 @ 4

Call Loan Rates on the New York Stock Exchange

	Low	High	Renewal		Low	High	Renewal
Mar. 1	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	Mar. 17			
Mar. 2				Mar. 18	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2
Mar. 3				Mar. 19	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2
Mar. 4	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	Mar. 20	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2
Mar. 5	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	Mar. 21	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2
Mar. 6	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	Mar. 22	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2
Mar. 7	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	Mar. 23			
Mar. 8	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	Mar. 24			
Mar. 9				Mar. 25	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2
Mar. 10				Mar. 26	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2
Mar. 11	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	Mar. 27	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2
Mar. 12	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	Mar. 28	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2
Mar. 13	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	Mar. 29	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2
Mar. 14	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	Mar. 30			
Mar. 15	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	4 1/4 @ 4 1/2	Mar. 31			
Mar. 16							

Daily Record of Time Loans

	Rates on Mixed Collateral					
	30 Days	60 Days	90 Days	4 Mos.	5 Mos.	6 Mos.
March 1.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 2.....						
March 3.....						
March 4.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 5.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 6.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 7.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 8.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 9.....						
March 10.....						
March 11.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 12.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 13.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 14.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 15.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 16.....						
March 17.....						
March 18.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 19.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 20.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 21.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 22.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 23.....						
March 24.....						
March 25.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 26.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 27.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 28.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 29.....	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 1/4 @ 4 3/8	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2	4 3/8 @ 4 1/2
March 30.....						
March 31.....						

Prime Bankers' Acceptances

	30 Days	60 Days	90 Days	120 Days	150 Days	180 Days
	Bid Ask	Bid Ask	Bid Ask	Bid Ask	Bid Ask	Bid Ask
March 1.....	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 1/2	3 3/8 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 3/8
March 2.....						
March 3.....						
March 4.....	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 1/2	3 3/8 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 3/8
March 5.....	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 1/2	3 3/8 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 3/8
March 6.....	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 1/2	3 3/8 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 3/8
March 7.....	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 1/2	3 3/8 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 3/8
March 8.....	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 1/2	3 3/8 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 3/8
March 9.....						
March 10.....						
March 11.....	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 1/2	3 3/8 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 3/8
March 12.....	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 1/2	3 3/8 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 3/8
March 13.....	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 1/2	3 3/8 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 3/8
March 14.....	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 1/2 @ 3 3/8	3 3/8 @ 3 1/2		

FOREIGN EXCHANGE

DAILY RATES OF FOREIGN EXCHANGE

The figures shown below are the approximate cable rates in the New York market for each business day of the current month.

	Argentina (Peso)		Australia Pound	Austria Schilling	Belgium Franc	Bolivia Boliviano	Brazil (Cruzado)	
	Official	Free					Official	Free
March 1	*.0555	*.0267	*2.2283	*.0385	*.0199	.0055	.0546	.0156
March 2	Saturday							
March 3	Sunday							
March 4	*.0555	*.0264	*2.2280	*.0385	*.0199	.0013	.0546	.0156
March 5	*.0555	*.0266	*2.2280	*.0385	*.0199	.0013	.0546	.0156
March 6	*.0555	*.0266	*2.2290	*.0385	*.0199	.0013	.0546	.0156
March 7	*.0555	*.0266	*2.2289	*.0385	*.0199	.0013	.0546	.0156
March 8	*.0555	*.0266	*2.2278	*.0385	*.0199	.0013	.0546	.0157
March 9	Saturday							
March 10	Sunday							
March 11	*.0555	*.0266	*2.2285	*.0385	*.0199	.0013	.0546	.0157
March 12	*.0555	*.0262	*2.2276	*.0385	*.0199	.0013	.0546	.0157
March 13	*.0555	*.0262	*2.2255	*.0385	*.0199	.0013	.0546	.0157
March 14	*.0555	*.0264	*2.2260	*.0385	*.0199	.0013	.0546	.0157
March 15	*.0555	*.0264	*2.2260	*.0385	*.0199	.0013	.0546	.0157
March 16	Saturday							
March 17	Sunday							
March 18	*.0555	*.0264	*2.2260	*.0385	*.0198	.0013	.0546	.0157
March 19	*.0555	*.0262	*2.2230	*.0385	*.0198	.0013	.0546	.0157
March 20	*.0555	*.0258	*2.2226	*.0385	*.0198	.0013	.0546	.0157
March 21	*.0555	*.0252	*2.2236	*.0385	*.0198	.0013	.0546	.0157
March 22	*.0555	*.0247	*2.2241	*.0385	*.0198	.0013	.0546	.0158
March 23	Saturday							
March 24	Sunday							
March 25	*.0555	*.0238	*2.2248	*.0385	*.0198	.0013	.0546	.0159
March 26	*.0555	*.0239	*2.2238	*.0385	*.0198	.0013	.0546	.0159
March 27	*.0555	*.0248	*2.2236	*.0385	*.0198	.0013	.0546	.0159
March 28	*.0555	*.0249	*2.2223	*.0385	*.0198	.0013	.0546	.0159
March 29	*.0555	*.0250	*2.2212	*.0385	*.0198	.0013	.0546	.0159
March 30	Saturday							
March 31	Sunday							

	British Malaysia	Canada		Ceylon Rupee	Chile Peso	Colombia "Free" Peso	Cuba Peso	Czechoslovakia Crown
	Malayan Dollar	Dollar	Banker's Checks					
March 1	*.3255	*1.0442	1.04 1/2% prem.	*.2094	.0020	.1675	1/10% prem.	.1388
March 2	Saturday							
March 3	Sunday							
March 4	*.3255	*1.0450	1.04 1/8% prem.	*.2094	.0020	.1575	1/10% prem.	.1388
March 5	*.3255	*1.0450	1.04 1/8% prem.	*.2094	.0020	.1650	1/10% prem.	.1388
March 6	*.3255	*1.0450	1.04 1/8% prem.	*.2094	.0018	.1625	1/10% prem.	.1388
March 7	*.3255	*1.0450	1.04 1/8% prem.	*.2094	.0018	.1550	1/10% prem.	.1388
March 8	*.3255	*1.0458	1.04 1/8% prem.	*.2094	.0018	.1525	1/10% prem.	.1388
March 9	Saturday							
March 10	Sunday							
March 11	*.3256	*1.0468	1.04 1/4% prem.	*.2094	.0018	.1525	1/10% prem.	.1388
March 12	*.3253	*1.0460	1.04 37/64% prem.	*.2094	.0018	.1525	1/10% prem.	.1388
March 13	*.3253	*1.0444	1.04 1/4% prem.	*.2094	.0018	.1550	1/10% prem.	.1388
March 14	*.3252	*1.0451	1.04 35/64% prem.	*.2093	.0018	.1550	1/10% prem.	.1388
March 15	*.3254	*1.0453	1.04 35/64% prem.	*.2093	.0018	.1550	1/10% prem.	.1388
March 16	Saturday							
March 17	Sunday							
March 18	*.3250	*1.0455	1.04 1/4% prem.	*.2089	.0018	.1500	1/10% prem.	.1388
March 19	*.3251	*1.0461	1.04 1/4% prem.	*.2089	.0018	.1500	1/10% prem.	.1388
March 20	*.3251	*1.0463	1.04 1/4% prem.	*.2089	.0018	.1500	1/10% prem.	.1388
March 21	*.3251	*1.0467	1.04 45/64% prem.	*.2091	.0018	.1510	1/10% prem.	.1388
March 22	*.3252	*1.0465	1.04 1/4% prem.	*.2090	.0018	.1520	1/10% prem.	.1388
March 23	Saturday							
March 24	Sunday							
March 25	*.3252	*1.0464	1.04 43/64% prem.	*.2090	.0018	.1525	1/10% prem.	.1388
March 26	*.3252	*1.0464	1.04 1/4% prem.	*.2090	.0018	.1525	1/10% prem.	.1388
March 27	*.3252	*1.0469	1.04 1/4% prem.	*.2090	.0018	.1525	1/10% prem.	.1388
March 28	*.3251	*1.0462	1.04 1/4% prem.	*.2089	.0018	.1525	1/10% prem.	.1388
March 29	*.3251	*1.0457	1.04 1/8% prem.	*.2088	.0018	.1525	1/10% prem.	.1388
March 30	Saturday							
March 31	Sunday							

	Denmark	Ecuador	England (Pounds)			Finland	France	
	Krone	Sucre	Sterling	30 Days	60 Days	90 Days	Franc	
March 1	.1452	.0550	*2.7965	2.7944	2.7913	2.7881	*.0043	*.0028
March 2	Saturday							
March 3	Sunday							
March 4	.1452	.0550	*2.7962	2.7959	2.7938	2.7909	*.0043	*.0028
March 5	.1452	.0550	*2.7962	2.7947	2.7916	2.7884	*.0043	*.0028
March 6	.1452	.0550	*2.7975	2.7944	2.7919	2.7894	*.0043	*.0028
March 7	.1452	.0550	*2.7973	2.7956	2.7931	2.7906	*.0043	*.0028
March 8	.1452	.0550	*2.7959	2.7944	2.7916	2.7961	*.0043	*.0028
March 9	Saturday							
March 10	Sunday							
March 11	.1452	.0550	*2.7968	2.7947	2.7922	2.7900	*.0043	*.0028
March 12	.1452	.0550	*2.7957	2.7934	2.7909	2.7881	*.0043	*.0028
March 13	.1452	.0550	*2.7931	2.7906	2.7878	2.7850	*.0043	*.0028
March 14	.1452	.0550	*2.7937	2.7922	2.7891	2.7863	*.0043	*.0028
March 15	.1452	.0570	*2.7937	2.7944	2.7984	2.7869	*.0043	*.0028
March 16	Saturday							
March 17	Sunday							
March 18	.1452	.0570	*2.7893	2.7863	2.7831	2.7809	*.0043	*.0028
March 19	.1452	.0570	*2.7898	2.7863	2.7834	2.7800	*.0043	*.0028
March 20	.1452	.0570	*2.7893	2.7856	2.7825	2.7794	*.0043	*.0028
March 21	.1452	.0570	*2.7906	2.7881	2.7856	2.7825	*.0043	*.0028
March 22	.1452	.0570	*2.7912	2.7888	2.7863	2.7838	*.0043	*.0028
March 23	Saturday							
March 24	Sunday							
March 25	.1452	.0570	*2.7921	2.7900	2.7869	2.7841	*.0043	*.0028
March 26	.1452	.0570	*2.7909	2.7894	2.7863	2.7838	*.0043	*.0028
March 27	.1452	.0570	*2.7906	2.7894	2.7869	2.7838	*.0043	*.0028
March 28	.1452	.0570	*2.7890	2.7863	2.7838	2.7806	*.0043	*.0028
March 29	.1452	.0570	*2.7876	2.7856	2.7831	2.7800	*.0043	*.0028
March 30	Saturday							
March 31	Sunday							

All footnotes shown on page 3.

DAILY RATES OF FOREIGN EXCHANGE—Continued

	Germany		Hong Kong Dollar	India Rupee	Indonesia Rupiah	Iran Rial	Iraq Dinar	Ireland Pound	Italy Lira
	Mark	Blocked Mark							
March 1	*.2379	.2351	.1760	*.2093	.0900	.0135	2.81	*2.7965	.0016
March 2	Saturday								
March 3	Sunday								
March 4	*.2379	.2351	.1760	*.2092	.0900	.0135	2.81	*2.7962	.0016
March 5	*.2379	.2352	.1760	*.2092	.0900	.0135	2.81	*2.7962	.0016
March 6	*.2379	.2350	.1760	*.2093	.0900	.0135	2.81	*2.7975	.0016
March 7	*.2379	.2351	.1760	*.2093	.0900	.0135	2.81	*2.7973	.0016
March 8	*.2379	.2351	.1760	*.2093	.0900	.0135	2.81	*2.7959	.0016
March 9	Saturday								
March 10	Sunday								
March 11	*.2379	.2349	.1760	*.2093	.0900	.0135	2.81	*2.7968	.0016
March 12	*.2379	.2350	.1760	*.2093	.0900	.0135	2.81	*2.7957	.0016
March 13	*.2379	.2350	.1760	*.2091	.0900	.0135	2.81	*2.7931	.0016
March 14	*.2379	.2350	.1760	*.2091	.0900	.0135	2.81	*2.7937	.0016
March 15	*.2379	.2350	.1760	*.2091	.0900	.0135	2.81	*2.7937	.0016
March 16	Saturday								
March 17	Sunday								
March 18	*.2379	.2352	.1760	*.2088	.0900	.0135	2.81	*2.7893	.0016
March 19	*.2379	.2351	.1760	*.2089	.0900	.0135	2.80	*2.7898	.0016
March 20	*.2379	.2351	.1760	*.2089	.0900	.0135	2.80	*2.7893	.0016
March 21	*.2379	.2350	.1760	*.2090	.0900	.0135	2.80	*2.7906	.0016
March 22	*.2379	.2352	.1760	*.2090	.0900	.0135	2.80	*2.7912	.0016
March 23	Saturday								
March 24	Sunday								
March 25	*.2379	.2352	.1760	*.2090	.0900	.0135	2.80	*2.7921	.0016
March 26	*.2379	.2353	.1760	*.2090	.0900	.0135	2.80	*2.7909	.0016
March 27	*.2379	.2352	.1760	*.2090	.0900	.0135	2.80	*2.7906	.0016
March 28	*.2378	.2352	.1760	*.2089	.0900	.0135	2.80	*2.7890	.0016
March 29	*.2378	.2351	.1760	*.2089	.0900	.0135	2.80	*2.7876	.0016
March 30	Saturday								
March 31	Sunday								

	Japan	Lebanon	Mexico	Netherlands	New Zealand	Norway	Pakistan	Peru	Philippine Is.
	Yen	Pound	Peso	Guilder	Pound	Krone	Rupee	Sol	Peso
March 1	*.0027	.3150	*.0800	*.2611	*2.7688	*.1400	.2101	.0528	*.4969
March 2	Saturday								
March 3	Sunday								
March 4	*.0027	.3150	*.0800	*.2611	*2.7685	*.1400	.2102	.0528	*.4969
March 5	*.0027	.3150	*.0800	*.2611	*2.7685	*.1400	.2102	.0528	*.4969
March 6	*.0027	.3150	*.0800	*.2611	*2.7698	*.1400	.2101	.0528	*.4969
March 7	*.0027	.3150	*.0800	*.2611	*2.7696	*.1400	.2102	.0528	*.4969
March 8	*.0027	.3150	*.0800	*.2612	*2.7682	*.1400	.2101	.0528	*.4969
March 9	Saturday								
March 10	Sunday								
March 11	*.0027	.3150	*.0800	*.2612	*2.7691	*.1400	.2102	.0528	*.4969
March 12	*.0027	.3150	*.0800	*.2610	*2.7680	*.1400	.2101	.0528	*.4969
March 13	*.0027	.3150	*.0800	*.2611	*2.7654	*.1400	.2100	.0528	*.4969
March 14	*.0027	.3150	*.0800	*.2611	*2.7660	*.1400	.2100	.0528	*.4969
March 15	*.0027	.3150	*.0800	*.2611	*2.7660	*.1400	.2099	.0528	*.4969
March 16	Saturday								
March 17	Sunday								
March 18	*.0027	.3150	*.0800	*.2611	*2.7617	*.1400	.2096	.0528	*.4969
March 19	*.0027	.3150	*.0800	*.2611	*2.7622	*.1400	.2096	.0528	*.4969
March 20	*.0027	.3150	*.0800	*.2612	*2.7617	*.1400	.2096	.0528	*.4969
March 21	*.0027	.3150	*.0800	*.2612	*2.7629	*.1400	.2097	.0528	*.4969
March 22	*.0027	.3150	*.0800	*.2612	*2.7636	*.1400	.2098	.0528	*.4969
March 23	Saturday								
March 24	Sunday								
March 25	*.0027	.3150	*.0800	*.2612	*2.7645	*.1400	.2098	.0528	*.4969
March 26	*.0027	.3150	*.0800	*.2613	*2.7633	*.1400	.2097	.0528	*.4969
March 27	*.0027	.3150	*.0800	*.2612	*2.7629	*.1400	.2097	.0528	*.4969
March 28	*.0027	.3150	*.0800	*.2612	*2.7614	*.1400	.2096	.0528	*.4969
March 29	*.0027	.3150	*.0800	*.2612	*2.7600	*.1400	.2095	.0528	*.4969
March 30	Saturday								
March 31	Sunday								

	Portugal	Puerto Rico	So. Africa	Spain	Sweden	Switzerland	Turkey	Uruguay	Venezuela
	Escudo	U. S. Dollar	Pound	Peneta	Krona	Franc	Pound	Peso (Free)	Bolivar
March 1	*.0349	1/10% prem.	*2.7861	.0236	*.1933	*.2329	.3575	.2625	.3000
March 2	Saturday								
March 3	Sunday								
March 4	*.0349	1/10% prem.	*2.7858	.0236	*.1933	*.2329	.3575	.2625	.3000
March 5	*.0349	1/10% prem.	*2.7858	.0236	*.1933	*.2330	.3575	.2625	.3000
March 6	*.0349	1/10% prem.	*2.7870	.0236	*.1933	*.2330	.3575	.2625	.3000
March 7	*.0349	1/10% prem.	*2.7868	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.2635	.3000
March 8	*.0349	1/10% prem.	*2.7854	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.2635	.3000
March 9	Saturday								
March 10	Sunday								
March 11	*.0349	1/10% prem.	*2.7864	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.2635	.3000
March 12	*.0349	1/10% prem.	*2.7853	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.2635	.3000
March 13	*.0349	1/10% prem.	*2.7826	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.2635	.3000
March 14	*.0349	1/10% prem.	*2.7833	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.2620	.3000
March 15	*.0349	1/10% prem.	*2.7833	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.2620	.3000
March 16	Saturday								
March 17	Sunday								
March 18	*.0349	1/10% prem.	*2.7789	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.2615	.3000
March 19	*.0349	1/10% prem.	*2.7794	.0236	*.1933	*.2331	.3575	.2620	.3000
March 20	*.0349	1/10% prem.	*2.7789	.0236	*.1933	*.2332	.3575	.2615	.3000
March 21	*.0349	1/10% prem.	*2.7801	.0236	*.1933	*.2333	.3575	.2610	.3000
March 22	*.0349	1/10% prem.	*2.7808	.0236	*.1933	*.2333	.3575	.2610	.3000
March 23	Saturday								
March 24	Sunday								
March 25	*.0349	1/10% prem.	*2.7817	.0236	*.1933	*.2333	.3575	.2610	.3000
March 26	*.0349	1/10% prem.	*2.7805	.0236	*.1933	*.2333	.3575	.2610	.3000
March 27	*.0349	1/10% prem.	*2.7801	.0236	*.1933	*.2333	.3575	.2610	.3000
March 28	*.0349	1/10% prem.	*2.7786	.0236	*.1933	*.2333	.3575	.2615	.3000
March 29	*.0349	1/10% prem.	*2.7772	.0236	*.1933	*.2333	.3575	.2615	.3000
March 30	Saturday								
March 31	Sunday								

*Noon buying rate for cable transfers in New York, as received from Federal Reserve Bank. †Official rate.

New York Stock Exchange - - Bonds

Monthly and Yearly Record

RANGE OF BOND PRICES FOR MARCH

Bond Sales—	1957	1956	Bond Sales—	1957	1956
March	\$77,758,200	\$99,986,900	Jan. 1 to March 31	\$246,620,050	\$276,309,900

The tables on pages 4 to 27 furnish a complete record of the transactions on the New York Stock Exchange during March and the range since January 1. They need no extended introduction, as they are self-explanatory. The tables embrace every security dealt in on the Exchange. We give bonds first, using the classification adopted in the official list. The italic letters in the column headed "Interest Period" indicate in each case the month when the bonds mature.

All quotations for interest-paying bonds are at a price to which accrued interest must be added. The exceptions to the rule are income bonds and bonds on which interest is in default. This method of quoting bonds became effective January 2, 1909. Quotations after decimal point represent one or more 32nds of a point.

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1	
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
	Treasury 3 1/4s 1978-1983	J-D	96.12	96.20	99.16	99.24	98.28	99.4				
	3s Feb 15 1995	F-A	91.2	91.6	94.12	94.20	93.28	94.4				
	2 3/4s 1961	M-S	96.10	96.14	97.16	97.22	97.8	97.12				
	2 3/4s 1958-1963	J-D	99.22	99.26	100.6	100.10	100.4	100.8				
	2 3/4s 1960-1968	J-D	99.24	100	100.20	100.28	100.20	100.28				
	2 1/2s 1956-1958	M-S	98.29	98.31	99.7	99.9	99.10	99.12				
	2 1/2s Dec 15 1958	J-D	98	98.2	98.18	98.20	98.18	98.20				
	2 1/2s Nov 15 1961	M-N	94.24	94.28	96	96.6	95.28	96				
	2 1/2s 1962-1967	J-D	90.18	90.22	92.22	92.30	93.10	93.14				
	2 1/2s 1963	F-A	93.14	93.18	95.8	95.14	95.4	95.8				
	2 1/2s 1963-1968	J-D	89.20	89.24	91.22	91.30	92.10	92.14				
5,000	2 1/2s June 1964-1969	J-D	88.22	88.26	91.6	91.14	91.22	91.26	91.20 Mar 28	91.20 Mar 28	91.20 Mar 28	91.20 Mar 28
	2 1/2s Dec 1964-1969	J-D	88.20	88.24	91.4	91.12	91.18	91.22				
	2 1/2s 1965-1970	M-S	88.18	88.22	91.2	91.10	91.14	91.18				
	2 1/2s 1966-1971	M-S	88.16	88.20	91	91.8	91.12	91.16				
	2 1/2s June 1967-1972	J-D	87.26	87.30	90.24	91	91.8	91.12				
	2 1/2s Sept 1967-1972	M-S	87.20	87.24	90.20	90.28	91.6	91.10				
	2 1/2s Dec 1967-1972	J-D	87.24	87.28	90.22	90.30	91.8	91.12			92.24 Feb 11	92.24 Feb 11
	2 1/2s 1967-1969	M-S	97.20	97.24	97.28	98.2	98.2	98.6				
	2 3/4s June 1958	J-D	98.6	98.8	98.21	98.23	98.25	98.27				
30,000	2 3/4s Sept 1957-1959	M-S	96.19	96.21	97.2	97.4	97.9	97.11	97.8 Mar 28	97.8 Mar 28	97.28 Mar 28	97.8 Mar 28
	2 3/4s June 1959-1962	J-D	93.20	93.24	94.24	94.30	94.18	94.22				
	2 3/4s Dec 1959-1962	J-D	93.20	93.24	94.26	95	94.18	94.22				
	2 3/4s Nov 15 1960	M-N	94.26	94.30	95.30	96.4	95.26	95.30				
	International Bank for Reconstruct & Devel—											
7,000	25-year 3s 1972	J-J	84	86	91.16	Sale	91	92.16	91 Mar 19	91.16 Mar 1	90.16 Feb 21	92 Feb 14
	25-year 3s 1976	M-S	83	85	90	91.16	90.16	91.16			90 Feb 4	90 Feb 4
1,000	30-year 3 1/4s 1981	A-O	86	88	90.8	91.8	90.16	92	90.30 Mar 5	90.30 Mar 5	90.30 Mar 5	90.30 Mar 5
	23-year 3 1/4s 1979	M-N	90	92	91	93	92.16	93.16				
	19-year 3 1/4s 1971	A-O	92 1/2	94 1/2	97.16	98.16	97.16	98.8				
	15-year 3 1/4s 1969	J-J	93 1/2	95 1/2	97.24	98.16	97.24	98.16				
4,000	20-yr 4 1/2s Jan 1 1977	J-J			104.29	105.4	104.24	105.8			104.4 Jan 30	104.24 Feb 4
	Serial bonds of 1950—											
	2% of 1950 due 1968	F-A	97.8	98.8	97.16	98.16	97.16	98.16				
	2% of 1950 due 1969	F-A	96	97	96.16	97.16	96.16	97.16				
	2% of 1950 due 1960	F-A	94.16	95.16	94.16	95.16	94.16	95.16				
	2% of 1950 due 1961	F-A	93.16	94.16	93.16	94.16	93.16	94.16				
	2% of 1950 due 1962	F-A	92.16	93.16	92.16	93.16	92.16	93.16				
	TERRITORIAL ISSUE											
	Panama Canal 3s 1961	Q-June	102 1/2	103 1/2	103	104	103 1/2	104 1/2				
	NEW YORK CITY											
	Transit Unification—											
169,000	3% corporate stk 1980	J-D	91%	Sale	98 1/2	Sale	98 1/2	Sale	98 Mar 4	98 1/2 Mar 29	91% Jan 2	98 1/2 Mar 29
	FOREIGN GOVERNMENT AND MUNICIPALITIES											
	Agricul Mgtc Bk (Colombia)											
	* Δ Gtd sinking fund 6s 1947	F-A										
	* Δ Gtd sinking fund 6s 1948	A-O										
3,000	Akershus (Norway) 4s 1968	M-S	98 1/2	99			99		98 1/2 Mar 14	99 Mar 20	98 1/2 Feb 26	99 Feb 18
1,000	* Δ Antioquia (Col) 7s A 1945	J-J		90	88 1/2		88 1/2		89 1/2 Mar 19	89 1/2 Mar 19	89 1/2 Mar 19	90 Jan 20
2,000	* Δ External s f 7s ser B 1945	J-J							89 1/2 Mar 8	89 1/2 Mar 8	89 1/2 Mar 8	89 1/2 Mar 8
	* Δ External s f 7s ser C 1945	J-J									89 Feb 18	89 Feb 18
	* Δ External s f 7s ser D 1945	J-J									88 Jan 28	89 Feb 11
	Δ 7s 1st series 1957	A-O										
	Δ 7s 2d series 1957	A-O			89	Sale			89 Mar 1	89 Mar 1	89 Mar 1	89 Mar 1
1,000	Δ 7s 3d series 1957	A-O										
54,000	3s s f 8 bonds 1978	J-J	46 1/2	48 1/2	48%	Sale	50	Sale	48% Mar 1	50% Mar 5	46% Jan 3	50% Jan 25
	Australia (Commonwealth of)											
83,000	10-year 3 1/4s 1957	J-D	99%		99 1/2		99%	99%	99% Mar 15	99 1/2 Mar 8	99% Jan 30	100 Jan 9
93,000	20-year 3 1/4s 1967	J-D	90	91%	91%	92%	91%	Sale	91 Mar 18	92% Mar 13	91 Jan 4	94 Jan 28
30,000	20-year 3 1/4s 1966	F-A	91	92	92%	92%	91%	93%	91 Mar 21	92% Mar 8	90% Jan 14	94% Feb 5
198,000	15-year 3 1/4s 1962	F-A	95 1/2	Sale	95	Sale	94 1/2	Sale	94 1/2 Mar 4	95 1/2 Mar 12	94 1/2 Jan 9	98 1/2 Jan 28
20,000	15-year 3 1/4s 1969	J-D	91 1/2	Sale	90%	Sale	90 1/2	91	90 1/2 Mar 4	91 1/2 Mar 4	90 1/2 Mar 4	93 1/2 Jan 28
95,000	15-year 4 1/2s 1971	J-D	99%	Sale	98%	Sale	98	Sale	97 Mar 20	98% Mar 1	97 Mar 20	99% Jan 2
	* Bavaria (Free State)—											
	External 6 1/2s 1948	F-A									165 Jan 9	165 Jan 9
196,000	Belgium (King of) extl 6s 1964	J-D	96%	Sale	98%	Sale	98%	Sale	98% Mar 1	99 1/2 Mar 12	96% Jan 4	99 1/2 Mar 12
3,000	Berlin (City of) 6s 1968	J-D		106 1/2	112 1/2	117	112 1/2		113 1/2 Mar 8	114 Mar 28	106 1/2 Jan 15	114 1/2 Jan 30
9,000	* 6 1/2% external loan 1950	A-O		105	125%	129	127 1/2	135	128 1/2 Mar 14	130 Mar 19	107 Jan 3	130 Mar 19
	* Δ Brazil (U S of) extl 8s 1941	J-D										
	Stmp pursuant to Plan A											
33,000	Interest reduced to 7 1/2%	J-D	75		82 1/2	Sale	86	87	82 1/2 Mar 1	90 Mar 26	77 Jan 17	90 Mar 26

For footnotes, see page 15.

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 2, 1957		March 1 Opening or Bid Ask		March 29 Closing or Bid Ask		PRICES IN MARCH		Highest Sale Prices	RANGE SINCE JAN. 1		Highest Sale Prices
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	High Sale Prices	Lowest Sale Prices	High Sale Prices				
1,000	Brazil (U S of) (Cont)— Δ Extl s f 6½s 1926—1957 Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 3.375%)	A-O	—	—	112½	Sale	—	—	112½	Mar 1	112½	Mar 1	112½	Mar 1
31,000	Δ Extl s f 6½s 1927—1957 Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 3.375%)	A-O	64	65	67½	68½	73	—	68	Mar 4	73½	Mar 28	65	Jan 4
26,000	* Δ Cent Ry 30-year 7s—1953 Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 3.5%)	A-O	64½	66	67½	68½	73	75	68½	Mar 5	73½	Mar 28	66	Jan 11
27,000	5% funding 1931 due 1951 Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 3.375%)	J-D	75	—	82½	Sale	87	—	82½	Mar 1	90	Mar 22	77	Jan 28
4,000	3½s extl dollar bonds of 1944 (Plan B)	A-O	64	70	67½	71	72½	—	69½	Mar 13	69½	Mar 13	66	Jan 28
18,000	Series No 1	J-D	96½	98	98½	—	98½	99¼	99	Mar 14	99¼	Mar 27	98	Jan 3
6,000	Series No 2	J-D	95	97	98½	—	98½	100	98½	Mar 7	99	Mar 7	97	Jan 3
38,000	Series No 3	J-D	90½	95	89	91	91	97	89	Mar 4	91	Mar 28	89	Feb 12
14,000	Series No 4	J-D	94	—	89	93	92½	94	91	Mar 18	93	Mar 22	91	Mar 18
3,000	Series No 5	J-D	94½	—	95	—	95	—	96	Mar 20	96	Mar 20	95	Jan 22
—	Series No 6	J-D	90¼	—	94	—	94	—	—	—	—	—	96	Feb 27
—	Series No 7	J-D	90¼	—	95½	98	94½	—	—	—	—	—	—	—
—	Series No 8	J-D	90¼	—	97	—	97	—	—	—	—	—	—	—
—	Series No 9	J-D	90¼	—	94	—	94	—	—	—	—	—	—	—
1,000	Series No 10	J-D	90¼	—	93	—	93	—	94½	Mar 25	94½	Mar 25	94½	Jan 30
—	Series No 11	J-D	90	94	93	—	93	—	—	—	—	—	93	Jan 23
—	Series No 12	J-D	90	—	94½	99	94½	—	—	—	—	—	92¾	Jan 3
2,000	Series No 13	J-D	93	—	89	—	91	—	—	—	—	—	96	Jan 22
1,000	Series No 14	J-D	90	94	93	—	93	—	91½	Mar 26	92	Mar 15	91½	Mar 26
3,000	Series No 15	J-D	90	—	93	96	93	95	93½	Mar 14	93½	Mar 14	93½	Feb 5
1,000	Series No 16	J-D	90	95	93	—	93	—	93	Mar 4	93	Mar 4	93	Mar 4
—	Series No 17	J-D	90	—	93	—	93	—	93½	Mar 4	93½	Mar 4	93½	Mar 4
—	Series No 18	J-D	90	94	93	96	93	95	93½	Mar 4	93½	Mar 4	93½	Feb 26
—	Series No 19	J-D	90	97¼	93	97¼	93	—	—	—	—	—	94	Jan 3
—	Series No 20	J-D	93	97	95	97	96	97	—	—	—	—	93	Jan 23
—	Series No 21	J-D	95	—	95	—	95	—	—	—	—	—	96	Jan 10
1,000	Series No 22	J-D	96	—	98½	—	98½	—	98½	Mar 19	98½	Mar 19	96	Feb 1
14,000	Series No 23	J-D	92½	95	96½	98	95	Sale	95	Mar 29	97	Mar 23	95	Jan 3
—	Series No 24	J-D	92	—	89	—	89	—	—	—	—	—	96	Jan 10
—	Series No 25	J-D	93	—	95	98	96	98	—	—	—	—	96	Jan 10
—	Series No 26	J-D	90	—	93	—	93	95	93	Mar 19	93	Mar 19	93	Mar 19
10,000	Series No 27	J-D	91	96½	96	—	89	95	96	Mar 14	99	Mar 15	96	Jan 22
—	Series No 28	J-D	90	—	93	96	89	95	—	—	—	—	93	Jan 21
—	Series No 29	J-D	90	—	93½	—	93½	—	—	—	—	—	94	Feb 11
—	Series No 30	J-D	90	—	93½	—	93½	—	—	—	—	—	94	Feb 11
11,000	Caldas (Dept of) 3s—1978	J-J	46¾	48½	49	50½	50½	Sale	49½	Mar 4	50½	Mar 29	46¾	Jan 4
28,000	Canada (Dom) 2½s—1974	M-S	88	89	88¾	Sale	89	90	88½	Mar 8	89½	Mar 26	87½	Jan 9
28,000	25-year 2½s—1975	M-S	88	89	88¾	—	88¾	—	88	Mar 15	90	Mar 14	87½	Jan 9
25,000	Cauca Valley (Dept of)— 3s s f \$ bonds—1978	J-J	46¾	49	49	51½	51	Sale	50½	Mar 26	52	Mar 8	50	Feb 11
1,000	* Δ Chile (Rep) ext s f 7s—1942 Δ 7s assented—1942	M-N	79½	Sale	78	—	78	—	80½	Mar 25	80½	Mar 25	79½	Jan 2
—	Δ Extl s f gold 6s—1960	A-O	46	—	46	—	46	—	—	—	—	—	80	Jan 14
—	Δ 6s assented—1960	A-O	46	—	46	—	46	—	—	—	—	—	80	Jan 14
2,000	Δ Extl s f gold 6s—Feb 1961	F-A	78	—	78	—	78	—	80½	Mar 22	80½	Mar 22	80½	Jan 16
—	Δ 6s assented—Feb 1961	F-A	46	—	46	—	46	—	—	—	—	—	80½	Jan 11
—	Δ Ry ref extl s f 6s—Jan 1961	J-J	78	—	78	—	78	—	48	Mar 22	48	Mar 22	48	Mar 22
1,000	Δ 6s assented—Jan 1961	J-J	46	—	46	—	46	—	—	—	—	—	80½	Feb 4
—	Δ Extl s f 6s—Sep 1961	M-S	78	—	78	—	78	—	—	—	—	—	—	—
—	Δ 6s assented—Sep 1961	M-S	46	—	46	—	46	—	—	—	—	—	—	—
—	Δ Extl sinking fund 6s—1962	M-S	78	—	78	—	78	—	—	—	—	—	47½	Jan 28
—	Δ 6s assented—1962	M-S	46	—	46	—	46	—	—	—	—	—	—	—
—	Δ Extl sinking fund 6s—1963	M-N	78	—	78	—	78	—	—	—	—	—	47½	Jan 16
—	Δ 6s assented—1963	M-N	46	—	46	—	46	—	—	—	—	—	44½	Jan 4
155,000	Extl s f \$ bonds 3s—1993	J-D	44¾	Sale	45½	Sale	45¾	Sale	45¼	Mar 5	46	Mar 27	44¾	Jan 4
—	Δ Chile (Mtge Bank) 6½s—1957	J-D	78	—	78	—	78	—	—	—	—	—	—	—
—	Δ 6½s assented—1957	J-D	46	—	46	—	46	—	—	—	—	—	—	—
1,000	Δ 6½s assented—1961	J-D	46	—	46	—	46	—	48	Mar 11	48	Mar 11	48	Mar 11
—	Δ Guar sinking fund 6s—1961	A-O	78	—	78	—	78	—	—	—	—	—	80	Jan 10
—	Δ 6s assented—1961	A-O	46	—	46	—	46	50	—	—	—	—	—	—
—	Δ Guar sinking fund 6s—1962	M-N	78	—	78	—	78	—	—	—	—	—	80	Jan 9
—	Δ 6s assented—1962	M-N	46	—	46	—	46	—	—	—	—	—	81	Feb 8
—	Δ Chilean Munic Loan 7s—1960	M-S	78	—	78	—	78	—	—	—	—	—	47	Jan 10
—	Δ 7s assented—1960	M-S	46	—	46	—	46	—	—	—	—	—	9½	Feb 25
—	Δ Chinese Hukuang Ry 6s—1951	J-D	10½	13	9	14½	10	11½	—	—	—	—	12	Feb 28
—	* Δ Cologne (City of) 6½s—1950	M-S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	Δ Colombia (Rep of)— Δ 6s of 1928—Oct 1961	A-O	115	—	114	—	114	—	121	Mar 21	121	Mar 21	119½	Feb 8
1,000	Δ 6s of 1927—Jan 1961	J-J	115	—	114	—	114	—	—	—	—	—	121	Mar 21
47,000	3s extl s f \$ bonds—1970	A-O	54¾	Sale	57½	59	57¼	Sale	56	Mar 26	57¾	Mar 12	54	Jan 3
—	Colombia (Mtge Bank)— * Δ Sinking fund 6½s—1947	A-O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	* Δ Sinking fd 7s 1926—1946	M-N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	* Δ Sinking fd 7s 1927—1947	F-A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11,000	Δ Costa Rica (Rep of) 7s—1951	M-N	—	—	72	—	73	—	73½	Mar 4	73½	Mar 4	73½	Feb 13
4,000	3s ref \$ bonds '53 due—1972	A-O	51¾	53	57½	59½	59½	61	59	Mar 7	60	Mar 7	52½	Jan 9
22,000	Cuba (Rep of) 4½s extl—1977	J-D	102¼	Sale	105	105½	104¾	105½	105	Mar 5	105½	Mar 5	102¼	Jan 2
3,000	Cundinamarca 3s—1978	J-J	48	50¼	50½	52	51	Sale	50½	Mar 26	51	Mar 29	50½	Mar 26
—	Czechoslovak (State)— Stamped assented (Interest reduced to 6%) ext to 1960	A-O	48	Sale	48	55	—	48¼	48¼	Mar 25	48¼	Mar 25	48	Jan 2
2,000	Denmark extl 4½s—1962	A-O	99¼	Sale	99¼	100%	99¼	Sale	99½	Mar 18	100%	Mar 25	99¼	Jan 2
42,000	Called bonds (April 15)	A-O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99¼	Feb 12
—	El Salvador (Republic of)— 3½s extl s f \$ bds—Jan 1 1976	J-J	71	82	73½	82	73½	82	—	—	—	—	72½	Jan 7
2,000	3s extl s f \$ bds—Jan 1 1976	J-J	69	70	70	Sale	70	—	70	Mar 1	71	Mar 22	70	Jan 4
—	Δ Estonia (Republic) 7s—1967	J-J	17%	—	17%	—	17%	—	—	—	—	—	—	—
—	* Δ Frankfort on Main 6½s '53 Mun extl loan of 1928	M-N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4½s—May 1 1973	M-N	80	—	75¼	79	75¼	79	—	—	—	—	—	—
—	German (Federal Rep of)— External loan of 1924— 5½s dollar bonds—1969	A-O	96¾	Sale	96¾	Sale	98½	99%	96¾	Mar 1	99¼	Mar 19	96½	Feb 25
107,000	3s dollar bonds—1972	A-O	65½	67½	65%	66%	68¼	Sale	66½	Mar 4	69¾	Mar 20	65	Feb 6
54,000	10-year bonds of 1936— 3s cv & fd Issu '53 due '63	J-J	81¼	Sale	79½	Sale	81¼	Sale	79%	Mar 4	82½	Mar 20	79%	Mar 4
58,000	Prussian conv 1953 issue	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14,000	4s dollar bonds—1972	A-O	70%	73%	70½	71	72	Sale	70½	Mar 13	73			

NEW YORK STOCK EXCHANGE — BONDS

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1					
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
18,000	German Govt International— (Young loan)— 5½% loan 1930 due 1966	J-D	118	121½	119	121½	121½	Sale	120	Mar 11	122	Mar 19	118	Jan 4	122	Mar 19
141,000	Greek Government— Δ7s part paid 1964	M-N	15½	Sale	14¼	16¼	17½	17¼	15½	Mar 8	18	Mar 20	15½	Jan 2	18	Mar 20
278,000	Δ6s part paid 1968	F-A	14¼	14%	13¾	14½	16½	17%	13¾	Mar 5	16½	Mar 22	13¾	Feb 26	16½	Mar 22
11,000	*ΔHamburg (State of) 6s 1946	A-O	78	79½	79½	85	80	81	80%	Mar 21	80½	Mar 12	160%	Feb 19	160%	Feb 19
9,000	Geny & Funding 4½s 1966	A-O	78	79½	79½	85	80	81	80%	Mar 21	80½	Mar 12	78¼	Jan 28	80½	Mar 12
102,000	Heidelberg (City) 7½s 1960	J-J	100	103½	100	102	100	103½	99	Mar 15	100	Mar 11	99	Mar 15	100	Mar 11
104,000	Heisingfors (City) ext 6½s 1960	A-O	100	103½	100	102	100	103½	99	Mar 15	100	Mar 11	99	Mar 15	100	Mar 11
104,000	Italian (Rep) 3s 1977	J-J	60½	Sale	61	Sale	60½	Sale	60½	Mar 25	62½	Mar 6	58½	Jan 24	62½	Mar 6
104,000	Italian Credit Consortium for Public Works— 30-year ext s f 3s 1977	J-J	58½	59%	59½	Sale	59½	Sale	59½	Mar 1	60¼	Mar 11	56%	Jan 25	60½	Feb 14
68,000	*Δ7s series B 1947	M-S	—	—	115	—	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,000	Italian Pub Util Credit Inst— 30-year gtd ext s f 3s 1977	J-J	60%	Sale	62%	Sale	61%	Sale	61¾	Mar 29	62%	Mar 19	58%	Jan 28	62%	Feb 14
3,000	*Δ7s series B 1963	J-J	—	—	116	—	116	—	120	Mar 12	120	Mar 12	117	Jan 21	120	Feb 12
3,000	ΔItaly (Kingdom of) 7s 1951	J-D	115	—	116	—	116	—	120	Mar 12	120	Mar 12	117	Jan 21	120	Feb 12
36,000	Japanese (Imperial Govt)— Δ6½s extl loan of '24 1964	F-A	186	—	191½	—	192	—	—	—	—	—	191½	Jan 31	193	Feb 28
1,000	6½s due 1954 ext to 1964	F-A	102½	Sale	103%	104	102	103	102¼	Mar 15	103%	Mar 6	100%	Jan 11	104	Feb 14
46,000	Δ5½s extl loan of '30 1965	M-N	170½	—	170½	—	170½	—	175½	Mar 4	175½	Mar 4	175½	Mar 4	175½	Mar 4
4,000	5½s due 1968 ext to 1978	M-N	99	Sale	99	100	100%	Sale	99½	Mar 12	100%	Mar 27	98	Jan 15	100%	Mar 27
4,000	ΔYugoslavia 7s 1957	A-O	13	20	13½	15	14%	20	14%	Mar 13	15	Mar 26	13½	Feb 12	15	Jan 11
49,000	ΔMedellin (Colombia) 6½s 1954	J-D	—	89%	—	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49,000	3s s f 8 bonds 1978	J-J	46%	48½	48%	49½	51	Sale	49¼	Mar 7	51	Mar 29	47%	Jan 4	51	Mar 29
11,000	Mexican Irrigation— Δ4½s assented (1922 agreement) 1943	M-N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11,000	Δ4½s small 1943	M-N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11,000	ΔNew assented (1942 agreement) 1968	J-J	13%	16	13%	16	14	16	14	Mar 22	14¼	Mar 4	13%	Jan 7	14¼	Feb 19
11,000	ΔSmall 1968	J-J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,000	Mexico (Republic of)— Δ5s of 1899 due 1948	Q-Jan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,000	ΔLarge 1948	Q-Jan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,000	ΔSmall 1948	Q-Jan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,000	Δ5s assented (1922 agreement) 1948	Q-Jan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,000	ΔLarge 1948	Q-Jan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,000	ΔSmall 1948	Q-Jan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,000	Δ5s new assented (1942 agreement) 1963	J-J	17%	20¼	18%	—	18%	19¼	—	—	—	—	18%	Jan 14	18%	Feb 19
1,000	ΔLarge 1963	J-J	17%	—	18%	—	18%	19¼	—	—	—	—	18%	Jan 18	18%	Jan 18
1,000	ΔSmall 1963	J-J	17%	—	18%	—	18%	19¼	—	—	—	—	—	—	—	—
9,000	4s of 1904 (assented to 1922 agreement) 1954	J-D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9,000	Δ4s new assented (1942 agreement) 1968	J-J	13%	14%	13%	14%	13½	13%	13¼	Mar 4	13%	Mar 5	13¼	Jan 11	13%	Mar 5
9,000	*Δ4s of 1910 (assented to 1922 agreement) 1948	J-J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9,000	ΔSmall 1948	J-J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9,000	Δ4s new assented (1942 agreement) 1963	J-J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9,000	ΔSmall 1963	J-J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,000	*ΔTreasury 6s of 1913 (assented to 1922 agreement) 1933	J-J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,000	ΔSmall 1933	J-J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,000	Δ6s new assented (1942 agreement) 1963	J-J	19½	—	20%	21	20%	21	21	Mar 26	21	Mar 26	20%	Feb 7	21	Mar 26
3,000	ΔSmall 1963	J-J	19½	21%	20%	20%	20%	21	20¼	Mar 7	20¼	Mar 7	20%	Feb 19	20¼	Mar 7
3,000	*ΔMilan (City of) 6½s 1963	A-O	—	—	112	—	112	—	—	—	—	—	114½	Jan 23	114½	Jan 23
3,000	Minas Geraes (Brazil) ΔSec extl s f 6½s 1968	M-S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,000	Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 2.125%) 2008	M-S	43	—	44	—	44	—	—	—	—	—	43	Jan 30	43	Jan 30
3,000	ΔSec extl s f 6½s 1968	M-S	—	—	71¾	—	71¾	—	—	—	—	—	72	Feb 7	72	Feb 7
3,000	Stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 2.125%) 2008	M-S	43	—	44	—	44	—	—	—	—	—	43	Jan 3	44%	Feb 7
3,000	Netherlands (Kgd) 3½s 1957	M-N	99%	100%	99%	100%	99%	100%	99%	Mar 6	99%	Mar 6	99%	Jan 28	99½	Jan 24
43,000	Norway (Kingdom of)— [External s f 4½s old 1965	A-O	99½	100%	99%	101	101¼	Sale	99%	Mar 6	101¼	Mar 29	99½	Jan 3	101¼	Mar 29
162,000	4½s s f extl new 1965	A-O	95¾	98	98½	98%	100	Sale	98¾	Mar 4	101	Mar 22	97¾	Jan 8	99%	Mar 21
24,000	4s s f external loan 1963	F-A	99½	100%	99½	100	100	Sale	99%	Mar 7	100%	Mar 25	99½	Jan 8	100%	Mar 25
7,000	3½s s f external 1967	A-O	99½	—	99½	—	—	—	—	—	—	—	99½	Jan 28	99½	Jan 15
7,000	Municipal bank extl 6s 1970	J-D	—	103	99	101	101	102½	99	Mar 7	101	Mar 20	99	Mar 7	101	Mar 20
7,000	*ΔNuremberg (City of) 6s '72	F-A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15,000	Oriental Development Co Ltd Δ6s extl loan (30-yr) 1953	M-S	162	—	162	—	168	—	—	—	—	—	96	Jan 9	99%	Mar 15
1,000	6s due 1953 ext to 1963	M-S	96%	Sale	98¼	99	98%	99%	98¾	Mar 26	99¾	Mar 15	96	Jan 9	99%	Mar 15
11,000	Δ5½s extl loan (30-yr) 1968	M-N	159	—	159	—	168	—	171½	Mar 28	171½	Mar 28	171½	Feb 26	171½	Feb 26
11,000	5½s due 1968 ext to 1988	M-N	—	94	95	97	95	96%	95	Mar 5	95%	Mar 13	94¼	Jan 8	95%	Mar 13
2,000	*ΔPernambuco (State) 7s 1947 Stpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 2.125%) 2008	M-S	60	—	66	75	66	—	—	—	—	—	67	Jan 30	67	Jan 30
2,000	ΔPeru (Rep) sec s f 7s 1968	M-S	38%	44½	40	44%	39	—	40½	Mar 28	44½	Mar 6	39	Jan 31	44½	Mar 6
10,000	ΔNat'l loan ext s f 6s 1960	J-D	76	Sale	77½	Sale	77½	81	77½	Mar 1	77½	Mar 1	76	Jan 2	80	Jan 28
2,000	ΔNat'l loan ext s f 6s 1961	A-O	75½	79	77½	Sale	77½	84	77½	Mar 1	77½	Mar 1	76	Jan 11	78	Jan 28
30,000	*ΔPoland (Rep) gold 6s 1940	A-O	18	—	20½	—	21½	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,000	Δ4½s assented 1958	A-O	17%	Sale	21¼	Sale	21¼	Sale	21¼	Mar 1	22	Mar 5	17½	Jan 3	22	Mar 5
87,000	*ΔStabilization loan 7s 1947	A-O	18½	23	25	Sale	22½	—	25	Mar 1	25	Mar 1	25	Mar 1	26	Jan 29
28,000	Δ4½s assented 1968	A-O	17%	Sale	19%	Sale	20¾	21½	19%	Mar 1	22	Mar 14	17¼	Jan 4	22	Mar 14
31,000	*ΔExternal s f 6s 1950	J-J	18½	—	24	Sale	23%	25	23%	Mar 1	24%	Mar 8	21%	Jan 21	24%	Feb 8
31,000	Δ4½s assented 1963	J-J	17¼	Sale	19%	21	21½	—	20¾	Mar 5	22	Mar 8	17	Jan 4	22	Mar 8
3,000	Porto Alegre (City of) 8s 1967 stmpd pursuant to Plan A (Interest reduced to 2.375%) 2001	J-D	44	50%	47¼	49	48%	50¼	47¼	Mar 15	49½	Mar 19	47	Jan 11	49½	Mar 19
3,000	7½s 1966 (stmpd Plan A) (Interest reduced to 2.25%) 2006	J-J	44	48	46%	—	46%	—	46%	Mar 15	46%	Mar 15	46%	Mar 15	50	Jan 22
1,000	Prussia (Free State)— 6½s s f gd ext ('26 lm) '81	M-S	—	—	87	—	87	—	—	—	—	—	87	Jan 4	87	Jan 4
1,000	6s s f gold ext ('27 lm) 1982	A-O	—	—	87	—	87	—	91	Mar 8	91	Mar 8	88	Feb 25	91	Mar 8

For footnotes, see page 15.

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 2, 1957		March 1		PRICES IN MARCH		Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	RANGE SINCE JAN. 1		Highest Sale Prices
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 29 Closing or Bid	Ask			Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	
	*ΔRhine-Main-Danube 7s-1950	M-S											
	*ΔRio de Janeiro (City) 6s-1946	A-O	64		72		72						
5,000	Stamp pursuant to Plan A (interest reduced to 2.375%)	2001	A-O	44		50	50½	50½		49½	Mar 5	50½	Mar 18
	*ΔExternal 6s-1953	1953	F-A	62½		63½		63½				62	Jan 21
100,000	Stamp pursuant to Plan A (interest reduced to 2%)	2012	F-A	37	40	39	Sale	38¼	38¼	38	Mar 15	39½	Mar 4
	*Δ8s extl loan of 1921-1946	1946	A-O	80		80		80				37½	Jan 15
5,000	Stamp pursuant to Plan A (interest reduced to 2.5%)	1959	A-O	58½		61½	63	64	Sale	61	Mar 28	64	Mar 29
	Δ6s extl s f gold-1950	1950	J-D	68¼		69		69				58¼	Jan 16
3,000	Stamp pursuant to Plan A (interest reduced to 2%)	2012	J-D	45½		45½		45½		45½	Mar 14	45½	Mar 14
	Δ7s extl loan of 1926-1966	1966	M-N	70		70		70				75½	Jan 7
3,000	Stamp pursuant to Plan A (interest reduced to 2.25%)	2004	M-N	48	52½	50½		50½		51½	Mar 14	51½	Mar 15
	7s 1957 (stamp Plan A) (interest reduced to 2.25%)	2004	J-D	47		48		47		47½	Mar 28	48	Mar 21
2,000	*ΔRome (City of) 6½s-1952	1952	A-O	112		113		113		115	Mar 28	115	Mar 28
1,000												115	Feb 25
	Sao Paulo (City)—												
	*Δ8s extl secured s f-1952	1952	M-N										
1,000	Stamp pursuant to Plan A (interest reduced to 2.375%)	2001	M-N	55	56¼	55	60¼	55	60¼	55	Mar 28	55	Mar 28
	Δ6½s extl secured s f-1957	1957	M-N										55¼
9,000	Stamp pursuant to Plan A (interest reduced to 2%)	2013	M-N	54	58	55	Sale	54	60%	55	Mar 1	55	Mar 1
	Sao Paulo (State of)—												
	6s 1936 stamp pursuant to Plan A (interest reduced to 2.5%)	1959	J-J	90	94	88	92	88	92	90	Mar 15	90	Mar 15
1,000	*Δ6s external-1950	1950	J-J	110		110		110					
	Stamp pursuant to Plan A (interest reduced to 2.5%)	1959	J-J	91	98½	92	98½	92	98½	93	Mar 25	93	Mar 25
1,000	Δ7s extl water loan-1956	1956	M-S										92
	Stamp pursuant to Plan A (interest reduced to 2.25%)	2004	M-S	87	91	90	92	87		92	Mar 5	94	Mar 5
6,000	Δ6s extl dollar loan-1950	1950	J-J										
	Stamp pursuant to Plan A (interest reduced to 2%)	2013	J-J	90	96	88		88		88	Mar 15	88	Mar 15
1,000	Serbs Croats & Slovenes—												
7,000	Δ8s secured external-1962	1962	M-N	13	14¼	13¼	14¼	14%	Sale	13½	Mar 8	14%	Mar 29
53,000	Δ7s series B see extl-1962	1962	M-N	12¼	14¼	13	13¼	13%	14	13	Mar 6	14	Mar 27
	Shinyetsu Elec Power Co Ltd—												
	*Δ6½s 1st mtge s f-1952	1952	J-D	175		175		175		101	Mar 15	102	Mar 15
8,000	6½s due 1952 ext to-1952	1952	J-D	100		100		100				100	Jan 21
	Stamp pursuant to Plan A (interest reduced to 2.5%)	1959	J-D			21	24	21½	24¼	23½	Mar 22	24	Mar 22
4,000	ΔSilesia (Prov) ext s f 7s-1958	1958	J-D			18½	19%	18½	19%	18	Mar 28	20	Mar 5
7,000	Δ4½s assorted-1958	1958	J-D									18	Mar 28
	South Africa (Union of)—												
80,000	4½s external loan-1955	1955	J-D	94	94%	95	95%	92½	93¼	92¼	Mar 25	95½	Mar 4
	Taiwan Electric Power Co Ltd												
	Δ5½s (40-yr) s f-1971	1971	J-J	184		164		164					
4,000	5½s due 1971 ext to-1981	1981	J-J	94¼	95¼	92½	95½	92½	95½	93	Mar 18	93	Mar 18
	Tokyo (City of)—												
	Δ6½s extl loan of '27-1961	1961	A-O	163		163		163					
13,000	5½s due 1961 ext to-1971	1971	A-O	96½		96½		97½	98	96¼	Mar 4	98	Mar 26
1,000	*Δ6s sterling ln of '12-1952	1952	M-S	85		85		90		94	Mar 5	94	Mar 5
	*ΔWith Mar 1'43 coupon		M-S	85		85		85					
	Tokyo Electric Light Co Ltd—												
3,000	*Δ6s 1st mtge s ser-1953	1953	J-D	176½		184		184		185	Mar 27	x186	Mar 25
54,000	6s 1953 extended to-1963	1963	J-D	97%	Sale	99	Sale	99	100%	98½	Mar 13	100%	Mar 28
	*ΔUruguay (Rep) extl 6s-1946	1946	F-A										
	ΔExtl sinking fund 6s-1950	1950	M-N										
	ΔExtl sinking fund 6s-1954	1954	M-N										
46,000	3¼-4-4½% (8 bonds '37)		M-N	87	87%	91½	Sale	91½	Sale	91½	Mar 29	95	Mar 15
	Extl readjustment-1979	1979	M-N	87		90		95					
1,000	Extl conversion-1979	1979	M-N	84¼		88¼		92		89	Mar 7	89	Mar 7
12,000	3¼-4¼-4½% ext conv-1978	1978	J-D	91¼	95	93%	Sale	94½	Sale	93%	Mar 1	96	Mar 20
	4-4¼-4½% ext readjust-1978	1978	F-A	79½		79½		80					
	3½s extl readjustment-1984	1984	J-J										
	Valle Del Cauca—												
	See Cauca Valley (Dept of)												
6,000	Warsaw (City) extl 7s-1955	1955	F-A	16		22	23	20¼	22	20%	Mar 20	22	Mar 4
19,000	Δ4½s assorted-1958	1958	F-A	16%		18½	19	18	Sale	18	Mar 15	19½	Mar 22
1,000	ΔYokohama 6s of '26-1961	1961	J-D	171		179		180½		181½	Mar 8	179½	Jan 23
6,000	6s due 1961 ext to-1971	1971	J-D			99		97%	99	98½	Mar 18	99	Mar 6
	RAILROAD AND INDUSTRIAL COMPANIES												
17,000	Alabama Gt Southern 3½s 1967	1967	M-N										
	Alabama Pwr 1st M 3½s 1972	1972	J-J	93½		93%	Sale	94¼		93%	Mar 1	94%	Mar 26
1,000	1st mortgage 3½s-1984	1984	M-S					95		96	Mar 20	96	Mar 20
	Albany & Susq RR 4½s-1975	1975	J-J	98									
5,000	Aldens Inc—												
	4½s conv subord debts-1970	1970	M-S	82	Sale	85		88	90	85	Mar 6	88	Mar 26
21,000	Allegheny Corp 5s ser A-1962	1962	M-N	97	Sale	98½	99	98½	99	98%	Mar 12	99	Mar 4
526,000	Allegheny Ludlum Steel—												
	4s conv subord debts-1961	1961	A-O	120	Sale	119	Sale	121	Sale	117	Mar 27	121	Mar 29
2,000	Allegheny & West 1st 4s-1956	1956	A-O	71	77	74	Sale	75%	76	74	Mar 1	74%	Mar 28
214,000	Allied Chem & Dye 3½s-1978	1978	A-O	96%	Sale	97¼	Sale	97%	Sale	97¼	Mar 1	97%	Mar 13
258,000	Alum Co of Amer 3½s-1964	1964	F-A	96%	Sale	97¼	Sale	97	Sale	97	Mar 15	98	Mar 1
5,000	3s s f debentures-1979	1979	J-D			91%	94	91%	94	91½	Mar 18	91½	Mar 18
349,000	4½s s f debentures-1982	1982	J-J			104%	Sale	105½	Sale	103¼	Mar 5	105%	Mar 27
129,000	Aluminum Co of Can 3½s-1970	1970	M-N	100	Sale	98%	Sale	99%	Sale	98%	Mar 6	99%	Mar 29
4,000	American Airlines 3s debts-1966	1966	J-D	89	91	89	91	89	91	89	Mar 14	89	Mar 14
	Am Bosch Corp 3½s debts-1964	1964	M-N					95					
244,000	Amer & Foreign Pwr 5s-2030	2030	M-S	88½	Sale	89	Sale	88¼	Sale	87	Mar 14	89	Mar 1
604,000	4.80s junior debts-1997	1997	J-J	78	Sale	80¼	Sale	79	Sale	79	Mar 29	80%	Mar 4
438,000	American Machine & Foundry												
	4½s subord conv debts-1981	1981	J-J	119½	Sale	110½	Sale		116	110½	Mar 1	117½	Mar 20
1,490,000	5s conv subord debts-1977	1977	F-A			102%	Sale	106	Sale	102¼	Mar 1	106¼	Mar 20

For footnotes, see page 15.

NEW YORK STOCK EXCHANGE — BONDS

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1					
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Price	Highest Sale Price	Lowest Sale Price	Highest Sale Price				
213,000	American Tel & Tel— 2 3/4s debentures.....1980	F-A	80	80 3/4	83 1/4	Sale	84	Sale	82	Mar 11	84 1/2	Mar 28	80 1/4	Jan 3	84 1/2	Feb 15
119,000	2 3/4s debentures.....1978	A-O	81 3/4	Sale	86 3/4	Sale	85 1/4	Sale	83 1/2	Mar 8	86 3/4	Mar 1	81 3/4	Jan 2	88 3/4	Feb 4
65,000	2 3/4s debentures.....1986	J-J	75 3/4	76 1/4	80 1/2	Sale	79	79 1/4	78 1/4	Mar 27	80 3/4	Mar 5	75	Jan 3	81 1/4	Feb 11
28,000	2 3/4s debentures.....1982	A-O	79 1/2	80 3/4	83	84 1/4	82 1/2	83 1/2	82 1/2	Mar 26	83 1/2	Mar 13	80 3/4	Jan 11	84 1/4	Feb 11
256,000	2 3/4s debentures.....1987	J-D	79	Sale	82 1/2	83 1/2	83 3/4	---	82	Mar 13	84	Mar 21	78 3/4	Jan 8	84	Mar 21
66,000	3 3/4s debentures.....1973	J-D	91 3/4	Sale	96	Sale	95 3/4	Sale	95 1/4	Mar 25	96 1/4	Mar 4	91 3/4	Jan 2	96 3/4	Jan 23
207,000	2 3/4s debentures.....1971	F-A	86	86 3/4	88 3/4	89 1/4	89	100	88 3/4	Mar 18	89 3/4	Mar 27	86	Jan 7	90 1/4	Feb 12
612,000	3 3/4s debentures.....1984	M-S	86	Sale	90 1/2	91	90 3/4	Sale	89 1/2	Mar 8	90 3/4	Mar 28	85 3/4	Jan 2	91 1/4	Feb 15
388,000	3 3/4s conv debts.....1987	A-O	129 3/4	Sale	131 1/4	Sale	133 3/4	Sale	131 1/4	Mar 1	135	Mar 8	128 3/4	Jan 2	135 1/4	Jan 8
186,000	3s debentures.....1990	J-J	95	Sale	97 3/4	Sale	98	Sale	96 3/4	Mar 22	98	Mar 1	95	Jan 2	99 1/4	Jan 24
176,000	American Tobacco 3s.....1962	A-O	93 3/4	Sale	97 1/4	Sale	97	Sale	96 3/4	Mar 25	97 3/4	Mar 1	93 3/4	Jan 2	97 3/4	Mar 1
32,000	3s debentures.....1969	A-O	88	Sale	94	Sale	94 1/2	Sale	93 1/2	Mar 1	94 1/2	Mar 1	88	Jan 2	94 1/2	Feb 19
5,000	3 3/4s debentures.....1977	F-A	88	90	94 1/2	Sale	93 3/4	95	93 3/4	Mar 1	95	Mar 20	89	Jan 3	95	Feb 19
1,000	Ann Arbor 1st g 4s.....July 1995	Q-Jun	---	79 1/2	76	78	76	77	77	Mar 28	77	Mar 28	75	Jan 30	77	Mar 28
246,000	A P W Products 5s.....1966	A-O	80	---	80 3/4	---	---	---	---	---	---	---	80	Jan 4	80 3/4	Feb 6
70,000	Armour & Company— 5s Inc subord debts.....1984	M-N	73 1/2	Sale	75	Sale	75 3/4	Sale	74 1/4	Mar 1	75 3/4	Mar 27	73 1/2	Jan 2	78 1/2	Jan 31
25,000	Associates Invest 3 3/4s.....1962	M-S	---	95 3/4	96 1/2	Sale	96 1/4	97	96 1/4	Mar 1	96 1/2	Mar 1	94 1/2	Jan 4	96 1/2	Feb 1
198,000	4 1/2s debentures.....1976	F-A	101 3/4	Sale	100 1/2	101 3/4	101 3/4	102 3/4	101 3/4	Mar 4	102 3/4	Mar 21	100 3/4	Jan 30	102 3/4	Mar 21
19,000	Atchison Top & Santa Fe General gold 4s.....1995	A-O	104	Sale	105 1/2	Sale	104 3/4	105	103 3/4	Mar 13	105 3/4	Mar 1	103 1/2	Jan 22	106	Feb 2
2,000	Stamped 4s.....July 1995	M-N	---	102 3/4	---	109	---	---	100 1/2	Mar 20	101 1/2	Mar 11	100	Jan 25	102 3/4	Jan 3
45,000	Atlanta & Charlotte Air Line— 1st mtge 3 3/4s.....1963	M-N	---	---	---	---	93	---	93	Mar 19	93	Mar 19	93	Mar 19	93	Mar 19
7,000	Atlantic Coast Line— Gen unfltd 4 1/2s ser A.....1964	J-D	100	Sale	102 3/4	Sale	102	102 3/4	102	Mar 25	103 1/2	Mar 13	99 1/2	Jan 14	103 1/2	Mar 13
9,000	Gen mtge 4s ser A.....1980	M-S	91 1/2	Sale	93 3/4	---	93 3/4	---	93 3/4	Mar 6	93 3/4	Mar 22	91 1/2	Jan 2	93 3/4	Mar 22
41,000	Gen mtge 4 1/4s ser C.....1972	J-J	96	98	98	Sale	97 1/2	105	97 1/2	Mar 12	98 1/2	Mar 5	97 1/2	Mar 12	98 1/2	Feb 7
7,000	Gen mtge 3 3/4s ser D.....1980	M-S	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
282,000	Atlantic Refin 2 3/4s debts.....1966	J-J	90	90 1/4	91	Sale	92	Sale	91	Mar 1	92	Mar 27	90	Jan 23	92 1/2	Jan 30
149,000	3 3/4s debentures.....1979	J-J	93	---	96	---	93 3/4	99 1/2	93 3/4	Mar 14	96	Mar 6	93 3/4	Jan 28	96	Mar 6
209,000	Baltimore & Ohio RR Co— 1st cons mtge 3 3/4s ser A.....1970	F-A	84	Sale	85 3/4	Sale	87 1/2	Sale	85	Mar 6	87 1/2	Mar 27	84	Jan 2	88 1/2	Jan 24
76,000	1st cons mtge 4 1/4s ser B.....1980	M-S	77 1/2	Sale	79 3/4	Sale	79 3/4	Sale	77 3/4	Mar 12	79 3/4	Mar 1	77 1/2	Jan 2	82	Jan 23
219,000	1st cons mtge 4 1/4s ser C.....1995	A-O	79 3/4	Sale	80 1/4	Sale	81	81 1/4	79 3/4	Mar 12	81 1/4	Mar 12	79 1/4	Jan 3	84	Jan 25
282,000	Δ Conv 4 1/4s Inc.....Feb 1 2010	J-J	78 3/4	Sale	79 3/4	Sale	84 1/2	Sale	79 3/4	Mar 4	84 1/2	Mar 29	78 3/4	Jan 4	84 1/2	Mar 29
---	4 1/2s conv debts ser A.....2010	May	75	Sale	77 1/2	Sale	76 1/2	Sale	76 1/2	Mar 20	77 1/2	Mar 1	75	Jan 2	79	Jan 31
---	Baltimore Gas & Elec Co— 1st ref mtge 3s ser Z.....1989	J-J	---	84	85	---	85	---	---	---	---	---	84	Jan 24	84	Jan 24
297,000	1st ref mtge 3 3/4s.....1990	J-D	---	90	90	---	90	---	---	---	---	---	90	Jan 17	90	Jan 17
5,000	Bell Telep of Pa 5s ser C.....1960	A-O	102 3/4	Sale	103	Sale	102	Sale	102	Mar 5	103	Mar 1	101 3/4	Jan 28	103 1/2	Jan 10
1,000	Beneficial Indus Loan 2 1/4s.....'61	M-N	91 1/2	92 1/2	92 1/2	---	93 3/4	---	93	Mar 11	93 3/4	Mar 27	91 1/2	Jan 14	93 3/4	Mar 27
3,000	Δ Berlin City Electric 6s.....1955	A-O	113	---	122	150	132 1/4	150	133 1/4	Mar 21	133 1/4	Mar 21	126	Jan 30	133 1/4	Mar 21
---	Δ 6 1/2s s f debentures.....1981	J-D	---	---	150 3/4	155	152	154	153	Mar 12	154	Mar 5	135	Jan 31	154	Mar 5
---	Δ 6 1/2s s f debentures.....1989	F-A	---	---	142	---	142	---	---	---	---	---	129	Jan 9	142	Feb 7
56,000	Bethlehem Steel Corp— Cons mtge 2 3/4s ser I.....1970	J-J	87	Sale	91	Sale	87 1/2	90 3/4	91	Mar 1	91 3/4	Mar 8	87	Jan 2	91 3/4	Mar 8
2,000	Cons mtge 2 3/4s ser J.....1976	M-N	---	---	87	---	87	---	---	---	---	---	87	Jan 28	87 1/2	Feb 2
2,996,090	Cons mtge 3s ser K.....1979	J-J	85 1/2	---	87	---	89 1/2	---	89 1/2	Mar 27	89 3/4	Mar 27	86	Jan 8	89 3/4	Mar 27
2,000	3 3/4s conv debentures.....1980	M-N	157 3/4	Sale	131 3/4	Sale	130 1/4	Sale	126 3/4	Mar 26	132 3/4	Mar 4	124 1/2	Feb 11	158	Jan 2
15,000	Borden Co 2 3/4s debts.....1981	M-S	84 1/2	86 1/4	86	89	87 3/4	---	89	Mar 4	89	Mar 4	85	Jan 17	89 3/4	Feb 11
37,000	Roslon & Maine RR— 1st 5s series AC.....1967	M-S	---	79	75 3/4	80	75 3/4	76	75	Mar 5	76	Mar 12	75	Feb 15	79	Jan 21
123,000	1st gold 4 3/4s series JJ.....1961	A-O	76	85	76 3/4	85	75 3/4	77	75	Mar 21	76 1/4	Mar 5	75	Mar 21	77	Feb 28
155,000	1st mtge 4s series RR.....1960	J-J	70	Sale	70	Sale	69 3/4	Sale	69	Mar 1	70	Mar 1	68 3/4	Jan 2	72	Feb 25
---	Δ Inc M 4 1/4s ser A.....July 1970	May	54	Sale	55	Sale	54	Sale	52 1/4	Mar 15	55 3/4	Mar 5	52 1/4	Mar 15	58 3/4	Feb 1
5,000	Bristol Myers Co 3s debts 1968	A-O	90	91	91	94 3/4	---	93	92	Mar 27	92	Mar 27	90	Jan 4	92	Mar 27
19,000	Brooklyn Union Gas Co— Gen mtge 2 3/4s.....1976	J-J	83 1/2	---	84 3/4	---	85 3/4	---	84 3/4	Mar 12	86 3/4	Mar 28	83 1/2	Jan 7	86 3/4	Mar 28
3,000	1st mortgage 3s.....1980	J-J	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
241,000	Brown Shoe Co 3 3/4s debts.....1971	J-J	---	98	95 3/4	97	95 1/2	Sale	95	Mar 27	95 1/2	Mar 29	95	Mar 27	97	Jan 16
21,000	Brunswick-Balke-Collender Co 5s conv subord debts.....1972	F-A	---	---	113 1/4	Sale	109	Sale	109	Mar 29	114 3/4	Mar 5	109	Mar 29	114 3/4	Mar 5
182,000	Buffalo Niag Elec 2 3/4s.....1978	M-N	91	93	99 3/4	99 3/4	87	---	87	Mar 14	87	Mar 14	85 3/4	Feb 5	87	Feb 11
384,000	Buffalo Roch & Pillsb'gh— 4 1/2s stpd modified due.....1957	M-N	98	Sale	99 3/4	Sale	99 3/4	100	99	Mar 13	99 3/4	Mar 1	98	Jan 2	99 3/4	Jan 18
1,000	Burroughs Corp— 4 1/2s conv subord debts.....1981	J-D	113 1/4	Sale	114 3/4	Sale	115 3/4	Sale	114	Mar 1	116 1/2	Mar 21	111 3/4	Jan 4	117	Feb 5
2,000	Bush Term Bligs 1st 5s.....1960	A-O	100 3/4	---	101 1/4	---	90	92 1/4	101	Mar 21	101	Mar 21	100 3/4	Jan 3	101 1/4	Feb 4
3,000	Δ Gen mtge 5s income.....1982	A-O	91	Sale	92	Sale	101	---	92	Mar 1	92 1/4	Mar 6	91	Jan 2	93 1/4	Jan 14
6,000	California Elec Power 3s.....1976	J-D	82	86	82	---	82 1/2	90	82	Mar 6	82 1/2	Mar 22	82	Mar 6	82 1/2	Mar 22
48,000	Calif-Oregon Power 3 3/4s.....1974	M-N	---	85	85	---	85	Sale	85	Mar 15	85	Mar 15	83	Jan 14	86	Jan 30
68,000	Canada Southern 5s ser A.....1962	A-O	101	Sale	101 3/4	Sale	102 3/4	Sale	101 3/4	Mar 1	103	Mar 5	100 3/4	Jan 3	103	Mar 5
231,000	Canadian Natl Ry 4 1/2s.....1957	J-J	103 1/2	104 3/4	104 3/4	Sale	104 3/4	Sale	104 1/4	Mar 1	104 1/4	Mar 11	103 1/4	Jan 8	104 1/4	Mar 11
17,000	Canadian Pacific Ry— 4% consol deb (perpetual).....	J-J	101 1/4	Sale	97 3/4	Sale	98 3/4	Sale	97	Mar 20	98 3/4	Mar 11	97	Mar 20	102	Jan 4
1,000	Caro Clinch & Ohio 4s.....1965	M-S	98	Sale	99 3/4	---	101	Sale	100 3/4	Mar 8	101 1/2	Mar 25	98	Jan 2	101 1/2	Mar 25
6,000	Carthage & Adlr Ry 4s.....1981	J-D	63	70 1/2	65	70 1/2	63	65	63	Mar 12	63	Mar 12	63	Mar 12	65	Jan 16
18,000	Case (J I) Co 3 3/4s debts.....1978	F-A	---	79 3/4	---	79	---	79	---	---	---	---	79	Jan 16	79	Jan 16
13,000	Celanese Corp 3s debts.....1965	A-O	81 1/4	---	84	87	83 1/2	87	83	Mar 6	84 1/2	Mar 27	82	Jan 4	86 1/4	Feb 8
21,000	3 3/4s debentures.....1976	A-O</														

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1	
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
11,000	Chic Milw St Paul & Pac—											
35,000	4s series A-----1994	J-J	81%	87	84	85	83%	---	84	Mar 18	85	Mar 4
139,000	4 1/2s series A-----Jan 2019	Apr	76	78 3/4	79 1/4	Sale	80	85	79 1/4	Mar 1	79 1/4	Mar 1
692,000	4 1/2s conv inc ser B Jan 2044	Apr	61 3/4	61 1/4	61 1/4	Sale	61	Sale	59 1/2	Mar 20	61 3/4	Mar 4
	5s inc debs ser A-----2055	M-S	57 1/2	Sale	58 1/2	Sale	57 3/4	Sale	55 1/2	Mar 15	59 3/4	Mar 8
3,152,000	Chic & North Western Ry—											
1,000	2nd M conv inc 4 1/2s Jan 1999	Apr	53	Sale	58 3/4	Sale	65 1/2	Sale	58 3/4	Mar 1	66 1/2	Mar 27
	1st mtge 3s ser B-----1989	J-J	69	70 3/4	68 1/2	75	67 1/2	69	69	Mar 28	69	Mar 28
	Chicago Rock Island & Pacific											
1,000	RR 2 1/2s series A-----1980	J-J	---	88	---	84 3/4	---	84 3/4	---	---	---	---
	4 1/2s income debs-----1985	M-S	92 1/4	93	92 1/4	93 1/2	93	93 1/2	93	Mar 7	93	Mar 7
9,000	Chic T H & Southeast—											
2,000	1st and ref M 2 3/4-4 1/2s-1994	J-J	68	---	67 1/2	Sale	67 1/2	69	67	Mar 5	69	Mar 7
	Income 2 3/4-4 1/2s-----1994	J-J	61 1/2	70	66	Sale	65	67	65	Mar 26	66	Mar 1
26,000	Chicago Union Station—											
16,000	1st mtge 3 1/2s series F-----1963	J-J	94%	97	96	99 3/4	93 1/2	95	93 1/2	Mar 26	97 1/2	Mar 12
	1st mtge 2 1/2s series G-----1963	J-J	92	96	94 1/4	96	---	96	93 1/2	Mar 28	95 1/2	Mar 20
19,000	Chicago & Western Ind RR—											
	1st coll tr M 4 3/4s ser A 1982	M-N	97 1/2	98 1/4	101 1/4	Sale	99 3/4	101 1/4	99 1/2	Mar 28	101 1/4	Mar 1
24,000	Cincinnati Gas & Elec—											
	2nd mtge 2 3/4s-----1975	A-O	85 1/2	Sale	86 1/2	---	87 1/2	---	86 3/4	Mar 7	87 1/2	Mar 26
	1st mortgage 2 3/4s-----1978	J-J	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9,000	Cincinnati Union Term—											
3,000	1st mtge gtd 3 3/4s ser E-1969	F-A	93 1/2	99%	95 3/4	100	96 1/4	100	96	Mar 19	97	Mar 18
	1st mtge 2 3/4s series G-----1974	F-A	86 1/2	Sale	88	Sale	---	86 1/4	86 1/4	Mar 26	88	Mar 1
121,000	C I T Financial Corp—											
85,000	2 3/4s debentures-----1959	A-O	95 1/4	---	96 3/4	Sale	96 3/4	Sale	96 3/4	Mar 13	97	Mar 4
128,000	4s debentures-----1960	J-J	100 3/4	Sale	101 1/4	Sale	101 1/4	Sale	100 3/4	Mar 5	101 3/4	Mar 28
225,000	7 3/4s debentures-----1970	M-S	93 3/4	96	96 1/2	Sale	96	Sale	95 1/4	Mar 12	96 1/2	Mar 1
223,000	4 1/2s debentures-----1971	A-O	99 1/4	Sale	100%	Sale	102%	Sale	100%	Mar 1	102%	Mar 26
	Ues Serv Co 3s s f debs-1977	J-J	84 1/2	Sale	89	Sale	90%	Sale	88 1/2	Mar 1	92	Mar 22
	C ty Ice & Fuel 2 3/4s deb-1966	J-D	---	---	---	---	94	---	---	---	---	---
12,000	Cleve Cinc Chic & St L—											
3,000	General sold 4s-----1993	J-D	80	Sale	79 1/2	80	79	Sale	79	Mar 29	80	Mar 7
118,000	General 5s series B-----1993	J-D	101	---	101	---	100	---	101	Mar 6	101	Mar 6
12,000	Ref & Impt 4 1/2s ser E-1977	J-J	75 1/4	Sale	75%	76%	75 1/2	Sale	74 1/2	Mar 26	76 1/2	Mar 7
5,000	Cint W & M Div 1st 4s-1991	J-J	64 1/4	69 3/4	65 1/4	Sale	66	Sale	64 1/4	Mar 8	66	Mar 29
39,000	St L Div 1st coll tr 4s-1990	M-N	86	90	90	91 1/2	87 1/2	88	87 1/2	Mar 28	90	Mar 4
2,000	Cleveland Elec Illum 3s-1970	J-J	91 1/2	92 1/4	95 1/4	95 3/4	95 1/2	Sale	95%	Mar 4	96	Mar 18
	1st mortgage 3s-----1982	J-D	83 1/2	86	85 1/2	---	80	85 1/2	85 1/2	Mar 11	85 1/2	Mar 11
	1st mortgage 2 3/4s-----1985	M-S	84	---	84	---	84	---	---	---	---	---
	1st mortgage 3 3/4s-----1986	J-D	---	95	92	97	93	97	---	---	---	---
2,000	1st mortgage 3s-----1989	M-N	82 1/2	Sale	83 3/4	---	80	---	83	Mar 25	83	Mar 25
19,000	Clev Short L 1st gtd 4 1/2s 1961	A-O	99 1/4	100%	100 3/4	102%	100	102%	100	Mar 25	101 1/2	Mar 18
1,637,000	Colorado Fuel & Iron Corp—											
	4 1/2s ser A s f conv debs-1977	J-J	---	---	98 3/4	Sale	100	Sale	98 1/2	Mar 12	100%	Mar 7
15,000	Columbia Gas System Inc											
47,000	3s debentures series A-----1975	J-D	89	91	90	---	89 3/4	---	89 1/2	Mar 5	89 1/2	Mar 5
5,000	3s debentures series B-----1975	F-A	87 1/4	88	89	---	89 1/2	---	89	Mar 4	89 1/2	Mar 15
38,000	3 1/2s debentures ser C-----1977	A-O	87	89 1/2	91	---	92	Sale	91	Mar 6	92	Mar 19
5,000	3 1/2s debentures ser D-----1979	J-J	89%	93	91 1/2	93	92 1/4	93 1/2	92	Mar 12	94	Mar 22
30,000	3 1/2s debentures ser E-----1980	M-S	89	Sale	93 1/4	94%	93	94%	93 1/2	Mar 15	93 1/2	Mar 15
44,000	3 1/2s debs series F-----1981	A-O	93 1/4	95 1/4	98 1/4	98 3/4	97 3/4	98 1/2	97 3/4	Mar 6	98 3/4	Mar 6
377,000	4 1/2s debentures ser G-----1981	A-O	101 1/2	102 1/2	104 5/8	105 1/2	105 1/4	Sale	105	Mar 11	105 5/8	Mar 19
	3 1/2s conv subord debs-1964	M-N	125 3/4	Sale	127 1/2	---	129 1/2	Sale	127	Mar 7	129 1/2	Mar 29
2,000	Columbus & Sou Ohio Elec											
5,000	1st mortgage 3 1/2s-----1970	M-S	---	91	91	93 1/2	91	---	91	Mar 6	91	Mar 6
	1st mortgage 3 3/4s-----1983	M-N	---	103 1/2	---	---	91 1/2	Sale	91 1/2	Mar 29	91 1/2	Mar 29
	1st mortgage 3 3/4s-----1986	A-O	---	103	---	---	---	---	---	---	---	---
144,000	Combustion Engineering Inc—											
	3 3/4s conv subord debs-----1981	J-D	105	Sale	106 1/2	Sale	105%	Sale	105 3/8	Mar 29	107	Mar 4
116,000	Commonwealth Edison Co											
	1st mtge 3s series L-----1977	F-A	88 1/2	Sale	93 1/2	Sale	93	Sale	92	Mar 19	94	Mar 1
	1st mtge 3s series N-----1978	J-D	---	88	87 1/2	---	87 1/2	---	---	---	---	---
	3s s f debentures-----1999	A-O	---	86	80	---	79	---	---	---	---	---
11,000	2 3/4s sink fund debs-----1999	A-O	---	83 1/4	---	83 1/2	80	Sale	80	Mar 6	80	Mar 6
	2 3/4s s f debentures-----2001	A-O	83	---	---	93	---	---	---	---	---	---
	Compania Salitreira—See Anglo-Lautaro Nitrate											
57,000	Consolidated Edison of NY—											
26,000	1st & ref M 2 3/4s ser A-----1982	M-S	---	82	84 1/2	Sale	85	87 1/2	84 1/4	Mar 4	87	Mar 22
32,000	1st & ref M 2 3/4s ser B-----1977	A-O	---	81 1/4	---	83 1/2	---	85	83 1/4	Mar 5	85	Mar 26
35,000	1st & ref M 2 3/4s ser C-----1972	J-D	---	---	87 3/8	Sale	68 1/2	80 3/4	87 3/8	Mar 1	89 1/2	Mar 20
2,000	1st & ref M 3s ser D-----1972	M-N	91	92 1/4	93	Sale	90	93	92	Mar 14	93	Mar 1
5,000	1st & ref M 3s ser E-----1979	J-J	85	86	88	90	87 1/2	89 1/2	88	Mar 21	88	Mar 21
42,000	1st & ref M 3s ser F-----1981	F-A	87 1/2	---	88 3/4	---	89 1/4	---	88 1/2	Mar 8	88 3/4	Mar 8
7,000	1st & ref M 3 1/4s ser G-----1981	M-N	87	88 3/4	91 1/4	---	92 3/4	Sale	91 1/2	Mar 7	93 1/4	Mar 28
13,000	1st & ref M 3 1/2s ser H-----1982	M-S	90	95	90	94 1/4	92%	---	91 3/4	Mar 18	92	Mar 18
20,000	1st & ref M 3 3/4s ser I-----1983	F-A	---	94 1/2	---	94	---	---	93 3/4	Mar 6	94	Mar 21
2,000	1st & ref M 3 3/4s ser J-----1984	J-J	92 1/2	---	83	---	93	---	93 3/4	Mar 5	93 3/4	Mar 5
45,000	1st & ref M 3 3/4s ser K-----1985	J-D	92 1/2	93 3/4	92 1/2	94	---	94 1/2	93 3/4	Mar 13	93 3/4	Mar 13
229,000	1st & ref M 3 3/4s ser L-----1986	M-N	94 3/4	96	90 3/4	98	96 1/4	97 1/4	95 3/4	Mar 18	97	Mar 7
680,000	1st & ref M 4 1/2s ser M-1986	A-O	103	Sale	104 1/4	Sale	102 1/2	Sale	102	Mar 19	104 1/4	Mar 1
7,000	4 1/2s conv debentures-----1972	F-A	---	---	---	---	109%	Sale	108 3/4	Mar 25	109%	Mar 29
	3s conv debentures-----1963	J-D	---	---	---	175	---	---	175	Mar 4	178	Mar 13
8,000	Consol G E L & P (Balt)—											
20,000	1st ref M 2 3/4s ser T-----1976	J-J	85	88 1/2	87 3/4	---	88	---	88	Mar 26	88 3/4	Mar 11
	1st ref M 2 3/4s ser U-----1981	A-O	84	---	85 1/4	---	88	---	86 3/4	Mar 13	87 1/2	Mar 14
	1st ref M 2 3/4s ser X-----1986	J-J	85	87	82 1/2	84	65	---	---	---	82 1/2	Feb 8
4,000	Consolidated Nat Gas—											
2,000	2 3/4s debentures-----1968	A-O	89 1/4	---	92 1/2	93 1/2	93 1/2	95 1/4	92 1/4	Mar 11	93 1/2	Mar 20
5,000	3 3/4s debentures-----1976	M-N	84	89%	94 1/2	---	94%	---	94%	Mar 27	94%	Mar 27
	3s debentures-----1979	J-D	87 1/2	89	87	---	87 3/4	---	87 3/4	Mar 13	87 3/4	Mar 13
	3s debentures-----1978	F-A	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
285,000	Consolidated RRs of Cuba—											
83,000	Δ3s cum inc debs (stmp as to payment in US dollars)-----2001	A-O	20 1/2	Sale	21 1/2	22	22	Sale	21 1/2	Mar 12	22 1/2	Mar 22
23,000	Consumers Power 2 3/4s-----1975	M-S	85 1/2	86 3/4	89 1/2	90 1/2	8					

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1		Highest Sale Prices			
			Opening Bid	Ask	Opening Bid	Ask	Closing Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices		
644,000	Daystrom Inc— 4 1/4s conv subord debts...1977	M-S	---	---	---	---	106	Sale	105	Mar 13	107 1/4	Mar 20	105	Mar 13	107 1/4	Mar 20
12,000	Dayton Power & Light— 1st mortgage 2 1/4s...1978	A-O	83 1/2	85 1/2	86 3/4	88	86 1/4	87 1/2	86 1/4	Mar 26	86 1/2	Mar 15	83 1/4	Jan 8	87 1/4	Feb 6
---	1st mortgage 3s...1978	J-J	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	1st mtge 3s series A...1978	J-D	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5,000	1st mortgage 3 1/4s...1982	F-A	90 1/2	---	91	95	92	95	94 1/4	Mar 13	94 1/4	Mar 13	94 1/4	Mar 13	95 1/4	Jan 25
8,000	1st mortgage 3s...1984	M-S	---	86	88	91	---	89	88	Mar 15	89 1/2	Mar 18	85 1/2	Jan 24	89 1/2	Mar 18
---	Dayton Union Ry 3 1/4s B...1965	J-D	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	Deere & Co 2 1/4s debts...1965	A-O	91	---	92	---	92 1/4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5,000	3 1/2s debentures...1977	J-J	89	---	91 1/4	---	91 1/4	---	91 1/2	Mar 5	91 1/2	Mar 5	91	Jan 17	91 1/4	Feb 5
74,000	Delaware & Hud 4s ext...1963	M-N	97	Sale	97 1/2	Sale	98 1/4	Sale	97	Mar 11	98 1/2	Mar 27	96 1/2	Jan 14	98 1/2	Jan 4
---	Delaware Lack & West RR Co NY Lack & Western div	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13,000	1st & ref M 5s ser C...1973	M-N	89	Sale	88 1/4	---	88 1/2	91	88 1/2	Mar 25	90	Mar 12	88	Feb 21	92	Jan 21
5,000	Δ Income mtge due...1993	May	69 1/2	73 1/4	71 1/4	Sale	71 1/4	74	71 1/4	Mar 1	72 1/4	Mar 12	68 1/2	Jan 9	72 1/4	Mar 12
---	Morris & Essex division Coll tr 4-6s May 1.2042	M-N	87 1/2	89 1/2	90 1/4	92	91	Sale	90 1/4	Mar 12	91	Mar 18	89	Jan 11	92	Feb 6
1,000	Pennsylvania division 1st M & coll tr 5s A...1985	M-N	79	83 1/2	86	87	82	86 1/4	86	Mar 12	86	Mar 12	83 1/2	Jan 8	86	Mar 12
5,000	1st M & coll tr 4 1/2s B...1985	M-N	67	---	72 1/4	75	72	Sale	72	Mar 20	72	Mar 20	72	Jan 30	73	Jan 14
---	Delaware Pwr & Lt 3s...1973	A-O	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	1st mtge & coll tr 3 1/4s...1977	J-D	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	1st mtge & coll tr 2 1/4s...1979	J-J	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	1st mtge & coll tr 2 3/4s...1980	M-S	83	---	84	---	84	---	---	---	---	---	84	Feb 14	84	Feb 14
---	1st mtge & coll tr 3 1/4s...1984	M-N	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	1st mtge & coll tr 3 1/4s...1985	J-D	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	Denver & Rio Gr West— 1st mtge ser A (3% fixed 1% contingent int)...1993	J-J	89 1/4	---	89	Sale	89 1/2	Sale	89	Mar 1	89 1/4	Mar 20	88 1/4	Jan 7	90	Feb 27
28,000	Inc mtge series A (4 1/2% contingent interest)...2018	Apr	---	89 1/2	85 1/2	Sale	88	Sale	85 1/2	Mar 1	88	Mar 19	85 1/2	Feb 28	90	Jan 3
28,000	Denver & Salt Lake— Inc mtge (3% fixed 1% contingent int)...1993	J-J	87 1/2	89 1/4	88	Sale	88	Sale	88	Mar 1	88	Mar 1	86 1/2	Jan 11	88	Feb 14
13,000	Detroit Edison— Gen & ref 3s ser H...1970	J-D	91 1/2	Sale	93 1/2	Sale	92 1/4	Sale	92	Mar 19	93 1/2	Mar 1	91 1/2	Jan 2	95	Feb 19
50,000	Gen & ref 2 1/4s ser I...1982	M-S	---	82 1/2	86	Sale	85	86	85	Mar 18	87	Mar 5	80 1/2	Jan 11	87	Mar 5
9,000	Gen & ref M 2 1/4s ser J...1985	M-S	---	---	83	86	83	Sale	83	Mar 29	84	Mar 20	79	Jan 21	84	Mar 20
5,000	Gen & ref 3 1/4s ser K...1976	M-N	---	94	93	95	93	95	93	Mar 8	93	Mar 8	93	Mar 8	94	Jan 7
13,000	3s conv debentures...1988	J-D	185	---	186	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29,000	3 1/4s conv debts...1969	F-A	150	---	155	---	---	---	156 1/4	Mar 25	157	Mar 14	152	Jan 4	157	Mar 14
963,000	3 1/4s (conv fr Oct 1 '68)...1971	M-S	113 1/4	Sale	117	Sale	116 1/4	Sale	115 1/2	Mar 25	118	Mar 15	113 1/2	Jan 2	119	Feb 8
6,000	Gen & ref M 2 1/4s ser N...1984	M-S	84 1/4	---	84 1/2	85	---	---	84	Mar 7	84 1/2	Mar 5	84	Jan 31	84 1/4	Jan 3
10,000	Gen & ref 3 1/4s ser O...1980	M-N	---	92 1/2	93 1/2	---	---	93 1/4	93 1/4	Mar 12	93 1/2	Mar 12	91 1/4	Jan 3	93 1/2	Feb 27
---	Detroit & Mackinac Ry— 1st lien 4s...1995	J-D	---	---	---	85	75	Sale	75	Mar 29	75	Mar 29	75	Mar 29	75	Mar 29
3,000	Δ Second gold 4s...1995	J-D	78	---	78	---	78	---	---	---	---	---	78	Jan 14	78	Jan 14
35,000	Detr Term & Tun 1st 4 1/2s...1961	M-N	100	102	100 1/2	101 1/4	100 1/4	Sale	100	Mar 15	101 1/4	Mar 11	99 1/4	Jan 23	102	Jan 9
---	Detroit Toledo & Ironton RR 2 1/4s series B...1976	M-S	---	86 1/2	---	86 1/2	---	87	---	---	---	---	---	---	---	---
---	Douglas Aircraft Co Inc— 4s conv subord debts...1977	F-A	---	---	---	---	101 1/4	Sale	101 1/4	Mar 12	102 1/2	Mar 8	101 1/4	Mar 12	102 1/2	Mar 8
1,425,000	4s conv subord debts...1977	F-A	---	---	---	---	101 1/4	Sale	101 1/4	Mar 12	102 1/2	Mar 8	101 1/4	Mar 12	102 1/2	Mar 8
14,000	Dow Chem Co 2.35s debts...1961	M-N	92	95	93	99 1/2	94	---	94	Mar 22	94 1/2	Mar 20	93 1/2	Jan 28	94 1/2	Jan 18
230,000	3s conv subord debts...1982	J-J	146	Sale	129 1/2	---	125 1/4	Sale	121 1/2	Mar 26	130	Mar 7	121 1/2	Mar 26	146	Jan 2
35,000	Duquesne Lt 1st mtge 3 1/4s...1977	F-A	85	85 1/2	87	---	87 1/2	---	87	Mar 7	87 1/2	Mar 7	85 1/2	Jan 4	87 1/2	Mar 7
---	1st mortgage 2 1/4s...1979	A-O	---	92 1/2	---	92 1/2	---	92 1/2	---	---	---	---	---	---	---	---
---	1st mortgage 2 1/4s...1980	F-A	---	86	85	---	85	---	---	---	---	---	85 1/2	Feb 19	85 1/2	Feb 19
---	1st mortgage 3 1/4s...1982	M-S	---	---	---	---	92	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	1st mortgage 3 1/4s...1983	M-S	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	1st mortgage 3 1/4s...1984	J-J	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	1st mtge. 3 1/4s...1986	A-O	97	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	Eastern Gas & Fuel Associates 1st mtge & coll tr 3 1/2s...1965	J-J	---	---	---	---	92 1/2	Sale	92 1/4	Mar 14	92 1/2	Mar 12	92 1/4	Mar 14	92 1/2	Mar 12
34,000	Eastern Stainless Steel Corp— 4 1/2s conv subord debts...1971	J-D	136 1/2	Sale	117 1/4	Sale	136 1/2	Sale	117 1/4	Mar 1	137 1/2	Mar 28	115	Feb 12	140	Jan 3
385,000	Ed El Ill N Y 1st cons 5s...1995	J-J	130	---	117	119	---	125	---	---	---	---	130	Jan 24	130	Jan 24
---	Elgin Jol & East 3 1/4s A...1970	M-S	88	---	88 1/2	---	88 1/2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5,000	El Paso & S W 1st & ref 5s...1965	A-O	100	109	101 1/2	104	101 1/2	104	101 1/2	Mar 14	103 1/2	Mar 14	100	Jan 7	103 1/2	Mar 14
---	5s stamped...1965	A-O	100	109	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	Energy Supply Schwaben Inc 5 1/4s debt adjustment...1973	J-J	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	Erie Railroad Co— Gen M Inc 4 1/2s A Jan.2015	Apr	68 1/2	Sale	70 1/4	Sale	71 1/4	Sale	70	Mar 22	71 1/2	Mar 15	68	Jan 2	72 1/4	Feb 8
83,000	1st cons mtge 3 1/4s ser E...1964	A-O	---	92	91	---	90	93	90	Mar 12	91	Mar 12	90	Mar 12	91	Feb 7
24,000	1st cons mtge 3 1/4s ser F...1990	J-J	---	81 1/2	75	Sale	---	75 1/2	75	Mar 1	75 1/2	Mar 25	75	Feb 8	75 1/2	Jan 25
6,000	1st cons mtge 3 1/4s ser G...2000	J-J	73	75	73	---	73	---	---	---	---	---	73	Jan 18	73	Jan 18
93,000	Δ 5s Income deb. Jan 1.2020	A-O	69 1/4	Sale	72 1/2	Sale	70 1/2	Sale	70 1/2	Mar 25	72 1/2	Mar 5	69	Jan 2	74	Feb 1
1,000	Ohio Div 1st M 3 1/4s...1971	M-S	---	---	---	---	91	---	88	Mar 6	88	Mar 6	88	Mar 6	88	Mar 6
---	Fansteel Metallurgical Corp— 4 1/4s conv subord debts...1976	A-O	116	Sale	114 1/4	---	120	Sale	114 1/4	Mar 5	128	Mar 27	110 1/2	Feb 12	121	Jan 10
128,000	Firestone Tire & Rubber— 3s debentures...1961	M-N	96 1/2	Sale	97 1/4	Sale	97 1/4	Sale	97 1/4	Mar 6	98 1/2	Mar 1	96 1/2	Feb 20	98 1/2	Feb 7
104,000	2 1/2s debentures...1972	J-J	84	86	86	94	86	---	---	---	---	---	84 1/2	Jan 9	86	Feb 1
29,000	3 1/4s debentures...1977	M-N	91 1/2	---	95 1/2	96 1/2	94 1/2	95 1/4	94 1/2	Mar 25	95 1/2	Mar 11	91 1/4	Jan 15	96 1/2	Feb 15
4,000	Fla East Coast 1st 4 1/2s...1959	J-D	95	100	99 1/2	100	99 1/2	103 1/2	100	Mar 4	100	Mar 4	98 1/2	Jan 24	100	Mar 4
103,000	Δ 1st & ref 5s series A...1974	M-S	124 1/2	Sale	119 1/2	Sale	116 1/2	118 1/2	117	Mar 18	120	Mar 7	117	Mar 18	124 1/2	Jan 7
---	Foremost Dairies Inc— 4 1/2s subord debts...1960	J-J	---	98 1/2	---	95 1/2	---	95	94 1/2	Mar 5	95	Mar 5	94 1/2	Mar 5	95 1/2	Jan 14
18,000	Fort Worth & Denver Ry Co— 1st mortgage 4 1/2s...1962	M-N	100	---	100 1/2	---	---	---	101	Mar 19	101	Mar 19	101	Mar 19	101	Mar 19
2,000	Gardner-Denver Co— 4 1/4s conv subord debts...1976	A-O	114 1/2	Sale	117 1/2	---	112	113	110 1/2	Mar 26	116 1/2	Mar 5	108	Feb 12	118 1/2	Jan 11
47,000	Gen Amer Transportation— 4s conv subord debts...1981	M-N	111	Sale	111	Sale	112 1/4	Sale	111	Mar 1	112 1/4	Mar 29	109	Jan 16	112 1/2	Feb 25
335,000	General Dynamics Corp— 3 1/2s conv debentures...1975	A-O	1													

Date	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1					
			Opening Bid	Ask	Opening Bid	Ask	Closing Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
Mar 20	Grace (W R) & Co 3 1/2 conv subord debts...1975	M-N	110%	Sale	101 1/2	Sale	104	Sale	101 1/2	Mar 1	104 1/2	Mar 22	99 1/2	Feb 12	110 1/4	Jan 2
Feb 6	Grand Union Co 3 1/2 conv subord debts...1966	M-S				135		143 1/2	135	Mar 12	135	Mar 12	135	Mar 12	135	Mar 12
Jan 25	Great Northern Ry Gen mtge 5s series C...1973	J-J	104 1/2	Sale	107 1/2		108 1/2	Sale	107 1/2	Mar 7	108 1/2	Mar 22	104 1/2	Jan 2	108 1/2	Mar 22
Mar 18	Gen 4 1/2 series D...1976	J-J	105	106	103 1/4	104	103 1/4	104 1/2	103 1/4	Mar 5	104 1/2	Mar 6	102	Jan 30	105	Jan 4
Feb 5	Gen mtge 3 1/2 ser N...1980	J-J	78	79	78 1/4	83 3/4	78 1/2	83 1/2	78	Mar 8	78 1/2	Mar 21	77 1/2	Jan 22	78 1/2	Jan 10
Mar 5	Gen mtge 3 1/2 ser P...2000	J-J	79 1/2	82	75 1/2		75 1/2						75 1/2	Jan 24	76	Feb 14
Jan 4	Gen mtge 2 1/2 ser Q...2010	J-J	74	79	75 1/2	79	76 1/2	79	75 1/2	Mar 6	76 1/2	Mar 27	74 1/2	Jan 15	76 1/2	Mar 27
Jan 21	Gen mtge 2 1/2 ser R...1961	J-J	64 1/2		66	Sale	66 1/2	70	66	Mar 1	66 1/2	Mar 26	65 1/2	Feb 13	66 1/2	Mar 26
Mar 12	Green Bay & W debs cts A...1961	F-J		92 1/2	93	97 1/4	93 1/4	97 1/4	93 1/4	Mar 7	93 1/4	Mar 7	92	Jan 21	93 1/4	Mar 7
Feb 6	Income debs cts B...1961	Feb	18	19 1/2	16	Sale	16	18 1/2	16	Mar 1	17	Mar 25	16	Feb 7	19 1/2	Jan 9
Mar 12	Gulf Mobile & Ohio RR Gen M inc 5s A...July 2015	Apr		94 1/2		89 1/2	84	89 1/2					90	Feb 6	94 1/2	Jan 3
Feb 6	Gen mtge inc 4s B...Jan 2044	Apr	69 1/2	72 1/2	70	71	68 1/2	68 1/2	68 1/2	Mar 26	71	Mar 7	68 1/2	Jan 9	72 1/2	Jan 24
Mar 12	1st & ref 3 1/2 ser G...1980	M-N				90 1/2		90 1/2					90 1/2	Feb 26	90 1/2	Feb 26
Jan 14	Gulf States Util 2 1/2...1976	M-N		87	84 1/2		84 1/2						84 1/2	Feb 26	85 1/2	Feb 21
Feb 20	1st mortgage 3s...1978	A-O														
Jan 14	3s debentures...1969	J-J	88 1/2		91 1/4		91 1/4						92	Feb 5	92	Feb 5
Feb 20	1st mortgage 2 1/2...1979	J-D														
Jan 14	1st mortgage 2 1/2...1980	J-D														
Feb 14	1st mtge 3 1/2...1981	M-N	90		91		90									
Jan 14	1st mortgage 3 1/2...1982	J-D	88		88		88									
Feb 14	1st mortgage 3 1/2...1983	J-D		95	92		94									
Feb 27	2,000 Hackensack Water 2 1/2...1976	M-S	80	85		82	81		82	Mar 6	82	Mar 6	80	Jan 10	82	Mar 6
Jan 3	121,000 Hertz Corp 4s conv subord debts...1970	J-J	118	Sale		115	122		108	Mar 13	116 1/2	Mar 26	108	Mar 13	120	Jan 8
Feb 14	21,000 Hocking Valley 1st 4 1/2...1939	J-J	110	117 1/2	109 1/2	Sale	109 1/2	117 1/2	109 1/2	Mar 22	109 1/2	Mar 1	109 1/2	Mar 22	110	Jan 16
Mar 8	18,000 Household Finance 2 1/2...1970	J-J		86 1/2	92	93	90	93	91	Mar 27	92	Mar 5	83	Jan 11	92	Feb 19
Jan 14	75,000 3 1/2 debentures...1968	M-S	99 1/2		100	Sale	100 1/2		99 1/2	Mar 4	100 1/2	Mar 21	99	Feb 7	100 1/2	Mar 21
Feb 19	5,000 4 1/2 debentures...1968	M-S	101	Sale	101		100		101	Mar 6	101	Mar 6	101	Jan 2	101	Jan 2
Mar 5	57,000 4s s f debentures...1978	J-D	97 1/2		98 1/2		100 1/4	Sale	98 1/2	Mar 6	100 1/4	Mar 29	95 1/2	Jan 11	100 1/4	Mar 29
Mar 7	18,000 4 1/2 s f debentures...1977	J-J			104	Sale	104 1/2	105 1/4	104	Mar 1	105 1/4	Mar 28	104	Feb 28	105 1/4	Mar 28
Jan 7	748,000 Hudson & Manhattan 1st & ref 5s A...1957	F-A	45	Sale	51	Sale	53 1/2	Sale	51	Mar 1	55	Mar 12	45	Jan 2	55	Mar 12
Mar 14	655,000 Delta Adjust Income 5s...Feb 1957	A-O	20 1/2	Sale	20 1/2	Sale	23 1/2	Sale	20 1/2	Mar 4	28	Mar 14	20	Feb 12	28	Mar 14
Jan 8	15,000 Illinois Bell Tel 2 1/2 ser A...1961	J-J	83	Sale	84 1/2		85 1/2		84 1/2	Mar 27	85	Mar 6	83	Jan 2	85 1/2	Feb 28
Jan 3	3,000 1st mtge 3s series B...1978	J-D	86	89 1/4	88 1/2		88 1/2		88 1/2	Mar 22	88 1/2	Mar 22	88 1/2	Jan 24	88 1/2	Jan 25
Feb 27	Illinois Central RR Cons mortgage 3 1/2 A...1979	M-N	87 1/2	92			88	92					87 1/2	Jan 16	92	Feb 5
Mar 29	Cons mortgage 3 1/2 B...1979	M-N	87	101		101	88	92 1/2								
Jan 14	Cons mtge 3 1/2 ser C...1974	M-N		92 1/2			88									
Jan 9	Cons mtge 3 1/2 ser F...1984	J-J		97		93	88									
Jan 14	1st mtge 3 1/2 ser G...1980	F-A	87 1/2	Sale	88 1/4	Sale	88 1/4		88 1/4	Mar 1	88 1/4	Mar 1	87 1/4	Jan 7	89	Feb 14
Mar 8	1,000 1st mtge 3 1/2 ser H...1989	M-S	93		90		89	93	93	Mar 12	93	Mar 12	89 1/2	Feb 28	93	Jan 24
Jan 2	3 1/2 s f debentures...1980	J-J	90	99 1/2	90	99 1/2	90	99 1/2								
Jan 18	Indianap Union Ry Co Ref & Imp 2 1/2 ser O...1966	J-D	75		83	92 1/4	83	92 1/4								
Jan 2	22,000 Inland Steel Co 3 1/2 debts...1972	M-S				161 1/2			146	Mar 27	154	Mar 4	146	Mar 27	170	Jan 18
Mar 7	3,000 1st mtge 3.20s ser I...1982	M-S							94	92 1/2	Mar 15	92 1/2	92 1/2	Mar 15	92 1/2	Mar 15
Feb 19	6,000 1st mtge 3 1/2 series J...1961	J-J	93	96 1/2	93	97 1/2	97	Sale	97	Mar 7	97	Mar 7	95 1/2	Jan 9	97 1/2	Jan 24
Jan 10	24,000 Internat Minerals & Chem 3.65s subor debts (conv)...1977	J-J	90 1/2	91 1/2	92	95	96	Sale	92 1/2	Mar 4	96	Mar 12	90 1/2	Jan 8	96	Mar 12
Jan 7	1,000 Int'l Ry (Cent Am) 1st 5s B...1972	M-N	99 1/2		99 1/2		100	Sale	100	Mar 29	100	Mar 29	99 1/2	Jan 25	100	Mar 29
Mar 12	2,000 Interstate Oil Pipe Line 3 1/2 s f debts ser A...1977	M-S			89		89						92	Feb 7	93	Feb 15
Jan 3	1st mtge 3 1/2...1978	J-J				99 1/2		100								
Jan 24	1st mtge 3s...1980	J-J		93												
Mar 14	46,000 Jamestown Franklin & Clearfield RR 1st 4s...1959	J-D	98 1/2	99	97 1/2	Sale	98 1/2	Sale	97 1/2	Mar 1	99	Mar 6	97 1/2	Feb 26	100	Jan 28
Feb 8	5,000 Jersey Cent P & Lt 2 1/2...1976	M-S			85	Sale	85	86	85	Mar 1	85	Mar 1	82 1/2	Jan 21	85	Feb 12
Feb 7	2,000 Joy Manufacturing 3 1/2 debentures...1975	M-S		95			91	95	95	Mar 15	95	Mar 15	95	Jan 22	95	Jan 22
Jan 25	4,000 Kanawha & Mich Ry 4s...1990	A-O														
Jan 18	1st mortgage 2 1/2...1978	J-D		85	87 1/2	88 1/2	87	88 1/2	87 1/2	Mar 22	88	Mar 5	83 1/2	Jan 7	88	Mar 5
Feb 1	1st mortgage 2 1/2...1980	J-D		95 1/2			96									
Mar 6	7,000 Kansas City Southern Ry 1st mtge 3 1/2 ser C...1984	J-D		87		88	88	88	88	Mar 12	88	Mar 12	86 1/2	Jan 16	88	Jan 24
Jan 10	8,000 Kansas Cy Term Ry 2 1/2...1974	A-O				88 1/2	86 1/2									
Feb 7	1,000 Karstadt (Rudolph) Inc 4 1/2 debt adjustment...1963	J-J			83		83 1/2	Sale	83	Mar 6	83 1/2	Mar 29	83	Feb 7	85	Jan 22
Feb 15	1,000 Kentucky Central 1st 4s...1987	J-J	98	Sale			94	98					96 1/2	Feb 20	98	Jan 2
Jan 7	1,000 Kentucky & Ind Term RR 1st 4 1/2...1961	J-J		55	49	54	48 1/4						49	Jan 7	50	Jan 25
Jan 14	1,000 Stamped...1961	J-J	90	98	98	97	97 1/2	97	97	Mar 26	97	Mar 26	97	Mar 26	98	Jan 30
Jan 19	1,000 Plain...1961	J-J		99	98		97									
Jan 11	11,000 Kings Co El Lt & Pwr 6s...1997	A-O		146		146	146						146	Feb 15	146	Feb 15
Jan 25	60,000 Koppers Co 1st mtge 3s...1964	A-O		91	92 1/2	95 1/2	94 1/2	Sale	94	Mar 11	94 1/2	Mar 21	89 1/2	Jan 3	95 1/2	Jan 31
Jan 11	Kreuger & Toll class A Delta uniform cts of dep...1959	M-S	3%	Sale	3%	Sale	4	Sale	3 1/2	Mar 13	4 1/2	Mar 6	3 1/2	Mar 13	4 1/2	Jan 15
Jan 25	24,000 Lakefront Dock & RR Term 1st mtge s f 3s ser A...1968	J-D			80		80									
Jan 18	13,000 Lake Sh & Mich So 3 1/2...1997	J-D	71 1/2	72 1/4	73 1/2	79	72 1/2	79	72 1/2	Mar 15	73 1/2	Mar 5	70 1/4	Jan 14	73 1/2	Mar 5
Jan 25	3 1/2 registered...1997	J-D	68		65		65		65				68 1/2	Jan 29	70	Feb 19
Jan 7	22,000 Lehigh Coal & Nav 3 1/2...1970	A-O		85 1/2	84 1/2	85 1/4	85		84 1/2	Mar 8	85	Mar 6	84 1/2	Feb 7	85 1/2	Feb 13
Jan 11	5,000 Lehigh Valley Coal 1st & ref 5s stamped...1964	F-A	75	Sale	89	Sale	82	87	84	Mar 8	85	Mar 5	75	Jan 2	85 1/2	Feb 21
Jan 11	11,000 Lehigh Valley Harbor Term 1st & ref 5s stamped...1974	F-A	65	67	74 1/2	Sale	71 1/2	75	72	Mar 13	75	Mar 25	67	Jan 3	75	Mar 25
Jan 11	7,000 Lehigh Valley Ry Co (N Y) 1st mtge 4 1/2 extended...1974	J-J	83 1/2	Sale	85	92	85	86	85	Mar 4	85	Mar 4	83 1/2	Jan 2	85	Feb 19
Jan 11	20,000 Lehigh Valley RR Co Gen consol mtge bonds Ser A 4s fixed int...2003	M-N	67	Sale	66 1/4	67 1/4		66 1/2	66	Mar 25	67	Mar 14	66	Mar 25	69	Jan 21
Jan 11	16,000 Ser B 4 1/2 fixed int...2003	M-N	72		71 1/2	Sale	7									

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 2, 1957		PRICES IN MARCH				RANGE SINCE JANUARY						
			Opening or Bid	Ask	March 1 Opening or Bid	March 1 Ask	March 29 Closing or Bid	March 29 Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices			
38,000	Lorillard (P) Co 3s debs...1968	A-O	92	94 1/2	93 1/2	92 1/2	92 1/2	Mar 7	94 1/2	Mar 5	91	Jan 4	94 1/2	Feb 18	
1,000	3s debentures...1976	M-S	91	89 1/2	85	90	85	Mar 14	85	Mar 14	85	Mar 14	85	Mar 14	
10,000	3 3/4s debentures...1976	A-O	92 1/2	91 1/4	91 1/2	90	91 1/2	Mar 15	92	Mar 21	90 1/2	Jan 29	94	Feb 18	
8,000	Louisville & Nashville RR—														
4,000	1st & ref M 3 3/4s ser F...2003	A-O	78 1/2	82	81 1/2	81	81	Mar 25	81 1/2	Mar 21	78 1/2	Jan 9	82	Feb 18	
2,000	1st & ref M 2 1/2s ser G...2003	A-O	71	Sale	73 1/2	81	81	Mar 18	74 1/2	Mar 18	68	Jan 23	74 1/2	Feb 18	
2,000	1st & ref M 3 3/4s ser H...2003	A-O	98 1/2	92	92	93	98 1/2	Mar 28	93	Mar 28	93	Jan 16	94 1/2	Feb 18	
1,000	1st & ref M 3 3/4s ser I...2003	A-O	79	81	81	82 1/2	81	Mar 28	82 1/2	Mar 28	81	Jan 31	81	Jan 31	
1,000	St Louis Div 2d gold 3s...1980	M-S	80	84	80 1/2	83	80 1/2	Mar 27	80	Mar 27	80	Feb 21	80	Feb 21	
1,000	Louisville Gas & Elec 2 1/2s...1979	M-N	90	90	90	90	90	Mar 27	80	Mar 27	80	Mar 27	80	Mar 27	
1,000	1st mortgage 3 3/4s...1982	F-A	92	92	92	92	92	Mar 27	80	Mar 27	80	Mar 27	80	Mar 27	
1,000	1st mortgage 3 3/4s...1984	F-A	92	92	92	92	92	Mar 27	80	Mar 27	80	Mar 27	80	Mar 27	
615,000	Macy (R H) & Co 2 1/2s...1972	M-N	92	92	92	92	92	Mar 27	80	Mar 27	80	Mar 27	80	Mar 27	
25,000	5s conv subord debs...1977	F-A	98	97	99 1/2	98 1/2	Sale	100 1/2	Mar 8	102	Mar 21	100 1/2	Mar 8	102	Mar 21
25,000	Maine Central RR 5 1/2s...1978	F-A	66	67	67 1/2	70	Sale	97 1/2	Mar 21	98 1/2	Mar 15	95 1/2	Jan 3	99	Feb 18
3,000	Manila RR (Sou Lines) 4s...1979	M-N	85	85	85	85	85	Mar 21	87	Mar 21	87	Jan 4	87 1/2	Feb 18	
2,000	May Dept Stores 2 1/2s debs...1978	F-A	90	89 1/2	89 1/2	89 1/2	89 1/2	Mar 4	89 1/2	Mar 4	89 1/2	Mar 4	89 1/2	Mar 4	
2,000	3 3/4s s f debentures...1980	M-S	90	88 1/2	88 1/2	89	89 1/2	Mar 27	88 1/2	Mar 27	88 1/2	Mar 27	89 1/2	Mar 27	
4,000	May Stores Realty Corp—														
10,000	Gen mtge 5s s f series...1977	F-A	94	91	98	98	104 1/2	Mar 29	104 1/2	Mar 29	104 1/2	Mar 29	104 1/2	Mar 29	
532,000	McKesson & Robbins 3 1/2s...73	M-S	95	92	97	92	97	Mar 18	92 1/2	Mar 18	92	Jan 28	93	Feb 18	
10,000	Mead Corp 1st mtge 3s...1966	J-D	87	Sale	86	Sale	86	Mar 1	88	Mar 6	84	Feb 12	91	Jan 31	
10,000	Merritt-Chapman & Scott—														
10,000	4 1/2s conv subord debs...1978	J-J	87	Sale	86	Sale	86	Mar 1	88	Mar 6	84	Feb 12	91	Jan 31	
10,000	Metropolitan Edison 2 1/2s...1974	M-N	95	95	95	95	95	Mar 1	85	Mar 6	85	Jan 11	85	Jan 11	
10,000	1st mortgage 2 1/2s...1980	F-A	90 1/2	87 1/2	87 1/2	87 1/2	87 1/2	Mar 4	104	Mar 7	104	Mar 4	104 1/2	Mar 4	
51,000	Michigan Bell Tel 3 1/2s...1988	A-O	90 1/2	87 1/2	87 1/2	87 1/2	87 1/2	Mar 4	104	Mar 7	104	Mar 4	104 1/2	Mar 4	
51,000	4 1/2s debentures...1991	J-D	90 1/2	87 1/2	87 1/2	87 1/2	87 1/2	Mar 4	104	Mar 7	104	Mar 4	104 1/2	Mar 4	
8,000	Michigan Central RR—														
28,000	Ref & Impt 4 1/2s ser C...1979	J-J	91	94 1/2	92	97	92 1/2	Mar 5	93	Mar 8	93	Mar 5	95 1/2	Mar 5	
28,000	Michigan Cons Gas 3 1/2s...1969	M-S	95 1/4	Sale	97 1/4	99 1/2	97 1/4	Mar 22	99	Mar 4	94 1/2	Jan 7	99	Mar 5	
28,000	1st mortgage 2 1/2s...1969	M-S	90	90	90	90	90	Mar 22	99	Mar 4	94 1/2	Jan 7	99	Mar 5	
28,000	1st mortgage 3 3/4s...1966	M-S	90	90	90	90	90	Mar 22	99	Mar 4	94 1/2	Jan 7	99	Mar 5	
28,000	3 3/4s debentures...1967	J-J	96 1/2	96 1/2	96 1/2	96 1/2	96 1/2	Mar 22	99	Mar 4	94 1/2	Jan 7	99	Mar 5	
36,000	Minneapolis-Honeywell Reg														
36,000	3 3/4s s f debentures...1976	F-A	99 1/4	Sale	101 1/2	102	101 1/2	Mar 4	102 1/2	Mar 25	99 1/4	Jan 2	102 1/2	Mar 5	
36,000	3.10s s f debentures...1972	A-O	92	89 1/2	89 1/2	89 1/2	89 1/2	Mar 4	102 1/2	Mar 25	99 1/4	Jan 2	102 1/2	Mar 5	
127,000	Minneapolis-Moline Co—														
127,000	6s conv income debs...1986	Q-Feb	82	Sale	84	Sale	81 1/2	83 1/2	81 1/2	Mar 25	85	Mar 1	80 1/2	Feb 19	
127,000	Minnesota Min & Mig 2 1/2s...1971	A-O	82 1/4	84	82 1/2	85	84	Mar 6	85	Mar 21	82 1/4	Jan 23	85	Mar 5	
127,000	Δ Gen M 4s inc A Jan 1991	May	60 1/4	Sale	62 1/4	63	61 1/2	Mar 19	63	Mar 5	60	Jan 4	63 1/2	Feb 18	
42,000	Missouri-Kansas-Tex Ry Co—														
42,000	1st mortgage 4s...1990	J-D	81	Sale	76	Sale	73	74	74	Mar 25	77 1/2	Mar 5	74	Mar 25	
27,000	Missouri-Kansas-Texas RR—														
12,000	Prior lien 5s series A...1962	J-J	92 1/2	Sale	85 1/2	89 1/2	93	Mar 26	92	Mar 12	89	Mar 26	93	Jan 31	
12,000	Prior lien 4s series B...1962	J-J	88	85 1/2	85 1/2	85 1/2	85 1/2	Mar 22	85 1/2	Mar 7	84 1/2	Feb 18	88	Jan 31	
8,000	Prior lien 4 1/2s series D...1978	J-J	75 1/2	80 1/2	75	80 1/2	75	Mar 5	75	Mar 5	75	Mar 5	75 1/2	Feb 18	
137,000	Δ Cum adj 5s ser A Jan 1987	A-O	63 3/4	Sale	71	80	70 1/2	Mar 26	73	Mar 6	63 3/4	Jan 2	73	Mar 5	
688,000	Missouri Pacific RR—														
688,000	Reorganization issues—														
688,000	4 1/2s series B...1990	J-J	77 1/2	Sale	78 1/2	Sale	77 1/2	Mar 26	78 1/2	Mar 4	75 1/2	Mar 26	82	Jan 31	
653,000	4 1/2s series C...2005	J-J	76 1/2	Sale	76 1/2	Sale	76 1/2	Mar 25	76 1/2	Mar 1	74 1/2	Mar 25	80 1/2	Jan 31	
942,000	4 1/2s series A...2020	Apr	67 1/2	Sale	67 1/2	Sale	63	Mar 25	x61 1/2	Mar 5	61 1/2	Mar 25	70	Feb 18	
1,119,000	4 1/2s series B...2030	Apr	64 1/2	Sale	65	Sale	59 1/2	Mar 25	x58 1/2	Mar 5	58 1/2	Mar 25	68 1/2	Jan 31	
3,094,000	5s inc debs...2045	Apr	60 1/2	Sale	60 1/2	Sale	56	Mar 20	x55	Mar 20	55	Mar 20	62 1/2	Jan 31	
37,000	4 1/2s coll trust...1976	M-S	95 1/2	95 1/2	95 1/2	96 1/2	96 1/2	Mar 20	95 1/2	Mar 20	94	Feb 12	96 1/2	Jan 31	
13,000	Mohawk & Malone 1st 4s...1991	M-S	65	68	67 1/2	68	67 1/2	Mar 4	68	Mar 5	65 1/2	Feb 21	68	Feb 18	
2,000	Monongahela Railway Co—														
2,000	1st mtge 3 1/2s series B...1966	F-A	90 1/2	100	90 1/2	100	90 1/2	Mar 11	90 1/2	Mar 11	90 1/2	Jan 14	91 1/2	Feb 18	
99,000	Morrill (John) & Co 3s...1958	M-N	98	100	98	100	98	Mar 11	90 1/2	Mar 11	90 1/2	Jan 14	91 1/2	Feb 18	
99,000	Morris & Essex 1st 3 1/2s...2000	J-D	59	Sale	60	Sale	60	Mar 18	59 1/2	Mar 18	60 1/2	Mar 1	59	Jan 2	
4,000	Mountain States Tel & Tel—														
7,000	2 1/2s debentures...1986	M-N	75 1/2	77 1/2	78 1/2	80 1/2	77 1/2	Mar 27	79	Mar 5	75	Jan 4	81	Feb 18	
4,000	3 1/2s debentures...1978	A-O	88 1/2	88 1/2	89	89	87	Mar 6	89	Mar 6	85	Jan 7	89	Mar 5	
385,000	Nashville Chattanooga & St														
385,000	Louis 1st mtge 3s ser B...1986	F-A	87	91	91	86	91	Mar 11	90 1/2	Mar 11	90 1/2	Jan 14	91 1/2	Feb 18	
42,000	National Cash Register—														
42,000	4 1/2s conv subord debs...1981	J-D	116 1/4	Sale	116 1/4	Sale	119 1/2	Mar 5	116	Mar 5	120 1/2	Mar 19	115 1/2	Feb 25	
7,000	Nat Dairy Prod 2 1/2s debs...1970	J-D	87	90 1/2	90	92 1/2	90	Mar 25	91 1/2	Mar 14	88 1/2	Jan 4	92 1/2	Mar 5	
43,000	3s debentures...1970	J-D	90	93 1/2	93 1/2	94	93 1/2	Mar 25	94 1/2	Mar 12	93	Jan 24	94 1/2	Mar 5	
43,000	3 3/4s debentures...1976	J-D	90	Sale	92 1/2	94	91	Mar 27	91 1/2	Mar 5	89 1/2	Jan 17	93 1/2	Mar 5	
8,000	Natl Distillers Prod 3 1/2s...74	A-O	91 1/2	91 1/2	90	91 1/2	91	Mar 13	91	Mar 13	89	Feb 28	91	Mar 5	
16,000	National Steel Corp 3 1/2s...1982	M-N	88	90	91 1/2	93	Sale	91 1/2	Mar 7	93	Mar 29	88 1/2	Jan 3	93	Mar 5
70,000	1st mortgage 3 3/4s...1986	M-N	99 1/4	Sale	100 1/2	Sale	101	Mar 11	101 1/2	Mar 15	98 1/2	Jan 11	101 1/2	Feb 18	
356,000	National Supply 2 1/2s debs 1963	J-D	96 1/2	96 1/2	96 1/2	96 1/2	96 1/2	Mar 11	101 1/2	Mar 15	98 1/2	Jan 11	101 1/2	Feb 18	
210,000	National Tea Co—														
2,000	3 1/2s subord conv debs...1980	M-N	90 1/2	Sale	92 1/4	Sale	92	Mar 6	91 1/2	Mar 6	93	Mar 1	90	Jan 2	
2,000	New England Tel & Tel—														
2,000	1st gold 4 1/2s series B...1961	M-N	102 1/2	Sale	102 1/2	Sale	101 3/4	Mar 29	101 3/4	Mar 29	101 3/4	Mar 29	104	Mar 5	
1,000	3s debentures...1982	A-O	80	86	86	86	86	Mar 11	86	Mar 11	81	Jan 17	86	Feb 18	

New York Stock Exchange BONDS

Table with columns: Interest Period, Price Jan. 2, 1957 (Opening or Bid Ask), March 1 Closing or Bid Ask, PRICES IN MARCH (Lowest Sale Prices, Highest Sale Prices), RANGE SINCE JAN. 1 (Lowest Sale Prices, Highest Sale Prices). Rows list various bonds like NY St Elec & Gas, Niagara Mohawk Pwr Corp, etc.

For footnotes, see page 15.

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS	Interest Period	Price Jan. 2, 1957		March 1		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1		Highest Sale Price					
			Opening Bid	Ask	Opening Bid	Ask	March 29 Closing Bid	March 29 Closing Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices						
60,000	Pgh Cinc Chic & St Louis RR	J-D	100	103 3/4	102	---	101 1/2	102 1/2	100 1/2	Mar 20	102 1/2	Mar 4	100 1/2	Jan 14	103 1/2	Feb 13
18,000	General 5s series A.....1970	A-O	100 1/2	---	101 1/4	102	101 1/4	102 1/4	101 1/4	Mar 13	101 1/4	Mar 8	100	Jan 16	102 1/2	Feb 13
9,000	Gen mtge 3 3/4s ser E.....1975	A-O	79 1/2	---	82 1/4	---	82 1/4	---	82 1/4	Mar 11	82 1/4	Mar 11	79 1/2	Jan 8	83 1/4	Feb 13
---	Pgh Coke & Chemical 3 1/2s.....1964	M-N	93	---	96 1/4	---	96 1/4	---	95	Mar 20	95	Mar 20	96 1/2	Feb 13	96 1/4	Jan 13
2,000	Pgh Consol'd'n Coal 3 1/2s.....'65	J-J	---	94 1/2	95	97 1/2	95	---	95	Mar 20	95	Mar 20	94 1/2	Feb 1	95	Feb 13
42,000	Pittsburgh Plate Glass 3s.....1967	A-O	95	Sale	95	96	95 1/2	95 1/2	95	Mar 25	95 1/2	Mar 7	93 1/2	Jan 14	96 1/2	Feb 13
---	Pittsburgh & West Virginia															
---	Ry Co 3 3/4s ser A.....1964	M-S	85	87	---	---	---	---	---							
---	Pitts Young & Ashtabula															
---	1st gen 5s series B.....1962	F-A	100	108	101 1/4	108	101 1/2	104	---				101 1/2	Feb 18	---	
---	1st gen 5s series C.....1974	J-D	---	---	---	---	---	---	---				---		101 1/2	Feb 13
---	1st gen 4 1/2s series D.....1977	J-D	---	---	---	---	---	---	---				---		---	
---	Plantation Pipe Line 2 3/4s.....1970	M-S	---	97	89 1/2	---	90 1/2	---	---				89 1/2	Jan 18	89 1/2	Jan 18
---	3 1/2s s f debentures.....1986	A-O	---	98	---	95	---	---	---				---		89 1/2	Jan 18
---	Potomac Elec Power Co															
---	1st mortgage 3 1/2s.....1977	F-A	---	---	---	---	---	---	---				---		---	
---	1st mortgage 3s.....1983	J-J	---	---	---	---	---	---	---				---		---	
---	1st mortgage 2 3/4s.....1984	M-N	---	---	---	---	---	---	---				---		---	
237,000	Procter & Gamble															
---	3 3/4s debentures.....1981	M-S	99 1/2	Sale	101 1/2	Sale	102 1/4	Sale	101 1/2	Mar 1	102 1/2	Mar 28	99 1/2	Jan 10	102 1/2	Mar 28
---	Public Service E & G Co															
93,000	3s debentures.....1963	M-N	92 1/4	94	93	97	94 1/4	95 1/2	94 1/4	Mar 22	97	Mar 4	92 1/4	Jan 3	98	Feb 13
1,000	1st & ref mtge 3 1/4s.....1968	J-J	91	---	93	---	92 1/2	---	92 1/2	Mar 19	92 1/2	Mar 19	92 1/2	Mar 19	92 1/2	Mar 19
---	1st & ref mtge 5s.....2037	J-J	106	130	111	120	111	120	---				---		---	
---	1st & ref mtge 8s.....2037	J-D	164	175	171 1/2	180	171 1/2	180	---				164 1/2	Jan 23	172	Jan 23
2,000	1st & ref mtge 3s.....1972	M-N	---	104 1/2	---	87 1/2	87 1/2	93	87 1/2	Mar 21	87 1/2	Mar 21	87 1/2	Mar 21	87 1/2	Mar 21
---	1st & ref mtge 2 3/4s.....1979	J-D	---	85	84 1/2	86	86 1/4	---	---				82 1/4	Jan 21	88	Feb 13
17,000	3 3/4s debentures.....1972	J-D	94	97 1/4	96 1/2	---	96 1/2	Sale	96 1/2	Mar 6	96 1/2	Mar 6	94 1/2	Feb 18	96 1/2	Mar 28
---	1st & ref mtge 3 1/4s.....1983	A-O	---	94	92 1/2	94	93	---	---				---		---	
21,000	3 1/4s debentures.....1975	A-O	---	94 1/2	96 1/2	97 1/4	95	96 1/2	96 1/2	Mar 5	97 1/4	Mar 7	92 1/4	Jan 7	97 1/4	Feb 13
1,000	Quaker Oats 2 3/4s debs.....1964	J-J	91 1/4	---	93	---	94	---	94	Mar 26	94	Mar 26	93	Jan 29	94	Mar 28
---	Radio Corp of America															
1,622,000	3 3/4s conv subord debs.....1960	J-D	93 3/4	Sale	95	Sale	94 1/2	Sale	92 1/2	Mar 26	95 1/2	Mar 15	92 1/2	Mar 26	97	Feb 13
33,000	Reading Co 3 3/4s ser D.....1995	M-N	73	78	77	83	81	Sale	79	Mar 7	81 1/2	Mar 25	72	Jan 8	81 1/2	Mar 28
1,000	Reynolds (R J) Tob 3s.....1973	A-O	83 1/2	---	90	---	90 1/2	91 1/2	90 1/2	Mar 22	90 1/2	Mar 22	84	Jan 4	90 1/2	Mar 28
5,000	Rheem Mfg Co 3 3/4s debs.....1975	F-A	87	90	87	91	91	---	91	Mar 6	91	Mar 6	87	Jan 11	91	Mar 28
---	Rheinlbe Union															
---	7s s f mtge.....1946	J-J	---	---	---	---	---	---	---				---		---	
---	3 1/2s assented.....1946	J-J	---	---	---	---	---	---	---				---		---	
---	Rhine-Westphalia Elec Pwr															
---	*ADirect mtge 7s.....1950	M-N	---	186	---	180	---	180	---				---		---	
---	*ADirect mtge 6s.....1952	M-N	---	---	---	---	---	---	---				---		---	
---	*AConsol mtge 6s.....1953	F-A	---	---	---	---	---	---	---				---		---	
---	*AConsol mtge 6s.....1955	A-O	---	---	---	---	---	---	---				152	Jan 4	152	Jan 4
---	Rochester Gas & Electric															
---	Gen mtge 4 1/4s ser D.....1977	M-S	---	---	---	---	---	---	---				90	Jan 8	93	Feb 13
---	Gen mtge 3 3/4s ser J.....1969	M-S	87	92 1/2	91 1/2	---	91 1/2	---	---				---		---	
1,000	Saguenay Power 3s ser A.....1971	M-S	---	93	88	93	89	---	88	Mar 5	88	Mar 5	88	Jan 14	88	Jan 14
4,000	St Lawr & Adirondack 5s.....1998	J-J	79 1/2	Sale	---	75 1/2	71 1/2	75	71 1/2	Mar 18	71 1/2	Mar 18	71 1/2	Mar 18	79 1/2	Jan 13
1,000	2nd gold 5s.....1998	A-O	91	---	90	---	85	89	83 1/2	Mar 26	83 1/2	Mar 26	83 1/2	Mar 26	91	Feb 13
---	St Louis-San Fran Ry															
75,000	1st mtge 4s series A.....1997	J-J	82	Sale	84 1/4	86 1/4	84 1/4	Sale	83 1/2	Mar 26	85 1/4	Mar 12	82	Jan 2	86	Feb 13
106,000	Δ2nd inc M 4 1/4s A Jan 2023	May	76 1/2	Sale	74 1/4	Sale	74 1/2	75	73	Mar 6	74 1/2	Mar 1	73	Mar 6	80 1/2	Jan 23
---	1st mtge 4s ser B.....1980	M-S	---	---	---	---	---	---	---				---		---	
255,000	5s inc debs ser A Jan.....2006	M-N	67 1/2	Sale	66	Sale	66 1/2	Sale	65 1/4	Mar 21	68	Mar 26	64 1/2	Feb 28	68 1/2	Feb 13
---	St Louis Southwestern Ry															
8,000	1st 4s bond offs.....1980	M-N	---	103 1/2	100	103	100 1/2	103 1/4	100 1/2	Mar 21	102	Mar 12	100	Feb 21	103	Feb 13
---	2d gold 4s inc bd.....Nov 1980	J-J	---	95	---	96	92	96	---				92 1/2	Feb 13	93	Feb 13
---	St Paul & Duluth cons 4s.....1968	J-D	93	100	93	---	93	---	---				96	Jan 9	96	Jan 9
---	St Paul Un Dep 3 3/4s ser B.....'71	A-O	---	97 1/2	---	97 1/2	---	97 1/2	---				---		---	
---	Scioto Val & New Engr RR															
5,000	1st guaranteed 4s.....1980	M-N	98	---	100	---	101	---	101	Mar 18	101	Mar 18	100 1/2	Feb 1	101	Mar 28
1,653,000	Scott Paper 3s conv debs.....1971	M-S	95 1/2	Sale	97 3/4	Sale	97 3/4	Sale	97	Mar 12	97 3/4	Mar 1	95 1/2	Jan 2	99 1/2	Jan 23
22,000	Scovill Mfg 4 1/4s debs.....1982	J-J	---	---	100	103 1/4	103 1/4	105 1/2	102 1/4	Mar 5	105 1/2	Mar 28	102 1/2	Jan 22	105 1/2	Mar 28
5,000	Seaboard Air Line RR Co															
---	1st mtge 3s series B.....1980	M-N	---	92 1/2	---	---	83 1/2	85	85	Mar 15	85 1/2	Mar 18	81	Feb 21	85 1/2	Mar 28
---	3 3/4s s f debentures.....1977	M-S	---	---	92	---	---	---	---				---		---	
10,000	Seagram (Jos E) & Sons															
---	2 1/2s debentures.....1966	J-D	85	88	85	---	85 1/2	---	85 1/2	Mar 8	85 1/2	Mar 8	85	Feb 5	85 1/2	Mar 28
---	3s debentures.....1974	J-D	---	99 1/2	---	99 1/2	---	99 1/2	---				---		---	
---	Service Pipe Line 3.20s.....1982	A-O	92 1/4	---	93	---	93 1/2	---	---				---		---	
92,000	Shell Union Oil 2 1/2s debs.....1971	A-O	84 1/2	Sale	87 1/2	88 1/4	88 1/2	89 1/2	86 1/2	Mar 7	88 1/2	Mar 26	84 1/2	Jan 2	89 1/2	Feb 13
---	*ΔSiemens & Halske 6 1/2s.....'51	M-S	---	---	---	---	---	---	---				---		---	
1,828,000	Sinclair Oil Corp															
---	4 3/4s conv sub debs.....1986	J-D	111	Sale	111 1/2	Sale	111 1/4	Sale	110 1/4	Mar 12	112 1/2	Mar 6	107 1/4	Feb 12	112 1/2	Mar 28
---	Skelly Oil 2 3/4s debs.....1968	J-J	---	96	90 1/2	92	91	---	---				---		---	
46,000	Socony-Vacuum Oil 2 1/2s.....1976	J-D	---	88 1/2	86 1/4	Sale	85 1/2	---	86 1/4	Mar 1	87 1/2	Mar 5	84 1/2	Jan 10	87 1/2	Mar 28
---	South & Nor Ala gtd 5s.....1963	A-O	---	---	---	---	100	---	---				---		---	
27,000	Southern Bell Tel & Tel															
---	3s debentures.....1979	F-A	---	---	89	Sale	89	Sale	89	Mar 1	90	Mar 13	88	Jan 23	90 1/2	Feb 13
1,000	2 3/4s debentures.....1985	F-A	---	81 1/4	82 1/2	---	81 1/2	---	82 1/2	Mar 18	82 1/2	Mar 18	80	Jan 11	83 1/2	Feb 13
30,000	2 3/4s debentures.....1987	J-J	83	85	8											

Sales in March Value \$	New York Stock Exchange BONDS		Interest Period	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1		
	Opening or Bid	Ask		Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices			
65,000	100%	Sale	M-S	100%	84 1/2	86	99	101	97	Mar 12	98	Mar 1	100 1/2	Feb 15
1,000	93	89	J-J	97	98	97 1/2	97 1/2	97	86 1/2	Mar 12	86 1/2	Mar 12	90	Jan 22
9,000	87	89 1/2	M-N	87	89 1/2	89 1/2	89 1/2	86 1/2	86 1/2	Mar 12	86 1/2	Mar 12	95	Jan 1
180,000	100	84 1/2	J-J	100	84 1/2	86	99	101	99	Mar 21	99	Mar 21	86	Jan 18
19,000	83 1/2	86 1/2	A-O	83 1/2	86 1/2	86	99	101	99	Mar 21	99	Mar 21	89	Jan 24
7,000	82 1/2	86 1/2	A-O	82 1/2	86 1/2	82	82 1/2	85 1/2	86 1/4	Mar 7	86 1/4	Mar 5	95 1/2	Feb 20
3,000	110 1/2	111	J-D	110 1/2	111	111	111	111	111	Mar 7	111	Mar 7	82 1/2	Feb 5
56,000	94 1/2	94 1/2	J-J	94 1/2	94 1/2	94 1/2	94 1/2	94 1/2	94 1/2	Mar 12	94 1/2	Mar 7	88	Jan 31
9,000	88	88	J-D	88	88	88	87	87	87	Mar 22	88	Mar 1	90	Jan 20
291,000	89 1/2	90	J-J	89 1/2	90	91 1/2	94 1/2	94 1/2	91 1/2	Mar 1	95 1/2	Mar 15	90	Jan 15
691,000	38 1/2	41 1/2	A-O	38 1/2	41 1/2	41 1/2	42 1/2	42 1/2	40 1/2	Mar 25	42 1/2	Mar 6	98	Jan 10
11,000	90 1/4	92 1/2	A-O	90 1/4	92 1/2	96 1/2	94 1/2	96 1/2	95	Mar 25	96 1/2	Mar 19	92	Jan 17
1,000	93 1/2	95	J-D	93 1/2	95	96 1/2	96 1/2	96 1/2	93 1/2	Mar 19	93 1/2	Mar 2	95 1/2	Feb 14
57,000	92 1/2	92 1/2	M-S	92 1/2	92 1/2	92 1/2	93	96	93	Mar 21	93	Mar 21	92	Jan 2
1,000	94	97 1/2	M-N	94	97 1/2	97 1/2	102	102	96 1/2	Mar 12	97 1/2	Mar 1	87	Jan 17
27,000	86 1/2	85 1/2	A-O	86 1/2	85 1/2	86 1/2	88	88	88	Mar 25	88	Mar 25	84	Jan 2
16,000	89	90 1/2	M-N	89	90 1/2	91 1/2	90 1/2	90 1/2	90 1/2	Mar 19	92	Mar 14	88	Jan 16
1,000	82 1/2	85 1/2	J-D	82 1/2	85 1/2	85 1/2	85 1/2	85 1/2	89	Mar 19	89	Mar 14	89	Jan 28
15,000	91	86	M-N	91	86	91	90 1/2	90 1/2	89 1/2	Mar 14	90 1/2	Mar 27	89	Jan 28
49,000	84 1/2	87 1/2	F-A	84 1/2	87 1/2	87 1/2	88	88	89	Mar 15	89	Mar 15	84	Jan 2
1,000	74 1/2	77 1/2	M-S	74 1/2	77 1/2	80	80	80	87	Mar 18	87	Mar 4	86	Jan 18
5,000	98 1/2	98 1/2	A-O	98 1/2	98 1/2	98 1/2	98 1/2	98 1/2	80	Mar 7	80	Mar 21	74	Jan 2
86,000	90	96	M-S	90	96	96	96	96	99	Mar 19	99	Mar 19	79	Jan 22
22,000	96	96	J-J	96	96	96	96	96	90	Mar 8	90	Mar 8	90	Jan 8
47,000	95 1/2	96 1/2	F-A	95 1/2	96 1/2	96 1/2	98	98	87 1/2	Mar 15	87 1/2	Mar 15	87 1/2	Mar 15
	100%	100%	M-N	100%	100%	101%	101%	101%	97 1/2	Mar 8	97 1/2	Mar 8	95 1/2	Jan 15
	100%	101%	A-O	100%	101%	101%	101%	101%	97	Mar 6	97	Mar 6	95	Feb 8
	82	75	M-N	82	75	75	75	75	100 1/4	Mar 25	101 1/4	Mar 4	99 1/2	Jan 9
	88 1/2	90	A-O	88 1/2	90	90	90	90	80	Feb 21	80	Feb 21	80	Feb 21
	160	160	J-D	160	160	160	160	160	160	Jan 4	160	Jan 4	160	Jan 4
	162	162	J-D	162	162	162	162	162	162	Jan 18	162	Jan 18	162	Jan 18
	78 1/2	82 1/2	J-D	78 1/2	82 1/2	84	84 1/2	85 1/2	82 1/2	Mar 11	85 1/2	Mar 26	79	Feb 8
	152	150	J-D	152	150	150	150	150	150 1/4	Jan 8	152	Jan 8	152	Jan 8
	112	108 1/2	M-S	112	108 1/2	107 1/2	107 1/2	107 1/2	106 1/2	Mar 25	108 1/2	Mar 1	105	Feb 11
	84 1/2	88	M-S	84 1/2	88	88	88	88	87 1/2	Mar 14	88	Mar 1	82 1/2	Jan 9
	98 1/2	98 1/2	M-S	98 1/2	98 1/2	98 1/2	98 1/2	98 1/2	88	Mar 1	88	Mar 1	88	Mar 1
	96 1/2	92	J-D	96 1/2	92	93	93	93	90	Mar 14	90	Mar 26	90	Jan 24
	93	86	A-O	93	86	86	86	86	90	Mar 20	90 1/2	Mar 20	90	Jan 18
	101 1/4	101 1/2	J-O	101 1/4	101 1/2	101 1/2	101 1/2	101 1/2	102	Mar 20	102	Mar 20	102	Mar 20
	83 1/2	81	M-N	83 1/2	81	83	83 1/2	83 1/2	100 1/2	Mar 27	100 1/2	Mar 27	99 1/2	Jan 8
	93 1/2	93 1/2	A-O	93 1/2	93 1/2	93 1/2	93 1/2	93 1/2	84	Mar 7	84	Mar 7	82	Feb 28
	80	75 1/2	Apr	80	75 1/2	76 1/2	80	76	76 1/2	Mar 19	76 1/2	Mar 26	75	Feb 4
	74 1/2	75	Apr	74 1/2	75	75 1/2	75 1/2	75	75	Mar 15	75 1/2	Mar 7	74 1/2	Jan 7
	86	89	F-A	86	89	87 1/2	88	87 1/2	88	Mar 15	88	Mar 15	86	Jan 7
	68	60	F-A	68	60	57 1/2	56 1/2	56 1/2	56 1/2	Mar 27	57 1/2	Mar 21	56 1/2	Mar 27
	83	83	F-A	83	83	83	83	83	83	Mar 27	83	Mar 27	83	Mar 27
	98 1/2	99 1/2	J-J	98 1/2	99 1/2	100 1/2	100	100	99	Mar 20	99	Mar 20	98 1/2	Jan 3
	88	90	M-N	88	90	95 1/2	88	88	100 1/2	Mar 1	100 1/2	Mar 1	98 1/2	Jan 3
	94	96	M-N	94	96	96	96	96	96	Mar 19	96	Mar 19	88	Jan 9
	98	100	J-J	98	100	100	100	100	99 1/4	Mar 26	100 1/4	Mar 6	98 1/4	Jan 4
	63 1/4	64	J-J	63 1/4	64	62 1/2	63 1/2	63 1/2	62 1/2	Mar 26	64	Mar 1	62 1/2	Feb 18
	61 1/4	62 1/2	J-J	61 1/4	62 1/2	62	62	62	61 1/2	Mar 13	63 1/2	Mar 6	61 1/2	Jan 2
	95 1/4	95 1/2	A-O	95 1/4	95 1/2	96 1/2	97 1/2	95 1/2	95 1/2	Mar 1	97 1/2	Mar 27	95	Jan 8
	95 1/2	90	A-O	95 1/2	90	95 1/2	90	95 1/2	98 1/2	Mar 5	98 1/2	Mar 26	95 1/2	Feb 15
	86 1/4	86 1/4	J-J	86 1/4	86 1/4	86 1/4	86 1/4	86 1/4	88	Mar 12	88	Mar 12	88	Mar 12
	95 1/4	97 1/2	May	95 1/4	97 1/2	98 1/2	98 1/2	98 1/2	97 1/2	Mar 19	99	Mar 20	97 1/2	Feb 25
	89	85	M-S	89	85	85	85	85	85 1/2	Mar 27	85 1/2	Mar 27	85 1/2	Mar 27
	92 1/2	92 1/2	J-J	92 1/2	92 1/2	92 1/2	92 1/2	92 1/2	88 1/4	Jan 18	88 1/4	Jan 18	88 1/4	Jan 18
	95	94 1/2	M-S	95	94 1/2	95	92 1/4	92 1/4	94	Mar 5	95	Mar 6	94	Mar 5
	122 1/2	107 1/4	M-N	122 1/2	107 1/4	106 1/4	106 1/4	106 1/4	104 1/4	Mar 19	107 1/4	Mar 4	103 1/2	Feb 12
	88	89	F-A	88	89	90	90	90	90	Mar 4	91 1/2	Mar 15	88 1/4	Jan 16
	98 1/2	101 1/2	A-O	98 1/2	101 1/2	98 1/2	101 1/2	98 1/2	98 1/2	Mar 5	99 1/2	Mar 26	98 1/2	Feb 11
	100%	99 1/2	J-J	100%	99 1/2	100%	100%	100%	99 1/2	Mar 8	100 1/2	Mar 11	98 1/4	Jan 7
	70	70	J-J	70	70	70	70	70	70	Mar 1	70 1/2	Mar 21	70	Jan 2
	71	73	May	71	73	72	72	72	70	Mar 6	73	Mar 1	70	Feb 13
	89 1/2	83 1/2	J-D	89 1/2	83 1/2	85	84 1/2	86	84	Mar 26	84	Mar 26	82 1/2	Feb 5
	92 1/4	92 1/4	J-J	92 1/4	92 1/4	92 1/4	92 1/4	92 1/4	92 1/4	Jan 4	94	Jan 28	94	Jan 28

*Negotiability impaired by maturity.
 ΔBond selling flat.
 †Companies reported as being in bankruptcy receivership or being reorganized under Section 77 of the Bankruptcy Act or securities assumed by such companies.
 ‡The following bonds have been called for redemption, either partially or entirely:

Denmark (Kingdom of) 4 1/2s 1962, \$1,399,000 principal amount called on April 15 at 100.
 Norway 4 1/2s due 1965 old, \$799,000 principal amount called on April 1 at 100.
 a Deferred delivery sale.
 r Cash sale.

t Odd-lot sale.
 x Sold ex-interest.
 e The following transactions were made during the current month and are not included in the year's range because of the reason shown below:
 Columbia Gas System 3s series B due 1975. Cash sale on March 13 at 89 1/2.

New York Stock Exchange - - Stocks

Monthly and Yearly Record

RANGE OF STOCK PRICES FOR MARCH

Stock Sales— 1957 1956 Stock Sales— 1957 1956
 March (Shares) ----- 35,651,568 60,362,702 Jan. 1 to Mar. 31 (Shares) --- 121,387,664 153,960,424

NOTICE—Cash and deferred delivery sales are disregarded in the month's range unless they are the only transactions of the month, and when selling outside of the regular monthly range are shown in a footnote in the month in which they occur. No account is taken of such sales in computing the range for the year.

Aggregate Sales in March	Since Jan. 1	New York Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1							
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 29 Closing or Bid	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices					
63,300	153,900	Abbott Laboratories com...	5	38 1/2	Sale	39	Sale	42 1/2	Sale	39	Mar 1	43	Mar 28	37 1/2	Feb 12	43	Mar 28
1,600	6,000	4% conv preferred	100	99	100	98 1/2	99	101 1/2	103	98 3/4	Mar 4	102	Mar 19	98	Jan 28	102	Mar 19
27,900	57,900	A B C Vending Corp	1	11 1/4	Sale	12 1/2	12 1/2	12 1/2	Sale	11 1/2	Mar 13	12 1/2	Mar 27	11 1/4	Jan 2	12 1/2	Jan 28
15,400	93,700	ACF Industries Inc com...	25	58 1/2	Sale	60 1/2	Sale	62 1/2	Sale	59	Mar 8	62 1/2	Mar 29	58 1/2	Jan 2	64	Jan 9
12,500	58,300	ACF-Wrigley Stores Inc	1	14 1/4	Sale	14 1/4	Sale	14 1/4	Sale	14	Mar 28	14 1/4	Mar 5	14 1/4	Feb 5	15 1/2	Jan 14
9,600	57,400	Acme Steel Co	10	37 1/2	Sale	32 1/2	Sale	32 1/2	Sale	32 1/2	Mar 19	33 1/2	Mar 4	32 1/2	Feb 12	38 1/2	Jan 8
24,100	108,100	Adams Express Co	1	24 1/4	Sale	24 1/4	Sale	24	Sale	23 1/2	Mar 12	24 1/4	Mar 8	23 1/2	Feb 12	24 1/4	Jan 14
2,800	9,000	Adams-Mills Corp	1	24 1/2	Sale	24 1/2	Sale	25 1/2	26	24	Mar 1	25 1/2	Mar 27	24	Mar 1	27 1/2	Jan 11
7,400	13,300	Addressograph Multigraph	10	137	Sale	136 1/2	Sale	142	Sale	136 1/2	Mar 1	143	Mar 26	132	Feb 12	143	Mar 26
41,000	86,300	Admiral Corp	1	13 1/2	Sale	12	Sale	11 1/4	Sale	10 1/2	Mar 5	12 1/2	Mar 1	10 1/2	Mar 5	14 1/2	Jan 7
19,900	87,000	Aerograph Corp	1	22	Sale	24 1/4	Sale	25 1/2	Sale	23 1/4	Mar 12	27 1/4	Mar 22	20 1/2	Jan 14	27 1/4	Mar 22
72,500	227,200	Air Reduction Inc com	1	50	Sale	51 1/4	Sale	53 1/4	Sale	51	Mar 1	54 1/4	Mar 22	46 1/2	Feb 13	54 1/4	Mar 22
100	1,000	4.50% conv pfd 1951	100	185	190 1/2	191	194 1/2	201	205	200	Mar 19	200	Mar 19	176 1/2	Feb 15	200	Mar 20
21,500	78,900	Alabama & Vicksburg Ry	100	156	160	156	160	152	165	152	Mar 5	165	Mar 11	142	Mar 5	165	Mar 11
19,700	94,200	Alco Products Inc com	1	17 1/2	Sale	17	Sale	16 1/2	Sale	16 1/2	Mar 1	17 1/2	Mar 7	16 1/2	Feb 13	17 1/2	Mar 7
200	570	7% preferred	100	113	113 1/2	112 1/2	113	113	113 1/2	110	Mar 6	113	Mar 14	110	Mar 6	114	Jan 8
2,500	16,000	Aldens Inc common	5	16 1/2	Sale	17 1/2	Sale	17 1/2	Sale	16 1/4	Mar 7	17 1/2	Mar 4	15 1/2	Feb 12	17 1/2	Jan 7
390	620	4 1/4% preferred	100	76 1/2	79	75 1/4	Sale	73	75 1/2	74	Mar 27	75 1/4	Mar 1	74	Feb 12	77 1/2	Jan 14
71,700	424,200	Allegheny Corp com	1	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Mar 1	6 1/2	Mar 7	5 1/2	Feb 11	7 1/2	Jan 4
360	620	5 1/4% pfd ser A	100	205	310 1/2	205	310 1/2	205	299	200	Mar 19	200	Mar 19	176 1/2	Feb 15	200	Mar 20
124,100	355,600	Allegheny Ludlum Steel	1	116	122	110	Sale	110	112	108 1/2	Mar 19	112	Mar 5	108 1/2	Mar 19	117 1/2	Jan 10
160	840	Allegheny Ludlum Steel	1	63 1/2	Sale	59	Sale	63 1/2	Sale	59	Mar 1	64 1/2	Mar 29	52 1/2	Jan 29	64 1/2	Mar 29
1,200	9,500	Allen Industries Inc	1	13 1/4	Sale	14	14 1/4	13 1/4	14	13 1/2	Mar 7	14 1/4	Mar 11	13	Jan 25	14 1/4	Feb 25
2,100	5,000	Allied-Albany Paper Corp	5	4 1/2	5	3 1/2	Sale	3 1/2	3 1/2	3 1/2	Mar 21	4	Mar 6	3 1/2	Feb 13	5	Jan 11
61,100	182,815	Allied Chemical & Dye	100	95 1/2	Sale	88	Sale	86	Sale	85 1/2	Mar 27	89 1/2	Mar 5	85 1/2	Mar 27	98 1/2	Jan 3
1,600	5,900	Allied Kid Co	5	22 1/2	Sale	22 1/2	Sale	22	22 1/2	22	Mar 25	22 1/2	Mar 11	21 1/2	Feb 18	23	Jan 8
6,000	25,200	Allied Mills Inc	100	29 1/2	Sale	28 1/2	Sale	29 1/2	30	28 1/2	Mar 18	29 1/2	Mar 28	27 1/2	Feb 14	30 1/2	Jan 8
49,900	163,300	Allied Stores Corp com	100	44 1/4	Sale	40 1/4	Sale	43 1/2	Sale	40 1/2	Mar 1	44 1/2	Mar 18	40 1/2	Feb 15	44 1/2	Jan 7
1,800	3,900	4% preferred	100	77	79 1/2	76	78 1/2	78 1/2	80 1/2	76	Mar 12	78 1/2	Mar 27	76	Mar 12	82	Jan 30
81,000	306,100	Allis-Chalmers Mfg com	10	34 1/4	Sale	32 1/2	Sale	33 1/2	Sale	32	Mar 25	33 1/2	Mar 6	32	Mar 25	34 1/4	Jan 10
1,300	3,700	4.06% conv pfd	100	113	Sale	109	110	108	110 1/2	108	Mar 15	110	Mar 15	108	Mar 15	115	Jan 10
10,000	34,500	Alpha Portland Cement	10	38 1/4	Sale	36 1/2	Sale	37 1/4	Sale	36	Mar 1	38	Mar 11	35 1/2	Jan 18	39	Jan 4
79,200	290,200	Aluminum Co of America	1	93	Sale	87 1/2	Sale	90 1/2	Sale	86 1/2	Mar 13	90 1/2	Mar 5	80	Feb 11	93 1/2	Jan 3
55,100	210,500	Aluminum Ltd	1	120	Sale	118 1/4	Sale	126 1/2	Sale	118 1/4	Mar 1	126 1/2	Mar 22	111 1/2	Feb 12	126 1/2	Mar 22
4,800	35,800	Amalgamated Leather com	1	2	Sale	1 1/4	Sale	1 1/4	Sale	1 1/4	Mar 26	1 1/4	Mar 4	1 1/4	Feb 11	2 1/4	Jan 15
100	500	6% conv preferred	50	28	30 1/2	28 1/2	33	28	34	29 1/2	Mar 27	29 1/2	Mar 27	27	Feb 4	30 1/2	Feb 21
500	2,800	Amalgamated Sugar Co	1	26	Sale	28	Sale	27	27 1/2	27 1/2	Mar 8	28	Mar 1	26	Jan 2	29 1/2	Jan 16
48,000	232,400	Amrad Petroleum	1	118	Sale	111 3/4	Sale	110 1/4	Sale	109 1/2	Mar 19	116 1/2	Mar 6	104 1/2	Feb 12	124 1/2	Jan 4
4,800	20,600	Amer Agric Chem (Del)	1	63	Sale	62 1/4	Sale	63 1/4	Sale	61 1/4	Mar 19	63 1/4	Mar 22	60 1/2	Feb 27	66 1/2	Jan 15
137,000	506,500	American Airlines com	1	23 1/2	Sale	19 1/2	Sale	18	Sale	18	Mar 29	19 1/2	Mar 1	18	Mar 29	24 1/2	Jan 3
2,100	3,700	3 1/2% conv preferred	100	113	Sale	94	96	90 1/2	Sale	90 1/4	Mar 25	93	Mar 4	90 1/4	Mar 25	113	Jan 2
6,000	25,600	American Bakeries Co com	1	32 1/4	Sale	34	Sale	34 1/2	Sale	33 1/2	Mar 1	34 1/2	Mar 14	31 1/2	Jan 7	34 1/2	Mar 14
70	270	4 1/2% conv preferred	100	95 1/2	98	99	100	97	99	98 1/2	Mar 6	99	Mar 6	95 1/2	Jan 9	99 1/2	Mar 28
2,600	8,800	American Bank Note com	10	30	30 1/2	29 1/2	30	29 1/2	Sale	28 3/4	Mar 25	30 1/2	Mar 4	28 3/4	Mar 25	31	Jan 15
360	810	6% preferred	50	64	Sale	63 1/2	64	63 1/2	66	64	Mar 4	66	Mar 5	63 1/2	Feb 20	66	Mar 5
69,200	407,200	Amer Bosch Arms Corp	3	19 1/2	Sale	22 1/2	Sale	23 1/2	Sale	22 1/2	Mar 1	24 1/2	Mar 20	19 1/2	Jan 2	25 1/2	Feb 19
40,500	102,300	Amer Brake Shoe Co com	1	44 1/2	Sale	43 1/2	Sale	45 1/4	Sale	43	Mar 4	46 1/4	Mar 28	41 1/2	Feb 12	46 1/4	Mar 28
5,600	16,000	4% conv preferred	100	109	111 1/2	107 1/2	Sale	112 1/2	Sale	106 1/2	Mar 5	113	Mar 28	104 1/4	Feb 12	113	Mar 28
66,100	200,500	Paramount Theatre Inc	1	24 1/4	Sale	21 1/4	Sale	22 1/4	Sale	20 1/2	Mar 4	23 1/2	Mar 14	20 1/2	Mar 4	24 1/2	Jan 4
1,300	4,800	5% preferred	30	19 1/4	20	19 1/4	20 1/2	19 1/4	20	19 1/4	Mar 20	19 1/4	Mar 20	19 1/4	Jan 7	20	Jan 4
34,400	71,900	Amer Cable & Radio Corp	1	5	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 4	5 1/4	Mar 7	4 1/2	Mar 4	5 1/4	Jan 10
105,100	333,000	American Can com	12 1/2	41 1/2	Sale	41 1/2	Sale	42 1/2	Sale	41 1/2	Mar 1	43 1/2	Mar 13	39 1/2	Feb 18	43 1/2	Mar 17
11,300	35,200	7% preferred	35	39 1/2	40 1/2	41 1/2	Sale	40	Sale	40	Mar 29	42 1/2	Mar 7	39 1/2	Jan 3	42 1/2	Mar 7
6,000	18,000	American Chain & Cable	1	56	Sale	50 1/2	Sale	50	51	48 1/2	Mar 11	51 1/2	Mar 21	48 1/2	Mar 11	55 1/2	Jan 15
7,800	37,500	American Chicle Co	1	55 1/2	56	56 1/2	57	57 1/2	58	56 1/2	Mar 20	58	Mar 23	53 1/2	Jan 25	58	Jan 28
3,400	15,600	American Colortype Co	10	27	27 1/2	30	Sale	29 3/4	Sale	29 1/4	Mar 19	30 1/2	Mar 11	27	Jan 3	31 1/2	Jan 17
1,800	9,600	Amer Crystall Sugar com	10	35	Sale	35 1/2	36	35	35 1/2	35	Mar 26	36	Mar 14	35	Jan 2	39 1/2	Jan 8
470	970	4 1/2% prior preferred	100	83	86	91	93 1/2	90	Sale	88 1/2	Mar 18	91	Mar 11	84	Jan 8	93 1/2	Feb 27
96,828	292,028	Amer Cyanamid Corp	1	79 1/2	Sale	71 1/2	Sale	76	Sale	70 1/4	Mar 1	76 1/2	Mar 15	66 1/2	Feb 12	79 1/2	Jan 2
2,100	21,200	3% conv pfd ser C	100	155	Sale	142	144	144	144	144	Mar 4	151	Mar 14	132 1/2	Feb 15	156 1/2	Jan 3
8,800	39,400	Amer Distilling Co	30	25 1/2	Sale	28 1/2	Sale	28 1/2	Sale	27 1/2	Mar 26	29	Mar 21	25	Jan 9	28 1/2	Mar 6
4,400	14,300	Amer Encaustic Tiling	1	13 1/4	Sale	13	Sale	12 3/4	Sale	12 1/2	Mar 8	13 1/4	Mar 19	12 1/2	Mar 8	15	Jan 11
12,800	46,600	American Enka Corp	5	25 1/4	Sale	24 1/2	Sale	24	Sale	23 1/2	Mar 19	25 1/4	Mar 5	23 1/2	Mar 19	27 1/2	Jan 14
700	6,800	Amer European Securities	100														

Aggregate Sales in March		Since Jan. 1		New York Stock Exchange		Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1			
Shares	Shares	Par	Shares	Par	Opening Bid	Ask	Opening Bid	Ask	Closing Bid	Ask	Lowest Sale Price	Highest Sale Price	Lowest Sale Price	Highest Sale Price			
1,400	16,600	American Sugar Refin	100	104 1/2	106	122	123	119	Sale	118 1/2	Mar 8	122 3/4	Mar 18	106	Jan 3	125	Jan 24
2,160	8,690	7% preferred	100	132 1/2	Sale	137	Sale	135	Sale	133	Mar 29	138	Mar 4	132	Jan 21	139 1/2	Feb 18
2,500	8,700	Amer Sumatra Tobacco	5	12	Sale	10	11	10 1/2	Sale	10 1/2	Mar 28	11 1/4	Mar 6	10 1/2	Feb 12	12	Jan 2
115,500	430,400	American Teleg & Teleg	100	170 3/4	Sale	177 1/4	Sale	177 3/4	Sale	178	Mar 12	179 1/2	Mar 4	170 1/2	Jan 2	179 1/2	Mar 4
44,800	144,600	American Tobacco com	25	73 1/2	Sale	74 1/2	Sale	75 1/2	Sale	73 1/2	Mar 22	77 1/2	Mar 15	72 1/2	Feb 13	78 1/2	Jan 31
2,580	7,700	6% preferred	100	121 1/2	Sale	128 1/2	Sale	125	Sale	125	Mar 28	130	Mar 4	121	Jan 2	131 1/2	Feb 14
19,000	268,200	American Viscose Corp	25	35 1/2	Sale	33 1/2	Sale	34 1/2	Sale	33 1/2	Mar 7	36 1/2	Mar 5	30 1/2	Feb 12	37 1/2	Jan 10
9,000	36,100	Amer Water Wks Co Inc	5	9 1/4	Sale	9 1/2	9 1/2	9 1/2	Sale	9 1/4	Mar 7	9 1/2	Mar 27	9 1/4	Jan 21	9 1/2	Mar 27
1,400	3,700	6% preferred	25	26 1/2	27	26 1/2	26 1/2	26 1/2	Sale	26 1/2	Mar 20	27	Mar 5	25 1/2	Jan 18	27 1/2	Jan 18
830	1,540	Preferred 5 1/2% series	25	24 1/2	25 1/2	24 1/2	25	24 1/2	25	24 1/2	Mar 25	25	Mar 20	24 1/2	Mar 25	25	Jan 6
20,200	51,800	Amer Zinc, Lead & Smelt	1	17 1/2	Sale	17 1/2	Sale	17 1/2	Sale	17 1/2	Mar 1	19 1/2	Mar 7	16 1/2	Mar 25	17 1/2	Jan 18
273,500	754,800	Anaconda Co	50	72 1/2	Sale	60 1/2	Sale	63 1/2	Sale	60 1/2	Mar 1	64 1/2	Mar 20	57 1/2	Feb 19	64 1/2	Mar 7
305,800	1,673,200	Rights				2 1/2	Sale			2 1/2	Mar 1	2 1/2	Mar 5	1 1/2	Feb 15	2 1/2	Jan 9
1,850	5,420	Anaconda Wire & Cable		79 1/2	Sale	70	Sale	74 1/2	Sale	70	Mar 1	77	Mar 27	67	Feb 28	74 1/2	Jan 11
14,700	34,000	Anchor Hock Glass com	6.25	35 1/2	Sale	33	33 1/2	33 1/2	Sale	32 1/2	Mar 8	34 1/2	Mar 22	31 1/2	Feb 12	37 1/2	Jan 4
150	410	\$4 preferred		91 1/2	93	93	94	91 1/2	93	91 1/2	Mar 27	94 1/2	Mar 13	91 1/2	Feb 8	94 1/2	Jan 20
12,300	60,600	Anderson Clayton & Co	2 1/2	41 1/2	Sale	46 1/2	Sale	45	Sale	43 1/2	Mar 11	47 1/2	Mar 4	39 1/2	Jan 4	48 1/2	Jan 7
19,300	104,500	Anderson-Prichard Oil	10	37 1/2	Sale	34 1/2	Sale	33	Sale	32 1/2	Mar 25	35 1/2	Mar 4	30 1/2	Jan 4	39 1/2	Jan 7
3,100	7,700	Andes Copper Mining Co	14	25 1/4	26 1/4	34 1/4	35 1/4	39 1/4	40 1/2	35 1/4	Mar 5	40	Mar 20	25 1/2	Jan 8	40	Mar 20
7,700	29,900	Archer-Daniels-Midland	5	36	Sale	36 1/2	Sale	37 1/2	Sale	36 1/2	Mar 1	37 1/2	Mar 15	35 1/2	Jan 3	37 1/2	Mar 20
7,600	35,300	Argo Oil Corp	5	32 1/2	Sale	30 1/2	Sale	29 1/4	Sale	28 1/2	Mar 27	30 1/2	Mar 4	28 1/2	Mar 27	30 1/2	Jan 4
63,800	324,700	Armco Steel Corp	10	65 1/2	Sale	55 1/2	Sale	55 1/2	Sale	52 1/2	Mar 12	56 1/2	Mar 28	51 1/2	Feb 12	56 1/2	Jan 2
94,500	285,200	Armour & Co (III)	5	16 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2	Sale	14 1/2	Mar 6	15 1/2	Mar 20	13 1/2	Feb 12	16 1/2	Jan 8
74,600	146,700	Armstrong Cork Co com	1	29 1/2	Sale	26 1/2	Sale	28 1/2	Sale	26 1/2	Mar 1	28 1/2	Mar 22	25 1/2	Feb 8	30	Jan 4
90	470	\$3.75 preferred		83	85	90 1/2	92	90 1/2	92	90 1/2	Mar 14	92	Mar 4	86	Jan 17	92	Feb 18
7,000	8,800	Arnold Constable Corp	5	20	20 1/2	19	20 1/4	21 1/4	22 1/4	19 1/2	Mar 5	20 1/4	Mar 20	18	Feb 14	24 1/2	Mar 20
6,700	39,900	Artoon Carpet Co	1	5 1/2	Sale	5 1/2	5 1/2	5	Sale	4 1/2	Mar 25	5 1/2	Mar 11	4 1/2	Feb 12	6	Feb 18
6,700	16,900	Arvin Industries Inc	2.50	28	28 1/2	28 1/2	Sale	30	Sale	28 1/2	Mar 1	30 1/2	Mar 28	28	Jan 17	30 1/2	Mar 28
Jan 11	35,000	Ashland Oil & Ref com	1	17 1/4	Sale	17 1/4	Sale	16 1/2	Sale	16 1/2	Mar 11	17 1/4	Mar 1	16 1/2	Feb 12	18 1/2	Jan 3
Jan 16	6,500	2nd pfd \$1.50 series		29 1/4	Sale	29	Sale	29 1/2	Sale	29 1/2	Mar 1	29 1/2	Mar 5	29	Feb 15	29 1/2	Jan 4
Jan 8	12,100	Associated Dry Goods com	1	31 1/2	Sale	29 1/2	Sale	31 1/2	Sale	29 1/2	Mar 4	32 1/2	Mar 28	28 1/2	Feb 12	32 1/2	Mar 28
Jan 7	870	5.25% 1st preferred	100	99 1/2	Sale	100	Sale	100 1/4	Sale	100	Mar 1	102	Mar 8	98	Jan 2	103	Jan 28
Jan 14	9,900	Associates Investment Co	10	65 1/2	Sale	67 1/2	67 1/2	71	Sale	66 1/2	Mar 4	72 1/2	Mar 22	63 1/2	Jan 22	72 1/2	Mar 22
Jan 10	171,600	Common	10	26 1/2	Sale	24	Sale	24 1/2	Sale	22 1/2	Mar 26	24 1/2	Mar 7	22 1/2	Mar 26	27	Jan 11
Mar 29	46,000	5% non-com preferred	10	10 1/2	Sale	10 1/2	Sale	10 1/2	Sale	10 1/2	Mar 1	10 1/2	Mar 12	10	Feb 27	10 1/2	Feb 6
Feb 26	6,500	Atlantic City Elec com	6.50	27	Sale	27 1/2	Sale	28 1/4	Sale	27 1/2	Mar 12	28 1/2	Mar 21	27	Jan 2	28 1/2	Mar 21
Jan 25	250	4% preferred	100	90	92	90	Sale	93	Sale	90	Mar 1	93	Mar 29	90	Jan 3	95	Jan 23
Jan 11	47,700	Atlantic Coast Line RR		46 1/2	Sale	41 1/4	Sale	41 1/4	Sale	41 1/4	Mar 8	43	Mar 13	39 1/2	Feb 8	49 1/2	Jan 11
Jan 25	91,800	Atlantic Refining com	10	44 1/2	Sale	43 1/4	Sale	45	Sale	43 1/2	Mar 1	46	Mar 6	41 1/2	Feb 12	47 1/2	Jan 8
Jan 3	1,980	\$3.75 pfd series B	100	85	Sale	91	Sale	92 1/4	Sale	90 1/2	Mar 4	92 1/4	Mar 14	84 1/2	Jan 4	84 1/2	Jan 25
Jan 8	96,700	Atlas Corporation		10 1/2	Sale	10 1/2	Sale	10 1/2	Sale	10 1/2	Mar 1	11	Mar 4	9 1/2	Jan 2	11 1/4	Jan 24
Jan 8	4,300	5% preferred	20	16 1/2	Sale	16 1/2	Sale	17	Sale	16 1/2	Mar 1	17 1/4	Mar 20	16 1/2	Jan 3	18	Jan 24
Jan 7	4,300	Atlas Powder Co	20	75	Sale	67 1/2	Sale	68 1/2	Sale	67 1/2	Mar 1	71	Mar 7	67 1/2	Feb 27	78	Jan 14
Jan 30	26,600	Austin Nichols & Co com		9 1/2	10	10 1/2	Sale	13 1/2	Sale	10 1/2	Mar 1	14	Mar 29	10	Jan 14	13 1/2	Mar 28
Jan 10	900	\$1.20 conv prior pref		16 1/2	17 1/2	17 1/2	Sale	18	Sale	17 1/2	Mar 5	18 1/2	Mar 22	17	Feb 1	18 1/2	Mar 22
Jan 4	12,300	Automatic Canteen Co	5	30 1/2	Sale	33 1/2	Sale	34	Sale	33 1/2	Mar 1	36 1/2	Mar 14	30 1/2	Jan 2	36 1/2	Mar 14
Jan 3	179,100	Avco Mfg Corp com	3	6	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Mar 11	6 1/2	Mar 1	5 1/2	Jan 2	7	Jan 8
Mar 22	1,900	\$2.25 conv preferred		42 1/4	42 1/4	45 1/2	Sale	44 1/2	Sale	44 1/2	Mar 27	46	Mar 5	43 1/2	Jan 3	46 1/2	Jan 9
Jan 15	8,100	Babbitt (B T) Inc	1	4 1/2	4 1/2	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 21	4 1/2	Mar 13	3 1/2	Feb 5	5 1/2	Jan 4
Jan 16	57,600	Babcock & Wilcox Co (The)	9	45 1/4	Sale	40 3/4	Sale	41 1/4	Sale	39 1/4	Mar 13	41 1/4	Mar 20	39 1/4	Mar 13	46 1/2	Jan 11
Jan 4	57,300	Baldwin-Lima-Hamilton	13	13	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Mar 4	13 1/4	Mar 7	12 1/2	Feb 25	15	Jan 16
Jan 15	81,500	Baltimore Gas & Elec Co		32 1/2	Sale	35	Sale	34 1/2	Sale	32 1/2	Mar 26	35 1/2	Mar 5	32 1/2	Jan 3	35 1/2	Feb 15
Jan 3	903,000	Common rights						1/4	Sale	1/4	Mar 26	1/4	Mar 28	1/4	Mar 26	1/4	Mar 28
Jan 2	1,610	4 1/2% preferred ser B	100	98	Sale	100 1/4	Sale	99	Sale	97 1/2	Mar 27	102	Mar 8	96 1/2	Jan 3	102	Mar 8
Jan 14	230	4% preferred series C	100	86	Sale	93 1/2	Sale	90 1/2	Sale	88	Mar 15	93 1/2	Mar 1	86 1/2	Jan 2	95	Feb 28
Jan 28	53,200	Baltimore & Ohio com	100	45 1/4	Sale	42 1/2	Sale	45 1/4	Sale	41 1/2	Mar 12	46 1/2	Mar 28	41 1/2	Feb 11	47 1/2	Jan 4
Jan 15	3,300	4% non-com pfd	100	59	Sale	59 1/4	59 3/4	61	Sale	58 3/4	Mar 13	61 1/2	Mar 29	58 3/4	Mar 13	62 1/2	Feb 5
Jan 5	1,400	Bangor & Aroostook RR	50	57 1/4	Sale	47 1/4	48 1/4	47 1/2	Sale	46 1/4	Mar 27	49	Mar 7	46 1/4	Feb 26	47 1/2	Jan 2
Jan 19	4,800	Barber Oil Corp	10	79	Sale	76 1/2	77 1/2	79	Sale	75 1/2	Mar 12	82 1/2	Mar 15	71 1/2	Feb 13	83 1/2	Jan 17
Jan 28	7,300	Barker Bros Corp common	5	13	Sale	13 1/2	13 1/2	13 1/2	Sale	12 3/4	Mar 11	13 1/2	Mar 27	12 3/4	Jan 22	13 1/2	Jan 29
Jan 2	120	4 1/2% preferred	50	43	44	40	42	40 1/2	41	40 1/2	Mar 27	41 1/2	Mar 12	39	Feb 21	44	Jan 8
Jan 28	10,600	Bath Iron Works Corp	1	58	Sale	57 1/4	Sale	57 1/2	Sale	55	Mar 26	59 1/2	Mar 5	54 1/2	Feb 11	61 1/2	Jan 10
Jan 4	6,300	Bavuk Cigars Inc		16 1/2	Sale	16 1/2	Sale	16 1/2	Sale	16 1/2	Mar 1	17 1/2	Mar 14	16 1/2	Feb 25	17	Jan 2
Jan 4	1,300	Beatrice Foods Co com	12.50	52 1/2	Sale	47 1/4	Sale			47 1/4	Mar 1	48 1/4	Mar 5	47 1/2	Feb 13	54 1/2	Jan 11
Jan 4	8,700	New common				31	33	32 1/2	32 1/2	31 1/4	Mar 14	32 1/2					

Aggregate Sales Since Jan. 1		New York Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		IN MARCH		Highest Sale Prices	RANGE SINCE JAN. 1				
Shares	Shares			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices		Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices			
27,100	111,700	Bucyrus Erie Co.....	5	51	Sale	47 1/4	Sale	45 3/4	Sale	45 3/4	Mar 26	48 3/4	Mar 5	44 1/4	Feb 12	52 3/4	Jan 9
103,400	227,500	Budd (The) Co common..	5	18 1/2	Sale	17 3/4	Sale	19 1/4	Sale	17 3/4	Mar 6	20 3/4	Mar 29	17 1/2	Feb 12	20 3/4	Jan 10
600	1,900	\$5 preferred.....		90	Sale	82 1/2	84 1/2	84	84 3/4	83 1/2	Mar 6	84 3/4	Mar 27	83 1/4	Feb 26	90 1/4	Jan 15
4,500	12,800	Buffalo Forge Co.....	1	31 1/4	Sale	30 3/4	Sale	30 3/4	Sale	30	Mar 6	33 1/4	Mar 11	29	Feb 11	33	Jan 15
11,100	67,300	Bullard Co.....		26 3/4	Sale	22 3/4	Sale	24 3/4	Sale	22 1/2	Mar 12	25 1/2	Mar 15	22	Feb 5	29 1/2	Jan 11
9,100	25,500	Bulova Watch Co Inc....	5	21	Sale	20 3/4	Sale	20 3/4	Sale	20 3/4	Mar 7	20 3/4	Mar 1	20 3/4	Feb 7	21	Jan 21
89,700	288,800	Burlington Industries com.	1	13	Sale	11 1/4	Sale	11 1/4	Sale	11	Mar 18	11 1/4	Mar 5	11	Mar 18	14 1/4	Jan 23
460	1,560	4% preferred.....	100	68	70	68 1/2	69 1/2	67	69	67	Mar 25	69	Mar 8	67	Mar 25	74 1/4	Jan 23
400	1,860	3 1/2% preferred.....	100	62	65	61 1/2	64 1/2	51 1/2	64 1/2					65	Jan 24	65	Jan 24
55,700	199,000	Burroughs Corp.....	5	72	Sale	72 1/2	Sale	71	73	71	Mar 22	72 1/2	Mar 13	71	Mar 22	74	Jan 23
1,100	3,800	Bush Terminal Co.....	1	39	Sale	34	Sale	40 1/4	Sale	34	Mar 1	40 3/4	Mar 29	33 3/4	Feb 27	40 1/4	Mar 28
22,600	147,000	Butler Brothers.....	10	19	Sale	18 1/4	Sale	18	18 1/4	17 3/4	Mar 26	18 3/4	Mar 11	17 1/2	Feb 7	19	Jan 3
8,200	28,900	Butte Copper & Zinc....	5	26 3/4	Sale	25	Sale	25	Sale	24 1/4	Mar 28	25 3/4	Mar 5	24 1/4	Mar 28	29	Jan 11
2,500	37,200	Byers (A M) Co common..	1	32 1/2	Sale	36 3/4	Sale	33 1/4	Sale	33 3/4	Mar 29	37 1/2	Mar 4	32 1/2	Jan 2	45 3/4	Jan 16
190	660	7% partic preferred.....	100	100 1/2	103 1/2	103 3/4	105	103 1/4	104	101	Mar 12	103 3/4	Mar 7	101	Mar 12	104 3/4	Feb 26
10,100	30,500	California Packing Corp..	5	43	Sale	38 3/4	Sale	39 3/4	Sale	38 3/4	Mar 1	41 3/4	Mar 5	38	Feb 13	44 1/4	Jan 11
37,800	140,600	Callahan Zinc-Lead.....	1	7	Sale	6 1/4	Sale	6 1/4	Sale	6 1/4	Mar 26	7	Mar 1	5 3/4	Feb 12	7 1/2	Jan 2
13,700	52,700	Calumet & Hecla Inc....	5	13 3/4	Sale	12 3/4	Sale	13 3/4	Sale	12 3/4	Mar 8	13 3/4	Mar 18	11 3/4	Feb 12	14 1/4	Jan 11
11,600	62,800	Campbell Red Lake Mines..	1	5 1/2	Sale	6 1/4	Sale	5 3/4	Sale	5 3/4	Mar 20	6 1/4	Mar 1	5 1/2	Jan 2	6 3/4	Jan 8
13,400	53,900	Campbell Soup Co.....	1.80	35 1/4	Sale	34 3/4	Sale	34 3/4	Sale	34 1/2	Mar 4	36 3/4	Mar 13	34 1/4	Feb 15	37 3/4	Jan 4
20,200	68,900	Canada Dry Ginger Ale.....	1.60 3/4	13 3/4	Sale	14 3/4	Sale	14 3/4	Sale	14 3/4	Mar 1	15	Mar 11	13 3/4	Jan 2	15	Mar 11
190	1,000	\$4.25 conv preferred.....		78 3/4	Sale	83 1/4	85	83 1/2	Sale	82	Mar 18	84	Mar 5	78 3/4	Jan 2	84	Feb 27
40	490	Canada Southern Ry Co 100		56	Sale	53 1/2	54 1/2	53 1/2	55	53 1/2	Mar 7	54 1/2	Mar 28	53	Feb 26	56 1/4	Jan 29
1,100	3,000	Canadian Breweries Ltd..		26 3/4	Sale	24 3/4	25 3/4	24 3/4	25 3/4	24 3/4	Mar 6	25 3/4	Mar 11	24 3/4	Mar 6	27	Jan 9
87,700	286,500	Canadian Pacific Ry.....	25	32 3/4	Sale	31	Sale	33 3/4	Sale	31	Mar 1	34 3/4	Mar 27	29 3/4	Feb 12	34 3/4	Mar 27
1,100	3,500	Cannon Mills Co.....		51 1/2	Sale	49 3/4	Sale	50 1/4	50 3/4	49 3/4	Mar 1	50 1/4	Mar 6	49 3/4	Mar 1	52	Jan 2
41,900	125,500	Capital Airlines Inc.....	1	25 1/4	Sale	20 3/4	Sale	20 3/4	Sale	20 1/2	Mar 18	23 3/4	Mar 7	20 1/2	Mar 18	26 3/4	Jan 4
21,100	70,900	Carborundum (The) Co....	5	42	Sale	40 1/2	Sale	41	Sale	40 1/4	Mar 1	42 3/4	Mar 15	38 3/4	Feb 12	45 3/4	Jan 4
6,600	22,800	Carey (Phillip) Mfg Co....	10	23	Sale	23 3/4	Sale	23 3/4	Sale	23	Mar 12	24	Mar 14	22	Feb 12	25 1/4	Jan 8
1,120	2,830	Caro Clinch & Ohio Ry....	100	103 1/2	104 1/4	102	Sale	103	Sale	102	Mar 1	105	Mar 21	101 1/2	Feb 20	105	Mar 21
24,100	89,300	Carolina Power & Light..		22 3/4	Sale	25	Sale	24 3/4	Sale	24 3/4	Mar 28	25 3/4	Mar 6	22 3/4	Jan 2	25 3/4	Mar 6
5,800	33,200	Carpenter Steel Co.....	5	65 1/4	Sale	62 1/2	Sale	56 1/2	Sale	52	Mar 1	58	Mar 29	50 1/2	Feb 12	67 1/4	Jan 8
17,500	120,300	Carrier Corp common.....	10	58	Sale	56 3/4	Sale	61 3/4	Sale	56 3/4	Mar 1	62 1/4	Mar 28	55 3/4	Feb 12	65 1/4	Jan 11
2,330	6,394	4 1/4% preferred.....	50	46 3/4	Sale	44 1/2	Sale	45	Sale	43 3/4	Mar 13	45	Mar 6	43 3/4	Mar 13	46 1/4	Jan 7
3,400	14,700	Carriers & General Corp..	1	22 1/4	Sale	21 1/4	Sale	21 1/4	22	21 1/4	Mar 1	22 1/4	Mar 13	20 3/4	Feb 13	22 1/4	Jan 4
56,200	273,600	Case (J I) common.....	12.50	15 1/2	Sale	15	Sale	14 1/4	Sale	14	Mar 29	15	Mar 1	14	Mar 28	16 1/4	Jan 4
680	2,730	7% preferred.....	100	102	Sale	108	Sale	103 1/2	104 1/4	104 1/4	Mar 18	108 3/4	Mar 5	102	Jan 2	110 3/4	Jan 14
31,100	135,200	6 1/2% conv 2nd pfd.....	7	89	88	89	93	94	94	90 1/4	Mar 14	94 3/4	Mar 4	85 3/4	Feb 8	96 1/4	Jan 10
31,700	140,800	Caterpillar Tract com....	10	95	96 1/2	98 1/2	100 1/2	99	100	100 1/4	Mar 13	100 3/4	Mar 13	96	Jan 17	100 3/4	Mar 13
100	1,200	4.20% preferred.....	100	95	96 1/2	98 1/2	100 1/2	99	100	100 1/4	Mar 13	100 3/4	Mar 13	96	Jan 17	100 3/4	Mar 13
87,400	293,300	Celanese Corp of Am com..		15 1/4	Sale	15 3/4	Sale	16 3/4	Sale	15 3/4	Mar 1	17 1/4	Mar 15	14 3/4	Jan 12	17 1/4	Jan 8
310	1,520	7% 2d preferred.....	100	105	106 3/4	105 3/4	Sale	105	106	104	Mar 18	107	Mar 15	104	Feb 20	108	Jan 11
6,100	23,100	4 1/4% conv pfd ser A....	100	65 3/4	Sale	66 3/4	Sale	68 3/4	Sale	66 3/4	Mar 1	70	Mar 21	65 3/4	Feb 25	70	Jan 8
13,100	67,400	Celotex Corp common.....	1	36 1/2	Sale	32 3/4	Sale	35	Sale	32 3/4	Mar 1	35	Mar 29	31 3/4	Feb 25	38 3/4	Jan 11
1,500	5,200	8% preferred.....	20	17 3/4	Sale	18 3/4	Sale	18 3/4	19	18 3/4	Mar 7	18 3/4	Mar 5	17 3/4	Jan 9	18 3/4	Feb 28
8,900	33,800	Central Aguirre Sugar Co..	5	20 3/4	Sale	21 1/4	Sale	20 3/4	20 3/4	19 3/4	Mar 20	21 1/4	Mar 1	19 3/4	Mar 20	23	Jan 16
48,800	110,000	Central Foundry Co.....	1	8 3/4	Sale	10	Sale	11	Sale	9 3/4	Mar 18	11 1/4	Mar 29	8 3/4	Jan 3	11 1/4	Mar 28
1,500	7,100	Central of Georgia Ry.....		44	Sale	40	Sale	38 3/4	39 3/4	38 3/4	Mar 14	40	Mar 1	38 3/4	Mar 14	45	Jan 4
1,600	1,800	8% pfd ser B vts.....	100	80	85	75	78 1/2	73	Sale	73	Mar 14	75 1/2	Mar 25	73	Mar 14	78	Feb 6
17,300	63,700	Central Hud Gas & Elec..		15 3/4	Sale	15 3/4	Sale	16	Sale	15 3/4	Mar 5	16	Mar 14	15 3/4	Feb 13	16	Jan 4
2,700	10,400	Central Illinois Light com..		52 3/4	Sale	54 3/4	Sale	54 3/4	Sale	53 3/4	Mar 18	55 3/4	Mar 6	52 3/4	Jan 2	56	Feb 8
650	1,700	4 1/4% preferred.....	100	97	98 3/4	99 1/4	101 1/2	98	Sale	98	Mar 28	100	Mar 7	95 1/2	Jan 21	100 1/4	Jan 11
14,200	45,800	Central Illinois Pub Serv..	10	30 3/4	Sale	29 3/4	Sale	30 1/4	Sale	29 3/4	Mar 4	31	Mar 7	29 3/4	Mar 4	31 1/4	Feb 8
12,400	19,500	Central RR of N J.....	50	32 1/2	Sale	28 3/4	Sale	30 1/2	Sale	28 3/4	Mar 1	33 1/4	Mar 21	28	Feb 13	35	Jan 1
27,800	109,700	Cent & South West Corp..	5	35	Sale	36 1/2	Sale	36 3/4	Sale	36	Mar 4	37 3/4	Mar 5	34 3/4	Jan 3	38 3/4	Jan 24
2,800	13,000	Central Violeta Sugar.....	9.50	18 1/4	Sale	19 3/4	Sale	16 1/4	17	16 1/4	Mar 27	19 3/4	Mar 4	16 3/4	Mar 27	22 1/4	Jan 8
2,100	6,700	Century Industries Co....		8	8 1/4	8 1/4	8 3/4	8 1/4	Sale	8 1/4	Mar 29	8 3/4	Mar 8	8 1/4	Jan 3	9 1/4	Jan 8
21,200	99,500	Cerro De Pasco Corp.....	5	56 1/2	Sale	47 3/4	Sale	50	Sale	47 3/4	Mar 1	51 3/4	Mar 14	44 3/4	Feb 8	59 3/4	Jan 8
59,400	163,300	Certain-teed Products....	1	10 3/4	Sale	10 3/4	Sale	10 3/4	Sale	10 1/4	Mar 20	10 3/4	Mar 4	10 1/4	Feb 12	11 1/4	Jan 10
15,500	68,400	Cessna Aircraft Co.....	1	43 3/4	Sale	33 1/4	Sale	31	Sale	30 3/4	Mar 28	34 1/4	Mar 7	30 3/4	Mar 28	43 3/4	Jan 2
19,600	67,100	Chadbourne Gotham Inc....	1	3	Sale	2 3/4	Sale	2 3/4	Sale	2 3/4	Mar 15	3	Mar 6	2 3/4	Mar 15	3 3/4	Jan 11
8,900	17,000	Chain Belt Co.....	10	68	68 1/2	58 1/2	Sale	65	Sale	57 1/2	Mar 13	65 1/2	Mar 28	57 1/2	Mar 13	69 3/4	Jan 9
11,800	73,700	Champion Paper & Fibre.....		34 1/2	Sale	34 1/2	Sale	35 1/4	Sale	34 3/4	Mar 1	36 3/4	Mar 13	32 1/2	Feb 19	38	Jan 11
310	1,910	\$4.50 preferred.....		93 3/4	Sale	98	Sale	97	98	96 1/2	Mar 13	98 3/4	Mar 4	93 3/4	Jan 2	99 3/4	Jan 28
48,400	300,900	Champlin Oil & Refin Co..	1														

Date	Aggregate Sales		New York Stock Exchange STOCKS	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1		Highest Sale Price			
	In March	Since Jan. 1		Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Price	Highest Sale Price	Lowest Sale Price	Close				
1/2 Jan 9	190	2,980	Colorado & Southern	100	38 1/2	40	42 1/2	41	43	42	Mar 13	43 1/2	Mar 6	39 1/2	Jan 18	43 1/2	Mar 6
1/2 Jan 10	610	1,580	4% non-cum 1st pfd	100	55	57	57	56	57	57	Mar 1	59	Mar 6	55	Jan 11	59	Mar 6
1/2 Jan 15	160	290	4% non-cum 2nd pfd	100	50	53	52 1/2	52	54	52 1/2	Mar 1	54	Mar 13	50 1/2	Feb 8	54	Mar 13
1/2 Jan 17	44,300	152,500	Columbia Broad'ing System														
1/2 Jan 2	19,800	81,700	Class A	2.50	33	34	31 1/2	32	32	31 1/2	Mar 1	33	Mar 5	29 1/2	Jan 21	33 1/2	Jan 4
1/2 Jan 23	227,400	781,900	Class B	2.50	32 1/2	34	31 1/2	31 1/2	31 1/2	31 1/2	Mar 1	32 1/2	Mar 7	29 1/2	Jan 21	33	Jan 4
1/2 Jan 8	13,900	31,400	Columbia Gas System		17	17	17 1/2	17 1/2	17 1/2	17 1/2	Mar 1	17 1/2	Mar 28	16 1/2	Feb 13	18	Jan 8
1/2 Jan 24	190	610	Columbia Pictures com	5	17 1/2	17 1/2	17 1/2	18 1/2	18 1/2	17 1/2	Mar 1	18 1/2	Mar 20	17	Feb 25	18 1/2	Jan 15
1/2 Jan 23	15,600	61,600	\$4.25 preferred		79	79 1/2	76 1/2	76 1/2	76 1/2	76 1/2	Mar 22	77 1/2	Mar 19	76 1/2	Mar 22	78 1/2	Jan 15
1/2 Jan 28	21,300	55,700	Columbian Carbon Co		47 1/2	45	45	43 1/2	43 1/2	43 1/2	Mar 20	45 1/2	Mar 6	43 1/2	Mar 20	48 1/2	Jan 4
1/2 Jan 3	53,800	170,400	Columbus & So Ohio Elec		28 1/2	28 1/2	30 1/2	30	30	29 1/2	Mar 26	31 1/2	Mar 18	28 1/2	Jan 3	31 1/2	Mar 18
1/2 Jan 11	20,000	63,500	Combustion Engineering	1	29 1/2	30	29 1/2	29 1/2	29 1/2	29 1/2	Mar 1	30 1/2	Mar 5	27	Feb 12	30 1/2	Jan 7
1/2 Jan 16	59,900	227,900	Commercial Credit	10	47 1/2	49	49 1/2	47 1/2	47 1/2	47 1/2	Mar 5	50 1/2	Mar 21	46 1/2	Jan 16	50 1/2	Mar 21
1/2 Jan 26	40,200	116,400	Commercial Solvents		39 1/2	39 1/2	42 1/2	40	40	39 1/2	Mar 26	42 1/2	Mar 7	39	Jan 2	42 1/2	Mar 11
1/2 Feb 26	1,500	7,000	Commonwealth Edison Co	25	100 1/2	102 1/2	102 1/2	101	101	100 1/2	Mar 26	102 1/2	Mar 1	100 1/2	Jan 8	104	Feb 14
1/2 Jan 11	8,700	22,000	Comde Mast Publication		5 1/2	5 1/2	5 1/2	5	5	5	Mar 6	5 1/2	Mar 1	5	Jan 4	6 1/2	Jan 17
1/2 Jan 2	8,800	38,600	Cone Mills Corp	10	13 1/2	13 1/2	13 1/2	13 1/2	13 1/2	13 1/2	Mar 1	13 1/2	Mar 1	13	Feb 11	14 1/2	Jan 7
1/2 Jan 11	14,900	40,700	Congoleum-Nairn Inc		15 1/2	14 1/2	14 1/2	14 1/2	14 1/2	14 1/2	Mar 18	15	Mar 1	14 1/2	Mar 18	17	Jan 14
1/2 Jan 8	3,800	17,200	Consolidated Ogar Corp		39 1/2	36 1/2	36 1/2	37	37 1/2	35 1/2	Mar 12	37 1/2	Mar 28	34 1/2	Feb 8	38 1/2	Jan 8
1/2 Jan 4	30,700	88,900	Consolidated Coppermines	5	17 1/2	14 1/2	14 1/2	16 1/2	16 1/2	14 1/2	Mar 1	17 1/2	Mar 22	14 1/2	Feb 27	18	Jan 10
1/2 Jan 11	61,500	200,700	Consolidated Edison Co of NY Inc		45 1/4	44	44	44 1/2	44 1/2	43 1/2	Mar 1	45 1/2	Mar 8	43 1/2	Feb 26	45 1/2	Jan 3
1/2 Jan 27	832,400	997,500	Common rights								Mar 1	25 1/4	Mar 4	21 1/4	Feb 27	25 1/4	Mar 4
1/2 Feb 27	8,600	23,900	Consolidated Electronics	1	102 1/4	104 1/4	104 1/4	104 1/4	104 1/4	103 1/4	Mar 21	105	Mar 14	102	Jan 3	107	Jan 21
1/2 Jan 29	9,800	78,900	Consolidated Foods	1.33 1/3	31 1/4	32	31 1/4	31 1/4	31 1/4	30 1/4	Mar 26	33	Mar 15	30 1/4	Jan 2	35 1/4	Jan 23
1/2 Jan 8	11,800	35,500	Consolidated Laundries Corp	5	15 1/2	14 1/2	14 1/2	16	16	14 1/2	Mar 4	16	Mar 7	14 1/2	Feb 21	16 1/2	Jan 14
1/2 Jan 27	3,500	13,100	Consol Natratl Gas	10	41 1/4	42 1/2	42 1/2	42 1/2	42 1/2	41 1/4	Mar 12	42 3/4	Mar 19	39 1/2	Feb 12	43 1/2	Jan 10
1/2 Jan 2	27,900	110,500	Consol RR of Cuba 6% pfd	100	39 1/2	41	49	51	47 1/4	43	Mar 14	49	Mar 6	39 1/2	Feb 11	58	Jan 23
1/2 Jan 4	1,000	9,600	Consol Retail Stores Inc	1	2	2 1/4	2 1/4	2 1/4	2 1/4	1 1/2	Mar 21	2 1/4	Mar 7	1 1/2	Mar 21	3 1/2	Jan 17
1/2 Jan 8	12,100	58,400	Consumers Power Co com		46	46	46 1/2	46	46	45	Mar 12	47 1/2	Mar 4	45	Mar 12	49 1/2	Jan 14
1/2 Jan 11	41,600	92,400	Common rights								Mar 12	9 1/4	Mar 12	9 1/4	Mar 12	9 1/4	Mar 7
1/2 Mar 6	818,300	818,300	\$4.00 preferred		94 1/2	98	98	98	98	97	Mar 12	100	Mar 12	93 1/2	Jan 2	101 1/2	Jan 22
1/2 Jan 8	3,240	8,390	\$4.50 preferred		93 1/2	99	100 1/2	98	99 1/2	99 1/2	Mar 7	101	Mar 26	93 1/2	Jan 2	101 1/2	Jan 22
1/2 Jan 11	430	1,510	\$4.16 preferred		84 1/2	92 1/2	95	94	95 1/4	95 1/4	Mar 11	95 1/2	Mar 27	84 1/2	Jan 2	95 1/2	Mar 27
1/2 Jan 7	70	300	Container Corp of America														
1/2 Jan 4	54,700	190,800	Common	5	19	17 1/4	17 1/4	18 1/2	18 1/2	17 1/4	Mar 1	19	Mar 25	17 1/2	Jan 16	19 1/2	Feb 18
1/2 Jan 14	50	340	4% preferred	100	88	90	87 1/2	90	89 1/2	90							
1/2 Jan 14	15,900	50,700	Continental Baking Co com	5	29 1/2	31	31	32 1/2	32 1/2	30 1/2	Mar 1	33 1/2	Mar 22	29 1/2	Jan 2	33 1/2	Mar 22
1/2 Mar 6	340	1,500	\$6.50 preferred		99 1/4	102 1/2	103 1/2	105	105	102 1/2	Mar 5	105	Mar 29	99 1/4	Jan 2	105	Mar 29
1/2 Jan 10	44,100	180,600	Continental Can com	20	47 1/2	44	44	44	44	44	Mar 29	45 1/2	Mar 4	42 1/2	Feb 11	48	Jan 4
1/2 Mar 13	260	1,550	\$2.75 preferred		82 1/2	84	90 1/4	90	92	89	Mar 12	91	Mar 18	83	Jan 3	92	Feb 15
1/2 Jan 8	1,800	9,600	\$4.50 conv 2nd pfd	100	115 1/4	115 1/4	117	117 1/2	117 1/2	115 1/4	Mar 4	118	Mar 2	108 1/2	Jan 18	118	Mar 12
1/2 Jan 11	19,400	105,300	Continental Copper & Steel														
1/2 Jan 11	500	6,700	Common	2	14 1/2	13 1/2	13 1/2	13	13	12 1/2	Mar 26	13 1/2	Mar 5	12 1/2	Mar 26	15 1/2	Jan 7
1/2 Feb 28	26,800	81,200	8% preferred	25	25	24	22 1/2	23 1/2	22 1/2	22 1/2	Mar 26	23	Mar 13	22	Feb 12	26 1/2	Jan 7
1/2 Jan 16	40,600	160,200	Continental Insurance	10	45 1/4	50 1/4	49 1/4	49 1/4	49 1/4	49 1/4	Mar 28	53 1/4	Mar 7	45	Jan 2	53 1/4	Mar 7
1/2 Mar 29	40,600	160,200	Continental Motors Corp	1	6	7	7	7 1/2	7 1/2	6 1/2	Mar 1	7 1/2	Mar 28	6	Jan 2	7 1/2	Jan 14
1/2 Jan 4	70,800	181,200	Continental Oil of Del new	5		55 1/2	57 1/2	57 1/2	57 1/2	54 1/4	Mar 14	58	Mar 20	54 1/4	Feb 27	62	Jan 22
1/2 Feb 6	3,300	13,200	Continental Steel Corp	14	41 1/4	34 1/4	35 1/4	35 1/4	35 1/4	34 1/4	Mar 18	35 1/4	Mar 7	34 1/4	Feb 12	41 1/4	Jan 2
1/2 Jan 4	56,700	240,000	Copper-Bessemer Corp	5	57 1/2	65 1/4	65 1/4	62 1/4	62 1/4	60 1/4	Mar 16	66 1/4	Mar 4	51 1/4	Jan 21	67 1/2	Feb 27
1/2 Feb 8	42,800	129,200	Copper Range Co	5	43 1/4	35	35	36 1/2	36 1/2	35	Mar 1	38 1/2	Mar 20	33 1/2	Feb 12	43 1/2	Jan 8
1/2 Jan 11	36,300	105,700	Copperweld Steel com	5	32 1/2	32 1/2	32 1/2	33 1/4	33 1/4	31 1/2	Mar 11	33 1/2	Mar 28	28 1/2	Feb 11	33 1/2	Mar 28
1/2 Feb 8	80	530	5% conv preferred	50	50 1/2	51	50 1/2	50 1/2	50 1/2	51	Mar 1	51	Mar 1	51	Jan 22	52 1/2	Jan 31
1/2 Feb 8	700	1,600	6% conv preferred	50	64	66 1/2	65 1/2	67	66	67 1/2	Mar 12	66 1/2	Mar 28	59 1/2	Feb 15	66 1/2	Feb 27
1/2 Jan 7	10,400	34,700	Cornell-Dubilier Elec Corp	1	25 1/2	22 1/2	22 1/2	23 1/2	23 1/2	21 1/2	Mar 8	25 1/4	Mar 14	21 1/2	Mar 8	27 1/2	Jan 14
1/2 Jan 10	23,700	128,400	Corning Glass Works														
1/2 Jan 8	150	320	Common	5	69 1/2	63	63	66 1/4	66 1/4	63	Mar 1	67	Mar 22	57 1/4	Feb 13	69 1/2	Jan 2
1/2 Jan 8	80	180	3 1/2% preferred	100	89	91	86 1/2	88	86 1/2	88	Mar 15	89	Mar 19	85 1/2	Jan 23	89	Jan 3
1/2 Jan 10	66,500	195,300	3 1/2% pfd ser of 1947	100	94 1/2	96	93	95	93 1/4	95 1/4	Mar 15	93 1/2	Mar 15	93	Jan 8	94 1/2	Jan 3
1/2 Jan 2	480	1,520	Corn Products Ref com	10	29 1/2	28 1/2	28 1/2	29 1/4	29 1/4	28 1/2	Mar 1	30 1/4	Mar 22	28	Jan 11	30 1/4	Mar 22
1/2 Jan 11	56,700	207,700	7% preferred	100	155	162	164	159 1/2	162 1/2	160	Mar 12	164	Mar 4	155	Jan 2	164	Mar 4
1/2 Jan 9	8,400	24,000	Cosden Petroleum Corp	1	21 1/2	21 1/2	21 1/2	20 1/2	20 1/2	20 1/2	Mar 29	22 1/2	Mar 7	19 1/2	Jan 11	22	Feb 21
1/2 Jan 11	8,800	30,100	Coty Inc	1	6 1/2	5 1/4	5 1/4	5 1/2	5 1/2	5 1/4	Mar 4	5 1/2	Mar 15	5 1/4	Feb 18	6 1/2	Jan 2
1/2 Jan 2	41,600	110,400	Coty International Corp	1	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 1	2 1/2	Mar 8	2 1/2	Feb 27	2 1/2	Jan 3
1/2 Jan 23	100	1,100	Crane Co common	25	33 1/4												

Aggregate Sales in March		New York Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 2, 1957		March 1		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1		
Shares	Jan. 1 - Jan. 31	Par		Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 29 Closing or Bid	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
3,600	21,100		Dobackman Co (The).....1	28	Sale	26 1/4	Sale	25 3/4	25 3/4	27	24 1/2	28
5,900	20,400		Dr Pepper Co.....*	10 1/2	Sale	10 3/4	Sale	10 3/4	10 3/4	10 3/4	10 1/2	11 1/4
18,900	61,500		Dome Mines Ltd.....*	12 1/2	Sale	13 1/4	Sale	13 1/2	13 1/2	14 1/4	12 1/2	14 1/4
47,500	213,000		Douglas Aircraft.....*	89 1/2	Sale	79	Sale	78 1/4	75 1/2	81	75 1/2	91
20,300	71,500		Dover Corp.....1	23 1/2	Sale	23 3/4	Sale	22 3/4	21 1/2	23 1/2	20 3/4	24 1/4
88,900	353,000		Dow Chemical Co.....5	67	Sale	58 1/4	Sale	58 1/4	56 3/4	60 3/4	56 3/4	67
100,500	382,300		Dresser Industries.....50c	50 1/2	Sale	45 1/4	Sale	52 1/2	45 1/4	54 1/4	42 1/2	55 1/2
3,400	12,700		Drewrys Limited USA Inc...1	17 1/4	Sale	17 1/2	Sale	17 1/2	17 1/2	18 1/2	17 1/4	18 1/2
1,200	2,300		Dunhill International.....1	11	Sale	11	Sale	10 1/2	11 1/4	11 1/2	11	12
11,100	65,800		Duplan Corp.....*	7 1/2	Sale	7 1/4	Sale	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	9
52,600	184,900		DuPont de Nem & Co (E I) Common.....5	192 1/2	Sale	176 1/2	Sale	179 3/4	176 1/2	181 1/2	176 1/2	192 1/2
2,200	15,400		Preferred \$4.50 series...*	104 3/4	Sale	109 1/4	Sale	109 3/4	109	110	104	110
1,100	4,200		Preferred \$3.50 series...*	84	84 3/4	88	89	88 3/4	89	87 1/2	83 1/2	89 1/2
38,900	115,900		Duquesne Light Co com...10	35	Sale	36	Sale	36 3/4	35 3/4	36 3/4	34 3/4	36 3/4
400	1,300		3.75% preferred.....80	39	Sale	42	43	43 1/2	42 1/2	43 1/2	39	44 1/2
40	520		4.15% preferred.....80	44 1/2	Sale	46	48 1/2	47 1/2	48 1/2	49	46 1/2	49 1/2
900	5,120		4% preferred.....80	43 3/4	Sale	47	47 1/2	45 1/2	46 1/2	47 1/2	44 1/2	49
110	740		4.20 preferred.....80	44	47	48	50	48	48 1/2	49	46	50
30	440		4.10% preferred.....50	44	47	45	48	47 1/4	48 3/4	47 1/4	46 1/2	48 1/2
3,500	16,900		D W G Cigar Corp.....5	47 1/2	49	50	53	50	53	50	50	50
5,900	29,700		Eagle Picher Co.....10	46	Sale	41 1/4	Sale	44 1/2	41 1/4	45	40 1/2	47 1/2
65,900	176,800		Eastern Air Lines.....1	49 1/2	Sale	41	Sale	37	37	41	38	51 1/2
9,500	23,900		Eastern Corp.....10	28	Sale	27	Sale	29 1/2	27	29 1/2	26 1/2	29 1/2
43,400	43,400		Eastern Gas & Fuel Ass— Common.....10	---	---	---	---	32 1/4	30 3/4	32 1/2	30 3/4	32 1/2
2,420	2,420		4 1/2% prior preferred...100	---	---	---	---	81 1/2	80	81 1/2	80	81 1/2
63,700	143,600		Eastern Stainless Steel...5	52	Sale	42 3/4	Sale	51 3/4	42 3/4	52 1/2	41 1/2	53 1/2
37,100	113,800		Eastman Kodak com.....10	87 1/2	Sale	84 3/4	Sale	85 3/4	82 1/2	86 3/4	81 1/2	90 1/2
320	680		6% preferred.....100	152	Sale	158	160	152	154	150	156 3/4	158 1/2
600	24,700		Eaton Mfg Co.....2	61 1/2	Sale	56 1/2	Sale	57 1/2	56 1/2	58 1/2	55 1/2	64 1/2
9,600	27,600		Edison Bros Stores com...1	23 3/4	Sale	24 1/2	25	24 1/2	23 1/2	25	23 1/2	27 1/2
220	410		4 1/4% preferred.....100	78 1/2	81	78	81 1/2	77 3/4	80	79	77 3/4	81
8,100	33,500		Ekeco Products Co com 2.50	39 1/2	Sale	35 3/4	Sale	35 3/4	34 1/4	36	34 1/4	40
30	30		4 1/4% preferred.....100	90	97	90	95	90	94 1/2	90	90	90
6,600	21,300		Elastic Stop Nut Co.....1	21 1/2	Sale	18 1/2	Sale	19	18 1/2	19 1/2	18 1/2	21 1/2
84,300	171,700		Electric Auto-Lite (The).....5	32 1/4	Sale	34	Sale	36 1/4	33 3/4	38 1/4	30 3/4	38 1/4
86,300	205,200		Electric Storage Battery...*	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	3 1/2	4	3 1/2	4
6,800	40,300		Elgin National Watch Co...15	11 1/2	Sale	12 1/2	Sale	11 1/4	11 1/2	12 1/2	11 1/2	14 1/2
8,400	34,700		Elmott Co common.....10	33 1/2	Sale	33	Sale	35	31 1/2	35 1/2	30 3/4	36 3/4
38,600	137,600		5% preferred.....50	47 1/2	48 1/2	49	50	47 1/4	50	48 1/2	47 1/2	49 1/2
100	420		5% conv 2nd preferred...50	55	57	57	Sale	59	Sale	60 1/4	53 1/4	61
1,900	21,700		El Paso Natural Gas— Common.....3	31	Sale	30 1/2	Sale	33 1/4	30	33 1/2	28 1/2	33 3/4
201,500	1685,000		Class B.....3	---	---	28 1/2	Sale	31 1/4	28 1/2	31 1/4	28 1/2	31 1/4
98,400	171,100		Emerson Electric Mfg.....4	32 1/2	Sale	31 1/2	Sale	29 3/4	29 1/2	31 1/4	29 1/2	32 1/2
8,200	50,100		Emerson Radio & Phono...5	6 1/4	Sale	6	Sale	5 1/2	5 1/2	6 1/4	5 1/2	6 1/4
20,600	75,600		Empire Dist Electric Co...10	20 1/2	Sale	20	Sale	20 1/2	20	20 3/4	19 3/4	21
4,300	26,300		Empire State Electric & Power Corp com 2 1/2	33 1/2	Sale	33 1/2	33 1/2	33 1/2	33 1/2	34 1/2	32 1/2	34 1/2
4,500	15,500		4% preferred.....100	85	87	86 1/4	87	85 1/4	86	85	84	89 1/2
580	1,580		Equitable Gas Co.....8 1/2	27 1/2	Sale	30 1/2	Sale	31 1/2	29 1/2	31 1/2	27 1/2	31 1/2
46,800	124,600		Erie RR common.....100	19 1/2	Sale	19 1/2	Sale	18 1/2	18 1/2	19 1/2	18 1/2	20 1/2
20,800	78,200		5% pfd series A.....100	71 1/2	72	73 1/4	75	75	76 1/4	75	71 1/2	77 1/2
300	1,500		Erie & Pitts RR Co.....5	58	62	60	65	60	65	59	62	62
33,000	122,200		Evans Products Co.....5	24	Sale	23 1/2	Sale	24	23	24 1/2	22 1/2	25 1/2
12,100	42,900		Eversharp Inc.....1	15 1/2	Sale	15	Sale	16	15	16	14 1/2	16 1/2
7,500	40,200		Ex-Cell-O Corp.....3	92	Sale	86 1/2	Sale	86	85 1/2	88 1/2	85 1/2	93 1/2
100	11,700		New common.....50	---	---	43 1/2	Sale	43 1/2	44	43	44 1/2	44 1/2
38,500	178,200		Fairbanks Morse & Co.....*	59	Sale	57 1/2	Sale	56 1/2	55 1/2	59	54 1/2	65
55,600	169,000		Fairchild Engine & Airplane Corp.....1	10 1/4	Sale	10 1/4	Sale	10 1/4	10 1/2	11 1/4	10 1/2	12 1/4
5,100	33,600		Fajardo Sugar Co.....20	12 1/2	Sale	13 1/2	Sale	12 1/2	12 1/2	13 1/2	12 1/2	16
5,000	22,700		Falstaff Brewing Corp.....1	15 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2	15 1/2	16	15 1/2	16 1/2
9,300	33,200		Family Finance Corp com 1	22 1/2	Sale	23 1/4	Sale	23 1/2	23 1/4	23 1/2	22 1/2	23 1/2
22,500	110,200		5% preferred series B 50	61	66	62	67	63	67	61	66	66
3,800	27,500		Fansteel Metallurgical Corp 5	59 1/2	Sale	45	Sale	49 1/2	45	49 1/2	44 1/2	54 1/2
70,400	186,600		Fawcett Corp.....2	6 1/2	Sale	6 1/4	Sale	6	6 1/4	6 1/2	6	7 1/4
1,300	2,700		Fedders-Quigan Corp com 1	14 1/2	Sale	13 1/4	Sale	15 1/2	13 1/4	15 1/2	13 1/4	15 1/2
7,800	23,400		5 1/4% pfd 1953 series...50	52	54	50	52 1/2	58	53 1/4	58 1/2	51 1/2	58 1/2
46,400	122,500		Fed-Mogul-Bower Bear.....5	38 1/2	Sale	36 1/2	Sale	37 1/2	36	38	36	38 1/2
4,900	27,100		Federal Pacific Elec Co...1	22 1/4	Sale	20 1/2	Sale	21 1/2	18 1/2	21 1/2	18 1/2	22 1/2
3,400	10,300		Federal Paper Board com...5	33 1/2	Sale	33 1/2	Sale	33 1/2	32 1/2	34 1/2	32	35 1/2
38,800	138,000		4.60% preferred.....25	19 1/2	20	19 1/4	Sale	18 1/2	19 1/4	19	19	20 1/4
5,000	13,100		Federated Dept Stores...2.50	30 1/2	Sale	29 1/2	Sale	30 1/2	28 1/2	30 1/2	27 1/2	31 1/4
7,300	21,100		Felt & Tarrant Mfg Co.....5	9 1/2	Sale	8 1/2	Sale	8 1/2	8 1/2	9 1/2	8 1/2	9 1/2
6,200	27,500		Fenstra Inc.....10	25 1/4	Sale	25 1/4	Sale	25 1/4	25 1/4	27 1/4	25	27 1/4
17,200	55,200		Ferro Corp.....1	29	Sale	28 1/4	Sale	28 1/4	27 1/2	28 1/2	27 1/2	31 1/2
370	530		Fibreboard Paper Products— Common.....100	102	104	99	Sale	101	Sale	99	98	103 1/2
21,100	79,700		4% com conv pfd.....100	48 1/4	Sale	53 1/2	Sale	52 1/2	53 1/2	56 1/2	47 1/4	56 1/2
12,600	39,300		Fidelity Phenix Fire Ins...10	26 1/2	Sale	28 1/2	Sale	27 1/2	26 1/2	29	26 1/2	29 1/4
46,500	130,000		Fifth Ave Coach Lines...10	65 1/4	Sale	55 1/4	Sale	55 1/4	55	61 1/4	54 1/4	66
20,300	60,800		Pittrol Corp.....1	96 1/4	Sale	87	Sale	86	83 1/2	89	83 1/2	96 1/2
140	430		Prestone Tire & Rubber— Common.....6.25	101 1/2	Sale	104	Sale	102 1/2	105	104	101 1/2	106
12,600	43,700		4 1/4% preferred.....100	48 1/4	Sale	49 1/2	Sale	49 1/2	47	50 1/2	47	51 1/2
5,600	19,800		First National Stores.....*	11 1/4	Sale	11	Sale	10 1/4	10 1/4	11 1/4	10 1/4	12 1/4
23,600	61,700		Firth Carpet Co.....5	34 1/4	Sale	36 1/2	Sale	38 1/2	36	39 1/2	34 1/2	39 1/2
70	530		Fintnote Co common.....*	92 1/4	Sale	92	96	94	98	94	91 1/4	94 1/2
4,300	23,000		4 1/2% preferred.....1	13 1/2	Sale	12	Sale	12 1/2	11 1/2	13 1/2	11 1/2	14 1/2
10,000	33,900		Florence Stone Co.....1	51 1/2	Sale	51 1/2	Sale	52 1/2	50 1/2	53	49 1/2	53
30,100	83,400		Florida Power & Lt Co.....*	47 1/2	Sale	46	Sale	46 1/2	45 1/2	47 1/2	44 1/2	48 1/2
14,000	63,900		Fond Fair Stores com...1	43 1/4	Sale	38 1/2	Sale	40 1/4	38 1/2			

Aggregate Sales in March	Shares	New York Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1					
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Price	Highest Sale Price	Lowest Sale Price	Highest Sale Price				
9,300	39,200	Gen American Industries...	1	5 1/4	Sale	4 3/4	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 13	5	Mar 7	4 1/2	Feb 19	5 1/4	Jan 2
200	600	6% conv pfd	50	50 1/4	52	50 1/4	53	53	59	52 3/4	Mar 18	52 3/4	Mar 18	51	Jan 9	52 3/4	Mar 18
8,600	67,500	Gen American Investors...	1	27	Sale	29 1/2	Sale	29 1/2	Sale	28 3/4	Mar 18	30	Mar 1	26 1/2	Jan 2	30 3/4	Jan 30
470	2,320	\$4.50 preferred	100	99 1/2	100	100	101	99 1/2	Sale	99 1/2	Mar 15	100	Mar 4	99 1/2	Jan 3	101	Jan 26
16,400	55,900	Gen Amer Transp Corp...	2.50	7 3/4	Sale	7 1/2	Sale	7 1/2	Sale	7 7/8	Mar 26	80 1/4	Mar 14	72	Jan 23	81 1/4	Feb 26
12,500	41,800	General Baking Co com...	5	9 3/4	Sale	9 1/2	Sale	9 1/2	Sale	9 1/4	Mar 6	9 3/4	Mar 20	9	Jan 10	10	Feb 5
240	660	\$8 preferred	100	125 1/2	128	132	Sale	130	Sale	130	Mar 25	132	Mar 1	128 1/2	Jan 17	134 1/2	Feb 14
4,100	13,700	General Bronze Corp...	5	23	Sale	22 1/2	Sale	23 1/2	24 1/2	22 3/4	Mar 14	24 1/2	Mar 22	22 3/4	Feb 27	26 1/4	Jan 11
36,400	103,800	General Cable Corp com...	5	40 1/2	Sale	38	Sale	42 1/2	Sale	37 1/4	Mar 1	42 1/2	Mar 28	34 1/2	Feb 6	42 1/2	Mar 28
300	950	4% 1st preferred	100	83	84	85	86	84	Sale	84	Mar 29	86	Mar 5	84	Jan 9	86	Mar 5
2,100	8,400	General Clear Inc com...	5	38 1/2	Sale	36	36 1/2	37	Sale	35	Mar 6	37	Mar 29	35	Mar 6	38 1/2	Jan 2
280	1,000	7% preferred	100	125	129	124 1/2	Sale	127 1/4	129 1/2	124 1/2	Mar 1	130	Mar 25	124	Jan 7	130	Mar 25
9,600	22,900	Gen Contract Corp com...	2	14	Sale	14	Sale	13 1/2	Sale	13 1/2	Mar 29	14 1/4	Mar 1	13 1/2	Mar 29	14 1/4	Jan 22
1,100	4,000	6% preferred	10	12	Sale	11 1/2	11 1/2	11 1/2	11 1/2	11 1/2	Mar 13	12	Mar 13	11 1/2	Feb 20	12 1/2	Jan 22
135,000	837,400	Gen Dynamics Corp...	1	57 1/2	Sale	59 1/2	Sale	58 1/2	Sale	57 1/4	Mar 12	60 1/2	Mar 4	54 1/2	Jan 21	61 1/2	Jan 18
174,600	716,700	General Electric Co...	5	59 1/2	Sale	55 1/2	Sale	58 1/4	Sale	55	Mar 1	58 1/2	Mar 27	52 1/2	Feb 5	59 1/2	Jan 2
3,800	13,700	General Finance Corp...	1	18 1/2	Sale	16	Sale	16 1/2	Sale	16	Mar 1	17	Mar 25	15 1/2	Feb 27	18 1/2	Jan 3
28,200	100,200	General Foods Corp...	1	43 1/4	Sale	43	Sale	43 1/4	Sale	42 1/2	Mar 26	44	Mar 7	40	Feb 12	44 1/2	Feb 4
7,300	47,400	General Instrument Corp...	1	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Mar 1	6 1/2	Mar 20	6 1/4	Feb 12	8 1/4	Jan 11
15,700	46,200	General Mills common...	1	67 1/4	Sale	63 1/2	Sale	62 1/2	Sale	59 1/4	Mar 19	65 1/4	Mar 13	59 1/4	Mar 19	69	Jan 14
1,430	4,770	5% preferred	100	110 1/2	Sale	113 1/4	Sale	112 1/4	Sale	112 1/4	Mar 20	114	Mar 8	110 1/2	Jan 2	115 1/2	Jan 24
398,600	1,609,719	General Motors Corp—Common	1%	43 1/2	Sale	39	Sale	38 1/2	Sale	38 1/2	Mar 4	40 1/4	Mar 6	38 1/2	Feb 25	43 1/2	Jan 2
5,800	18,600	\$5 preferred	100	109 1/2	Sale	114 1/4	Sale	114 1/4	Sale	114	Mar 4	115	Mar 14	109 1/2	Jan 2	115 1/2	Jan 24
1,000	11,200	Preferred \$3.75 series	100	84 1/2	Sale	91 1/4	Sale	90 3/4	91 1/4	90 3/4	Mar 12	91 1/4	Mar 1	84 1/2	Jan 2	91 1/4	Feb 1
7,800	23,800	General Outdoor Adv...	15	33 1/4	Sale	37 1/4	Sale	39	Sale	37 1/4	Mar 1	39 1/4	Mar 29	33 1/4	Jan 2	39 1/4	Mar 29
13,100	41,500	Gen Portland Cement...	1	67 1/2	Sale	63 1/4	Sale	63 3/4	Sale	61 1/2	Mar 4	64 1/4	Mar 19	60	Jan 4	68	Jan 4
16,700	80,200	Gen Precision Foundry Corp...	1	40 1/4	Sale	37 1/4	Sale	37 1/4	Sale	37 1/4	Mar 28	40 1/4	Mar 14	36 1/4	Feb 25	43 1/4	Jan 4
80	590	\$1.60 conv preferred	100	31 1/2	32 1/2	32	33	32 1/2	33	31 1/4	Mar 12	31 1/2	Mar 8	31 1/4	Mar 12	33 1/4	Jan 7
42,700	170,000	General Public Service...	100	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 1	4 1/2	Mar 5	4 1/2	Feb 12	4 1/2	Jan 2
51,000	114,600	Gen Public Utilities Corp...	5	35 1/4	Sale	35 1/2	Sale	35 1/2	Sale	34 1/2	Mar 12	36 1/4	Mar 4	34 1/2	Mar 12	37 1/4	Feb 11
1,345,400	1,345,400	Rights	---	---	---	---	---	---	---	11/64	Mar 21	15/64	Mar 21	11/64	Mar 11	15/64	Mar 21
28,000	87,500	Gen Railway Signal...	6.67	32 1/2	Sale	30 1/2	Sale	30 1/2	Sale	27	Mar 8	33	Mar 20	27	Mar 8	33	Mar 20
4,100	29,300	Gen Realty & Utilities...	100	18	Sale	16 1/2	17	16 1/2	17	16 1/2	Mar 14	16 1/2	Mar 5	16 1/2	Mar 18	18 1/2	Jan 8
5,200	22,600	General Refractories...	10	49	Sale	44 1/2	Sale	43 1/2	Sale	43 1/2	Mar 19	45 1/2	Mar 5	42	Feb 13	50 1/2	Jan 10
16,200	41,400	General Shoe Corp...	1	25	Sale	26	Sale	26 1/2	Sale	25 1/2	Mar 4	27 1/4	Mar 19	24 1/2	Feb 6	27 1/4	Mar 19
5,300	25,000	Gen Steel Casting Corp...	1	34 1/4	Sale	33 1/2	Sale	33 1/2	Sale	33	Mar 19	34 1/4	Mar 13	32 1/2	Feb 12	37 1/4	Jan 8
76,950	254,950	General Telephone Corp...	10	40 1/4	Sale	41 1/4	Sale	42	Sale	41 1/4	Mar 1	43 1/4	Mar 5	39 1/4	Feb 12	43 1/4	Mar 5
4,800	13,100	General Time Corp...	100	30 1/2	31	30	Sale	28 1/2	Sale	28 1/2	Mar 29	30 1/2	Mar 7	28 1/2	Feb 12	30 1/2	Mar 7
65,200	404,000	General Tire & Rubber Co—Common	2.50	57 1/2	Sale	67 1/2	Sale	67 1/2	Sale	65 1/2	Mar 27	70 1/2	Mar 13	55 1/4	Jan 7	72 1/2	Feb 4
240	1,710	4 1/4% preferred	100	99	102	100	103	103 1/2	107	104	Mar 20	104 1/4	Mar 15	100	Jan 23	104 1/4	Mar 15
5,800	25,760	4 1/4% conv preferred	100	108	110	127 1/4	Sale	128	Sale	125	Mar 27	132 1/2	Mar 13	108 1/2	Jan 7	137 1/2	Feb 4
90	330	4% preferred	100	73 1/4	75	79	80	83 1/2	Sale	82	Mar 6	83 1/2	Mar 29	73 1/4	Jan 3	83 1/2	Mar 29
5,050	15,770	\$5 preferred	100	78	Sale	80	Sale	82	Sale	80	Mar 1	82 1/2	Mar 27	78	Jan 2	82 1/2	Mar 27
59,900	248,400	Georgia-Pacific Corp...	1	28	Sale	27 1/2	Sale	28	Sale	26	Mar 14	28 1/4	Mar 4	25 1/4	Jan 21	28 1/4	Jan 21
6,300	16,400	Gerber Products Co...	10	49 1/2	Sale	49	Sale	54 1/4	Sale	49	Mar 1	56 1/4	Mar 25	45 1/4	Jan 21	56 1/4	Mar 25
170,400	255,400	Getty Oil Co common...	4	48 1/2	Sale	48 1/2	Sale	58 1/2	Sale	48 1/2	Mar 1	59 1/2	Mar 29	43 1/2	Feb 12	59 1/2	Mar 29
210	4,210	4% preferred	100	8 1/4	8 1/2	8	8 1/4	8 1/4	Sale	8	Mar 4	8	Mar 4	8	Mar 20	8 1/2	Feb 5
77,800	168,000	Gillette (The) Co...	1	42 1/2	Sale	41 1/2	Sale	45 1/2	Sale	41 1/2	Mar 5	46 1/4	Mar 26	41	Feb 28	46 1/4	Mar 26
32,100	103,100	Gimble Brothers common...	5	25 1/2	Sale	25 1/2	Sale	26	Sale	25	Mar 6	26 1/4	Mar 26	23 1/4	Jan 22	26 1/4	Jan 22
270	2,070	\$4.50 preferred	100	90	Sale	90	91 1/2	90	91	90	Mar 6	91	Mar 18	90	Jan 2	91	Mar 18
11,600	49,300	Gildden Co...	10	35	Sale	35	Sale	35 1/2	Sale	34 1/4	Mar 1	35 1/2	Mar 14	34 1/2	Feb 25	37 1/4	Jan 14
10,900	59,300	Global Brewing Co...	1	3 1/4	Sale	3 1/4	4	3 1/2	Sale	3 1/2	Mar 15	4	Mar 7	3 1/4	Jan 2	4 1/4	Jan 30
48,500	143,300	Gold & Stock Teleg Co...	100	160	165	157	163	156	163	---	---	---	---	160	Jan 21	160	Jan 21
52,100	156,300	Goodrich (B F) Co...	10	74 1/4	Sale	68 1/2	Sale	70 1/4	Sale	68	Mar 1	72 1/2	Mar 18	66 1/2	Feb 21	75	Jan 4
9,600	23,200	Goodrich Tire & Rubber...	5	83 1/2	Sale	73	Sale	75 1/2	Sale	72 3/4	Mar 1	76	Mar 27	70 1/2	Feb 12	83 1/2	Jan 2
51,000	131,800	Gold-Natl Batteries Inc...	4	35	Sale	32	Sale	33 1/2	Sale	32	Mar 1	34 1/4	Mar 6	31 1/4	Feb 7	35	Jan 2
53,800	177,100	Graham-Paige Corp...	100	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Mar 1	1 1/2	Mar 4	1 1/2	Mar 2	1 1/2	Jan 2
6,400	34,400	Granby Consolidated Mining Smelting & Power Ltd...	5	11 1/2	Sale	9 1/2	Sale	9 1/2	Sale	9 1/4	Mar 1	10 1/4	Mar 5	8 1/2	Feb 27	13 1/4	Jan 9
20,900	49,900	Grand Union Co...	5	30 1/2	Sale	27 1/2	Sale	29 1/2	Sale	26 1/4	Mar 1	29 1/2	Mar 29	25 1/2	Feb 11	30 1/4	Jan 2
30,500	166,000	Granite City Steel...	12.50	59 1/2	Sale	49 1/4	Sale	49	Sale	47 1/4	Mar 26	50 1/4	Mar 4	46 1/4	Feb 12	59 1/2	Jan 2
15,700	33,400	Grant (W T) Co common...	5	35	Sale	34 1/4	Sale	33	Sale	31 1/4	Mar 13	34 1/4	Mar 1	31 1/2	Mar 13	36 1/4	Feb 6
240	920	3 1/2% preferred	100	77	79 1/2	83 1/2	85	85	86 1/2	83 1/2	Mar 19	85	Mar 12	79 1/2	Jan 3	86	Feb 19
29,700	78,000	Grayson-Robinson Stores...	1	5 1/2	Sale	5 1/4	Sale	6 1/4	Sale	5 1/2	Mar 12	6 1/4	Mar 29	5 1/2	Mar 12	6 1/4	Jan 14
3,900	24,500	Great North Iron Ore Prop...	1	31 1/2	Sale	30 1/4	31	31 1/2	Sale	30 3/4	Mar 4	31 3/4	Mar 13	29 1/2	Feb 17	32	Jan 9
4,800	25,700	Great Northern Paper Co...	25	83	Sale	81 1/4	Sale	83 1/4	84 1/4	81 1/4	Mar 1	84 1/4	Mar 19	79	Feb 8	85	

Aggregate Sales in March		New York Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1		Highest Sale Prices			
Shares	Jan. 1 Shares	Par		Opening or Bid Ask		Opening or Bid Ask		Closing or Bid Ask		Lowest Sale Prices		Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices				
25,800	105,000		Heyden Chemical Corp com 1	14	Sale	13	Sale	13 3/4	Sale	12 7/8	Mar 1	14 1/4	Mar 21	12 1/2	Mar 1	14 1/4	Jan 9
20	2,850		3 1/2% preferred ser A-100	64	Sale	69	71	69	70 1/2	69	Mar 25	69	Mar 25	64	Jan 2	78	Jan 17
890	1,760		8 1/4% cum 2nd pfd (conv) *	80 1/2	81	81 1/4	Sale	82 1/4	Sale	81 1/4	Mar 1	84	Mar 19	80 1/2	Feb 25	85	Jan 22
22,800	68,500		Hilton Hotels Corp-----5	22 1/2	Sale	20 1/4	Sale	21 1/4	Sale	20 1/4	Mar 1	21 1/2	Mar 7	19 1/4	Feb 12	22 1/2	Jan 7
1,100	5,900		Hires (Charles E) Co-----1	9 1/2	10	10	Sale	9 1/2	10 1/2	9 1/2	Mar 11	10	Mar 1	9 1/4	Feb 25	10 1/4	Jan 10
12,600	38,000		Hoffman Electronics Corp. 50c	18 1/2	Sale	18 1/2	Sale	18 1/2	Sale	18 1/4	Mar 18	19 1/2	Mar 7	17 3/4	Feb 12	20 1/2	Jan 7
10,300	46,400		Holland Furnace-----5	9 1/4	Sale	9 1/4	Sale	9 1/4	Sale	9 1/4	Mar 26	9 1/2	Mar 7	9 1/4	Mar 18	11 1/2	Jan 10
18,300	53,300		Hollander (A) & Son-----5	11 1/2	11 1/2	13 1/4	14	16 1/2	Sale	13 1/2	Mar 12	16 1/2	Mar 28	10 1/2	Feb 13	16 1/2	Jan 18
4,200	18,100		Holly Sugar Corp com-----10	20 1/2	Sale	19 1/2	20 1/4	19 3/4	20 1/2	19 1/2	Mar 7	20 1/2	Mar 19	19 1/4	Feb 25	22 1/2	Jan 11
1,110	3,610		5% conv preferred-----30	29	29 1/2	30	30 1/4	30 1/2	Sale	30 1/4	Mar 5	30 3/4	Mar 14	29	Jan 7	31	Feb 5
22,300	103,600		Homestake Mining-----12.50	35 1/4	Sale	34 1/2	Sale	36 1/2	Sale	34 1/2	Mar 1	37 1/4	Mar 26	33 1/2	Feb 11	40 1/2	Jan 10
6,600	27,500		Honolulu Oil Corp-----10	68 1/2	Sale	62 3/4	63	59	Sale	59	Mar 25	64	Mar 7	59	Mar 25	71 1/2	Jan 4
45,000	133,100		Hooker Electrochemical-----5	38	Sale	33	Sale	36 1/2	Sale	33	Mar 1	37 1/4	Mar 26	33	Feb 11	39 1/2	Jan 10
160	500		\$4.25 preferred-----1	91	Sale	93	96	94	96	93	Mar 12	95	Mar 13	91	Jan 2	97	Feb 8
18,400	75,400		Hotel Corp of America-----1	5 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5 1/4	Mar 15	5 1/2	Mar 1	5 1/2	Jan 28	6 1/4	Jan 10
2,300	6,700		5% conv preferred-----25	25 1/4	25 1/2	25 1/2	25 1/2	26	26 1/4	25 3/4	Mar 25	27 1/2	Mar 5	25 1/2	Jan 26	28 1/4	Jan 10
15,800	62,600		Houdaille Industries Inc-----3	16 1/2	16 1/2	17 1/2	Sale	17 1/2	Sale	17	Mar 1	18	Mar 15	16 1/2	Jan 3	18 1/2	Jan 14
1,700	4,300		\$2.25 conv preferred-----50	35 1/2	36 1/2	38 1/4	Sale	38 1/2	38 1/2	37 3/4	Mar 11	38 1/2	Mar 13	36	Jan 22	39 1/2	Mar 13
14,300	55,100		Household Finance com-----5	25 1/4	Sale	25 1/4	Sale	25 1/4	Sale	25 1/2	Mar 1	26 1/2	Mar 14	25	Jan 3	26 1/2	Jan 29
360	800		3 1/4% preferred-----100	77	Sale	83 1/2	Sale	82 1/2	85 1/2	83 1/2	Mar 1	85	Mar 13	77	Jan 2	85	Mar 13
220	650		4% preferred-----100	84 1/2	87 1/2	85	86	86	87 1/2	86	Mar 4	87 1/2	Mar 22	84 1/2	Jan 8	87 1/2	Jan 17
20	470		4.40% preferred-----100	88	92 1/2	95	98	98	100	98	Mar 14	98 1/2	Mar 19	88	Jan 7	98 1/2	Mar 19
61,100	122,800		Houston Light & Power-----5	50 1/4	Sale	50 1/4	Sale	50	Sale	48 1/2	Mar 22	51 1/2	Mar 19	48 1/4	Mar 22	54 1/2	Jan 15
521,500	521,500		Rights-----1					1 1/8	Sale	1 1/8	Mar 19	1 1/8	Mar 19	1 1/8	Mar 19	1 1/8	Mar 19
10,100	24,100		Howard Stores Corp-----1	13	Sale	12 1/2	Sale	12	Sale	11 7/8	Mar 29	12 1/2	Mar 1	12 1/2	Feb 18	15	Jan 8
70,800	247,200		Howe Sound Co-----1	16 1/2	Sale	12 3/4	Sale	12 1/2	12 1/2	11 1/2	Mar 26	12 1/2	Mar 4	11 1/2	Mar 26	18 1/4	Jan 8
69,600	80,900		Hudson & Manhattan-----100	1 1/4	2 1/4	1 1/4	Sale	2 1/4	Sale	1 1/4	Mar 1	3 1/4	Mar 15	1 1/4	Feb 13	3 1/4	Mar 14
15,400	18,100		5% non-com preferred-----100	7 1/2	Sale	6	6 1/2	9	Sale	6 1/2	Mar 7	10 1/2	Mar 14	5 1/2	Feb 11	10 1/2	Mar 15
17,500	40,900		Hud Bay Mtn & Sm Co Ltd *-----1	86	Sale	81 1/2	Sale	85 1/4	Sale	81 1/2	Mar 1	85 1/4	Mar 29	79 1/2	Feb 12	88	Jan 28
85,900	262,100		Hupp Corp common-----1	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 15	4 1/2	Mar 1	4 1/2	Feb 25	5 1/2	Jan 3
3,400	14,300		5% conv pfd series A-50	28 1/2	Sale	30 1/2	Sale	30 1/2	Sale	29 1/2	Mar 22	31 1/4	Mar 6	28 1/2	Jan 2	32 1/2	Jan 14
7,300	22,600		Hussmann Refrigerator-----5	21 1/2	Sale	21 1/2	Sale	20 1/2	Sale	20	Mar 12	21 1/4	Mar 7	19 1/4	Feb 12	22	Jan 4
12,600	48,000		Idaho Power Co-----10	31	Sale	33 1/2	Sale	35 1/2	Sale	33 1/4	Mar 4	36	Mar 11	29 1/4	Jan 17	36	Mar 11
33,300	105,600		Illinois Central RR Co-----5	61 1/4	Sale	51 1/2	Sale	54 1/2	Sale	51 1/2	Mar 1	55 1/2	Mar 27	51 1/2	Mar 1	63 1/2	Jan 9
12,700	53,700		Illinois Power Co common-----5	55	Sale	58 1/2	Sale	59 1/4	Sale	58 1/4	Mar 4	61 1/4	Mar 22	55	Jan 2	61 1/4	Feb 11
380	2,770		4.08% preferred-----50	43	43 1/4	45 1/4	46 1/4	44 1/2	45 1/4	45	Mar 27	46 1/4	Mar 8	43 1/2	Jan 21	46 1/4	Mar 8
80	770		4.26% preferred-----50	43 1/2	45	47	48	46	47 1/2	47	Mar 21	47	Mar 21	45	Jan 15	47	Feb 20
330	510		4.70% preferred-----50	50	51 1/2	51	52	50	51	50	Mar 8	51	Mar 6	50	Mar 4	52	Feb 11
50	360		4.42% preferred-----50	44	45 1/2	48	49	48	49	48	Mar 21	48	Mar 21	45 1/2	Jan 4	48	Jan 15
6	60		4.20% cum preferred-----50	43	45 1/2	45	46 1/2	45	47					45	Feb 1	45	Feb 1
8,700	39,200		Indianapolis Pwr & Lt-----5	28 1/4	Sale	29	Sale	29 1/2	Sale	29	Mar 1	30 1/8	Mar 13	27 1/4	Jan 23	30 1/8	Mar 13
5,800	15,800		Industria Electrica-----100p	8 1/4	Sale	8 1/4	Sale	9	Sale	8 1/4	Mar 1	9 1/8	Mar 20	8 1/2	Feb 4	9 1/8	Mar 20
28,500	102,800		Industrial Rayon Corp-----1	36 1/2	Sale	35 1/2	Sale	37	Sale	35	Mar 14	37	Mar 29	35	Mar 18	39 1/2	Jan 14
28,300	86,600		Ingersoll-Rand common-----5	85	Sale	74 1/4	Sale	77	Sale	74 1/2	Mar 11	79 1/2	Mar 7	73	Feb 25	88 1/2	Jan 8
220	220		6% preferred-----100	145	154	150	158	150	158					148	Jan 16	156	Feb 11
19,900	69,300		Inland Steel Co-----5	98 1/2	Sale	80 1/2	Sale	83	Sale	79	Mar 11	83 1/4	Mar 28	79	Feb 12	99 1/2	Jan 4
26,400	73,700		Inspiration Cons Copper-----20	53	Sale	45 1/4	Sale	45 1/2	Sale	44 1/2	Mar 26	50 1/4	Mar 7	42 1/2	Feb 5	55 1/2	Jan 11
600	2,400		Insurshares Clfs Inc-----1	20	20 1/2	22	22 1/2	22 1/2	Sale	22 1/2	Mar 5	22 1/2	Mar 5	20 1/2	Jan 4	22 1/2	Mar 5
8,200	19,300		Interchemical Corp com-----5	51 1/4	Sale	46	Sale	47	47 1/2	46	Mar 1	47 1/4	Mar 20	44 1/2	Feb 12	52	Jan 2
390	730		4 1/2% preferred-----100	87	Sale	88 1/2	90	90	91	88 1/2	Mar 25	91	Mar 27	87	Jan 2	92	Jan 21
17,300	85,800		Interlake Iron Corp-----5	34 1/4	Sale	28 1/4	Sale	28 1/2	Sale	27 1/2	Mar 25	29 1/2	Mar 4	27 1/2	Mar 25	35 1/2	Jan 3
15,900	55,600		Intl Business Machines-----5	537	Sale	509 1/2	Sale	519 1/2	Sale	508	Mar 12	530	Mar 4	498	Feb 12	537	Jan 2
73,200	222,400		Inter Harvester common-----5	38 1/2	Sale	37 1/2	Sale	36 1/4	Sale	36	Mar 25	38	Mar 4	35 1/2	Feb 12	38 1/2	Jan 11
2,380	8,240		7% preferred-----100	145 1/4	Sale	153 1/4	Sale	153 1/4	Sale	152 1/2	Mar 4	154 1/4	Mar 29	145 1/4	Jan 2	156 1/4	Jan 25
3,800	8,700		Internat Hydro-Elec Sys A 25	29 1/4	Sale	29 1/4	30 1/2	32 1/2	Sale	30	Mar 5	32 1/2	Mar 29	29	Jan 14	32 1/2	Mar 29
27,500	74,800		International Minerals & Chemical Corp common 5	28 1/4	Sale	26 1/4	Sale	27 1/2	Sale	26 1/4	Mar 1	28 1/4	Mar 25	25 1/2	Feb 12	29 1/2	Jan 14
400	1,100		4% preferred-----100	72 1/2	74	72	75 1/4	73 1/2	74 1/4	72	Mar 4	73	Mar 13	69 1/2	Jan 10	73	Mar 13
80,000	306,100		Internat Nickel of Canada *-----100	105 1/4	Sale	100 1/4	Sale	105 1/2	Sale	99 1/2	Mar 1	106 1/2	Mar 21	98 1/2	Feb 12	115 1/4	Jan 7
28,100	102,800		International Packers Ltd 15	9 1/2	Sale	11 1/4	Sale	9 1/2	Sale	9 1/2	Mar 26	11 1/8	Mar 1	9 1/2	Jan 3	11 1/2	Feb 20
64,000	206,500		International Paper com-7.50	104 1/4	Sale	98 1/4	Sale	97 1/2	Sale	94 1/4	Mar 26	101	Mar 7	94 1/4	Mar 26	107 1/2	Jan 11
200	1,000		\$4 preferred-----100	89 1/2	92 1/2	95	98	93	95	94	Mar 28	95 1/2	Mar 13	91	Jan 4	98	Feb 8
11,900	29,000		Internat Rys of Cent Am-----5	17 1/4	Sale	19	Sale	19 1/4	Sale	17 1/2	Mar 12	21	Mar 19	17 1/4	Jan 2	21	Mar 19
5,060	8,940		5% preferred-----100	87 1/2	89	91	Sale	97	Sale	88	Mar 12	98 3/4	Mar 20	86	Feb 13	98 3/4	Mar 20
800	4,100		International Salt-----100	112 1/2	Sale	115 1/2	118	116 1/2	Sale	116	Mar 5	118	Mar 18	112 1/2	Jan 2	124 1/4	Jan 14
9,000	30,000		International Shoe Co-----5	38 1/4	Sale	39 1/2	Sale	39 1/2	Sale	39 1/4	Mar 20	40 1/4	Mar 7	38 1/2	Jan 2	40 1/4	

Aggregate Sales in March	Sales Since Jan. 1	New York Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1		Highest Sale Price	
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices		
15,400	50,600	Kress (S H) & Co	5	33 3/8	Sale	31 1/2	Sale	32 1/2	Sale	31 1/2	Mar 1	34 1/2	Jan 4
4,600	15,700	Kroehler Mfg Co	5	25 1/2	Sale	24 3/4	25 1/2	25 1/2	Sale	24 3/4	Mar 11	25 1/2	Mar 25
17,100	47,400	Kroger Company	5	48 1/2	Sale	47 1/2	48 1/2	49 1/2	Sale	47 1/2	Mar 6	50 1/2	Jan 9
12,100	57,500	Laclede Gas Light com	4	15 1/2	Sale	15 1/2	15 1/2	15 1/2	Sale	14 1/2	Mar 12	15 1/2	Mar 2
2,300	4,400	4.32% preferred ser A	25	25 1/2	Sale	25	25 1/2	26 1/2	Sale	25 1/2	Mar 12	27 1/2	Mar 22
200	3,700	LaConsolidada	100	4	Sale	3 7/8	4	3 7/8	Sale	3 7/8	Mar 15	3 7/8	Jan 8
5,500	13,800	Lane Bryant common	1	18 1/2	Sale	17 1/2	18 1/2	17 1/2	Sale	18 1/2	Mar 8	18 1/2	Mar 25
5,700	22,000	Lee Rubber & Tire	5	18 1/2	Sale	19 1/4	19 1/2	19 1/2	Sale	19 1/2	Mar 5	19 1/2	Mar 24
4,000	13,800	Lees (James) & Sons com	3	33 1/2	Sale	32 1/2	33	36	Sale	32 1/2	Mar 12	36	Mar 22
20	320	3.85% preferred	100	93	96	90	92	85	88	88	Mar 21	90	Mar 21
68,600	144,700	Lehigh Coal & Nav'n Co	10	14 1/2	Sale	15 1/4	15 1/2	17	Sale	15 1/4	Mar 1	17 1/4	Mar 14
14,500	52,900	Lehigh Portland Cement	15	45 1/2	Sale	40 3/4	40 3/4	40 3/4	Sale	39 1/2	Mar 18	41 1/4	Mar 5
9,300	46,900	Lehigh Valley RR Co	1	16 1/2	Sale	15	15	18 1/2	Sale	14 1/4	Mar 27	15 1/2	Mar 4
27,000	108,700	Lehigh Valley Coal com	1	2 1/2	Sale	2	2	2 1/2	Sale	1 7/8	Mar 25	2 1/2	Mar 1
9,700	35,100	\$3 non-cum 1st pfd	100	19 1/2	Sale	18 1/2	19	15	Sale	18 1/2	Mar 25	19 1/2	Mar 7
8,300	29,400	50c non-cum 2nd pfd	100	6 1/4	Sale	6 1/4	6 1/4	6 1/4	Sale	6 1/4	Mar 19	6 1/4	Mar 27
38,500	176,300	Lehman Corp (The)	1	28 1/2	Sale	26 1/2	27 1/4	26 1/2	Sale	26 1/2	Mar 1	27 1/2	Mar 25
19,700	39,900	Lehn & Fink Products	5	19 1/2	Sale	19	19	22 1/2	Sale	19	Mar 1	23 1/4	Mar 28
10,600	44,700	Lerner Stores Corp	5	17 1/2	Sale	17 1/2	17 1/2	17 1/2	Sale	17	Mar 4	18 1/4	Mar 22
17,000	75,100	Libbey-Owens-Ford Glass	10	81 1/2	Sale	71 3/4	71 3/4	71 1/4	Sale	70 3/4	Mar 28	75 1/2	Mar 7
40,500	201,800	Libbey McNeil & Libby	7	12 1/2	Sale	11 1/2	11 1/2	11 1/2	Sale	11 1/2	Mar 29	12 1/4	Mar 4
28,400	113,300	Libgett & Myers Tob com	25	64 1/2	Sale	65 1/2	65 1/2	65 1/2	Sale	64 1/2	Mar 25	66 1/2	Mar 18
1,190	3,960	7% preferred	100	143	Sale	149 1/4	149 1/4	146	Sale	144 1/2	Mar 14	150 1/4	Mar 7
13,176	46,076	Lilly Tulp Cup Corp	10	52 1/2	Sale	53	53	58 1/2	Sale	52 1/2	Mar 1	59	Mar 20
15,600	33,600	Link Belt Co	5	71 1/4	Sale	63	63	66	Sale	62 1/2	Mar 8	66	Mar 29
3,300	14,200	Lionel Corp (The)	2.50	16	Sale	14 1/2	14 1/2	16	Sale	14 1/2	Mar 13	16	Mar 21
27,600	66,900	Liquid Carbonic Corp com	15	44 1/4	Sale	44 1/4	44 1/4	45	Sale	43 1/2	Mar 13	46 1/2	Mar 20
100	200	3 1/2% conv preferred	100	75	85	75	76 1/2	75	80	76 1/2	Mar 4	76 1/2	Mar 4
36,700	124,800	List Industries Corp	1	7 1/2	Sale	7 1/2	7 1/2	7 1/2	Sale	7 1/2	Mar 1	8 1/2	Mar 13
45,500	246,500	Lockheed Aircraft Corp	1	57 1/2	Sale	46	46	45 1/2	Sale	44 1/2	Mar 11	46 1/2	Mar 4
91,000	435,600	Loew's Inc	5	20 1/2	Sale	18 1/2	18 1/2	18 1/2	Sale	18 1/2	Mar 1	19 1/4	Mar 4
36,600	150,400	Lone Star Cement	4	35 1/4	Sale	33 1/2	33 1/2	33 1/2	Sale	33	Mar 21	34	Mar 5
63,400	193,000	Lone Star Gas Co com	10	34 1/4	Sale	32	32	33 1/4	Sale	31 1/2	Mar 4	34	Mar 28
1,544,600	1,544,600	Rights	100	---	---	---	---	---	---	---	Mar 22	---	Mar 22
1,540	1,540	4.84% preferred	100	---	---	---	---	109 1/2	Sale	109 1/4	Mar 28	109 1/2	Mar 28
40,300	110,000	Long Island Lighting com	10	22 1/2	Sale	22 1/2	22 1/2	22 1/2	Sale	22 1/2	Mar 1	22 1/2	Mar 29
50	230	5% pfd series B	100	96	99 3/4	101	103	101	103	101	Mar 5	103	Mar 11
10	10	4.25% series D pfd	100	89	93	87	90	86	88 1/2	89	Mar 27	89	Jan 23
120	420	4.25% series E pfd	100	88 1/2	93	91	92	89	91	89	Mar 27	89	Jan 25
3,300	11,500	4.40% ser G conv pfd	100	102 1/2	Sale	102 1/4	102 1/4	104	Sale	102	Mar 22	104	Mar 29
22,800	92,900	Lordillard (P) common	10	15 1/2	Sale	16 1/2	16 1/2	16 1/2	Sale	16 1/2	Mar 27	17	Mar 4
420	2,000	7% preferred	100	119 1/2	Sale	126 1/2	126 1/2	123 1/4	125	124	Mar 27	127 1/2	Mar 4
11,200	49,500	Louisville Gas & Elec (Ky) Common	5	27 1/2	Sale	27 1/2	28	28	Sale	27 1/2	Mar 13	28 1/4	Mar 14
8,800	62,500	Louisville & Nashville	50	87 1/2	Sale	80	80	81	Sale	80	Mar 1	83 1/2	Mar 14
30,800	93,100	Lowenstein (M) & Sons	1	21 1/2	Sale	18 1/2	18 1/2	19	Sale	18 1/4	Mar 15	19 1/2	Mar 6
162,100	1,338,000	Lukens Steel Co	3.33 1/2	62	Sale	53 1/4	53 1/4	62 1/2	Sale	51 1/2	Mar 8	65	Mar 28
1,300	4,500	MacAnd'w's & Forbes com	10	38	39	37	37	38 1/2	39 1/2	36 1/2	Mar 4	39 1/4	Mar 22
40	70	6% preferred	100	120	125	121	125	125	Sale	123	Mar 27	125	Mar 4
41,400	223,400	Mack Trucks Inc	5	27 1/2	Sale	28 1/4	28 1/4	27 1/2	Sale	27 1/2	Mar 22	28 1/2	Mar 4
15,000	51,200	Macy (R H) Co Inc com	5	29 1/2	Sale	29	29	28 1/2	Sale	28 1/2	Mar 29	29 1/2	Mar 5
730	2,700	4 1/4% pfd series A	100	83 3/4	86	83	83	82 1/2	Sale	83 3/4	Mar 29	84 1/2	Mar 5
1,500	5,900	Madison Square Garden	5	8 1/2	9	8 1/4	8 1/2	7 1/2	Sale	7 1/2	Mar 28	8 1/2	Mar 12
19,300	32,200	Magic Chef Inc	1	8 1/2	Sale	7 1/2	7 1/2	8 1/2	Sale	7 1/2	Mar 6	8 1/2	Mar 29
40,200	103,200	Magma Copper Co	10	89	Sale	78 1/2	79 1/2	79 1/2	Sale	74	Mar 19	80 1/2	Mar 28
17,300	72,700	Magnavox Co (The)	1	36	Sale	37 1/2	37 1/2	37 1/2	Sale	35	Mar 18	37 1/2	Mar 25
90	290	Mahoning Coal RR Co	50	472 1/2	510	485 1/2	485	485	500	485 1/2	Mar 1	495	Mar 20
13,800	106,600	Manati Sugar Co	1	7 1/2	8	9 1/2	9 1/2	8 1/2	Sale	8 1/2	Mar 29	9 1/2	Mar 1
1,600	4,600	Mandel Bros	5	5 1/2	5 1/2	4 1/2	5 1/4	5 1/4	Sale	4 1/2	Mar 11	5 1/4	Mar 13
1,300	4,500	Manhattan Shirt Co	5	17	Sale	16	16 1/2	16	Sale	15 1/2	Mar 13	16 1/2	Mar 21
23,300	54,600	Maracalbo Oil Exploration	1	9 1/4	Sale	10	10	10 1/2	Sale	9 1/2	Mar 5	10 1/2	Mar 29
32,000	72,100	Marathon Corp	6.25	33	Sale	29	29	27	Sale	27 1/2	Mar 28	29 1/2	Mar 7
3,700	14,800	Marchant Calculators Inc	5	37 1/2	Sale	33	33	31 1/2	Sale	30 1/2	Mar 12	33	Mar 1
31,400	101,700	Marine Midland Corp com	5	19 1/2	Sale	18 1/2	18 1/2	19 1/2	Sale	18 1/2	Mar 1	19 1/2	Mar 14
3,000	7,300	4% conv pfd	50	52 1/2	52 1/2	53 1/2	54 1/2	54	54 1/2	53	Mar 8	54 1/2	Mar 14
10,000	34,200	Marquette Cement Mfg Co	4	35 1/2	Sale	34 1/2	34 1/2	33 1/2	Sale	33 1/2	Mar 27	35 1/2	Mar 8
14,900	62,000	Marshall Field & Co com	4	33 1/4	Sale	33	33	35 1/4	Sale	33	Mar 1	35 1/4	Mar 25
340	1,100	4 1/4% preferred	100	85 1/4	87	86 1/4	87 1/2	85 1/2	87	85 1/2	Mar 28	87 1/2	Mar 25
99,600	615,200	Martin (Glenn I) Co	1	41 1/4	Sale	42	42	40	Sale	39 1/4	Mar 25	43	Mar 1
8,300	34,000	Masonite Corp	5	33 1/2	Sale	29	29	30	Sale	28	Mar 1	30 1/2	Mar 13
4,000	19,200	Master Electric Co	1	22	Sale	21 1/4	21 1/4	22 1/2	Sale	20 1/2	Mar 1	22 1/2	Mar 25
24,900	101,800	May Department Stores	5	39	Sale	36 1/2	36 1/2	37 1/2	Sale	35 1/2	Mar 12	37 1/2	Mar 29
410	1,590	\$3.75 preferred	100	74	76 1/2	81	81	81 1/2	83	81	Mar 1	83	Mar 22
250	710	\$3.75 pfd series 1947	100	75	77	81 1/2	83	82	84	82 1/2	Mar 22	83	Mar 22
130	750	\$3.40 preferred	100	68 1/2	70	76	77	75	77	76	Mar 8	77	Mar 8
3,500	11,700	Maytag Co (The) common	5	29 1/4	29 1/4	30 1/2	31 1/2	30 1/4	Sale	29 1/4	Mar 8	31 1/2	Mar 20
500	1,700	\$3 preference	100	54 1/4	Sale	54	54 1/2	54 1/4	Sale	54 1/4	Mar 8	54 1/2	Mar 12
6,000	19,500	McCall Corp	5	14	Sale	14 1/4	14 1/4	15 1/2	Sale	14	Mar 8	15 1/2	Mar 28
1,700	7,000	McCord Corp com	3	30	31	27	27	27 1/4	28	26 1/2	Mar 4	27 1/2	Mar 28
30	660	\$2.50 preferred	50	41 1/4	42 1/2	40 1/4	41	41 1/2	43	41	Mar 4	41 1/2	Mar 22
10,600	34,400	McCrory Stores Corp	5	12 1/2	Sale	13 1/4	13 1/4	13 1/2	Sale	13	Mar 19	13 1/2	Mar 11
420	1,650	3 1/4% conv preferred	100	70	Sale	72	72	72	Sale	70 1/2	Mar 5	72	Mar 1
16,300	78,200	McGraw-Edison Co	1	40	Sale	35 1/4	35 1/4	37 1/4	Sale				

Aggregate Sales in March	Since Jan. 1 Shares	New York Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1							
				Opening Bid	Ask	Opening Bid	Ask	March 29 Closing Bid	March 29 Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
31,600	96,500	Minerals & Chem Corp of America	1	28½	Sale	28½	Sale	26½	Sale	25¼	Mar 22	28¼	Mar 6	25¼	Mar 22	32¼	Jan 14
8,400	27,900	Minneapolis & St Louis Ry.	1	20¼	Sale	20½	20½	21¼	Sale	21	Mar 4	22	Mar 12	20	Feb 12	22½	Jan 28
6,000	23,500	Minn S P & SS Marie	1	18¼	Sale	18¼	Sale	18	Sale	17¼	Mar 21	19	Mar 1	17¼	Mar 21	19¼	Jan 10
35,300	112,800	Min-Honeywell Reg com.	1.50	84	Sale	79¼	Sale	87	Sale	79	Mar 12	87	Mar 28	73¼	Jan 29	87	Jan 28
44,100	139,200	Minn Mining & Mfg— Common	100	66¼	Sale	60¼	Sale	64¼	Sale	60¼	Mar 1	65	Mar 7	58	Feb 15	67¼	Jan 4
490	1,410	\$4 preferred	100	95	98½	96½	98	94	Sale	94	Mar 29	96¼	Mar 6	94	Mar 29	98¼	Feb 26
46,100	87,500	Minneapolis-Moline Co com 1	1	16¼	Sale	17½	Sale	17	Sale	16½	Mar 12	18¼	Mar 1	14½	Feb 12	18¼	Mar 1
460	1,260	\$5.50 1st preferred	100	83½	Sale	84	Sale	85	86½	83¼	Mar 19	86	Mar 26	79	Feb 12	86¼	Mar 28
4,700	9,300	\$1.50 2nd conv pfd	25	22½	23½	25	Sale	23¼	24¼	24¼	Mar 12	25½	Mar 1	22	Jan 29	25½	Mar 1
20,700	59,100	Minn & Ontario Paper	2.50	32½	Sale	30½	Sale	33½	Sale	30¼	Mar 1	33½	Mar 28	30	Feb 11	33½	Jan 3
12,900	37,016	Minnesota Pwr & Lt Co.	100	26¼	Sale	25¼	25½	28	Sale	25¼	Mar 5	28¼	Mar 29	25	Feb 13	28¼	Mar 29
24,600	82,500	Minute Maid Corp	100	9½	Sale	10½	Sale	10½	Sale	10¼	Mar 1	11½	Mar 7	9½	Jan 2	12¼	Jan 14
31,000	78,700	Mission Corp	1	43	Sale	39¼	Sale	42¼	Sale	39¼	Mar 1	42¼	Mar 22	37½	Feb 15	46	Jan 4
45,400	123,500	Mission Development Co	5	32	Sale	28¼	Sale	28¼	Sale	28¼	Mar 1	30¼	Mar 22	26¼	Feb 12	33¼	Jan 4
22,100	106,400	Mississippi River Fuel	10	33½	Sale	35½	Sale	34¼	Sale	34¼	Mar 25	36¼	Mar 7	33¼	Jan 2	37¼	Jan 18
17,200	74,200	Mo-Kansas-Texas RR com	100	11½	Sale	10¼	Sale	9½	Sale	8¼	Mar 15	10½	Mar 6	8¼	Mar 15	12¼	Jan 18
62,200	145,000	7% preferred ser A	100	63¼	Sale	61½	Sale	57¼	Sale	57¼	Mar 25	65½	Mar 6	55½	Jan 25	65½	Mar 6
140,100	268,600	Missouri Pac RR class A	100	40¼	Sale	40¼	Sale	37½	Sale	36¾	Mar 28	43¾	Mar 12	36¾	Mar 28	44¼	Jan 31
198,000	389,500	Mohasco Industries com	5	9¼	Sale	9¼	Sale	10½	Sale	9¼	Mar 1	11½	Mar 13	8½	Feb 13	11½	Mar 13
2,110	2,960	3½% preferred	100	66	67	67	68	67¼	68	67½	Mar 25	69¼	Mar 14	67	Jan 4	69¼	Mar 14
1,320	4,360	4.20% preferred	100	76	Sale	77	Sale	79	Sale	77	Mar 1	80½	Mar 12	75	Jan 2	80½	Mar 12
1,300	5,700	Mojud Co Inc	1.25	14½	15	15	15½	15¼	15½	15½	Mar 5	16½	Mar 7	14½	Jan 3	16½	Mar 7
5,600	14,500	Monarch Machine Tool	1	22¼	Sale	21½	Sale	20½	Sale	19½	Mar 19	22¼	Mar 1	19½	Mar 18	23¼	Jan 14
23,300	43,000	Monon RR class A	25	22½	Sale	22½	Sale	22	Sale	21¼	Mar 22	22½	Mar 7	20¼	Jan 17	23¼	Jan 9
700	4,300	Class B	100	16¼	17	14½	15	13½	14	13¼	Mar 21	14½	Mar 8	13¼	Mar 21	18	Jan 8
136,700	486,500	Monsanto Chemical Co	2	36½	Sale	31¼	Sale	33¾	Sale	31¼	Mar 1	34¼	Mar 4	30½	Feb 26	37¼	Jan 11
17,000	91,100	Montana-Dakota Util Co	5	24½	Sale	24½	Sale	25½	Sale	25	Mar 25	26½	Mar 4	24¼	Jan 2	26½	Mar 4
15,200	33,500	Montana Power Co	100	40¼	Sale	43¼	Sale	46½	Sale	43¼	Mar 1	46½	Mar 29	40¼	Jan 2	46½	Mar 29
19,300	30,700	Montecatini Min & Chemical Amer Shares	1,000 Lire	—	—	21½	Sale	21½	Sale	21½	Mar 1	21¼	Mar 4	21¼	Feb 26	22	Feb 19
22,400	117,900	Monterey Oil Co	1	31½	Sale	28½	Sale	27½	Sale	27	Mar 26	29½	Mar 4	26½	Feb 11	33¼	Jan 4
70,700	252,800	Montgomery Ward & Co	1	38½	Sale	36½	Sale	37¼	Sale	36¾	Mar 1	38¼	Mar 28	35½	Feb 12	40¼	Jan 7
12,100	63,000	Moore-McCormack Lines	12	23½	Sale	22½	Sale	23½	Sale	21¾	Mar 12	23½	Mar 26	21¾	Mar 12	25¼	Jan 24
4,100	26,100	Morrell (John) & Co	10	19½	Sale	18¼	19	18¼	19	17½	Mar 25	18½	Mar 4	13½	Feb 13	19½	Jan 3
27,900	65,800	Motorola Inc	3	38½	Sale	37¼	Sale	42¼	Sale	37¼	Mar 1	43¼	Mar 22	35½	Feb 13	43¼	Mar 22
8,100	23,800	Motor Products Corp	10	42¼	42¼	42¼	Sale	44½	Sale	42¾	Mar 1	44½	Mar 29	42	Feb 11	47	Jan 10
7,500	20,500	Motor Wheel Corp	5	22½	Sale	21½	Sale	20¼	Sale	20¾	Mar 27	21¾	Mar 5	20¾	Mar 27	23¼	Jan 11
7,700	26,400	Mueller Brass Co	1	31¼	Sale	29½	Sale	29¼	Sale	29½	Mar 1	31¾	Mar 6	27½	Feb 14	32¼	Jan 8
4,500	11,600	Munsingwear Inc	5	14¼	Sale	14½	14¼	15	Sale	14¼	Mar 25	15½	Mar 28	14¼	Mar 25	15½	Jan 28
31,600	55,500	Murphy Co (G O)	1	37½	Sale	37¼	Sale	36¾	Sale	36¾	Mar 22	38	Mar 11	35½	Feb 18	38¼	Jan 11
13,500	52,200	Murray Corp of America	10	30	Sale	29½	Sale	27	Sale	26½	Mar 29	29¾	Mar 4	26½	Mar 29	30¼	Jan 4
1,000	3,100	Myers (F E) & Bro	100	43	45	45	Sale	43¼	45	45	Mar 1	47	Mar 20	43¼	Jan 7	48¼	Jan 14
1,070	1,570	Nashville Chattanooga & St Louis Ry Co	100	124	126	112½	Sale	118	Sale	112	Mar 4	122½	Mar 15	110	Feb 12	130	Jan 8
6,900	21,900	Natco Corp	5	17½	Sale	17	Sale	17½	Sale	17	Mar 1	18	Mar 21	16¼	Feb 15	18½	Jan 4
2,400	14,400	National Acme Co	1	80	Sale	71½	Sale	69¼	Sale	69	Mar 26	73¼	Mar 5	69	Feb 11	80½	Jan 8
31,600	80,100	National Airlines Inc	1	28	Sale	23½	Sale	20½	Sale	20	Mar 28	23½	Mar 4	20	Mar 28	30	Jan 3
25,900	65,300	Nat Automotive Fibres Inc	1	12	Sale	11½	Sale	12½	Sale	11½	Mar 1	13¾	Mar 13	11	Feb 12	13¾	Mar 13
9,700	31,400	National Aviation Corp	5	37	Sale	36¼	Sale	34¼	Sale	34¼	Mar 11	37¼	Mar 1	34¼	Mar 11	38¾	Jan 14
30,900	104,200	National Biscuit Co com	10	35½	Sale	37¼	Sale	36½	Sale	36¾	Mar 21	37¾	Mar 14	35	Jan 2	38½	Feb 26
510	3,110	7% preferred	100	155¼	Sale	159	160	160	Sale	158	Mar 21	161¼	Mar 14	155	Jan 2	161¼	Jan 24
22,900	94,200	National Can Corp	10	14½	Sale	13¾	Sale	13¾	Sale	13½	Mar 11	14½	Mar 18	13½	Feb 27	15¼	Jan 9
45,300	142,000	Nat'l Cash Register	5	51¼	Sale	49½	Sale	53½	Sale	49½	Mar 1	55	Mar 26	46¼	Feb 12	55	Mar 26
10,500	39,900	National City Lines	1	20½	Sale	21¼	Sale	22½	Sale	21½	Mar 15	22½	Mar 25	20¼	Jan 3	22½	Mar 25
61,600	142,900	National Cylinder Gas Co	1	33¼	Sale	31¾	Sale	38½	Sale	31¼	Mar 12	39¼	Mar 29	30	Feb 12	39¼	Mar 29
44,200	153,400	National Dairy Products	5	37½	Sale	35½	Sale	37	Sale	35½	Mar 1	38½	Mar 13	35½	Feb 21	38½	Mar 18
8,400	57,600	National Dept Stores	5	22¼	Sale	20½	Sale	18½	Sale	18½	Mar 19	20½	Mar 1	18½	Mar 19	23¼	Jan 9
88,300	288,700	Nat Distillers Products	5	26¼	Sale	26¼	Sale	26½	Sale	26½	Mar 1	27½	Mar 21	23¼	Feb 12	27½	Mar 21
600	10,300	4¼% pfd ser of 1951	100	94	Sale	97	99	99¼	100½	98½	Mar 5	100	Mar 22	94	Jan 2	100	Mar 22
39,400	183,100	National Fuel Gas Co	10	19¼	Sale	19¼	Sale	19½	Sale	19½	Mar 11	19¾	Mar 18	18½	Jan 7	19¾	Jan 25
42,000	155,800	National Gypsum Co com	1	37½	Sale	37½	Sale	37½	Sale	36¾	Mar 1	39¾	Mar 7	36¾	Mar 7	40¼	Jan 11
220	3,950	\$4.50 preferred	100	94½	Sale	94	96	95	Sale	94	Mar 13	96½	Mar 18	94	Mar 13	97	Jan 4
61,100	159,800	National Lead Co common	5	110¼	Sale	108½	Sale	118¼	Sale	108¼	Mar 1	118¼	Mar 28	100½	Feb 12	118¼	Mar 28
1,070	2,580	7% Preferred A	100	157¼	159	158	159½	159	161	158½	Mar 4	160½	Mar 18	156¼	Feb 11	162	Jan 23
490	1,990	9% preferred B	100	134	Sale	134½	135½	134	Sale	134	Mar 29	135	Mar 22	132½	Feb 20	139	Jan 23
3,200	12,100	Nat Linen Service Corp	1	12¼	12¼	12¼	13	12¼	Sale	12¼	Mar 13	13	Mar 4	12¼	Mar 13	13	Jan 7
31,500	95,500	Nat Mall & Steel Cast Co	1	47¼	Sale	43¾	Sale	39¾	Sale	39	Mar 21	44¼	Mar 7	39	Mar 21	47¼	Jan 4
6,500	30,900	National Shares Corp	1	17¼	Sale	17¼	Sale	18½	18¼	17¾	Mar 1	18¼	Mar 14	17¼	Feb 12	18¼	Jan 14
26,500	104,400	National Steel Corp	10	77½	Sale	66½	Sale	68	Sale	65¼	Mar 12	68	Mar 29	65¼	Mar 12	80¼	Jan 3
5,600	14,800	National Sugar Refining	100	33¼	Sale	35½	Sale	35¼	Sale	35	Mar 1	37¼	Mar 11	33¼	Feb 12	37¼	Jan 11
67,600	194,600	National Supply Co of Pa	5	—	—	45¼	Sale	45¼	Sale	43¼	Mar 8	47¾	Mar 22	40¼	Feb 12	51	Jan 9
9,500	41,100	National Tea Co	5	36½	Sale	37¼	Sale	37	Sale	37	Mar 29	37¾	Mar 21	3			

JAN. 1 Highest Sale Price	Aggregate Sales Since Jan. 1		New York Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		PRICES IN MARCH				RANGE SINCE JAN. 1			
	Highest Sale Price	Shares			Opening Bid	Ask	March 1 Opening Bid	Ask	March 29 Closing Bid	Ask	Lowest Sale Price	Highest Sale Price	Lowest Sale Price	Highest Sale Price
2 3/4 Jan 14	30,800	92,500	Northern States Pow (Minn)		17	Sale	17	Sale	17	Sale	16 1/2 Mar 1	17 1/2 Mar 25	16 1/2 Feb 5	17 1/2 Mar 25
2 1/2 Jan 23	1,040	3,500	Common	5	74 1/2	Sale	79	80 1/2	78 3/4	Sale	77 Mar 27	80 Mar 11	74 1/2 Jan 2	82 Feb 14
1 1/2 Jan 10	310	1,540	3 1/2 preferred	100	85	87	88 1/2	90	92	Sale	89 Mar 5	92 Mar 29	85 Jan 10	92 Mar 29
1 1/2 Mar 28	730	1,550	4.08 preferred	100	86	Sale	88	92	88	Sale	89 Mar 5	92 Mar 29	86 Jan 2	90 Feb 1
7 1/4 Jan 4	40	220	4.11 preferred	100	85	86 1/2	88 1/2	Sale	88 1/2	Sale	87 1/2 Mar 26	90 Mar 6	85 1/2 Jan 10	90 1/2 Feb 18
1 1/2 Feb 26	48,900	392,100	Northrop Aircraft Inc	1	24 1/2	Sale	26 1/2	Sale	25 1/2	Sale	24 1/2 Mar 12	26 1/2 Mar 4	24 1/2 Jan 2	28 1/2 Feb 4
1 1/2 Mar 1	30,300	116,900	Northwest Airlines com	10	17 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15	Sale	15 Mar 29	17 1/2 Mar 20	14 1/2 Feb 12	17 1/2 Jan 4
1 1/2 Mar 28	700	2,400	4.8 preferred	25	21 1/2	26	20 1/2	21 1/2	22	Sale	21 1/2 Mar 12	22 Mar 29	21 1/2 Feb 15	22 1/2 Jan 11
1 1/2 Mar 1	6,600	25,400	Norwich Pharmacal Co	2.50	56	Sale	51	Sale	52	Sale	50 1/2 Mar 4	53 1/2 Mar 12	50 Feb 11	59 1/2 Jan 24
1 1/2 Jan 3	41,700	126,200	Ohio Edison Co common	12	49 1/2	Sale	49 3/4	Sale	50 1/2	Sale	49 1/2 Mar 1	51 1/2 Mar 20	48 1/2 Feb 12	51 1/2 Jan 7
1 1/2 Mar 29	630	2,100	4.40 preferred	100	94 1/2	Sale	98 1/2	Sale	99	Sale	98 1/2 Mar 1	101 3/4 Mar 18	94 1/2 Jan 2	101 3/4 Mar 18
1 1/2 Jan 14	410	1,520	3.90 preferred	100	79 1/2	Sale	87 1/2	89	85 1/2	Sale	83 1/2 Mar 27	88 1/2 Mar 11	79 Jan 2	89 Jan 29
1 1/2 Jan 4	290	750	4.56 preferred	100	92 1/2	95	103 1/2	Sale	101 1/2	102 3/4	101 Mar 22	103 1/2 Mar 1	95 Jan 4	103 1/2 Mar 1
1 1/2 Jan 18	260	600	4.44 preferred	100	91	93 1/2	97	100	98	99 1/2	98 1/2 Mar 12	99 3/4 Mar 25	94 Feb 1	99 3/4 Mar 25
1 1/2 Jan 18	5,700	24,900	Ohio Match Co (The)	5	16 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2	16	15 1/2 Mar 1	16 1/2 Mar 14	15 Feb 27	16 1/2 Jan 14
1 1/2 Mar 6	470	1,300	5 pfd series A	100	83 1/2	84 3/4	85 1/4	86 1/2	84	Sale	84 Mar 7	85 1/4 Mar 5	82 Feb 14	85 1/4 Mar 5
1 1/2 Jan 31	66,600	236,600	Ohio Oil Co (The)	5	42 1/2	Sale	38 1/2	Sale	38 1/2	Sale	36 1/2 Mar 12	40 Mar 4	35 1/2 Feb 11	44 1/2 Jan 14
1 1/2 Mar 13	16,700	45,500	Oklahoma G & E Co com	10	38 1/2	Sale	40 1/4	Sale	42 1/2	Sale	40 1/2 Mar 7	42 1/2 Mar 28	38 Jan 14	42 1/2 Mar 28
1 1/2 Mar 12	2,100	5,800	4 preferred	20	17 1/2	18 1/2	17 1/2	17 1/2	17 1/2	17 1/2	17 1/2 Mar 25	17 1/2 Mar 19	17 1/2 Mar 19	18 Jan 3
1 1/2 Mar 12	70	70	4.24 pfd series	100	95	99	91 1/2	93	91	93	91 Mar 29	93 Mar 29	93 Feb 13	97 Jan 15
1 1/2 Mar 7	22,400	96,400	Oklahoma Natural Gas	7.50	27	Sale	27	Sale	27 1/2	Sale	27 Mar 1	28 1/2 Mar 7	26 Jan 11	28 1/2 Mar 7
1 1/2 Jan 14	62,400	260,400	Olin-Mathieson Chem Corp	5	49 1/2	Sale	44 1/2	Sale	45 1/2	Sale	44 1/2 Mar 25	46 1/2 Mar 6	42 1/2 Feb 11	50 1/2 Jan 11
1 1/2 Jan 8	1,300	9,300	Conv pref 1951 series	100	109	Sale	107 3/4	Sale	109 1/2	111	107 3/4 Mar 1	112 Mar 12	105 Feb 13	112 Mar 12
1 1/2 Mar 4	33,100	187,700	Oliver Corp common	1	12	Sale	13	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2 Mar 26	13 1/2 Mar 1	11 1/2 Feb 12	13 1/2 Jan 11
1 1/2 Mar 4	430	2,720	4 1/2 conv preferred	100	81 1/2	82	88	89 1/2	87	Sale	87 Mar 29	88 1/2 Mar 22	82 Jan 3	89 1/2 Jan 11
1 1/2 Mar 29	25,700	64,300	Olis Elevator Co	5	43 1/2	Sale	41 1/4	Sale	43 1/2	Sale	40 1/2 Mar 6	44 Mar 28	39 1/2 Feb 12	44 1/2 Jan 4
1 1/2 Feb 19	39,300	107,900	Outboard Marine & Manufacturing Co	8 3/4	80 1/4	Sale	78 1/2	Sale	80 1/2	Sale	78 3/4 Mar 1	83 1/2 Mar 21	70 1/2 Feb 13	83 1/2 Mar 21
1 1/2 Jan 4	430	1,530	Outlet Co	5	79 1/2	80 1/2	78 1/4	Sale	75	76	76 Mar 26	79 1/2 Mar 5	76 Mar 26	85 Jan 15
1 1/2 Jan 7	900	2,000	Overland Corp (The)	1	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2 Mar 26	16 1/2 Mar 12	16 1/2 Mar 27	16 1/2 Jan 10
1 1/2 Jan 24	32,400	85,100	Owens-Corning Fiberglas	1	67 1/2	Sale	54	Sale	51 1/2	Sale	50 1/2 Mar 27	58 Mar 7	50 1/2 Mar 27	68 Jan 3
1 1/2 Jan 3	33,000	123,800	Owens-Illinois Glass com	6.25	63	Sale	60 1/2	Sale	61 1/2	Sale	60 1/2 Mar 1	64 1/2 Mar 6	57 1/2 Jan 18	64 1/2 Mar 6
1 1/2 Mar 22	7,800	39,200	4 preferred	100	103 1/4	Sale	99	99 3/4	98 1/2	Sale	98 Mar 29	99 1/2 Mar 4	98 Mar 29	104 Jan 2
1 1/2 Jan 10	8,700	21,300	Oxford Paper Co common	15	40 1/2	Sale	40 1/4	Sale	40 1/2	Sale	40 1/4 Mar 1	43 Mar 13	36 1/2 Feb 11	43 Mar 13
1 1/2 Jan 8	230	770	\$5 preferred	100	93 1/2	Sale	94	96	94	Sale	93 1/4 Mar 21	96 Mar 8	93 Jan 9	96 Jan 15
1 1/2 Jan 28	2,200	14,500	Pacific Amer Fisheries Inc	5	15	15 1/2	14 3/4	Sale	14 1/2	Sale	13 3/4 Mar 22	14 1/2 Mar 1	13 1/2 Jan 22	16 1/2 Jan 31
1 1/2 Jan 11	7,000	19,900	Pacific Cement & Aggreg	5	15	Sale	15 1/2	Sale	16	Sale	15 1/2 Mar 4	16 Mar 5	15 1/2 Feb -5	17 1/2 Jan 22
1 1/2 Jan 4	4,000	9,900	Pacific Coast common	1	27	Sale	24 1/2	24 1/2	24 1/2	Sale	24 1/2 Mar 29	26 Mar 7	23 Feb 12	27 Jan 2
1 1/2 Jan 14	3,100	3,900	5 preferred	25	27	27 1/2	24	24 1/2	24 1/2	Sale	24 1/2 Mar 4	25 1/2 Mar 7	24 Feb 18	26 Jan 9
1 1/2 Jan 14	25,100	46,400	Pacific Finance Corp	10	34	Sale	36 3/4	Sale	41 1/2	Sale	35 1/2 Mar 7	41 1/2 Mar 29	23 Jan 18	41 1/2 Mar 29
1 1/2 Jan 8	38,300	98,100	Pacific Gas & Electric	25	49 1/2	Sale	49 1/2	Sale	48 1/2	Sale	48 1/2 Mar 27	50 Mar 5	48 1/2 Feb 11	50 1/2 Jan 8
1 1/2 Jan 4	17,100	60,200	Pacific Lighting Corp	5	36 1/2	Sale	35 3/4	Sale	38 1/4	Sale	35 3/4 Mar 1	38 1/2 Mar 29	35 3/4 Mar 1	38 1/2 Mar 29
1 1/2 Jan 4	1,000	4,000	Pacific Mills	5	31 3/4	33	29 1/4	Sale	29	30	29 Mar 28	29 1/2 Mar 1	28 1/2 Mar 26	33 1/2 Jan 9
1 1/2 Jan 8	5,950	21,800	Pacific Teleph & Teleg	100	124 1/2	Sale	129	Sale	128 1/2	Sale	127 1/2 Mar 27	131 1/2 Mar 7	123 1/2 Jan 2	131 1/2 Mar 7
1 1/2 Jan 3	770	2,890	6 preferred	100	128 1/2	Sale	136 1/4	Sale	135 3/4	Sale	135 1/2 Mar 26	137 1/2 Mar 12	128 1/2 Jan 2	137 1/2 Mar 12
1 1/2 Mar 13	14,200	43,100	Pacific Tin Consol Corp	1	6 1/2	Sale	6 1/4	Sale	6	Sale	6 Mar 20	6 1/2 Mar 7	6 Feb 20	7 Jan 11
1 1/2 Jan 24	77,500	300,400	Pan American World Airways Inc	1	18 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15	Sale	15 Mar 29	16 1/2 Mar 15	15 Feb 11	19 1/2 Jan 4
1 1/2 Jan 9	22,700	125,900	Panhandle Eastern Pipe Line Co common	5	52 1/2	Sale	50	Sale	53	Sale	50 Mar 1	53 Mar 28	48 1/2 Feb 12	56 1/2 Jan 16
1 1/2 Mar 25	250	580	4 preferred	100	88 1/2	Sale	91	Sale	94	95	91 Mar 1	93 1/2 Mar 27	88 1/2 Feb 2	93 1/2 Mar 27
1 1/2 Mar 29	29,400	97,600	Paramount Pictures	1	28 1/2	Sale	32 3/8	Sale	34 1/4	Sale	32 1/2 Mar 18	34 1/2 Mar 29	28 1/2 Jan 2	34 1/2 Mar 29
1 1/2 Jan 9	510	1,800	Park & Tilford Distillers	1	39	40 1/2	44	Sale	45	Sale	43 Mar 8	45 1/2 Mar 29	40 1/2 Jan 8	45 1/2 Mar 29
1 1/2 Mar 21	70,800	152,400	Parke Davis & Co	1	47 1/4	Sale	44 1/2	Sale	49 1/2	Sale	44 1/2 Mar 11	50 1/2 Mar 28	42 1/2 Feb 12	50 1/2 Mar 28
1 1/2 Mar 22	2,200	7,000	Parker Rust-Proof Co	2.50	26 1/2	Sale	23 1/4	Sale	24	Sale	23 1/4 Mar 26	24 1/2 Mar 14	22 1/2 Feb 12	26 Jan 2
1 1/2 Jan 25	5,000	28,000	Parmaelee Transportation	5	17 1/2	Sale	16 1/2	Sale	20 1/2	Sale	16 1/2 Mar 1	21 1/2 Mar 28	16 1/2 Jan 18	21 1/2 Mar 28
1 1/2 Jan 11	46,000	130,200	Patho Mines & Mt Cons	5	3 1/4	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2 Mar 18	3 1/2 Mar 1	3 1/2 Feb 18	4 1/2 Jan 24
1 1/2 Jan 4	7,000	15,900	Peabody Coal Co common	5	12 1/2	Sale	10 1/2	Sale	10 1/2	Sale	10 Mar 27	10 Mar 27	10 Mar 27	12 Jan 2
1 1/2 Mar 28	5,500	13,700	5 conv pref pfd	25	30 3/4	31 1/2	27 1/4	Sale	26 1/2	Sale	26 Mar 27	28 Mar 4	26 Mar 27	30 Jan 7
1 1/2 Jan 23	33,800	66,700	Penick & Ford Ltd	5	53	53 1/2	51 1/4	Sale	52	Sale	51 1/4 Mar 28	54 1/2 Mar 18	49 Feb 13	54 1/2 Mar 18
1 1/2 Jan 23	180	850	"When issued"	100	25 1/2	26 1/4	25 1/2	26 1/4	26 1/4	Sale	26 1/4 Mar 28	27 1/2 Mar 8	25 1/2 Jan 11	27 1/2 Mar 8
1 1/2 Jan 23	920	1,270	Peninsular Telephone com	5	39 1/2	Sale	41	Sale	42 3/4	Sale	40 1/2 Mar 5	44 1/2 Mar 8	39 Jan 7	44 1/2 Mar 8
1 1/2 Jan 4	300	1,800	\$1.32 preferred	25	26 1/4	26 3/4	27	Sale	26 1/2	27 1/2	26 1/2 Mar 7	27 Mar 1	26 1/2 Mar 7	27 Jan 23
1 1/2 Jan 14	300	1,800	\$1.30 preferred	25	26	27 1/2	27	Sale	27 1/2	Sale	26 1/2 Mar 7	27 1/2 Mar 8	25 1/2 Jan 11	27 1/2 Mar 8
1 1/2 Jan 3	23,200	89,900	Penney (J C) Co	5	82	Sale	81	Sale	82 1/4	Sale	81 Mar 1	85 1/2 Mar 13	77 Jan 30	85 1/2 Mar 13
1 1/2 Jan 9	37,000	137,400	Penn-Dixie Cement Corp	1	40 1/2	Sale	35	Sale	34 1/2	Sale	34 1/2 Mar 29	36 1/2 Mar 7	34 Feb 12	40 1/2 Jan 2
1 1/2 Jan 16	41,800	168,400	Pennroad Corp (The)	1	13 1/2	Sale	14 1/2	Sale	14	Sale	13 1/2 Mar 27	14 1/2 Mar 1	13 1/2 Jan 2	14 1/2 Jan 24
1 1/2 Jan 10	15,500	44,900	Penn Glass Sand Corp	1	60	Sale	51	53 1/2	54	56 1/2	53 1/2 Mar 4	56 1/2 Mar 11	52 1/2 Feb 12	60 Jan 2
1 1/2 Jan 10	1,590	5,000	Penn Power & Light com	5	44	Sale	44 1/4	Sale	44 1/4	Sale	43 1/2 Mar 27	44 1/2 Mar 4	43 1/2 Feb 25	45 1/2 Jan 9
1 1/2 Jan 11	760	3,100	4 1/2 preferred	100	94 1/4	Sale	100	Sale	100 1/4	Sale	99 Mar 13	101 1/2 Mar 27	94 1/4 Jan 2	106 Jan 29
1 1/2 Jan 11	103,800	405,400	4.40 series pfd	100	93 1/4	Sale	96 1/2	Sale	95 1/2	Sale	95 Mar 20	97 Mar 4	92 1/2 Jan 2	101 Jan 25</

NEW YORK STOCK EXCHANGE—STOCKS

Aggregate Sales in March		New York Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 2, 1957		PRICES IN MARCH				RANGE SINCE JAN. 1			
Shares	Since Jan. 1	Par	Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 29 Closing or Bid	Lowest Sale	Highest Sale	Lowest Sale	Highest Sale		
30	80	Pittsburgh Fort Wayne & Chicago Ry com...100	146	160	145	148	146	144	Mar 15	146	Mar 15	146	Jan 21
140	660	7% guaranteed pfd...100	142	145	146	Sale	148 1/2	Sale	Mar 1	149 1/2	Mar 4	146	Jan 9
7,200	40,700	Pitts Metallurgical Co...2.50	68 1/4	Sale	54 1/2	Sale	56 1/2	Sale	Mar 6	58	Mar 7	52 1/2	Feb 11
16,100	70,400	Pittsburgh Plate Glass...10	83 3/4	Sale	78 1/2	Sale	80	Sale	Mar 11	82	Mar 7	75 1/2	Feb 19
12,500	42,400	Pittsburgh Sewer & Bolt...10	7%	Sale	7%	Sale	7 1/2	Sale	Mar 27	7 1/2	Mar 4	7 1/2	Feb 12
26,400	145,100	Pittsburgh Steel Co com...10	36 1/4	Sale	28	Sale	28 1/2	Sale	Mar 18	29	Mar 29	26 1/2	Mar 18
40	180	5% preferred class A...100	78	80 1/2	78	80 1/2	77 1/2	Sale	Mar 29	79 1/2	Mar 8	77 1/2	Mar 29
3,100	4,100	5 1/4% 1st ser pr pfd...100	83 1/4	Sale	81 1/2	Sale	81 1/2	82 1/2	Mar 12	81 1/2	Mar 1	80 1/4	Mar 29
5,000	26,200	Pitts & West Virginia...100	24	Sale	24	Sale	25	Sale	Mar 1	24	Mar 1	23 1/2	Feb 25
20	110	Pitts Young & Ash Ry—											
39,600	154,900	7% non-cum preferred...100	122	130	131 1/2	141	135	Sale	Mar 6	135	Mar 29	130	Jan 4
2,800	17,700	Pittston Co common...1	68	Sale	64 1/2	Sale	64	Sale	Mar 13	65 1/2	Mar 20	60 1/2	Mar 13
		\$3.50 conv preferred...75	88 1/2	90	90 1/4	Sale	89	91	Mar 13	87	Mar 13	87	Mar 13
3,300	11,800	Plough Inc...2.50	15 1/4	Sale	15 1/4	Sale	15	Sale	Mar 6	15 1/2	Mar 7	14	Feb 12
11,000	55,600	Plymouth Oil Co...5	35 1/2	Sale	33	Sale	33 1/4	Sale	Mar 22	34 1/4	Mar 4	31 1/2	Feb 11
9,100	40,200	Poor & Co class B...5	27 1/2	Sale	27 1/2	Sale	27 1/2	Sale	Mar 22	28 1/2	Mar 5	27	Mar 12
15,700	54,300	Potomac Electric Power...10	21 1/4	Sale	21 1/4	Sale	21 1/2	Sale	Mar 26	22 1/2	Mar 12	21	Feb 13
39,180	128,800	Procter & Gamble Co...2	50 1/2	Sale	44 1/2	Sale	48 1/4	Sale	Mar 5	49	Mar 29	44 1/2	Jan 28
47,400	129,200	Publisher Industries com...5	7 1/2	Sale	8	Sale	9	9 1/2	Mar 1	8	Mar 1	7 1/2	Jan 2
260	970	\$4.75 preferred...100	64 1/2	Sale	65	Sale	66	Sale	Mar 1	67	Mar 15	64	Mar 1
10,700	35,800	Pub Serv Co of Colorado...10	39 1/2	Sale	43 1/4	Sale	43 1/2	Sale	Mar 1	45 1/2	Mar 5	38	Jan 30
21,300	77,300	Pub Serv Co of Indiana—											
370	1,150	Common...100	37 1/4	Sale	37 1/2	Sale	38 1/2	Sale	Mar 1	39 1/2	Mar 12	37 1/4	Jan 2
1,000	12,900	3 1/4% preferred...100	72	73	76 1/2	Sale	78	80	Mar 12	79	Mar 19	72 1/4	Jan 8
300	1,600	4.32% preferred...25	22 1/2	22 1/2	23 1/4	23 1/4	23	23 1/4	Mar 19	23 1/2	Mar 4	22	Jan 15
300	1,800	4.16% preferred...35	21	22 1/2	22	23	22	23	Mar 13	23	Mar 15	22	Jan 7
		4.20% preferred...100	111	114 1/4	112	117	114	119	Mar 19	114 1/2	Mar 19	111 1/2	Jan 3
62,600	196,100	Public Serv Elec & Gas—											
13,700	43,700	Common...100	31 1/2	Sale	31 1/2	Sale	31 1/2	Sale	Mar 12	32	Mar 4	31 1/2	Jan 2
510	1,310	\$1.40 div pref common...100	27 1/4	Sale	27 1/2	Sale	27 1/2	28	Mar 1	28 1/2	Mar 5	27 1/2	Jan 3
400	1,290	4.88% preferred...100	84	86	91	93 1/2	85	86 1/2	Mar 22	90	Mar 14	85 1/2	Jan 14
230	2,380	4.18% preferred...100	87	Sale	90 1/4	Sale	90 1/4	91	Mar 1	92	Mar 13	90	Jan 7
16,100	54,600	4.30% preferred...100	90	91 1/4	91 1/2	93 1/2	91 1/2	93 1/2	Mar 25	94	Mar 12	90	Jan 7
11,300	43,500	Puget Sound Pwr & Lt...10	26 1/4	Sale	27 1/4	Sale	28 1/2	Sale	Mar 18	29	Mar 28	24 1/4	Jan 21
92,100	279,200	Fullman Inc...5	63 1/4	Sale	60 1/2	Sale	61 1/2	Sale	Mar 11	62 1/2	Mar 7	59 1/2	Feb 13
20,700	69,300	Pure Oil Co...5	44 1/2	Sale	39	Sale	38 1/2	Sale	Mar 1	40 1/2	Mar 4	37 1/2	Feb 12
400	1,570	Quaker Oats (The) com...5	33 1/2	Sale	35 1/2	Sale	35 1/2	Sale	Mar 12	36 1/2	Mar 15	33 1/2	Jan 2
7,300	22,800	6% preferred...100	131	132	136	Sale	135	Sale	Mar 14	137	Mar 25	131	Jan 4
		Quaker State Oil Ref Corp...10	29 1/2	29 1/4	27 1/2	Sale	26 1/4	Sale	Mar 26	28 1/4	Mar 6	26 1/4	Mar 26
124,000	530,400	Radio Corp of Amer com...5	35 1/2	Sale	33	Sale	35 1/2	Sale	Mar 1	35 1/2	Mar 29	31 1/2	Jan 21
4,500	17,000	\$3.50 1st preferred...100	71 1/2	72	73 1/2	Sale	73 1/2	74 1/4	Mar 7	75 1/2	Mar 13	72 1/4	Jan 3
9,100	49,300	Ranco Inc...5	17 1/2	Sale	17 1/4	Sale	17 1/2	Sale	Mar 22	17 1/2	Mar 1	17	Mar 22
1,900	9,300	Raybestos-Manhattan...5	54	Sale	53 1/2	Sale	57	Sale	Mar 22	58	Mar 22	48 1/2	Feb 11
77,400	196,700	Rayonier Inc...1	31 1/2	Sale	29 1/4	Sale	28 1/2	Sale	Mar 22	30 1/4	Mar 4	26 1/2	Mar 22
7,600	23,100	Ray-O-Vac Co...2 1/2	12 1/4	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	Mar 11	11 1/2	Mar 28	11 1/2	Mar 14
92,100	642,100	Raytheon Mfg Co...5	18 1/2	Sale	16 1/2	Sale	17 1/2	Sale	Mar 18	18	Mar 19	16 1/2	Mar 15
4,500	14,300	Reading Co common...50	34	Sale	32 1/2	Sale	32 1/2	Sale	Mar 12	32 1/2	Mar 19	31 1/2	Feb 12
500	2,100	4% non-cum 1st pfd...50	35 1/2	36 1/2	37	37 1/2	37 1/4	Sale	Mar 25	38	Mar 7	37	Mar 25
700	3,100	4% non-cum 2nd pfd...50	36	Sale	33	34	34	35 1/2	Mar 19	34 1/2	Mar 4	33 1/2	Feb 20
	800	Real Silk Hosiery Mills...5	38	41 1/2	40	41 1/2	40	41 1/2				38	Feb 6
6,400	44,400	Reed Roller Bit Co...5	27 1/2	Sale	26 1/2	27	26 1/2	Sale	Mar 27	27	Mar 4	25 1/2	Mar 27
11,600	31,900	Reeves Bros Inc...50c	11 1/2	11 1/2	9 1/2	Sale	9	Sale	Mar 26	8 1/2	Mar 8	8 1/2	Mar 26
800	5,200	Reis (Rebt) & Co—											
1,500	3,800	\$1.25 div prior pref...10	6	6 1/2	6 1/2	7 1/2	6 1/2	6 1/2	Mar 22	6 1/2	Mar 14	6 1/2	Mar 22
11,700	22,400	Reliable Stores Corp...10	15 1/4	15 1/4	14 1/4	14 1/4	14 1/2	15	Mar 4	15	Mar 7	14 1/2	Feb 28
350	810	Reliance Mfg Co com...5	27 1/2	Sale	28 1/2	Sale	29 1/2	Sale	Mar 25	28	Mar 11	30	Mar 29
78,000	234,900	Conv pfd 3 1/4% series...100	61	63	60	62	58	60	Mar 15	60	Mar 15	59	Mar 25
14,200	65,900	Republic Aviation Corp...10	31	Sale	29 1/2	Sale	27 1/2	Sale	Mar 25	31 1/2	Mar 4	23 1/2	Feb 25
6,700	12,200	Republic Pictures com...50c	5 1/2	Sale	6	Sale	6 1/2	Sale	Mar 13	6 1/2	Mar 4	5 1/2	Jan 8
106,400	448,000	\$1 conv preferred...10	12	Sale	11 1/2	Sale	12 1/2	Sale	Mar 4	12 1/2	Mar 29	11 1/2	Mar 4
12,700	47,200	Republic Steel Corp...10	59 1/2	Sale	51 1/2	Sale	52	Sale	Mar 25	52 1/2	Mar 29	48 1/2	Feb 12
48,600	152,400	Reveron Inc...1	26 1/4	Sale	24	Sale	23 1/2	Sale	Mar 1	21	Mar 12	21	Mar 12
44,600	131,200	Revlon Inc...1	10 1/2	Sale	9 1/2	Sale	10	Sale	Mar 1	10 1/2	Mar 15	9 1/2	Feb 8
75,700	344,900	Reynolds Metals Co com...5	60 1/2	Sale	56 1/2	Sale	52 1/2	Sale	Mar 12	58 1/4	Mar 4	51 1/2	Feb 5
5,500	19,300	4 1/4% pfd series A...50	42 1/2	Sale	44 1/4	44 1/2	46 1/4	Sale	Mar 29	46 1/4	Mar 29	42 1/2	Jan 2
50,100	150,900	Reynolds (R J) Tob cl B...10	54 1/4	Sale	55 1/4	Sale	56 1/2	Sale	Mar 22	58 1/2	Mar 19	54 1/4	Jan 3
	210	Common...100	69	Sale	65	75	65	75				69	Jan 2
1,300	3,500	Preferred 3.60% series...100	81 1/2	82 1/2	81 1/2	82 1/4	81 1/4	Sale	Mar 8	82 1/4	Mar 4	80	Mar 8
1,530	4,240	Preferred 4.50% series...100	92 1/4	Sale	98	98 1/4	97 1/2	98 1/4	Mar 28	99	Mar 4	92 1/4	Jan 2
26,400	129,500	Rheem Mfg Co...1	18 1/4	Sale	18 1/2	Sale	18 1/2	Sale	Mar 6	18 1/2	Mar 13	17 1/2	Feb 11
79,800	196,600	Rhodesian Selection Trust											
17,400	58,500	Ordinary new...5s			2 1/2	Sale	3	Sale	Mar 1	3	Mar 1	12 1/2	Feb 20
4,500	18,800	Richfield Oil Corp...5	68 1/4	Sale	63 1/2	Sale	63 1/4	Sale	Mar 1	67 1/2	Mar 20	62 1/2	Feb 19
4,100	8,500	Riegel Paper Corp...10	32	Sale	29	Sale	28 1/2	Sale	Mar 29	29 1/2	Mar 8	28	Mar 29
		Ritter Co...5	20	Sale	20 1/2	21 1/4	25	Sale	Mar 14	25 1/4	Mar 28	19 1/4	Jan 2
29,200	131,800	Roan Antelope Cop Mines—											
38,800	104,800	American shares new...10			6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	Mar 12	6 1/2	Mar 1	16 1/2	Feb 21
300	1,200	5 1/4% conv preferred...25	26 1/2	Sale	27 1/2	Sale	28 1/2	Sale	Mar 8	29 1/2	Mar 20	25	Jan 29
10,200	26,000	Robertshaw-Fullon Contls...1	32	33 1/2	33 1/4	34 1/2	35 1/4	36 1/2	Mar 14	36	Mar 28	32	Jan 3
57,100	169,600	5% conv preferred...100	28 1/2	Sale	29 1/2	Sale	28 1/2	Sale	Mar 13	29 1/2	Mar 5	27 1/2	Feb 15
3,270	14,660	Rochester Gas & El Corp...5	27 1/4	Sale	27 1/4	Sale	29 1/2	Sale	Mar 1	29 1/2	Mar 27	25 1/2	Feb 13
10	10	Rockwell Spring & Axle Co...5	385	Sale	355 1/2	Sale	364	Sale	Mar 1	368 1/2	Mar 26	351	Feb 27
18,300	60,700	Rohm & Haas Co com...20	90 1/4	95	93 1/2	97	93 1/4	96	Mar 13	93 1/2	Mar 13	93 1/2	Mar 13
11,300	43,000												

Date	Aggregate Sales		New York Stock Exchange STOCKS	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1	
	in March	Since Jan. 1		Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Price	Highest Sale Price	Lowest Sale Price	Highest Sale Price
Jan 21	30,600	68,100	Seaboard Finance	17 1/4	Sale	17	Sale	16 1/2	Sale	16 1/2	Mar 28	17 1/2	Mar 19
Feb 6	7,600	25,500	Seaboard Oil Co.	66	Sale	60	Sale	58 1/4	Sale	57 1/4	Mar 26	60 1/2	Mar 1
Jan 2	4,600	17,200	Seagrave Corp (The)	13	13 1/4	13	13 1/4	13	14	13 1/2	Mar 1	14 1/2	Mar 18
Jan 10	202,900	675,900	Sears Roebuck & Co.	28 3/4	Sale	26 3/4	Sale	27 1/2	Sale	26 3/4	Mar 1	27 3/4	Mar 11
Jan 10	4,900	23,700	Seiberling Rubber Co.	14 1/4	Sale	13 1/2	Sale	13 1/4	Sale	13	Mar 12	14 1/4	Mar 4
Jan 4	29,800	110,600	Serval Inc common	3 1/2	Sale	3	Sale	4	Sale	3 3/4	Mar 20	4 1/4	Mar 4
Jan 7	1,690	3,200	\$4.50 preferred	44	Sale	52 1/2	Sale	48 1/2	Sale	48	Mar 26	54	Mar 5
Jan 23	18,200	140,900	Shahmoon Industries Inc	26 3/4	Sale	20 1/2	Sale	19 1/2	Sale	18 1/2	Mar 19	21	Mar 1
Jan 16	28,000	83,000	Shamrock Oil & Gas	52	Sale	51 1/2	Sale	53 1/2	Sale	50 1/4	Mar 21	55 1/4	Mar 27
Jan 16	34,300	131,300	Sharon Steel Corp	58 1/2	Sale	51 1/2	Sale	49 1/2	Sale	49 1/2	Mar 26	54 1/2	Mar 7
Mar 29	13,100	35,300	Shattuck (Frank G) Co	8 3/4	Sale	8 1/2	Sale	8 1/4	Sale	7 1/2	Mar 12	8 1/2	Mar 27
Jan 15	1,100	5,100	Sheaffer (W A) Pen Co	23	23 1/2	24	Sale	24	Sale	23 3/4	Mar 4	24	Mar 1
Jan 15	24,200	107,700	Shell Oil Co	89 1/2	Sale	80 1/2	Sale	82	Sale	78 1/2	Mar 25	83 1/4	Mar 5
Jan 16	9,300	45,600	Shell Mfg Corp	20	Sale	18 1/4	Sale	19 1/4	Sale	18 1/2	Mar 12	19 1/2	Mar 22
Jan 4	434,300	434,300	Shell Transport & Trading N Y shares ordinary					23 3/4	Sale	22 1/2	Mar 13	24 1/2	Mar 13
Jan 10	18,600	88,200	Sheraton Corp of Amer	14 1/4	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Mar 19	12 1/2	Mar 19
Jan 2	5,400	24,200	Signode Steel Strapping Co	30 3/4	Sale	30 1/2	Sale	30 3/4	Sale	30 1/4	Mar 4	31 1/2	Mar 7
Jan 22	5,600	19,500	Simmons Co	47 1/4	Sale	45 3/4	Sale	44 1/2	Sale	43	Mar 25	45 1/2	Mar 19
Jan 18	900	7,300	Simonds Saw & Steel Co	82	84	77	79	77	Sale	76 1/4	Mar 28	78	Mar 19
Mar 5	87,500	316,100	Sinclair Oil Corp	61 1/4	Sale	57 3/4	Sale	61 1/2	Sale	57 3/4	Mar 1	61 1/2	Mar 7
Jan 29	19,800	63,800	Skelly Oil Co	70 3/4	Sale	67 1/2	Sale	69 3/4	Sale	64 3/4	Mar 18	69 1/2	Mar 27
Mar 19	16,500	88,700	Smith (A O) Corp	62 1/4	Sale	68 1/2	Sale	67 3/4	Sale	64 1/2	Mar 25	69 3/4	Mar 1
Feb 4	4,700	29,000	Smith-Corona Inc	38 1/2	Sale	37	Sale	36 3/4	Sale	37	Mar 1	40 1/2	Mar 13
Feb 4	14,700	57,500	Smith-Douglass Co Inc	16 1/2	Sale	17 1/2	Sale	17 1/2	Sale	17 1/2	Mar 27	19	Mar 8
Feb 7	249,700	904,600	Socony Mobil Inc	55 1/2	Sale	50 1/2	Sale	54 1/2	Sale	50 3/4	Mar 1	54 1/2	Mar 29
Feb 4	1,000	1,500	Solar Aircraft Co	19 1/2	Sale	17 1/2	Sale	18 1/2	Sale	17 1/2	Mar 11	18 1/2	Mar 6
Jan 8	52,600	87,800	Solvay Am Corp 4% pfd	186	225	170	176			171 1/2	Mar 11	176	Mar 4
Jan 8	36,700	99,200	South Am Gold & Plat	8 1/2	Sale	7 1/4	Sale	8 1/4	Sale	7 1/2	Mar 6	8 1/4	Mar 27
Feb 27	519,100	625,800	So Caro El & Gas com	18 1/2	Sale	20 1/2	Sale	21	Sale	20 1/2	Mar 15	21 1/2	Mar 29
Mar 13	900	1,300	Rights							17 1/4	Mar 11		Feb 27
Feb 1	12,800	87,800	5% preferred	45 1/2	47	50 1/2	51 1/2	46 1/2	48 1/2	47	Mar 20	50 1/2	Mar 5
Mar 28	1,500	6,300	South Porto Rico Sugar	33 1/2	Sale	37 1/4	Sale	33 1/2	Sale	32 1/2	Mar 27	37 1/4	Mar 1
Jan 11	28,100	135,700	5% preferred	33	33 3/4	35 1/2	Sale	34 1/4	Sale	33 3/4	Mar 28	35 1/2	Mar 1
Jan 4	131,900	348,800	Southern Calif Edison	45 1/2	Sale	47 1/2	Sale	48 1/2	Sale	47 3/4	Mar 18	48 1/2	Mar 28
Mar 15	1,862,100	1,862,100	Southern Co (The)	20 1/2	Sale	21 1/4	Sale	21 1/2	Sale	21 1/4	Mar 25	22 1/2	Mar 5
Feb 5	5,000	14,500	Rights					7 1/4	Sale		Mar 26		Mar 14
Jan 7	47,600	203,200	Southern Indiana Gas & El	30 1/2	Sale	31 1/4	Sale	31	Sale	30 3/4	Mar 27	31 1/4	Mar 7
Jan 7	78,500	362,200	Southern Natural Gas	39 1/2	Sale	39 1/4	Sale	38 3/4	Sale	38 1/4	Mar 18	40 1/4	Mar 4
Jan 2	42,900	174,000	Southern Pacific Co	45 1/2	Sale	42 1/2	Sale	43 1/2	Sale	42 1/4	Mar 12	44	Mar 28
Jan 24	12,900	48,500	Southern Ry Co			44 1/2	Sale	42 1/2	Sale	41	Mar 19	43 1/2	Mar 5
Mar 22	20	140	5% non-cum pfd	18 1/4	Sale	19	Sale	18 1/2	Sale	18	Mar 20	19 1/4	Mar 5
Feb 8	52,100	146,700	Mobile & Ohio Cfts	80	84	80	83	78 1/2	82	80	Mar 8	80	Mar 8
Jan 16	4,600	11,600	Southwestern Public Serv	26 1/2	Sale	26 1/2	Sale	29	Sale	26 1/2	Mar 1	29 1/2	Mar 28
Jan 4	10,400	44,300	Spalding (A G) & Bros Inc	17 1/2	Sale	17	Sale	17	Sale	16 1/4	Mar 11	17 1/2	Mar 4
Jan 10	20	410	Spartan Corp	5 1/2	Sale	5	Sale	4 1/2	Sale	5	Mar 1	4 1/2	Mar 27
Feb 28	7,600	38,300	Spears & Co \$5.50 pfd	38	42	58	63	60	63	63	Mar 7	63	Mar 7
Jan 11	24,000	79,600	Spencer Chem Co com	52 1/4	Sale	46	Sale	46 1/2	Sale	46	Mar 1	48 3/4	Mar 6
Jan 8	193,300	780,100	4.20% preferred	94 1/2	95 3/4	92 3/4	94	92 3/4	95	94	Mar 8	94	Mar 8
Feb 28	330	1,760	Spencer Kellogg & Sons	17 1/4	Sale	17 1/4	Sale	17 1/4	Sale	17 1/4	Mar 5	19 1/4	Mar 20
Jan 11	25,000	88,700	Sperry-Rand Corp com	22 1/2	Sale	20 1/2	Sale	20 1/2	Sale	20 1/2	Mar 26	21 1/2	Mar 7
Jan 8	460	1,420	\$4.50 preferred	95 1/4	96 1/2	96 1/2	97 1/4	96	Sale	96	Mar 13	97 1/4	Mar 19
Mar 29	38,300	165,700	Spielge Co Inc common	11 1/2	Sale	11 1/2	Sale	11 1/2	Sale	11	Mar 6	11 3/4	Mar 29
Jan 10	18,500	57,600	\$4.50 preferred	70 1/2	71 1/2	70	Sale	69 1/2	69 1/2	69 1/2	Mar 28	71	Mar 6
Jan 22	570	2,240	Square D Co	29 3/4	Sale	29 1/2	Sale	30 1/2	Sale	29 3/4	Mar 1	31 1/4	Mar 7
Jan 22	27,400	107,100	Standard Brands common	37 1/2	Sale	39	Sale	38 3/4	Sale	38 3/4	Mar 4	39 3/4	Mar 7
Jan 18	30,000	76,500	\$3.50 preferred	77 1/2	Sale	81 1/4	Sale	80	Sale	80	Mar 29	81 1/2	Mar 12
Jan 2	182,100	500,700	Standard Oil Products	6 1/2	Sale	7 1/2	Sale	8 1/4	Sale	7	Mar 1	8 1/4	Mar 14
Jan 2	134,600	376,800	Standard Gas & Electric	11 1/2	11 1/4	12 1/2	Sale	12 1/4	Sale	12 1/2	Mar 1	12 1/2	Mar 27
Jan 4	292,800	723,640	Standard Oil Co—California	49 1/4	Sale	44 1/2	Sale	47 1/2	Sale	44 1/2	Mar 1	48 1/2	Mar 28
Jan 2	21,800	73,500	Indiana	61 1/2	Sale	53 1/2	Sale	51 1/2	Sale	50 1/4	Mar 26	54	Mar 4
Jan 29	200	2,100	New Jersey	58 1/2	Sale	55 1/2	Sale	57 1/2	Sale	55 3/4	Mar 1	58 1/2	Mar 7
Jan 19	24,300	133,500	Ohio common	56 1/2	Sale	50	Sale	51 1/2	Sale	50	Mar 1	52	Mar 6
Jan 22	16,400	112,700	3 3/4% pfd series A	86 1/2	88 1/2	92 1/4	94	93 3/4	96	93 3/4	Mar 25	94	Mar 8
Jan 4	1,800	11,400	Stand Ry Equip Mfg Co	14 1/4	Sale	16 1/2	Sale	16	Sale	15 3/4	Mar 29	16 1/2	Mar 4
Jan 18	26,100	63,800	Stanley Warner Corp	14 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2	Mar 8	16 1/4	Mar 21
Jan 14	34,400	100,800	Starrett Co (The L S)	61 1/4	62 1/4	66 1/2	68	68	Sale	65 1/2	Mar 15	68 1/2	Mar 28
Jan 4	1,300	4,900	Stauff Chemical Co	70 1/4	Sale	68 3/4	Sale	72 3/4	Sale	67 1/2	Mar 12	72 3/4	Mar 19
Jan 14	59,700	175,600	Sterchi Bros Stores Inc	13 1/2	Sale	13	13 1/2	13 1/2	13 1/2	13	Mar 6	13 1/2	Mar 28
Jan 4	29,300	100,800	Sterling Drug Inc	26 3/4	Sale	25 1/2	Sale	27 1/2	Sale	25 1/2	Mar 1	27 1/2	Mar 15
Jan 4	34,400	66,200	Stevens (J P) & Co Inc	21 1/2	Sale	20 1/2	Sale	20 1/4	Sale	20	Mar 18	21 1/4	Mar 6
Jan 28	11,500	37,600	Stewart-Walker Corp	33 1/2	Sale	34 1/2	Sale	37	Sale	34 1/2	Mar 1	38	Mar 19
Jan 25	36,200	78,200	Stix Baer & Fuller Co	17	Sale	17 1/2	Sale	17 1/2	Sale	17 1/2	Mar 5	17 1/2	Mar 14
Jan 28	12,900	49,400	Stokely-Van Camp com	19	Sale	18 1/4	Sale	18	Sale	17 1/2	Mar 26	18 1/2	Mar 4
Jan 28	128,800	578,100	5% prior preference	17 1/2	18	18 1/4	17 3/4	17 3/4	Sale	17 3/4	Mar 26	18 1/2	Mar 5
Jan 5	8,600	48,700	Stone & Webster	37	Sale	37	Sale	39 1/2	Sale	36 1/2	Mar 1	37 1/2	Mar 29
Jan 27	10,700	101,300	Storer Broadcasting Co	25 1/2	Sale	26 1/2	Sale	26 1/2	Sale	25 1/4	Mar 11	27 1/4	Mar 14
Jan 13	10,400	37,700	Studebaker-Packard Corp	7 1/2	Sale	7 1/2	Sale	7 1/4	Sale	6 1/2	Mar 26	7 1/4	Mar 7
Jan 2	81,900	268,700	Sunbeam Corp	49 1/4	Sale	49 1/2	Sale	49	Sale	48 1/2	Mar 12	50	Mar 1
Jan 2	10,600	28,100	Sun Chemical Corp com	14 1/4	Sale	14	Sale	14	Sale	13 1/2	Mar 7	14 1/4	Mar 5
Jan 26	2,500	15,900	\$4.50 pfd series A	87	90	92	95	90 3/4	93	90 3/4	Mar 26	90 3/4	Mar 26
Jan 28	6,000	17,500	Sun Oil Co	77 1/4	Sale	74 3/4	Sale	77	77 1/4	74 3/4	Mar 1	78 1/4	Mar 22
Jan 11	17,200	41,200	Sunray-Mid-Cont Oil	26 1/2	Sale								

NEW YORK STOCK EXCHANGE—STOCKS

Aggregate Sales in March		New York Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1				
Shares	Since Jan. 1	Par	Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
54,000	79,600		13 1/4	Sale	13 1/2	Sale	14 1/4	Sale	13 1/2	Mar 1	14 1/4	Mar 21	11 1/2	Jan 25	14 1/4	Mar 21
1,970	2,980		48 1/2	49 1/2	47 1/4	48 1/4	49 1/2	Sale	45 1/4	Mar 8	50 1/4	Mar 21	44 1/2	Jan 25	50 1/4	Mar 21
500	1,700		10 1/2	Sale	11	11 1/2	11 1/2	Sale	11	Mar 7	11 1/2	Mar 5	10 1/2	Jan 2	11 1/2	Mar 5
39,080	95,880		73 1/2	Sale	75	Sale	79 1/2	Sale	74 1/4	Mar 11	81 1/4	Mar 27	69 1/2	Feb 12	81 1/4	Mar 27
40	450		88	91	91	93 1/2	93	94 1/2	92 1/2	Mar 21	93	Mar 12	90	Jan 7	94	Feb 5
33,500	94,500		36 1/2	Sale	33 1/4	Sale	33 1/2	Sale	33 1/4	Mar 1	36 1/4	Mar 5	32 1/2	Jan 15	38 1/2	Jan 4
10,100	33,600		24 1/2	Sale	25	25 1/2	25 1/2	Sale	24 1/2	Mar 19	25 1/2	Mar 4	24 1/2	Jan 2	26	Feb 27
14,900	56,000		101	Sale	90 1/4	Sale	91	Sale	90 1/4	Mar 26	93 1/2	Mar 21	87 1/2	Jan 12	101	Jan 2
18,500	63,400		13 1/2	Sale	13 1/4	Sale	13 1/2	Sale	13 1/2	Mar 1	13 1/2	Mar 20	13 1/2	Jan 4	13 1/2	Mar 20
7,800	35,000		48 1/2	Sale	45 1/4	Sale	48	Sale	45 1/4	Mar 11	48 1/4	Mar 25	40 1/4	Feb 5	48 1/4	Jan 4
85,700	250,600		37 1/2	Sale	36 1/2	Sale	38 1/4	Sale	36 1/2	Mar 8	39 1/2	Mar 8	35 1/2	Feb 12	39 1/2	Mar 8
14,400	69,900		19 1/2	Sale	16 1/4	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2	Mar 29	16 1/4	Mar 4	15 1/2	Feb 13	20 1/4	Jan 4
9,600	14,500		26 1/2	Sale	27 1/4	Sale	30 1/2	Sale	27	Mar 1	31 1/2	Mar 22	24 1/2	Feb 12	31 1/2	Mar 22
162,400	422,600		27 1/4	Sale	27 1/2	Sale	29 1/2	Sale	27 1/2	Mar 1	29 1/2	Mar 29	26 1/4	Feb 11	29 1/2	Mar 29
2,500	11,700		53	Sale	55 1/2	Sale	55 1/2	56 1/2	54 1/2	Mar 13	56 1/2	Mar 27	52 1/2	Jan 2	57	Jan 29
16,200	38,600		31 1/4	Sale	27	Sale	29 1/2	Sale	25 1/2	Mar 12	30 1/2	Mar 28	25 1/2	Mar 12	31 1/2	Jan 2
100	300		62	66	52	59	56	61	54 1/2	Mar 25	54 1/2	Mar 25	54 1/2	Mar 25	61	Jan 9
10,900	41,330		29 1/4	Sale	28	Sale	29 1/2	Sale	27 1/2	Mar 5	29 1/2	Mar 21	27 1/2	Feb 25	30 1/2	Jan 11
4,300	6,040		52	53	51 1/2	52 1/2	52	54	51 1/2	Mar 11	52 1/2	Mar 6	51 1/2	Feb 26	55 1/2	Jan 11
67,500	155,700		23 1/4	Sale	23 1/2	Sale	25 1/2	Sale	23 1/4	Mar 1	26 1/4	Mar 27	22 1/2	Feb 8	26 1/4	Mar 27
4,000	13,300		16 1/2	Sale	16 1/2	Sale	16 1/4	16 1/2	16 1/2	Mar 28	16 1/2	Mar 4	16 1/4	Feb 27	17	Jan 14
13,800	47,200		8 1/2	Sale	8	8 1/4	8	8 1/2	7	Mar 15	8 1/2	Mar 4	7 1/2	Mar 15	10 1/4	Jan 10
56,200	382,600		26 1/2	Sale	26	Sale	26 1/2	Sale	25 1/4	Mar 11	27 1/4	Mar 22	25 1/4	Feb 12	30 1/4	Jan 18
21,000	31,900		14 1/4	14 1/4	14 1/4	Sale	15 1/2	Sale	14 1/4	Mar 4	15 1/2	Mar 18	13 1/2	Feb 12	15 1/2	Mar 18
75,400	139,900		25 1/2	Sale	26 1/2	Sale	28 1/4	Sale	26 1/4	Mar 1	30 1/2	Mar 11	23 1/2	Feb 12	30 1/2	Mar 11
6,600	26,500		6	Sale	6 1/4	Sale	7 1/2	Sale	6 1/4	Mar 1	7 1/2	Mar 28	5 1/2	Jan 3	7 1/2	Feb 25
31,600	111,500		33 1/2	Sale	35	Sale	33 1/2	Sale	33 1/2	Mar 27	35 1/2	Mar 7	32 1/2	Feb 12	35 1/2	Jan 11
66,700	206,600		115 1/2	Sale	108	Sale	109	Sale	106 1/4	Mar 26	111 1/2	Mar 5	100 1/2	Feb 12	115 1/2	Jan 2
19,500	57,000		22 1/2	Sale	21 1/2	Sale	23 1/4	Sale	21 1/2	Mar 1	24 1/4	Mar 25	20 1/2	Feb 12	24 1/4	Mar 25
68,100	203,700		26 1/2	Sale	27 1/2	Sale	28 1/2	Sale	27 1/2	Mar 4	29 1/4	Mar 25	26 1/4	Jan 9	29 1/4	Mar 19
1,290	4,470		94 1/2	Sale	99 1/2	Sale	97 1/2	99 1/2	96 1/4	Mar 25	99 1/2	Mar 1	94 1/2	Jan 2	100 1/2	Jan 21
30	170		77	83	82	85	82	85	82	Mar 22	82	Mar 22	80 1/4	Jan 11	82	Jan 24
300	810		79 1/2	Sale	78	79 1/2	77 1/2	80 1/4	77	Mar 4	78	Mar 4	76 1/2	Feb 21	79 1/2	Jan 2
10	450		84	86	88	92	88	90	88	Mar 7	88	Mar 7	88	Feb 5	89	Jan 22
49,300	174,900		59 1/2	Sale	53	Sale	53 1/2	Sale	52 1/2	Mar 1	54	Mar 25	51 1/2	Feb 12	61	Jan 3
118,000	435,900		30 1/4	Sale	28	Sale	28	Sale	27 1/4	Mar 11	28 1/4	Mar 5	27 1/4	Feb 25	31 1/4	Jan 8
33,100	132,900		8 1/4	Sale	9	Sale	8 1/2	Sale	8 1/4	Mar 21	8 1/4	Mar 4	8 1/4	Jan 2	9 1/4	Mar 4
18,400	61,300		28 1/4	Sale	29	Sale	29	Sale	28 1/4	Mar 4	29 1/4	Mar 28	27 1/4	Feb 6	30 1/4	Jan 8
10,200	26,700		—	—	30 1/2	Sale	30	Sale	29 1/2	Mar 27	33	Mar 14	29 1/2	Mar 27	33	Mar 14
76,300	219,200		90	Sale	77	Sale	76 1/2	Sale	72 1/4	Mar 11	79 1/2	Mar 5	72 1/4	Mar 11	90 1/4	Jan 2
200	1,500		158	160	130	145	130	144	137	Mar 5	137 1/2	Mar 22	137 1/2	Feb 11	152	Jan 14
4,200	12,500		115	Sale	107 1/4	Sale	107 1/4	Sale	107 1/2	Mar 29	110	Mar 7	106	Feb 13	115	Jan 2
64,800	269,100		42 1/2	Sale	32 1/2	Sale	28 3/4	Sale	28 1/4	Mar 29	33	Mar 4	28 1/4	Mar 29	43 1/2	Jan 4
12,500	31,100		27 1/2	Sale	26 1/2	Sale	28 1/4	Sale	26 1/4	Mar 1	29 1/2	Mar 14	26 1/2	Feb 12	29 1/2	Mar 14
410	640		94	96	97 1/2	100	99	101	98	Mar 15	99	Mar 21	96	Jan 23	99	Mar 21
11,900	15,200		21	21 1/2	21 1/2	Sale	23 1/2	Sale	21 1/4	Mar 5	25 1/2	Mar 13	19 1/2	Jan 28	25 1/2	Mar 13
11,400	32,300		69	Sale	62	Sale	64 1/4	Sale	61 1/4	Mar 6	65 1/4	Mar 22	58 1/2	Feb 11	69 1/4	Jan 8
2,600	8,000		41 1/4	Sale	39 1/2	41	42	Sale	39 1/4	Mar 5	42 1/2	Mar 27	39 1/4	Mar 5	45 1/4	Feb 1
19,900	121,300		4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 1	4 1/2	Mar 1	4 1/2	Jan 2	5 1/2	Jan 11
80	180		78 1/2	79	78 1/2	79 1/2	78 1/2	79	78 1/2	Mar 11	78 1/2	Mar 11	78 1/2	Jan 8	79	Jan 21
85,200	231,300		6 1/2	Sale	6 1/4	Sale	6 1/2	Sale	6 1/4	Mar 1	7	Mar 4	6 1/2	Jan 11	7	Mar 4
36,400	197,200		32 1/2	Sale	32	32 1/2	29 1/2	Sale	28 1/2	Mar 12	32	Mar 4	28 1/2	Mar 12	35 1/2	Jan 11
6,900	32,600		15	Sale	14 1/2	Sale	14 1/2	Sale	14 1/4	Mar 20	15	Mar 5	13 1/2	Feb 12	16 1/2	Jan 11
13,900	95,800		44 1/2	Sale	46	Sale	47 1/2	Sale	45 1/2	Mar 4	47 1/2	Mar 15	44 1/4	Jan 2	47 1/2	Jan 9
85,800	270,200		32 1/2	Sale	32 1/2	Sale	32 3/4	Sale	32 1/2	Mar 1	34 1/4	Mar 19	32	Feb 14	34 1/4	Jan 25
67,100	219,300		37 1/4	Sale	36 1/4	36 1/4	36 1/2	Sale	36 1/2	Mar 5	36 1/2	Mar 26	36	Mar 5	38 1/2	Feb 19
5,000	13,100		14 1/2	Sale	13 3/4	Sale	14	Sale	13 3/4	Mar 26	14 1/2	Mar 22	13 1/2	Mar 26	14 1/2	Jan 11
19,500	63,600		1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Mar 1	1 1/2	Mar 1	1 1/2	Jan 13	1 1/2	Jan 2
44,600	178,500		34 1/2	Sale	35	Sale	33 1/2	Sale	33	Mar 25	35 1/4	Mar 4	33	Feb 13	36 1/4	Jan 14
21,300	67,900		23 1/2	Sale	25	Sale	25 1/2	Sale	24 1/4	Mar 18	25 1/2	Mar 5	23 1/2	Jan 2	28 1/2	Jan 8
19,600	82,900		56 1/2	Sale	53 1/2	Sale	54	Sale	52 1/4	Mar 14	55 1/4	Mar 7	51 1/4	Feb 15	58 1/4	Jan 11
7,500	68,300		156 1/2	159	158 1/2	Sale	158 1/2	160	158 1/4	Mar 22	160	Mar 19	156	Jan 7	162	Jan 24
34,700	103,900		16	Sale	11 1/2	Sale	10 1/2	Sale	9 1/2	Mar 18	12 1/2	Mar 7	9 1/2	Mar 18	17 1/2	Jan 7
210	650		35	36	32 1/2	33 1/2	31 1/4	Sale	29	Mar 18	33	Mar 8	29	Mar 19	36	Jan 7
399,400	1,392,600		15 1/2	Sale	14 1/4	Sale	15 1/2	Sale	14 1/2	Mar 21	15 1/2	Mar 28	14 1/2	Feb 12	16 1/2	Jan 8
4,400	7,800		43 1/4	44	44	45	44 1/4	45 1/4	44 1/4	Mar 6	44 1/4	Mar 6	43 1/4	Jan 7	44 1/4	Jan 16
48,500	150,700		35 1/2	Sale	32 3/4	Sale	33 1/2	Sale	32	Mar 11	33 1/2	Mar 28	31 1/2	Feb 12	37 1/2	Jan 24
700	1,400		8 1/4	Sale	8 1/4	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/4	Mar 19	8 1/2	Mar 8	8 1/2	Feb 11	8 1/2	Jan 7
29,000	116,600		26 1/4	Sale	23	Sale	23 1/2	Sale	23	Mar 1	24 1/2	Mar 20	22 1/2	Feb 12	27 1/2	Jan 4
500	1,400		63													

Aggregate Sales in March	Since Jan. 1	New York Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1								
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 29 Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices					
22,400	56,800	Virginia Elec & Pwr com	10	44	Sale	44 1/4	Sale	46 3/4	Sale	44 1/4	Mar 1	46 3/4	Mar 20	42 1/2	Jan 21	46 3/4	Mar 20	
1,460	3,030	do preferred	100	106 1/4	107 3/4	109 1/2	Sale	106 3/4	Sale	106	Mar 28	110 3/4	Mar 5	105 3/4	Jan 11	111	Feb 12	
30	30	\$4.04 preferred	100	83	89	84 1/2	90	86	90	90	Mar 27	90	Mar 27	90	Mar 27	90	Mar 27	
140	170	\$4.20 preferred	100	85 1/4	88	88	98	86	90	95	Mar 27	95	Mar 27	88 1/2	Jan 9	98	Mar 1	
130	320	\$4.12 preferred	100	83	88	90 1/4	95	93	97	92	Mar 13	93	Mar 13	85	Jan 18	93	Mar 13	
5,400	40,800	Virginian Ry Co com	25	74 3/4	Sale	70 1/2	Sale	71 1/2	Sale	67 3/4	Mar 12	71 1/2	Mar 29	66 1/2	Feb 11	76 1/2	Jan 17	
4,900	17,700	do preferred	25	29 3/4	Sale	29 3/4	Sale	30 1/4	Sale	29 3/4	Mar 4	32	Mar 11	29 3/4	Jan 10	32	Mar 11	
7,600	37,400	Vulcan Materials Co com	1	12 3/4	Sale	14	Sale	13 3/4	Sale	13 3/4	Mar 18	14 1/4	Mar 1	11 1/4	Jan 7	16 1/4	Jan 23	
9,600	36,400	do conv preferred	16	14 1/4	Sale	15 1/2	Sale	17	Sale	15 1/2	Mar 4	17 1/2	Mar 29	14	Jan 3	17 1/2	Mar 29	
5,200	6,200	Wabash RR 4 1/2% pfd	100	75 1/2	77 1/2	74 1/2	76 1/2	70 3/4	72 3/4	71 1/2	Mar 26	75	Mar 7	71 1/4	Mar 26	77	Jan 24	
2,500	7,600	Waldorf System	10	13 1/2	Sale	13 3/4	Sale	13 1/2	13 1/2	13 1/2	Mar 28	13 3/4	Mar 5	13 1/4	Jan 23	13 3/4	Jan 4	
3,100	11,000	Walgreen Co	10	30 3/4	Sale	29 3/4	Sale	29 3/4	Sale	29 3/4	Mar 11	30	Mar 5	29	Feb 11	30 3/4	Jan 2	
7,200	18,400	Walker (Hiram) C & W	10	71	Sale	72 1/2	Sale	73 1/4	Sale	71 3/4	Mar 15	75	Mar 7	70 1/2	Feb 12	75	Mar 7	
25,400	101,300	Walworth Co	2.50	17 1/2	Sale	17 1/2	Sale	17 3/4	Sale	16 1/2	Mar 12	18	Mar 20	15 1/2	Feb 12	18 1/2	Jan 25	
9,300	33,300	Ward Baking Co com	1	13 1/2	Sale	13 1/2	13 1/2	13 1/2	Sale	13 1/2	Mar 19	14 1/4	Mar 11	13 3/4	Mar 20	15 1/2	Jan 11	
150	400	do preferred	100	95	96	92 1/2	93 1/2	92 3/4	94	92	Mar 18	95	Mar 11	92	Mar 18	95 1/2	Jan 25	
35,900	49,700	Wardell Corp	1	11 1/4	Sale	10 1/2	11	11 1/4	Sale	10 3/4	Mar 7	11 1/4	Mar 21	10 3/4	Mar 7	11 1/4	Jan 24	
10,900	23,400	Ward Industries Corp	1	16 3/4	Sale	15	Sale	13 1/2	Sale	13 1/2	Mar 29	15	Mar 1	13 1/2	Mar 29	16 1/4	Jan 2	
28,000	92,500	Warner Bros Pictures	5	28 1/4	Sale	25 3/4	Sale	24	Sale	23 3/4	Mar 25	26 1/4	Mar 5	23 3/4	Mar 25	28 3/4	Jan 3	
48,400	97,300	Warner-Lambert Pharmaceutical	1	45 3/4	Sale	44 1/4	Sale	49 3/4	Sale	44 1/4	Mar 4	50 1/4	Mar 27	42 1/4	Feb 12	50 1/4	Mar 27	
3,500	12,000	Washington Gas Light Co	1	38	Sale	37 1/2	38	38 3/8	Sale	37 1/2	Mar 4	38 3/4	Mar 28	37 1/2	Feb 12	38 3/4	Mar 28	
9,700	38,100	Washington Water Power	1	35 3/4	Sale	34 3/4	Sale	36 1/2	Sale	34 3/4	Mar 4	36 3/4	Mar 28	34 3/4	Feb 26	36 3/4	Jan 17	
3,300	15,000	Waukesha Meter Co	5	31 1/2	Sale	28 3/4	Sale	28 3/4	Sale	28	Mar 20	29 1/4	Mar 8	28	Feb 26	32	Jan 4	
2	1,600	Wayne Knitting Mills	5	25	Sale	25	Sale	25 1/2	26	25	Mar 1	25 1/2	Mar 26	24 1/4	Jan 17	25 1/2	Jan 7	
11,800	68,800	Wayne Pump Co	1	26	Sale	29	Sale	30 3/4	Sale	27 3/4	Mar 12	32 1/4	Mar 27	25 1/2	Jan 2	32 1/4	Mar 27	
6,300	25,200	Weillert Corp	1	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Sale	2 1/2	Mar 1	2 1/2	Mar 5	2 1/2	Feb 28	3	Jan 4	
4,800	17,000	Wesson Oil & Snowdrift	2.50	32	Sale	31	Sale	29 1/2	Sale	29 1/2	Mar 15	31 1/2	Mar 6	29 1/2	Mar 15	34 1/2	Jan 29	
410	3,730	do preferred	50	45 3/4	Sale	46 1/4	48	45 1/2	46 1/2	45 1/2	Mar 28	47	Mar 6	44 1/4	Feb 19	48 1/4	Jan 23	
50,100	202,000	West Indies Sugar Corp	1	42 3/4	Sale	48	Sale	52 1/2	Sale	46	Mar 1	53 1/4	Mar 29	41 1/4	Jan 2	53 1/4	Mar 29	
5,000	18,400	West Kentucky Coal Co	4	38 1/2	Sale	32 1/2	Sale	31	31 1/4	30 1/4	Mar 26	33 1/4	Mar 7	30 3/4	Mar 26	39 3/4	Jan 4	
95,600	173,500	West Penn Electric Co	5	26 3/4	Sale	26 1/2	Sale	27 1/2	Sale	26 1/2	Mar 1	27 1/2	Mar 29	26 3/4	Feb 27	27 1/2	Jan 30	
1,711,800	2,051,800	Rights																
600	2,320	West Penn Pwr 4 1/2% pfd	100	100	Sale	103 3/4	104 1/4	104	Sale	103 3/4	Mar 5	105	Mar 20	99 1/4	Jan 3	105	Mar 12	
240	460	do preferred ser B	100	88	92	93	95 1/2	94	96	90 1/2	Mar 13	92 3/4	Mar 22	91	Jan 14	95	Jan 82	
14,100	48,500	West Va Pulp & Paper	5	43	Sale	43 1/4	Sale	42 1/2	Sale	42	Mar 25	44	Mar 6	40 1/4	Feb 12	47 1/4	Jan 11	
70	530	do preferred	100	104	105	103	104	103	104 1/2	103	Mar 4	104 1/4	Mar 20	103	Jan 29	104 1/4	Mar 20	
29,900	76,900	Western Air Lines Inc	1	24 3/4	Sale	21 3/4	Sale	22 3/4	Sale	21 3/4	Mar 1	24 1/4	Mar 14	21	Feb 27	24 1/4	Jan 2	
10,800	30,700	Western Auto Supply Co	5	16 1/4	Sale	15 1/2	Sale	15 1/4	Sale	15	Mar 1	15 1/2	Mar 6	14 1/4	Feb 14	16 1/4	Jan 3	
2,020	4,800	do preferred	100	91	Sale	93	98	94	98					91	Jan 2	95	Feb 11	
35,400	93,000	Western Maryland com	1	55 3/4	Sale	49 3/4	Sale	57	Sale	49 3/4	Mar 1	58 3/4	Mar 28	49	Feb 11	58 3/4	Mar 28	
1,500	4,700	do non-um 2nd pfd	100	73	Sale	72	74 1/4	74	76	73	Mar 12	76 3/4	Mar 26	71	Feb 15	76 3/4	Mar 26	
20,300	49,800	Western Pacific RR	1	60 1/2	Sale	55 1/4	Sale	57 1/4	Sale	54	Mar 1	59 1/4	Mar 21	54	Mar 1	63 1/4	Jan 4	
49,400	205,300	Western Union Teleg	2.50	19	Sale	18 3/4	Sale	18 1/4	Sale	18 1/4	Mar 29	19 1/4	Mar 15	18	Feb 11	20 3/4	Jan 4	
59,200	149,800	Westinghouse Air Brake	10	29 1/2	Sale	26 3/4	Sale	30	Sale	26 3/4	Mar 1	30 3/4	Mar 20	26 1/2	Feb 12	30 3/4	Jan 11	
128,300	490,900	Westinghouse Elec com-12 1/2%	100	59 3/4	Sale	52 1/2	Sale	55 1/2	Sale	52 1/2	Mar 1	56 1/4	Mar 7	52 3/4	Feb 12	58	Jan 3	
1,800	4,400	do preferred ser B	100	83	Sale	90	91 1/2	90	91 1/2	90 1/2	Mar 4	92	Mar 25	83	Jan 2	92	Mar 25	
110	360	Wheeling & Lake Erie	100	127		129 1/2	Sale	127		129 1/2	Mar 1	129 1/2	Mar 1	129	Feb 4	129 1/2	Feb 4	
27,800	145,900	Wheeling Steel com	1	69 3/4	Sale	54 3/4	Sale	55	Sale	52 3/4	Mar 12	56 3/4	Mar 4	53 3/4	Feb 12	69 3/4	Jan 2	
1,300	4,910	do preferred	100	95 1/2	Sale	94 1/4	Sale	93 1/2	Sale	93	Mar 1	95	Mar 19	93	Mar 1	96 1/4	Jan 9	
32,200	105,600	Whirlpool-Seeger Corp	5	25 1/2	Sale	24 3/4	Sale	25 1/4	Sale	24 3/4	Mar 1	26 3/4	Mar 22	23 3/4	Feb 13	26 3/4	Mar 22	
400	1,300	do conv preferred	50	67 1/2	70 1/4	60	62 1/4	61	70 1/4	61 3/4	Mar 4	67	Mar 15	61 1/2	Feb 28	68 1/2	Jan 8	
1,600	4,100	White Dental Mfg (S S)	20	28	Sale	27 1/2	27 3/4	27 3/4	28 1/2	27 1/4	Mar 8	28 1/2	Mar 14	27 1/4	Jan 23	28 1/2	Mar 14	
13,000	49,500	White Motor Co com	1	46 3/4	Sale	47 1/2	Sale	46 1/2	Sale	45 1/4	Mar 14	48	Mar 5	44 1/2	Feb 12	50 1/4	Jan 2	
620	1,360	do preferred	100	99 1/4	Sale	99	Sale	95 1/4	Sale	95 1/4	Mar 29	99	Mar 1	95 1/4	Mar 29	100 1/4	Jan 7	
22,800	112,200	White Sewing Machine	1	12	Sale	11 1/4	Sale	9 1/2	Sale	9 1/2	Mar 28	11 1/4	Mar 4	9 1/2	Mar 28	13 1/4	Jan 10	
1,100	2,400	Wilton Preference	20	27 3/4	28	27 1/4	27 3/4	26	Sale	26	Mar 28	27 1/4	Mar 4	26	Mar 29	29 1/4	Jan 14	
1,700	2,800	do conv preferred	50			45 1/4	Sale	40	42	40	Mar 28	46	Mar 12	40	Mar 28	47	Feb 18	
26,300	42,600	Wilcox Oil Co	5	55 1/2	Sale	47 1/2	Sale	48 1/2	Sale	47 1/2	Mar 1	52	Mar 7	45 1/2	Feb 13	59	Jan 4	
18,500	105,500	Wilson & Co common	1	15 3/4	Sale	13 3/4	Sale	13 1/2	Sale	13 1/2	Mar 1	14 1/4	Mar 5	13 1/4	Feb 12	15 1/4	Jan 2	
1,000	2,600	do preferred	100	73	Sale	74 1/2	75 1/4	75	Sale	73	Mar 13	75	Mar 4	72	Jan 21	75	Jan 31	
300	3,200	Wilson-Jones Co	10	18	19	16 1/2	17 1/4	16 1/2	Sale	16 1/2	Mar 19	16 3/4	Mar 12	16 1/2	Mar 19	19 1/4	Jan 9	
4,900	17,500	Windsor Industries Inc	100	4 1/4	Sale	5 1/4	Sale	4 3/4	Sale	4 3/4	Mar 29	5 1/4	Mar 1	4 1/4	Jan 7	5 1/4	Jan 21	
30,800	87,200	Winn-Dixie Stores Inc	1	20 1/2	Sale	20 1/2	Sale	21	Sale	20 1/2	Mar 4	22	Mar 6	18 1/2	Feb 8	22	Mar 6	
19,200	77,300	Wisconsin Elec Pwr com-10	100	32	Sale	31 3/4	Sale	32 1/2	Sale	31 3/4	Mar 11	32 1/2	Mar 20	30 3/4	Feb 14	32 1/2	Mar 20	
140	220	do preferred	100	127	133	127	130	127 1/2	130	128	Mar 22	131	Mar 19	127	Jan 22	131	Mar 19	
9,600	29,000	Wisconsin																

American Stock Exchange

Monthly and Yearly Record

RANGE OF PRICES ON THE AMERICAN STOCK EXCHANGE

Stock Sales—	1957	1956	Bond Sales—	1957	1956
March (Shares) -----	17,241,010	27,586,510	March -----	\$1,189,000	\$3,638,000
Jan. 1 to Mar. 31 (Shares)---	51,633,073	58,365,269	Jan. 1 to Mar. 31-----	3,898,000	6,936,000

NOTICE—Deferred delivery, under the rule and cash sales, are disregarded in the month's range, unless they are the only transactions of the month and when selling outside of the regular monthly range are shown in a footnote in the month in which they occur. No account is taken of such sales in computing the range for the year.

Aggregate Sales in March Shares	Since Jan. 1 Shares	American Stock Exchange STOCKS Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1					
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 29 Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
2,000	9,600	Aberdeen Petroleum cl A...1	5 1/2	Sale	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	Mar 11	4 1/2	Mar 18	4 1/2	Mar 11	5 1/2	Jan 4
9,800	27,600	Acme Precision Products...1	9 1/4	Sale	10	Sale	10 3/4	Sale	9 3/4	Mar 8	10 1/2	Mar 19	9 1/4	Jan 2	11 1/4	Jan 8
750	2,750	Acme Wire common...10	27	27 1/2	26 1/2	Sale	25 1/2	26 1/4	25	Mar 21	26 1/2	Mar 1	25	Mar 21	30	Feb 6
5,800	13,600	Adam Consl Industries...1	6 1/2	6 3/4	6	Sale	6 1/2	6 3/4	5 1/2	Mar 1	6 1/2	Mar 21	5 1/2	Mar 1	6 1/2	Jan 30
7,500	40,900	Aerona Mfg Corp...1	9 1/2	9 3/4	7 1/2	Sale	7	Sale	6 1/2	Mar 29	7 1/2	Mar 1	6 1/2	Mar 29	10 1/2	Jan 4
3,400	13,600	Aero Supply Mfg...1	2	2 1/4	1 3/4	Sale	1 3/4	Sale	1 1/2	Mar 7	1 1/2	Mar 7	1 1/2	Mar 7	2 1/2	Jan 9
500	1,000	Agnew Surpass Shoe Stores...*	7	7 1/2	7 1/4	Sale	7	7 1/4	7 1/4	Mar 5	7 1/2	Mar 1	7 1/4	Mar 5	8 1/2	Feb 25
35,500	93,400	Ainsworth Mfg Corp com...5	5 1/2	Sale	8 1/2	Sale	8 3/4	Sale	8 1/2	Mar 13	10 1/2	Mar 20	5 1/2	Jan 25	10 1/2	Mar 20
1,500	3,100	Air Associates Inc (N J)...1	11 1/2	11 1/2	8 1/2	9 1/4	8 1/4	9 1/4	8 1/2	Mar 14	9	Mar 26	8	Feb 19	11 1/2	Jan 7
11,800	25,700	Air-Way Industries Inc...3	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4	Sale	3 1/2	Mar 22	4 1/2	Mar 1	3 1/2	Mar 22	5 1/2	Jan 7
34,800	106,200	Ajax Petroleum Ltd...50c	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Mar 4	3 1/2	Mar 6	3 1/2	Mar 4	4 1/2	Jan 11
9,200	39,600	Alabama Gas Corp...2	34 1/2	Sale	30 1/2	Sale	30	Sale	30	Mar 29	32 1/2	Mar 8	29 1/2	Feb 15	34 1/2	Jan 2
30	390	Ala Gt Sou RR ordinary...100	160	165	156 1/2	Sale	154	156 1/2	154	Mar 25	156 1/2	Mar 1	154	Mar 15	160	Jan 18
500	1,475	Ala Power Co 4.20% pfd...100	89	Sale	92 1/2	Sale	92	Sale	90	Mar 27	92 1/2	Mar 1	88	Jan 11	92 1/2	Mar 1
1,400	5,700	Alan Wood Steel Co...10	31 1/4	Sale	27 1/2	27 1/2	27	Sale	26 1/2	Mar 11	27 1/2	Mar 18	26 1/2	Mar 11	31 1/2	Jan 3
75	285	5% cum preferred...100	88	94	84	88	83	86	84	Mar 4	84	Mar 4	84	Feb 5	89	Jan 14
6,200	14,700	Alaska Airlines Inc...1	4 1/2	Sale	4	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Mar 1	4	Mar 1	3 1/2	Mar 1	4 1/2	Jan 2
600	7,300	Algemene Kunststfde Unie—	28 1/2	Sale	25 1/2	26 1/2	25 1/4	25 1/2	5 1/4	Mar 25	5 1/2	Mar 7	25 1/2	Jan 21	26 1/2	Jan 2
1,300	7,300	Amer dep rets Amer shs...*	5 1/2	Sale	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/4	Mar 25	5 1/2	Mar 7	5 1/4	Jan 2	6	Feb 13
29,300	113,700	All Amer Engineer'g Co...10c	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 1	4 1/2	Mar 5	3 1/2	Feb 12	5 1/2	Jan 7
4,700	16,500	Allegheny Corp warrants...1	3 1/2	3 1/2	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Mar 15	3 1/2	Mar 15	3 1/2	Mar 15	4 1/2	Jan 17
300	500	Allegheny Airlines Inc...1	13 1/2	Sale	13 1/2	14 1/2	13 1/2	14 1/2	13 1/2	Mar 7	14	Mar 11	13 1/2	Jan 2	14	Mar 11
27,300	69,200	Alles & Fisher Inc com...1	3 1/2	Sale	4	Sale	4	Sale	3 1/2	Mar 6	4 1/2	Mar 18	3 1/2	Feb 11	4 1/2	Mar 18
2,300	7,700	Allied Artists Pictures...1	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	8 1/2	Mar 6	10 1/2	Mar 18	8 1/2	Feb 12	10 1/2	Mar 18
18,600	41,300	5 1/2 % conv preferred...10	21	Sale	20 1/2	Sale	20 1/2	Sale	20 1/2	Mar 1	20 1/2	Mar 22	19 1/2	Feb 13	20 1/2	Mar 22
400	400	Allied Control Co Inc...1	6 1/2	7	6 1/2	7	6 1/2	7	6 1/2	Mar 1	6 1/2	Mar 22	6 1/2	Jan 16	7	Feb 1
12,400	55,100	Allied Internl Investing...1	54	Sale	44	Sale	41 1/4	Sale	41 1/4	Mar 29	46 1/4	Mar 6	41 1/4	Mar 29	56 1/4	Jan 10
1,700	10,900	Allied Paper Corp...20	24 1/2	Sale	22 1/2	23	21 1/4	Sale	21 1/4	Mar 18	22 1/2	Mar 4	21 1/2	Feb 11	24 1/2	Jan 2
1,650	4,600	Allied Products Corp com...5	81	83	87 1/4	88 1/4	86 1/4	Sale	85 1/2	Mar 28	88	Mar 4	83 1/2	Jan 4	88 1/2	Jan 23
800	4,800	Aluminum Co of Amer...*	22 1/2	22 1/2	22	Sale	22 1/4	23	22	Mar 1	23	Mar 22	22	Feb 25	23	Jan 2
1,100	2,120	Aluminum Goods Mfg...*	10 1/2	11 1/2	9	9 1/2	8 1/4	9 1/2	9	Mar 26	9 1/2	Mar 25	9	Mar 26	11 1/2	Jan 17
2,000	6,900	Aluminum Industries com...*	9 1/4	9 1/2	11 1/4	11 1/2	12	12 1/4	11 1/4	Mar 15	12 1/4	Mar 21	9 1/2	Jan 3	13 1/4	Jan 25
80	270	Ambrook Industries...1	48 1/2	51	55	59	60 1/4	64	59 1/4	Mar 12	60 1/2	Mar 20	50	Jan 10	60 1/2	Mar 20
400	7,500	American Air filter Co—	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Mar 12	1 1/2	Mar 12	1 1/2	Jan 3	1 1/2	Jan 28
225	725	5% conv preferred...15	72	75	71 1/2	72 1/2	70	71	71	Mar 13	72 1/2	Mar 5	71	Mar 13	76 1/2	Jan 7
8,400	21,700	American Beverage Corp...1	13 1/2	Sale	11 1/2	11 1/4	11 1/2	Sale	11	Mar 20	11 1/2	Mar 13	x11	Feb 26	14	Jan 3
3,200	10,900	American Book Co...50	42 1/2	Sale	36 1/2	37	40	Sale	35 1/4	Mar 19	40 1/2	Mar 28	35 1/4	Mar 19	42 1/2	Jan 2
4,500	11,600	American Electronics Inc...1	29 1/2	Sale	29 1/2	Sale	28	Sale	28	Mar 27	30 1/2	Mar 5	28	Mar 27	30 1/2	Jan 23
101,000	101,000	Amer Hard Rubber Co...12.50	32	33	32 1/2	33 1/4	32 1/4	33 1/2	33 1/4	Mar 25	33 1/2	Mar 25	32 1/2	Jan 11	33 1/2	Mar 25
100	3,500	Amer Laun Mach com...30	32	33	32 1/2	33 1/4	32 1/4	33 1/2	33 1/4	Mar 25	33 1/2	Mar 25	32 1/2	Jan 11	33 1/2	Mar 25
40,700	118,800	Rights	10 1/2	Sale	9	Sale	9 1/2	Sale	8 1/2	Mar 7	9 1/2	Mar 14	8 1/2	Mar 7	11	Jan 3
1,700	8,100	Amer Mfg Co common...35	33	Sale	32	Sale	32 1/4	Sale	31 1/2	Mar 1	33 1/2	Mar 22	31 1/2	Mar 1	33 1/2	Jan 30
50	425	American Maracaibo...1	31 1/2	33 1/4	33	35	33	Sale	33	Mar 29	33	Mar 29	31	Jan 7	34 1/2	Feb 18
51,700	234,800	American Meter Co com...*	14	Sale	13 1/2	Sale	14 1/2	Sale	13	Mar 18	14 1/2	Mar 28	12 1/2	Feb 11	15 1/2	Jan 14
6,200	34,628	Amer Nat Gas Co 6% pfd...25	15 1/2	Sale	15	Sale	15 1/2	Sale	14 1/2	Mar 11	15 1/2	Mar 21	14 1/2	Feb 19	17 1/2	Jan 14
3,700	14,300	Amer Petrofina Inc Cl A...1	4 1/2	Sale	4	4 1/4	4	4 1/4	4	Mar 4	4 1/2	Mar 5	4	Jan 23	4 1/2	Jan 11
400	2,000	Amer Seal-Kap Corp com...3	21 1/2	23	22 1/2	23	22 1/4	24	22 1/2	Mar 15	23 1/2	Mar 15	21	Jan 17	23 1/2	Mar 15
600	4,000	American Thread 8% pfd...5	8 1/2	10	7 1/2	8 1/4	8 1/4	8 1/2	8	Mar 15	8 1/2	Mar 22	7 1/2	Feb 11	10 1/2	Jan 3
19,900	44,400	Amer Writing Paper com...5	5 1/2	Sale	4 1/2	Sale	5 1/4	Sale	4 1/2	Mar 1	5 1/4	Mar 21	4 1/2	Feb 28	5 1/4	Mar 21
33,600	98,800	AMI Incorporated...3	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Mar 1	1 1/2	Mar 4	1 1/2	Feb 13	2 1/2	Jan 8
2,400	7,400	Amurex Oil Co class A...5	14 1/4	Sale	14 1/4	Sale	14 1/2	Sale	14	Mar 8	15 1/4	Mar 21	13 1/2	Feb 12	15 1/4	Mar 21
14,400	100,600	Anacon Lead Mines Ltd...20c	15 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2	Sale	14	Mar 20	15 1/2	Mar 6	14	Mar 20	17 1/2	Jan 25
72,500	147,100	Anchor Post Products Inc...2	10 1/2	Sale	8	Sale	8 1/2	Sale	7 1/2	Mar 21	9 1/2	Mar 28	7 1/2	Mar 21	10 1/2	Jan 2
1,700	4,200	Anglo Amer Exploration...4.75	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 27	4 1/2	Mar 1	4 1/2	Mar 27	4 1/2	Jan 25
1,000	3,020	Angostura - Wupperman...1	93 1/2	Sale	98	Sale	96 1/4	Sale	96 1/4	Mar 28	98 1/4	Mar 12	x93	Jan 2	101	Feb 8
27,900	97,900	Appalachian Elec Power—	33 1/2	Sale	36 1/2	Sale	37 1/2	Sale	34 1/2	Mar 13	38 1/2	Mar 29	33	Jan 2	38 1/2	Mar 29
99,200	544,100	4 1/2 % preferred...100	21 1/2	Sale	21 1/2	Sale	22 1/2	Sale	21 1/2	Mar 10	22 1/2	Mar 1	20	Feb 27	24 1/2	Jan 25
50	625	Arkansas Fuel Oil...5	96 1/2	Sale	99	100 1/2	100	102	100	Mar 13	100	Mar 13	95 1/2	Jan 16	100	Mar 13
14,200	58,100	Arkansas Louisiana Gas...5	5 1/2	Sale	5 1/2	Sale	6 1/2	Sale	5 1/2	Mar 4	6 1/2	Mar 29	4 1/2	Jan 2	6 1/2	Mar 29
7,500	35,300	Arkansas Power & Light—	13 1/2	Sale	14 1/2	Sale	14 1/2	Sale	x13 1/2	Mar 7	14 1/2	Mar 12	13 1/2	Feb 12	15	Jan 14
4,000	17,600	4.72% preferred...100	19 1/4	Sale	18 1/2	Sale	18 1/4	18 1/2	17 1/2	Mar 27	19	Mar 7	17 1/2	Feb 11	19 1/2	Jan 2
33,600	96,700	Armour & Co warrants...1	33 1/2	Sale	40 1/4	Sale	42	Sale	38 1/2	Mar 4	45	Mar 8	32 1/2	Jan 8	45	Mar 8
300	300	Assoc Artists Productions...1	8 1/2	9	8 1/2	8 1/2	7 1/2	8 1/2	7 1/2	Mar 4	7 1/2	Mar 14	8 1/2	Jan 9	8 1/2	Jan 17
7,100	17,200	Associated Elec Industries—	2 1/2	Sale	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 14	2 1/2	Mar 14	2 1/2	Jan 15	3 1/2	Jan 28
6,200	57,900															

Aggregate Sales in March		American Stock Exchange STOCKS		PRICES IN MARCH											
Shares	Since Jan. 1	Par	Price Jan. 2, 1957	Opening or Bid	Ask	March 1 Opening or Bid	Ask	March 29 Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	RANGE SINCE JAN. 1	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	
800	2,200	1	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5 1/2	5 1/2	5% Mar 6	5% Mar 4	5% Jan 16	5% Jan 9
900	4,700	1	14	Sale	14 1/2	14 1/2	14 1/2	14 1/2	14 1/2	14 1/2	14 1/2	14 1/2 Mar 5	14 1/2 Mar 13	14 Jan 2	14 Jan 21
74,400	553,300	1	2 1/2	Sale	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2 Mar 19	2 1/2 Mar 25	2 1/2 Jan 2	2 1/2 Jan 8
2,200	7,900	1	47 1/2	Sale	46 3/4	47	46 3/4	46 3/4	46 3/4	46 3/4	46 3/4	46 3/4 Mar 19	47 1/2 Mar 6	46 1/4 Feb 26	48 1/2 Jan 14
6,600	19,000	250	13 1/4	Sale	11 1/4	11 1/4	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	9 1/2 Mar 22	11 1/2 Mar 4	9 1/2 Mar 22	14 Jan 2
3,200	11,900	1	7 1/2	Sale	7	7	7	7	7	7	7	6 1/2 Mar 11	7 1/2 Mar 25	6 1/2 Mar 11	8 Jan 7
3,550	5,600	1	14 1/4	Sale	13 1/4	13 1/4	13	13	13	13	13	13 Mar 1	15 1/2 Mar 18	12 1/2 Feb 26	15 1/2 Mar 18
500	1,700	1	14	Sale	13	15	12 1/2	13	15	12 1/2	13	12 Mar 7	13 Mar 5	12 Mar 7	16 Jan 24
200	800	3	4 1/2	Sale	5	4 1/2	5 1/2	5	5 1/2	5	5	5 Mar 15	5 1/2 Mar 4	4 1/2 Jan 9	8 1/2 Mar 4
5,400	14,200	1	5 1/2	6 1/2	5 1/2	5 1/2	6	6	6	5 1/2	5 1/2	5 1/2 Mar 6	7 Mar 11	5 1/2 Feb 14	7 Mar 11
4,100	10,900	1	33	Sale	30 1/2	31 1/4	32	32	32	30 3/4	30 3/4	30 3/4 Mar 4	34 1/2 Mar 13	29 1/2 Feb 13	34 1/2 Mar 13
120	520	100	90	Sale	92 1/2	92	92	94	94	91 1/2	91 1/2	91 1/2 Mar 19	93 1/2 Mar 27	90 Jan 2	94 Jan 10
1,800	7,100	5	7	Sale	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2 Mar 19	6 1/2 Mar 1	6 1/2 Mar 19	7 1/2 Feb 21
5,000	9,800	1	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2 Mar 6	6 1/2 Mar 29	6 1/2 Mar 19	7 1/2 Feb 21
6,100	35,000	1	2	Sale	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2 Mar 6	2 1/2 Mar 27	2 1/2 Mar 5	2 1/2 Jan 3
145,700	403,200	200	7 1/2	Sale	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2 Mar 6	8 1/2 Mar 29	8 1/2 Mar 19	8 1/2 Mar 29
16,400	51,600	1	7 1/2	Sale	9 1/4	9 1/4	10	10	10	9 1/4	9 1/4	9 1/4 Mar 11	10 1/4 Mar 12	7 1/2 Jan 2	10 1/4 Mar 12
150	350	1	27 1/2	29 1/2	29	30 1/4	27 1/2	29	28	28	28	28 Mar 7	29 Mar 19	28 Mar 20	31 Jan 24
150	460	1	32 3/4	35	35 3/4	37 1/4	39 1/2	43	40	40	40	40 Mar 13	43 Mar 22	32 1/2 Feb 14	43 Mar 22
Jan 4	37,700	136,400	48 1/2	Sale	46 1/2	46 1/2	48 1/2	43	40	45 1/2	45 1/2	45 1/2 Mar 4	49 1/2 Mar 26	43 Mar 22	49 1/2 Mar 26
Jan 9	300	300	6 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2 Mar 4	7 1/2 Mar 4	6 1/2 Jan 9	7 1/2 Jan 18
Jan 20	100	3,500	6 1/2	6 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2 Mar 4	7 1/2 Mar 4	6 1/2 Jan 9	7 1/2 Jan 18
Jan 7	200	800	1 1/2	2 1/2	1 1/2	2 1/2	1 1/2	2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2 Mar 7	2 Mar 13	1 1/2 Jan 10	2 Mar 13
Jan 30	600	3,000	45 1/4	46 1/2	44 1/2	46	47	52	47	45 1/4	45 1/4	45 1/4 Mar 14	48 1/2 Mar 29	43 Feb 13	48 1/2 Mar 29
Jan 11	171,200	604,000	19 1/2	Sale	19	Sale	19 1/2	Sale	19 1/2	18 1/2	18 1/2	18 1/2 Mar 18	20 Mar 28	17 1/2 Jan 29	20 Mar 28
Jan 2	33,500	112,900	16 1/2	Sale	16	Sale	16 1/2	Sale	16 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2 Mar 19	16 1/2 Mar 25	15 1/2 Mar 19	18 Jan 4
Jan 18	10,000	19,600	17 1/2	Sale	17 1/2	Sale	19	Sale	19	17 1/2	17 1/2	17 1/2 Mar 4	19 1/2 Mar 12	16 1/2 Jan 22	19 1/2 Mar 12
Mar 1	2,800	13,500	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2 Mar 1	6 1/2 Mar 13	6 1/2 Jan 11	6 1/2 Jan 2
Jan 3	9,500	38,700	13 1/2	Sale	9	Sale	11	Sale	11	9	9	9 Mar 1	11 1/4 Mar 20	8 1/4 Feb 25	13 1/2 Jan 11
Jan 2	1,500	10,000	22	Sale	19 1/2	20	19 1/4	19 1/2	19 1/2	19 1/2	19 1/2	19 1/2 Mar 28	20 Mar 12	18 1/2 Feb 20	23 Jan 9
Jan 2	2,700	16,500	2 1/2	4	2 1/2	4	2 1/2	4	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2 Mar 28	20 Mar 12	18 1/2 Feb 20	23 Jan 9
Jan 13	6,300	17,800	10 1/4	Sale	9	9 1/2	9	9 1/2	9	8 3/4	8 3/4	8 3/4 Mar 19	9 1/2 Mar 28	8 1/2 Mar 19	10 1/2 Jan 8
Jan 7	1,600	8,700	3	3 1/2	3	3	3	3	3	3	3	3 Mar 1	3 1/2 Mar 4	2 1/2 Feb 13	3 1/2 Mar 4
Jan 17	300	1,800	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2 Mar 28	8 1/2 Mar 28	7 1/2 Mar 28	7 1/2 Jan 16
Jan 11	1,100	3,700	8 1/2	9 1/2	10 1/4	10 1/2	8 3/4	8 3/4	9 1/2	10 1/4	10 1/4	9 1/2 Mar 28	10 1/2 Mar 14	9 1/2 Mar 28	10 1/2 Jan 8
Mar 11	700	8,000	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2 Mar 8	4 1/2 Mar 20	4 1/2 Mar 20	8 Jan 31
Mar 18	14,800	26,800	19 1/2	Sale	17	Sale	18 1/2	Sale	18 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2 Mar 13	20 1/2 Mar 18	16 1/2 Feb 12	20 1/2 Mar 18
Mar 18	7,100	32,300	16 1/4	16 1/2	16	16	16 1/2	16 1/2	16 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2 Mar 1	16 1/2 Mar 28	15 1/2 Feb 6	16 1/2 Jan 3
Feb 1	49,300	217,900	7 1/2	Sale	7 1/2	Sale	7 1/2	Sale	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2 Mar 11	7 1/2 Mar 1	7 1/2 Jan 3	7 1/2 Feb 26
Jan 10	1,700	10,600	4 1/4	4 1/4	4	4	4	4	4	4	4	4 Mar 5	4 Mar 1	3 1/2 Mar 5	4 1/2 Jan 14
Jan 2	8,700	20,700	4 1/2	5	4 1/2	5	4 1/2	5	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2 Mar 1	5 1/2 Mar 21	4 1/2 Mar 21	5 1/2 Mar 21
Jan 23	45,400	136,800	1	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2 Mar 1	2 1/2 Mar 27	1 1/2 Jan 2	2 1/2 Jan 2
Jan 8	100	1,200	7 1/2	Sale	7 1/2	8 1/2	6 1/2	8 1/2	6 1/2	8 1/2	8 1/2	8 Mar 8	8 Mar 8	7 Jan 2	8 1/2 Jan 31
Jan 17	85,100	242,300	1	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2 Mar 29	1 1/2 Mar 1	1 1/2 Mar 29	1 1/2 Jan 2
Jan 20	500	2,000	4 1/2	Sale	4 1/4	4 1/2	4 1/4	4 1/2	4 1/4	4 1/4	4 1/4	4 1/4 Mar 27	4 1/2 Mar 6	4 1/2 Mar 29	4 1/2 Jan 2
Jan 28	26,200	63,500	28 1/2	Sale	26 1/2	29 1/2	26 1/2	27 1/2	26 1/2	26 1/2	26 1/2	26 1/2 Mar 1	30 1/2 Mar 28	25 Feb 19	30 1/2 Mar 28
Jan 14	36,900	103,200	3	Sale	3 1/2	3	3	3	3	3	3	3 Mar 18	3 1/2 Mar 1	3 Mar 18	3 1/2 Jan 4
Jan 7	42,900	87,000	13 1/4	Sale	13 1/2	Sale	13 1/2	Sale	13 1/2	13 1/2	13 1/2	13 1/2 Mar 22	14 Mar 4	13 1/2 Mar 22	14 Jan 2
Jan 1	100	420	55	Sale	57 1/2	59	57 1/2	59	57 1/2	58 1/2	58 1/2	58 1/2 Mar 5	59 1/2 Mar 28	55 Jan 2	59 1/2 Mar 28
Jan 7	150	800	45	46 1/2	48	49	49 1/2	51	49 1/2	50	50	50 Mar 12	46 Jan 3	50 Mar 12	50 Mar 12
Jan 2	4,900	16,500	5	Sale	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2 Mar 5	4 1/2 Mar 7	4 1/2 Feb 4	5 1/2 Jan 8
Jan 23	2,050	6,025	26	Sale	27 1/2	Sale	28	28 1/2	27 1/2	27 1/2	27 1/2	27 1/2 Mar 1	28 Mar 19	25 1/2 Jan 3	28 Mar 19
Jan 21	83,800	361,400	13 1/2	Sale	10 1/2	Sale	11 1/2	Sale	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2 Mar 1	12 1/2 Mar 5	9 1/2 Feb 11	14 Jan 9
Jan 3	800	4,000	2 1/2	4	2 1/2	4	2 1/2	4	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2 Mar 5	2 1/2 Mar 5	2 1/2 Jan 9	2 1/2 Jan 9
Jan 30	100	100	30	30 1/2	28	27 1/2	28	26 1/2	27 1/2	26	26	26 Mar 25	28 Mar 11	26 Mar 25	31 Jan 24
Jan 18	283,500	691,700	26	28	27 1/2	29 1/2	26 1/2	29	26 1/2	26	26	26 Mar 25	28 Mar 11	26 Mar 25	31 Jan 24
Feb 14	96,300	191,700	5 1/2	Sale	6 1/2	Sale	7 1/2	Sale	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2 Mar 1	8 1/2 Mar 25	5 1/2 Jan 21	8 1/2 Mar 25
Jan 14	200	200	19	22	18	20	18	20	18	18	18	18 Mar 13	7 1/2 Mar 29	6 1/2 Feb 27	7 1/2 Jan 4
Jan 11	57,700	115,800	2	Sale	1 1/2	Sale	2 1/2	Sale	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2 Mar 1	2 1/2 Mar 29	1 1/2 Jan 16	20 Feb 1
Jan 15	14,500	45,100	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2 Mar 11	3 1/2 Mar 5	3 1/2 Feb 11	4 1/2 Jan 11
Jan 3	15,400	59,300	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2 Mar 18	2 1/2 Mar 4	2 1/2 Mar 18	3 1/2 Jan 25
Mar 21	21,100	133,700	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2 Mar 19	6 1/2 Mar 4	6 1/2 Mar 19	7 Jan 24
Jan 8	212,900	382,700	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2 Mar 1	2 1/2 Mar 11	1 1/2 Jan 2	2 1/2 Mar 11
Mar 21	189,200	513,800	27	29 1/2	27 1/2	28 1/2	27	28 1/2	27	27	27	27 Mar 27	27 1/2 Mar 14	27 Mar 27	27 Jan 11
Jan 25	400	1,100	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2 Mar 15	8 1/2 Mar 4	7 1/2 Mar 15	9 Jan 9
Jan 2	5,200	8,600	35 1/2	Sale	32 1/2	Sale	34 1/2	Sale	32 1/2	32 1/2	32 1/2	32 1/2 Mar 1	34 1/2		

Aggregate Sales		American Stock Exchange STOCKS	Price Jan. 2, 1957		PRICES IN MARCH				RANGE SINCE JAN. 1	
In March	Since Jan. 1		Opening	Closing	March 1	March 29	Lowest	Highest	Lowest	Highest
Shares	Shares	Par	Bid	Ask	Opening	Closing	Sale	Sale	Sale	Sale
800	2,200	Beau Brummel Ties Inc...	5%	5%	5%	5%	5 1/2 Mar 6	5 1/2 Mar 4	5 1/2 Mar 16	5 1/2 Mar 9
900	4,700	Beck (A B) Shoe Corp com	14	Sale	14 1/2	14 1/2	14 1/2 Mar 5	14 1/2 Mar 13	14 Jan 2	14 1/2 Mar 21
74,400	553,300	Bellanca Corporation	2 1/4	Sale	2 1/2	2 1/2	2 1/2 Mar 1	2 1/2 Mar 25	2 1/4 Jan 2	2 1/2 Mar 8
2,200	7,900	Bell Telephone of Canada	47 1/2	Sale	46 1/4	47	46 1/2 Mar 19	47 1/2 Mar 6	46 1/4 Feb 26	48 1/2 Mar 14
6,600	19,000	Belcor Instrument Corp...	13 1/4	Sale	11 1/4	11 1/4	10 1/2 Mar 22	11 1/2 Mar 4	9 1/2 Mar 22	14 Jan 2
3,200	11,900	Benrus Watch Co Inc	7 1/2	Sale	7	7	7 1/2 Mar 11	7 1/2 Mar 25	6 1/2 Mar 11	8 Mar 7
3,550	5,600	Bickford's Inc common	14 1/4	Sale	13 1/4	14	13 1/4 Mar 1	15 1/4 Mar 18	12 1/2 Feb 26	15 1/4 Mar 18
500	1,700	Black Starr & Gorham cl A	14	Sale	13	15	12 1/2 Mar 7	13 Mar 5	12 Mar 7	16 Jan 24
200	800	Blauner's common	4 1/2	5	4 1/2	5	5 1/4 Mar 15	5 1/4 Mar 4	4 1/2 Jan 9	5 1/4 Mar 4
5,400	14,200	Blumenthal (S) & Co com	5 1/2	6 1/2	5 1/2	5 1/2	6 Mar 6	7 Mar 11	5 1/2 Feb 14	7 Mar 11
4,100	10,900	Bohack (H O) Co common	33	Sale	30 1/2	31 1/4	32 Mar 6	30 1/2 Mar 4	34 1/2 Mar 13	29 1/2 Mar 13
120	520	5% prior cum pfd	90	Sale	92 1/2	94	92 Mar 19	93 1/2 Mar 19	90 Jan 2	94 Jan 10
1,800	7,100	Borne Chemical Co Inc	7	Sale	6 1/2	6 1/2	6 1/2 Mar 19	6 1/2 Mar 1	6 1/2 Mar 19	7 1/2 Mar 21
5,000	9,800	Bourjots Inc	6 1/4	6 1/2	7 1/2	7 1/2	8 1/2 Mar 6	7 1/2 Mar 6	8 1/2 Mar 29	8 1/2 Mar 29
6,100	35,000	Brad Foots Clear Works	2	Sale	2 1/2	2 1/2	2 1/2 Mar 27	2 1/2 Mar 5	1 1/2 Jan 3	2 1/2 Feb 4
145,700	403,200	Braslian Tr Lr & Pwr ord	7 1/2	Sale	9 1/4	9 1/4	10 1/4 Mar 1	10 1/4 Mar 12	7 1/2 Jan 2	10 1/4 Mar 12
16,400	51,600	Breeze Corp common	6 1/2	8 1/2	7 1/4	7 1/4	7 1/4 Mar 7	7 1/4 Mar 13	5 1/2 Feb 12	7 1/2 Mar 27
150	350	Bridgeport Gas Co	27 1/2	29 1/2	29	30 1/4	27 1/2 Mar 29	28 Mar 20	28 Mar 20	31 Jan 24
150	460	Brillo Mfg Co common	32 1/2	35	35 1/4	37 1/4	39 1/2 Mar 43	40 Mar 13	32 1/2 Feb 14	43 Mar 22
37,700	136,400	British American Oil Co	48 1/2	Sale	46 1/2	48 1/2	48 1/2 Mar 4	49 1/2 Mar 26	45 1/4 Feb 13	49 1/2 Mar 26
	300	British Amer Tob Ltd								
	100	Am dep rcts ord bear	6 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2 Mar 4	7 1/2 Mar 4	6 1/2 Jan 9	7 1/2 Jan 18
	200	Am dep rcts ord reg	6 1/2	6 1/4	7 1/2	7 1/2	7 1/2 Mar 4	7 1/2 Mar 4	6 1/2 Jan 9	7 1/2 Jan 18
	600	British Columbla Power	45 1/4	46 1/2	44 1/2	46	47 Mar 14	48 1/2 Mar 29	43 Feb 13	48 1/2 Mar 29
	171,200	British Petroleum Co Ltd								
	33,500	Am dep rcts reg	19 1/2	Sale	19	Sale	19 1/2 Mar 18	20 Mar 28	17 1/2 Jan 29	20 Mar 28
	10,000	Brown Company common	16 1/2	Sale	16	Sale	15 1/2 Mar 19	16 1/2 Mar 25	15 1/2 Mar 19	18 Jan 4
	2,800	Brown Forman Distillers	17 1/2	Sale	17 1/4	Sale	17 1/4 Mar 4	19 1/4 Mar 12	16 1/2 Jan 22	19 1/4 Mar 12
	9,500	4% cum preferred	6 1/2	6 1/2	6 1/2	Sale	6 1/2 Mar 1	6 1/2 Mar 13	6 1/2 Jan 11	6 1/2 Jan 3
	1,500	Brown Rubber Co com	13 1/2	Sale	9	Sale	9 Mar 1	11 1/4 Mar 20	8 1/2 Feb 25	13 1/2 Jan 11
	2,700	Bruck Mills Ltd class B	2 1/2	4	2 1/2	4	2 1/2 Mar 28	20 Mar 12	18 1/2 Feb 20	23 Jan 9
	6,300	Bruck Company	10 1/4	Sale	9	9 1/2	9 1/2 Mar 19	9 1/2 Mar 28	8 1/4 Mar 19	10 1/2 Jan 8
	1,600	Buckeyes (The) Corp	3	3 1/2	3	Sale	3 Mar 1	3 1/2 Mar 4	2 1/2 Feb 13	3 1/2 Mar 4
	300	Budget Finance Plan	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2	7 1/2 Mar 28	7 1/2 Mar 6	7 1/2 Mar 28	7 1/2 Jan 16
	1,700	6% conv preferred	8 1/2	9 1/2	10 1/2	10 1/2	8 1/2 Mar 8	10 1/2 Mar 14	9 1/2 Mar 28	10 1/2 Jan 8
	700	6% serial preferred	8 1/2	Sale	8 1/2	8 1/2	8 1/2 Mar 8	8 1/2 Mar 20	8 Jan 31	8 1/2 Jan 14
	14,800	Buell Die & Machine Co	4 1/4	4 1/4	4	4 1/2	3 1/2 Mar 13	4 Mar 6	3 1/2 Feb 11	5 1/2 Jan 11
	7,100	Buffalo-Eclipse Corp	19 1/2	Sale	17	Sale	18 1/2 Mar 13	20 1/4 Mar 18	16 1/2 Feb 12	20 1/4 Mar 18
	49,300	Bunker Hill (The) Co	16 1/4	16 1/4	16	Sale	16 1/2 Mar 1	16 1/2 Mar 28	15 1/4 Feb 6	16 1/2 Jan 3
	1,700	Burma Mines Ltd								
	8,700	Amer dep rcts ord bear	7 1/2	Sale	7 1/2	Sale	7 1/2 Mar 11	7 1/2 Mar 1	7 1/2 Jan 3	7 1/2 Feb 26
	45,400	Burroughs (J P) & Son Inc	4 1/4	4 1/4	4	Sale	3 1/2 Mar 5	4 Mar 1	3 1/2 Mar 5	4 1/4 Jan 24
	100	Burry Mfgnt Corp	4 1/2	5	4 1/2	Sale	4 1/2 Mar 1	5 1/2 Mar 21	4 1/2 Jan 9	5 1/2 Mar 21
	283,500	Byrd Oil Corp common	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2 Mar 1	2 1/2 Mar 27	1 1/2 Jan 2	2 1/2 Jan 2
	96,300	6% conv class A	7	Sale	7 1/4	8 1/2	6 1/2 Mar 8	8 Mar 8	7 Jan 2	8 1/2 Jan 31
	26,200	C & C Super Corp	1	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2 Mar 29	1 1/2 Mar 1	1 1/2 Mar 29	1 1/2 Jan 2
	500	Cable Elec Products com	4 1/2	Sale	4 1/4	4 1/4	4 1/4 Mar 27	4 1/2 Mar 6	4 1/4 Feb 20	4 1/2 Jan 2
	26,200	Calgary & Edmonton Ltd	28 1/2	Sale	x26	Sale	x26 Mar 1	30 1/4 Mar 28	25 Feb 19	30 1/4 Mar 28
	36,900	Calif Eastern Aviation	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 Mar 18	3 1/2 Mar 1	3 Mar 18	3 1/2 Jan 4
	42,900	California Electric Power	13 1/4	Sale	13 1/4	Sale	13 1/2 Mar 22	14 Mar 4	13 1/2 Mar 22	14 Jan 2
	100	\$3.00 preferred	55	Sale	57 1/2	59	59 1/2 Mar 5	59 1/2 Mar 28	55 Jan 2	59 1/2 Mar 28
	150	\$2.50 preferred	45	46 1/2	48	49	49 1/2 Mar 8	50 Mar 12	46 Jan 3	50 Mar 12
	4,900	Calvan Consol Oil & Gas	5	Sale	4 1/2	4 1/2	4 1/2 Mar 5	4 1/2 Mar 7	4 1/2 Feb 4	5 1/2 Jan 8
	2,050	Camden Fire Insurance	26	Sale	27 1/2	Sale	28 Mar 1	28 Mar 19	25 1/4 Jan 3	28 Mar 19
	83,800	Campbell Chihoungannau								
	800	Mines Ltd	13 1/2	Sale	10 1/2	Sale	11 1/4 Mar 1	10 1/2 Mar 5	9 1/2 Feb 11	14 Jan 9
	100	Canada Bread Co Ltd com	2 1/4	4	2 1/4	4	2 1/4 Mar 25	28 Mar 11	26 Mar 25	x31 Jan 24
	283,500	Canada Cement Co Ltd	30	30 1/2	27 1/2	28	26 1/4 Mar 25	26 Mar 11	26 Mar 25	x31 Jan 24
	96,300	6 1/2% preference	26	28	27 1/2	29 1/2	26 1/2 Mar 29	28 Mar 11	28 Feb 8	28 Feb 8
	200	Canada Sou Petroleum vtc	5 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2 Mar 1	8 1/4 Mar 25	5 1/2 Jan 21	8 1/4 Mar 25
	57,700	Canadian Atlantic Oil Ltd	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2 Mar 13	7 1/2 Mar 29	6 1/2 Feb 27	7 1/2 Jan 4
	14,500	Can Dredge & Dock Co	19	22	18	20	18 Mar 1	19 1/2 Mar 16	19 1/2 Jan 16	20 Feb 1
	15,200	Can Homestead Oils	2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2 Mar 1	2 1/2 Mar 29	1 1/2 Feb 5	2 1/2 Mar 29
	15,400	Canadian Marconi Co	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2 Mar 11	3 1/2 Mar 5	3 1/2 Feb 11	4 1/2 Jan 11
	21,400	Canadian Petrofina pfd	26 1/2	Sale	25 1/2	Sale	25 1/2 Mar 13	26 1/2 Mar 13	25 1/2 Mar 1	27 1/2 Jan 7
	15,100	Can Williston Minerals	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2 Mar 18	2 1/2 Mar 4	2 1/2 Mar 18	3 1/2 Jan 25
	212,900	Canal-Randolph Corp	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2 Mar 19	6 1/2 Mar 4	6 Mar 19	7 Jan 24
	189,200	Canso Natural Gas Ltd vtc	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2 Mar 1	2 1/2 Mar 11	1 1/2 Jan 2	2 1/2 Mar 11
	400	Canso Oil Producers vtc	1 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2 Mar 1	3 1/2 Mar 7	1 1/2 Jan 2	3 1/2 Mar 7
	5,200	Capital City Products	27	29 1/2	27 1/2	28 1/2	27 Mar 27	27 1/2 Mar 14	27 Mar 27	27 1/2 Jan 11
	2,100	Carey Baxter & Kennedy	8 1/2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	7 1/2 Mar 15	x8 3/4 Mar 4	7 1/2 Mar 15	9 Jan 9
	210	Carnation Co common	35 1/4	Sale	32 1/2	Sale	34 1/2 Mar 1	34 1/2 Mar 28	31 1/4 Feb 21	36 1/4 Jan 16
	700	Carrollina Pwr & Lt \$5 pfd	105 1/4	Sale	106 1/2	Sale	105 Mar 8	106 1/2 Mar 1	104 1/4 Jan 3	106 1/2 Feb 14
	3,400	Carreras Ltd								
	3,300	Amer dep rcts B ord	4 1/2	5 1/4	5 1/4	Sale	5 1/4 Mar 1	5 1/4 Mar 18	4 1/2 Mar 1	5 1/4 Mar 18
	17,900	Carter (J W) Co common	4 1/2	5 1/4	5 1/4	Sale	5 1/4 Mar 1	5 1/4 Mar 19	4 1/2 Jan 24	5 1/4 Mar 19
	80,500	Casco Products Corp	4 1/2	4 1/2	4 1/2	Sale	4 1/2 Mar 1	4 1/2 Mar 11	4 1/2 Feb 12	5 1/2 Jan 8
	131,000	Castle (A M) & Co	20	Sale	20	Sale	19 Mar 18	20 1/2 Mar 8	19 Mar 18	23 1/2 Jan 16
	2,000	Catalin Corp of America	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2 Mar 27	7 Mar 6	6 1/2 Mar 27	8 1/2 Jan 11
	400	Cenco Corporation	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2 Mar 1	5 1/2 Mar 14	4 1/2 Feb 20	5 1/2 Mar 14
	350	Central Explorers Ltd	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	3 1/2 Mar 27	5 Mar 1	3 1/2 Feb 12	5 1/2 Jan 24
	400	Cent Ill Secur Pub com	12	12 1/2	11 1/2	11 1/2	11 Mar 26	12 Mar 5	11 Mar 26	13 1/2 Jan 17
	300	Conv pfd \$1.50 series	24 1/4	24 1/4	24 1/4	Sale	24 1/4 Mar 22	25 Mar 4	24 Jan 22	25 Jan 14
	25	Cent Maine Power Co	66 1/2	69	70 1/2	72	69 Mar 14	70 1/2 Mar 6	67 Jan 3	73 Feb 20
	7,300	3.50% preferred	80	82	83 1/4	87	83 Mar 15	85 Mar 15	81 Jan 10	86 Feb 15
	100	Cent Pwr & Lt 4% pfd	9	Sale	9	9 1/4	9 Mar 8	12 Mar 25	8 1/2 Feb 5	12 Mar 25
	100	Century Electric Co com	18 1/2	23	18	20 1/4	17 1/2 Mar 20	18 1/2 Mar 20	18 1/2 Feb 20	19 1/2 Jan 17
	1,400	Convertible preference	45 1/2	49 1/4	46 1/4	50	45 1/2 Mar 20	5 1/2 Mar 5	5 1/2 Feb 13	5 1/2 Mar 5
	400	Chamberlin Co of Amer	5 1/2	Sale	5 1/2	5 1/2	5 1/2 Mar 20	5 1/2 Mar 5	5 1/2 Feb 13	5 1/2 Mar 5
	92,100	Chas Corp common	6 1/2	7 1/2	7 1/2	8 1/4	7 1/2 Mar 26	7 1/2 Mar 14	7 1/2 Mar 26	8 Jan 11
	5,300	Charter Oil Co Ltd	2 1/2	Sale	3	Sale	2 1/2 Mar 12	3 Mar 28	2 1/2 Jan 2	3 Mar 28
	2,800	Cherry-Burrell Corp com	12 1/2	Sale	13 1/2	Sale	14 1/2 Mar 1	14 1/2 Mar 29	12 1/2 Jan 4	14 1/2 Mar 29
	2,700	Chessbrough-Pond's Inc	78 1/2	79 1/2	76	Sale	74 Mar 29	76 1/2 Mar 1	73 Mar 29	81 1/2 Jan 15
	4,300	Chicago Rivet & Machine	23 1/4	Sale	22 1/2	23 1/2	21 1/2 Mar 21	23 Mar 7	21 1/2 Mar 21	23 1/2 Jan 2
	77,800	Chief Consol Mining Co								

Aggregate Sales in March		Since Jan. 1		American Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1					
Shares	Shares	Shares	Shares			Opening	Ask	Opening	Ask	Closing	Ask	Lowest Sale	Highest Sale	Lowest Sale	Highest Sale	Lowest Sale	Highest Sale		
15,900	47,700	22,300	65,400	Consol Electrodynamics	500	36 1/4	Sale	33 3/4	Sale	36 1/4	Sale	33 1/2	Mar 4	37 1/2	Mar 18	31 1/4	Feb 12	40	Jan 9
6,900	22,300	36,400	111,400	Consol Gas Util common	1	14 7/8	Sale	15 3/4	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2	Mar 5	15 3/4	Mar 1	14 3/4	Jan 3	15 1/4	Mar 1
11,700	36,400	12,300	3,800	Consol Mng & Smelt Ltd	10	28 1/2	Sale	26 1/4	Sale	26 1/2	Sale	26 1/4	Mar 1	28 1/2	Mar 15	26 1/2	Feb 12	30	Jan 9
4,500	12,300	35,100	6,000	Consol Royalty Oil	10	9 3/8	Sale	8 3/4	Sale	8 3/8	Sale	8 3/8	Mar 29	9 1/2	Mar 15	8 1/2	Feb 20	9 1/2	Jan 24
13,500	35,100	38,000	700	Cont Aviation & Eng Corp	1	12	Sale	9 3/4	Sale	10 3/8	Sale	9 3/4	Mar 4	12	Mar 7	9 1/2	Feb 12	12 1/2	Jan 3
26,300	38,000	6,500	23,200	Cont Commercial Corp	1	5 3/4	Sale	6 1/4	Sale	5 3/4	Sale	5 3/4	Mar 25	6 1/4	Mar 4	5 1/2	Jan 18	6 1/4	Feb 19
17,100	38,400	79,800	80,300	Continental Industries	100	6 3/8	Sale	5 1/2	Sale	5 1/4	Sale	5 1/4	Mar 28	5 3/4	Mar 4	5 1/4	Jan 28	6 3/4	Jan 23
16,800	79,800	2,950	400	Continental Uranium Inc	100	1 1/4	Sale	1 1/4	Sale	1 1/4	Sale	1 1/4	Mar 4	1 1/2	Mar 13	1 1/4	Jan 7	1 1/2	Jan 11
1,600	2,950	26,200	2,800	Cook Paint & Varnish Co	100	38 3/8	Sale	39 1/2	Sale	41	Sale	41	Mar 1	44 1/2	Mar 12	39 1/2	Jan 14	44 1/2	Mar 12
5,600	26,200	700	13,800	Cooper-Jarrett Inc	1	8	Sale	7 3/4	Sale	8	Sale	7 3/4	Mar 8	8 1/2	Mar 5	7 3/4	Feb 28	8 1/2	Jan 8
500	700	100	3,800	Corby H Distillery Ltd	100	16 1/2	Sale	14 1/2	Sale	15	Sale	15	Mar 29	16	Mar 12	15	Mar 29	16	Mar 12
13,800	65,400	6,900	600	Class A voting	100	15	Sale	14 1/2	Sale	14 1/4	Sale	14 1/4	Mar 1	15 1/2	Mar 1	14 1/2	Jan 2	15 1/2	Jan 11
3,800	6,900	5,500	700	Class B nonvoting	100	15	Sale	14 1/2	Sale	14 1/4	Sale	14 1/4	Mar 1	15 1/2	Mar 1	14 1/2	Jan 2	15 1/2	Jan 11
600	5,500	2,100	2,100	Cornucopia Gold Mines	50	1 1/4	Sale	1 1/4	Sale	1 1/4	Sale	1 1/4	Mar 1	1 1/4	Mar 1	1 1/4	Jan 2	1 1/4	Jan 11
700	2,100	9,600	2,800	Coro Inc	5	13 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	11 1/2	Mar 14	12 1/2	Mar 4	11 1/2	Mar 14	13 1/2	Jan 2
2,100	9,600	2,800	23,200	Corroon & Reynolds com	1	10 7/8	Sale	10 3/4	Sale	10 3/4	Sale	10 3/4	Mar 25	11	Mar 4	10 3/4	Jan 3	11	Jan 10
2,800	8,000	23,200	80,300	\$1 preferred A	100	19 1/2	Sale	19	Sale	19	Sale	18 1/2	Mar 19	19 1/2	Mar 7	18 1/2	Mar 19	19 1/2	Jan 7
2,800	8,000	23,200	80,300	Cott Beverage Corp	100	5	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Mar 27	6	Mar 28	5 1/2	Jan 2	6	Jan 17
2,800	8,000	23,200	80,300	Courtaulds Ltd	100	4 3/4	Sale	4 3/4	Sale	4 3/4	Sale	4 3/4	Mar 12	4 7/8	Mar 4	4 1/4	Mar 12	4 1/2	Jan 7
2,800	8,000	23,200	80,300	Am dep rets ord reg	100	4 3/4	Sale	4 3/4	Sale	4 3/4	Sale	4 3/4	Mar 12	4 7/8	Mar 4	4 1/4	Mar 12	4 1/2	Jan 7
23,200	76,000	299,100	400	Creole Petroleum common	5	91	Sale	86	Sale	87	Sale	83 1/2	Mar 12	87 1/2	Mar 29	81 1/2	Feb 13	93	Jan 16
80,300	299,100	3,900	3,500	Crowell-Collier Pub Co	1	5 1/2	Sale	7 1/4	Sale	7 1/4	Sale	6 3/4	Mar 21	8 1/4	Mar 4	5 1/2	Jan 2	8 1/4	Feb 4
400	3,900	19,500	1,500	Crowley Milner & Co com	1	6 1/2	Sale	6 3/4	Sale	6 3/4	Sale	7 1/4	Mar 18	7 1/2	Mar 7	6 1/2	Feb 12	7 1/2	Mar 7
3,500	19,500	2,250	1,500	Crown Cent Petrol (Md)	5	20 1/2	Sale	18	Sale	19	Sale	17 1/2	Mar 27	19	Mar 29	17 1/2	Feb 13	22	Jan 8
900	2,250	11,400	1,650	Crown Cork Internat cl A	5	25 1/4	Sale	25 1/2	Sale	25 1/2	Sale	25 1/2	Mar 8	25 3/4	Mar 29	24 1/2	Jan 31	26	Jan 15
1,500	11,400	12,100	59,900	Crown Drug common	25	2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Mar 18	2	Mar 6	1 3/4	Feb 12	2 1/4	Jan 18
1,650	12,100	5,100	30,200	Crown Oil & Land Co com	5	11 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	11 1/2	Mar 11	12 1/2	Mar 18	11 1/2	Jan 9	14 1/2	Jan 30
59,900	245,200	74,700	111,200	Crystal Oil & Land Co com	5	17 1/4	Sale	16 1/2	Sale	16 1/2	Sale	16 1/2	Mar 11	17 1/4	Mar 11	17 1/2	Feb 27	18 1/2	Feb 4
30,200	74,700	820	1,800	New \$1.12 preferred	250	17 1/4	Sale	16 1/2	Sale	16 1/2	Sale	16 1/2	Mar 11	17 1/4	Mar 11	17 1/2	Feb 27	18 1/2	Feb 4
220	820	433,000	1,800	Cuban American Oil Co	500	5 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 3/4	Sale	3 3/4	Mar 18	4 1/2	Mar 19	3 3/4	Mar 18	4 1/2	Jan 4
30,200	74,700	220	1,800	Cuban Atlantic Sugar Co	5	18 3/8	Sale	19 1/4	Sale	17 3/4	Sale	16 1/2	Mar 19	19 1/4	Mar 1	16 1/2	Mar 17	23	Jan 15
220	820	433,000	1,800	Cuban Tobacco common	100	38	Sale	41	Sale	37 1/2	Sale	39	Mar 25	41	Mar 6	37	Jan 18	45	Feb 15
111,200	433,000	220	1,800	Cuban-Venezuelan Oil vto 1/2	100	2 1/2	Sale	2	Sale	1 3/4	Sale	1 3/4	Mar 1	2	Mar 1	1 3/4	Jan 1	2 1/2	Jan 2
220	820	433,000	1,800	Curtis Lighting Inc com	2.50	8 3/4	Sale	7 3/4	Sale	7 3/4	Sale	7 3/4	Mar 1	8 1/4	Mar 1	7 3/4	Jan 1	8 1/4	Jan 1
500	1,300	1,800	1,000	Curtis Mfg Co class A	4	9 1/4	Sale	9 1/4	Sale	9 1/4	Sale	9 1/4	Mar 7	9 1/2	Mar 15	9 1/4	Jan 2	10	Jan 4
1,800	8,100	2,300	3,200	Daitch Crystal Dairies	1	14	Sale	13 3/4	Sale	13 3/4	Sale	13 3/4	Mar 29	13 3/4	Mar 1	13 3/4	Mar 23	15 1/4	Jan 9
1,000	3,100	13,400	3,500	Davenport Hosiery	2.50	13 3/4	Sale	14 1/4	Sale	14 1/4	Sale	13 3/4	Mar 4	14 1/4	Mar 4	13 3/4	Mar 4	14 1/4	Jan 18
3,200	23,400	140	2,800	Davidson Brothers Inc	1	6 1/2	Sale	7	Sale	6 3/4	Sale	6 3/4	Mar 15	7	Mar 6	6 1/2	Feb 11	7 1/2	Jan 11
3,500	13,400	140	2,800	Day Mines Inc	100	1 1/4	Sale	1 1/4	Sale	1 1/4	Sale	1 1/4	Mar 14	1 1/4	Mar 5	1 1/4	Jan 29	1 3/4	Jan 3
140	350	7,800	1,400	Dayton Rubber Co cl A	5	35 1/2	Sale	32 1/2	Sale	33	Sale	33 1/4	Mar 22	34 1/2	Mar 21	33	Feb 19	36 1/4	Jan 4
2,800	7,800	8,900	5,000	Dejay Stores Inc com	500	4 1/4	Sale	4 1/2	Sale	4	Sale	3 3/4	Mar 6	4 1/2	Mar 1	3 3/4	Mar 6	5	Jan 14
1,400	2,400	8,900	5,000	Demmpster Investment Co	1	6	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6	Mar 7	6	Mar 7	6	Feb 21	6 1/2	Feb 18
5,000	8,900	50	1,500	Dennison Mfg Co class A	5	33 1/2	Sale	31 3/4	Sale	32	Sale	30 3/4	Mar 7	35 1/2	Mar 22	30 3/4	Mar 7	35 1/2	Jan 4
50	160	174,400	9,400	8% debenture stock	100	142	Sale	141	Sale	143	Sale	143	Mar 8	145	Mar 12	138	Jan 31	146	Jan 4
1,500	4,700	21,400	352,400	Detroit Gasket & Mfg Co	1	10 1/2	Sale	10	Sale	9 1/2	Sale	9 1/2	Mar 29	10 1/4	Mar 11	9 1/2	Mar 29	11 1/4	Jan 31
119,300	174,400	21,400	18,300	Detroit Gray Iron Fdy com	1	3 1/2	Sale	3 3/4	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Mar 4	3 1/2	Mar 4	3 1/2	Feb 11	3 1/2	Jan 25
9,400	21,400	1,010,900	1,800	Development Corp of Amer	1	5 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Mar 27	5 1/2	Mar 6	5 1/2	Feb 11	6 1/4	Jan 14
352,400	1,010,900	33,900	1,000	Devon-Palmer Oils Ltd	250	1 1/4	Sale	2 1/4	Sale	2 1/4	Sale	2 1/4	Mar 18	2 1/4	Mar 29	1 1/2	Jan 3	2 1/4	Mar 15
18,300	33,900	1,500	1,000	Diners' (The) Club Inc	1	17	Sale	18 1/4	Sale	20 1/2	Sale	18 1/4	Mar 1	21 1/2	Mar 15	16 1/4	Jan 9	21 1/2	Mar 29
1,500	3,900	141,500	91,600	Distillers Co Ltd	1	2 1/2	Sale	3 1/4	Sale	2 3/4	Sale	2 3/4	Mar 1	3 1/4	Mar 1	2 1/2	Jan 15	3 1/4	Jan 7
1,000	3,900	141,500	91,600	Am dep rets ord reg	500	2 1/2	Sale	3 1/4	Sale	2 3/4	Sale	2 3/4	Mar 1	3 1/4	Mar 1	2 1/2	Jan 15	3 1/4	Jan 7
91,600	141,500	200	8,900	Diversey (The) Corp	1	14 1/4	Sale	15	Sale	14 1/2	Sale	14 1/2	Mar 21	15	Mar 1	14 1/4	Jan 9	15 1/4	Jan 28
200	1,500	18,200	800	Dome Exploration Ltd	2.50	9 1/4	Sale	10 1/4	Sale	12 1/4	Sale	10 1/4	Mar 1	13 1/4	Mar 13	9 1/4	Feb 12	13 1/4	Mar 13
8,900	18,200	4,500	900	Domination Bridge Co	1	19 1/2	Sale	21 1/4	Sale	23 1/4	Sale	22 1/4	Mar 7	23 1/4	Mar 7	21	Jan 10	23 1/4	Feb 5
900	1,300	13,900	13,800	Domination Steel & Coal ord	1	21 1/2	Sale	23 1/4	Sale	22	Sale	22 1/4	Mar 19	24	Mar 5	20 1/4	Feb 12	24	Mar 5
3,600	13,900	625	13,800	Domination Tar & Chem Ltd	1	12 1/2	Sale	11 1/4	Sale	12	Sale	11 1/2	Mar 27	12 1/2	Mar 5	11 1/2	Feb 15	13	Jan 7
150	625	200	4,700	Domination Textile Co Ltd	1	8 1/4	Sale	8 1/4	Sale	8 1/4	Sale	8 1/4	Mar 13	8 3/4	Mar 19	8 3/4	Mar 13	9 1/2	Jan 23
13,800	34,300	200	4,700	Dorr-Oliver Inc com	7.50	15 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15	Mar 12	15 1/2	Mar 19	15	Feb 13	17 1/2	Jan 10
100	200	20,300	41,																

Aggregate Sales in March		American Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 2, 1957	PRICES IN MARCH				RANGE SINCE JAN. 1								
Shares	Since Jan. 1	Par		Opening or Bid	March 1 Opening or Bid	March 29 Closing or Bid	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices							
800	2,600		Gatineau Power Co com...*	28 1/2	29	29 1/2	30 1/2	29 1/2	30	28 3/4	Mar 11	29 1/2	Mar 18	28	Jan 7	31	Jan 28
10	10		5% preferred...100	100	109	105	110	104 3/4	105 3/4	105	Mar 10	105	Mar 10	105	Mar 10	105	Mar 10
3,800	14,800		Gellman Mfg Co common...1	3 3/4	4	4 1/2	5	5 1/2	5 1/2	4 1/2	Mar 4	6	Mar 20	3 3/4	Feb 8	6	Mar 20
800	2,700		Gen Acceptance Corp warr...*	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	Mar 25	5 1/2	Mar 6	5	Feb 12	5 1/2	Feb 20
1,600	21,100		General Alloys Co...*	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 1	2 1/2	Mar 20	2	Jan 15	2 1/2	Feb 14
6,300	33,400		Gen Builders Sup Corp...1	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 15	2 1/2	Mar 6	2 1/2	Feb 7	3	Jan 9
300	600		5% conv preferred...25	13 1/2	14	14 1/4	15 1/2	14	15	13 3/4	Mar 20	14 1/4	Mar 7	13 3/4	Mar 20	16	Jan 10
400	3,500		Genl Elec Co of Gt Britain														
5,700	16,900		Amer dep rcts ord reg...f1	6 1/2	6 1/2	7 1/4	7 3/4	7 1/2	7 1/2	7 1/2	Mar 15	7 1/2	Mar 28	6 1/2	Jan 10	7 1/4	Jan 31
2,200	7,700		General Fireproofing com...5	40 1/2	41 1/2	45 1/2	48	48	49	45	Mar 6	53 1/2	Mar 21	39 1/2	Jan 22	53 1/4	Mar 21
95,900	529,900		General Indus Enterprises...*	17 1/2	17 1/2	17	17	17	17	17	Mar 6	17 1/2	Mar 21	16 3/4	Feb 13	19	Jan 10
6,750	34,900		General Plywood Co...60c	5 1/2	5 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10	Mar 12	11 1/2	Mar 14	5 1/2	Jan 3	12 1/2	Jan 28
71,900	162,300		5% conv preferred...20	17 1/2	18 1/2	32	32	32 1/2	30	30	Mar 12	35 1/4	Mar 4	18	Jan 4	38 1/4	Jan 28
31,400	39,500		*General Stores Corp...1	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Mar 13	1 1/2	Mar 5	1 1/4	Jan 2	1 1/2	Jan 25
550	1,850		General Transistor Corp...25c			9 1/2	9 1/2	12 1/2	12 1/2	9 1/2	Mar 1	15	Mar 18	8 3/4	Feb 27	15	Mar 18
14,100	40,800		Georgia Power \$5 pfd...*	100 1/2	101	100	100	100	100	100	Mar 8	96 3/4	Mar 5	92 1/2	Jan 2	97 1/2	Jan 25
1,500	6,300		\$4.60 preferred...*	42 1/2	42 1/2	95 1/4	96 1/4	95	95	x5 1/4	Mar 12	5 1/2	Mar 19	4 3/4	Mar 12	6 1/2	Jan 2
400	2,000		Giant Yellowknife O M...1	5 1/2	5 1/2	4 1/2	5	5	5	4 3/4	Mar 12	5 1/2	Mar 19	4 3/4	Mar 12	6 1/2	Jan 2
2,350	9,400		Gilbert (A C) Co common...*	8 1/2	9 1/4	9 1/2	9 1/2	8 1/4	8 1/2	8 1/2	Mar 21	9 1/2	Mar 1	8 1/2	Mar 21	10	Jan 8
68,600	346,200		Gilchrist Co...*	12 1/2	13	12 1/2	12 1/2	12 1/2	12 1/2	12 1/2	Mar 21	12 1/2	Mar 29	12 1/2	Mar 13	13 1/2	Jan 17
1,600	10,600		Gilchrist Co...*	29 1/2	30 1/2	29 1/2	29 1/2	31	31 1/2	29 1/2	Mar 1	32 1/4	Mar 26	29 1/2	Feb 21	32 1/2	Jan 16
7,100	27,500		Gladning McBean & Co...10	11	11	12 1/2	12 1/2	11 1/2	11 1/2	10 1/2	Mar 18	12 1/2	Mar 5	10 1/2	Jan 4	14 1/4	Jan 14
15,400	68,500		Glen Alden Corporation...1	9 1/2	9 1/2	9 1/2	10	10 1/2	10 1/2	10	Mar 8	10 1/2	Mar 22	9 1/2	Jan 2	10 1/2	Feb 4
1,150	5,250		Glenmore Distilleries cl B...1	16 1/4	17	17 1/4	17 1/2	20 1/4	20 1/4	17	Mar 5	20 1/4	Mar 29	16 1/4	Jan 17	20 1/4	Mar 29
1,500	10,300		Globe Union Co Inc...5														
400	3,300		Gobel (Adolf) Inc...1	2 1/4	2 3/4	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2	Mar 22	2 1/2	Mar 11	2	Mar 22	2 1/2	Jan 3
9,500	24,600		Goldfield Cons Mines...1	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	Mar 29	3/4	Mar 11	3/4	Mar 29	3/4	Jan 10
13,100	62,800		Goodman Mfg Co...50	75	75	74	74	69 3/4	71	70	Mar 27	74	Mar 1	65 1/2	Feb 12	79 3/4	Jan 3
1,925	5,700		Gorham Mfg Co common...4	26 1/4	26 1/4	25 1/4	25 1/4	25 1/4	25 1/4	25 1/4	Mar 18	25 1/4	Mar 13	25	Jan 21	27	Jan 2
890	3,260		Grand Rapids Varnish...1	8	8 1/2	8 1/2	9 1/2	8 3/4	8 3/4	8 1/2	Mar 14	8 3/4	Mar 15	8	Jan 8	9 1/4	Jan 31
26,900	85,900		Gray Manufacturing Co...5	10 1/2	10 1/2	9 1/2	10	9 1/2	9 1/2	7 1/2	Mar 25	10 1/2	Mar 4	7 1/2	Mar 25	11 1/4	Jan 14
200	1,200		Great Amer Industries...10c	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 29	2 1/2	Mar 5	2 1/4	Mar 29	3 1/4	Jan 3
200	1,400		Great Atlantic & Pac Tea...*														
52,400	316,800		Nonvoting stock...*	158	158	152 1/2	152 1/2	160	160	151	Mar 4	163	Mar 21	149 1/2	Feb 21	163	Mar 21
50	620		7% 1st preferred...100	128	128	130 1/4	130 1/4	130 3/4	130 3/4	130	Mar 6	131	Mar 8	127	Jan 10	132	Feb 19
150	610		Gt Lakes Oil & Chem Co...1	1 1/2	1 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	1 1/2	Mar 11	2 1/2	Mar 28	1 1/2	Jan 2	2 1/2	Mar 26
22,600	27,500		Greer Hydraulics Inc...50c	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	7 1/2	7 1/2	6 1/2	Mar 1	7 1/2	Mar 7	6	Feb 25	7 1/2	Jan 2
4,300	26,700		Gridoll Freehold Leases...9c	11 1/4	11 1/4	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/4	Mar 12	11 1/2	Mar 6	9 1/2	Feb 11	12 1/2	Jan 11
10,700	17,300		Griesedeck Company...1	10	10 1/2	10	10 1/2	9 1/4	10 1/2	10	Mar 4	10	Mar 4	10	Jan 4	10	Jan 4
4,200	13,400		Grocery Store Products...5	18 1/2	18 1/2	18 1/2	19 1/2	18 1/2	19 1/4	18 1/2	Mar 21	18 1/2	Mar 8	18 1/2	Jan 4	19	Jan 3
900	2,550		Guild Films Co Inc...10c	2 1/2	2 1/2	3 1/2	3 1/2	3	3	3	Mar 26	3	Mar 1	2 1/2	Jan 2	4 1/4	Jan 25
19,400	42,300		Gulf Sta Land & Industries														
4,100	10,500		Class B...1	70	75	86	88	85	87	84	Mar 8	87	Mar 8	75	Jan 8	105	Jan 21
1,900	4,200		\$4.50 prior preferred...*	82 1/2	86	81	81	78	80	79	Mar 26	83	Mar 18	77	Feb 13	85	Jan 23
2,200	9,400		Gypsum Lime & Alabastine...*	24	29	22	30	22	30								
17,900	58,100		Hall (C M) Lamp Co...2	3 1/2	3 3/4	3 1/2	3 3/4	4 1/2	4 1/2	3 1/2	Mar 4	5	Mar 19	3 1/4	Feb 11	5	Mar 19
10,900	33,000		Hammond Organ Co...1	3	3	34 1/2	34 1/2	35	35	34	Mar 5	35 1/2	Mar 19	34	Jan 18	36 1/2	Feb 15
6,400	27,300		Harber Plywood Corp...1	10 1/2	10 1/2	11	11	13	13 1/2	10 1/2	Mar 12	14	Mar 18	10 1/2	Jan 2	14	Mar 18
1,050	3,800		Harnischfeger Corp...10	29 1/2	29 1/2	36 1/2	37	38 1/2	39 1/2	36 1/2	Mar 4	39 1/2	Mar 20	36	Feb 27	39 1/2	Jan 11
100	860		Hartford Electric Light...25	57 1/2	58	56 1/2	56 1/2	56 1/2	56 1/2	56 1/2	Mar 11	57	Mar 7	55 1/2	Feb 27	58 1/2	Jan 29
10,700	110,800		Harvard Investors Inc...1	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2	Mar 1	2 1/2	Mar 21	2	Jan 8	2 1/2	Feb 11
21,700	61,000		Hastings Mfg Co...2	3 1/2	3 3/4	2 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3	Mar 4	3 1/2	Mar 29	x2 1/2	Feb 27	3 1/2	Mar 29
22,800	46,900		Hathaway Bakeries Inc...1	3 1/2	4 1/2	3 1/2	3 1/2	4	4	3 1/2	Mar 7	4	Mar 29	3 1/2	Mar 7	4 1/2	Jan 14
3,700	10,900		Havana Lithograph Co...10c	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Mar 26	1 1/2	Mar 5	1 1/2	Mar 26	2 1/2	Jan 11
7,700	22,200		Hazel Bishop Inc...10c	4 1/4	4 1/4	4 1/4	4 1/4	4 1/4	4 1/4	4 1/4	Mar 1	4 1/4	Mar 22	4	Feb 18	5 1/2	Jan 7
9,000	22,200		Hazeltine Corp...*	32 1/2	32 1/2	33 1/4	33 1/4	33 1/4	33 1/4	32 1/2	Mar 27	34 1/4	Mar 7	30 1/2	Feb 11	34 1/2	Feb 25
10,600	18,500		Hecla Mining Co...25c	8	8	7 3/4	7 3/4	8 1/4	8 1/4	7 3/4	Mar 1	8 1/4	Mar 25	7 1/2	Feb 11	9 1/4	Jan 14
5,300	34,000		Helena Rubinsteln Inc...*	24	24	22 1/2	22 1/2	22 1/2	23	21 1/2	Mar 21	22 1/2	Mar 4	21 1/2	Jan 21	25	Jan 9
31,800	114,400		Heller & Co 5 1/2% pfd...100	86 1/4	88	92	94	88	90	88 1/4	Mar 12	90	Mar 1	86 1/2	Jan 9	94	Feb 12
29,300	107,100		4% preferred...100	65	65	67 1/2	64	67	67	66	Mar 11	66	Mar 1	66	Feb 11	67	Jan 10
1,900	4,100		Henry Holt & Co common...1			12	12 1/2	15 1/2	16	12 1/2	Mar 4	16 1/2	Mar 19	11 1/2	Feb 21	16 1/2	Mar 19
100	1,300		Hercules Galton Prod...10c	4 1/2	4 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	Mar 1	5 1/2	Mar 7	4 1/2	Jan 2	6	Jan 22
450	1,110		Hevi-Duty Electric Co...5	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	17 1/2	17 1/2	15 1/2	Mar 5	18 1/2	Mar 22	15 1/2	Feb 12	18 1/2	Mar 22
9,000	23,900		Higbie Mfg Co common...1	19	19	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	Mar 1	9 1/2	Mar 6	8 1/2	Feb 13	10	Jan 2
1,400	6,800		Hine (R) & Co Inc com...1	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	5	5	4 1/2	Mar 1	5	Mar 28	4 1/2	Jan 2	5 1/2	Jan 7
13,650	31,350																

Aggregate Sales Since March		American Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 2, 1957		March 1		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1	
Shares	Jan. 1	Par	Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Highest Sale Prices
6,650	17,250	25c	27%	Sale	23	Sale	22 1/4	Sale	21 1/2 Mar 6	23 1/2 Mar 15	21 1/2 Mar 6
5,600	15,700	5	17 1/2	18	15 1/2	16	16 1/4	Sale	15 1/2 Mar 4	17 Mar 6	15 1/2 Feb 12
2,800	9,100	5	13	Sale	12 1/4	13 1/4	13	14	12 1/2 Mar 5	13 1/2 Mar 14	12 Jan 11
3,200	9,300	2.50	17 1/4	Sale	17 1/2	Sale	18 1/2	Sale	17 1/2 Mar 1	19 1/2 Mar 20	17 1/2 Feb 5
28,500	156,300	10c	2%	Sale	3 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2 Mar 15	3 1/2 Mar 1	2 1/2 Feb 13
6,000	18,300	1	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2 Mar 5	2 1/2 Mar 18	2 1/2 Jan 3
39,400	51,900	20c	---	---	5 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2 Mar 6	5 1/2 Mar 6	4 1/2 Mar 6
8,700	22,700	1	1 1/4	1 1/4	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 Mar 4	1 1/2 Mar 4	1 Feb 26
16,400	55,700	1	13 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2 Mar 25	13 Mar 4	12 1/2 Mar 25
700	2,000	5	12 1/2	Sale	11 1/2	12 1/4	13 1/2	13 1/2	12 1/4 Mar 6	13 1/4 Mar 14	12 Jan 11
300	1,300	5	22 1/2	23 1/2	22 1/2	23	22 1/2	23 1/2	22 1/2 Mar 12	23 Mar 12	22 1/2 Mar 12
1,600	9,100	1.50	12 1/2	Sale	10 1/2	Sale	11 1/2	12	10 1/2 Mar 1	11 1/2 Mar 28	10 1/2 Feb 20
8,800	35,500	33 1/2c	3%	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2	Sale	3 1/2 Mar 8	3 1/2 Mar 8	3 1/2 Jan 29
100	21,100	1	6 1/2	7	5 1/2	6	5 1/2	6	5 1/2 Mar 8	5 1/2 Mar 8	5 1/2 Feb 26
---	1,000	5	25 1/2	26 1/4	28 1/2	30	28 1/2	30	---	---	27 Jan 21
300	1,700	1	5 1/2	Sale	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2 Mar 13	5 1/2 Mar 22	5 1/2 Jan 28
1,400	2,900	1	17 1/2	Sale	18 1/2	19 1/2	20 1/2	21 1/4	18 1/2 Mar 7	20 1/2 Mar 28	17 1/2 Jan 2
25,400	178,200	1	4	Sale	5 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2 Mar 26	5 1/2 Mar 1	4 Jan 2
5,000	19,900	1	6	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2 Mar 1	6 1/2 Mar 13	5 1/2 Feb 27
3,700	10,300	5	13 1/2	14 1/4	14 1/2	15 1/2	14 1/2	15	14 1/2 Mar 8	15 1/2 Mar 13	14 1/2 Jan 3
1,000	3,400	10	28 1/4	28 1/2	28	28 1/4	29	27 1/2	27 1/2 Mar 18	29 Mar 4	27 1/2 Mar 18
1,100	3,600	5	11 1/2	11 1/4	12 1/2	13	12	12 1/2	12 Mar 14	13 Mar 5	11 1/2 Jan 4
100	6,300	5	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2 Mar 25	10 1/2 Mar 25	10 1/2 Jan 15
39,900	137,700	50c	7%	Sale	7 1/2	Sale	7 1/2	Sale	7 1/2 Mar 5	8 Mar 27	7 1/2 Feb 12
200	11,100	25c	4 1/2	5	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4 Mar 13	5 Mar 17	5 Jan 7
13,400	42,800	5	15 1/2	Sale	16 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2 Mar 27	17 1/2 Mar 4	14 1/2 Jan 29
1,310	4,590	1	38 1/4	Sale	46 1/2	Sale	45	Sale	45 Mar 29	48 1/2 Mar 13	38 Jan 2
34,000	103,300	25c	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/2 Mar 1	2 1/2 Mar 29	2 1/2 Jan 10
4,600	6,400	1	5	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	3 1/2 Mar 5	4 1/2 Mar 19	3 1/2 Mar 5
2,500	3,900	10	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2 Mar 6	6 1/2 Mar 6	6 1/2 Mar 6
26,900	73,800	10c	30 1/2	Sale	33 1/2	Sale	38	Sale	33 1/2 Mar 1	40 Mar 19	29 1/2 Jan 2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
375	575	---	48	52	49	51	48	50 1/2	---	---	---
1,400	4,300	5	71	73	74 1/2	Sale	73	74 1/2	71 Mar 7	74 1/2 Mar 1	70 Jan 30
14,600	29,300	1	14 1/2	Sale	15	15 1/2	16 1/4	16 1/2	x15 Mar 12	16 1/2 Mar 15	14 1/2 Jan 2
500	2,200	1	1 1/2	Sale	1 1/4	1 1/4	1 1/4	Sale	1 1/2 Mar 15	1 1/2 Mar 7	1 1/2 Mar 15
60,800	183,700	30c	16 1/2	Sale	16	16 1/4	16	16 1/4	16 1/2 Mar 28	16 1/2 Mar 8	16 Feb 6
1,900	42,650	2.50	59 1/4	Sale	51 1/2	Sale	49 1/2	Sale	46 1/4 Mar 18	51 1/4 Mar 5	46 1/4 Mar 8
5,200	15,600	2	9%	9%	10	10 1/2	9%	Sale	26 1/4 Mar 4	30 Mar 14	26 1/4 Mar 4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	9 1/2 Mar 8	10 1/4 Mar 15	9 1/2 Feb 11
5,400	18,300	1	7 1/2	Sale	9 1/2	Sale	9 1/2	Sale	8 1/4 Mar 20	9 1/2 Mar 6	7 1/2 Jan 14
6,150	9,825	---	---	---	11 1/2	Sale	10 1/2	Sale	9 1/2 Mar 18	11 1/2 Mar 1	9 1/2 Feb 15
10,500	20,000	---	1 1/4	1 1/4	1 1/2	Sale	1	Sale	1 Mar 4	1 1/4 Mar 8	1 Feb 28
4,900	47,400	50c	5 1/2	Sale	4 1/2	Sale	5	Sale	4 1/2 Mar 5	5 Mar 14	4 1/2 Feb 12
4,000	12,100	7	15 1/2	Sale	16	Sale	15 1/2	16	15 1/2 Mar 25	17 Mar 6	15 1/2 Feb 12
900	2,500	---	33 1/4	34 1/4	28 1/2	29 1/2	29 1/2	30 1/4	29 1/2 Mar 7	30 1/4 Mar 11	28 Feb 11
2,600	10,500	5	32	Sale	32 1/2	33 1/2	32 1/2	33 1/2	---	---	32 Jan 2
---	---	---	15 1/2	Sale	13 1/2	13 1/2	14 1/2	Sale	13 1/2 Mar 4	14 1/2 Mar 6	13 1/2 Feb 12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9,000	20,800	---	3 1/2	4%	4 1/2	4%	4 1/2	4 1/2	---	---	4 Jan 8
500	1,100	---	6 1/2	Sale	6%	Sale	6 1/4	6 1/2	6 1/4 Mar 1	7 1/4 Mar 5	6 1/4 Feb 13
46,400	187,000	5	14 1/2	Sale	14 1/2	14 1/2	14	14 1/2	14 Mar 7	14 Mar 7	14 Feb 13
2,000	6,160	5	38 1/2	Sale	36 1/2	Sale	36	Sale	34 Mar 7	36 1/2 Mar 1	34 Mar 7
7,400	46,700	1	30 1/2	Sale	32 1/2	33	35	Sale	32 1/2 Mar 4	35 Mar 29	30 1/2 Jan 2
21,500	125,400	1	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2 Mar 8	6 1/2 Mar 1	6 1/2 Mar 1
1,700	3,700	1	---	---	13 1/2	Sale	11 1/2	12 1/2	12 Mar 28	13 1/2 Mar 1	12 Mar 28
95,100	297,000	1	14%	Sale	13 1/2	Sale	16	Sale	13 1/2 Mar 1	16 1/2 Mar 6	13 1/2 Feb 11
79,300	138,400	1	54 1/2	Sale	49 1/2	Sale	38 1/2	Sale	35 Mar 19	50 1/2 Mar 4	35 Mar 19
900	4,400	25c	14 1/2	Sale	14 1/2	15	14	15	14 1/4 Mar 4	15 1/4 Mar 4	13 1/2 Feb 26
10,800	18,000	5	23 1/2	Sale	21 1/2	Sale	20 1/2	Sale	20 1/2 Mar 19	22 Mar 4	20 1/2 Mar 19
5,300	26,500	1	18 1/2	Sale	17 1/2	Sale	18	Sale	17 1/2 Mar 4	18 1/2 Mar 8	17 Feb 25
2,100	4,300	1	4 1/2	5	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2 Mar 11	5 Mar 1	4 1/2 Mar 12
1,200	3,600	2.50	8	8 1/4	7 1/2	8 1/4	7 1/2	8 1/4	7 1/2 Mar 11	7 1/2 Mar 8	7 1/2 Mar 11
33,500	50,300	1	2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	2	1 1/2 Mar 1	2 Mar 1	1 1/2 Feb 12
3,900	10,500	10	9%	Sale	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 Mar 21	10 1/2 Mar 8	9 1/2 Jan 2
4,600	23,700	1	16	Sale	13 1/2	Sale	14	Sale	13 Mar 8	15 1/2 Mar 15	13 Mar 8
25,200	83,200	1	9%	Sale	8 1/2	Sale	8 1/2	Sale	8 1/2 Mar 12	8 1/2 Mar 5	8 1/2 Feb 8
50	325	---	12 1/2	14	12 1/2	13	12 1/2	13 1/2	12 1/2 Mar 18	12 1/2 Mar 18	12 1/2 Mar 18
100	900	---	26	27	28 1/4	Sale	27 1/2	28 1/2	28 1/4 Mar 1	28 1/2 Mar 25	26 Jan 7
3,000	4,600	50c	7 1/4	7%	7 1/4	7 1/4	8 1/2	8 1/2	8 1/2 Mar 12	8 1/2 Mar 7	7 Feb 11
14,400	17,400	5	19 1/2	Sale	18 1/2	19 1/4	19 1/4	Sale	18 1/2 Mar 4	19 1/4 Mar 13	18 1/2 Feb 27
3,700	11,000	50c	5	Sale	5	5 1/2	5 1/2	Sale	5 Mar 5	5 1/2 Mar 28	5 Jan 2
350	625	---	34	35	34	34 1/2	34	34 1/2	32 1/2 Mar 7	34 1/2 Mar 21	32 1/2 Mar 7
500	4,600	---	21 1/2	22	17 1/4	17 1/2	16 1/2	17 1/4	16 1/2 Mar 28	17 1/4 Mar 11	16 1/2 Mar 28
200	325	100	99	103	103 1/2	Sale	100	103	100 1/4 Mar 25	104 Mar 5	100 1/4 Mar 25
11,000	44,300	---	13 1/2	Sale	13 1/2	Sale	13 1/2	Sale	12 1/2 Mar 20	13 1/4 Mar 1	12 1/2 Mar 20
32,500	101,000	1	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2 Mar 1	1 1/2 Mar 6	1 Jan 23
17,900	59,300	1	23 1/2	Sale	21 1/4	Sale	21	Sale	20 1/2 Mar 26	22 1/4 Mar 4	20 1/2 Mar 26
60	960	100	90	92	85 1/2	87	86	87	86 1/4 Mar 26	87 Mar 4	85 1/2 Jan 23
40	190	100	95	97	93 1/4	95	92 1/4	93	92 Mar 26	94 Mar 15	92 Mar 26
---	140	100	88	90	87 1/2	88 1/2	87 1/2	88 1/2	---	---	87 Jan 21
390	1,550	---	150 1/2	153	156	Sale	158	159 1/4	156 Mar 1	158 1/2 Mar 22	150 1/2 Jan 4
175	725	---	42 1/4	Sale	41 3/4	Sale	42	42 1/2	41 3/4 Mar 1	42 1/2 Mar 4	41 3/4 Feb 14
---	300	---	3	3 1/2	3 1/2	3 1/2	2 1/2	3	---	---	2 1/2 Feb 11
---	---	---	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	---	---	---
1,100	5,450	2.50	18	Sale	18	Sale	18 1/2	18 1/2	17 Mar 8	18 1/4 Mar 21	17 Mar 8
1,000	2,650	100	121 1/4	122 1/2	124	Sale	124 3/4	125 3/4	124 Mar 1	125 3/4 Mar 4	122 1/2 Jan 4
33,600	328,400	1	1 1/4	Sale	1 1/4	Sale	1 1/4	1 1/4	1 1/4 Mar 15	1 1/4 Mar 1	1 1/4 Feb 11
14,100	52,900	1	22	22 1/2	26 1/4	Sale	27 1/2	Sale	25 1/2 Mar 1	28 1/2 Mar 22	22 1/2 Jan 3
2,900	9,800	5	27	27 1/4	27 1/2	28 1/4	27 1/2	27 3/4	26 1/2 Mar 6	28 Mar 28	26 1/2 Mar 6
2,200	10,800	2.50	9 1/2	Sale	x10	Sale	10 1/4				

Aggregate Sales in March		American Stock Exchange STOCKS		PRICES IN MARCH										RANGE SINCE JAN. 1	
Shares	Since Jan. 1	Par	Price Jan. 2, 1957	March 1	March 29	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices		
			Opening or Bid Ask	Opening or Bid Ask	Closing or Bid Ask										
62,000	195,700		2 1/2 Sale	2 1/2 Sale	2 1/2 Sale	1 1/2 Mar 4	2 3/4 Mar 19	1 1/2 Feb 25	2 1/2 Jan 11						
24,700	66,300		2 1/2 Sale	2 1/2 Sale	2 1/2 Sale	2 Mar 5	2 1/2 Mar 29	2 Mar 5	2 1/2 Mar 29						
5,270	26,410		132 1/2 Sale	135 1/2 Sale	135 Sale	134 Mar 4	136 1/2 Mar 1	131 1/2 Jan 2	136 1/2 Mar 1						
10,300	63,900		1/2 Sale	1/2 Sale	1/2 Sale	1/2 Mar 19	1 1/2 Mar 25	1/2 Feb 21	1 1/2 Jan 24						
3,200	16,750		1/2 Sale	1/2 Sale	1/2 Sale	1/2 Mar 15	1 1/2 Mar 13	1/2 Feb 19	1 1/2 Jan 9						
135,500	300,800		1% Sale	1 1/4 Sale	1% Sale	1 1/4 Mar 1	1 1/2 Mar 12	1 1/4 Feb 25	1 1/4 Jan 4						
31,500	85,200		42 1/2 Sale	39 1/4 Sale	41 1/4 Sale	38 1/2 Mar 11	41 1/2 Mar 29	38 1/2 Mar 11	47 1/2 Jan 9						
21,100	42,000		15 1/2 Sale	14 Sale	15 1/2 Sale	14 Mar 1	16 1/2 Mar 5	13 1/2 Feb 12	16 1/2 Mar 5						
63,000	350,200		1% Sale	1% Sale	1 1/2 Sale	1 1/2 Mar 1	2 Mar 28	1 1/2 Jan 3	2 1/2 Feb 6						
27,500	83,600		1% Sale	1 1/4 Sale	1 1/2 Sale	1 1/2 Mar 1	1 1/2 Mar 1	1 1/2 Feb 14	1 1/2 Jan 3						
	25		87 1/4 88	84	84	84	89	87 1/4 Jan 4	87 1/4 Jan 4						
9,300	21,300		2 1/2 Sale	2	2 1/2 Sale	2 1/2 Mar 18	2 1/2 Mar 7	1 1/2 Feb 13	2 1/2 Jan 7						
300	1,800		13 Sale	12 1/2	13	12 1/2 Mar 14	12 1/2 Mar 14	12 1/2 Jan 29	13 1/2 Jan 10						
875	3,925		55 57	75 1/4	64 1/2	64 1/2 Mar 29	75 1/4 Mar 1	55 1/2 Jan 3	75 Feb 28						
550	1,200		10 1/2	11	11	10 1/2 Mar 7	11 Mar 29	10 1/2 Jan 8	11 Mar 29						
135,200	674,000		4 1/2 Sale	4 Sale	3 1/2 Sale	3 1/2 Mar 29	4 1/2 Mar 4	3 1/2 Mar 29	5 1/2 Jan 11						
15,700	30,100		2 1/2 Sale	2 1/2 Sale	3 1/2 Sale	2 1/2 Mar 1	3 1/2 Mar 11	2 1/2 Feb 6	3 1/2 Jan 14						
8,300	32,100		5 1/2 Sale	5 1/2 Sale	5 Sale	5 Mar 13	5 1/2 Mar 1	4 1/2 Feb 12	6 Jan 7						
18,700	76,500		3% Sale	3 1/4 Sale	3 1/4 Sale	3 Mar 14	3 1/4 Mar 1	3 Mar 14	3 1/4 Jan 2						
95,400	156,700		8 1/4 Sale	8 Sale	9 1/4 Sale	8 Mar 1	10 1/2 Mar 8	7 1/2 Feb 13	10 1/2 Mar 8						
3,500	17,600		9% Sale	10% Sale	10% Sale	10 1/4 Mar 25	11 Mar 13	9% Jan 4	11 Mar 13						
1,800	7,000		40 Sale	37 1/2 Sale	37 1/2 Sale	x37 Mar 5	38 Mar 21	x37 Mar 5	40 1/4 Jan 4						
25	75		41 42 1/2	40	42	x40 Mar 5	x40 Mar 5	x40 Mar 5	41 Jan 8						
1,400	1,400				5 1/2 Sale	5 Mar 25	5 1/2 Mar 28	5 Mar 25	5 1/2 Mar 28						
41,400	194,300		5% Sale	5 1/2 Sale	5% Sale	5 1/2 Mar 25	5 1/2 Mar 12	5 1/2 Jan 22	6 1/2 Feb 19						
18,000	106,600		9% Sale	8% Sale	7% Sale	7% Mar 27	9 Mar 4	7% Mar 27	10 1/4 Jan 4						
100	180		75 77 1/2	76 1/2	78	75 1/2 Mar 25	77 Mar 4	75 1/2 Mar 25	77 1/2 Mar 22						
580	1,560		86 Sale	88 1/2	90 1/2	88 Mar 18	91 Mar 28	87 1/2 Feb 5	91 1/2 Jan 21						
302,100	946,000		5% Sale	7 1/2 Sale	8% Sale	7 Mar 1	9 1/2 Mar 13	5 1/2 Jan 14	9 1/2 Mar 13						
457,100	679,300			5 1/2 Sale	6 1/2 Sale	5 1/2 Mar 1	7 1/4 Mar 13	3 1/2 Feb 11	7 1/4 Mar 13						
17,600	90,200		2 1/2	1 1/2 Sale	2 1/4 Sale	1 1/2 Mar 1	2 1/2 Mar 6	1 1/2 Jan 10	2 1/2 Mar 6						
126,200	157,200		3/4 Sale	1 1/2 Sale	2 Sale	1 Mar 1	2 1/2 Mar 28	1/4 Jan 2	2 1/2 Mar 28						
5,000	38,600		3 Sale	3 1/2 Sale	2 3/4	2 3/4 Mar 25	3 1/2 Mar 1	2 3/4 Mar 25	3 1/2 Feb 1						
27,600	66,050		15 1/2 Sale	14 Sale	14 Sale	13 1/2 Mar 12	14 1/2 Mar 5	13 1/2 Feb 12	16 1/4 Jan 4						
450	3,950		62 1/2 Sale	64	65	61 1/2 Mar 11	63 Mar 7	60 Feb 21	64 1/2 Feb 28						
800	2,900		95 1/2 Sale	99 1/2	100	97 1/2 Mar 22	99 1/2 Mar 8	95 Jan 2	101 Jan 25						
16,200	46,600		2 1/2 Sale	2 1/2 Sale	2 1/2 Sale	2 1/2 Mar 19	2 1/2 Mar 29	2 1/2 Jan 2	3 Jan 7						
3,710	8,410		71 1/2 Sale	77 1/2 Sale	80 1/2 Sale	76 1/2 Mar 4	80 1/2 Mar 29	71 1/2 Jan 2	80 1/2 Mar 29						
3,200	9,200		3 1/2 Sale	3 Sale	3 1/2	3 Mar 1	3 1/2 Mar 13	3 Mar 1	3 1/2 Jan 18						
1,500	2,000		5% Sale	5 1/2 Sale	4 1/2 Sale	4 1/2 Mar 21	5 1/2 Mar 1	4 1/2 Mar 21	5 1/2 Jan 15						
1,300	3,425		13 1/2	14	12 1/2	12 Mar 12	12 1/2 Mar 1	12 Mar 12	14 Jan 18						
3,450	9,650		84	87	85 1/2	84 Mar 15	88 1/2 Mar 4	80 Feb 15	92 Jan 14						
2,500	6,400		24 1/2	25 1/2	25 1/2	24 1/2 Mar 4	26 Mar 19	24 Jan 21	26 Mar 19						
2,800	8,000		3 1/2 Sale	3 1/2	3 1/2	3 1/2 Mar 4	4 Mar 21	3 1/2 Feb 11	4 Mar 21						
9,100	33,900		30% Sale	31% Sale	31% Sale	31 1/2 Mar 27	32 1/2 Mar 7	30% Jan 2	32 1/2 Jan 31						
1,000	8,000		27% Sale	28% Sale	28 1/2	28 1/2 Mar 14	28 1/2 Mar 5	27% Jan 2	30% Jan 30						
1,300	4,300		25% Sale	26 1/2	26	26 1/2 Mar 20	27 1/2 Mar 1	26 Jan 3	28 Jan 28						
2,200	17,100		25 1/2	26	26 1/2	25 1/2 Mar 21	27 Mar 20	25 1/2 Jan 7	27 1/2 Jan 24						
1,700	8,500		25	25 1/2	26	26 1/2 Mar 14	26 1/2 Mar 5	25 1/2 Jan 3	27 1/2 Jan 24						
1,800	6,300		23 1/4	24 1/2	24 1/2	24 1/2 Mar 15	25 Mar 11	23 1/4 Jan 2	26 1/4 Jan 24						
1,300	11,000		22	22 1/2	23	22 1/2 Mar 27	23 Mar 5	22 1/2 Jan 4	24 Jan 24						
500	2,600		21 1/2	22 1/2	22 1/2	22 1/2 Mar 15	23 Mar 7	21 1/2 Jan 3	23 1/4 Jan 25						
650	4,380		87	88	88	84 Mar 20	98 Mar 1	86 1/2 Jan 3	98 Mar 1						
510	1,650		84	85	89 1/2	89 1/2 Mar 5	91 1/4 Mar 18	84 Jan 3	91 1/4 Jan 25						
780	1,920		92 1/2	99 1/2	97	97 Mar 29	99 1/2 Mar 1	92 1/2 Jan 2	99 1/2 Mar 1						
1,580	4,160			105 1/4	106	105 Mar 7	106 1/2 Mar 13	104 1/2 Jan 22	108 Jan 28						
680	4,110		84 1/2	90 1/4	89 1/2	89 1/2 Mar 6	91 Mar 11	84 1/2 Jan 2	91 Jan 24						
8,500	28,100		2% Sale	2% Sale	2% Sale	2% Mar 4	2% Mar 8	2 1/2 Jan 4	3 Jan 2						
118,300	342,600		18 1/2 Sale	19 1/2 Sale	22	19 1/2 Mar 5	22 Mar 29	16 1/2 Feb 12	22 1/2 Mar 29						
250	1,525		94 Sale	95 1/4	96	95 1/4 Mar 18	97 Mar 19	93 Jan 14	97 Mar 19						
750	1,200		102	109	116 1/2	108 1/2 Mar 5	116 1/2 Mar 5	114 Feb 8	123 Mar 25						
420,800	1,271,000		9 Sale	11 1/2	11	9 Mar 19	11 1/2 Mar 1	8 1/2 Jan 17	12 1/2 Jan 16						
247,700	670,200		1 1/2 Sale	1 1/2	1	1 Mar 13	1 1/2 Mar 1	1 1/2 Jan 2	1 1/2 Jan 4						
48,400	168,400		4 1/4 Sale	3 1/2	3 1/2	3 1/2 Mar 6	3 1/2 Mar 1	3 1/2 Jan 21	4 1/4 Jan 3						
	175		57	59 1/2	60	59 1/2 Mar 5	60 Mar 1	57 Jan 4	62 1/2 Jan 8						
400	2,800		5% Sale	5 1/2 Sale	5 1/2	5 1/2 Mar 19	5 1/2 Mar 1	5 1/2 Jan 21	6 1/2 Jan 14						
1,200	4,500		15 1/2	15	15 1/2	15 Mar 1	15 1/2 Mar 5	14 1/2 Feb 21	15 1/2 Jan 7						
1,500	10,300		15 1/2	14 1/2	14 1/2	14 1/2 Mar 21	15 1/2 Mar 8	14 Feb 21	15 1/2 Jan 9						
7,100	45,100		9 Sale	8 1/2	8 1/2	8 1/2 Mar 11	8 1/2 Mar 1	8 1/2 Feb 1	9 1/2 Jan 11						
4,700	34,500		8 Sale	8 1/2	8 1/2	8 1/2 Mar 8	8 1/2 Mar 12	7 1/2 Jan 14	10 1/2 Jan 24						
1,800	2,200		6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2 Mar 12	7 Mar 27	6 1/2 Jan 11	7 Mar 27						
1,300	4,200		4 1/4	4 1/4	4 1/4	4 1/4 Mar 1	4 1/4 Mar 22	4 1/4 Feb 15	4 1/4 Mar 22						
3,600	10,200		56 Sale	54 1/2	54 1/2	53 1/2 Mar 13	55 Mar 1	53 1/2 Mar 13	58 1/2 Feb 1						
1,300	6,700		19 1/2	19	19	18 1/2 Mar 12	19 1/2 Mar 25	18 1/2 Feb 27	19 1/2 Jan 2						
194,300	362,100		1 1/2	1 1/2	2 1/2	1 1/2 Mar 4	2 1/2 Mar 18	1 1/2 Jan 4	2 1/2 Mar 18						
10,300	32,600		5 1/2	5 1/2	6	5 1/2 Mar 18	6 Mar 27	5 1/2 Mar 18	6 Jan 4						
27,600	33,700		6 1/2	5 1/2	6 1/2	5 1/2 Mar 7	7 1/2 Mar 26	5 1/2 Feb 11	7 1/2 Mar 26						
7,500	23,600		2	2 1/4	2 1/2	2 Mar 25	3 Mar 4	2 Jan 3	3 Feb 28						
3,100	15,800		13	13 1/2	10 1/4	9	9 Mar 13	9 Mar 13	14 Feb 5						
11,800	28,500		11	11 1/2	11 1/2	10 1/2 Mar 19	11 1/2 Mar 12	10 1/2 Mar 19	13 1/2 Jan 14						
3,500	21,800		1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2 Mar 1	1 1/2 Mar 13	1 1/2 Jan 11	1 1/2 Jan 3						
2,100	15,700		93 1/2	90 1/2	92	90 1/2 Mar 1	93 Mar 13	90 1/2 Mar 1	94 1/2 Jan 7						
8,100	17,400		6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2 Mar 4	6 1/2 Mar 11	6 Jan 4	6 1/2 Mar 11						
2,600	5,800		5 1/2	5 1/2	6 1/4	6 Mar 8	7 1/4 Mar 26	5 1/2 Jan 11	7 1/4 Mar 26						
100	2,100														

Aggregate Sales in March		American Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1				
Shares	Jan. 1	Par	Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
14,600	29,800				2	Sale	1 1/4	1 1/4	1 1/4	Mar 25	2 1/2	Mar 7	1 1/4	Jan 30	2 1/2	Mar 7
4,200	8,300				5	5 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	Mar 27	5	Mar 4	4 1/2	Mar 27	5 1/2	Jan 28
12,400	16,900						39	41 1/2	38 1/2	Mar 4	45 1/2	Mar 15	38 1/2	Mar 4	45 1/2	Mar 15
11,600	41,600				2 1/2	Sale	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 1	3	Mar 7	2 1/2	Jan 2	3	Jan 4
480	1,250				80 1/2	Sale	83 1/2	84	82	Mar 21	84 1/4	Mar 4	80 1/2	Jan 2	87	Feb 4
9,000	23,300				2 1/2	Sale	2 1/2	2 1/2	2	Mar 7	2 1/2	Mar 21	2	Feb 26	2 1/2	Jan 8
100	100				14 1/2	15 1/2	15 1/2	16 1/2	15 1/2	Feb 6	15 1/2	Feb 27	15 1/2	Feb 27	15 1/2	Feb 27
1,900	5,200				29	Sale	27	27	26	Mar 6	27 1/4	Mar 7	26	Mar 6	29 1/2	Jan 4
11,500	30,500				12	Sale	10 1/2	12 1/2	10	Mar 4	12 1/2	Mar 22	10	Mar 4	12 1/2	Jan 24
1,700	11,300				38 1/2	39 1/4	41	41 1/2	40 1/2	Mar 14	41 1/2	Mar 5	39	Jan 3	44 1/2	Jan 17
2,900	5,300				22 1/2	Sale	22 1/2	24 1/4	22	Mar 1	26	Mar 15	20 1/2	Feb 5	26	Mar 15
23,300	119,500				17	Sale	18 1/2	17	16 1/2	Mar 15	18 1/4	Mar 1	16 1/2	Jan 8	20 1/2	Jan 14
7,700	40,800				3 1/2	Sale	3 1/2	3 1/2	3	Mar 18	4	Mar 25	3	Mar 18	4 1/2	Jan 9
13,000	34,500				3 1/4	Sale	3 1/4	3	3	Mar 15	3 1/4	Mar 6	2 1/2	Feb 19	3 1/4	Jan 4
7,000	11,200				33 1/4	Sale	32 1/4	33	32 1/4	Mar 11	37 1/2	Mar 29	32 1/4	Feb 12	37 1/2	Mar 29
9,300	24,500				4 1/2	Sale	4 1/2	4 1/2	4	Mar 18	4 1/2	Mar 4	4	Jan 21	4 1/2	Jan 4
3,000	9,500				5 1/2	Sale	4 1/4	4 1/4	4 1/4	Mar 18	4 1/2	Mar 7	4 1/4	Mar 18	5 1/2	Jan 2
26,100	68,800				17 1/2	Sale	17 1/2	17 1/2	16 1/2	Mar 5	17 1/4	Mar 28	16 1/2	Mar 5	19 1/2	Jan 4
17,600	20,700				9 1/4	Sale	9 1/4	11 1/2	9 1/4	Mar 1	12 1/2	Mar 27	8	Feb 13	12 1/2	Mar 27
500	3,600				8	8 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	Mar 22	9 1/2	Mar 8	8 1/4	Jan 4	11 1/2	Jan 17
300	1,100				20 1/2	Sale	21 1/4	20 1/2	21 1/2	Mar 21	21 1/4	Mar 1	20 1/2	Jan 2	21 1/4	Jan 25
780	2,780				18	18 1/2	19 1/2	20 1/2	19 1/2	Mar 20	20 1/2	Mar 18	18 1/2	Jan 9	20 1/2	Mar 18
300	600				17 1/4	18 1/2	19 1/2	19 1/2	18 1/4	Mar 20	19	Mar 4	18 1/4	Feb 5	19	Jan 30
141,200	354,500				1 1/2	Sale	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Mar 18	1 1/2	Mar 20	1 1/2	Jan 2	1 1/2	Jan 7
1,400	5,500				8 1/2	Sale	9 1/4	8	7 1/2	Mar 12	7 1/2	Mar 7	7 1/4	Jan 21	9	Jan 4
10,500	58,000				8 1/2	Sale	9	8 1/2	8 1/2	Mar 29	9 1/4	Mar 6	8	Jan 2	10	Jan 10
8,900	15,300				18	Sale	18 1/2	19 1/2	17 1/2	Mar 4	19 1/2	Mar 29	16 1/2	Feb 12	19 1/2	Mar 29
190,100	480,200				3 1/2	Sale	3 1/2	3 1/2	3	Mar 13	3 1/4	Mar 1	2 1/2	Feb 12	3 1/2	Jan 7
23,400	59,700				17	Sale	14 1/2	14 1/2	13 1/4	Mar 8	16 1/2	Mar 13	13 1/4	Mar 8	17 1/2	Jan 3
1,000	2,400				1 1/2	2	1 1/2	2 1/2	2	Mar 4	2	Mar 4	1 1/2	Jan 7	2 1/2	Jan 31
2,000	7,000				9 1/2	Sale	9 1/2	9 1/2	9 1/4	Mar 13	9 1/4	Mar 29	9 1/4	Mar 13	10 1/4	Feb 4
21,800	196,500				1 1/4	Sale	1 1/4	1 1/4	1 1/2	Mar 6	1 1/2	Mar 1	1 1/2	Feb 5	2	Jan 4
1,400	3,100				12 1/2	12 1/2	11 1/2	12 1/2	11 1/2	Mar 8	12 1/2	Mar 20	11 1/2	Feb 14	12 1/2	Jan 28
1,600	4,800				5	5 1/2	5 1/2	5 1/4	4 1/4	Mar 22	5 1/2	Mar 1	4 3/4	Feb 14	5 1/2	Jan 9
12,200	38,500				11	Sale	9 1/2	10 1/2	9 1/2	Mar 1	10 1/4	Mar 8	9 1/2	Mar 1	11	Jan 2
700	1,000				26 1/2	Sale	27	27	27 1/4	Mar 5	29	Mar 13	26 1/2	Jan 2	29	Jan 23
16,800	53,500				7 1/4	Sale	8 1/2	8 1/4	7 1/2	Mar 6	8 1/2	Mar 6	7 1/4	Jan 2	8 1/2	Feb 25
2,300	6,400				86 1/4	88	87	89	86 1/4	Mar 5	88 1/2	Mar 14	84	Feb 13	92	Jan 16
5,900	22,000				4 1/4	Sale	4 1/4	4 1/4	4 1/2	Mar 6	5 1/4	Mar 21	4 1/2	Feb 21	5 1/4	Mar 21
3,400	11,400				118	120 1/2	112	112 1/2	118	Mar 15	118	Mar 29	109 1/2	Feb 19	127 1/2	Jan 14
60	250				91	92	99	101 1/2	98	100	99	Mar 8	101 1/4	Mar 15	92	Jan 3
1,500	5,100				38	40	41	43 1/4	41	43 1/4	41 1/2	Mar 1	41 1/2	Feb 4	41 1/2	Feb 4
218,900	359,300				19 1/4	Sale	19 1/2	19 1/2	19 1/2	Mar 1	19 1/2	Mar 4	19	Mar 4	19 1/2	Jan 15
25,100	67,000				21 1/2	23 1/2	21 1/2	23 1/2	21 1/2	Mar 1	23 1/2	Mar 29	21 1/2	Jan 11	23 1/2	Jan 15
175	700				47 1/2	Sale	43 1/2	46 1/2	43 1/4	Mar 1	47	Mar 29	42 1/2	Feb 26	48 1/4	Jan 14
15,800	33,100				48	Sale	44 1/2	46 1/2	48 1/2	Mar 4	48 1/2	Mar 29	46	Jan 16	49	Jan 29
70,600	130,500				4 1/4	Sale	4 1/4	4 1/2	4 1/2	Mar 1	4 1/2	Mar 29	4 1/2	Feb 11	4 1/2	Mar 29
72,800	220,400				1	Sale	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Mar 28	1 1/2	Mar 21	1 1/2	Feb 5	1 1/2	Jan 2
27,500	40,800				3	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	Mar 1	3 1/2	Mar 29	2 1/2	Feb 13	3 1/2	Mar 29
1,500	12,800				11 1/2	11 1/4	14 1/4	14 1/4	14 1/4	Mar 18	15	Mar 11	10 1/2	Jan 16	15 1/2	Feb 18
250	650				30	33	31 1/4	33	30 1/2	Mar 1	33	Mar 21	29	Jan 21	33	Jan 3
2,800	8,800				11	11 1/4	11 1/4	11 1/4	11	Mar 28	11 1/2	Mar 5	10 1/2	Jan 31	11 1/4	Jan 4
5,300	20,400				20 1/4	Sale	19 1/2	18 1/2	18 1/2	Mar 25	20	Mar 5	18 1/2	Mar 25	21 1/2	Jan 28
7,700	46,000				39 1/2	Sale	37 1/4	37 1/4	37 1/2	Mar 22	38 1/2	Mar 7	36 1/2	Feb 11	40 1/2	Jan 14
52,600	105,900				3 1/4	4	3 1/2	4	3 1/2	4	3 1/2	4	3 1/4	Jan 18	3 1/2	Jan 18
14,900	49,900				3 1/4	Sale	3 1/4	4 1/4	3 1/2	Mar 13	4 1/4	Mar 22	3 1/2	Jan 29	4 1/4	Mar 22
100	800				39	43	34	35 1/2	35	37	36 1/2	Mar 18	36	Feb 26	39 1/2	Feb 8
13,200	60,400				5 1/2	Sale	5 1/2	5 1/2	5 1/2	Mar 4	5 1/2	Mar 21	5 1/2	Jan 2	6 1/2	Jan 10
4,100	14,300				10 1/4	13 1/4	10	10 1/4	9 1/2	Mar 8	10	Mar 1	9 1/2	Mar 8	12	Jan 10
2,300	7,100				15 1/4	16	14	14	14	Mar 1	16 1/4	Mar 26	13 1/2	Feb 28	17	Jan 17
8,700	22,700				38	Sale	37 1/4	38	38 1/4	Mar 12	39	Mar 25	35 1/2	Feb 12	39 1/4	Jan 4
250	810				50	52	52	53	52	Mar 11	52	Mar 4	49 1/4	Feb 21	52	Mar 4
900	6,000				24 1/4	Sale	25 1/2	25 1/2	25 1/2	Mar 5	25 1/2	Mar 22	24 1/4	Jan 2	26 1/4	Feb 15
200	1,100				41	48	43	46	44 1/4	Mar 7	44 1/4	Mar 27	42 1/2	Jan 14	44 1/4	Mar 27
2,100	7,200				38 1/2	42	40 1/2	42	41	Mar 1	41	Mar 22	38 1/2	Jan 3	41	Mar 22
2,400	8,300				21 1/2	22 1/2	21 1/2	22 1/2	23	Mar 23	23 1/2	Mar 1	23 1/2	Jan 3	24 1/4	Jan 31
2,400	7,300				21 1/2	Sale	22 1/2	22 1/2	22 1/2	Mar 8	22 1/2	Mar 27	21 1/2	Jan 2	23 1/4	Jan 25
500	1,500				20 1/2	21 1/2	21 1/2	21 1/2	21 1/4	Mar 25	21 1/4	Mar 29	21 1/4	Jan 11	22 1/2	Feb 21
5,000	17,900				5	Sale	4 1/2	4 1/2	4	Mar 7	4 1/4	Mar 20	4	Mar 7	5 1/2	Jan 7
2,400	6,600				13	13 1/2	12 1/2	13 1/2	12 1/2	Mar 26	13 1/2	Mar 27	12 1/2	Feb 25	13 1/2	Jan 14
600	14,600				8	8 1/2	9 1/4	10 1/4	9	Mar 14	9 1/4	Mar 20	8 1/2	Jan 3	13 1/4	Jan 15
1,800	6,900				73 1/2	Sale	66	67 1/4	65	67	65	Mar 21	67 1/4	Mar 4	65	Mar 21
200	12,800				2 1/2	Sale	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 13	2 1/2	Mar 13	1 1/2	Jan 9		

Aggregate Sales in March Shares	Since Jan. 1 Shares	American Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1							
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	March 29 Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
2,800	20,000	Superior Portland Cement...	59	Sale	58	Sale	58 3/4	Sale	58	Mar 1	59 1/2	Mar 5	56 1/2	Jan 18	59 1/2	Jan 4	
17,300	49,800	Superior Tool & Die Co...	6	Sale	6	Sale	6	Sale	5 1/2	Mar 11	6 1/2	Mar 27	5 1/2	Jan 30	6 1/2	Jan 4	
75,700	666,200	Swan-Pinch Oil Corp...	5	3 3/8	Sale	3	Sale	2 1/2	Mar 15	3	Mar 1	3	Mar 1	2 1/2	Mar 15	4 1/2	Jan 4
4,000	9,600	Talon Inc class A common...	12 1/2	Sale	12 1/2	Sale	13	Sale	13	Mar 26	13 1/2	Mar 11	12 1/2	Feb 1	14	Jan 7	
4,600	15,800	Class B common...	12	Sale	13	Sale	13	Sale	13	Mar 22	13 1/2	Mar 22	11 1/2	Feb 12	13 1/2	Jan 4	
10,900	24,800	Tampa Electric Co...	29 3/4	Sale	29 3/4	Sale	29 3/4	Sale	29	Mar 22	29 3/4	Mar 1	28 3/4	Feb 7	30 3/4	Mar 1	
32,600	106,000	Technicolor Inc common...	7 1/2	Sale	7 1/2	Sale	7 1/2	Sale	6 1/2	Mar 25	7 1/2	Mar 8	6 1/2	Mar 25	8 1/2	Jan 10	
15,100	37,000	Texas Oil Corp...	2 1/2	Sale	1 1/2	Sale	2 1/2	Sale	1 1/2	Mar 5	2 1/2	Mar 20	1 1/2	Feb 11	2 1/2	Jan 8	
163,800	306,300	Texas Calgry Company 25c	3/4	Sale	3/4	Sale	3/4	Sale	3/4	Mar 13	3/4	Mar 1	3/4	Feb 21	1 1/2	Jan 7	
375	1,375	Texas P & L \$4.66 pfd...	92 3/4	97 1/2	96	98	98	98 1/2	97	Mar 4	98 1/2	Mar 4	95	Jan 10	99	Feb 4	
7,700	19,400	The Shovel Co com...	39 3/4	Sale	43	Sale	39 3/4	Sale	38 1/2	Mar 29	45 1/4	Mar 12	38 1/2	Mar 29	45 1/4	Jan 7	
20,400	89,500	Thiokol Chemical Corp...	41 1/2	Sale	41 1/2	Sale	42 1/2	Sale	40 1/2	Mar 22	44 1/2	Mar 22	40 1/2	Jan 2	47 1/2	Feb 4	
17,000	65,500	Thompson-Starrett Co...10c	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 28	2 1/2	Mar 4	2 1/2	Feb 11	2 1/2	Jan 23	
2,900	7,300	70c conv preferred...	9 1/2	10	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	Mar 27	9 1/2	Mar 8	9 1/2	Feb 11	10	Jan 23	
700	3,500	Thorofare Markets Inc...25c	21 1/4	21 1/4	19 1/2	20 1/2	20	20 1/4	19 1/2	Mar 7	20 1/4	Mar 25	19 1/2	Jan 25	21 1/4	Jan 10	
5,100	18,800	Thlo Roofing Inc...	14 3/4	14 3/4	14 3/4	14 3/4	15 1/2	15 1/2	13 1/2	Mar 15	15 1/2	Mar 25	13 1/2	Mar 15	15 1/2	Mar 25	
12,200	22,700	Tishman Realty & Constr...	22	Sale	22 1/4	Sale	22 1/4	Sale	22 1/4	Mar 1	23 1/2	Mar 1	21 1/2	Feb 11	30 1/2	Mar 28	
---	100	Tobacco Secur Trust Co	5 1/2	6 1/4	6 1/2	6 3/4	6 1/2	6 1/2	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	300	Am dep rcls ord reg shs...1	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Mar 7	1 1/2	Mar 28	1 1/2	Jan 26	1 1/2	Feb 20	
2,200	7,000	Am dep rcls def reg...5s	86 3/4	Sale	85	87	91 1/2	91 1/2	87	Mar 7	92	Mar 19	79	Feb 12	92	Jan 4	
9,500	39,900	Todd Shipyards Corp...20	5	Sale	4 3/8	Sale	4 1/2	Sale	3 1/2	Mar 18	4 1/2	Mar 5	3 1/2	Mar 18	5 1/2	Jan 7	
675	1,925	Toklan Oil Corporation...70c	86	Sale	89 1/2	90 3/4	89 1/2	Sale	89 1/2	Mar 8	91	Mar 13	85	Jan 8	91	Mar 13	
13,200	29,700	Toledo Edison 4 1/4 % pfd...100	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 21	2 1/2	Mar 19	2 1/2	Mar 19	2 1/2	Jan 7	
8,600	19,800	Tenopuh Mining of Nev...1	9 3/4	Sale	8 3/4	9	9 1/2	Sale	8 1/2	Mar 4	10 1/2	Mar 18	8 1/2	Jan 21	10 1/2	Jan 28	
8,100	19,600	Trans Caribbean Airways...10c	3 1/2	Sale	3 1/4	3 1/2	3 1/2	Sale	2 1/2	Mar 19	3 1/2	Mar 22	2 1/2	Mar 19	4 1/2	Jan 4	
52,300	233,700	Trans Cont Industries Inc...1	3	Sale	2 3/4	Sale	2 3/4	Sale	2 1/4	Mar 28	2 3/4	Mar 4	2 1/4	Mar 28	3 1/2	Jan 7	
89,200	201,000	Trans Cuba Oil class A...50c	2 1/2	Sale	2 1/4	Sale	2 1/4	Sale	2 1/4	Mar 27	2 1/2	Mar 27	2 1/4	Feb 25	2 1/2	Mar 27	
17,300	41,400	Trans Empire Oils Ltd...1.25	4	Sale	5 1/4	Sale	5 1/4	Sale	4 1/2	Mar 7	5 1/4	Mar 18	3 1/2	Jan 3	5 1/4	Mar 18	
238,000	438,600	Trans-Lux Corp...	11 1/2	Sale	12 1/4	Sale	14 1/2	Sale	12 1/2	Mar 1	15 1/2	Mar 28	11 1/2	Jan 21	15 1/2	Mar 28	
400	3,600	Tri-Continental Corp warr...	37 3/4	Sale	35 3/4	36 1/2	36	36 1/2	36	Mar 12	36	Mar 12	35 1/2	Feb 26	38 1/2	Feb 6	
---	150	Tranz Inc...	30 1/4	Sale	29 3/4	30 3/4	29 3/4	30 3/4	---	---	---	---	---	---	---	---	
5,100	30,500	Unexcelled Chemical Corp...5	5 1/2	6	5 1/2	6	5 1/2	Sale	5 1/4	Mar 1	5 1/2	Mar 5	5 1/4	Mar 1	7	Jan 18	
2,300	6,700	Union Gas of Canada...	64 1/4	67 1/4	72	74 1/2	76 1/2	Sale	73	Mar 19	77	Mar 26	66	Jan 16	77	Mar 26	
200	400	Union Investment Co...	8 1/2	9 1/2	8 1/2	9 1/4	8 3/4	9 1/4	9 1/4	Mar 7	9 1/4	Mar 7	8 3/4	Feb 7	9 1/4	Jan 25	
700	1,700	Union Stk Yds of Omaha...20	24 3/8	25 1/4	23	Sale	22	22 1/2	22	Mar 22	23	Mar 1	22	Mar 22	24	Jan 29	
15,700	57,700	United Aircraft Prod...50c	5 1/2	Sale	5 1/4	5 1/2	5 1/2	Sale	5 1/2	Mar 20	6 1/4	Mar 5	5 1/2	Mar 20	7 1/4	Jan 11	
36,600	118,500	United Asbestos Corp...1	6 1/2	Sale	6 1/2	6 1/2	6 1/2	Sale	5 1/2	Mar 1	6 1/2	Mar 1	5 1/2	Mar 1	7 1/4	Jan 11	
52,200	202,800	United Cuban Oil Inc...10c	33	Sale	31 1/2	Sale	35 1/4	Sale	31 1/2	Mar 14	35 1/4	Mar 28	30	Feb 25	35 1/4	Mar 28	
2,500	8,600	United Elastic Corp...	4 1/4	Sale	4 1/2	4 1/2	4 1/2	5	4 1/2	Mar 4	4 1/2	Mar 13	4 1/2	Feb 14	5	Jan 4	
1,375	4,350	United Milk Prod com...5	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	200	United Molasses Co Ltd	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	40	Amer dep rcls ord reg...	5	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	---	---	---	---	---	---	---	---	
40	430	United N J Rly & Canal...100	200	206 3/4	205	207 1/2	207	Sale	205	Mar 12	207	Mar 29	200	Jan 8	208	Jan 28	
3,500	25,900	United Profit Shar com...25c	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Mar 21	1 1/2	Mar 1	1 1/2	Mar 21	1 1/2	Jan 18	
100	500	10% preferred...	13	14 1/4	10 1/2	13	9 1/2	10 1/2	11	Mar 11	11	Mar 12	10 1/2	Mar 11	14 1/4	Jan 17	
5,300	54,500	United Shoe Mach com...25	40 1/2	Sale	44 1/2	Sale	41 1/4	Sale	x41	Mar 28	45 1/2	Mar 13	40 1/2	Mar 28	45 1/2	Feb 15	
2,030	4,330	Preferred...	35	Sale	36	Sale	34 3/4	35 3/4	x34 3/4	Mar 28	36	Mar 1	x34 3/4	Mar 28	37	Feb 14	
2,100	3,300	United Specialties com...1	12 3/4	12 1/2	11 1/2	Sale	12	Sale	10 1/2	Mar 15	12	Mar 28	10 1/2	Mar 15	12 1/2	Jan 4	
24,400	249,900	U S Air Conditioning...10c	1	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	Mar 5	1 1/2	Mar 1	1	Jan 2	2 1/2	Feb 18	
70,700	326,700	U S Pull class B...	41	Sale	37 1/2	Sale	34 3/8	Sale	34 3/8	Mar 12	39 1/4	Mar 5	34 3/8	Feb 11	41 1/2	Jan 2	
6,200	12,700	U S Rubber Reclaiming Co...1	2	2 1/4	2 1/2	2 1/2	3	3 1/4	2 1/2	Mar 4	3 1/4	Mar 5	2 1/2	Jan 18	3 1/4	Mar 5	
24,500	53,000	U S Vitamin Corporation...1	30 1/2	Sale	28 3/4	Sale	33 1/2	Sale	28 1/4	Mar 1	34 1/2	Mar 14	27 1/2	Feb 6	34 1/2	Mar 14	
3,800	10,600	United Stores Corp com...50c	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4	Mar 1	4 1/2	Mar 13	4	Jan 15	4 1/2	Jan 2	
26,300	51,800	Untronics Corp...	8 1/2	Sale	6 1/2	Sale	7 1/2	Sale	6 1/2	Mar 1	8 1/2	Mar 12	6 1/2	Feb 25	9	Jan 3	
29,800	55,100	Universal American Corp...25c	1 1/2	Sale	2 1/4	Sale	2 1/2	Sale	1 1/2	Mar 6	2 1/2	Mar 27	1 1/2	Jan 3	2 1/2	Mar 27	
3,500	8,500	Universal Consoil Oil Co...10	54 1/2	55 3/4	49	Sale	54 1/4	56	49	Mar 1	55	Mar 22	48	Feb 27	55 3/4	Jan 4	
24,100	84,500	Universal (The) Corp...14	17	Sale	16 3/4	Sale	16 3/4	Sale	15 1/4	Mar 12	17	Mar 29	15 1/2	Feb 12	17 1/2	Jan 8	
50	150	Universal Insurance...	27 1/2	28 1/2	29	31	31	32 1/2	31 1/2	Mar 7	31 1/2	Mar 7	29 1/2	Jan 9	31 1/2	Mar 7	
26,100	90,200	Universal Products Co...2	25 3/4	Sale	22 3/4	Sale	23 1/4	Sale	22 1/2	Mar 4	25 1/2	Mar 25	20 1/2	Jan 29	25 1/2	Jan 2	
13,700	34,600	Utah Idaho Sugar Co...5	5 1/2	Sale	4 3/4	Sale	4 1/2	Sale	4 1/2	Mar 11	4 1/2	Mar 4	4 1/2	Mar 11	5 1/2	Jan 2	
2,000	3,100	Valspar Corp common...1	5 1/2	Sale	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	4 1/2	Mar 14	5 1/2	Mar 7	4 1/2	Mar 14	6 1/4	Jan 17	
30	80	\$4 conv preferred...	82	84	80	85	80 1/4	84	80	Mar 15	80	Mar 15	x80	Jan 15	83	Jan 9	
4,500	12,800	Vanadium Alloys Steel Co...5	40 1/4	Sale	36 3/4	37	42 3/4	Sale	36 3/4	Mar 4	42 3/4	Mar 29	35 3/4	Feb 25	42 3/4	Mar 29	
10,800	18,000	Van Norman Indus warrants	4	Sale	3 1/2	Sale	3 1/4	Sale	2 1/2	Mar 1	3 1/2	Mar 1	2 1/2	Mar 1	4 1/2	Jan 2	
600	1,650	Venezuelan Petroleum...	121	125	118	120	118 1/2	Sale	117 1/2	Mar 29	121	Mar 6	117 1/2	Mar 29	125 1/2	Jan 15	
12,600	48,000	Vinco Corporation...	4 1/4	Sale	4 3/4	Sale	5	Sale	4 3/4	Mar 1	5 1/4	Mar 4	4 1/4	Jan 2	6	Jan 25	
8,700	37,900	Va Iron Coal & Coke...2	7 1/2	Sale	5 1/2	Sale	5 1/2	Sale	4 3/4	Mar 13	6	Mar 25	5 3/4	Mar 13	7 1/2	Jan 2	
1,000	4,700	Vogt Manufacturing Corp...5	12 1/2	13	12 1/2	13	11 1/2	11 1/2	11 1/2	Mar 20	12 1/2	Mar					

AMERICAN STOCK EXCHANGE

Aggregate Sales in March	Shares Since Jan. 1	American Stock Exchange BONDS	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1					
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
50,000	137,000	Chicago Transit Authority— 3 3/4s rev ser '47—1978		80 1/2	81 1/2	86 1/2	Sale	84 3/4	85 1/2	85 1/2	Mar 27	86 1/2	Mar 1	81	Jan 9	86 1/2	Feb 28
29,000	64,000	Delaware Lack & West RR Lackawanna of N J Div— 1st mtge 4s ser A—1993		59	63	63	65	62 1/4	64	61 1/4	Mar 12	63	Mar 4	61 1/4	Mar 12	65 1/4	Feb 11
5,000	5,000	Δ 1st mtge 4s ser B—1993		55 1/4	58	58 1/4	60	57 1/4	60	58 1/4	Mar 4	58 3/4	Mar 4	58 3/4	Mar 4	58 3/4	Mar 4
3,000	20,000	Eastern Gas & Fuel— 3 1/2s—1968		89 1/2	92	92	Sale	—	—	92	Mar 1	92	Mar 1	90 1/2	Jan 21	92 1/2	Feb 20
100,000	199,000	Finland Res Mtge Bank— 5s stamped—1961		95	—	95	—	96	—	—	—	—	—	95	Jan 31	95	Jan 31
		Flying Tiger Line 5 1/2s—1967		114	117	102	Sale	106 1/2	109 1/2	102	Mar 1	109	Mar 21	102	Mar 1	117	Jan 18
10,000	24,000	Guantanamo & Western— 4s ser A (stmp mod)—1970		49	53 1/2	53 1/2	55	54 1/2	56	54	Mar 14	55	Mar 8	53 1/2	Jan 23	55	Mar 8
105,000	281,000	Italian Power Realization— Δ Trust 6 1/2s liq tr cdfs—		94	Sale	91	92	91	92	91	Mar 19	92	Mar 4	91	Mar 19	94	Jan 2
1,000	7,000	Midland Valley RR 4s—1963		86	92	86	92	86	92	86	Mar 11	86	Mar 11	86	Jan 11	86 1/4	Jan 8
155,000	523,000	National Research 5s—1976		9L	Sale	103	Sale	103 1/2	Sale	101 1/2	Mar 6	104 1/4	Mar 20	97	Jan 18	104 1/4	Mar 20
11,000	49,000	New Engl Pwr 3 1/4s A—1961		94 1/2	96 1/2	98	Sale	97 1/4	99 1/4	97 1/4	Mar 26	98 1/2	Mar 13	96	Jan 30	98 1/2	Mar 13
		Δ Nippon El Pow 6 1/2s—1953		176 1/2	—	176 1/2	—	176 1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6 1/2s extended—1963		100	101	99 1/2	101 1/2	99 1/2	101 1/2	—	—	—	—	—	—	—	—
81,000	308,000	Ohio Power 3 1/4s—1968		95 1/2	96 1/2	98	98 3/4	97 1/2	Sale	96 1/2	Mar 18	98 1/2	Mar 4	100	Jan 8	102 1/2	Jan 31
		1st mortgage 3s—1971		80	100	87	—	87	—	—	—	—	—	82	Jan 17	98 1/2	Feb 28
		Penn Water & Pwr 3 1/4s—1964		80	96 1/2	94	97	96 1/2	97	94	Mar 6	96 1/2	Mar 27	91	Jan 10	96 1/2	Mar 27
		3 1/4s—1970		92 1/2	100	91	97	91	93	92	Mar 26	92	Mar 26	92	Jan 22	92 1/2	Jan 3
20,000	52,000	Pub Serv El & Gas 6s—1998		136	138	131 1/2	Sale	129 1/2	132	129	Mar 26	131 1/2	Mar 1	128	Jan 15	136	Jan 3
		Safe Harb Wat Pow 3s—1981		80	90	80	90	80	90	—	—	—	—	—	—	—	—
7,000	16,000	Sapphire Petroleum 5s—1962		84	87	82	85	80 3/4	81	80	Mar 18	81	Mar 12	80	Mar 18	84	Jan 4
151,000	530,000	Southern Cal Edison 3s—1965		93	Sale	96 1/4	Sale	95 1/2	Sale	94 3/4	Mar 28	96 1/4	Mar 1	91 3/4	Jan 7	97 1/2	Feb 7
		3 1/2s series A—1973		85	100	85	100	85	100	—	—	—	—	—	—	—	—
5,000	5,000	3s series B—1973		80	98	83	94	85 1/2	88 1/2	85 1/2	Mar 25	88 1/2	Mar 26	85 1/2	Mar 25	88 1/2	Mar 26
		2 1/2s series C—1976		78	81 1/2	82	90	83	90	—	—	—	—	80	Jan 15	82	Jan 23
1,000	16,000	3 1/2s series D—1976		80	90	90	94 1/2	90	94 1/2	90	Mar 7	90	Mar 7	88	Feb 8	90	Feb 27
10,000	10,000	3 1/2s series E—1978		98 1/2	99 1/4	96 1/4	97 3/4	97	99 1/4	97 1/2	Mar 7	97 1/2	Mar 7	97 1/2	Mar 7	97 1/2	Mar 7
5,000	10,000	3s series F—1979		83	89	86	90 1/2	87 1/2	90 1/2	90 1/2	Mar 28	90 1/2	Mar 28	90 1/2	Feb 15	90 1/2	Feb 15
33,000	67,000	3 1/2s series G—1981		93	96 1/2	96 1/4	97 1/4	97	98 1/4	97	Mar 20	98	Mar 19	96	Jan 3	99	Mar 19
9,000	47,000	Southern Calif Gas 3 1/4s—1970		90	98	95 1/2	—	95 1/2	—	95 1/2	Mar 15	95 1/2	Mar 15	89 1/4	Jan 15	95 1/2	Feb 26
4,000	23,000	Southern Counties Gas of California 3s—1971		85	93	90	93	90 1/2	93	90 1/2	Mar 8	91	Mar 4	89	Jan 22	91	Mar 4
6,000	25,000	Southern Gas & Electric 3 1/4s A—1970		88	93	93	Sale	91 1/4	—	91 1/4	Mar 14	93	Mar 1	88 1/2	Jan 14	93	Mar 1
11,000	42,000	United Dye & Chem 6s—1973		72	76	72	77	70	74	72	Mar 13	72	Mar 13	72	Feb 12	77	Jan 11
27,000	138,000	Wasatch Corp 6s A—1963		100 1/4	101 1/4	102 1/2	103 1/2	102 1/2	103 1/2	102 1/2	Mar 12	103 1/2	Mar 12	100 1/4	Jan 7	103 1/2	Mar 12
		Washington Water Pwr— 1st mortgage 3 1/4s—1964		96	—	96 1/4	—	96 1/2	—	96	Mar 19	97	Mar 28	94 1/2	Jan 18	97	Mar 28
7,000	37,000	Webb & Knapp Inc 5s—1974		73 1/2	Sale	76 1/4	Sale	75 1/2	Sale	74 1/2	Mar 21	76 1/4	Mar 1	73	Jan 3	77	Jan 24
41,000	180,000	West Penn Traction 6s—1960		101 1/4	—	101 1/4	103 1/2	101 1/4	—	102	Mar 6	102 1/4	Mar 14	101 1/4	Jan 4	102 1/4	Mar 14
10,000	16,000	Western Newspaper Union— 6s conv s f deb—1959		100 1/4	100 1/4	100	100 1/4	98	99 1/2	100	Mar 4	100	Mar 4	100	Jan 4	101 1/4	Jan 9

FOREIGN GOVERNMENT AND MUNICIPALITIES

		Δ Baden (Germany) 7s—1951		160	190	167	190	172 1/2	190	—	—	—	—	—	—	—	—
		Central Bk of German State & Prov Banks— Δ 6s series A—1952		104	—	110	—	132	—	120	Mar 15	120	Mar 15	105	Jan 10	120	Mar 15
1,000	3,000	Δ 6s series B—1951		91	94	97	—	104	—	97	Mar 5	102	Mar 26	91	Jan 4	102	Mar 26
		Δ Danzig Port & Water- ways Board 6 1/2s—1952		21 1/4	—	23 1/2	—	23 1/2	—	23 1/2	Mar 12	23 1/2	Mar 12	21 1/4	Jan 9	23 1/2	Feb 26
5,000	77,000	Δ German Cons Mun 7s—1947		120 1/2	130	151	—	157 1/4	—	155	Mar 11	155	Mar 11	126	Jan 11	155	Mar 11
		Δ Sk fd secured 6s—1947		105 1/4	116	131	135	135 1/2	—	—	—	—	—	111 1/2	Jan 11	131	Feb 4
		Δ Hanover (City) Germany— 7s (20% redeemed)—1939		51	59 1/2	53	59 1/2	53	59 1/2	—	—	—	—	52	Jan 7	52	Jan 7
		Δ Hanover (Prov) 6 1/2s—1949		160	—	160	—	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,000	2,000	Δ Lima (City) Peru 6 1/2s—1958		70 1/2	—	71	—	—	71 1/2	71 1/2	Mar 18	71 1/2	Mar 18	70 1/4	Feb 19	71 1/2	Mar 18
		Maranhao (State of) Brazil Stpd pursuant to Plan A Int reduced to 2 1/4s—2008		47 1/2	—	51	—	53	—	54	Mar 5	54	Mar 5	54	Mar 5	54	Mar 5
1,000	1,000	Mortgage Bank of Bogota— Δ 7s issue May 1927—1947		65	—	65	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Δ 7s issue Oct 1927—1947		65	—	65	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Mtge Bk of Denmark 5s—1972		99	102 1/2	100	102 1/2	99 1/2	101 1/4	—	—	—	—	101 1/4	Feb 28	101 1/4	Feb 28
		Parana (Brazil)— Stpd pursuant to Plan A Int red to 2 1/4s—2008		49 1/2	—	51	55 1/2	52 1/2	55 1/2	—	—	—	—	53	Feb 20	53	Feb 20
130,000	397,000	Peru (Republic of)— 3s sinking fund—1997		50 1/2	Sale	50	Sale	51 1/2	Sale	49 1/2	Mar 13	51 1/2	Mar 25	49 1/2	Mar 13	51 1/2	Mar 25
		Rio de Janeiro— Stpd pursuant to Plan A Int reduced to 2%—2012		39	42	39	40	39	40	—	—	—	—	40	Jan 3	40	Jan 3

*No par value.
†Reported in receivership.
a Deferred delivery sale.
d Ex-interest.
f Ex-liquidating distribution.
g Ex-stock dividend.
r Sold for cash.
x Ex-dividend.
y Ex-rights.
s Corrected volume.
Δ Bonds being traded flat.

Abbreviations used above:
"cod"—Certificates of deposit.
"cons"—Consolidated.
"conv"—Convertible.
"cum"—Cumulative.
"m"—Mortgage.
"n-v"—Non-voting.
"vtc"—Voting trust certificates.
"x w"—Without warrants.

Deferred delivery sales, of which no account is taken in computing range, are given below:
No sales.
Under the rule sales, of which no account is taken in computing range, are given below:
No sales.
Cash sales, of which no account is taken in computing range, are given below:
No sales.

†The volume of trading and the range of sale prices published here, is simply the trading and range for the new shares since this issue was either split, or since new stock was issued in connection with a stock dividend. The range and volume for the old shares can be found in the back issues of the BANK AND QUOTATION RECORD, in the month when the issue was removed from trading.

Details of all 1957 stock dividends and split-ups, are indicated below in alphabetical arrangement:

Name of Common Stock Issue	Basis of Split or Stock Dividend	Date Admitted to Trading	Name of Common Stock Issue	Basis of Split or Stock Dividend	Date Admitted to Trading
Henry Holt & Co.	Three-for-one	Feb 21	Reliance Elec. & Engine	Three-for-two	Feb 1
Lunkenheimer Co.	Two-for-one	Jan 9	Woolworth (F. W.) & Co. Ltd.	50% in stock	Feb 13
Rapid Electrotpe	Two-for-one	Feb 4	Amer dep rcts ord regis		

Pittsburgh Stock Exchange

Monthly and Yearly Record

RANGE OF PRICES ON THE PITTSBURGH STOCK EXCHANGE

Stock Sales— 1957 1956 1957 1956
 March (Shares) ----- 84,183 111,003 Jan. 1 to March 31 (Shares) - 287,816 347,903

Aggregate Sales in March	Since Jan. 1	Pittsburgh Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1		JAN. 1				
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices			
411	12,357	Allegheny Ludlum Steel	1	62	Sale	59 1/2	Sale	5	5	59 1/2	Mar 1	62 1/2	Mar 6	53	Jan 28	62 1/2	Mar 6	
---	---	Amer Elec Secur partic pfd	1	5	---	5	---	---	---	---	---	---	---	35 1/2	Jan 16	35 1/2	Jan 16	
---	25	Arkansas Fuel Oil Corp	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	26	Feb 6	29 1/2	Jan 7	
405	925	Armstrong Cork Co	1	---	---	---	---	---	---	27 1/2	Mar 6	28 3/4	Mar 20	35 1/2	Feb 12	43 1/2	Jan 11	
352	1,678	Blaw-Knox Co	10	43 1/4	Sale	17 1/2	Sale	17 1/2	17 1/2	37 1/2	Mar 18	38 1/2	Mar 4	18	Jan 8	18	Jan 8	
1,365	3,924	Columbia Gas System	10	---	---	---	---	---	---	17	Mar 12	17 1/2	Mar 27	16 1/2	Feb 13	18	Jan 8	
300	1,547	Continental Com'lal Corp	1	---	---	---	---	---	---	6 1/2	Mar 7	6 1/2	Mar 7	5 1/2	Jan 22	6 1/2	Feb 19	
7,103	30,892	Duquesne Brewing	5	5 1/4	5 1/4	6	Sale	7 1/2	7 1/2	6	Mar 1	7 1/2	Mar 15	5 1/4	Jan 7	7 1/2	Mar 15	
1,570	6,110	Duquesne Light Co	10	34 3/4	Sale	35 3/8	Sale	---	---	35 3/4	Mar 5	36 1/2	Mar 22	34 3/4	Jan 2	36 1/2	Mar 22	
590	2,172	Equitable Gas Co	8.50	---	---	---	---	---	---	30 1/2	Mar 12	31 1/2	Mar 21	27 1/2	Jan 7	31 1/2	Feb 6	
44	183	Fort Pitt Brewing	1	---	---	---	---	---	---	6 1/2	Mar 22	6 1/2	Mar 4	6 1/2	Mar 22	6 1/2	Mar 22	
342	1,549	Harbison Walker Refrac	15	68 1/2	Sale	63 3/4	Sale	---	---	63 3/4	Mar 1	65 1/2	Mar 4	61 1/2	Feb 15	69 1/2	Jan 8	
355	1,236	Horne (Joseph) Co	1	28 1/2	30	27	30	27 1/2	28 1/2	27 1/2	Mar 4	29 3/4	Mar 19	27	Feb 14	29 3/4	Jan 21	
25	60	Jeannette Glass 7% pfd	100	89	98	91	---	89 1/4	---	92	Mar 12	92	Mar 12	92	Mar 12	98	Feb 13	
41	391	Joy Manufacturing Co	1	70 3/4	Sale	---	---	---	---	63 1/4	Mar 18	66	Mar 4	63 1/2	Feb 12	73 1/2	Jan 16	
196	953	Lone Star Gas	10	33 1/2	34 1/2	31 1/4	32 1/4	33 1/4	34 1/4	31 3/4	Mar 4	33 3/4	Mar 26	31 3/4	Mar 4	34 3/4	Feb 4	
200	2,665	McKinney Mfg Co	1	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Mar 25	1 1/2	Mar 25	1 1/2	Jan 28	1 1/2	Feb 27	
280	636	Mountain Fuel Supply	10	25	26 1/2	25 1/2	26 1/2	25 1/2	26 1/2	25 1/2	Mar 5	25 1/2	Mar 13	25 1/4	Feb 27	26 1/2	Jan 18	
433	702	Natco Corporation	5	17 1/2	18 1/2	17 1/2	Sale	17	18	16 1/2	Mar 1	18 1/2	Mar 21	16 1/2	Feb 19	18 1/2	Mar 21	
200	400	Old Republic Insurance	1.50	15	16 1/2	---	---	13 1/2	15 1/2	15	Mar 22	15	Mar 22	15	Mar 22	16	Jan 18	
---	---	Penn Federal Corp	1	1 1/2	---	1 1/2	---	1 1/2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5,372	17,625	Pittsburgh Brewing com	2.50	2 3/4	2 7/8	2 3/4	Sale	2 1/2	2 3/4	2 1/2	Mar 7	2 3/4	Mar 28	2 1/4	Feb 20	2 7/8	Jan 4	
309	1,144	\$2.50 conv preferred	25	40 1/2	---	37	40	37 1/2	40	37	Mar 5	39 1/2	Mar 26	37	Mar 5	41	Jan 24	
66	66	Pittsburgh Forgings Co	1	---	---	---	---	18 1/2	Sale	16 1/2	Mar 8	18 1/2	Mar 29	16 1/2	Mar 8	18 1/2	Mar 29	
726	3,106	Pittsburgh Plate Glass	10	83	Sale	79 1/4	Sale	79 1/4	Sale	78 1/2	Mar 11	82 1/4	Mar 7	75 1/2	Feb 18	85 1/4	Jan 11	
559	1,205	Pittsburgh Screw & Bolt	1	---	---	---	---	7 1/4	Mar 27	7 1/4	Mar 27	7 1/2	Mar 5	7 1/4	Jan 31	7 1/2	Jan 11	
126	1,217	Plymouth Oil Corp	5	---	---	---	---	33 1/2	Sale	32 1/2	Mar 22	33 1/2	Mar 28	31 1/2	Feb 12	37	Jan 4	
470	1,870	Renner Co	1	75c	85c	60c	65c	60c	75c	60c	Mar 19	65c	Mar 26	60c	Feb 21	80c	Jan 3	
---	450	Reymer & Bros	6	---	4 1/2	2 1/2	4 1/4	3 1/2	4 1/4	---	---	---	---	3 1/2	Feb 14	3 1/2	Feb 14	
672	3,074	Rockwell Spring & Axle	5	27 1/2	Sale	27 1/2	Sale	29 1/4	Sale	27 1/4	Mar 5	29 3/4	Mar 27	26	Feb 13	29 3/4	Mar 27	
184	590	Ruud Manufacturing	5	7 1/4	8 3/8	6	7	5	7	6	Mar 18	6	Mar 18	6	Mar 18	7 1/4	Jan 31	
19,900	43,400	San Toy Mining	10c	5c	6c	5c	6c	6c	Sale	5c	Mar 22	6c	Mar 8	5c	Jan 21	6c	Jan 10	
602	3,811	United Engineering & Fdy	5	---	7	6 1/2	8	6 1/2	7 3/4	14 1/4	Mar 19	15	Mar 5	14 1/2	Feb 12	17	Jan 11	
1,100	1,350	United States Glass com	1	6 1/2	7 3/4	6 1/2	7 3/4	6 1/2	7	7	Mar 13	7 1/2	Mar 5	7	Mar 13	7 1/2	Jan 9	
---	150	Common vic	1	38 1/2	Sale	---	---	40	Sale	37 1/2	Mar 7	40	Mar 29	36 3/4	Jan 18	40	Mar 29	
131	634	Vanadium Alloys Steel	1	28 1/4	Sale	26 1/2	Sale	30	Sale	26 3/4	Mar 1	30 1/2	Mar 20	26 1/2	Feb 12	30 1/2	Jan 11	
1,962	5,130	Westinghouse Air Brake	10	58	Sale	53 1/2	Sale	55 1/2	Sale	52 1/2	Mar 1	56 1/4	Mar 7	52 1/2	Feb 12	58 1/2	Jan 3	
2,320	7,213	Westinghouse El Corp	12.50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*No par. a Deferred delivery sale. r Cash sale. x Ex-dividend y Ex-rights

Midwest Stock Exchange

A compilation of the round-lot transactions only

Stock Sales— 1957 1956 1957 1956
 March (Shares) ----- 1,654,000 2,459,000 Bond Sales— 1957 1956
 Jan. 1 to March 31 (Shares) - 5,584,000 6,865,000 March ----- \$5,000 \$1,250
 Jan. 1 to March 31 (Shares) - ----- 10,250

Aggregate Sales in March	Since Jan. 1	Midwest Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1		JAN. 1				
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices			
2,900	8,400	Abbott Laboratories com	5	38 1/2	Sale	39	Sale	42 1/2	Sale	39	Mar 1	42 1/2	Mar 28	37 1/2	Feb 7	42 1/2	Mar 28	
---	50	4% preferred	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	99	Feb 14	99	Feb 14	
1,600	6,300	Acme Steel Co	10	36 1/2	Sale	32 1/2	Sale	32 3/4	Sale	32 1/2	Mar 1	33	Mar 6	32 1/2	Feb 13	38 1/2	Jan 8	
2,000	6,600	Admiral Corp	1	13 1/4	Sale	11 1/2	12 1/2	11 1/2	11 1/2	10 3/4	Mar 8	12 1/2	Mar 4	10 3/4	Mar 8	14 1/2	Jan 7	
1,650	4,600	Advanced Alum Castings	5	9 1/2	Sale	8 1/2	Sale	7 1/2	8	7 1/2	Mar 20	8 1/4	Mar 1	7 1/2	Mar 20	9 1/2	Jan 2	
200	2,000	Akron Brass Mfg	50c	11 1/2	Sale	11 1/2	11 1/4	11 1/2	12	11 1/4	Mar 4	12	Mar 6	11 1/4	Feb 12	12	Mar 6	
1,800	5,500	Alleghany Corp (Un)	1	6 1/2	7 1/2	6 1/4	6 1/2	6 1/2	Sale	6 1/2	Mar 22	6 1/2	Mar 25	5 1/2	Feb 11	7	Jan 3	
67,650	89,200	Allied Laboratories	1	31 1/2	Sale	29	Sale	38 1/2	Sale	28 1/2	Mar 4	38 1/2	Mar 29	26	Feb 11	38 1/2	Mar 23	
1,100	2,900	Allied Paper Corp	20	53	54	44 1/4	44 1/4	42 1/2	Sale	42 1/2	Mar 29	46 1/4	Mar 6	42 1/2	Mar 11	55 1/2	Jan 11	
5,700	13,900	Allis-Chalmers Mfg	10	34 1/2	Sale	32 1/2	Sale	33 1/2	Sale	32 1/2	Mar 18	33 1/4	Mar 5	32 1/2	Mar 18	34 1/2	Jan 11	
4,700	18,800	American Airlines (Un)	1	23 1/2	Sale	19 1/4	Sale	18	Sale	18	Mar 29	19 1/2	Mar 1	18	Mar 29	24	Jan 4	
1,800	5,500	American Broadcasting	1	24	24 1/2	21 1/4	Sale	22 1/2	22 1/2	21 1/4	Mar 1	23 1/4	Mar 8	21 1/2	Feb 26	24 1/4	Jan 4	
3,200	14,900	Param't Theatres (Un)	1	41 1/2	Sale	42 1/4	42 1/4	42 1/4	42 1/2	42 1/2	Mar 11	43	Mar 13	40	Feb 18	43	Mar 13	
3,700	10,600	American Can Co (Un)	2.50	78	78 1/2	71 1/4	71 3/4	75 1/4	Sale	72 1/2	Mar 4	76 1/4	Mar 14	66 1/2	Feb 11	76 1/4	Jan 8	
1,000	3,800	Amer Cyanamid Co (Un)	10	15 1/2	Sale	15 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2	Mar 5	15 1/2	Mar 11	15 1/2	Jan 2	15 1/2	Mar 11	
300	2,800	Amer Investment (Ill)	1	37	37 1/2	33 1/4	33 1/2	35 1/2	35 1/2	33 1/2	Mar 11	36 1/4	Mar 15	31 3/4	Feb 13	36 1/4	Jan 4	
36,600	44,100	American Mach & Fdy	7	5 1/4	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	Mar 6	5 1/2	Mar 21	5 1/2	Jan 7	5 1/2	Jan 21	
6,100	27,700	American Motors Corp	5	17 1/2	Sale	16 1/2	Sale	17	Sale	16 1/2	Mar 1	17 1/2	Mar 15	16 1/2	Feb 28	18	Jan 9	
7,200	24,800	Am Radiator & SS (Un)	5	170 3/4	Sale	177 3/4	Sale	178	Sale	176 3/4	Mar 12	179 1/2	Mar 5	170 3/4	Jan 2	179 1/2	Mar 5	
700	3,000	American Tel & Tel Co	100	73 1/2	Sale	74 1/4	75	75 1/4	75 1/4	74 1/2	Mar 25	76 1/2	Mar 13	72 3/4	Feb 13	78 1/2	Jan 31	
3,900	9,300	Amer Tobacco Co (Un)	25	35 1/4	Sale	34 1/4	34 1/2	34 1/4	34 1/4	33 3/4	Mar 27	36 1/2	Mar 5	31 1/2	Feb 13	37 1/2	Jan 10	
1,000	2,000	American Viscose	25	5	5 1/4	4 1/4	Sale	5 1/4	Sale	4 1/4	Mar 1	5 1/2	Mar 12	4 3/4	Mar 1	5 1/2	Jan 9	
7,700	17,100	Amurex Oil Co class A com	5	72	Sale	60 1/2	Sale	63 3/4	Sale	60 1/2	Mar 1	64	Mar 22	57 1/2	Feb 19	72 1/2	Jan 9	
1,500	38,800	Anaconda Copper (Un)	50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3,100	13,600	Armco Steel Co (Un)	10	64 1/2	65 1/2	55 1/4	Sale	56	Sale	52 1/2	Mar 12	56 1/2	Mar 28					

MIDWEST STOCK EXCHANGE

Aggregate Sales		Midwest Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		PRICES IN MARCH						RANGE SINCE JAN. 1				
March	Since Jan. 1			Opening or Bid	Ask	March 1 Opening or Bid	March 1 Ask	March 29 Closing or Bid	March 29 Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices			
2,350	5,800	Booth Fisheries Corp.....5	16	Sale	14%	15	15%	15%	15	Mar 4	16	Mar 12	14%	Feb 14	16	Jan 2
900	3,800	Borg (George W) Corp.....10	26 1/2	27	25 1/2	26	25 1/2	26	25 1/2	Mar 25	26 1/4	Mar 18	25 1/2	Feb 12	27	Jan 10
3,200	12,400	Borg-Warner Corp.....5	44 1/4	44 1/2	33 1/2	39 1/2	41 1/2	Sale	39 1/2	Mar 4	42	Mar 14	38 1/2	Feb 25	45 1/2	Jan 10
700	2,450	Brach & Sons (E J).....*	74 1/2	77	74	77	75	Sale	73	Mar 14	75	Mar 29	73	Mar 14	77	Jan 9
5,300	25,500	Brad Foote Gear Works.....20c	1 1/2	2	1 1/2	Sale	2 1/2	2 1/2	2 1/4	Mar 26	2 1/2	Mar 8	2	Jan 4	2 1/2	Feb 4
50	50	Bruce (E L) Co.....2.50	18 1/2	18 1/4	17 1/2	18	19 1/2	Sale	17 1/2	Mar 6	20	Mar 29	17 1/2	Feb 12	20 1/4	Jan 10
2,100	5,100	Buick Co.....5	13	13 1/2	11 1/2	11 1/4	11 1/2	11 1/4	11	Mar 21	11 1/4	Mar 5	11	Mar 21	14 1/4	Jan 24
4,300	11,500	Burlington Indus (Un).....1	39 1/2	Sale	34	Sale	40 1/2	40 1/2	34	Mar 1	x39 1/2	Mar 26	33 1/2	Feb 28	39 1/2	Mar 21
1,000	5,100	Burrhoughs Corp (Un).....5	21 1/4	22	20 1/4	Sale	18 1/2	Sale	18 1/2	Mar 28	20 1/4	Mar 1	18 1/2	Mar 28	21 1/4	Jan 16
1,600	3,200	Burton-Dixie Corp.....12 1/2	26 1/2	27 1/2	25	25 1/4	24 1/2	25 1/2	24 1/2	Mar 28	25 1/4	Mar 7	24 1/2	Mar 28	28 1/2	Jan 16
1,000	1,900	Butler Brothers.....15	1	Sale	1	Sale	1	1	1	Mar 1	1	Mar 1	1	Jan 29	1 1/2	Jan 4
2,200	2,900	C & C Super Corp.....10c	13 1/2	13 1/2	12 1/2	13	13	13 1/2	12 1/2	Mar 12	13 1/4	Mar 18	12 1/2	Feb 14	14 1/2	Jan 11
1,000	3,400	Calumet & Hecla Inc.....5	32 1/2	32 1/2	31	Sale	33 1/2	34 1/2	31	Mar 1	34	Mar 25	30 1/2	Feb 13	34	Mar 25
600	2,400	Canadian Pacific (Un).....25	4 1/2	Sale	3 1/2	Sale	4 1/2	4 1/2	3 1/2	Mar 4	4 1/2	Mar 25	3 1/2	Mar 4	5	Jan 15
37,500	97,900	Canadian Prospect Ltd.....16 1/2c	56	58	56 3/4	Sale	62	Sale	56 3/4	Mar 1	62	Mar 29	55 1/2	Feb 12	63	Jan 14
600	7,500	Carrier Corp. com.....10	45 1/2	46 1/4	44 1/4	44 1/4	44 3/4	45 1/4	44	Mar 12	44	Mar 12	44	Mar 12	46	Jan 11
50	190	4 1/2% preferred.....50	15 1/2	15 1/2	15 1/2	Sale	16 1/2	16 1/2	15 1/2	Mar 1	17	Mar 29	14 1/2	Feb 15	17 1/2	Jan 14
2,700	6,300	Celanese Corp of Amer (Un).....*	2	2 1/2	1 1/2	2 1/2	2	Sale	2	Mar 18	2 1/2	Mar 19	1 1/2	Feb 27	2 1/2	Mar 19
2,800	4,700	Centlivre Brewing Corp.....50c	35	Sale	36 1/4	36 1/4	36 1/2	36 1/2	36 1/2	Mar 11	37 1/2	Mar 5	34 1/2	Jan 3	38 1/2	Jan 24
900	5,400	Central & South West.....5	52 1/2	53 1/2	54 1/2	55 1/2	54	55	54 1/2	Mar 18	54 1/2	Mar 18	54 1/2	Jan 21	56	Feb 8
100	600	Central Illinois Light Co.....*	30 1/2	Sale	29 1/2	29 1/2	30 1/2	Sale	29 1/2	Mar 4	31	Mar 7	29 1/2	Mar 4	31 1/2	Jan 29
1,800	5,800	Central Ill Public Service.....10	10 1/4	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	Sale	10 1/4	Mar 21	10 1/2	Mar 20	10 1/4	Feb 11	11 1/4	Jan 14
700	700	Century Electric.....10	25	25 1/4	26 1/2	26 1/2	27 1/2	Sale	26 1/2	Mar 22	27 1/4	Mar 28	25 1/2	Feb 11	29 1/4	Jan 23
2,200	8,700	Certain-Teed Prod (Un).....1	65 1/2	Sale	56	Sale	59	Sale	56	Mar 1	59	Mar 26	56	Mar 1	60	Jan 11
500	1,200	\$3 conv preferred.....25	65 1/2	Sale	62 1/2	Sale	61 1/2	Sale	61 1/2	Mar 18	62 1/2	Mar 1	60	Feb 12	69 1/2	Jan 9
2,400	4,100	Ches & Ohio Ry (Un).....25	17 1/2	Sale	17 1/2	Sale	18 1/2	18 1/2	17	Mar 12	18 1/2	Mar 27	16 1/2	Feb 12	18 1/2	Jan 11
4,200	8,700	Cinc Mil St Paul & Pac.....*	24	Sale	25 1/2	25 1/2	29 1/2	29 1/2	27 1/2	Mar 22	29 1/2	Mar 28	24	Jan 2	29 1/2	Mar 28
900	2,500	Chicago & Northwest Ry.....*	31 1/4	31 1/4	34	34 1/4	37 1/2	38 1/4	34	Mar 7	38 1/4	Mar 27	30 1/4	Feb 27	38 1/4	Mar 27
300	1,685	1/2 series A pfd.....100	35 1/2	Sale	34 1/2	34 1/2	34	34 1/4	34	Mar 26	34 1/2	Mar 7	33 1/2	Mar 26	37 1/2	Jan 7
800	3,700	Chicago R I & Pac Ry.....*	10 1/2	Sale	11 1/2	Sale	11 1/2	Sale	11 1/2	Mar 29	11 1/2	Mar 1	10	Jan 15	12 1/2	Feb 25
8,700	26,512	Chicago South Shore and South Bend RR.....12.50	130 1/4	Sale	139 1/2	Sale	140	150	138	Mar 4	140	Mar 18	129	Feb 26	140	Mar 20
117	357	Chicago Towel Co com.....*	148	148	133 1/4	148	133 1/4	148	138	Mar 20	138	Mar 20	133 1/4	Feb 26	138	Mar 20
5	30	\$7 conv preferred.....*	6 1/2	6 1/2	7	7 1/4	7 1/4	7 1/4	7 1/4	Mar 7	8 1/4	Mar 13	6 1/2	Jan 8	8 1/4	Mar 13
1,800	2,400	Christiana Oil Corp.....1	69 1/2	Sale	71 1/2	71 1/2	73	Sale	71 1/2	Mar 4	77	Mar 13	64 1/2	Jan 28	77	Mar 13
12,000	27,600	Chrysler Corp.....25	66 1/2	67	59	59 1/2	60 1/2	61 1/2	58 1/2	Mar 12	61 1/2	Mar 22	58 1/2	Mar 12	68 1/2	Jan 8
1,500	4,700	Cities Service Co.....10	39 1/2	39 1/2	38 1/2	38 1/2	39 1/2	40	39	Mar 5	40 1/2	Mar 22	38 1/2	Feb 27	40 1/2	Jan 14
300	1,200	City Products Corp.....*	88	Sale	89	90	87 1/2	89 1/2	88	Mar 7	88	Mar 7	87 1/2	Mar 11	89 1/2	Feb 18
3,800	15,000	Cleveland-Cliffs Iron com.....1	38 1/2	39	38 1/2	39 1/2	39 1/2	Sale	38 1/2	Mar 5	39 1/2	Mar 19	37	Feb 19	39 1/2	Jan 11
450	1,350	4 1/2% preferred.....100	18 1/2	19 1/4	18 1/2	Sale	17 1/4	18	16 1/2	Mar 13	18 1/2	Mar 1	16 1/2	Mar 13	20 1/4	Jan 10
900	6,800	Cleveland Elec Illuminat.....15	17	Sale	17 1/4	Sale	17 1/2	Sale	17 1/2	Mar 7	17 1/2	Mar 28	16 1/2	Feb 15	18 1/2	Jan 8
1,100	2,700	Club Aluminum Prod Co.....*	100 1/2	101	102	103	101	101 1/2	102 1/2	Mar 14	102 1/2	Mar 14	102 1/4	Feb 6	102 1/2	Mar 14
1,200	3,000	Coleman Co Inc.....5	29	Sale	26	Sale	27 1/2	28 1/2	26	Mar 1	28	Mar 21	26	Mar 1	30	Jan 7
3,400	35,500	Columbia Gas System (Un).....*	46	Sale	46 1/2	47	45 1/2	46 1/4	45	Mar 12	47	Mar 4	45	Mar 12	49 1/2	Jan 11
19,900	59,500	Com'wealth Edison com.....25	19	Sale	18	Sale	18 1/2	Sale	17 1/2	Mar 4	19	Mar 25	17 1/2	Jan 21	19 1/2	Jan 3
100	200	\$4.64 preferred.....100	6	6 1/2	6 1/2	7 1/4	7 1/4	7 1/2	7	Mar 4	7 1/2	Mar 28	6 1/2	Jan 3	7 1/2	Jan 14
6,300	21,400	Consolidated Cement.....1	12	Sale	11 1/2	Sale	11 1/2	Sale	11 1/2	Mar 25	12 1/4	Mar 4	11 1/2	Feb 26	13 1/2	Jan 21
1,600	4,700	Consumers Power Co.....*	34	34 1/2	33 1/2	Sale	36	Sale	33 1/2	Mar 18	36	Mar 29	32 1/2	Feb 13	36	Mar 29
23,500	23,500	Controls Co of America.....5	10 1/2	11 1/2	10 1/2	10 1/2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	Mar 26	10 1/2	Mar 13	9 1/2	Feb 13	10 1/2	Jan 10
5,400	11,400	Curtiss-Wright Corp (Un).....1	45	Sale	44	Sale	42 1/2	42 1/4	41 1/4	Mar 18	44 1/2	Mar 4	39 1/2	Feb 13	46	Jan 15
2,000	4,900	Deere & Co common.....10	30 1/4	Sale	29	Sale	30	Sale	29	Mar 1	30 1/2	Mar 8	27 1/2	Feb 11	31	Jan 4
5,000	24,300	7% preferred.....20	37 1/2	Sale	39 1/2	Sale	39 1/2	39 1/2	39 1/2	Mar 1	39 1/2	Mar 6	37 1/2	Jan 2	39 1/2	Jan 29
600	2,300	Detroit Edison Co (Un).....20	26 1/2	Sale	23 1/2	Sale	24 1/4	24 1/2	23 1/4	Mar 4	25	Mar 20	23	Feb 11	28	Jan 17
800	4,800	Diamond Match.....1	66 1/2	Sale	59 1/2	Sale	58	Sale	56 1/2	Mar 25	60	Mar 5	56 1/2	Mar 25	66 1/2	Jan 7
4,000	10,900	Dodge Mfg.....5	17 1/4	17 1/2	17 1/2	Sale	17 1/2	17 1/2	17 1/2	Mar 1	18 1/2	Mar 13	17 1/2	Feb 27	18 1/2	Jan 28
500	2,700	Dow Chemical Co.....5	4 1/2	5	4 1/2	5 1/2	4 1/2	5	4 1/2	Mar 22	4 1/2	Mar 22	4 1/2	Jan 9	5 1/2	Jan 17
900	3,900	Drewery's Ltd USA Inc.....1	177 1/4	178 1/4	179 1/2	180	178 1/4	180	178 1/4	Mar 22	181 1/2	Mar 20	178	Feb 25	191 1/4	Jan 2
3,700	7,300	Du Mont Laboratories Inc (Allen B) common.....1	49 1/2	Sale	41 1/2	Sale	37	Sale	37	Mar 29	42 1/2	Mar 6	37	Mar 29	51 1/2	Jan 4
1,000	4,300	du Pont (E I) (Un).....5	87 1/4	87 3/4	84	84 1/2	86 1/4	Sale	84 1/2	Mar 6	86 1/4	Mar 29	84 1/4	Feb 20	90 1/4	Jan 11
390	1,210	Eastern Air Lines Inc.....1	248	250	305	Sale	332	Sale	305	Mar 1	337	Mar 27	246	Jan 15	350	Feb 15
20	64	Eddystone Paper Corp.....*	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	x16 1/4	Mar 18	x16 1/4	Mar 18	x16 1/4	Mar 18	16 1/2	Feb 19
100	700	Elder Mfg.....7.50	6	6 1/4	6	6 1/2	5 1/2	6	5 1/2	Mar 20	5 1/2	Mar 20	5 1/2	Mar 20	6 1/2	Jan 15
1,100	3,300	Elgin National Watch.....5	15 1/2	Sale	15 1/2	15 1/2	15 1/2	16	15 1/2	Mar 11	16	Mar 14	15 1/2	Feb 26	16	Jan 25
2,150	7,550	Emerson Rad & Pho (Un).....5	8 1/2	8 1/2	8	8 1/2	7	8	7	Mar 25	8	Mar 8	7	Mar 25	8 1/2	Feb 14
8,900	26,500	Falstaff Brewing Corp.....1	54 1/2	Sale	56 3/4	Sale	56 1/2	Sale	56	Mar 29	59 1/2	Mar 18	54 1/2	Jan 2	59 1/2	Mar 18
2,800	7,200	Flour Mills of America Inc.....5	16 1/4	Sale	16 1/2	16 1/2	17	Sale	16 1/2	Mar 6	17 1/2	Mar 18	16 1/2	Feb 14	17 1/2	Jan 9
2,200	6,250	Foremost Dairies Inc.....2	14 1/4	15	13 1/2	14	14 1/2	Sale	13 1/2	Mar 5	14 1/2	Mar 28	13 1/2	Feb		

Aggregate Sales in March		Midwest Stock Exchange STOCKS		Price Jan. 2, 1957		March 1		PRICES IN MARCH		Highest Sale Prices		RANGE SINCE JAN. 1	
Shares	Shares	Par	Par	Opening	Ask	Opening	Ask	Closing	Lowest Sale	Highest Sale	Lowest Sale	Highest Sale	
1,600	4,950			12 1/2	12 3/4	12 1/2	12 1/2	11 1/2	Mar 28	12 3/4	Mar 4	11 1/2	Mar 28
100	4,900			17 1/2	17 3/4	16 1/2	16 1/2	16 1/2	Mar 26	16 1/2	Mar 26	16 1/2	Mar 27
200	900			31	31 1/2	29 1/2	29 3/4	29 1/2	Mar 14	30	Mar 28	28 1/2	Mar 14
400	2,650			58 1/2	60 1/2	67	69 1/2	68	Mar 18	68	Mar 27	59 1/2	Jan 4
1,200	2,400			16 1/4	16 1/2	17	Sale	17 1/2	Mar 1	17 1/2	Mar 18	16 1/2	Feb 11
15,300	23,600			1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	2 1/2	Mar 5	2 1/2	Mar 28	1 1/2	Jan 29
900	2,400			5	5 1/2	4 1/2	4 3/4	4 1/2	Mar 12	4 1/2	Mar 6	4 1/2	Feb 26
700	2,300			27 1/2	Sale	25 3/4	Sale	25 1/2	Mar 1	26 1/2	Mar 15	25 1/2	Mar 1
1,850	7,000			106	Sale	100	110	100	Mar 1	100	Mar 1	106	Jan 2
1,500	3,200			21 1/2	Sale	20 1/2	Sale	20 1/2	Mar 25	20 3/4	Mar 13	20	Feb 19
2,600	7,400			61 1/2	Sale	52 1/2	Sale	54 1/2	Mar 1	54 1/2	Mar 28	52 1/2	Mar 1
100	850			23 1/2	Sale	21 1/2	21 1/2	20 1/2	Mar 14	21 1/2	Mar 4	20	Feb 11
2,800	7,200			12	13	11 1/2	12	11	Mar 15	11 1/2	Mar 15	11 1/2	Mar 15
2,950	6,200			97	97 1/2	80 1/2	Sale	82 1/2	Mar 1	79	Mar 12	82 1/2	Mar 4
3,800	13,300			37	Sale	32 1/2	Sale	34 1/2	Mar 1	34 1/2	Mar 28	32 1/2	Feb 27
1,100	4,000			38 1/2	Sale	37 1/2	37 1/2	36 1/2	Mar 29	38	Mar 4	35 1/2	Feb 11
600	2,000			28 1/2	29 1/2	26 1/2	Sale	27 1/2	Mar 1	28	Mar 21	26	Feb 12
1,200	4,000			109	110	100 1/4	101	105 1/4	Mar 5	105 1/4	Mar 26	100 1/2	Feb 15
1,300	2,600			9 1/2	Sale	11 1/2	11 1/2	9 1/2	Mar 25	10 1/2	Mar 11	9 1/2	Jan 2
1,200	3,500			104 1/2	105 1/2	99	Sale	97	Mar 27	100 1/4	Mar 6	94 1/4	Mar 27
2,700	6,300			38 1/2	Sale	39 1/2	40 1/4	39 1/2	Mar 25	40 1/4	Mar 7	39	Jan 3
1,200	4,900			30 3/4	Sale	31 1/2	Sale	32 1/4	Mar 1	33	Mar 15	29 1/2	Feb 11
540	2,186			13 1/2	Sale	13 1/2	Sale	13 1/2	Mar 1	14 1/2	Mar 1	13 1/2	Jan 18
4,700	16,800			7	7 1/2	6 1/2	7 1/2	6 3/4	Mar 13	7	Mar 27	6 1/2	Feb 26
2,300	10,800			60 1/2	Sale	48 1/2	Sale	49 1/2	Mar 12	50 1/2	Mar 28	45 1/2	Mar 12
2,100	3,600			44 1/2	Sale	42 1/2	Sale	40 3/4	Mar 29	43 1/2	Mar 5	38 1/2	Feb 12
2,500	7,300			39	39 1/2	38 1/2	38 1/2	39 1/2	Mar 5	39 1/2	Mar 23	38 1/2	Feb 26
1,600	7,300			23	23 1/2	25 1/2	Sale	25 1/2	Mar 20	26	Mar 4	23 1/2	Jan 3
1,800	7,400			126 1/2	Sale	106	106 1/2	112 1/2	Mar 12	111 1/2	Mar 22	103 1/2	Feb 11
3,900	13,200			41 1/2	Sale	42	42 1/2	41 1/2	Mar 29	44 1/2	Mar 19	41 1/2	Jan 16
1,000	4,000			3 1/2	Sale	3 1/2	3 1/2	3 1/2	Mar 13	3 1/2	Mar 11	3 1/2	Jan 2
1,900	7,600			10 1/2	10 1/2	10 1/4	10 1/4	10 1/4	Mar 21	10 1/2	Mar 21	10 1/4	Jan 15
600	700			15 1/2	Sale	15 1/2	15 1/2	15 1/2	Mar 25	15 1/2	Mar 25	14 1/2	Jan 21
500	1,600			4.32% series A	25	25	25 1/2	26 1/2	Mar 12	x25 1/2	Mar 12	27	Mar 22
102	142			42	47	43	47	43	Mar 8	45	Mar 11	42	Feb 19
2,100	20,400			25	26 1/2	24 1/2	Sale	25	Mar 8	25 1/2	Mar 25	24 1/2	Jan 30
600	2,200			44	Sale	45	45 1/2	45	Mar 11	45 1/2	Mar 25	44	Jan 3
750	1,700			12 1/2	Sale	11 1/2	Sale	11 1/2	Mar 29	12 1/2	Mar 1	11 1/2	Feb 13
100	100			64 1/2	Sale	65	65 1/2	65 1/2	Mar 25	65 1/2	Mar 21	64 1/2	Mar 25
5,400	17,700			20 1/2	21 1/2	18 1/2	19 1/2	18 1/2	Mar 13	19	Mar 12	18 1/2	Mar 13
900	3,100			50 1/2	55	50 1/2	55	50 1/2	Mar 1	55 1/2	Mar 21	55 1/2	Jan 28
300	1,200			60	61 1/2	55 1/2	Sale	59 1/2	Mar 1	59 1/2	Mar 21	55 1/2	Jan 28
1,300	6,600			4	4 1/2	3 1/2	4 1/2	3 1/2	Mar 26	4	Mar 22	3 1/2	Jan 31
2,700	8,300			26 1/2	27	27 1/2	28	27 1/2	Mar 26	28 1/2	Mar 22	26 1/2	Feb 1
5	370			7 1/2	8	7	7 1/2	6 1/2	Mar 27	7	Mar 20	6 1/2	Mar 27
1,750	7,250			34 1/2	35	35	Sale	33 1/2	Mar 19	35 1/4	Mar 7	31 1/2	Jan 21
1,500	5,000			33 1/2	Sale	33	Sale	33 1/2	Mar 1	35 1/2	Mar 28	31 1/2	Jan 21
2,200	4,500			41 1/2	Sale	42 1/2	42 1/2	39 1/4	Mar 25	42 1/2	Mar 4	39 1/4	Mar 25
600	1,900			55	60	47 1/2	60	55	Mar 19	60	Mar 19	59 1/2	Jan 21
18	235			57 1/2	Sale	52	53 1/2	55	Mar 12	55	Mar 29	51 1/2	Jan 21
900	3,850			30 3/4	31	31 1/2	31 1/2	32 1/2	Mar 8	32 1/2	Mar 8	30 1/2	Feb 19
200	2,900			20 1/2	21 1/2	20 1/2	20 1/2	20 1/2	Mar 27	21 1/2	Mar 6	19 1/2	Feb 13
1,500	10,000			15	15 1/2	14	14 1/2	13 1/2	Mar 13	14	Mar 5	13 1/2	Feb 14
2,200	8,900			19	20 1/2	20	21	20	Mar 13	19 1/2	Mar 13	19	Mar 13
137	599			11 1/2	Sale	11 1/2	11 1/2	11	Mar 19	11 1/2	Mar 7	10 1/2	Jan 18
4,800	20,500			30 3/4	31 1/2	33 1/2	33 1/2	32 1/2	Mar 11	32 1/2	Mar 26	31 1/2	Jan 14
5,200	23,700			38 1/2	38 1/2	36 1/2	Sale	38	Mar 1	38 1/2	Mar 6	36 1/2	Feb 12
1,300	3,600			42	42 1/2	43 1/2	44 1/2	45 1/2	Mar 22	43 1/2	Mar 7	41 1/2	Feb 11
3,600	17,400			38 1/2	38 1/2	37 1/2	38	42 1/2	Mar 6	43 1/2	Mar 22	36 1/2	Feb 11
3,100	9,600			5 1/2	Sale	4 1/2	Sale	4	Mar 4	4 1/2	Mar 8	3 1/2	Feb 19
3,600	12,100			5	Sale	4	4 1/4	4 1/4	Mar 26	4 1/4	Mar 4	3 1/2	Mar 21
218	338			25	26	25	Sale	24 1/2	Mar 26	25	Mar 1	24	Mar 26
100	300			9 1/2	10 1/4	9 1/2	10 1/4	10	Mar 13	10 1/2	Mar 13	10	Jan 21
200	700			2 1/2	2 3/4	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 19	2 1/2	Mar 19	2 1/2	Jan 21
8,800	18,500			9 1/2	Sale	8 1/4	Sale	7 1/2	Mar 27	8 1/2	Mar 8	6 1/2	Mar 27
1,800	5,600			32 1/2	32 1/2	32	32 1/2	38 1/2	Mar 12	39	Mar 29	30 1/2	Jan 21
1,500	7,500			26 1/2	Sale	26 1/2	27	27	Mar 27	27 1/2	Mar 21	24 1/2	Feb 13
900	2,400			37 1/2	Sale	37	Sale	37 1/2	Mar 1	38 1/2	Mar 12	37	Mar 1
1,000	3,900			107 1/2	Sale	110	110 1/2	118 1/2	Mar 8	118 1/2	Mar 29	100 1/2	Feb 12
1,200	4,050			10	Sale	10	Sale	11 1/2	Mar 8	11 1/2	Mar 2	10	Jan 2
2,600	4,200			38 1/2	38 1/2	34 3/4	35 1/2	33 1/4	Mar 19	36 1/2	Mar 8	32 1/2	Mar 19
1,800	8,000			12 1/2	12 1/2	10 1/2	Sale	9	Mar 28	11 1/4	Mar 8	9 1/4	Mar 23
5,700	16,100			34	Sale	28 3/4	Sale	29 1/2	Mar 1	31	Mar 5	28	Feb 25
2,900	16,300			38 1/4	Sale	29 1/2	Sale	28 1/2	Mar 19	30 1/2	Mar 5	28	Mar 19
900	1,300			39 1/2	Sale	37 1/4	Sale	35 3/4	Mar 29	37 1/4	Mar 4	35 3/4	Mar 29
55,000	209,300			17	17 1/2	15 3/4	16 1/2	16	Mar 22	17 1/2	Mar 4	16	Mar 22
1,200	6,400			18	Sale	17 1/2	Sale	17 1/2	Mar 7	18	Mar 26	17 1/2	Feb 11
6,900	23,800			40	40 1/4	42 1/4	42 1/2	42	Mar 19	42 1/2	Mar 25	39 1/2	Jan 3
38,000	10,750			17	17 1/2	17	Sale	17 1/2	Mar 4	17 1/2	Mar 25	16 1/4	Jan 28
4,800	13,400			76 1/2	Sale	70	Sale	70 1/2	Mar 6	68	Mar 6	68	Mar 6
6,450	10,150			20 1/4	Sale	19 3/4	Sale	19 1/2	Mar 14	20	Mar 5	19	Mar 14
4,200	10,500			49 1/2	Sale	49 1/2	49 1/2	50 1/2	Mar 4	49 1/2	Mar 20	48 1/2	Feb 13
1,300	8,100			41 1/2	Sale	38 1/2	Sale	38 1/2	Mar 12	39 1/2	Mar 8	36	Feb 11
2,700	11,900			26 1/2	27 1/2	27 1/2	27 3/4	27 3/4	Mar 14	28	Mar 4	26 1/2	Jan 28
100	1,300			49 1/4	49 3/4	44 1/2	45 1/4	45 3/4	Mar 27	46 1/2	Mar 7	42 1/2	Feb 12
1,300	2,200			61 1/2	62	61 1/2	61 3/4						

MIDWEST STOCK EXCHANGE

Aggregate Sales In March Shares	Since Jan. 1 Shares	Midwest Stock Exchange STOCKS Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1					
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
375	699	Potter Co (The).....1	6 1/2	7 1/4	6 7/8	7 1/8	7	Sale	7	Mar 4	7	Mar 4	6 1/2	Jan 9	7	Feb 4
2,200	12,800	Public Serv Corp of Ind...*	37 1/4	Sale	37 1/4	Sale	38 1/2	Sale	37 1/2	Mar 1	39	Mar 11	37 1/4	Jan 2	39	Feb 5
---	1,100	Pullman Co (Un).....*	63	63 1/2	60 1/2	60 1/2	61 1/2	62	---	---	---	---	60 1/2	Feb 14	65 1/2	Jan 14
3,500	8,400	Pure Oil Co (Un).....*	43 1/2	43 1/2	39 1/2	Sale	38 1/2	Sale	38 1/2	Mar 21	40 1/2	Mar 4	38	Feb 11	46 1/2	Jan 4
2,900	8,400	Quaker Oats Co.....*	33 1/2	33 1/2	35 1/4	Sale	35 1/2	35 1/2	35 1/2	Mar 1	36 1/2	Mar 18	33 1/2	Jan 3	36 1/2	Mar 18
5,100	21,600	Radio Corp of Amer (Un)....*	35 1/2	Sale	33 1/2	Sale	35 1/2	Sale	33 1/4	Mar 8	35 1/2	Mar 29	31 1/2	Jan 21	35 1/2	Jan 2
2,000	20,500	Raytheon Mfg Co.....*	18 1/2	Sale	17 1/2	17 1/2	17	17 1/4	16 1/4	Mar 15	17 1/2	Mar 19	16 1/4	Mar 15	20 1/2	Jan 16
5,900	26,800	Republic Steel (Un).....10	59 1/2	Sale	51 1/4	51 1/4	52 1/2	Sale	49 1/2	Mar 18	52 1/2	Mar 29	48 1/2	Feb 12	59 1/2	Jan 2
800	800	Revlon Inc.....*	---	---	---	---	23 1/4	23 1/2	22 1/2	Mar 15	23 1/2	Mar 22	22 1/2	Mar 1	23 1/2	Mar 22
2,100	4,500	Rexall Drug (Un).....2.50	10 1/2	Sale	9 1/2	10	10	10 1/2	9 1/2	Mar 7	10 1/2	Mar 28	9 1/2	Feb 7	10 1/2	Jan 3
---	---	Reynolds (R J) Tobacco.....	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2,800	7,100	Class B (Un).....10	54 1/2	Sale	55 1/2	55 1/2	56 1/2	Sale	55 1/2	Mar 25	58 1/2	Mar 19	54 1/2	Jan 2	58 1/2	Mar 19
5,600	14,600	Richman Bros Co.....*	24 1/2	Sale	25 1/2	Sale	25 1/2	Sale	24 1/2	Mar 12	25 1/2	Mar 7	24 1/2	Jan 2	26	Jan 9
600	1,700	River Raisin Paper Co.....5	11	11 1/2	10 1/4	10 1/4	10 1/2	10 1/2	10 1/2	Mar 12	10 1/2	Mar 11	10 1/2	Feb 18	11 1/2	Jan 7
2,200	5,700	Rockwell Spring & Axle.....5	27	Sale	27 1/2	27 1/2	29 1/2	29 1/2	27 1/2	Mar 4	29 1/2	Mar 27	26 1/2	Feb 11	29 1/2	Mar 27
---	---	St Louis Nat Stockyards.....*	58 1/2	Sale	58	59 1/2	57 1/2	60	57 1/2	Mar 28	58	Mar 6	57 1/2	Feb 28	58 1/2	Jan 2
6,100	30,700	St Louis Pub Serv class A.12	11 1/2	Sale	11 1/4	Sale	11 1/2	Sale	11 1/2	Mar 11	12	Mar 21	11 1/4	Jan 2	12 1/2	Jan 18
1,700	8,700	St Regis Paper Co.....*	46 1/4	47	39 1/2	39 1/2	39 1/2	39 1/2	39 1/2	Mar 28	41 1/2	Mar 13	39	Feb 28	47 1/2	Jan 3
100	600	Sangamo Electric Co.....10	33	33 1/2	33	33 1/2	31	32	32 1/2	Mar 26	32 1/2	Mar 26	32 1/2	Mar 26	35 1/2	Jan 8
300	1,900	Schenley Industries (Un)....1.40	19 1/2	Sale	19 1/2	19 1/2	21 1/4	Sale	20 1/2	Mar 7	21 1/4	Mar 29	19	Feb 6	21 1/4	Mar 29
750	1,950	Schwitzer Corp.....*	25 1/2	26	25 1/4	26 1/4	25 1/2	Sale	25 1/4	Mar 12	25 1/2	Mar 27	24	Feb 6	25 1/2	Mar 27
10,900	53,000	Sears Roebuck & Co.....3	28 1/2	Sale	27 1/2	Sale	27 1/2	Sale	27	Mar 4	27 1/2	Mar 11	26 1/2	Feb 9	29 1/2	Jan 7
350	550	Serrick Corp class B.....1	12 1/2	12 1/2	11 1/2	12	12 1/2	12 1/2	12	Mar 5	12 1/2	Mar 20	12	Feb 18	12 1/2	Jan 28
---	300	Sheaffer (WA) Pen Co.....1	23	23 1/2	23	24	23 1/2	24 1/2	23 1/2	Mar 5	24 1/2	Mar 20	23 1/2	Jan 23	24 1/2	Jan 10
600	2,600	Shell Oil Co.....7.50	89	Sale	80 1/4	81	81 1/2	82 1/4	80 1/2	Mar 27	82 1/4	Mar 8	75 1/2	Feb 7	89	Jan 2
---	---	Signode Steel Strapping.....1	30 1/2	Sale	30 1/2	31	30 1/2	31	30 1/2	Mar 8	31 1/2	Mar 22	28 1/2	Feb 12	31 1/2	Mar 22
4,000	22,700	Sinclair Oil Corp.....*	61 1/4	Sale	57 1/2	Sale	61 1/4	Sale	57 1/2	Mar 1	61 1/4	Mar 29	58	Feb 11	63 1/2	Jan 4
17,100	126,000	Socony Mobil Oil (Un)....15	55	Sale	51	Sale	54 1/2	Sale	50 1/2	Mar 1	54 1/2	Mar 29	47 1/2	Feb 15	56	Jan 3
750	2,200	South Bend Lathe Works....5	29 1/2	30 1/2	29 1/4	30	28 1/2	29	28	Mar 25	29 1/2	Mar 4	28	Mar 25	33	Jan 15
3,300	14,600	Southern Co (Un).....*	20 1/2	Sale	21 1/2	Sale	21 1/2	Sale	21 1/4	Mar 21	22 1/2	Mar 7	20 1/2	Jan 2	22 1/2	Jan 29
88,900	88,900	Rights.....*	---	---	---	---	7/64	1/8	5/64	Mar 21	7/64	Mar 14	5/64	Mar 2	7/64	Nov 1
2,900	8,500	Southern Pacific Co (Un)....*	44 1/2	Sale	42 1/2	43	43 1/2	Sale	42 1/2	Mar 19	44 1/2	Mar 28	42 1/2	Feb 27	46 1/2	Jan 10
300	7,600	Southwest Mfg Co.....*	---	---	4 1/4	4 1/4	4 1/4	4 1/4	4 1/4	Mar 11	4 1/2	Mar 5	4 1/4	Feb 25	5 1/2	Jan 16
2,300	4,100	Southwestern Public Serv...1	27 1/2	27 1/2	27	27 1/4	28 1/2	29 1/2	27 1/2	Mar 4	29 1/4	Mar 28	26 1/2	Jan 24	29 1/4	Mar 28
---	10	Spartan Corp 6% cv pfd.100	---	---	76	92 1/2	77 1/2	92 1/2	---	---	---	---	---	---	77 1/2	Jan 7
8,900	23,700	Sperry-Rand Corp (Un)....500	22 1/2	Sale	20 1/2	Sale	20 1/2	Sale	20 1/2	Mar 26	21 1/2	Mar 7	20 1/2	Feb 12	23 1/2	Jan 9
1,200	3,700	Spiegel Inc.....*	11 1/4	11 1/2	11 1/2	Sale	11 1/4	11 1/2	11	Mar 13	11 1/2	Mar 28	11	Feb 13	12 1/4	Jan 4
600	3,000	Square D Co.....*	28 1/2	Sale	29 1/2	30	29 1/2	30 1/4	30	Mar 4	30 1/2	Mar 6	28 1/2	Jan 8	32	Jan 29
200	2,000	Stand Brands Inc (Un)....*	37 1/2	Sale	38 1/2	39	38 1/2	39 1/2	39	Mar 4	39 1/2	Mar 6	37 1/2	Jan 2	39 1/2	Jan 22
2,400	3,500	Standard Dredging Corp....1	5 1/2	5 1/2	6	Sale	6	Sale	5 1/2	Mar 4	6	Mar 1	5 1/2	Jan 31	6	Mar 1
4,400	12,600	Stand Oil Co of Calif....6.25	48 1/2	Sale	45 1/4	Sale	48 1/4	Sale	45 1/4	Mar 1	48 1/4	Mar 28	43 1/4	Jan 12	49 1/4	Jan 4
6,700	23,200	Standard Oil of Indiana....25	61 1/2	Sale	53 1/2	53 1/2	51 1/2	Sale	50 1/2	Mar 26	53 1/2	Mar 6	50 1/2	Mar 26	62	Jan 4
15,400	45,900	Standard Oil N J (Un)....7	58 1/2	Sale	55 1/2	Sale	57 1/2	Sale	55 1/2	Mar 7	58 1/2	Mar 7	53 1/2	Mar 6	59 1/2	Jan 7
1,900	8,100	Standard Oil Ohio.....10	55 1/2	56 1/2	50 1/4	Sale	51 1/2	51 1/2	50 1/4	Mar 1	51 1/2	Mar 27	48 1/2	Feb 11	56 1/2	Jan 11
800	5,900	Standard Ry Equipment....1	14 1/2	15	16 1/2	16 1/2	15 1/2	16 1/2	15 1/2	Mar 21	16 1/2	Mar 5	15 1/2	Jan 4	17 1/2	Jan 10
5,200	10,000	Stewart-Warner Corp.....5	33 1/2	Sale	34 1/2	34 1/2	37 1/2	Sale	35	Mar 4	38	Mar 19	32	Feb 18	38	Mar 19
1,800	4,300	Stone Container Corp.....1	15 1/2	15 1/2	14 1/4	Sale	14 1/4	15 1/4	14 1/4	Mar 1	15	Mar 6	14 1/4	Feb 18	16	Jan 3
65	1,288	Storkline Furniture Corp...10	12 1/2	14	13	15	13	Sale	13	Mar 15	14	Mar 14	13	Feb 15	15 1/2	Feb 7
2,900	23,000	Studebaker-Packard (Un)....10	7	Sale	7 1/4	7 1/4	7 1/4	Sale	7	Mar 27	7 1/2	Mar 8	6 1/2	Feb 12	8 1/2	Jan 25
800	3,300	Sunbeam Corp.....*	49	49 1/2	49 1/2	50 1/4	48 1/2	49 1/2	49	Mar 5	49 1/2	Mar 11	48	Jan 18	50	Jan 5
12,050	39,300	Sundstrand Mach Tool.....5	26	Sale	26	Sale	25 1/2	Sale	25	Mar 29	27	Mar 4	24 1/2	Jan 18	27	Mar 4
3,400	15,600	Sunray Mid-Continent Oil...1	26 1/2	26 1/2	24	Sale	24 1/2	Sale	23 1/2	Mar 11	24 1/2	Mar 6	22 1/2	Feb 12	27 1/2	Jan 4
6,500	23,400	Swift & Co.....25	38 1/2	Sale	35 1/2	Sale	35 1/2	Sale	34 1/2	Mar 21	36 1/4	Mar 7	34 1/2	Mar 21	42 1/2	Jan 10
600	2,100	Sylvania El Prod (Un)....7.50	43 1/2	Sale	41 1/4	41 1/4	41 1/4	41 1/4	40 1/2	Mar 12	41 1/2	Mar 20	40	Feb 9	44 1/2	Jan 14
---	---	Texas Co (The).....25	59	Sale	58 1/2	Sale	64 1/2	Sale	58 1/2	Mar 1	65	Mar 26	48 1/2	Jan 17	65	Mar 26
100	900	Texas Gulf Prod.....3.33 1/2	38 1/2	39	33 1/2	34 1/4	34 1/4	34 1/4	34 1/4	Mar 13	34 1/4	Mar 13	32 1/2	Feb 5	38 1/2	Jan 14
1,700	1,800	Textron Inc.....500	---	---	15 1/2	15 1/2	14 1/2	15	15	Mar 1	15 1/2	Mar 11	15	Mar 11	15 1/2	Mar 11
1,550	7,750	Thor Power Tool Co.....*	27	Sale	25	Sale	25 1/2	26	24 1/2	Mar 13	25 1/2	Mar 5	24 1/2	Feb 25	27 1/2	Jan 4
1,200	6,500	Toledo Edison Co.....5	13 1/4	13 1/2	13 1/2	13 1/2	13 1/2	13 1/2	13 1/2	Mar 5	13 1/2	Mar 7	13 1/4	Jan 7	13 1/2	Mar 7
600	1,000	Trane Company.....*	48	49	45 1/2	46 1/4	48	Sale	46	Mar 13	48	Mar 29	42 1/2	Feb 11	48	Jan 4
2,400	5,000	Transamerica Corp (Un)....2	37 1/2	Sale	36 1/2	36 1/2	38 1/2	Sale	36 1/2	Mar 4	39	Mar 11	35 1/2	Feb 13	39	Mar 11
5,200	8,900	Traveler Radio Corp.....1	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Sale	1 1/2	Mar 6	1 1/2	Mar 28	1 1/2	Jan 7	1 1/2	Jan 16
2,000	9,200	Tri-Continental Corp (Un)....1	27 1/4	Sale	27 1/2	Sale	29 1/2	29 1/2	27 1/2	Mar 1	28 1/2	Mar 5	26 1/2	Mar 5	28 1/2	Mar 5
500	3,500	20th Cent-Fox Film (Un)....1	23 1/4	23 1/4	24 1/2	24 1/2	25 1/2	26	25 1/4	Mar 27	26	Mar 5	22 1/2	Feb 13	26	Mar 5
120	1,790	208 So La Salle St Corp...*	62 1/2	Sale	63 1/2	Sale	63 1/4	64	63 1/2	Mar 1	63 1/4	Mar 26	62 1/2	Jan 2	63 1/4	Jan 16
1,700	7,900	Union Carbide & Carbon.....	114	Sale	108 1/2	Sale	109	Sale	107 1/2	Mar 27	111 1/4	Mar 27	101 1/2	Feb 11	114 1/4	Jan 3
4,100	11,900	Union Electric Co (Un)....10	26													

Philadelphia-Baltimore Stock Exchange

Monthly and Yearly Record

RANGE OF PRICES ON THE PHILADELPHIA-BALTIMORE STOCK EXCHANGE

Stock Sales—		1957		1956		Bond Sales—		1957	1956
March (Shares) -----		563,000	715,000	March -----		\$2,500	\$28,600		
Jan. 1 to March 31 (Shares) -		1,727,000	2,051,000	Jan. 1 to March 31-----		35,900	77,800		

Aggregate Sales in March	Since Jan. 1	Phila.-Balt. Stock Exchange	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1	
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
518	1,376	Alan Wood Steel com.....10		30% Sale	---	---	---	27% Sale	---	26% Mar 11	27% Mar 11	26% Mar 11	31% Jan 10
25	25	5% preferred.....100		---	---	---	---	---	---	84 Mar 21	84 Mar 21	84 Mar 21	84 Mar 21
150	435	Amer Security & Tr Co...10		47 1/2	49	45	48	44	45 *	45 Mar 6	45 Mar 6	45 Feb 13	49 Jan 10
1,482	4,229	American Stores Co.....1		49 1/4	Sale	47	Sale	47 1/2	Sale	45 1/2 Mar 15	48 Mar 25	45 1/2 Mar 15	51 Feb 26
12,447	41,112	American Tel & Tel.....100		170 1/2	Sale	178	Sale	177 1/2	Sale	175 1/2 Mar 12	180 1/2 Mar 5	170 1/2 Jan 2	180 1/2 Mar 5
1,093	3,305	Arundel Corp.....10		29 1/2	30 1/4	29	30	30	Sale	29 1/4 Mar 12	30 1/2 Mar 25	28 Jan 23	30 1/2 Mar 25
4,528	14,080	Atlantic City Elec.....6.50		26 1/2	Sale	27 1/2	Sale	28 1/2	Sale	27 1/2 Mar 14	28 1/2 Mar 21	26 1/2 Jan 2	28 1/2 Mar 21
509	3,389	Baldwin-Lima-Hamilton...13		12 1/2	13 1/2	12 1/2	13 1/2	12 1/2	12 1/2	12 1/2 Mar 1	13 1/2 Mar 7	12 1/2 Feb 25	15 Jan 16
---	20	Baldwin Securities Co...1c		2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	3 1/2	---	---	2 1/2 Jan 11	2 1/2 Jan 11
---	---	Baltimore Transit Co		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4,592	20,343	Common.....1		10 1/4	Sale	11 1/2	Sale	11	Sale	10 1/2 Mar 19	11 1/2 Mar 1	9 1/2 Jan 23	11 1/2 Feb 6
378	1,389	\$2.50 non-cum pfd.....50		29 1/4	Sale	32	33	31 1/2	32 1/2	31 Mar 22	32 Mar 5	27 1/4 Jan 24	32 Feb 21
---	---	Bankers Securities Corp—		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	13	Common.....50		---	---	191	Sale	---	---	191 Mar 1	191 Mar 1	191 Mar 1	191 Mar 1
100	120	6% partic pfd.....50		100	---	94 1/2	Sale	89	93	93 Mar 26	95 Mar 5	93 Mar 26	98 Jan 23
2,518	7,550	Budd Co.....5		18 1/2	Sale	17 1/2	Sale	19 1/2	Sale	16 1/2 Mar 11	19 1/4 Mar 20	16 1/2 Mar 11	20 1/2 Jan 11
1,159	5,706	Campbell Soup Co.....1.80		35 1/2	Sale	34 1/2	Sale	34 1/2	Sale	34 1/2 Mar 29	36 1/2 Mar 13	34 1/2 Feb 25	37 1/2 Jan 4
5,529	12,963	Chrysler Corp.....25		69 1/2	Sale	70	Sale	72 1/2	Sale	70 Mar 1	77 1/2 Mar 15	64 1/2 Jan 29	77 1/2 Mar 15
---	---	Columbia Title Ins (D O).....5		4 1/4	---	5	---	6	---	---	---	---	---
9,131	14,532	Curtis Publishing Co.....1		8 1/2	Sale	9	Sale	10 1/2	10 1/2	9 Mar 1	11 Mar 11	7 3/4 Jan 18	11 Mar 11
1,214	4,588	Delaware Pwr & Lt.....13.50		46 1/4	Sale	42 1/2	42 3/4	45 1/2	Sale	42 1/4 Mar 12	46 1/2 Mar 26	41 1/4 Feb 25	46 1/2 Jan 25
5,148	19,820	Duquesne Light Co.....10		35	Sale	36 1/2	Sale	36 1/2	Sale	35 1/2 Mar 5	37 Mar 28	34 1/2 Jan 2	37 Mar 28
1,364	4,867	Electric Storage Battery...10		33 1/2	Sale	34 1/2	Sale	33 3/4	34	33 1/2 Mar 7	34 1/2 Mar 1	31 1/2 Feb 11	34 1/2 Mar 1
128	450	Fidelity & Deposit Co...10		83	Sale	80 1/2	82 1/2	84	87	81 Mar 7	87 Mar 15	80 Feb 13	87 Mar 15
---	---	Finance Co of America—		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
638	825	Class A non-voting.....10		---	---	---	---	---	---	43 Mar 4	44 Mar 5	43 Mar 4	44 Mar 5
---	---	Class B voting.....10		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	Firemens Ins Co of Wash		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	and Georgetown.....20		34 1/4	---	34 1/2	---	35	---	---	---	---	---
2,569	9,475	Ford Motor Co.....5		54 1/2	Sale	56	Sale	55 1/2	Sale	55 1/2 Mar 29	59 1/2 Mar 19	54 Jan 16	59 1/2 Mar 19
3,109	14,194	Foremost Dairies Inc.....2		16 1/2	Sale	16 1/2	Sale	16 1/2	Sale	16 1/2 Mar 1	17 1/2 Mar 19	15 1/2 Feb 13	17 1/2 Jan 4
---	375	Garfinkel (Julius) com...50c		24 1/2	25 1/2	24	25	24 1/2	25 1/4	---	---	24 1/4 Jan 8	25 Jan 18
---	---	1/2 conv preferred.....25		24 1/2	---	24	25	24 1/2	---	---	---	---	---
31,254	101,585	General Motors Corp...1.66 1/2		44 1/2	Sale	39 1/2	Sale	39	Sale	38 1/2 Mar 28	40 1/2 Mar 7	38 1/2 Mar 28	44 1/2 Jan 2
470	1,831	Gimbel Brothers.....5		25	25 1/4	25 1/2	25 1/2	26 1/2	Sale	25 1/2 Mar 11	26 1/2 Mar 25	23 1/2 Feb 12	26 1/2 Mar 25
---	400	Goldenberg Co cl A com...1		1/2	---	1/2	---	1/2	---	---	---	1/2 Jan 11	1/2 Jan 11
---	---	6% conv preferred.....10		1/2	---	1/2	---	1/2	---	---	---	---	---
335	1,380	Hamilton Watch com vtc...1		---	---	23 1/2	24 1/2	21	23	22 Mar 25	23 1/2 Mar 7	21 1/4 Jan 3	25 1/4 Feb 11
864	2,306	Hecht (The) Co.....15		27 1/2	Sale	25 1/2	---	27	---	25 1/2 Mar 5	27 1/2 Mar 26	25 1/2 Feb 6	27 1/2 Jan 2
110	720	Homason Co.....1		27	Sale	26 1/4	---	26 1/4	27 1/4	26 1/2 Mar 11	26 1/2 Mar 11	26 1/2 Mar 11	30 Feb 1
---	---	Hudson Pulp & Paper		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	5% series A preferred.....25		20 1/4	21 1/4	20	21	20	21	---	---	---	---
---	---	5.12% series B pfd.....25		21 1/4	22 1/4	20 1/2	21 1/2	20 1/2	21 1/2	---	---	---	---
---	190	\$1.41 conv 2nd pfd.....24.50		27 1/4	28 1/4	26 1/4	27 1/4	26 1/2	27	---	---	27 Feb 19	27 1/4 Jan 7
---	---	Internat Resistance Co...10c		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,197	2,587	Lehigh Coal & Navigation...10		14 1/2	14 1/2	15 1/4	15 1/2	16 1/2	17 1/2	15 1/2 Mar 4	17 1/2 Mar 14	14 1/2 Jan 10	17 1/2 Mar 17
100	200	Lehigh Valley RR.....9		16 1/2	17 1/2	15	Sale	14 1/2	15 1/2	15 Mar 1	15 Mar 1	15 Mar 1	16 1/2 Jan 9
---	---	Lincoln Natl Bk (D O).....28		70	---	70	---	70	---	---	---	---	---
1,494	6,471	Martin (Glenn L) Co.....1		41 1/4	Sale	42 1/2	42 1/2	39 1/4	Sale	39 1/2 Mar 25	43 1/2 Mar 4	39 1/2 Mar 25	47 1/2 Jan 22
1,625	4,625	Merck & Co Inc.....16 1/2 c		30 1/4	Sale	32 1/2	32 1/2	34 1/2	Sale	31 1/4 Mar 6	35 Mar 20	29 1/2 Feb 12	35 Mar 20
---	51	Mergenthaler Linotype Co.*		57	58 1/2	54 1/2	56 1/2	52 1/2	54 1/2	---	---	55 1/2 Jan 25	55 1/2 Jan 25
---	---	Natl Bank of Washington...10		54	56	54	57	55	57	---	---	---	---
---	10	National Mtge & Invest—		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	Common.....1		20	---	22	---	22	---	---	---	24 Jan 15	24 Jan 15
---	---	5% non-cum preferred...7		6	---	6 1/4	---	6 1/4	---	---	---	---	---
---	---	National Union Insurance		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	Co of Washington.....50		29	32	30	---	31	---	---	---	---	---
1,942	7,505	Pennrod Corp.....1		13 1/2	Sale	14	Sale	13 1/2	14 1/2	13 1/2 Mar 27	14 1/2 Mar 1	13 1/2 Jan 21	14 1/2 Jan 24
6,127	18,355	Pennsylvania Pwr & Lt.....*		44 1/4	Sale	43 1/2	Sale	44 1/2	Sale	43 1/2 Mar 27	44 1/2 Mar 4	43 1/2 Feb 25	46 1/2 Jan 9
12,392	34,692	Pennsylvania RR.....50		21 1/2	Sale	20 1/2	Sale	20 1/2	Sale	20 Mar 12	20 1/2 Mar 26	20 Feb 11	22 1/2 Jan 7
723	3,450	Pennsylvania Salt Mfg...10		56 1/2	Sale	58 1/4	Sale	60 1/2	60 1/2	58 1/2 Mar 8	62 1/2 Mar 13	56 1/2 Jan 21	62 1/2 Mar 13
288	866	Peoples Drug Stores Inc...5		34 1/2	Sale	34	Sale	34	Sale	34 Mar 28	34 1/2 Mar 20	33 1/2 Jan 28	34 1/2 Feb 25
15,315	57,481	Philadelphia Elec Co.....*		37 1/2	Sale	39 1/2	Sale	38 1/2	Sale	38 1/2 Mar 27	39 1/2 Mar 7	36 1/2 Jan 21	40 Jan 30
---	---	Phila Insulated Wire.....*		30	---	30	---	30	---	---	---	---	---
15,164	29,410	Phila Transportation.....10		9 1/4	Sale	8 1/2	Sale	8 1/2	Sale	7 1/2 Mar 6	9 Mar 20	7 1/2 Mar 6	10 Jan 7
7,590	25,056	Philio Corp.....3		16 1/2	Sale	14 1/2	Sale	14 1/4	Sale	14 Mar 1	15 1/2 Mar 22	14 Mar 1	17 1/4 Jan 3
---	---	Potomac Edison Co—		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	3.60% preferred.....100		83	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10,400	36,559	Potomac Elec Power com...10		21 1/2	Sale	21 1/4	Sale	21 1/4	Sale	21 1/2 Mar 27	22 1/4 Mar 12	21 Feb 19	22 1/4 Jan 16
---	---	3.60% series A pfd.....50		39 1/2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	3.60% series B pfd.....50		39 1/2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
143	475	Progress Mfg Co.....1		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6,697	17,135	Pub Serv El & Gas com...*		31 1/2	Sale	31 1/4	Sale	31 1/2	Sale	31 1/4 Mar 12	32 Mar 1	31 1/2 Jan 2	32 1/2 Jan 30
362	885	\$1.40 div preference com...*		27 1/2	27 1/2	27 1/2	27 1/2	27 1/2	27 1/2	27 1/4 Mar 13	27 1/2 Mar 20	27 1/4 Jan 16	28 1/2 Feb 8
390	2,128	Reading Co common.....50		33 1/2	Sale	32 1/2	32 1/2	32 1/2	32 1/2	32 1/2 Mar 7	32 1/2 Mar 19	31 1/2 Feb 12	34 1/2 Jan 8
---	---	4% non-cum 1st pfd.....50		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	100	4% non-cum 2nd pfd.....50		---	---	---	---	---	---	---	---	34 1/2 Jan 30	34 1/2 Jan 30
---	---	Real Estate Title Ins Co...5		4 1/4	5	5	---	6 1/2	---	---	---	---	---
---	30	Riggs National Bank.....25		---	---	145	155	140	148	---	---	140 Jan 17	140 Jan 17
5,177	15,970	Scott Paper.....*		58 1/2	Sale	60	Sale	59 1/2	Sale	59 1/2 Mar 29	62 1/4 Mar 13	57 1/2 Feb 11	62 1/4 Mar 13
---	---	Scranton-Spring Brook		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,165	4,249	Water Service Co.....*		17	17 1/2	16 1/2	Sale	17 1/2	17 1/2	16 3/4 Mar 5	17 1/2 Mar 21	15 1/2 Jan 9	17 1/2 Jan 22
---	15	Secur Storage Co of Wash...5		29	---	30	---	30	---	---	---	32 Jan 16	32 Jan 16
2,326	9,441	South Jersey Gas Co.....5		24	Sale	26 1/4	Sale	26 1/2	Sale	25 1/2 Mar 11	26 1/2 Mar 1	24 Jan 2	27 Feb 26
1,2													

Detroit Stock Exchange

Monthly and Yearly Record

RANGE OF PRICES ON THE DETROIT STOCK EXCHANGE

Stock Sales— 1957 1956 Stock Sales— 1957 1956
 March (Shares) ----- †354,651 †484,406 Jan. 1 to March 31 (Shares) 1,138,197 1,325,778

Aggregate Sales in March	Since Jan. 1 Shares	Detroit Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1			
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices		
491	3,415	ACF Wrigley Stores Inc.	1	14	15	14	15	14	Sale	14	Mar 29	14	Mar 29	15 1/2	Jan 30
1,419	3,217	Allen Elec & Equipment	1	2 1/2	3	2 1/2	3	2 1/2	2 1/2	2 1/2	Mar 26	2 1/2	Mar 26	3	Jan 14
1,206	4,682	Amer Metal Products Co.	2	23	Sale	22	23	22	23	22 1/2	Mar 6	23	Mar 15	22	Feb 13
382	1,569	Baldwin Rubber common	1	16	17	14 1/2	15 1/2	15 1/2	Sale	15 1/2	Mar 29	16	Mar 14	15 1/2	Feb 20
394	1,639	Bohn Aluminum & Brass	5	22 1/2	23 1/2	—	—	—	—	22 1/2	Mar 13	22 1/2	Mar 13	22 1/2	Jan 14
2,028	3,825	Briggs Mfg Co common	5	12 1/2	13 1/2	13 1/2	Sale	10	11	11	Mar 28	13 1/2	Mar 11	11	Mar 28
2,750	16,685	Brown-McLaren Mfg Co.	1	3	Sale	4	Sale	3 1/2	4	4	Mar 1	3 1/2	Jan 10	5	Feb 4
1,208	3,067	Buell Company (The)	5	18 1/2	Sale	17 1/2	18 1/2	19 1/2	20 1/2	17 1/2	Mar 5	19 1/2	Mar 28	17 1/2	Feb 21
1,000	9,992	Buell Die & Machine Co.	1	4	4 1/2	—	—	—	—	4	Mar 5	4	Mar 5	4	Feb 20
2,570	5,809	Burroughs Corp	5	38 1/2	Sale	34	35	40 1/2	Sale	35 1/2	Mar 4	40 1/2	Mar 29	34 1/2	Feb 27
10,062	26,356	Chrysler Corp common	25	70	Sale	70 1/2	71 1/2	73 1/2	Sale	71 1/2	Mar 4	76 1/2	Mar 19	64 1/2	Jan 28
2,831	13,448	Consolidated Paper com	10	16 1/2	17	17 1/2	Sale	17	17 1/2	17	Mar 27	17 1/2	Mar 5	16 1/2	Jan 4
5,870	12,866	Consumers Power Co com	5	46	Sale	46 1/2	47 1/2	46 1/2	Sale	45 1/2	Mar 21	46 1/2	Mar 29	45 1/2	Mar 21
10	10	\$4.50 cum preferred	—	—	—	—	—	—	—	98	Mar 21	98	Mar 21	98	Mar 21
97,789	97,789	Rights	—	—	—	—	—	—	—	7/64	Mar 12	7/64	Mar 12	7/64	Mar 12
523	3,730	Continental Motors com	1	6	Sale	6 1/2	7 1/2	7	7 1/2	7	Mar 6	7 1/2	Mar 18	6	Jan 2
—	180	Cunningham Dr'g Stores	2.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	Jan 18
—	175	D W G Cigar Corp	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15 1/2	Jan 30
1,892	8,112	Davidson Brothers Inc	1	7	7 1/2	6 1/2	Sale	6 1/2	Sale	6 1/2	Mar 21	7	Mar 6	6 1/2	Jan 11
4,570	4,720	Detroit & Cleve Nav com	5	13	17	13	13 1/2	13	13	13	Mar 4	13	Mar 4	13	Jan 24
28,829	103,937	Detroit Edison common	20	37 1/2	Sale	39 1/2	Sale	39 1/2	Sale	39 1/2	Mar 15	39 1/2	Mar 14	37 1/2	Jan 2
—	390	Detroit Gasket & Mfg	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 1/2	Feb 14
9,685	14,281	Detroit Gray Iron Fdry	1	4	Sale	3 1/2	4	4 1/2	Sale	4	Mar 15	5 1/2	Mar 25	3 1/2	Feb 14
1,860	6,329	Detroit Steel Corp com	1	22	23	18	18 1/2	17 1/2	Sale	17 1/2	Mar 19	18	Mar 8	17 1/2	Mar 29
—	130	Divco-Wayne Corp	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 1/2	Jan 8
—	—	Drewry's Ltd U S A Inc	1	16 1/2	17 1/2	17 1/2	18 1/2	17	18	—	—	—	—	—	—
300	1,475	Economy Baler Company	1	4 1/2	5 1/4	4 1/2	4 3/4	3 1/2	4 1/2	4	Mar 27	4 1/2	Mar 6	4	Mar 27
—	3,701	Ex-Cell-O Corp common	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86 1/2	Feb 12
—	235	New common w l	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44 1/2	Feb 21
1,123	4,756	Fed-Mogul-Bower Bearings	5	38 1/2	39 1/2	36	37	37	38	37 1/2	Mar 25	37 1/2	Mar 28	36 1/2	Feb 13
563	1,418	Penetra Incorporated	10	24	26	—	—	—	—	25 1/2	Mar 6	25 1/2	Mar 19	25 1/2	Feb 26
8,985	20,925	Ford Motor Company	5	54 1/2	55 1/2	56 1/2	Sale	56	Sale	56	Mar 29	59	Mar 18	54 1/2	Jan 21
10,811	32,674	Fruelhauf Trailer common	1	22 1/2	Sale	20	Sale	20 1/2	Sale	20	Mar 1	22 1/2	Mar 8	19 1/2	Feb 21
816	4,352	Gar Wood Industries com	1	7 1/2	8 1/4	7	7 1/2	7 1/2	Sale	7 1/2	Mar 29	7 1/2	Mar 7	7 1/2	Mar 29
35,287	136,627	General Motors com	1 1/2	43 1/2	Sale	39	Sale	38 1/2	Sale	38 1/2	Mar 29	40	Mar 5	38 1/2	Feb 26
3,238	14,655	Goebel Brewing common	1	3 1/2	Sale	3 1/2	4 1/4	4	Sale	3 1/2	Mar 6	4	Mar 25	3 1/2	Jan 2
185	1,585	Graham-Paige Corp com	5	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2	1 1/2	2	1 1/2	Mar 21	1 1/2	Mar 21	1 1/2	Jan 28
6,194	22,349	Gt Lakes Oil & Chem Co	1	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2 1/4	2 1/4	Sale	2	Mar 12	2 1/2	Mar 27	1 1/2	Jan 7
1,247	1,747	Hall Lamp Co common	5	—	4 1/2	—	4 1/2	4 1/2	5	3 1/2	Mar 6	4 1/2	Mar 19	3 1/2	Feb 20
—	585	Hastings Mfg Co	2	2 1/2	3 1/2	2 1/2	3 1/2	3	3 1/2	—	—	—	—	3 1/2	Jan 21
—	—	Higbie Mfg Co common	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,580	5,043	Hoover Ball & Bear'g com	10	17	18 1/2	18	Sale	19 1/2	20	18	Mar 1	21 1/4	Mar 15	17 1/2	Feb 20
1,554	3,693	Hoskins Mfg Co com	2.50	24 1/2	26	27	Sale	25 1/2	26	25 1/2	Mar 20	28	Mar 1	25 1/2	Mar 20
—	1,119	Houdaille Industries Inc	3	16 1/2	17 1/2	16 1/2	17 1/2	17	17 1/2	—	—	—	—	17	Feb 25
573	4,348	Howell Elec Motors Co	1	5	5 1/4	5 1/2	6	5 1/2	6	5 1/2	Mar 12	5 1/2	Mar 4	5 1/2	Jan 24
—	100	Hurd Lock & Mfg Co com	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 1/2	Jan 8
425	693	International Breweries	1	—	—	—	—	—	—	8 1/2	Mar 28	8 1/2	Mar 28	8 1/2	Mar 28
—	1,410	Ironrite Inc	1	—	—	5 1/2	—	5 1/2	—	—	—	—	—	5 1/2	Jan 4
—	—	Kaiser Industries Corp	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,127	2,358	King-Seely Corp	1	—	—	—	—	—	—	29 1/2	Mar 11	32	Mar 21	29 1/2	Mar 11
265	407	Kingston Products Corp	1	2 1/2	—	2 1/2	—	2 1/2	3	3	Mar 4	3	Mar 4	2 1/2	Feb 7
2,350	4,920	Kinsel Drug Co common	1	1 1/2	Sale	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Mar 7	1 1/2	Mar 4	1 1/2	Jan 2
8,659	28,607	Kresge (S S) common	10	25 1/2	Sale	25 1/2	26	25 1/2	Sale	25 1/2	Mar 4	26	Mar 14	25 1/2	Jan 2
189	575	Kysor Heater Company	1	7	8	7	8	7	7 1/2	7 1/2	Mar 14	7 1/2	Mar 14	7	Jan 18
—	—	Lakey Foundry Corp	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,600	5,900	Lansing Stamping Co	1	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	1 1/2	1 1/2	Mar 15	1 1/2	Mar 1	1 1/2	Mar 15
—	1,775	LaSalle Wines & Champ	2	2 1/2	3 1/4	2 1/2	3 1/4	2 1/2	3 1/2	2 1/2	Mar 7	2 1/2	Mar 7	2 1/2	Jan 10
1,689	11,488	Leonard Refineries Inc	3	15 1/2	Sale	16	20	15	16 1/2	16	Mar 19	17 1/4	Mar 5	14 1/2	Jan 30
3,224	9,212	Masco Screw Products	1	2 1/2	3	2 1/2	3	2 1/2	Sale	2 1/2	Mar 11	3	Mar 4	2 1/2	Feb 8
255	2,361	Michigan Chemical Corp	1	—	20	—	19 1/2	18	20	18	Mar 13	18	Mar 13	17 1/2	Feb 18
100	262	Michigan Sugar common	5	1 1/2	2 1/4	1	2	1 1/2	2	2	Mar 12	2	Mar 12	2	Jan 31
—	—	Preferred	10	8 1/2	—	9 1/2	—	9 1/2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Micromatic Home Corp	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	197	Mid-West Abrasive Co	50c	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43 1/2	Jan 10
—	—	Motor Products common	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,833	5,607	Motor Wheel common	5	22	23	—	—	20 1/2	21 1/2	—	—	—	—	—	—
966	1,756	Mt Clemens Met Prod com	1	2 1/2	3 1/4	2 1/2	3 1/4	2 1/2	Sale	2 1/2	Mar 29	3	Mar 4	2 1/2	Mar 29
522	899	6% preferred	4	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	Mar 4	3 1/2	Mar 4	3 1/2	Jan 16
—	—	Murray Corp common	10	29 1/2	30 1/2	29	30	26 1/2	27 1/2	28 1/2	Mar 8	28 1/2	Mar 14	27	Feb 5
—	—	Natl Brewing Co (Mich)	1	—	2 1/2	—	2 1/2	—	2 1/2	—	—	—	—	—	—
—	9,367	Nat Elec Weld'g Machs	1	19 1/2	Sale	—	—	—	22	—	—	—	—	19 1/2	Jan 2
—	—	National Union Electric	30c	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Park Chemical Co	1	—	6 1/2	—	6	5 1/2	6	—	—	—	—	—	—
2,928	7,625	Parke Davis & Co	5	47	48	44	45	49 1/2	Sale	44 1/2	Mar 4	50	Mar 20	42 1/2	Feb 12
325	771	Parker Rust-Proof Co	2.50	—	—	—	—	—	—	24 1/2	Mar 15	24 1/2	Mar 15	23	Feb 6
1,597	10,116	Peninsular Metal Products	1	8 1/2	Sale	9 1/2	10 1/4	9 1/2	Sale	9 1/2	Mar 29	10 1/4	Mar 4	8 1/2	Jan 21
420	1,155	Pfeiffer Brewing Co com	5	3 1/2	4	—	—	3 1/2	4 1/2	4	Mar 11	4	Mar 11	4	Mar 11
3,069	10,040	Prophet (The) Co	1	10											

Aggregate Sales in March Shares	Since Jan. 1 Shares	Detroit Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1	
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
	200	American Broadcasting- Paramount Theatres	1							16% Mar 14	16% Mar 14	22% Feb 5	22% Feb 5
103	253	American & Foreign Pwr	5							5% Mar 6	8 1/2 Mar 21	15% Feb 15	16% Mar 14
16,605	19,786	American Motors Corp	5			60	Sale	61 1/4	Sale	60	61% Mar 15	5 1/2 Jan 3	8 1/2 Mar 21
883	1,537	American Natural Gas Co	5							1 1/2 Mar 1	1 1/2 Mar 4	60 Feb 13	61% Mar 15
8,310	10,735	Rights								16% Mar 7	17% Mar 20	1 1/2 Feb 28	1 1/2 Mar 4
1,461	5,791	American Radiator	5									16 1/4 Mar 28	18 Jan 10
		American Seating Co	10							177% Mar 26	178 Mar 27	174 1/4 Jan 23	178 Mar 27
2,658	9,747	Amer Tel & Tel Co	100							61% Mar 27	63% Mar 22	58% Feb 19	72% Jan 4
2,913	7,225	Anaconda Copper	50	71 1/2	Sale					2	2 1/4 Mar 4	1% Feb 15	2 1/4 Mar 4
505	6,120	Rights											
		Argus Cameras Inc	1							54 1/2 Mar 22	55% Mar 6	54 1/2 Mar 22	63% Jan 9
452	1,144	Armco Steel Corp com	10									14% Feb 18	15 Jan 29
		Armour & Co common	5						23% Sale	23% Mar 18	24% Mar 11	23% Mar 18	26% Jan 11
465	2,090	Atch Topeka & S F Ry	10						6% Sale	6 1/2 Mar 14	6% Mar 6	5% Jan 3	7 Jan 9
4,098	12,666	Avco Mfg Corporation	3										
		Baldwin-Lima-Hamilton	13							12% Mar 4	13% Mar 14	12% Mar 4	14% Jan 16
780	3,800	Baltimore & Ohio RR	100										
		Bendix Aviation Corp	5					43 1/4	Sale	58 1/4 Mar 28	58% Mar 25	58 1/4 Mar 28	62 1/4 Jan 24
509	884	Bethlehem Steel Corp	5							41 1/4 Mar 18	43% Mar 1	41 1/4 Mar 18	47 1/4 Jan 18
4,663	13,216	Bethlehem Steel Corp	3							26 Mar 14	27 1/4 Mar 18	25% Feb 28	27 1/4 Mar 18
235	725	Bliss (E W) common	1							47% Mar 12	47% Mar 12	47% Mar 12	58 1/2 Jan 9
613	554	Boeing Airplane Co	5									53% Feb 28	56 Jan 10
		Borden Company	15									39% Feb 21	44% Jan 3
	4,562	Borg Warner Corp	5										
530	1,083	Calumet & Hecla Inc	5							12% Mar 14	12% Mar 12	12% Mar 14	13% Jan 2
480	1,425	Canadian Pacific Railway	25	13 3/4	Sale					31% Mar 4	34 1/2 Mar 28	31 Feb 21	34 1/2 Mar 28
		Capital Airlines Inc	1									23 1/2 Jan 21	23 1/2 Jan 21
		Chesapeake & Ohio Ry	25							61% Mar 19	61% Mar 28	59% Feb 13	67% Jan 4
812	1,935	Cities Service Co com	10									63% Jan 30	65 1/4 Jan 14
		Columbia Broadst cl A 2.50	10							32 1/2 Mar 25	32 1/2 Mar 25	32 1/2 Mar 25	32 1/2 Mar 25
182	182	Class B	2.50										
		Columbia Gas System Inc	5							17 1/4 Mar 1	17 1/2 Mar 28	16% Feb 13	17% Jan 8
7,853	33,262	Commercial Solvents	5										
		Commonwealth Edison Co	25							39% Mar 26	40% Mar 18	39% Jan 4	41% Feb 28
583	2,471	Consol Edison of N Y Inc	5	45 1/2	Sale					45 1/4 Mar 8	45 1/4 Mar 8	44 Feb 25	45 1/4 Jan 7
604	2,975	Rights								1 1/2 Mar 11	1 1/2 Mar 11	1 1/2 Mar 11	1 1/2 Mar 11
9,340	9,440	Consol Electronic Indus	1							9% Mar 4	10% Mar 7	8% Jan 2	10% Mar 7
		Curtis (The) Publishing Co	1	8%	Sale					41 1/2 Mar 11	44 1/4 Mar 4	40 Feb 12	46% Jan 10
784	1,099	Curtiss-Wright Corp	1			44 1/2	Sale						
1,357	4,515	Dome Mines Ltd	5										
		Dow Chemical Co	5							58 Mar 28	58 Mar 28	57% Feb 13	59% Jan 25
1,223	5,410	Eastman Kodak Co	10										
		Electric Auto-Lite	5							36% Mar 12	37 Mar 7	32 Jan 28	37 Mar 7
897	1,310	Erle Railroad Co com	5							19% Mar 22	19% Mar 22	19 1/2 Mar 22	20 Jan 29
196	1,011	General Electric Co	5							55% Mar 12	58% Mar 27	54 1/2 Feb 14	58 1/4 Jan 7
1,631	4,637	General Electric Co	5									43% Feb 7	43% Feb 7
		General Foods Corp	5									17 1/4 Mar 25	17 1/4 Mar 25
1,677	1,677	General Pub Util rights								17/64 Mar 25	17/64 Mar 25	17/64 Mar 25	17/64 Mar 25
293	690	Gilllette (The) Co	1							42 Mar 5	42 Mar 5	41% Feb 28	42 1/2 Feb 18
225	541	Goodyear Tire & Rubber	5							74% Mar 18	74% Mar 18	74 1/4 Mar 13	75% Jan 30
4,781	18,728	Greyhound (The) Corp	3					16 1/2	Sale	15% Mar 18	16% Mar 29	14% Jan 3	16 1/4 Mar 29
		Hays Industries Inc	1							14% Mar 14	14% Mar 14	14% Mar 14	14% Mar 14
345	345	Hupp Corporation	1							4 1/4 Mar 18	4 1/4 Mar 18	4 1/4 Feb 11	5% Jan 4
362	2,047	Illinois Central RR	100							52 1/2 Mar 12	52 1/2 Mar 12	52 1/2 Mar 12	52 1/2 Mar 12
220	220	Interlake Iron Corp	10									34 Jan 14	35% Jan 3
		Internat Harvester Co	5									36% Feb 14	38% Jan 18
	1,190	Internat Nickel of Can	5										
		Internat'l Tel & Tel Co	10							32 Mar 4	32% Mar 7	30 Feb 11	32% Mar 7
1,000	2,631	Jacobs (F L) Co com	1							4 1/4 Mar 6	4 1/2 Mar 5	4 1/4 Mar 6	4% Jan 4
1,015	1,165	Jones & Laughlin Steel	10					49%	Sale	45 1/2 Mar 12	49% Mar 29	45 1/2 Mar 12	55% Jan 16
2,726	8,672	Kelsey-Hayes Wheel Co	1	45	Sale					39 1/4 Mar 15	39 1/4 Mar 15	39 1/4 Mar 15	45 Jan 2
298	588	Kennecott Copper Corp	5									118 1/2 Jan 23	121 1/4 Jan 18
		Kroger (The) Company	5									47 1/4 Jan 25	48% Feb 20
		Lew's Inc common	5			19	Sale			19 Mar 1	19% Mar 14	19 Feb 27	19% Mar 14
470	660	Lukens Steel Co	3.33 1/4							55 1/4 Mar 20	59 Mar 26	55 1/4 Mar 20	59 Mar 26
624	909	McCord Corp common	3										
		Montgomery Ward & Co	5							36% Mar 1	37% Mar 21	36% Feb 13	39% Jan 11
994	4,341	Mueller Brass Co	1									28 Feb 14	31 Jan 25
	890	National Auto Fibre Inc	1							11 1/2 Mar 1	13 1/2 Mar 13	11 1/2 Feb 12	13 1/2 Mar 13
1,031	3,026	National Biscuit Co	10							37 Mar 8	37 Mar 8	37 Mar 8	37 Mar 8
345	345	National Dairy Products	5							36% Mar 6	36% Mar 6	36% Feb 20	37 1/4 Jan 11
317	1,466	National Distillers Prods	5							26% Mar 6	26% Mar 6	25 Feb 14	26% Mar 6
285	1,335	National Steel Corp	10							66% Mar 11	66% Mar 11	66% Mar 11	80 Jan 3
562	2,119	New York Central RR	10	76 1/2	Sale					29% Mar 27	29% Mar 12	28 Feb 26	35% Jan 4
680	3,059	Niagara Mohawk Pow com	5							30% Mar 18	31% Mar 1	29% Jan 21	31% Mar 1
4,996	19,441	Northern Pacific Ry Co	5	30	Sale	31 1/4	Sale	30%	Sale	41 1/4 Mar 11	41 1/4 Mar 11	41 1/4 Feb 11	42 1/4 Jan 14
315	1,044	Northern States Power	5							17% Mar 5	17% Mar 12	16% Feb 13	17 1/4 Mar 12
1,785	4,518	Ohio Edison Co	12							50% Mar 15	50% Mar 20	49 1/4 Feb 26	50% Mar 20
776	1,304	Pan Amer World Airways	1							15 1/4 Mar 26	16 Mar 4	15 1/4 Mar 26	16% Feb 1
918	2,018	Paramount Pictures	1										
		Pennsylvania RR Co	50							20 1/2 Mar 6	20 1/2 Mar 21	20 1/2 Feb 26	22% Jan 4
910	2,556	Pepsi-Cola Co common	33 1/2							21 1/2 Mar 1	22% Mar 6	20 Jan 7	22% Mar 6
1,418	3,566	Philo Corp common	5							14% Mar 13	15 Mar 6	14% Mar 13	17% Jan 4
1,192	3,358	Radio Corp of America	5							33 1/4 Mar 13	35 Mar 29	31% Jan 21	35% Mar 29
2,362	7,351	RKO Pictures Corp	1										
		RKO Theatres Corp	1										
		Republic Aviation Corp	1							29 Mar 14	29 Mar 14	29 Mar 14	29 Mar 14
524	524	Republic Steel Corp	10							49% Mar 18	51% Mar 7	49% Feb 12	56 1/2 Jan 8
2,159	9,672	St Regis Paper Company	5							40 1/4 Mar 25	40 1/4 Mar 25	40 Feb 12	40% Mar 25
570	1,228	Scott Paper Company	5									59 Jan 29	59% Jan 23
		Sears Roebuck & Co	5	28 1/2	Sale					27% Mar 25	27 1/2 Mar 11	26 1/2 Feb 8	28% Jan 3
1,916	6,822	Servel Inc common	1									3% Feb 4	6% Jan 8
	125	Sinclair Oil Corp	5									56 1/2 Feb 25	63 Jan 8
	1,992	Socony Mobil Inc	15							51% Mar 7	54 1/4 Mar 28	48 Feb 19	55% Jan 11
2,868	7,703	Southern Co	5	55	Sale					21 1/4 Mar 22	22% Mar 4	20% Jan 2	22% Feb 4
1,718	7,659	Rights		20%	Sale					5/64 Sale	5/64 Sale	5/64 Sale	9/64 Mar 18
62,614	62,614	Southern Pacific Co com	5							43% Sale	43% Sale	43% Mar 29	45 Jan 18
638	1,578	Southern Railway Co	5							43% Sale	43% Sale	41 1/4 Feb 26	45 Jan 9
		Spartan Corp	2.50							4% Mar 21	4% Mar 21	4% Mar 21	4% Mar 21
335	335	Standard Brands Inc	5							38% Mar 4	38% Mar		

Aggregate Sales in March	Shares	Since Jan. 1	Shares	Pacific Coast Stock Exchange	STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		PRICES IN MARCH		Highest Sale Prices	RANGE SINCE JAN. 1		Highest Sale Prices				
							Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Lowest Closing or Bid	Ask		Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices					
1,075	14,415			Charter Oil Co Ltd	1					3 1/4	Sale	3	Mar 5	3 1/4	Mar 29	2 1/2	Jan 3	3 1/4	Mar 29	
2,068	7,000			Chesapeake & Ohio (Un)	25		65 1/4	Sale	63	Sale	61 1/4	Sale	61 1/4	Mar 19	63	Mar 1	59 1/4	Feb 8	68 1/4	Jan 14
285	4,353			Chicago Mill St Paul & Pac Co common (Un)	10		17 1/4	Sale	17 1/4	Sale			17 1/4	Mar 13	18 1/2	Mar 22	16 1/4	Feb 11	18 1/2	Mar 22
1,010	3,172			Chi Rock Isl & Pac RR	25						34 1/4	Sale	34 1/4	Mar 29	34 1/4	Mar 12	34 1/4	Mar 29	37 1/4	Jan 8
11,411	31,599			Chrysler Corporation	25		69 1/4	Sale					71 1/2	Mar 4	77 1/4	Mar 13	65	Jan 21	77 1/4	Mar 13
1,290	4,839			Cities Service Co (Un)	10								61	Mar 25	61 1/4	Mar 22	59 1/4	Feb 26	68 1/4	Jan 4
5,597	12,554			Clary Corp	1				4 1/4	Sale	4 1/4	Sale	4 1/4	Mar 4	4 1/4	Mar 29	4 1/4	Feb 18	4 1/4	Jan 11
385	1,357			Climax Molybdenum Co	1								65 1/4	Mar 7	65 1/4	Mar 7	63 1/4	Feb 20	69 1/4	Jan 14
4,225	10,388			Clorox Chemical Co	3 1/2		30 1/2	31 1/2	34	Sale	37	Sale	34	Mar 1	37	Mar 29	31	Jan 4	37	Mar 29
1,583	7,603			Colorado Fuel & Iron	1		32 1/2	Sale			28 1/2	Sale	27 1/2	Mar 20	28 1/2	Mar 29	27	Feb 12	32 1/2	Jan 2
900	3,167			Col Broad Sys Inc cl A	2 1/2		32 1/2	Sale			32 1/2	Sale	32 1/2	Mar 29	32 1/2	Mar 12	29 1/2	Jan 21	32 1/2	Mar 12
520	2,907			Class B	2 1/2								31 1/4	Mar 20	32 1/4	Mar 13	31	Jan 29	32 1/4	Jan 4
10,540	40,503			Columbia Gas System (Un)	10		17	Sale	17 1/4	Sale	17 1/4	Sale	17 1/4	Mar 8	17 1/4	Mar 28	16 1/4	Feb 14	17 1/4	Jan 8
145	145			Columbia River Packers Ass'n Inc (Un)	5		15c		15c		14 1/2c	15 1/4c	13 1/4c	Mar 15	15c	Mar 15	13 1/4c	Mar 15	15c	Mar 15
669	2,241			Commercial Solvents (Un)	10								17 1/4	Mar 13	17 1/4	Mar 7	17 1/4	Mar 13	19 1/4	Jan 14
1,937	4,856			Commonwealth Edison Co	25								40	Mar 28	41 1/4	Mar 5	40	Mar 28	41 1/4	Mar 5
3,200	18,000			Con Chol Gld & Sav Min	1		20c	30c	39c	45c	35c	40c	39c	Mar 7	40c	Mar 7	25c	Jan 8	45c	Feb 19
120	816			Consol Coppermines Corp	5		17 1/4	Sale					a15 1/4	Mar 5	a16 1/4	Mar 21	14 1/4	Feb 27	17 1/4	Jan 4
4,621	11,450			Consol Edison of N Y (Un)	10								44	Mar 25	45 1/4	Mar 8	44	Feb 20	45 1/4	Jan 31
58,724	75,108			Rights	1				1 1/2	Sale			1 1/2	Mar 1	1 1/2	Mar 4	21/64	Feb 27		Feb 28
1,867	4,537			Consol Electro Corp	50c						36 1/4	Sale	34	Mar 5	37	Mar 19	33 1/4	Feb 18	37	Jan 15
312	535			Consol Foods Corp	1 1/2								15 1/4	Mar 27	15 1/4	Mar 27	15 1/4	Jan 28	15 1/4	Jan 28
1,944	3,248			Consumers Power Co	10				46 1/4	Sale			45	Mar 25	46 1/4	Mar 1	45	Mar 25	48 1/4	Jan 24
12,315	12,315			Rights (Un)	1								9/64	Mar 12	9/64	Mar 7	9/64	Mar 12	9/64	Mar 7
3,166	6,848			Continental Can Co	10								44 1/4	Mar 27	45 1/4	Mar 14	42 1/4	Feb 13	47 1/4	Jan 3
257	1,259			Continental Cop & Steel Indus com	2		14 1/4	Sale					a12 1/4	Mar 26	a13 1/4	Mar 7	13 1/2	Feb 20	14 1/4	Jan 15
780	2,738			Continental Motors (Un)	1				7	Sale			7	Mar 1	7 1/4	Mar 5	6 1/4	Feb 11	7 1/4	Jan 16
603	839			Continental Oil Co (Un)	1								56 1/4	Mar 12	56 1/4	Mar 29	55 1/4	Mar 12	57 1/4	Feb 20
2,422	8,627			1A New common	5								29 1/4	Mar 5	30 1/4	Mar 22	28 1/4	Feb 21	30 1/4	Mar 22
647	1,966			Corn Prod Ref Co (Un)	10		34	Sale					34 1/4	Mar 25	34 1/4	Mar 25	32 1/4	Feb 20	34 1/4	Mar 25
2,136	9,536			ACrane Co	25		5 1/2	Sale	5 1/2	5 1/2	5 1/2	Sale	5 1/2	Mar 21	5 1/2	Mar 29	5	Jan 8	5 1/2	Jan 28
8,027	18,887			Crestmont Oil Co	1		92	Sale	51 1/2	Sale			50 1/4	Mar 27	52 1/4	Mar 15	50 1/4	Mar 27	56 1/4	Jan 11
146	778			Crown Zellerbach com	5								98 1/4	Mar 13	98 1/4	Mar 13	92	Jan 2	99 1/4	Feb 18
2,042	7,342			Crucible St Co of Amer 1A New Common	12.50				32 1/2	Sale			29 1/4	Mar 26	32 1/4	Mar 1	29 1/4	Mar 26	37	Feb 17
2,865	9,625			Cuban American Oil Co	50c				4 1/4	Sale			4	Mar 18	4 1/4	Mar 1	4	Mar 18	5 1/4	Jan 4
5,830	9,572			Curtis Publishing Co (Un)	1				8 1/4	Sale			8 1/4	Mar 1	10 1/4	Mar 8	8	Jan 28	10 1/4	Mar 8
3,134	14,393			Curtiss-Wright Corp (Un)	1				44 1/4	Sale			41 1/4	Mar 12	44 1/4	Mar 4	38 1/4	Feb 12	47 1/4	Jan 11
198	648			Class A	1								43 1/4	Mar 5	43 1/4	Mar 5	43 1/4	Mar 5	45 1/4	Jan 25
400	1,100			Cypress Abbey Co	2		1.15	1.20	1.05	Sale	1.00	1.15	1.05	Mar 1	1.05	Mar 1	1.05	Jan 23	1.15	Jan 16
2,295	6,520			Decca Records Inc (Un)	50c								14 1/4	Mar 26	15 1/4	Mar 13	13 1/4	Jan 3	15 1/4	Jan 24
1,169	3,927			Deere & Co (Un)	10				29 1/4	Sale			29 1/4	Mar 1	30 1/4	Mar 13	28	Feb 11	30 1/4	Jan 15
505	1,861			Denver & Rio West RR Co Common (Un)	10								40	Mar 26	40	Mar 26	39 1/4	Jan 18	40 1/4	Jan 10
289	2,524			DI Giorgio Fruit cl A com	5		20 1/4	Sale	19 1/2	20	19	19 1/2	19	Mar 25	19 1/4	Mar 14	19	Mar 5	20 1/4	Jan 2
1,794	7,356			Class B common	5		19 1/2	Sale	19	19	19 1/4	Sale	18 1/4	Mar 25	19 1/4	Mar 1	18 1/4	Jan 30	20 1/4	Jan 11
5	5			\$3 preferred	5		70		70	74 1/4	69	72	70	Mar 13	70	Mar 13	70	Mar 13	70	Mar 13
100	525			ADome Mines Ltd	5								13 1/4	Mar 19	13 1/4	Mar 19	13 1/4	Mar 19	14	Jan 28
981	5,105			Dominguez Oil Fields (Un)	10		50 1/4	51 1/4	48	49 1/2	48 1/4	49	48	Mar 27	49 1/4	Mar 11	48	Mar 27	52	Jan 17
234	254			Dorr-Oliver Inc Preferred	32 1/2c								35 1/4	Mar 20	36	Mar 20	35 1/4	Mar 20	36	Mar 20
2,436	15,622			Douglas Aircraft (Un)	10				79 1/2	Sale			75 1/2	Mar 12	79 1/2	Mar 1	75 1/2	Mar 12	81	Jan 14
12,610	48,452			Douglas Oil Co of Calif	1				5 1/4	Sale	5	Sale	5	Mar 1	5 1/4	Mar 3	4 1/4	Feb 21	5 1/4	Mar 5
4,963	10,671			Dow Chemical Co	5								56 1/4	Mar 26	60	Mar 7	56 1/4	Mar 26	66 1/4	Jan 4
3,105	11,991			Dresser Industries (Un)	50c								47 1/4	Mar 5	53 1/4	Mar 28	43 1/4	Feb 12	55 1/4	Jan 8
920	3,296			Du Mont (Allen B) Lab (Un)	1								4 1/4	Mar 19	5	Mar 15	4 1/4	Jan 4	5 1/4	Jan 17
2,222	7,234			du Pont de Nemours (Un)	5								178 1/4	Mar 6	178 1/4	Mar 5	178 1/4	Mar 6	188 1/4	Jan 10
956	2,153			Eastern Air Lines Inc	1								39 1/4	Mar 21	43	Mar 4	39 1/4	Mar 21	50	Jan 10
1,140	4,105			Eastman Kodak Co	10								82 1/2	Mar 12	84 1/2	Mar 4	82 1/2	Mar 12	90 1/4	Jan 11
6,919	24,206			El Paso Nat Gas Co Common	3				30 1/2	Sale	33 1/4	Sale	30 1/4	Mar 13	33 1/4	Mar 29	30	Jan 14	33 1/4	Jan 23
1,940	2,642			Class B common	5				28 1/2	Sale			28 1/2	Mar 1	31	Mar 28	28 1/2	Mar 1	31	Mar 28
826	2,395			Electric Auto-Lite Co	5								37	Mar 6	37	Mar 6	32 1/4	Feb 18	37	Mar 6
705	1,814			Electric Bond & Share	5								28 1/4	Mar 6	28 1/4	Mar 13	27 1/4	Jan 11	28 1/4	Mar 13
2,425	7,592			Electrical Prod Corp	4		13 1/4	Sale	12 1/4	Sale	12 1/2	12 1/2	12 1/2	Mar 15	13	Mar 7	12 1/2	Mar 15	13 1/4	Jan 16
231	1,004			Emerson Radio & Phonos	5								5 1/4	Mar 20	5 1/4	Mar 20	5 1/4	Mar 20	6 1/4	Jan 18
5,033	14,534			Emporium Capwell Co	20		39 1/2	40 1/2	39	Sale	37 1/2	38	37	Mar 19	39	Mar 1	37	Mar 19	41 1/4	Jan 31
510	1,683			Erle RR Co (Un)	10		19 1/4	Sale					19 1/4	Mar 6	19 1/4	Mar 6	19 1/4	Feb 26	20 1/4	Jan 4
37,089	63,439			Exeter Oil Co Ltd "A"	1		1.65	Sale	1.45	1.50	1.75	Sale	1.40	Mar 7	2.05	Mar 15	1.40	Feb 11	2.05	Mar 1

Aggregate Sales		Pacific Coast Stock Exchange STOCKS	Price Jan. 2, 1957		PRICES IN MARCH				RANGE SINCE JAN. 1			
In March	Since Jan. 1		Opening or Bid	Ask	March 1 Opening or Bid	March 1 Ask	March 29 Closing or Bid	March 29 Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices		
15,400	63,775	Good Humor Co of Calif.	10c	20c	16c	20c	20c	21c	18c	21c	16c	21c
623	2,067	Goodrich (B F) (Un)	10	---	---	---	70	---	70	71 1/2	67 1/2	73 1/2
1,067	2,998	Goodyear Tire & Rub.	5	---	74	Sale	---	---	74	74 1/2	74	81 1/2
600	2,360	Grace (W R) & Co.	1	---	---	---	---	---	48 1/2	49	48 1/2	54 1/2
7,973	16,398	Graham-Paige Corp (Un)	1	---	1 1/2	Sale	1 1/2	Sale	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
289	1,970	Granite City Steel Co.	12.50	---	---	---	---	---	49 1/4	49 1/4	49 1/4	56 1/4
11,130	41,855	Great Lakes Oil & Chemical Company (Un)	1	1 1/2	Sale	2 1/2	Sale	2 1/4	1 1/2	2 1/2	1 1/2	2 1/2
1,577	5,800	Great Northern Ry Co	3	44 1/2	Sale	---	---	---	41 1/2	42 1/2	41	44 1/2
4,671	17,358	Greyhound Corp	3	14 1/2	Sale	---	---	16 1/4	15 1/4	16	14 1/2	16 1/4
921	5,861	Grunman Aircraft Engineering (Un)	1	---	---	---	---	---	28	28 1/2	28	34 1/2
2,423	6,424	Gulf Oil Corp (Un)	25	119 1/4	Sale	---	---	121 1/4	119	121 1/4	108 3/4	122 1/2
110	1,354	Hammond Organ Co	1	---	---	---	---	---	34	34	34	39
48,317	101,190	Hamcock Oil Co	1	---	---	---	---	---	34	34	34	39
845	3,134	Class A common	25	38 1/2	Sale	39	Sale	40 1/2	39	41	37 1/4	43 1/4
7,571	42,912	Preferred	25	24 1/2	24 1/2	23 1/2	24 1/2	24 1/2	24	24 1/2	23 1/2	24 1/2
279	905	Hawaiian Pineapple Co Ltd.	2 1/2	11 1/2	Sale	12 1/2	Sale	12 1/2	12 1/2	13 1/2	11 1/2	13 1/2
404	739	Hercules Powder (Un)	2 1/2	---	---	---	---	---	40	40	35 1/2	40
429	1,157	Hertz Corp	1	---	---	---	29 1/4	Sale	28 3/4	29 1/4	28 3/4	29 1/4
6,281	13,061	Hilton Hotels Corp	2.50	---	---	---	---	---	21 1/2	21 1/2	19 1/2	22 1/2
22,150	33,990	Hoffman Electronics Corp (Calif) (Un)	60c	---	---	18 1/2	Sale	19	18 1/2	19 1/2	17 1/2	20
523	9,177	Holly Development Co	1	73c	Sale	75c	Sale	97c	73c	73c	71c	73c
213	825	Holly Oil Co (Un)	1	2.05	2.35	2.80	Sale	2.50	2.55	2.80	2.25	2.80
1,335	1,759	Home Oil Co Ltd class A	5	---	---	---	---	---	17	17	13 1/2	14
1,014	5,979	Class B	5	---	---	---	---	---	17	17	12 1/4	19 1/2
152	1,102	Homestake Min'g (Un)	12 1/2	---	---	---	---	---	17	17	12 1/4	19 1/2
3,051	6,573	Honokaa Sugar Co (Un)	20	10 1/2	11 1/2	11 1/2	13 1/4	13 1/2	10 1/2	11 1/2	10 1/2	11 1/2
2,268	8,018	Honolulu Oil Corp	10	---	---	---	---	---	60	60	60	70
910	1,948	Hove Sound Co	1	---	---	---	---	---	11 1/2	11 1/2	11 1/2	18 1/2
12,725	63,566	Hupp Corp (Un)	1	---	---	4 1/2	Sale	---	4 1/2	4 1/2	4 1/2	5 1/4
635	1,946	Idaho Mary'd Mines (Un)	1	70c	Sale	58c	63c	54c	53c	62c	53c	82c
26,000	114,200	Illinois Central RR Co	10c	17c	19c	15c	Sale	15c	14c	15c	14c	20c
255	866	Imperial Develop Co Ltd	10c	---	---	---	---	---	14c	15c	14c	20c
105	994	Inland Steel Co	5	---	---	---	---	---	a79 1/4	a83 1/4	a86 1/4	a99
3,618	13,953	Interlake Iron Corp	5	---	---	---	---	---	a28 1/2	a28 1/2	30	35 1/2
1,697	6,519	Internat'l Harvester (Un)	5	37 1/2	Sale	---	---	---	36 1/4	37 1/2	35 1/2	38 1/2
4,366	9,384	Int'l Nickel and Can (Un)	5	---	---	---	---	---	103 1/2	105	103 1/2	114
4,040	11,923	Internat'l Paper Co (Un)	7 1/2	---	---	98 1/2	Sale	---	95	99 1/2	95	107 1/2
3,425	5,725	Int'l Tel & Tel (Un)	5	---	---	31 1/2	Sale	32 1/2	31 1/2	33 1/4	29 1/2	33 1/4
32,404	90,533	Int'l Oil Co	33 1/2	---	---	10	Sale	10	9 1/2	10	9 1/2	11 1/2
1,273	3,923	Jade Oil	10c	36c	38c	43c	Sale	41c	40c	45c	36c	46c
2,365	8,947	Johns-Manville Corp (Un)	5	49	Sale	---	---	---	46 1/2	47 1/2	43 1/2	49
7,621	27,643	Kaiser Alum & Chem Corp Common	33 1/2	---	---	42	Sale	40 1/2	40 1/2	43 1/4	38 1/2	45 1/2
215	1,644	4 1/2% con preferred	100	---	---	---	---	---	a102	a107 1/4	103 1/2	104 1/2
2,536	10,752	Kaiser Industries	4	14 1/2	Sale	13	Sale	---	12 1/2	13 1/2	12 1/2	14 1/2
509	1,818	Kansas Pow & Lt Co (Un)	8 1/2	---	---	---	---	---	25	25	23 1/4	25
1,236	5,925	Keimcort Copper (Un)	5	---	---	107 1/2	Sale	---	107 1/2	110 1/4	105	121 1/2
3,146	17,277	Kern County Land Co	2.50	43 1/4	Sale	40 1/4	Sale	40	40	42	39 1/2	45
1,066	3,640	Lear Inc	50c	---	---	---	---	---	7 1/2	8	7 1/2	8 1/2
1,449	4,013	Lehman Corp (Un)	1	---	---	---	---	---	26 1/4	27 1/2	26 1/2	29 1/2
615	1,478	Lehigh Salt Co	10	40 1/2	43	40	41	40 1/2	40	41 1/4	40	41 1/4
2,940	14,235	Libby McNeill & Libby	7	13	Sale	12	Sale	11 1/2	11 1/2	12 1/2	11 1/2	13 1/2
1,100	6,700	Liberal Petroleum Ltd	25c	---	---	---	---	---	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
1,033	3,965	Liggett & Myers Tob (Un)	25	---	---	65 1/2	Sale	---	65	65 1/2	65	67
1,890	4,090	List Industries Corp (Un)	1	---	---	7 1/2	Sale	---	7 1/2	7 1/2	7 1/2	8 1/2
6,794	17,223	Litton Industries Inc	10c	---	---	---	---	38 1/4	33 1/4	34	29 1/2	34
3,043	11,334	Lockheed Aircraft Corp	1	57 1/2	Sale	---	---	---	44 1/2	46 1/2	44 1/2	47 1/2
1,390	10,689	Loew's Inc (Un)	5	20 1/2	Sale	---	---	---	18 1/2	19 1/4	18 1/2	22
971	2,605	Lorillard (P) Co (Un)	10	---	---	16 1/2	Sale	---	16 1/2	17 1/4	16 1/2	17 1/4
49,265	191,383	M J M & M Oil Co	10c	58c	Sale	52c	Sale	51c	50c	58c	50c	70c
940	3,021	Macy & Co Inc (R H)	5	---	---	---	---	---	29	29 1/2	28 1/2	30
108	1,955	Magnavox Co (Un)	1	---	---	---	---	---	a36 3/4	a37 1/2	36	39
2,188	5,762	Marchant Calculators Inc	5	36 1/2	Sale	---	---	---	31	32 1/2	31	36 1/2
4,063	19,376	Martin (Glenn L) Co	1	---	---	---	---	---	39 1/4	42 1/2	39 1/4	47 1/2
3,816	11,401	Matson Navigat'n Co (Un)	5	32 1/4	Sale	32	32 1/4	29 1/2	29 1/2	32 1/2	29 1/2	33
100	2,325	McBryde Sugar Co (Un)	5	6 1/2	Sale	6	6 1/2	6 1/4	6 1/2	6 1/2	6 1/2	7 1/2
832	1,428	McKesson & Robbins (Un)	18	---	---	---	---	---	54	54	54	54 1/2
630	1,575	Meier & Frank Co Inc	10	13 1/2	14	13 1/2	13 1/2	13 1/2	13	13 1/2	13	13 1/2
695	4,637	Menasco Manufacturing Co	1	---	---	---	---	---	6 1/4	6 1/4	6 1/4	7 1/4
15,297	30,562	Merchants Petroleum Co	1	4	Sale	5 1/4	Sale	5 1/4	5	6 1/2	3 1/2	6 1/2
2,638	6,459	Merck & Co (Un)	18 1/4	---	---	31 1/4	Sale	---	31 1/4	35	29 1/4	35
435	1,850	Merrill Petroleum	1	14 1/2	Sale	---	---	---	16 1/2	16 1/2	13 1/2	16 1/2
1,384	3,782	Merritt-Chapman & Scott (Un)	12 1/2	---	---	20	Sale	---	20	21	19 1/2	21 1/2
748	2,764	Middle South Utilities	5	31	Sale	---	---	---	32 1/2	32 1/2	31	33 1/2
46,750	186,782	Mindanao Mother Lode Mines Inc (10 pesos)	10	8c	9c	7c	8c	9c	7c	9c	7c	13c
226	442	Min Power & Light Co	5	---	---	---	---	---	26 1/2	26 1/2	26 1/2	26 1/2
3,136	5,715	Mission Develop Co (Un)	5	---	---	29 1/4	Sale	---	28 1/2	30 1/4	27 1/2	33 1/4
207	1,406	Miss River Fuel Corp	10	---	---	---	---	---	a34 1/2	a35 1/2	33 1/2	36 1/2
330	838	Monolith Portland Cement	1	25	26	26	28	26	26	26	26	27
245	1,163	Common (Un)	10	14 1/2	14 1/2	13 1/4	14 1/2	13 1/4	14	14	13 1/4	14
5,700	18,117	Preferred (Un)	10	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,052	3,712	Monsanto Chemical (Un)	2	---	---	---	---	---	33	34 1/2	30 1/2	37 1/2
299	884	Montana-Dakota Util (Un)	5	---	---	---	---	---	25 1/2	26 1/2	24 1/2	26 1/2
5,694	14,680	Montana Power Co	5	---	---	---	---	---	43 1/2	43 1/2	41 1/2	44 1/2
417	1,036	Montgomery Ward (Un)	5	---	---	---	---	---	37 1/2	38 1/2	35 1/2	39 1/2
4,170	10,920	Motorola Inc	3	---	---	---	---	---	a37 1/2	a43 1/2	37 1/2	38 1/2
1,217	5,035	Mt Diablo Co	1	3 1/2	3 1/2	4	4 1/4	4	4	4 1/4	3 1/2	4 1/4
1,087	4,436	Nat Automotive Fibres Inc	1	---	---	---	---	12 1/2	11 1/2	13 1/2	11	13 1/2
2,729	6,903	Nat'l Biscuit Co	10	---	---	---	---	---	36 1/2	36 1/2	35	37 1/2
1,668	4,541	Nat'l Dist Products (Un)	5	---	---	---	---	---	26 1/2	27 1/2	23 1/2	27 1/2
697	2,045	Nat'l Gypsum Co (Un)	1	---	---	---	---	---	37 1/2	39 1/2	36 1/2	40 1/2
1,238	6,673	Nat'l Supply Co	5	---	---	---	---	---	a43 1/2	a47 1/2	50	50
5,305	35,515	New common	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2,756	8,013	Nat'l Theatres Inc	1	6 1/2	Sale	7 1/4	Sale	---	8 1/4	8 1/2	8 1/2	9
1,150	4,125	Natomas Company	1	---	---	---	---	---	7 1/4	7 1/4	6 1/2	8
100	200	New England Elec System	1	1 1/2	Sale	---	---	---	16 1/2	17	16 1/2	17
2,080	6,210	New Idria Min & Chem	50c</									

Aggregate Sales in March Shares	Since Jan. 1 Shares	Pacific Coast Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1					
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices				
		North American Invest—															
366	1,718	Common	1	19 3/4	21	18 1/2	21 1/2	19 1/2	20 1/2	19	Mar 26	20 3/4	Mar 18	19	Mar 26	22	Jan 30
139	1,088	6% preferred	25	22 1/4	24	22 1/2	23 1/2	23	24	22 1/2	Mar 18	22 1/2	Mar 5	22 1/2	Feb 4	23	Jan 9
150	264	5 1/2% preferred	25	20 3/4	23	20 3/4	22	21	Sale	20 3/4	Mar 11	21	Mar 20	20 3/4	Mar 11	21 1/2	Feb 13
2,826	6,498	Northern Pacific (Un)	5	—	—	42 1/2	Sale	—	—	41 1/2	Mar 12	43	Mar 7	40	Feb 11	44 1/2	Feb 26
3,774	22,302	Northrop Aircraft Inc.	1	24 1/2	Sale	26 1/2	Sale	—	—	24 1/4	Mar 13	26 3/4	Mar 5	24 1/4	Jan 2	28 1/2	Feb 4
585	2,422	Oahu Sugar Co Ltd (Un)	20	17 1/2	18	17 1/2	17 1/2	17 1/2	18	17	Mar 13	17 1/2	Mar 27	17	Mar 13	19 1/2	Jan 24
26,485	87,777	Occidental Petroleum Corp	1	3.55	Sale	2.35	Sale	2.05	Sale	2.00	Mar 7	2.35	Mar 1	2.00	Mar 7	2.70	Jan 10
8,620	64,948	Oceanic Oil Co	1	—	—	—	—	2 1/2	Sale	2 1/2	Mar 29	3	Mar 4	2 1/2	Mar 29	3 1/2	Feb 1
1,203	4,024	Ohio Edison (Un)	8	—	—	—	—	—	—	50 1/4	Mar 11	51	Mar 20	49 1/2	Feb 11	51 1/2	Jan 24
1,881	5,459	Ohio Oil Co (Un)	8	—	—	—	—	—	—	36 1/2	Mar 12	38 1/2	Mar 6	36 1/2	Feb 13	43 1/2	Jan 7
180	293	OLina Sugar Co, Ltd cap.20	20	—	—	6 1/4	7	6 1/4	7 1/4	6 1/2	Mar 8	6 1/2	Mar 20	6 1/2	Mar 8	7	Feb 12
2,557	8,655	Olun Mathieson Chemical	5	49 1/2	Sale	—	—	45 1/2	Sale	45 1/2	Mar 5	46 1/2	Mar 6	43 1/4	Feb 13	50 1/4	Jan 10
327	327	Onomea Sugar Co (Un)	20	4 1/4	5	4 1/4	5	5 1/4	6 1/4	4 1/2	Mar 15	5 1/2	Mar 22	4 1/2	Mar 15	5 1/2	Mar 22
373	921	Pacific American Fish	5	—	—	14 1/2	Sale	—	—	14	Mar 19	14 1/2	Mar 1	14	Mar 19	16	Jan 31
10,734	52,099	Pac Cement & Aggregates	5	18 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2	Sale	15 1/2	Mar 18	16	Mar 5	15 1/2	Feb 25	18 1/2	Jan 2
6,170	17,383	Pacific Clay Products	10	20 1/2	Sale	21 1/4	Sale	21 1/4	Sale	20	Mar 12	22 1/2	Mar 25	20	Jan 23	22 1/2	Feb 15
1,621	3,966	Pac Finance Corp (Un)	10	—	—	—	—	—	—	35 1/4	Mar 6	40 1/2	Mar 21	33 1/4	Jan 28	40 1/2	Mar 21
17,444	58,614	Pacific Gas & Elec com	25	49 1/4	Sale	49 1/4	Sale	48 1/2	Sale	48 1/2	Mar 28	50	Mar 5	48 1/4	Feb 12	50 1/2	Jan 9
6,622	19,960	6% first preferred	25	30 1/2	Sale	32 1/4	Sale	31 1/4	Sale	31 1/4	Mar 27	32 1/2	Mar 13	30 1/2	Jan 2	32 1/2	Jan 30
888	2,880	5 1/2% first preferred	25	—	—	—	—	—	—	28 1/2	Mar 11	28 1/2	Mar 7	27 1/2	Jan 2	29 1/2	Jan 25
285	1,091	5% first preferred	25	27 1/2	Sale	—	—	—	—	26 1/4	Mar 4	26 1/4	Mar 4	26 1/4	Feb 21	27 1/2	Feb 8
2,492	7,530	5% red 1st pfd	25	—	—	—	—	—	—	25 1/2	Mar 13	26 1/4	Mar 19	25 1/2	Jan 16	27 1/2	Jan 24
917	3,685	5% red pfd ser A	7 1/2	—	—	26 1/2	Sale	26 1/2	Sale	26	Mar 13	26 1/2	Mar 1	25 1/4	Jan 17	27 1/2	Jan 25
285	1,573	4.80% red first pfd	25	—	—	—	—	—	—	24 1/2	Mar 20	24 1/2	Mar 20	23 1/4	Jan 3	25	Feb 14
1,170	3,803	4.50% redeemable pfd	25	—	—	—	—	—	—	22 1/4	Mar 26	23	Mar 20	22 1/2	Jan 4	23 1/4	Feb 12
534	1,573	Δ Pacific Indemnity Co	10	54 1/2	55 1/2	57	59 1/2	56 1/2	58 1/4	57	Mar 27	57 1/2	Mar 26	54 3/4	Jan 10	57 1/2	Mar 26
224,559	370,754	Pacific Industries	1	1.05	Sale	97c	99c	89c	Sale	80c	Mar 8	99c	Mar 13	80c	Mar 8	1.15	Jan 21
12,526	34,277	Pacific Lighting Corp com	1	36 1/2	Sale	36	Sale	38	Sale	35 1/2	Mar 4	38	Mar 28	35 1/2	Mar 4	38	Mar 29
175	195	\$4.75 dividend preferred	5	—	—	98 1/2	Sale	98	Sale	97 1/2	Mar 26	98 1/2	Mar 1	94	Jan 3	98 1/2	Mar 1
55	111	\$4.75 conv dividend pfd	5	—	—	—	—	—	—	106 1/2	Mar 13	106 1/2	Mar 13	105 1/2	Feb 14	106 1/2	Mar 13
53	184	\$4.50 preferred	5	—	—	—	—	—	—	94	Mar 28	94 1/2	Mar 27	87 1/4	Jan 4	94 1/2	Mar 27
145	603	\$4.36 dividend preferred	5	84 1/2	Sale	—	—	—	—	89 1/2	Mar 6	90 1/2	Mar 18	84 1/2	Jan 2	90 1/2	Mar 18
625	10,950	Pac Oil & Gas Devel	33 1/2c	60c	70c	65c	75c	65c	70c	65c	Mar 18	70c	Mar 6	55c	Feb 13	70c	Feb 21
4,512	12,228	Pacific Petroleum Ltd	1	20	Sale	20	Sale	21 1/2	Sale	19 1/2	Mar 1	21 1/2	Mar 29	17 1/2	Feb 11	21 1/2	Mar 29
1,371	5,431	Pacific Tel & Tel com	100	124 1/4	Sale	129 1/4	Sale	128 1/4	Sale	128	Mar 26	131 1/4	Mar 7	124	Jan 2	131 1/4	Mar 7
2,193	9,988	Pan Amer World Air (Un)	1	—	—	—	—	15 1/2	Sale	15 1/2	Mar 29	16	Mar 5	15 1/2	Feb 12	18 1/2	Jan 7
1,627	3,764	Paramount Pictures (Un)	1	—	—	—	—	34 1/4	Sale	33	Mar 26	34 1/4	Mar 29	28 1/2	Jan 21	34 1/4	Mar 29
915	1,835	Δ Parke Davis & Co	5	—	—	—	—	—	—	45 1/2	Mar 13	46 1/2	Mar 15	42 1/2	Feb 12	46 1/2	Mar 15
2,321	7,673	Δ Penney (J C) Co	5	—	—	—	—	82 1/2	Sale	81 1/2	Mar 4	85 1/2	Mar 13	79	Feb 4	85 1/2	Mar 13
3,602	11,734	Pennsylvania RR Co (Un)	6 1/2	21 1/2	Sale	—	—	20 1/2	Sale	20 1/4	Mar 12	21 1/4	Mar 4	20 1/2	Feb 12	22 1/4	Jan 8
1,231	4,112	Pepsi Cola Co (Un)	33 1/2c	—	—	—	—	—	—	21 1/4	Mar 26	22 1/4	Mar 6	20 1/2	Feb 11	22 1/4	Mar 6
5,321	13,284	Petrocarbon Chemicals	1	1.10	1.20	1.00	Sale	80c	Sale	80c	Mar 15	1.00	Mar 1	80c	Mar 15	1.25	Jan 17
1,375	4,192	Δ Pfizer (Chas) & Co Inc	1	—	—	—	—	50 1/4	Sale	45	Mar 5	50 1/4	Mar 29	45	Feb 19	50 1/4	Mar 29
1,784	5,927	Phelps Lodge (Un)	12 1/2	—	—	54 1/4	Sale	57 1/2	Sale	54 1/4	Mar 1	58 1/4	Mar 14	53 1/4	Feb 4	63	Jan 3
3,483	8,685	Phileo Corporation (Un)	3	—	—	14 1/2	Sale	14 1/4	Sale	14 1/2	Mar 1	15 1/2	Mar 6	14 1/2	Feb 29	17 1/2	Jan 3
1,669	4,280	Δ Phillip Morris & Co	5	—	—	—	—	—	—	42	Mar 22	45	Mar 19	41 1/2	Feb 12	45	Mar 19
100	661	Telephone Co	p 10	—	—	—	—	—	—	5 1/2	Mar 27	5 1/2	Mar 27	5 1/2	Jan 30	6	Jan 7
5,378	18,645	Phillips Petroleum	5	—	—	—	—	45	Sale	44 1/2	Mar 25	47 1/4	Mar 5	43 1/2	Feb 12	53	Jan 4
121	198	Δ Pioneer Mill Co Ltd	20	18 1/2	—	18 1/2	—	22	—	21 1/2	Mar 20	21 1/2	Mar 20	19 1/4	Jan 18	21 1/2	Mar 20
1,089	1,802	Δ Procter & Gamble Co	5	—	—	—	—	—	—	45 1/4	Mar 8	46	Mar 12	45 1/4	Mar 8	46 1/2	Feb 1
511	2,443	Puget Sound Pulp and Timber Co	3	17 1/2	Sale	—	—	16 1/4	Sale	16 1/4	Mar 29	16 1/2	Mar 13	16 1/4	Feb 20	17 1/2	Jan 10
819	2,627	Pullman Inc (Un)	5	—	—	—	—	—	—	61	Mar 20	62	Mar 5	60	Feb 14	65 1/2	Jan 9
2,213	4,912	Pure Oil Co (Un)	5	—	—	—	—	38 1/2	Sale	38 1/2	Mar 29	39 1/4	Mar 27	38 1/2	Mar 29	46 1/2	Jan 4
3,644	16,606	Radio Corp of Amer (Un) * Railway Equip & Realty Co Ltd	5	35 1/2	Sale	33 1/2	Sale	—	—	33	Mar 25	34 1/4	Mar 28	31 1/4	Jan 21	35 1/2	Jan 2
576	3,051	Rayonier Mfg Co (Un)	5	4 3/4	5 1/4	4 1/2	Sale	4	4 1/2	4 1/2	Mar 1	4 1/2	Mar 1	4 1/2	Jan 14	4 1/2	Jan 14
2,348	6,649	Raytheon Mfg Co (Un)	5	30 1/2	Sale	—	—	—	—	27 1/2	Mar 22	29 1/4	Mar 5	27 1/2	Mar 22	34	Jan 11
3,233	13,854	Reiter-Poster Oil Corp	50c	—	—	17	Sale	—	—	17	Mar 1	17 1/2	Mar 7	16 1/2	Feb 25	20 1/4	Jan 18
550	562	Δ Republic Aviation Corp	1	—	—	—	—	—	—	1 1/2	Mar 11	1 1/2	Mar 11	1 1/2	Mar 11	1 1/2	Mar 11
1,655	4,206	Republic Pict Corp (Un)	50c	—	—	30 1/2	Sale	—	—	28 1/2	Mar 8	31 1/2	Mar 4	24 1/2	Feb 20	31 1/2	Jan 3
815	10,334	Repub Steel Corp (Un)	10	—	—	6 1/2	Sale	—	—	6	Mar 27	6 1/2	Mar 1	5 1/2	Jan 11	7 1/2	Jan 21
4,126	19,299	Reserve Oil & Gas Co	1	58 1/2	Sale	51 1/2	Sale	—	—	49 1/2	Mar 25	52 1/4	Mar 28	48 1/2	Feb 12	59	Jan 2
29,070	86,431	Revlon Inc	1	17 1/2	Sale	22 1/2	Sale	20 1/2	Sale	19 1/2	Mar 1	23 1/4	Mar 5	16 1/4	Jan 25	23 1/4	Mar 5
2,011	4,006	Reynolds Metals Co	1	—	—	24 1/2	Sale	—	—	22 1/2	Mar 26	24 1/2	Mar 1	22 1/2	Mar 26	25 1/2	Jan 31
2,348	3,712	Reynolds Tobacco Co (R J) Class B common (Un)	10	—	—	—	—	—	—	9 1/2	Mar 6	10 1/2	Mar 19	9 1/2	Feb 6	10 1/2	Jan 14
1,563	5,221	Rice Ranch Oil Co	1	—	—	—	—	—	—	52 1/2	Mar 12	55 1/2	Mar 15	51 1/2	Feb 6	57 1/2	Feb 19
2,606	7,761	Richfield Oil Corp	1	54 1/4	Sale	—	—	56 1/4	Sale	55 1/2	Mar 25	58	Mar 19	54 1/4	Jan 2		

Aggregate Sales in March Shares	Since Jan. 1 Shares	Pacific Coast Stock Exchange STOCKS	Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		PRICES IN MARCH		RANGE SINCE JAN. 1	
				Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
3,237	11,454	Southern Calif Gas Co—	25	29	Sale	30 1/2	Sale	29 1/2	30	30 Mar 25	30 1/2 Mar 5	29 Jan 2	30 1/2 Mar 5
4,848	13,154	8% series A preferred—	25	—	—	—	—	—	—	4 Mar 7	4 1/2 Mar 21	4 Mar 7	5 1/2 Jan 7
2,558	6,321	Southern Calif Petroleum—	25	—	—	—	—	—	—	21 1/2 Mar 26	22 1/2 Mar 8	20 1/2 Jan 3	22 1/2 Feb 1
69,526	69,526	Southern Co (Un)-----	0	—	—	—	—	—	—	7/64 Mar 26	7/64 Mar 15	7/64 Mar 26	7/64 Mar 15
10,194	39,709	Rights (Un)-----	0	—	—	—	—	—	—	42 1/2 Mar 12	44 Mar 28	42 1/2 Feb 12	46 1/2 Jan 10
401	4,635	Southern Pacific Co-----	0	45	Sale	43	Sale	43 1/2	Sale	41 1/4 Mar 12	43 1/2 Mar 5	41 1/4 Mar 12	45 1/2 Jan 10
766	4,738	Southern Ry Co (Un)-----	0	44 1/2	Sale	—	—	—	—	27 1/2 Mar 4	28 Mar 8	26 Jan 21	28 Mar 8
9,458	43,812	Southwestern Public Ser—	1	—	—	—	—	—	—	20 1/2 Mar 19	21 1/2 Mar 5	20 Feb 12	23 Jan 9
590	1,241	Sperry-Rand Corp-----	50c	22 1/2	Sale	21	Sale	20 1/2	Sale	11 Mar 12	11 1/2 Mar 8	11 Mar 12	12 Jan 24
1,243	3,382	Spegel Inc-----	2	—	—	—	—	—	—	38 1/2 Mar 1	38 1/2 Mar 1	38 1/2 Mar 1	39 1/2 Feb 7
44,122	124,085	Standard Brands Inc (Un)---	0	—	—	38 1/2	Sale	—	—	44 1/2 Mar 1	48 1/2 Mar 28	43 1/2 Feb 12	49 1/2 Jan 4
5,699	10,533	Standard Oil Co of Calif---	6 1/4	48 1/2	Sale	45 1/2	Sale	47 1/2	Sale	50 1/2 Mar 26	53 1/2 Mar 1	50 1/2 Mar 26	61 1/2 Jan 3
11,951	38,053	Standard Oil Co (Ind)-----	25	—	—	53 1/2	Sale	51 1/2	Sale	55 1/2 Mar 1	58 1/2 Mar 7	53 1/2 Feb 12	60 Jan 4
919	2,772	Standard Oil Co (N J)-----	7	58	Sale	55 1/2	Sale	57	Sale	51 Mar 20	51 Mar 20	51 Mar 20	56 Jan 11
680	1,637	Standard Oil Co (Ohio)-----	10	—	—	—	—	—	—	16 Mar 1	16 Mar 1	14 1/2 Jan 2	17 1/2 Jan 14
1,068	4,634	Stanley Warner Corp (Un)---	5	14 1/2	Sale	16	Sale	—	—	68 Mar 14	70 Mar 25	63 1/2 Jan 23	70 Mar 25
9	9	Stauffer Chemical-----	10	—	—	—	—	—	—	91 Mar 19	91 Mar 19	91 Mar 19	91 Mar 19
975	3,664	Stech-Traung Litho Corp---	100	91	97	91	97	91	97	26 1/4 Mar 7	26 1/2 Mar 12	26 Feb 12	27 Jan 25
447	1,311	5% preferred (Un)-----	5	—	—	—	—	—	—	a38 1/2 Mar 6	a39 1/2 Mar 28	a36 1/2 Jan 2	a39 1/2 Jan 8
3,338	22,341	Δ Sterling Drug Inc-----	5	—	—	—	—	—	—	7 Mar 26	7 1/2 Mar 7	6 1/2 Feb 12	8 1/2 Jan 25
7,373	25,141	Δ Stone & Webster Inc-----	5	—	—	—	—	—	—	23 1/2 Mar 11	24 1/2 Mar 27	23 1/2 Feb 11	27 1/2 Jan 3
1,005	4,084	Studebaker Packard-----	10	—	7 1/2	Sale	—	—	—	22 1/2 Mar 4	24 1/2 Mar 11	21 Jan 17	24 1/2 Jan 22
17	78	Sunray Mid-Cont Co (Un)---	1	26 1/2	Sale	24	Sale	24 1/2	Sale	a1249 1/4 Mar 22	a1280 1/4 Mar 7	1240 Feb 12	1410 Jan 30
1,686	5,065	Super Mold Corp of Calif---	5	22 1/2	23 1/2	22 1/2	23 1/2	24	25 1/2	35 Mar 25	36 Mar 12	35 Mar 25	40 1/2 Jan 9
2,030	7,783	Superior Oil Co (Calif)---	25	—	—	—	—	—	—	40 1/2 Mar 27	41 1/2 Mar 21	40 1/2 Feb 13	44 1/2 Jan 7
435	935	Swift & Co (Un)-----	25	—	—	—	—	—	—	26 Mar 5	26 1/2 Mar 4	25 1/2 Feb 12	26 1/2 Mar 4
4,063	10,065	Sylvania Elec Prod (Un)---	7 1/4	—	—	—	—	—	—	59 1/2 Mar 4	65 1/2 Mar 28	54 1/2 Feb 11	65 1/2 Mar 28
6,182	20,245	Δ TXL Oil Corp (The)-----	1	59 1/2	Sale	—	—	64 1/2	Sale	30 Mar 12	30 1/2 Mar 4	28 1/2 Feb 11	33 Jan 10
3,185	15,194	Texas Co (The) (Un)-----	25	—	—	30 1/2	Sale	30 1/2	Sale	14 1/2 Mar 28	15 1/2 Mar 11	14 1/2 Feb 11	21 Jan 2
160	580	Texas Gulf Sulphur (Un)---	0	21	Sale	15 1/2	Sale	—	—	18 1/2 Mar 28	18 1/2 Mar 28	18 1/2 Mar 28	20 1/2 Jan 21
2,856	11,425	Textron Inc com-----	60c	—	—	—	—	—	—	33 1/2 Mar 29	35 1/2 Mar 15	32 1/2 Feb 15	37 1/2 Jan 4
421	1,662	\$1.25 convertible pfd-----	10	36 1/2	Sale	34 1/2	Sale	33 1/2	Sale	25 Mar 21	25 Mar 21	25 Mar 21	25 1/2 Feb 14
391	1,639	Tidewater Oil Co com-----	10	—	—	—	—	—	—	16 Mar 26	16 Mar 26	15 1/2 Feb 25	19 1/2 Jan 4
14,677	34,579	Preferred-----	25	—	—	—	—	—	—	36 1/2 Mar 4	39 1/2 Mar 8	35 1/2 Feb 12	39 1/2 Mar 8
1,289	3,128	Trans World Airlines Inc---	5	37 1/2	Sale	—	—	38 1/2	Sale	7 1/2 Mar 6	8 Mar 25	7 1/2 Feb 13	9 Jan 3
7,189	16,711	Transamerica Corp-----	2	8 1/2	9 1/2	7 1/2	8	7 1/2	8	27 1/2 Mar 1	29 1/2 Mar 29	26 1/2 Feb 6	29 1/2 Mar 29
7,735	14,393	TreeSweet Products Co-----	1	—	—	27 1/2	Sale	29 1/2	Sale	12 1/2 Mar 1	15 1/2 Mar 29	11 1/2 Jan 29	15 1/2 Mar 29
2,833	8,550	Tri-Continental Corp (Un)---	1	—	—	12 1/2	Sale	15 1/2	Sale	24 1/4 Mar 13	26 Mar 27	22 1/4 Feb 12	26 Mar 27
2,670	7,790	Warrants (Un)-----	1	—	—	—	—	—	—	107 1/4 Mar 26	110 1/4 Mar 5	103 1/2 Feb 5	113 Jan 7
1,370	4,351	Union Carbide & Carbon Corp (Un)-----	10	—	—	—	—	—	—	28 1/4 Mar 8	28 1/2 Mar 18	26 1/2 Jan 14	28 1/2 Mar 18
9,518	29,633	Union Elec of Missouri-----	0	59 1/2	Sale	53 1/4	Sale	—	—	52 1/2 Mar 12	53 1/2 Mar 22	52 Feb 12	60 1/2 Jan 4
6,267	20,994	Union Oil Co of Calif-----	25	—	—	—	—	27 1/2	Sale	27 1/2 Mar 20	28 1/2 Mar 5	27 1/2 Feb 26	31 Jan 7
500	6,106	Union Pac Ry Co (Un)-----	10	17 1/4	18 1/4	16 1/4	17 1/2	17 1/4	17 1/2	17 Mar 15	17 1/2 Mar 25	17 Feb 19	18 Jan 28
3,549	13,747	Union Sugar-----	12 1/2	—	—	16 1/2	17 1/2	17 1/4	17 1/2	29 1/2 Mar 26	32 1/2 Mar 4	29 1/2 Mar 26	42 1/2 Jan 8
5,117	12,096	United Airlines Inc-----	10	—	—	32 1/2	Sale	—	—	73 1/2 Mar 11	79 Mar 25	73 1/2 Mar 11	88 1/2 Jan 3
2,169	5,736	United Aircraft Corp-----	5	—	—	—	—	—	—	7 Mar 7	7 Mar 7	6 1/2 Jan 7	7 Mar 7
2,639	9,398	United Corp (Del) (Un)-----	1	—	—	—	—	—	—	6 1/2 Mar 5	7 Mar 7	4 1/2 Feb 7	4 1/2 Mar 27
2,580	7,152	United Fruit Co-----	5	—	—	—	—	—	—	46 1/2 Mar 4	47 1/2 Mar 27	45 1/2 Feb 7	47 1/2 Mar 27
533	1,830	United Gas Corp (Un)-----	10	—	—	—	—	32 1/2	Sale	32 1/2 Mar 29	33 1/2 Mar 19	32 1/2 Jan 9	33 1/2 Jan 31
886	3,372	U S Industries Inc com-----	1	—	—	—	—	—	—	15 Mar 4	15 1/2 Mar 7	14 1/2 Feb 11	16 1/2 Jan 8
687	6,221	U S Plywood-----	1	—	—	30 1/2	Sale	—	—	30 1/2 Mar 1	33 1/2 Mar 18	30 1/2 Mar 1	35 Jan 21
126	683	U S Rubber Co (Un)-----	5	—	—	—	—	—	—	40 1/4 Mar 25	40 1/4 Mar 25	40 1/4 Feb 27	49 1/4 Jan 4
10,411	51,094	U S Smelting & Refining & Mining Co (Un)-----	50	—	—	—	—	—	—	a52 1/2 Mar 29	a54 1/4 Mar 8	53 1/2 Feb 12	53 1/2 Feb 12
6,016	8,726	U S Steel Corp-----	16 1/2	71 1/2	Sale	—	—	59 1/4	Sale	57 1/2 Mar 25	60 1/2 Mar 5	57 1/2 Mar 25	72 1/2 Jan 2
476	476	Univer Consol Oil Co-----	10	—	—	50	Sale	55	Sale	50 Mar 1	55 Mar 28	49 Feb 27	55 Jan 4
240	839	Utah-Idaho Sugar Co (Un)---	5	—	—	—	—	—	—	4 Mar 8	4 Mar 19	4 Mar 8	5 1/2 Jan 10
250	250	Vanadium Corp of Amer-----	1	48 1/2	Sale	44 1/2	Sale	—	—	44 1/2 Mar 1	44 1/2 Mar 1	42 1/2 Feb 13	48 1/2 Jan 3
1,670	5,433	Vica Company (Un)-----	25	1.00	2.50	—	3.00	2.00	Sale	2.00 Mar 29	3 1/2 Mar 26	2.00 Mar 29	3 1/2 Mar 26
122	122	Victor Equipment Co-----	1	18 1/2	Sale	17 1/4	18 1/2	18 1/2	Sale	18 Mar 7	19 1/2 Mar 26	17 1/2 Jan 12	19 1/2 Mar 26
631	1,666	Walluku Sugar Co (Un)-----	20	22	—	23	—	25 1/2	—	25 1/4 Mar 18	25 1/4 Mar 18	25 1/4 Mar 18	25 1/4 Mar 18
76	76	Washington Water Power---	100	35 1/2	Sale	—	—	36 1/2	Sale	35 Mar 5	36 1/2 Mar 29	35 Feb 21	36 1/2 Mar 29
8,106	21,661	Weil & Co (Raphael)-----	100	—	89	60	80	75	Sale	62 Mar 6	80 Mar 27	62 Mar 6	80 Mar 27
2,387	8,490	Westates Petrol com (Un)---	1	82c	90c	84c	87c	78c	Sale	9 1/2 Mar 26	9 1/2 Mar 26	9 1/2 Mar 26	9 1/2 Mar 26
3,125	5,229	70c preferred (Un)-----	0	9 1/2	10 1/2	9 1/2	10 1/2	9 1/2	Sale	46 Mar 6	46 1/2 Mar 8	45 1/2 Jan 4	47 1/2 Jan 15
521	786	West Coast Life Insur (Un)---	5	46	Sale	46 1/2	Sale	46 1/2	Sale	49 Mar 20	50 1/2 Mar 22	47 Feb 18	50 1/2 Mar 22
1,540	3,869	West Indies Sugar Corp-----	1	—	—	—	—	23	Sale	22 Mar 4	24 Mar 14	21 1/2 Feb 26	24 1/2 Jan 4
7,636	14,508	Western Air Lines (Un)-----	1	—	—	—	—	13	13 1/2	13 Mar 11	13 1/2 Mar 1	11 1/2 Jan 7	13 Mar 1
443	1,732	Western Dept Stores-----	50c	11 1/2	12 1/4	13 1/2	Sale	—	—	55 1/2 Mar 4	55 1/2 Mar 4	55 1/2 Feb 15	56 1/2 Feb 7
934	6,474	Western Pacific RR Co-----	0	19 1/2	Sale	—	—	—	—	18 1/2 Mar 20	18 1/2 Mar 20	18 1/2 Feb 13	20 Jan 11
3,166	8,865	Westinghouse Air Brake Company (Un)-----	10	—	—	26 1/2	Sale	30	Sale	26 1/2 Mar 1	30 1/4 Mar 25	26 1/2 Feb 25	30 1/4 Jan 11
3,424	15,432	Westinghouse Elec (Un) 12.50	10	57 1/4	Sale	53 1/4	Sale	—	—	53 1/4 Mar 1	55 1/2 Mar 20	52 1/2 Feb 11	57 1/2 Jan 3
733	3,028	Wheeling Steel Corp (Un)---	10	—	—	—	—	—	—	53 Mar 12	53 1/2 Mar 26	53 Mar 12	65 1/4 Jan 11
23,250	59,675	Williston Basin Oil Explor Co-----	10c	19c	23c	17c	20c	17c	Sale	16c Mar 25	20c Mar 4	16c Mar 25	20c Jan 7
108	688	Δ Wilson & Co Inc-----	0	—	—	—	—	—	—	a13 1/2 Mar 18	a14 1/4 Mar 11	14 1/4 Feb 7	16 Jan 7
2,232	7,670	Woolworth (F W) (Un)-----	10	—	—	—	—	43 1/2	Sale	43 Mar 6	44 1/2 Mar 20	43 Mar 6	45 Jan 9
1,371	1,689	Δ Worthington Corp-----	10	—	—	—	—	—	—	54 1/4 Mar 5	56 Mar 14	54 1/4 Mar 5	56 Mar 14
902	2,552	Yellow Cab Co common-----	1	7 1/2	8 1/4	8	8 1/4	8 1/2	8 1/2	8 Mar 13	8 1/4 Mar 21	7 1/2 Feb 27	8 1/4 Jan 21
1,000	1,000	Conv 6% preferred-----	25	20	23	21	23	20 1/2	23	20 1/2 Mar			

Boston Stock Exchange

Monthly and Yearly Record

RANGE OF PRICES ON THE BOSTON STOCK EXCHANGE

Stock Sales—		1957	1956	Bond Sales—		1957	1956
March (Shares)-----		376,275	463,450	March -----		None	None
Jan. 1 to March 31 (Shares) _		1,126,213	1,402,779	Jan. 1 to March 31-----		None	None

Aggregate Sales in March Shares	Since Jan. 1 Shares	Boston Stock Exchange STOCKS Par	Price Jan. 2, 1957		March 1		March 29		Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices	RANGE SINCE JAN. 1	
			Opening or Bid	Ask	Opening or Bid	Ask	Closing or Bid	Ask			Lowest Sale Prices	Highest Sale Prices
4,910	5,181	American Motors Corp.....\$	5 1/4	5 1/2	5 1/4	5 1/4	7 1/4	7 1/4	5 1/4 Mar 4	8 1/4 Mar 22	5 1/4 Mar 4	8 1/4 Mar 22
28	72	Amer Sugar Refg.....					117	120	118 1/2 Mar 12	122 1/2 Mar 5	114 1/4 Feb 6	122 1/4 Feb 21
12,122	35,132	American Tel & Tel.....100	170 1/2	Sale	177 1/2	Sale	178 1/2	Sale	175 1/2 Mar 12	180 1/2 Mar 5	170 1/2 Jan 2	180 1/2 Mar 7
4,059	8,253	Anaconda Co.....50	71 1/4	Sale	60 1/4	Sale	63 1/2	Sale	60 1/2 Mar 1	64 1/4 Mar 29	57 1/2 Feb 19	73 1/2 Jan 9
1,374	17,104	Rights.....		Sale	2	Sale			2 Mar 1	2 1/2 Mar 4	1 1/2 Feb 19	2 1/2 Mar 4
11	18	Bangor and Aroos RR.....1	56 1/4	57	46	46 1/2	47	48	48 Mar 18	48 1/4 Mar 5	48 Mar 18	51 1/4 Feb 11
10	312	Boston & Albany RR.....100	133	137 1/2	135 1/2	138 1/2	134 1/2	137 1/2	134 1/2 Mar 22	134 1/2 Mar 26	133 Jan 10	136 1/4 Feb 7
4,727	11,598	Boston Edison.....25	50 1/2	Sale	51 1/4	Sale	50 1/2	Sale	50 1/2 Mar 4	51 1/2 Mar 4	50 Jan 7	54 Jan 29
109	293	Boston & Maine new w. l. * 5% preferred.....100	19	19 1/2	15 1/4	15 1/4			15 1/2 Mar 8	18 Mar 15	15 1/2 Feb 28	19 1/4 Jan 9
998	2,426	Boston Personal Prop Trust * Boston & Providence RR.....100	39	40 1/4	38 1/4	39 1/4	37 1/2	Sale	37 Mar 12	38 1/4 Mar 4	37 Mar 12	44 1/2 Feb 6
			80	88 1/2		88		86				40 Jan 4
101	381	Calumet & Hecla.....5	13 1/2	13 1/2	12 1/2	13 1/2	12 1/2	13 1/2	12 1/2 Mar 5	12 1/2 Mar 26	12 1/2 Feb 25	14 1/4 Jan 15
1,259	2,999	Cities Service Co.....10	67 1/2	Sale	58 1/2	Sale	60 1/2	61 1/4	58 Mar 13	61 1/4 Mar 22	58 Mar 13	68 1/2 Jan 3
249	1,347	Copper Range Co.....5	41 1/4	Sale	35 1/4	35 1/4	36 1/2	Sale	35 1/2 Mar 4	37 1/2 Mar 28	34 1/2 Feb 28	42 1/2 Jan 7
		Eastern Gas & Fuel Assoc— Common.....100	34 1/2	34 1/2	32 1/4	Sale	32	32 1/2	30 1/2 Mar 13	32 1/2 Mar 1	28 1/2 Feb 12	35 1/4 Jan 10
712	3,407	4 1/2% cumul pref.....100					80 1/2	81 1/4	80 Mar 15	81 1/4 Mar 20	80 Mar 1	81 1/4 Mar 20
168	168	Eastern Massachusetts Street Ry Common.....100		1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	1 1/2 Mar 18	1 1/2 Mar 18	70c Jan 7	1 1/2 Feb 25
100	212	6% 1st pfd series A.....100	66	Sale	61	65	55	60	59 1/2 Mar 18	59 1/2 Mar 25	59 Feb 18	67 1/4 Feb 15
145	438	8% preferred B.....100	44	50	60	64	58 1/2	61	60 Mar 15	62 Mar 7	46 Jan 7	62 Feb 21
190	685	5% pfd adjustment.....100	7 1/2	9	10 1/2	12	10	11	10 1/2 Mar 20	11 1/2 Mar 7	7 1/2 Jan 9	11 1/2 Mar 7
230	2,270	Eastern SS Lines Inc com.....	21	25	19 1/4	Sale			19 1/2 Mar 1	24 Mar 6	19 1/2 Feb 26	24 Mar 6
162	2,479	First National Stores.....5	48	Sale	49	Sale	49 1/2	Sale	47 1/2 Mar 8	50 Mar 28	47 1/2 Mar 8	52 Jan 21
1,723	5,127	Ford Motor Co.....5	54 1/2	Sale	56 1/2	Sale	55 1/2	Sale	55 1/2 Mar 29	59 1/2 Mar 19	54 Jan 16	59 1/2 Mar 1
1,934	6,201	General Capital Corp.....1	12.60	13.62	11.79	12.75	12.03	13.01				
6,989	23,448	General Electric Co.....5	59 1/4	Sale	55 1/2	Sale	58	Sale	55 1/2 Mar 18	58 1/2 Mar 28	52 1/2 Feb 12	59 1/2 Jan 2
2,011	6,453	Gillette Company.....1	42 1/2	Sale	41 1/2	Sale	45	Sale	41 1/4 Mar 4	46 1/2 Mar 27	40 1/2 Feb 12	46 1/2 Mar 27
10	10	Hathaway Bakeries.....1	3 1/4	4 1/4	3 1/4	4 1/4	3 1/4	4	3 1/2 Mar 19	3 1/2 Mar 19	3 1/2 Mar 19	3 1/2 Mar 19
313	792	Island Creek Coal Co.....50c	52 1/2	53	46 1/2	Sale	44 1/2	45	43 1/2 Mar 12	46 1/2 Mar 5	42 1/2 Feb 13	52 1/2 Jan 9
1,651	4,522	Kennecott Copper.....*	126 1/4	Sale	106 1/4	Sale	113 1/4	Sale	106 1/4 Mar 1	113 1/4 Mar 29	102 1/2 Feb 12	128 1/4 Jan 7
12	128	Loew's Boston Theatre.....25	11 1/2	15 1/2	15	16 1/4	15 1/4	Sale	15 1/4 Mar 29	15 1/4 Mar 29	14 1/2 Feb 14	15 1/4 Jan 9
445	1,193	Lone Star Cement Corp.....10			33 1/4	33 1/4	34	Sale	33 1/2 Mar 28	34 Mar 29	32 1/2 Feb 12	35 1/2 Jan 17
159	185	Maine Cent RR 5% pfd.....100	130	141	118	Sale	116	118	116 Mar 11	119 Mar 5	116 Mar 11	131 Jan 18
600	2,000	Narragansett Rac'g Assn.....1	12	12 1/4	12 1/2	13	13	13 1/2	12 1/2 Mar 13	13 1/2 Mar 27	12 Feb 20	13 1/2 Mar 27
3,832	6,566	National Service Cos.....100	7c	8c	8c	10c	8c	9c	8c Mar 14	12c Mar 5	6c Jan 9	12c Mar 5
11,059	32,777	New England Elec System..20	17 1/2	Sale	16 1/4	Sale	16 1/4	Sale	16 1/4 Mar 1	17 1/2 Mar 20	16 1/4 Jan 31	17 1/2 Jan 28
1,162	3,441	New England Tel & Tel.....100	132 1/2	Sale	135 1/4	Sale	134 1/2	Sale	134 1/2 Mar 21	137 1/2 Mar 4	132 Jan 3	137 1/2 Mar 4
94	280	New York New Haven & Hartford RR.....10c	14 1/4	14 1/4	13 1/2	14 1/4	16	16 1/2	14 1/2 Mar 5	15 1/2 Mar 25	13 1/2 Feb 27	16 1/4 Jan 14
110	510	Norbut Corporation.....50c	3 1/2	3 1/2	3	3 1/2	3	3 1/2	3 Mar 5	3 1/2 Mar 22	3 Mar 5	3 1/2 Jan 30
85	172	Northern RR (N H).....100	92	95	88 1/2	90	85	94	88 Mar 4	91 1/2 Mar 20	88 Feb 6	91 1/2 Mar 20
840	3,091	Olin-Mathieson Chemical...*	48 1/2	Sale	45 1/2	Sale	45 1/2	Sale	44 1/2 Mar 26	47 Mar 8	42 1/2 Feb 12	50 1/2 Jan 3
2,872	5,249	Pennsylvania RR.....50	21 1/2	Sale	20 1/2	Sale	20 1/4	Sale	20 Mar 12	20 1/2 Mar 28	20 Feb 25	22 1/2 Jan 11
67	531	Quincy Mining Co.....25	26 1/4	30	26 1/4	27 1/4	25	28 1/4	26 Mar 26	27 Mar 12	26 Mar 26	27 1/2 Jan 22
100	945	Reece Folding Machine.....10	2 1/2	3	1 1/2	2 1/2	1 1/4	2 1/4	1 1/2 Mar 14	1 1/2 Mar 14	1 1/2 Feb 20	2 1/4 Jan 14
128	464	Rexall Drug Co.....2.50	10 1/4	10 1/4	9 1/2	10 1/4	9 1/4	10 1/4	9 1/2 Mar 5	10 1/4 Mar 19	9 1/2 Feb 21	10 1/4 Jan 3
923	4,394	Shawmut Association.....*	23 1/2	23 1/2	22 1/2	23	21 1/4	22 1/2	21 1/2 Mar 18	22 1/2 Mar 5	21 1/2 Mar 18	23 1/2 Jan 4
7,783	7,783	Standard Oil Co (N J).....7			55 1/4	Sale	57 1/2	Sale	55 1/4 Mar 1	58 1/2 Mar 7	55 1/4 Mar 1	58 1/2 Mar 7
865	2,299	Stone & Webster Inc.....*	37 1/2	Sale	36 1/4	Sale	39 1/2	39 1/2	37 1/2 Mar 4	39 1/2 Mar 28	36 Feb 12	39 1/2 Jan 9
1,126	2,230	Stop & Shop.....1	19 1/2	20	18	Sale	18	Sale	17 1/2 Mar 12	18 Mar 29	17 1/2 Feb 25	20 1/2 Jan 9
2,022	7,413	Torrington Co (The).....*	26 1/2	Sale	25	Sale	25 1/2	Sale	24 1/2 Mar 18	25 1/2 Mar 8	24 1/2 Mar 18	27 1/4 Jan 4
972	4,280	Union Twist Drill.....5	31	Sale	30 1/4	Sale	29 1/2	Sale	29 1/2 Mar 29	32 1/2 Mar 14	29 1/2 Mar 29	32 1/2 Mar 14
7,755	24,177	United Fruit Co.....*	44 1/4	Sale	45 1/4	Sale	47 1/4	Sale	45 1/2 Mar 5	47 1/2 Mar 29	44 Jan 2	47 1/2 Jan 15
2,769	7,290	United Shoe Mach com.....25	40 1/4	Sale	44	44 1/2	41 1/2	Sale	41 1/2 Mar 29	45 1/2 Mar 17	40 1/2 Jan 29	45 1/2 Feb 26
1,129	2,275	U S Rubber Co.....5	48	Sale	40 1/4	40 1/4	40 1/4	Sale	40 Mar 22	42 Mar 6	39 1/2 Feb 12	49 Jan 4
187	512	U S Smelt Ref'g & Mg Co..50	58 1/2	59	54 1/2	Sale	52 1/2	53 1/4	52 1/2 Mar 27	54 1/2 Mar 18	52 1/2 Mar 27	63 1/2 Jan 14
10	247	Vermont & Mass Ry Co.....100	92	98	93	106	90	106	92 1/2 Mar 19	92 1/2 Mar 19	92 Jan 29	95 Feb 27
140	479	Waldorf System Inc.....*	13 1/2	Sale	13 1/4	Sale	13 1/2	13 1/2	13 1/2 Mar 21	13 1/2 Mar 25	13 1/2 Mar 21	14 Feb 18
1,993	7,473	Westinghouse Electric.....13.50	58	Sale	52 1/2	Sale	55 1/4	55 1/4	52 1/2 Mar 1	56 1/4 Mar 7	52 1/2 Feb 15	58 Jan 2
	57	Woodley Petroleum Co.....8	76	76 1/4	74	74 1/4	70 1/4	71			72 1/2 Feb 26	77 1/4 Jan 13

*Feb. 28 value on new common (ex-5-for-1 split). a General Capital Corp. split its stock on a 5-for-1 basis. x Ex-dividend. y Ex-rights. z Ex-\$28 first liquidating distribution.

General Quotations

OF BONDS AND STOCKS

In the earlier part of this publication complete records of the dealings on the leading stock exchanges of the country for the latest month and for the calendar year to date, are furnished. In this department of General Quotations we combine in one comprehensive whole, securities of all classes and description, not only those dealt in on the exchanges, but also leading unlisted and inactive securities. The following is an index to the different classes of securities quoted:

	Page		Page
Exchange Seats	57	Investing Companies Securities	63
Federal Land Bank Bonds	78	Municipal Bonds—Domestic	78
Foreign Government Bonds	79	Canadian	81
Industrial Bonds	64	Public Utility Bonds	57
Industrial and Miscellaneous Stocks	67	Public Utility Stocks	60
Insurance Stocks	77	Railroad Bonds	53
		RR Equipment Trusts	64
		Railroad Stocks	56
		Real Estate Bonds and Stocks	67
		Securities Called for Redemption	87
		United States Government Securities	78
		United States Territorial Bonds	75

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue. The letter "f" prefixed to bond prices denotes that the quotation is a flat price—that is, that the accrued interest forms part of the price, and therefore the purchaser does not have to provide for it separately in making payment. In the case of income bonds and bonds in default, the price is always "flat," and no designating mark is employed to indicate the fact.

Quotations for guaranteed stocks are "and dividend"; that is, the accrued dividend must be paid in addition to the price. It should be borne in mind in the use of these tables that the quotations for many inactive and unlisted securities are merely nominal, but in all cases the figures are obtained from sources which are considered reliable.

The following abbreviations are often used, viz.: "M" for mortgage, "g" for gold, "gtd" for guaranteed, "end" for endorsed, "cons" for consolidated, "conv" for convertible, "sf" for sinking fund, "lg" for land grant, "opt" for optional. The italic type in the letters showing the interest period indicates the month when the bonds mature.

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds

Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask
RAILROAD BONDS			Central Rtl of New Jersey—			Juda Railroad Co—		
Laramie Canton & Youngstown—			Gen mtge 3 1/4s 1987	54 1/2	55	1st mtge 4s June 30 1970	130 1/2	32
Cons mtge 4s ser A 1988	78	80	Charleston & West Carolina Ry—			Impvt & Equip 4s 1970	140 1/4	41
Cons mtge 4 1/2s ser B 1988	86	89	Cons 5s 1964	100	—	1st lien & ref 4s ser A 1970	140 3/4	42
Laramie Union Passenger Depot—						Is lien & ref 4s ser B 1970	140 3/4	42
1st mtge 4 1/2s ser A 1974	88	—	Chesapeake & Ohio—			Dayton Union Ry—		
Alabama Great Southern—			General 4 1/2s gold 1992	109	—	General B 3 1/4s 1965	89	94
1st mtge 3 1/2s ser A 1967	91	93	Ref & Impvt 3 1/2s ser D 1986	91	—	Delaware & Hudson—		
Alabama & Vicksburg Ry—			Ref & Impvt 3 1/2s ser E 1986	91	—	1st & ref mtge 4s ext 1963	97 1/2	100
1st mtge 5s series A 1974	101	—	Ref & Impvt 3 1/2s ser H 1973	97 1/2	99	Delaware Lackawanna & Western—		
Delaware & Susquehanna RR—			Richmond & Allegheny Div—			Lackawanna Rtl of N J Div—		
1st mtge ext 2 1/4s 1971	81	—	Cons mtge 1st 4s 1989	97 1/2	—	1st 4s ser A May 1 1993	62 1/4	64
Gen mortgage 4 1/2s 1975	95	—	2nd cons mtge 4s 1989	93	106	1st inc 4s ser B May 1 1993	157 1/4	60
Algonia Central & Hudson Bay Ry			Refunding and Impvt mtge—			Morris & Essex div—		
1st income 5s 1989	145	148	2.90s series G-17 1958	b4.00 less 1/4		Coll tr 4-6s 2042	91	92
Allegheny Corp—			2.55s series G-18 1959	b4.10 less 1/4		N Y Lackawanna & Western Div		
5s & 1 deb series A 1962	98 1/2	99	2.60s series G-19 1960	b4.15 less 1/4		1st & ref 5s ser C 1973	88 3/4	91
Allegheny & Western—			2.65s series G-20 1961	b4.20 less 1/4		Income 5s 1993	171 3/4	74
1st mortgage gtd 4s 1998	75 1/2	76	2.70s series G-21 1962	b4.25 less 1/4		Oswego & Syracuse—		
Ann Arbor 1st mtge 4s 1995	76	77	2.75s series G-22 1963	b4.25 less 1/4		4-6s May 1 1993	81	84
Atchafalaya Tepeka & Santa Fe—			2.80s series G-23 1964	b4.25 less 1/4		Pennsylvania Division ref mtge—		
General gold 4s 1995	104 1/2	105	2.85s series G-24 1965	b4.25 less 1/4		Ref M & coll trust 5% ser A	82	86 1/4
4s stamped July 1 1995	100 1/2	102	2.90s series G-25 1966	b4.25 less 1/4		due May 1 1985	72	74
Atlanta & Charlotte Air Line—			Chicago Burlington & Quincy—			Ref mtge & coll trust 4 1/2%		
1st mtge 3 1/4s 1963	93	—	General mtge 4s 1988	100 1/2	100 1/4	ser B due May 1 1985	71	75
Atlanta Knoxville & Northern—			1st & ref mtge 3 1/2s 1985	86 1/2	—	Utica Chenango & Susquehanna		
1st cons 4s Mar 1 2002	94	—	1st & ref mtge 2 1/2s 1970	86 1/2	90	Ry Div 1st 3-5s May 1 1992	57 1/2	59
Atlantic Coast Line RR—			1st & ref mtge 3s 1990	84	—	Warren RR 1st ref 3 1/2s 2000	81	85
Gen mtge 4s ser A 1980	94	—	Chicago & Eastern Ill (new co)—			2nd 4-6s May 1 1992		
Gen mtge 4 1/2s ser A 1984	102	102 1/2	Gen mtge conv inc 5s Apr 1997	193	93 1/4	Denver & Rio Grande Western—		
Gen mtge 4 1/2s ser C 1973	97 1/2	105	1st mtge 3 1/2s ser B 1985	81 1/2	83	1st mtge ser A (3% fixed 1%		
Gen mtge 3 1/2s ser D 1980	93 1/4	—	5s inc debts w/ Jan 1 2054	68	69	contingent interest) 1993	89 1/2	90
Irred ests of indebtedness 5s	107	—	Chicago & Erie 1st 5s 1982	106	109	4 Income mtge ser A (4 1/2%		
Atlantic & Danville Ry Co—			Chicago Great Western Ry—			contingent interest) 2018 April	88	95 1/4
1st 3s July 1999	140	42	1st mtge 4s 1988	84 1/2	86	Denver & Salt Lake Ry—		
2nd 3s July 1999	134	36	Gen mtge inc 4 1/2s 2038	72 1/2	77	Inc mtge (3% fixed and 1%		
Baltimore & Ohio RR—			Chicago Indianapolis & Louisville			contingent) 1993	88	—
4 1/2s conv income Feb 1 2010	76 1/4	77	1st line 4s ser A Jan 1 1983	163	64 1/2	Denver & Salt Lake Ry—		
4 1/2s conv deb ser A 2010	83 1/2	84 1/2	2nd Income 4 1/2s 2003	164 1/4	65 1/4	See Denver & Rio Grande West		
1st consolidated mtge			Chicago Memphis & Gulf—			Detroit & Mackinac Ry—		
3 1/2s series A 1970	87 1/2	88 1/2	Ext at 3% to Dec 1982	59	61	1st lien 4s 1995	78	85
4s series B 1980	78 1/2	79 1/2	Chicago Milw St Paul & Pac Rtl			2d mtge gold 4s 1995	78	—
4 1/2s series C 1995	81	81 1/4	1st mtge 4s ser A 1994	83 1/2	—	Detroit Terminal & Tunnel—		
Battle Creek & Sturgis Ry—			Gen Income 4 1/2s A 2019	80	85	1st guar 4 1/2s 1961	100 1/2	100 1/4
1st guaranteed 3s 1989	60	—	Gen Income 4 1/2s B 2044	61	61 1/2	Detroit Toledo & Ironton—		
Bay City & Battle Creek—			5s inc debts ser A Jan 1 2055	56 1/4	57	1st mtge 2 1/2s ser B 1976	80	85
1st 3s 1989	63	—	Chicago & North Western—			Detroit & Toledo Shore Line—		
Bedford Belt Ry—			2nd mtge conv inc 4 1/2s 1999	65	65 1/4	1st mtge 2 1/2s series A 1982	89	93
1st 2 1/2-4 1/2s Jan 1 1994	65 1/2	70	1st mtge 3s ser B 1988	67 1/2	69	East Pennsylvania 1st 4s 1986	96	99
Boston & Albany 5s Oct 1993	94	97	Chicago Rock Island & Pac Ry—			Night Joliet & Western—		
4 1/2s improvement 1978	73	76	1st mtge 2 1/2s ser A 1980	—	84 1/2	1st mtge 3 1/2s series A 1970	88 1/2	—
Boston & Maine RR—			4 1/2s income debts 1995	93	93 1/2	Empire & Williamsport—		
1st mtge 5s series A 1987	75 1/2	76	Chicago Terre Haute & Southeast			Income 4s 1982	97	—
1st mtge 4 1/2s ser JJ 1981	75 1/2	77	1st & ref M 2 1/2s-4 1/2s Jan 1 1984	67 1/2	69	El Paso & Southwestern RR—		
1st mtge 4s series RR 1980	69 1/2	70	Income mtge 2 1/2s-4 1/2s Jan 1 1984	65	67	1st & refunding 5s 1988	101 1/2	104
Inc mtge 4 1/2s A July 1970	52 1/2	54	George Union Station			5s stamped 1985	100	100
Buffalo Rochester & Pittsburgh—			1st mtge 3 1/2s series F 1963	93 1/2	95	Erie Railroad Co—		
Cons mtge (stamped modified)			1st mtge 2 1/2s series G 1963	95	96	Gen mtge conv inc 4 1/2s 2018	71 1/4	72 1/4
4 1/2s due 1987	89 1/2	100	Chicago & Western Indiana			1st cons mtge 2 1/2s ser H '84	90	93
Canada Southern 5s 1962	102 1/2	102 1/2	1st coll tr mtge 4 1/2s A 1982	99 1/4	101 1/4	1st cons M 3 1/2s ser F 2000	73	75 1/2
Canadian National Railways—			Inc Indianapolis & Western—			1st cons M 1 1/2s ser G 2000	73	—
7s 20-year guaranteed 1989	101 1/2	102 1/2	1st (stp mod) 3-5s 1985	86	90	5s Income debts Jan 1 2020	70 1/2	72 1/2
4 1/2s guaranteed 1987	104 1/2	—	International Union Terminal Co—			Ohio Div 1st mtge 3 1/2s 1971	88	91
Canadian Pacific Ry—			1st mtge 3 1/2s series E 1969	96 1/2	100	Florida East Coast 4 1/2s 1989		
3 1/2s conv coll tr 1970	134	137	1st mtge 2 1/2s series G 1974	—	86 1/4	1st & refunding 5s 1974	111 1/2	118 1/2
Conv coll tr 3 1/2s 1986	100 1/2	102	Levland Ohio Erie & St Louis—			Fonda Johnstown & Gileverville—		
Conv coll tr 4s 1989	108 1/2	108	General 4s gold 1993	78	—	2nd cons income 4 1/2s 2011	130	—
4s consol deb (perpetual)	97 1/2	98 1/2	Gen mtge 5s series B 1993	100	—	Fort Dodge Des Moines & South—		
Carolina Clinchfield & Ohio—			Ref & Imp 4 1/2s ser E 1977	75	75 1/2	1st inc 4s Dec 31 1991	146	50
1st mtge 4s series A 1985	101	—	Cincinnati Washak & Michigan			Port Street Union Depot Co—		
Carthage & Adirondack Ry—			1st 1st 4s 1991	64 1/2	66	1st sinking fund 3 1/2s 1985	98	—
1st guaranteed 4s 1981	63	65	St Louis div 1st 4s 1990	87 1/2	88	Port Worth & Denver Ry Co—		
Central of Georgia—			Levland Short Line 4 1/2s 1981	100	102 1/2	1st mtge 4 1/2s 1982	100	102
1st mtge 4s ser A 1995	79	81 1/2	Levland Terminal & Valley—			Georgia & Florida RR—		
Gen mtge 4 1/2s ser A 2020	92 1/2	93 1/4	1st 4s gold guaranteed 1985	78	80	1st mtge 6s 1946 series A	114	15 1/2
Gen mtge 4 1/2s ser B 2030	75	76 1/4	Connecting Ry (Philadelphia)			Certificates of deposit	112 1/2	14
Central Pacific—			1st mtge 3 1/2s ser A 1976	79	83	Grand River Valley—		
1st & ref 3 1/2s ser A 1974	93	—	Consolidated Railroads of Cuba			See Michigan Central		
1st mtge 2 1/2s ser B 1988	95	—	3s cum inc debts (stamped as			Grand Trunk Pacific—		
Central & Western RR—			to payment in US \$) 2001	122	22 1/4	Western Div 1st 3s 1982	98	99
1st mtge 3 1/2s ser A 1974	93	—	Cuba Northern Ry—			Sterling 4s 1982	101 1/2	102 1/2
1st mtge 2 1/2s ser B 1988	95	—	1st mtge (series of 1942)					
			4s 1970	140	40 1/2			

a Called for redemption, see page 87. b Basis. c Ex-interest. f Flat price. k Last sale. n Nominal r Canadian dollar value.

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue.

Table with columns: Bonds, Bid, Ask, Bonds, Bid, Ask, Bonds, Bid, Ask. Rows include various railroad bonds such as Great Northern, Green Bay & Western, Hudson & Manhattan, Indiana Harbor Belt RR, Kanawha & Mich 1st 4s 1990, Lackawanna RR of N J Div, Lehigh Valley Terminal Ry, etc.

a Called for redemption, see page 87. b Basis. c Ex-interest. f Flat price. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value.

RAILROAD BONDS

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask
St Paul-Duluth Division			Tennessee Ala & Georgia Ry—			Virginian Railway—		
See Northern Pacific			1st 4s 1957.....A-O	99	100	1st lien & ref mtge—		
St Paul Union Depot—			Terminal RR Assn (St. Louis)—			3s series B 1995.....M-N	83	85
1st & ref M 3 3/4s ser B 1971...A-O	89	94	Ref & imp 4s ser C 2019.....J-J	99	101	3 3/4s series C 1973.....A-O	93 3/4	—
San Francisco Terminal—			Ref & imp M 2 3/4s ser D 1985...A-O	82 1/2	87	Wabash Railroad Co—		
See Southern Pacific Co			Texas & New Orleans RR Co—			Gen mtge 4s inc A 1981.....Apr	76 1/2	80
Soloto Valley & New Eng'd RR—			3 3/4s series B 1970.....A-O	83 1/2	85 1/2	Gen mtge 4 1/4s inc B 1991...Apr	75 1/4	—
1st gtd 4s 1989.....M-N	101	—	3 3/4s series C 1990.....A-O	82 3/4	—	3 3/4s series B 1971.....F-A	87 3/4	88
Seaboard Air Line RR Co—			Texas & Pacific Ry—			Warren RR (see D L & W)		
1st mtge 3s series B 1980.....M-N	83 1/2	85	1st gold 5s 2000.....J-D	111	—	Washington (D C) Terminal—		
3 3/4s s f debs 1977.....M-S	k92	Sep 18	Gen & ref M 3 3/4s ser E 1985...J-J	95 1/2	—	1st mtge 2 3/4s ser A 1970.....F-A	83	—
South & North Alabama—			Texas Pac-Mo Pac Term RR—			Waterloo Cedar Falls & No RR—		
Gen cons gtd gold 5s 1963...A-O	100	—	3 3/4s mtge ser A 1974.....J-D	87	—	1st cum income 5s 1982.....J-J	198	100
Southern Indiana Ry—			Toledo & Ohio Central—			West Shore 1st 4s 2361.....J-J	62 1/2	63 1/2
1st mortgage 2 3/4s 1994.....J-J	66	67 1/2	Ref & imp mtg 3 3/4s ser A '60...J-D	96 1/2	96 3/4	Registered	62	62 3/4
Southern Pacific Co—			Toledo Peoria & Western RR—			West Virginia & Pittsburgh—		
1st 4 1/4s (Ore Lines) 1977.....M-S	97 3/4	99 3/4	1st mtge 4s series B 1987.....J-J	97	—	1st gold sinking fund 4s 1990...A-O	84	88
40-year 4 1/4s 1969.....M-N	98 1/2	99 1/4	Toledo Terminal 1st 4 1/2s 1957...M-N	99 1/4	100	Western Maryland Ry—		
50-year 4 1/4s 1981.....M-N	94 3/4	95 3/4	Union Pacific—			Gen mtge 4s ser A 1969.....A-O	96 1/2	97 1/2
San Francisco Terminal—			Ref mtge 2 1/2s ser C 1991.....M-S	80	—	1st mtge 3 3/4s series C 1979...A-O	90	95 7/8
1st mtge 3 3/4s ser A 1975.....J-D	82 1/2	86	2 1/2s debenture 1976.....F-A	86 3/4	87	5 1/2s debentures 1982.....J-J	103 3/4	104 1/4
Southern Railway—			1st mtge 3s 1978.....J-D	88	—	Western Pacific RR Corp—		
1st mtge 2 3/4s ser E 1986.....J-J	76	—	United N J RR & Canal Co—			1st & ref mtge 3 3/4s ser A '81...J-J	86 1/4	—
1st mtge 2 3/4s ser F 1998.....J-J	71	—	1st 4 1/4s Sept 1 1979.....M-S	102	—	5s income debs 1984.....A-O	98 1/4	—
1st mtge 2 3/4s ser G 1961.....J-J	93	96 1/4	1st 4 1/4s Feb 1 1973.....F-A	99	—	Western Ry of Ala 4 1/4s 1958...A-O	99	—
1st mtge 5 1/4s series H 1983...A-O	105	108	Gen mtg 2 3/4s 1976.....M-S	80	84	Wheeling & Lake Erie RR—		
Southern Railway—			Utica Chenango & Susq. Ry Div—			Gen & ref M 2 3/4s ser A 1992...M-S	85	—
1st consolidated gold 5s 1994...J-J	115 1/2	120	See Del Lack & Western			Gen & ref M 2 3/4s ser B 1974...F-A	86	—
Alken Branch 4s 1998.....J-J	78	—	Vandalla RR 4s series B 1957...M-N	99 1/2	100 1/2	Gen & ref M 2 3/4s ser C 1974...F-A	86	—
Memphis Div gold 5s 1996...J-J	107	109	Vera Cruz & Pacific RR—			Wichita Falls & Southern—		
New Orleans & Northeastern RR—			1st 4 1/2s 1934 Plan A.....	f15 1/4	16 3/4	1st 5s extended 1948.....J-J	135	40
Joint 3 3/4s 1977.....M-N	97	—	Plan B	f24	26	Winston-Salem Southbound—		
Spartanburg Union & Columbia			Vicksburg Shreveport & Pacific			1st gold 4s 1960.....J-J	100 1/2	—
1st 4s 1995.....J-J	99	—	Ref. & imp. 5s ser B 1973...M-N	100	—	Winston-Salem Terminal Co—		
Sokane International RR—			Virginia & Southwest 5s 2003...J-J	101 1/2	—	1st sink fund gtd 3 3/4s 1970...M-S	97	—
Mtge 4 1/4s series A 2013.....Apr	f83	88 1/2	1st cons gold 5s 1958.....A-O	100 1/2	101 1/2	Wisconsin Central RR—		
Sturgis Goshen & St Louis Ry—						1st 4s series A Jan 1 2004.....	70	70 3/4
1st 3s Dec 1 1989.....J-D	49	52				Gen income 4 1/4s Jan 1 2029...-	69 1/4	72

RAILROAD EQUIPMENT TRUST CERTIFICATES

RAILROAD EQUIPMENT TRUST CERTIFICATES		Dec. 31, 1956 Bid Price	Chic & East'n Illinois Ry (Cont)	Dec. 31, 1956 Bid Price
The prices quoted here are the dollar valuations for practically all the outstanding issues. It being impossible to revise these figures each month, the quotations shown are the Dec. 31, 1956, valuations, published on the assumption that little change has taken place in the quoted value of the bonds since that date. For the certificates issued since Dec. 31, the bid prices at the time of issuance are shown. For the serial issues, we are indicating the bid for the lowest, and the bid for the highest maturity.				
Ann Arbor Railroad—			3 1/2s series I	
3 3/4s series C April 1 1958-72...	100	to 98	Feb 1-Aug 1 1957-1967.....	99 1/2 to 86 1/2
Atlantic Coast Line RR—			3 3/4s series J	
2 1/2s series J March 1 1958-64...	97 1/2	to 88 1/2	March 1-Sept 1 1957-1968...	99 1/2 to 89 3/4
2 3/4s ("J" 2nd) Mar 1 1958-64...	98 1/2	to 89 3/4	4 3/4s series K	
4 3/4s series K Jan. 1 1958-72...	100 1/4	to 100	Aug 1 1957 to Feb 1 1972.....	100 to 95 1/2
Baltimore & Ohio RR—			Chicago & North Western Ry—	
2 1/2s series N March 1 1958-60...	97 1/2	to 93 1/2	1 1/2s of 1946 Feb 1 1958-1961...	96 1/2 to 86 3/4
2s series O June 1 1957-60.....	98 1/2	to 92 1/2	1 1/2s of 1947 Aug 1 1957.....	98 1/2 to 85
2s series P Nov 1 1957-60.....	98 1/2	to 91 1/2	2 3/4s (1st 1948) Aug 1 1957-1963...	98 1/2 to 85
2 1/2s series Q Nov 1 1957.....	98 1/2	—	2 3/4s (2nd 1948) Nov 1 1957-63...	98 to 83 3/4
2 1/2s series X Feb 1 1958.....	98	—	2 3/4s (1st 1949) June 1 1957-64...	98 1/2 to 82 1/2
2 3/4s series Y May 1 1957-58.....	99 1/4	to 97 1/2	2 3/4s (2nd 1949) Aug 1 1957-64...	98 1/2 to 81 3/4
2 1/2s series Z July 1 1957-58.....	98 1/2	to 97	2 1/2s of 1950 April 1 1957-1965...	99 1/2 to 79 3/4
2 1/2s series AA July 1 1957-64.....	99	to 87 1/2	2 1/2s of 1951 March 15 1958-66...	97 1/2 to 80 3/4
2 1/2s series BB Jan 1 1958-65.....	98 1/2	to 86 3/4	3s (1st 1952) May 1 1957-1967...	99 1/2 to 81 1/2
3s series CC Sept 1 1957-66.....	99	to 88	3 1/2s (2nd 1952) July 1 1957-67...	99 to 82 3/4
3s series DD March 1 1958-67.....	98 1/2	to 87 3/4	3 1/2s (1st 1953) April 1 1957-68...	99 1/2 to 85
3 3/4s series EE June 1 1957-67...	99 1/2	to 88 1/4	3 3/4s (2nd 1953) Jun 15 1957-68...	99 1/2 to 86 3/4
Series FF—			3 3/4s (3rd 1953) Aug 15 1957-69...	99 1/2 to 86 3/4
1st & 2nd 3 3/4s Dec 1 1957-67...	99	to 88 1/2	2 1/2s of 1954 March 1 1958-1969...	97 1/2 to 79
3rd install 3 3/4s Dec 1 1957-67...	99	to 89	2 1/2s (2nd 1954) May 1 1957-69...	99 1/2 to 78 1/2
3 3/4s series GG—			3 3/4s of 1955 July 15 1957-1970...	99 1/2 to 82 3/4
1st & 2nd 3 3/4s Jan 1 1958-71...	98 1/2	to 87 1/2	3 3/4s (2nd 1955) Nov 1 '57-70...	99 to 85
3rd & 4th 3 3/4s Jan 1 1958-71...	99 1/4	to 91 3/4	3 3/4s (2nd of '55) Nov 1 1957-70...	99 1/2 to 85 3/4
4 3/4s series HH Jan 1 1958-72...	103 1/4	to 100	4 3/4s of 1956 June 15 1957-71...	99 1/2 to 91 1/2
4s series II Feb 1 1958-72.....	100 1/2	to 99 3/4	5s (2nd of '56) Nov 1 1957-71...	100 to 97 3/4
Bangor & Aroostook RR—			5 1/2s (3rd of '56) Nov 15 57-71...	100 1/4 to 98 1/2
2 1/2s series N Dec 1 1957-63.....	98 1/4	to 87 3/4	5 1/2s of 1957 March 15 1958-72...	100 1/4 to 100
3 1/4s of 1952 Apr 1-Oct 1 57-67...	99 1/4	to 87 3/4	Chicago Burlington & Quincy RR	
2 1/2s of 1954 June 1 1957-1969...	99 1/2	to 82 3/4	2 1/2s of 1948	
2 3/4s series P of 1954.....	98 1/2	to 81 1/2	April 1-Oct 1 1957-1963.....	98 1/2 to 88 1/2
Belt Ry Co of Chicago—			2 1/2s of 1949	
2 1/4s of 1950			Jan 1-July 1 1957-1964.....	99 1/4 to 87 1/2
April 1-Oct 1 1957-1962.....	98 1/2	to 89 1/2	2s (2nd of 1949)	
Boston & Maine RR—			June 1-Dec. 1 1957-1959.....	98 1/2 to 94 1/2
4 3/4s series I March 1 1958-71...	99 1/2	to 92 1/2	2 1/2s of 1950	
6s series No. 1 March 1 '58-71...	101	to 102 1/2	March 1-Sept 1 1957-1965.....	99 to 84 1/2
Cambria & Indiana RR—			3 1/4s of 1953	
2s of 1949 A June 1 1957-59...	98 1/2	to 94 3/4	May 1-Nov 1 1957-68.....	99 1/4 to 90 1/2
Central of Georgia—			2 1/2s (2nd 1953)	
3 3/4s series W May 1 1957-67.....	99 1/2	to 87 3/4	May 1-Nov 1 1957-68.....	99 1/2 to 86 3/4
3 3/4s series X Nov 1 1957-67.....	99 1/2	to 88 1/4	2 1/2s of 1954	
3 3/4s series Y Sept 1 1957-68.....	99 1/2	to 89 3/4	Jan 1-July 1 1957-1969.....	99 1/2 to 84 3/4
2 1/2s series Z Aug 1 1957-1969...	99	to 82 3/4	2 1/2s (2nd 1954)	
3 1/2s series A Feb 1 1958-70.....	98 1/2	to 85	June 1-Dec 1 1957-1969.....	98 1/2 to 83 3/4
3 3/4s ser B Feb 1-Aug 1 1957-71...	99 1/2	to 85 3/4	2 1/2s of 1955	
4 3/4s ser C May 1-Nov 1 1957-71...	100 1/2	to 98 1/2	Jan 15-July 15 1957-1970.....	99 1/2 to 86 3/4
Central RR of New Jersey—			3 1/4s (2nd 1955)	
2 1/2s series A Oct 15 1957-63.....	98 1/4	to 84 1/2	March 1-Sept 1 1957-1970.....	99 1/2 to 88 1/2
2 1/2s of 1950 April 1 1957-65.....	99 1/2	to 81 1/2	3 1/4s (#1 of 1956)	
3 1/4s of 1952 Oct 1 1957-67.....	99	to 85 1/2	Feb 1-Aug 1 1957-71.....	99 1/2 to 88 1/4
3 3/4s of 1953 March 1 1958-68...	97 1/2	to 85 1/2	3 3/4s (No. 2 of 1956)	
3 1/2s of 1954 April 1 1957-69...	99 1/2	to 81 1/4	May 1-Nov 1 1957-1971.....	99 1/2 to 95 1/2
Central RR of Pennsylvania—			3 3/4s (No. 1 of 1957)	
2 1/4s of 1944 June 15 1957-59...	98 1/2	to 93 3/4	March 1-Sept 1 1957-1972.....	100 1/2 to 99 1/2
2 1/4s of 1947 A June 15 1957-62...	98 1/2	to 86 1/4	Chicago Great Western Ry—	
			2 1/4s (1st 1949)	
			May 1-Nov 1 1957-1962.....	99 to 91 1/2
			2 1/4s (2nd 1949)	
			Jan 15-July 15 1957-1964.....	99 1/2 to 88 3/4
			Chicago Indianapolis & Louisv RR	
			2 1/4s (1st 1948) April 15 1957-63...	99 1/4 to 89 3/4
			2 1/4s (1st 1949) Mar 1 1958-64...	97 1/2 to 87 3/4
			2 3/4s of 1951 March 1 1958-66...	98 to 85 1/4
			3 3/4s of 1952 Aug 15 1957-1967...	99 1/2 to 87 3/4
			Chicago Milw St Paul & Pac RR	
			2 1/4s series BB	
			April 1-Oct 1 1957-1958.....	98 1/4 to 96 3/4
			2 1/4s series CC	
			Feb 1-Aug 1 1957-1958.....	99 1/2 to 97 1/4
			2s series DD	
			June 1-Dec 1 1957-1958.....	98 1/2 to 96 1/4
			2s series EE	
			Jan 1-July 1 1957-1958.....	99 1/4 to 97 1/2
			2 1/4s series FF	
			April 1-Oct 1 1957-1958.....	98 1/2 to 97

a Called for redemption, see page 87. b Basis. f Flat price. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value.

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table with columns for Railroad Name, Bid Price, and Date. Rows include Chicago Milw St. P & Pac (Cont), Erie RR (Continued), Minneapolis St Paul & Saulte Ste Marie RR, and various other railroad series with their respective bid prices and dates.

a Called for redemption, see page 87. b Basis. f Flat price. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value.

RAILROAD STOCKS

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue.

Dec. 31, 1956 Bid Price		Dec. 31, 1956 Bid Price		Stocks—	Par	Bid	Ask
N Y New Haven & Hartford RR (Cont)—		Seaboard Air Line Ry (Cont)—		Albany & Vermont gtd.....	100	40	45
3s (1954 No 2)	98 1/4 to 77 3/4	2 1/2s series E Jan 1 1958-1964	98 1/4 to 89 1/4	Allegheny Corp common.....	1	6 1/2	6 3/4
Oct 1 1957-1969	98 1/4 to 77 3/4	2 1/2s series F June 1 1957-1964	99 1/2 to 87 1/2	Warrants		4 1/4	4 3/4
3s (1955 No 1)	97 1/2 to 78	2 1/2s series G April 1 1957-1965	99 1/4 to 84 3/4	5 1/2% preferred ser A.....	100	205	299
Jan 1 1958-1970	97 1/2 to 78	2 1/2s series H Sept 1 1957-1965	98 3/4 to 85 1/4	\$4 prior conv preferred.....		110	112
4 1/2s (1956 No 1)	98 1/2 to 89 1/2	2 1/2s series I Feb 1 1958-1966	98 1/2 to 86 1/4	6% convertible preferred.....	10	28 1/2	30 1/2
July 1 1957-1971	98 1/2 to 89 1/2	2 1/2s series J		Allegheny & Western 6% gtd.....	100	107 1/2	110
5 1/2s (1956 No 2)	99 1/2 to 96	April 1-Oct 1 1957-1966	99 1/2 to 87 1/4	Atchafalaya & Sante Fe Ry—			
May 1 1957-1971	99 1/2 to 96	3s series K		Common	10	23 1/2	23 3/4
Norfolk & Western Ry—		May 15-Nov 15 1957-1966	99 1/2 to 89 1/2	5% non-cum pfd.....	10	10 1/4	10 3/4
3 1/2s series A Aug 1 1957-72	100 1/2 to 98	2 1/2s series L		Atlanta & West Point.....	10	67	72
Northern Pacific Ry—		June 1-Dec 1 1957-1967	99 to 87 1/2	Certificates of participating.....		5 1/2	6 1/2
2 1/2s of 1949 March 15 1958-64	97 1/4 to 87 1/4	2 1/2s series M		Atlantic Coast Line Co (Conn).....		39	40
2 1/2s (2nd 1949) Jun 15 1957-64	97 1/4 to 86 3/4	June 1-Dec 1 1957-1967	99 to 87 1/2	Atlantic Coast Line RR Co.....		41 1/4	42
2 1/2s (3rd 1949) Nov 1 1957-64	98 1/4 to 84 3/4	3s series N		Atlantic & Danville Ry Co.....		12 1/2	14 1/2
2 1/2s of 1951 March 30 1958-66	98 1/2 to 86 3/4	May 15-Nov 15 1957-1968	99 1/2 to 87 1/2	Baltimore & Cumberland gtd.....	50	65	70
3s (2nd 1951) Nov 30 1957-1968	99 to 87 1/4	2 1/2s series O		Baltimore & Ohio common.....	100	45 1/2	45 3/4
2 1/2s of 1952 Dec 16 1957-1967	98 3/4 to 85 1/4	June 1-Dec 1 1957-1969	98 3/4 to 83 1/2	4% non-cumulative preferred.....	100	60 1/2	61 1/2
2 1/2s of 1954 May 14 1957-1969	99 1/2 to 82 1/2	3s series P Nov 1 1957-1970	98 3/4 to 87 1/2	Bangor & Aroostock.....	1	46 3/4	47 1/2
2 1/2s (2nd 1954) Aug 10 1957-69	99 1/2 to 83 1/2	2 1/2s series P Nov 1, 1957-1971	98 3/4 to 85 1/2	Beck Creek (gtd N Y C).....	50	40 1/4	41 1/2
2 1/2s of 1955 Jan 18 1958-1970	98 1/2 to 83 1/2	3 1/2s series Q Oct 1 1957-1971	99 1/2 to 94 1/2	Bessemer and Lake Erie RR—			
3s (2nd 1955) June 16 1957-70	99 1/2 to 83 1/2	Southern Pacific Co		\$1.50 preferred.....	50	36	39
3s (3rd 1955) July 14 1957-70	99 1/2 to 85 1/2	2s series V Aug 1 1957	98 1/2	\$3 preferred.....	50	73	77
3 1/2s (4th 1955) Dec 20 1957-70	99 1/2 to 87 1/2	2 1/2s series W Dec 1 1957	98 1/2	Boston & Albany (gtd N Y C).....	100	134	137
3 1/2s of 1956 Feb 16 1958-71	98 1/2 to 86 1/2	2 1/2s series X May 1 1957-1958	99 1/2 to 97 1/2	Boston & Maine RR—			
3 1/2s (2nd 1956) July 12 1957-71	99 1/2 to 90	2 1/2s series Y Oct 1 1957-1958	98 3/4 to 96 1/2	Common		16 1/2	16 3/4
4 1/2s of 1957 Jan 17 1958-72	100 1/2 to 101 1/2	2 1/2s series Z Jan 1 1958-1959	97 1/4 to 95 1/4	5% preferred.....	100	40	40 3/4
Pennsylvania RR—		2 1/2s series AA Apr 1 1957-1964	99 1/2 to 87 1/4	Boston & Providence gtd.....	100		86
2 1/2s series N March 1 1958	97 3/4	2 1/2s series BB July 1 1957-1964	98 1/2 to 86 1/2	Camden & Burlington Co gtd.....	25	25	
2 1/2s series O Feb 1 1958-1959	97 3/4 to 95 3/4	2 1/2s series CC Nov 1 1957-1964	98 1/2 to 84 3/4	Canada Southern gtd.....	100	53 1/2	55
2s series P Feb 1 1957-1960	97 1/2 to 93 1/4	2 1/2s series DD Jan 1 1958-1965	97 3/4 to 84 1/2	Canadian Pacific.....	25	34	34 1/4
1 1/2s series Q July 1 1957-1960	98 3/4 to 92	2 1/2s series EE Apr 1 1957-1966	99 1/2 to 87 1/2	Carolina Clinchfield & Ohio gtd.....	100	102 1/4	103 1/4
1 1/2s series R Feb 1 1958-1962	97 3/4 to 89 3/4	3 1/2s series FF July 1 1957-1968	99 1/2 to 89 1/2	Central of Georgia Ry Co—			
2 1/2s (S 1st) July 1 1957-1962	98 1/2 to 88 1/2	2 1/2s series GG Sept 1 1957-1966	98 1/2 to 86 1/2	Common		38 1/2	39 1/4
2 1/2s (S 2nd) July 1 1957-1962	99 to 90 1/2	2 1/2s series HH Jan 1 1958-1962	98 3/4 to 92 1/4	5% ser B preferred.....	100	71	75
2 1/2s series T May 1 1957-1963	99 1/2 to 89 1/4	3 1/2s series II May 1 1957-1965	99 1/2 to 93	Central RR Co of New Jersey.....	80	29 1/2	30 1/2
2 1/2s (U 1st) July 1 1957-1963	99 to 88 3/4	3 1/2s series JJ July 1 1957-1968	99 1/2 to 91 1/2	Chesapeake & Ohio Ry Co com.....	25	61 1/2	61 3/4
2 1/2s (U 2nd) July 1 1957-1963	99 1/2 to 89 1/4	3 1/2s series KK Sept 1 1957-1968	99 1/2 to 89 1/2	3 1/2% conv preferred.....	100	99 1/2	101
2 1/2s series V Nov 1 1957-1963	98 1/2 to 88 1/2	3s series LL Nov 1 1957-1968	98 1/2 to 86	Chicago & Burlington & Quincy.....	100	158	163
2 1/2s series W Nov 1 1957-1963	98 1/2 to 88 1/2	2 1/2s series MM Jan 1 1958-1969	98 1/2 to 84 1/2	Chicago & Eastern Illinois com.....		20 1/2	21 1/2
2 1/2s series X May 1 1957-1964	99 1/2 to 87 1/2	2 1/2s series NN April 1 1957-1969	99 1/2 to 82 1/2	Class A.....	40	28 1/2	30
2 1/2s series Y Jan 1 1958-1965	97 1/2 to 85	2 1/2s series OO Sept 1 1957-1969	98 1/2 to 82 1/2	Chicago Great Western Ry com.....	50	33	33 1/2
2 1/2s (Z 1st) April 1 1957-1965	99 1/2 to 84 1/2	2 1/2s series PP Dec 1 1957-1969	98 1/2 to 83 1/4	5% preferred.....	50	37 1/4	38 1/4
2 1/2s (Z 2nd) April 1 1957-1965	99 1/2 to 86	2 1/2s series QQ Mar 1 1958-1970	99 1/2 to 84 1/2	Ohio Millw St Paul & Pac—			
3s series AA March 1 1958-68	98 1/2 to 86 1/2	3 1/2s series RR Sep 1 1957-1970	99 1/2 to 86 1/2	Common		18 1/2	18 3/4
3 1/2s series AA (2nd part)		3 1/2s series SS Jan 1 1958-1971	98 1/2 to 87 1/2	5% partic preferred A.....	100	56 1/2	57 1/4
March 1 1958-1968	98 1/2 to 87 1/2	3 1/2s series TT May 1 1957-71	99 1/2 to 90	Chicago & North Western—			
2 1/2s series BB Feb 1 1958-1969	98 1/2 to 84	3 1/2s ser UV Aug 1 1957-1971	99 1/2 to 91 1/2	Common		29 1/4	29 1/2
2 1/2s series CC Feb 1 1958-1970	98 1/2 to 83 1/2	4s series VW Nov 1 1957-1971	99 1/2 to 94 1/4	5% series A pfd.....	100	38	38 1/4
3 1/2s series DD Nov 1 1957-1970	99 1/2 to 86 1/2	4 1/2s series WW Jan 1 1958-72	100 1/4 to 99	Chicago Rock Island &			
3 1/2s series EE Jan 1 1958-1971	98 3/4 to 87 1/2	Southern Ry—		Pacific RR Co.....		34	34 1/4
3 1/2s ser FF April 1-Oct 1 '57-71	99 1/2 to 86 1/4	2 1/2s series NN		Chicago South Shore & South			
3 1/2s series FF (2nd inst)		March 15-Sept 15 1957-1958	98 1/2 to 97	Bend RR.....	12 1/2	11 1/2	11 1/2
Apr 1-Oct 1 1957-1971	99 1/2 to 92 1/2	2 1/2s series OO		Cincinnati Inter-Terminal—			
4 1/2s ser GG Jan 1-July 1 '57-72	100 1/2 to 97 1/4	April 15-Oct 15 1957-1958	98 1/2 to 96 1/2	4% preferred gtd.....	100	85	90
3 1/2s series HH		2 1/2s series QQ		Line New Ori & Texas Pacific—			
April 1-Oct 1 1957-72	100 1/2 to 97 1/4	April 1-Oct 1 1957-1964	99 to 87 1/4	Common	20	157	161
Peoria & Eastern Ry—		June 15-Dec 15 1957-1964	98 1/2 to 88 1/4	5% preferred.....	100	100	105
2 1/2s of 1950 Nov 15 1957-1965	98 1/4 to 83	2 1/2s series SS		Clearfield & Mahoning gtd.....	50	52	56
Pere Marquette Ry—		March 15-Sept 15 1957-1967	99 1/4 to 87 1/2	Cleve Cine Chicago & St Louis—			
2 1/2s of 1944 Feb 1 1958-1959	97 1/2 to 96	3s series TT		Common gtd.....	100	170	190
Pittsburgh & Lake Erie RR—		Feb 1-Aug 1 1957-1968	99 1/2 to 88 1/2	5% non-cum preferred gtd.....	100	80	83
1 1/2s of 1950 June 1 1957-1960	98 1/2 to 92 3/4	4 1/2s series UU		Cleveland & Pittsburgh—			
2 1/2s of 1951 March 1 1958-1961	97 1/2 to 92 3/4	July 15 1957 to Jan 15 1967	100 1/2 to 101 1/2	Regular guaranteed stock.....	50	70	71
3s (2nd 1951) Nov 15 1957-1966	98 1/2 to 89 1/4	Spokane Portland & Seattle Ry—		Special gtd betterment stock.....	50	39 1/2	41
2 1/2s of 1952 April 15 1957-1967	99 1/2 to 86 1/2	2 1/2s of 1949 April 1 1957-1964	99 1/2 to 87 1/2	Colorado & Southern com.....	100	41	43
3s (2nd 1952) Aug 1 1957-1967	99 1/2 to 88 3/4	Texas & Pacific Ry—		4 1/2 1st non-cum preferred.....	100	56	57
3 1/2s of 1953 Sept 1 1957-1968	99 1/2 to 90 1/2	2s series F March 1 1958-1959	97 1/2 to 95 1/2	4 1/2 2nd non-cum preferred.....	100	52	54
3 1/2s of 1956 Nov 15 1957-1971	98 1/2 to 95 1/2	1 1/2s series G Nov 1 1957-1959	98 to 93 1/2	Consol Rys of Cuba 6% pfd.....	100	45 1/2	50
3 1/2s of 1957 Feb 15 1958-1972	100 1/2 to 98 1/2	2 1/2s series H June 1 1957-1960	98 1/2 to 92 1/4	Cuba RR 6% non-cum pfd.....	100	25 1/2	27
3 1/2s (2nd 1957) Apr 15 1958-72	100 to 98	2 1/2s series J Feb 1 1958-1961	97 1/2 to 92	Dayton & Michigan common gtd.....	50	40	43
Reading Co—		2 1/2s series K July 1 1957-1961	99 to 93 1/2	8% preferred gtd.....	50	32	35
2s series O		2 1/2s series L Aug 1 1957-1961	99 to 93 1/2	Delaware & Bound Brook gtd.....	25	40	45
June 1-Dec 1 1957-1958	98 1/2 to 96 1/2	2 1/2s series M Oct 1 1957-1961	98 1/2 to 92 1/2	Delaware & Hudson Co.....		19 1/2	19 1/2
2 1/2s series P		2 1/2s series N Jan 1 1958-1962	98 1/2 to 93 1/4	Delaware Lack & Western.....	50	37	40
March 1-Sept 1 1957-1958	99 1/2 to 97 1/4	2 1/2s series P Jan 1 1958-1965	97 1/2 to 85 1/2	Delaware (gtd Penn).....	25	37	40
2s series Q		3s series R Jan 1 1958-1966	98 1/2 to 90 1/2	Denver & Rio Grand Western RR.....		40 1/2	40 3/4
June 15-Dec 15 1957-1959	98 1/2 to 94 1/2	Virginian Ry—		Detroit Hillsdale and South-			
2 1/2s series R		1 1/2s series A Feb 1 1958-1959	97 1/2 to 95 1/2	western gtd.....	100	62 1/4	65
April 15-Oct 15 1957-1965	98 1/2 to 83 1/2	2 1/2s series B July 1 1957-1967	99 1/2 to 86 1/2	Detroit & Mackinac Ry com.....	100	55	
2 1/2s series S		2 1/2s series C Feb 1 1958-1968	98 1/2 to 88 1/2	5% non-cum preferred.....	100	60	
June 15-Dec 15 1957-1966	98 1/2 to 82 1/4	2 1/2s series D Feb 1 1958-1969	98 1/2 to 86 1/2	Detroit Manufacturers gtd.....	100	65	
2 1/2s series T		3 1/2s series E Oct 1 1957-1971	99 1/2 to 95 1/2	Dover & Rockaway gtd.....	100	85	
April 15-Oct 15 1957-1967	99 1/2 to 86 1/4	Wabash Ry—		East Pennsylvania gtd.....	50	65	70
3 1/2s series U		2 1/2s (1st B) March 1 1958-1964	97 1/2 to 87 1/2	Elmira & Williamsport com gtd.....	50	40	
June 1-Dec 1 1957-1968	99 1/2 to 90 1/4	2s (2nd B) March 1 1958-1964	97 1/2 to 85 1/2	Preferred gtd.....	50	60	
3 1/2s ser V Apr 1-Oct 1 1957-68	99 1/2 to 90 1/4	2 1/2s (3rd B) March 1 1958-1964	97 1/4 to 85 3/4	Erie RR common.....		19	19 1/2
2 1/2s ser W Feb 1-Aug 1 1957-70	99 1/2 to 84 1/4	2 1/2s (1st C) June 1 1957-1965	99 to 84 1/2	5% preferred A.....	100	75	76 1/4
3 1/2s series X		2 1/2s (2nd C) June 1 1957-1965	99 to 86 1/4	Erie & Kalamazoo gtd.....	50	45	50
April 1-Oct 1 1957-1970	99 1/2 to 87 1/2	2 1/2s series D		Erie & Pittsburgh (gtd Pa RR).....	50	60	65
3 1/2s series Y 1st inst		Jan 1-July 1 1957-1968	99 1/2 to 86	First RR & Banking of Georgia.....	1	6 1/4	7 1/4
May 15-Nov 15 1957-1971	99 1/2 to 91 1/2	3 1/2s series E Sept 1 1957-1968	99 1/2 to 88 1/2	Fonda Johnstown & Gloversville RR			
4s series Z 2nd inst		2 1/2s series F May 1 1957-1970	99 1/4 to 85	Common vtc.....		1 1/2	2
Richmond Fred & Potomac Ry—		3s series G April 1 1957-1971	99 1/2 to 87	Ft Dodge, Des Moines & Sth Ry.....	10	5	7
2 1/2s of 1948		4s series H Jan 15 1958-72	100 to 98 1/4	Port St Union Depot gtd.....	100	55	65
Mar-June-Sept-Dec 1 1957-58	98 1/2 to 97 1/4	Western Maryland Ry—		Port Wayne & Jackson RR—			
St Louis Brownsville & Mex Ry—		2 1/2s series M Aug 15 1957-1958	98 1/2 to 96 3/4	5 1/2% preferred gtd.....	100	85	88
2 1/2s series AA Sept 1 1957-1958	98 1/2 to 97 1/4						

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue.

Stocks—			Stocks—			Stocks—					
Par	Bid	Ask	Par	Bid	Ask	Par	Bid	Ask			
Louisville & Nashville	50	81	31 1/4	Peoria & Eastern	100	64	66	Virginian Ry common	25	71	72 1/4
Lykens Valley RR & Coal gtd	20	18	---	Philadelphia Germantown & Norristown RR gtd	60	112	117	6% preferred	25	30 1/4	31 1/4
Maboning Coal RR common	50	485	500	Phila & Trenton (gtd Pa RR)	100	200	210	Wabash RR Co common	88	88	---
5% pfd (gtd N Y Central)	50	44	48	Piedmont & Northern	100	122	---	4 1/2% preferred	100	70 1/4	72 1/4
Maine Central common	100	40	42	Pitts Cinc Chic & St Louis gtd	100	110	---	Ware River gtd	100	90	---
5% preferred	100	115	120	Pittsburgh Port Wayne & Chicago com gtd	100	147	150	West Jersey & Seashore gtd	50	50	53
Massachusetts Valley gtd	100	107	113	7% preferred (gtd Pa RR)	100	145	148	Western Maryland Ry common	57	57	58
Michigan Central gtd	100	850	---	Pittsburgh & Lake Erie	50	92	92 1/2	7% 1st preferred	100	130	137
Minneapolis & St Louis Ry	21	22	---	Pittsburgh & West Virginia	100	25	25 1/2	4% non cum 2nd preferred	100	74	76
Minneapolis St Paul & Saulte Ste Marie RR	17 1/2	18	---	Pitts Youngstown & Ashtabula	100	25	25 1/2	Western Pacific RR Co	57 1/2	57 1/2	58 1/2
Mississippi Central	100	11	14	7% non-cum preferred	100	132 1/2	135	Western Ry of Alabama	100	98	108
Missouri-Kansas-Texas RR com	9	9	9 1/4	Pittsfield & North Adams gtd	100	65	---	Certificates of participating	10 1/2	10 1/2	12
7% preferred series A	100	57 1/2	57 1/2	Providence & Worcester gtd	100	117	121	Wheeling & Lake Erie Ry	100	127	132
Missouri Pacific RR Co Old common	100	24 1/2	26 1/2	Reading Co common	50	32	32 1/2	Wisconsin Central RR Co	55	55	60
Reorganization issues—	---	---	---	4% non-cum 1st preferred	50	37 1/4	38 1/2	---	---	---	---
Class A	36 1/2	37 1/2	---	4% non-cum 2d preferred	50	34 1/4	35 1/2	---	---	---	
Class B	480	525	---	---	---	---	---	---	---	---	
Mobile & Birmingham—	---	---	---	Richmond Fredericksburg & Potomac RR—	---	---	---	---	---	---	
4% non-cum preferred gtd	100	75	---	Dividend obligations	25	78	---	---	---	---	
Mobile & Ohio—See Southern Ry Monon Railroad—	---	---	---	Voting common	25	78	---	---	---	---	
Class A common	38	21 1/2	22 1/4	6% guaranteed	25	78	---	---	---	---	
Class B common	13 1/2	14	---	7% guaranteed	25	80	---	---	---	---	
Muskegoe Co	10	35	35 1/4	Hoch & Genesee Valley RR gtd	100	77	82	---	---	---	
---	---	---	---	Rutland Ry Corp common vtc	100	23 1/2	24 1/2	---	---	---	
---	---	---	---	5% preferred vtc	100	54	55 1/2	---	---	---	
---	---	---	---	Rutland Transit Co vtc	180	210	---	---	---	---	
---	---	---	---	Rutland & Whitehall gtd	100	57	63	---	---	---	
---	---	---	---	St Louis-San Francisco Ry—	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	Common	20 1/2	20 1/4	---	---	---	---	
---	---	---	---	5% pfd series A	100	68	70	---	---	---	
---	---	---	---	St Louis Southwestern Ry—	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	Common	235	241	---	---	---	---	
---	---	---	---	5% non-cum preferred	100	176	195	---	---	---	
---	---	---	---	Saratoga & Schenectady gtd	100	90	96	---	---	---	
---	---	---	---	Seaboard Air Line RR Co	20	32 1/2	32 1/2	---	---	---	
---	---	---	---	Southern Pacific Co	43 1/4	43 1/4	---	---	---	---	
---	---	---	---	Southern Railway common	42 1/2	43 1/2	---	---	---	---	
---	---	---	---	5% non-cum preferred	20	18	18 1/2	---	---	---	
---	---	---	---	Mob & Ohio stock tr ctfs gtd	100	78 1/2	82	---	---	---	
---	---	---	---	Stony Brook gtd	100	85	95	---	---	---	
---	---	---	---	Tennessee Ala & Georgia vtc	5	10	11	---	---	---	
---	---	---	---	Tennessee Central Ry common	15	15	16	---	---	---	
---	---	---	---	7% convertible preferred	100	75	80	---	---	---	
---	---	---	---	Texas & Pacific Ry	153 1/4	155	---	---	---	---	
---	---	---	---	Trey & Grubish (gtd N Y Cent)	50	59	63	---	---	---	
---	---	---	---	Union Pacific RR—	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	Common	10	27 1/2	27 1/2	---	---	---	
---	---	---	---	4% non-cum pfd	10	8 1/2	8 1/2	---	---	---	
---	---	---	---	United N J RR & Canal gtd	100	206	208	---	---	---	
---	---	---	---	Vermont & Mass gtd	100	92	98	---	---	---	
---	---	---	---	Vicksburg Shreveport & Pacific Ry Co common gtd	100	123	---	---	---	---	
---	---	---	---	5% non-cum preferred gtd	100	123	---	---	---	---	

EXCHANGE SEATS

NOTE: The last sale published below does not necessarily indicate that the transaction has been consummated.

No.	Last Sale	Bid	Ask
Amer Stock Exchange	1499	25,000	17,000 27,000
Commodity Exchange	442	750	750 775
N Y Cocoa Exchange	183	10,250	9,300 11,500
N Y Coffee Sug Exch	344	5,750	5,750 10,000
N Y Cotton Exchange	450	3,900	4,100 4,400
N Y Stock Exchange	1,366	86,000	83,000 89,000
Boston Stock Exch	102	1,250	1,200
Canadian Stock Exch	95	r18,000	---
Chicago Bd of Trade	1,422	8,800	9,000
Chicago Merc Exch	503	5,500	5,500 5,900
Cincinnati Stk Exch	---	---	---
Regular membership	11	6,318	---
Limited membership	9	1,030	---
Detroit Stock Exch	39	1,050	---
Ft Worth Gr & Cot	41	1,500	---
Kans City (Bd of Tr)	211	5,000	4,750
Memphis Cot Exch	175	4,500	---
Midwest Stock Exch	400	6,500	6,000 6,500
Milwaukee Grain Ex	103	200	200
Minn Grain Exchange	522	1,600	1,600
Montreal Stock Exch	80	r34,000	45,000
New Or Cotton Exch	500	750	750 800
New Or Stock Exch	23	200	200
Pacific Coast Stk Ex	---	---	---
Los Angeles division	60	11,500	4,000 10,000
San Fran division	80	4,250	3,750 4,250
Phila-Balt Stock Exch	200	1,000	1,200
Pittsburgh Stock Exch	65	500	300
Salt Lake Stock Exch	42	2,000	1,000 2,000
Spokane Stock Exch	12	450	300 500
Toronto Stock Exch	113	r130,000	110,000 150,000
Winnipeg Grain Exch	463	r1,700	---

Public Utilities

(Includes street and electric railways, gas, electric power, water, telephone, telephone and bridge companies)

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue.

Bonds—			Bonds—			Bonds—				
	Bid	Ask		Bid	Ask		Bid	Ask		
Alabama Gas 3 1/2 ser A 1971	A-O	87	---	Atlanta Gas Light Co 3s 1963	M-S	89	---	California Water Service—	---	---
1st mtge 3 1/2 ser O 1971	A-O	93	---	1st mtge 4s 1981	J-J	98 1/4	99 1/4	1st mtge 3 1/2 ser C 1975	M-N	92
Alabama Power Co—	---	---	---	Atlantic City El 2 1/2 ser A '80	M-N	86	87	Cambridge El Light 2 1/2 ser 1974	A-O	92
1st mtge 3 1/2 1972	J-J	94 1/4	---	1st mtge 3s 1984	M-S	---	90	Carolina Pwr & Light 2 1/2 ser '81	F-A	---
1st mtge 3 1/2 1977	A-O	92	93	1st mtge 3 1/2 1985	M-S	92	---	1st mtge 3 1/2 1982	A-O	98 1/4
1st mtge 3 1/2 1978	J-D	91	---	1st mtge 4 1/2 1987	J-J	103 1/4	104 1/2	Cascade Natural Gas Corp—	---	---
1st mtge 3 1/2 1981	M-S	89	---	---	---	---	---	5 1/2% interim notes Oct 31 1960	---	40 1/4 41 1/4
1st mtge 3 1/2 1982	A-O	81	---	Baltimore Gas & Electric Co—	---	---	---	Central Electric & Gas Co—	---	---
1st mtge 4 1/2 1983	M-N	98	99	1st ref mtge 3s ser Z 1989	J-J	85	---	4 1/2% conv subord debts 1970	F-A	102 104
1st mtge 3 1/2 1984	M-S	85 1/2	---	1st ref mtge 3 1/2 1990	J-D	90	---	4 1/2% conv subord debts 1971	M-N	98.703
1st mtge 3 1/2 1985	J-D	91	---	Baltimore Transit Co—	---	---	---	Central Hudson Gas & El Corp—	---	---
1st mtge 3 1/2 1986	M-S	---	91 1/2	Income deb 4s series A 1975	J-J	175	80	1st conv debts 1963	M-S	1125
Albia Light & Ry 4s ext 1956	J-J	168	73	Income deb 5s series A 1975	J-J	182	85	Central Illinois Elec & Gas Co—	---	---
American & Foreign Power Co—	---	---	---	Bell Telephone Co of Canada—	---	---	---	1st mtge 3s 1975	F-A	90
Debenture gold 5s 2030	M-S	87 1/2	88 1/2	1st mtge 3s series E 1977	M-S	94	---	1st mtge 3 1/2 1982	J-J	92
4.80% junior debts 1987	J-J	79 1/4	79 1/2	1st 3 1/2 ser F 1973	F-A	84 1/2	---	1st mtge 3 1/2 1985	J-D	94 1/4
Amer Fuel & Power 7s 1934	J-J	1205	---	Bell Telep Co of Pennsylvania—	---	---	---	Central Illinois Light 2 1/2 ser 1979	J-D	84 1/4
American Gas & Elec 3 1/2 '77	J-D	92	---	1st & ref 5s 1960 series C	A-O	102	102 1/2	1st mtge 3 1/2 1981	J-D	84 1/4
American Telephone & Teleg—	---	---	---	1st ref 2 1/2 series D 1976	A-O	84	---	Central Illinois Public Service—	---	92 1/2
2 1/2% debentures 1970	J-D	87	90	3s debentures 1974	A-O	86	---	1st mtge 3 1/2 series A 1971	A-O	94
2 1/2% debentures 1980	F-A	84	85	3 1/2% debentures 1986	M-S	---	91 1/2	1st mtge 3 1/2 series B 1977	M-N	92
2 1/2% debentures 1975	A-O	85 1/4	85 1/2	Berlin City Electric Co—	---	---	---	1st mtge 3 1/2 series C 1979	J-J	89
2 1/2% debentures 1986	J-J	79	79 1/2	6s debts 1955	A-O	113 1/2	150	1st mtge 3 1/2 series D 1982	F-A	93
2 1/2% debentures 1982	A-O	82 1/2	83 1/2	6 1/2% debts 1951	J-D	115 1/2	154	1st mtge 3 1/2 ser E 1982	M-S	100
2 1/2% debentures 1987	J-D	83 1/2	---	6 1/2% debts 1959	F-A	114 1/2	---	1st mtge 3 1/2 series F 1984	J-D	91 1/2
3 1/2% debentures 1973	J-D	95 1/4	95 3/4	Birmingham Elec Co 3s 1974	F-A	85 1/2	---	2 1/2% s f debts 1970	J-D	91 1/2
3 1/2% debentures 1971	F-A	89	100	Blackstone Val G & E 3s '73	M-N	87 1/4	---	Central Indiana Gas 2 1/2 ser 1971	M-N	93
3 1/2% debentures 1984	M-S	90 1/4	90 3/4	1st mtge & coll tr 4 1/2 ser 1983	M-S	105	---	---	---	---
3 1/2% conv debts 1967	A-O	133 1/2	133 1/2	Boston Edison Co 2 1/2 1970	J-D	89 1/2	90 1/4	Central Louisiana Electric Co—	---	---
3 1/2% debentures 1990	J-J	97 1/2	98	1st mtge 2 1/2 ser B 1980	A-O	88	89	1st 3 1/2 series D 1982	J-D	87
4 1/2% debentures 1985	A-O	---	101.214	1st mtge 3 1/2 ser D 1982	J-J	90	---	3 1/2% conv debentures 1964	A-O	115
---	---	---	---	1st mtge 3s ser E 1984	F-A	85	---	Central Maine Power Co—	---	---
Appalachian Electric Power—	---	---	---	Brookton Edison Co—	---	---	---	1st & gen mtge bonds—	---	---
1st mtge 3 1/2 1970	J-D	95	95 1/2	1st M & coll tr 3s 1978	M-S	91	---	3 1/2 series J 1968	J-D	94
1st mtge 3 1/2 1977	J-D	88	89 1/2	1st M & coll tr 3 1/2 1985	J-D	---	96	3 1/2 series L 1970	A-O	83
1st mtge 2 1/2 1980	M-S	80	---	Brooklyn Union Gas Co—	---	---	---	3 1/2 series M 1972	M-S	92
1st mtge 3 1/2 1981	J-D	---	95	Gen Mtge 2 1/2 ser 1976	J-J	85 1/2	---	2 1/2 series N 1976	M-N	92
1st mtge 3 1/2 1982	A-O	92	---	Buffalo Niagara Elec 2 1/2 ser '75	M-N	87	---	3 1/2 series P 1977	M-N	89

PUBLIC UTILITY BONDS

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask
Cent Vermont Public Serv Corp—			East Tennessee Natural Gas —			Iowa Illinois Gas & Elec Co—		
1st mtge 2 3/4s series D 1975—F-A	82	85	5s conv debts 1968—M-N	95	100	1st mtge 2 3/4s 1977—M-S	82	83
1st mtge 2 3/4s series F 1980—M-N	83	—	Eastern Gas & Fuel Assoc—			1st mtge 2 3/4s 1979—A-O	84	85
1st mtge 3 3/4s series G 1981—F-A	89	—	1st mtge & coll tr 3 3/4s 1965—J-J	92 3/4	96	Iowa Power & Light Co—		
1st mtge 3 3/4s series H 1982—M-N	86	—	1st mtge & coll tr 3 3/4s 1974—M-S	93	—	1st mtge 3 3/4s 1973—F-A	89 1/2	—
1st mtge 3 3/4s ser K 1984—J-D	85	—	Eastern Lt & Pow 4s A 1965—J-J	92	—	1st mtge 3s 1978—F-A	88	—
Charleston Cons Ry Gas & Elec—			Eastern Utilities Associates—			1st mtge 2 3/4s 1979—J-D	85	—
Consol gold 5s 1999—M-S	108	—	Coll trust 3 3/4s 1979—J-D	91	—	1st mtge 3 3/4s 1982—M-N	88	—
Ches & Potomac Telep Co			Edison Electric Ill 5s 1995—J-J	—	125	1st mtge 2 3/4s 1982—J-D	90	—
of Balt City 3 3/4s debts 1995—F-A	90 1/2	—	Elizabeth & Trenton RR 5s '62—A-O	104	—	1st mtge 3 3/4s 1986—J-D	91	—
Chicago & West Towns Rys—			Elizabethtown Water Co Consol—			Iowa Public Service Co (Del)—		
Income mtge 6s Apr 1 2004—	f58	60	4 1/2s debentures 1986—J-J	n102 1/2	—	1st mtge 2 3/4s 1976—J-D	82	83
Cincinnati Gas & Electric—			El Paso Electric Co 2 3/4s 1976—A-O	83	84	1st mtge 3 3/4s 1978—M-N	84 1/2	85 1/2
1st mtge 2 3/4s 1975—A-O	87 1/2	—	1st mtge 2 3/4s 1980—J-D	85	86	1st mtge 2 3/4s 1975—J-D	82	83
Cincinnati Transit Co—			1st mtge 3 3/4s 1984—M-S	86 1/2	87	1st mtge 3 3/4s 1981—J-J	86	87
4 1/2s cum inc debts March 1998—	f53 1/4	54 1/4	Emp Dist Electric Co 3 3/4s 1969—M-S	89	—	1st mtge 3s 1984—M-N	84 1/2	—
Citizens Utilities Co 3 3/4s 1972—M-S	99	—	Equitable Gas Co 3 3/4s 1973—J-J	90	93	Iowa Southern Util 3 3/4s 1983—F-A	96	—
Cleveland Electric Illum—			3 3/4s s f debts 1970—M-S	90 1/4	91 3/4	Italian Power Realization Trust—		
1st mtge 3s 1970—J-J	95 1/4	95 3/4	Fall River El Lt 3 3/4s 1983—J-J	—	96	6 1/2% liquidation trust cdfs		
1st mtge 3s 1982—J-D	80	85 1/2	Fed'l Pwr & Lt 6s Nov 1 1965—M-N	92	—	11 2/10ths redeemed—	f91	92
1st mtge 2 3/4s 1985—M-S	84	—	Florida Power Corp 3 3/4s 1974—J-J	91	—	Jacksonville Coach Co 5s 1971—J-J	f80	82
1st mtge 3 3/4s 1986—J-D	93	97	1st mtge 3 3/4s 1978—M-N	89	90 1/2	Jacksonville (Fla) Gas 4s 1969—J-D	98	—
1st mtge 3s 1989—M-N	80	—	1st mtge 3 3/4s 1982—M-N	90	92	Jamaica Water Supply Co—		
Colorado Interstate Gas Co—			1st mtge 3 3/4s 1983—M-N	93	95	1st mtge 2 3/4s ser O 1975—M-S	—	95
1st mtge pipe line 3.35s 1974—	93	—	1st mtge 3 3/4s 1984—J-J	86	—	Jersey Central Pow & Lt Corp—		
Columbia Gas System Inc—			1st mtge 3 3/4s 1986—J-J	95 1/2	97	1st mtge 2 3/4s 1976—M-S	85	86
3s debentures series A 1975—J-D	89 3/4	—	Florida Power & Light Co—			1st mtge 3 3/4s 1978—J-D	86 1/2	—
3s debentures series B 1975—F-A	89 1/2	—	1st mtge 3s 1974—J-J	97	98	1st mtge 3 3/4s 1984—J-D	92	102
3 3/4s debentures ser C 1977—A-O	92	—	1st mtge 3s 1977—J-J	85 1/2	—	1st mtge 3 3/4s 1985—M-N	—	94 1/4
3 3/4s debentures ser D 1979—J-J	92 1/4	93 1/4	3 3/4s s f debts 1972—J-J	—	90	1st mtge 4 1/4s 1986—F-A	—	104
3 3/4s debts series E 1980—M-S	93	94 3/4	1st mtge 3 3/4s 1978—J-D	87 1/2	—	Johnst'n Trac 4s A Dec 31 '62—M-S	f37	—
3 3/4s debts series F 1981—A-O	97 3/4	98 1/2	1st mtge 3 3/4s 1979—J-D	85 1/2	—	Cons mtge 3s B Dec 31 '62—Mar	f11	—
4 3/4s debts series G 1981—A-O	104 1/2	105 1/4	1st mtge 3 3/4s 1981—M-N	91	—	Kansas City Power & Light—		
3 3/4s subord debts 1964—M-N	129	—	1st mtge 3 3/4s 1983—A-O	98	99	1st mtge 2 3/4s 1976—J-D	87	88 1/2
Columbus & Sou Ohio Electric—			1st mtge 3 3/4s 1984—M-N	—	86	1st mtge 2 3/4s 1980—J-D	—	96
1st mtge 3 3/4s 1970—M-S	91	—	1st mtge 3 3/4s 1986—A-O	95 1/2	—	1st mtge 3 3/4s 1983—J-J	88	90
1st mtge 3 3/4s 1981—M-S	86	—	1st mtge 4 3/4s 1986—J-D	103	—	1st mtge 3 3/4s 1985—F-A	88	90
1st mtge 3 3/4s 1984—A-O	89	91	Fort Worth Transit 4 1/4s 1973—	90	—	Kansas Gas & Electric Co —		
1st mtge 3 3/4s 1983—M-N	—	91 1/2	Gas Service Co 2 3/4s 1969—M-S	82	—	1st 3 3/4s 1978—M-S	98	—
1st mtge 4 3/4s 1987—M-S	101 1/4	101 3/4	1st 3 3/4s 1971—J-D	92	—	1st mtge 3 3/4s 1982—J-D	—	102
Commonwealth Edison Co—			Gatineau Power Co—			1st mtge 3 3/4s 1983—A-O	—	104 1/2
1st mtge 3s ser L 1977—F-A	92 3/4	93	1st mtge 3s series C 1970—J-D	87	89	1st mtge 3 3/4s 1985—M-S	95 3/4	—
1st mtge 3s ser N 1978—J-D	87 1/2	—	1st 3 3/4s series D 1970—J-D	89	91	1st mtge 3 3/4s 1986—F-A	101	101 3/4
1st mtge 3 3/4s ser O 1982—J-J	90	—	2 3/4s s f debts 1961—J-D	94 1/2	95 1/2	Kansas-Neb Nat Gas 3 3/4s '65—A-O	—	—
1st mtge 3s series Q 1984—M-N	88 1/2	90	General Telephone Co of Calif—			Kansas Pwr & Lt 2 3/4s 1979—A-O	87	—
1st mtge 3 3/4s ser R 1986—J-D	96 3/4	97 1/4	3 3/4s series I 1985—F-A	87 1/2	—	Ky Fuel Gas Corp 6 1/2s 1942—J-D	f150	156
1st mtge 4 3/4s ser S 1987—M-S	101 1/2	101 3/4	4 3/4s series J 1986—M-S	101 1/2	103	Kentucky-Ohio Gas Co 2s '58—J-D	f35	38
3s s f debentures 1999—A-O	79	—	General Telephone Corp—			Kentucky Utilities Co—		
2 3/4s s f debentures 1999—A-O	80	—	4s conv debts 1971—M-N	102	102	1st mtge 3s ser A 1977—M-N	84 1/2	—
2 3/4s s f debentures 2001—A-O	k83	Jan 21	Georgetown Gas Lt 1st 5s '61—F-A	101	103	1st mtge 3 3/4s ser B 1979—J-J	86	—
3 3/4s s f debentures 2004—A-O	86	—	Georgia Power Co—			1st mtge 2 3/4s ser C 1980—J-J	83 1/2	—
Commonwealth Natural Gas Corp			1st mtge 3 3/4s 1977—J-D	91	—	1st mtge 3 3/4s ser D 1982—J-D	90	—
4 1/4s conv debts 1971—J-D	107	109	1st mtge 3 3/4s 1978—J-D	90	91	1st mtge 3 3/4s ser E 1983—A-O	—	98
Connecticut Light & Power—			1st mtge 2 3/4s 1980—A-O	83	—	1st mtge 3 3/4s ser F 1985—A-O	91	—
1st & ref M 3s ser I 1974—M-S	88 3/4	91 3/4	1st mtge 3 3/4s 1981—J-D	91	92	1st mtge 3 3/4s ser G 1986—A-O	96	—
1st & ref M 3s ser K 1980—A-O	85 3/4	88 3/4	1st mtge 3 3/4s 1982—J-J	90	91	Kentucky & West Va Power Co—		
1st & ref M 2 3/4s ser L 1984—M-N	80 1/4	83 1/4	1st mtge 3 3/4s 1983—A-O	94	95	1st mtge 3s 1979—M-N	89	—
1st & ref M 3 3/4s ser N 1985—J-D	90	—	1st mtge 3 3/4s 1984—A-O	87	—	Kings County Elec Lt & Power—		
Consolidated Edison Co of N Y—			1st mtge 3 3/4s 1985—M-N	88	89 1/2	1st mtge 6s g 1997—A-O	—	146
1st & ref M 2 3/4s ser A 1982—M-S	85	87 1/2	1st mtge 3 3/4s 1986—A-O	—	93	Lackawanna & Wyoming Val RR—		
1st & ref M 2 3/4s ser B 1977—A-O	k85	Mar 26	Granite City Genera'l g 5s '63—A-O	90	93	1st 5s 1951—F-A	f33	36
1st & ref M 2 3/4s ser C 1972—J-D	88 1/2	89 3/4	Gulf Power 1st 3 3/4s 1971—M-S	88	—	Debenture 6s 1948—F-A	f—	4
1st & ref M 3s ser D 1972—M-N	90	93	1st mtge 3s 1979—A-O	85	—	Laclede Gas Co deb 3 3/4s '74—M-S	95 1/2	—
1st & ref M 3s ser E 1979—J-J	87 1/2	89 1/2	1st mtge 3 3/4s 1982—J-J	87	88	1st mtge 3 3/4s 1979—J-D	93 1/2	—
1st & ref M 3s ser F 1981—F-A	89 1/4	—	1st mtge 3 3/4s 1984—J-J	87	89	Laclede Gas Light Co—		
1st & ref M 3 3/4s ser G 1981—M-N	92 3/4	93 1/4	Gulf States Utilities Co—			1st s f 3 3/4s 1965—F-A	95	—
1st & ref M 3 3/4s ser H '82—M-S	92 3/4	—	1st mtge 2 3/4s 1976—M-N	84 3/4	—	Lake Superior District Power—		
1st & ref M 3 3/4s ser I 1983—F-A	94	—	3s debentures 1969—J-J	91 1/4	—	1st mtge 3s ser A 1975—A-O	83	85
1st & ref M 3 3/4s ser J 1984—J-J	—	93	1st mtge 3 3/4s 1981—M-N	90	—	1st mtge 2 3/4s ser C 1980—J-J	78	—
1st & ref M 3 3/4s ser K 1985—J-D	—	94 1/2	1st mortgage 3 3/4s 1982—J-D	88	—	1st mtge 3 3/4s ser D 1981—M-S	85	—
1st & ref M 3 3/4s ser L 1986—M-N	96 1/4	97 1/4	1st mtge 4 1/4s 1986—M-S	—	103	1st mtge 3 3/4s ser E 1983—M-S	91	—
1st & ref M 4 3/4s ser M 1986—A-O	102 3/4	102 3/4	1st mtge 3 3/4s 1983—J-D	94	—	1st mtge 3 3/4s ser I 1986—J-D	104	105
4 3/4s conv debts 1972—F-A	109 1/4	109 1/2	Hackensack Wtr Co 2 3/4s 1976—M-S	81	—	Louisiana Pwr & Light Co—		
3s conv debts 1963—J-D	k178	Mar 13	3 3/4s s f debts 1985—J-D	—	94 1/4	1st mtge 3s 1974—A-O	87	88
Consol Gas Elec Lt & P (Balt)—			Hartford Elec Lgt 3 3/4s 1971—M-S	94 1/4	—	1st mtge 3 3/4s 1978—M-S	87 1/2	90
1st ref mtge 2 3/4s ser T 1976—J-J	88	—	Hartford Gas conv debts 3 3/4s '65—J-J	138	—	1st mtge 3s 1980—M-N	—	89
1st ref mtge 2 3/4s ser U '81—A-O	—	88	Havana Elec Ry 5 1/2s 1951—	f3 1/4	4	1st mtge 3 3/4s 1984—J-D	89	—
1st ref M s f 2 3/4s ser X 1986—J-J	85	—	Houston Lighting & Power—			1st mtge 3 3/4s series H 1985—M-N	88	—
Consolidated Natural Gas Co—			1st mtge 2 3/4s 1974—M-N	88	89	1st mtge 4 3/4s ser I 1986—J-D	104	105
2 3/4s debentures 1968—A-O	93 1/4	95 1/4	1st mtge 3s 1989—M-S	85	—	Louisiana Pwr & Light Co—		
3 3/4s debentures 1976—M-N	94 5/8	—	1st mtge 3 3/4s 1986—M-S	92 1/4	93 1/4	1st mtge 3s 1974—A-O	87	88
3 3/4s debentures 1979—J-D	87 3/4	—	Hydro Elec Power Commission			1st mtge 3 3/4s 1978—M-S	87 1/2	90
Consumers Power Co 2 3/4s 1975—M-S	89 3/4	90	Ontario) 4 3/4s 1970—J-J	99	101	1st mtge 3s 1980—M-N	—	89
1st mtge 2 3/4s 1977—M-S	89	90	2 3/4s 1964-1967—A-O	84 1/2	86 1/2	1st mtge 3 3/4s 1984—A-O	85	—
1st mtge 3 3/4s 1981—A-O	89	—	Idaho Power Co 3 3/4s 1981—A-O	94 1/2	—	1st mtge 4 3/4s 1987—J-J	104 1/2	105
1st mtge 3 3/4s 1987—A-O	91	—	1st mtge 4 1/4s 1987—J-J	104	105	Louisville Gas & Elec Co (Ky)—		
1st mtge 3s 1984—J-D	87	—	Illinois Bell Telephone Co—			1st mortgage 2 3/4s 1979—M-N	n—	90
1st mtge 3 3/4s 1990—F-A	90	—	1st mtge 2 3/4s ser A 1981—J-J	85 1/4	—	Madison Gas & El Co 2 1/2s '76—J-J	—	88
1st mtge 4s 1986—F-A	99 3/4	100 1/2	3s series B 1978—J-D	88 3/4	—	1st 2 3/4s 1979—M-N	88	—
Dallas Power & Light—			1st mtge 3 3/4s ser C 1984—A-O	89	—	Maine Public Service Co—		
3 3/4s s f debts 1973—A-O	89	—	1st mortgage 3 3/4s ser D 1995—J-J	—	89 1/2	1st mtge & coll tr 2 3/4s 1975—A-O	85	—
1st mtge 2 3/4s 1979—A-O	85	86	1st mtge 4 1/4s ser E 1988—M-S	102 1/4	102 3/4	Memphis Street Ry—		
1st mtge 2 3/4s 1980—J-D	84	85	Illinois Power Co—			1st mtge serial 4s 1965—A-O	98	—
1st mtge 3 3/4s 1983—M-S	89	90	1st mtge 2 3/4s 1976—M-S	87 1/2	88 1/2	Meridionale Electric Co—		
3 3/4s s f debentures 1980—F-A	93	—	S f debts 2 3/4s 1966—M-S	93	94	7s series A 1957—A-O	f122	—
1st mtge 3 3/4s 1986—F-A	88	90	1st mtge 3 3/4s 1978—F-A	90 1/2	92	Metropolitan Edison Co—		
1st mtge 4 1/4s 1986—J-D	—	105	1st mtge 2 3/4s 1979—J-J	86 1/2	—	1st mtge 2 3/4s 1974—M-N	k85	Jan 21
Dayton Power & Light—			1st mtge 2 3/4s 1980—A-O	83 1/2	—	1st mtge 3s 1977—M-S	—	90
1st mtge 2 3/4s 1975—A-O	86 1/4	87 3/4	1st mtge 3 3/4s 1982—M-S					

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue.

Table with columns: Bonds, Bid, Ask, Bonds, Bid, Ask, Bonds, Bid, Ask. Rows list various utility bonds from Mississippi Power Co to Southern Bell Telephone & Telegraph.

a Called for redemption, see page 87. b Basis. c Ex-Interest. f Flat

Canadian dollar value

PUBLIC UTILITY BONDS

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask
South Jersey Gas Co 4 1/2% 1977 A-O	94	—	Tennessee Gas Transmission (Cont)			Utah Power & Light (Continued)		
Southeastern Corp 5s deb 1984	92	96	1st M pipe line 3s 1969 J-D	90	—	1st mtge 3s 1979 M-N	84	—
Southern Bell Tel & Tel—			1st M pipe line 3s 1970 M-S	90	—	1st mtge 3 3/4% 1981 A-O	92	93
3s debentures 1979 J-J	89	89 1/2	1st M pipe line 3 1/2% 1971 F-A	90	—	1st mtge 3 1/2% 1982 A-O	93	—
2 3/4% debentures 1985 F-A	—	81 1/2	1st M pipe line 3 3/4% 1971 M-S	94	—	1st mtge 3 1/2% 1984 M-N	90	91
2 3/4% debentures 1987 J-J	84 1/2	85 3/4	1st M pipe line 3 3/4% 1974 J-D	94	—	1st mtge 3 3/4% 1985 M-S	89	—
3 3/4% debentures 1989 M-S	90	—	4 1/4% debentures 1974 M-S	97	98	Utica Gas & Electric 5s 1957 J-J	89	—
3 3/4% debentures 1995 A-O	89 3/4	90 3/4	1st M pipeline 3 1/2% 1975 F-A	93	94	Virginia Electric & Power—		
4s debentures 1983 A-O	100	100 3/4	4s debentures 1975 A-O	93 3/4	94 3/4	1st & ref M 2 3/4% ser E 1975 M-S	86 3/4	87 3/4
Southern California Edison—			1st M pipe line 3 3/4% 1976 F-A	95 1/2	96 1/2	1st & ref M 3s ser F 1978 M-S	—	98 1/2
1st & ref mortgage 3s 1965 M-S	94 3/4	95 1/2	4 1/2% debentures 1977 J-J	98	99 1/2	1st & ref M 3 3/4% ser I 1981 J-D	k92	Feb 10
1st & ref mtge 3 1/2% ser A '73 J-J	85	100	1st M pipe line 4 3/4% 1978 M-N	104	104 3/4	1st & ref 3 1/2% ser J 1982 A-O	91	91 1/2
1st & ref M 3s series B 1973 F-A	85 1/2	86 1/2	Texas Eastern Transmission—			1st & ref 3 1/2% ser K 1984 M-N	88	90
1st & ref M 2 3/4% ser C 1976 F-A	83	90	4 3/4% debts 1974 M-S	95	—	1st & ref 3 1/2% ser L 1985 J-D	89	90
1st & ref M 3 1/2% ser D 1976 F-A	90	94 1/2	1st mtge pipeline 4 1/2% 1977 M-S	102	102 1/2	1st & ref 4 1/2% ser M 1986 A-O	—	103 1/2
1st & ref 3 3/4% series E 1978 F-A	97	99 3/4	5 1/2% debentures 1976 J-D	100 3/4	101 1/2	Washington Gas Lt 5s 1980 M-N	101	102 1/2
1st & ref M 3s ser F 1979 F-A	87 1/2	90 1/2	Texas Electric Service Co—			Ref mtge 3 1/2% 1976 J-J	92	—
1st & ref 3 3/4% ser G 1981 A-O	97	98 1/4	3 3/4% s f debts 1973 A-O	102	—	Ref mtge 3 1/2% 1979 J-D	85	—
1st & ref 4 1/2% series H 1982 F-A	101 1/2	102	1st mtge 2 3/4% 1975 M-S	86	—	Ref mtge 3 1/2% 1980 J-D	—	95
3 3/4% conv debts 1970 J-J	108 1/2	109 1/2	1st mtge 2 3/4% 1977 A-O	86 1/2	—	Washington Water Power Co—		
Southern California Gas Co—			3 3/4% s f debts 1977 M-N	—	98	1st mtge 3 1/2% 1984 J-D	96 1/2	—
1st mortgage 3 1/2% 1970 A-O	95 1/2	—	1st mtge 3s 1978 A-O	86	—	1st mtge 3 1/2% 1982 A-O	92	—
1st mortgage 2 3/4% 1977 J-J	85	—	1st mtge 2 3/4% 1979 A-O	86	—	Waukesha Gas & El 1st 5s 1959 J-J	99	—
1st mortgage 3 1/2% 1978 M-N	—	97	1st mtge 3 3/4% 1981 J-D	—	98	West Penn Electric 3 1/2% 1974 M-N	96	—
1st mortgage 2 3/4% 1980 J-D	—	89	1st mtge 3 3/4% 1982 M-N	—	95 1/2	West Penn Power—		
1st mtge 3 1/2% series A 1982 A-O	90	—	1st mtge 3 1/2% 1985 M-S	—	93	1st mtge 3 1/2% series I 1966 J-J	99	100
1st mtge 3 3/4% ser B 1981 J-D	99 3/4	100	1st mtge 3 3/4% 1986 M-S	89	90 1/2	1st mtge 3s series K 1970 M-S	89	—
Southern California Water Co—			Texas Power & Light—			1st mtge 3s ser L 1974 M-N	86	—
1st mtge 2 3/4% 1977 M-N	92	—	1st mtge 2s 1975 M-N	87	—	1st mtge 3s ser M 1978 M-S	85 1/2	—
Southern Counties Gas (Call) f—			1st mtge 3s 1977 A-O	88 1/2	—	1st mtge 2 3/4% ser N 1979 M-N	83	—
1st mortgage 3s 1971 J-J	90 1/2	93	1st mtge 3s 1978 A-O	88 1/2	—	1st mtge 2 3/4% ser O 1982 A-O	90	—
1st mortgage 3s 1977 M-S	—	93	S f deb 3 1/4% 1973 A-O	91	—	1st mtge 3 3/4% ser P 1984 A-O	88	89
1st mtge 3 1/2% 1978 M-S	—	95	1st mtge 3 1/2% 1982 A-O	90	—	West Penn Traction 1st 5s 1960 J-D	101 1/2	—
1st mtge 3 1/2% 1981 A-O	91	—	1st mtge 3 1/2% 1984 A-O	89	—	West Texas Utilities Co—		
1st mtge 3 1/2% ser A 1984 M-N	94 3/4	—	1st s f deb 3 3/4% 1977 A-O	92 1/2	—	1st mtge 3 3/4% 1973 F-A	89	90
1st mtge 4 3/4% ser B 1982 M-S	—	101.412	1st mtge 4 3/4% 1986 M-N	103 3/4	104	1st mtge 3s series B 1978 M-N	84	—
Southern Gas & Electric Corp—			Third Avenue Hy (New York) J-J	194 1/2	94 1/2	1st mtge 3 3/4% ser C 1981 M-N	90	—
1st extended 6s 1968 J-J	175	85	Adj inc g 5s Jan 1 1960 A-O	141 3/4	42	1st mtge 3 3/4% ser D 1985 A-O	88	89 1/2
Southern Indiana Gas & Elec—			Toho Electric Power Co Ltd—			Westchester Lighting Co—		
1st mtge 3 1/2% 1984 A-O	—	93	S f 7s series 1955 M-S	180	—	Gen mtge 3s gtd 1987 J-J	99 1/2	100
1st mtge 4 3/4% 1957 M-S	—	102.623	Tokyo Electric Light Co Ltd—			Gen mtge 3s 1979 gtd M-N	88	—
Southern Natural Gas Co—			1st mtge 6s s ser 1953 J-D	1184	—	Westcoast Transmission Co Ltd—		
1st mtge pipe line 3s 1968 J-D	88	—	6s 1953 stamped ext to 1963 J-D	99	100 1/2	Units	202	206
1st mtge pipe line 2 3/4% 1970 J-D	82	—	Toledo Edison Co—			Western Light & Telephone Co—		
Conv deb 4 1/2% 1973 J-D	135 1/2	139	1st mtge 2 3/4% 1977 A-O	84 1/2	—	1st mtge 3s ser A 1975 J-J	85	—
1st mtge pipe line 3 1/2% 1974 F-A	88	89	1st mtge 3 1/2% 1978 M-S	86	—	Wisconsin Electric Power—		
Southern New England Telephone—			1st mtge 3s 1979 A-O	85	—	1st mtge 2 3/4% 1976 J-D	84 1/2	86
3 1/2% debentures 1985 J-J	89 1/2	—	Traction Terminal Corp 5s 1957 J-O	98	—	1st mtge 2 3/4% 1980 J-D	82	—
3 1/2% debentures 1989 J-D	—	89 1/2	Twin City Rpd Transit 4s 1964 A-O	96	97 1/2	1st mtge 3 1/2% 1982 M-N	89	—
Southern Union Gas Co—			Union Electric Co of Missouri—			1st mtge 3 1/2% 1984 M-N	86	—
4 1/4% s f debts 1976 M-N	—	101 1/2	1st mtge & coll tr 3 3/4% 1971 M-N	97 3/4	102	1st mtge 3 3/4% 1986 M-A-O	98	99
Southwest Gas Corp 6s 1977 M-S	80	—	1st mtge & coll tr 2 3/4% 1975 A-O	86 1/4	88	wisconsin Michigan Power Co—		
Southwest Nat Gas Inc 6s 1966 A-O	198	—	3s debentures 1968 M-N	90 3/4	—	1st mtge 3s 1978 A-O	83 1/2	84 1/2
Southwestern Bell Telephone—			1st mtge & coll tr 2 3/4% 1980 J-D	85 1/2	—	1st mtge 3 3/4% 1981 A-O	89 1/2	90 1/2
2 3/4% debentures 1985 A-O	—	83	1st mtge & coll tr 3 1/2% 1982 M-N	90 3/4	—	Wisconsin Natural Gas Co—		
3 3/4% debentures 1983 M-N	87 3/4	—	1st mtge 3 3/4% 1986 J-J	98 3/4	99 3/4	1st mtge 2 3/4% 1975 J-D	84 1/2	85 1/2
Southwestern Gas & Electric Co—			1st mtge 3 3/4% 1988 F-A	96	—	Wisconsin Power & Light—		
1st mtge 3 1/2% series A 1970 F-A	91 1/4	—	Union Lt Heat & Pwr 3s 1979 F-A	96	—	1st mtge 3 1/2% ser A 1971 F-A	90	—
1st mtge 3 3/4% ser B 1978 J-J	88	—	Union Passenger Railway—			1st mtge 3 3/4% ser R 1978 J-J	87	—
1st mtge 3s ser C 1979 J-D	88	—	1st ext 4s Mar 31 1960 A-O	90	—	1st mtge 3 3/4% ser C 1978 M-S	87	—
1st mtge 2 3/4% ser D 1980 J-D	86	—	United Cities Utilities Co—			1st mtge 2 3/4% ser D 1980 J-D	80	—
1st mtge 3 3/4% series E 1982 M-S	92 1/2	—	1% to 5% income notes Apr '69	77	—	1st mtge 3 3/4% ser E 1981 A-O	90	—
1st mtge 3 1/2% ser F 1984 M-N	88	—	United Gas Corp—			1st mtge 3 1/2% series F 1982 A-O	89 1/2	90 1/2
1st mtge 4 3/4% ser G 1987 J-J	102 1/2	102 3/4	1st mtge & coll tr 2 3/4% 1970 J-J	81	—	1st mtge 3 1/2% ser H 1984 A-O	89	—
Southwestern Public Service Co—			1st mtge & coll tr 3 3/4% 1971 J-J	97 3/4	98 3/4	Wisconsin Public Service Corp—		
1st mtge 3 1/2% 1978 F-A	92	—	1st mtge & coll tr 3 1/2% 1972 F-A	97 1/2	98	1st mtge 3 1/2% 1971 J-J	92	—
1st mtge 3 20s 1979 J-D	—	90	3 3/4% s f debts 1973 A-O	k97	Feb 28	1st mtge 3s 1977 M-N	84	—
1st mtge 3.35s 1981 F-A	—	90	4 3/4% s f debentures 1972 A-O	—	101 1/2	1st mtge 3 1/2% 1978 F-A	85	—
Spokane Natural Gas Co units—			1st mtge & coll tr 3 3/4% 1975 M-N	90	Dec 19	1st mortgage 2 3/4% 1979 M-S	82	—
5 3/4% sub interim notes 1962 J-J	41 1/4	42 1/4	1st mtge & coll tr 4 1/2% 1977 M-S	102	102 3/4	1st mtge 2 3/4% 1980 M-N	82	—
Staten Island Edison 2 3/4% 1979 M-N	85 1/2	—	United Gas Imprmt 3 3/4% 1966 J-J	92	—	1st mtge 3 1/2% 1984 A-O	90	92
Surface Transit Inc—			1st mtge 3 1/2% 1979 J-J	91 1/2	—	Wolverine Power 3-4 1/2% 1979 J-D	156	60
6s 1971	89	92	United Railways of Havana—			Worcester County Electric Co—		
Taiwan Electric Power Co Ltd—			Equip 7 1/2% Feb 15 1936 F-A	122	—	1st mtge 2 3/4% ser A 1979 J-J	83 1/2	—
40-year 5 1/2% s f 1971 J-J	1164	—	Upper Peninsula Pwr 3 1/2% 1977 M-N	89 1/2	92 1/2	1st mtge 3 3/4% ser B 1981 M-S	90	—
5 1/2% due 1971 stamped	—	—	Utah Power & Light Co—			1st mtge 3 3/4% ser C 1982 M-N	90	—
Extended to 1981 J-J	92 1/2	95 1/2	1st mtge 2 3/4% 1975 M-N	82	87	1st mtge 3 3/4% ser D 1985 A-O	92 1/2	—
Tampa Electric Co 2 3/4% 1976 F-A	83	—	3 3/4% s f debts 1973 A-O	91	—	Worcester Gas Light Co—		
1st mtge 3s 1978 J-J	87	—	1st mtge 3 3/4% 1978 A-O	85	86	1st s f 3 3/4% ser A 1969 F-A	—	101 1/2
1st mtge 4 1/2% 1986 F-A	—	101 1/4	1st mtge 2 3/4% 1979 A-O	84	—	Wankers Elec Light & Power Co—		
Tennessee Gas Transmission Co—			1st mtge 2 3/4% 1980 A-O	83	84	2 3/4% debentures 1976 J-J	90	93
1st M pipe line 2 3/4% 1966 A-O	89	—						
1st M pipe line 3s 1967 M-S	90	—						

PUBLIC UTILITY STOCKS

Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask
Alabama Gas Corp common	2	30	30 1/4	Atlantic City Electric Co—				Bridgport Hydraulic Co	20	30	32
\$2.50 prior preferred	50	67 1/2	70	Common	6.50	28 1/4	28 3/4	British Columbia Power	—	46 1/2	47 1/4
Alabama Power Co \$4.20 pfd	100	92	93 3/4	4% preferred	100	92	93	Brockton Edison Co	25	58	62
4.60% preferred	100	92 1/2	94 1/2	Atlantic Greyhound Corp—				Brockton Taunton Gas Co com	10	16 1/2	17 1/2
Alabama-Tenn Natural Gas	1	19	21	4% preferred	100	90	95	\$3.80 preferred	50	62	—
Allied Gas Co	5	20	23	Baltimore Gas & Electric Co—				Brooklyn Borough Gas Co	—	15	—
American Cable & Radio Corp	1	4 1/2	5	Common	—	34 1/2	34 3/4	Brooklyn Teleg & Mess'ger gtd	100	75	—
American District Telegraph Co	—	39	44	Rights (expire April 3)	—	—	—	Brooklyn Union Gas Co	10	35 1/4	35 1/2
American & Foreign Power Co	—	15 1/2	15 3/4	4 1/2% preferred series B	100	98	99	Calgary Power Co	—	68 1/4	69
American Gas & Electric Co	10	35 1/2	35 3/4	4% preferred series C	100	90 1/2	92	California Electric Power common 1	13 1/2	13 1/2	—
American Natural Gas com	25	60 1/2	61 1/4	Angor Hydro Electric common	15	32 3/4	33 3/4	\$2.50 preferred	50	49 1/2	51
6% preferred	25	32	34	7% preferred	100	138	145	\$3 preferred	50	59 1/2	61
Amer Telephone & Telegraph	100	177 3/4	178	4% preferred	100	81	85	Calif Interstate Telep Co com	5	11 1/2	11 1/2
American Water Works Co	5	9 1/2	9 3/4	4 1/4% preferred	100	87	90	5.25% conv preferred	20	17 1/2	—
6% preferred	25	24 3/4	25	Barcelona Traction Light & Power Co Ltd ord	—	5 3/4	5 3/4	California-Oregon Power common 20	34	34 1/2	—
5 1/4% preferred	25	26	26 1/2	Bell Telephone Co of Canada	25	46 3/4	46 3/4	4.70% preferred	100	88	92
Anglo Canadian Tel Co cl A	10	34 3/4	36 3/4	Hedderford & Saco Water	100	103					

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table with columns: Stocks, Par, Bid, Ask. Multiple columns of stock listings including California Water & Telephone, Dominion Bridge Co Ltd, Duke Power Co, etc.

*No par value. a Called for redemption, see page 87. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-dividend. y Ex-rights.

PUBLIC UTILITY STOCKS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table with columns: Stocks, Par, Bid, Ask. Multiple columns listing various utility companies and their stock prices.

*Without par value. a Called for redemption, see page 87. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. y Ex-stock dividend.

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table of Public Utility Stocks with columns for Stock Name, Par, Bid, Ask, and multiple columns for other stock names and prices.

*Without par value. †Net asset value. a Called for redemption, see page 87. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-dividend y Ex-rights.

Investing Companies Stocks and Bonds

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Large table of Investing Companies Stocks and Bonds with columns for Stock Name, Par, Bid, Ask, and multiple columns for other stock names and prices.

*Without par value. †Net asset value. a Called for redemption, see page 87. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-dividend. y Ex-rights.

INVESTING COMPANIES SECURITIES

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks and Bonds—	Par	Bid	Ask	Stocks and Bonds—	Par	Bid	Ask	Stocks and Bonds—	Par	Bid	Ask
Group Securities Inc (Cont)—				Lehman Corp	1	27 1/2	27 3/4	Royalties Management Corp	1	3 1/2	4
Electronics & Electrical				Lexington Trust Fund Shares	1	11.40	12.46	Schoellkopf Hutton & Pomeroy	10c	1 1/2	2
Equipment Shares	1c	6.81	7.47	Lexington Venture Fund		9.22	10.07	Science & Nuclear Funds		11.43	12.42
Food Shares	1c	5.72	6.28	Liberty Loan Corp	1	30	31	Scudder Fund of Canada, Ltd	1	46 1/2	48 1/2
Fully Administered Shares	1c	8.62	9.48	Life Insurance Stock Fund Inc	1	5.42	5.92	Scudder Stevens & Clark Fund		\$34.80	---
General Bond Shares	1c	7.99	8.76	Lincoln Service Corp 5 1/2s 1987	J-D	96 1/2	---	Scudder, Stevens & Clark		---	---
Industrial Machinery Shares	1c	14.56	15.94	Loomis Sayles Mutual Fund		\$42.45	---	Common Stock Fund	1	\$22.85	---
International Bond Shares	1c	8.55	8.91	Managed Funds—				Seaboard Finance Co	1	16 1/2	16 3/4
Merchandising Shares	1c	10.17	11.14	Agricultural shares	1c	4.04	4.45	Sears Roebuck Acceptance		---	---
Mining Shares	1c	8.79	9.63	Automobile shares	1c	5.02	5.53	4 1/2s debentures 1972	F-A	105	106
Petroleum Shares	1c	11.62	12.73	Electric Shares	1c	2.40	2.65	Securities Acceptance Corp com	2	8 1/2	9 1/2
Railroad Bond Shares	1c	2.58	2.85	General Industries shares	1c	3.79	4.18	5% preferred A	25	24	---
Railroad Equipment Shares	1c	6.06	6.65	Metal shares	1c	3.47	3.82	Securities Corp General	1	1 1/2	2 1/4
Railroad Stock Shares	1c	9.50	10.41	Non-Ferrous Metals shares	1c	7.85	8.64	Securities Investment Co of		---	---
Steel Shares	1c	17.32	18.95	Paper shares	1c	3.85	4.24	St Louis 4 3/4s sf deb 1968	J-D	89	---
Tobacco Shares	1c	4.10	4.51	Petroleum shares	1c	3.23	3.56	Selected American Shares Inc	2 1/2	\$8.49	9.18
Utilities Shares	1c	8.80	9.64	Special Investments shares	1c	2.79	3.08	Shareholders Trust of Boston	1	\$11.06	11.96
Growth Industry Shares Inc	1	15.14	15.59	Transport shares	1c	3.01	3.32	Shawmut Association		21 1/2	22 1/2
Guardian Consumers Finance Corp				Manhattan Bond Fund Inc	10c	7.23	7.92	Signature Loan Co cl A common	1	4 1/2	5 1/2
Class A	1	5 1/4	6 1/4	Marine Midland Corp common	5	19 1/2	19 3/4	Convertible preferred	11	10 1/2	11 1/2
60c conv preferred	10	8 3/4	9 1/2	4% conv preferred	50	54	54 1/2	Smith (Edson B) Fund	1	13.63	14.98
Guardian Mutual Fund Inc	1	16.53	17.03	Massachusetts Investors Trust—				Southeastern Fund	1	3 1/2	3 3/4
Hamilton Fund, Inc.—				Shares of beneficial interest 3 3/4c	x10.99	11.88		Southern Finance Co common	---	10 1/4	---
Series H-C7		4.30	4.70	Mass Investors Growth Stock				6% conv preferred	25	24 1/4	---
Series H-DA		4.26	---	Fund Inc	33 1/4c	10.29	11.12	Southern Industries Fund Inc	1c	\$10.87	11.85
Haydock Fund, Inc.		\$24.25	---	Massachusetts Life Fund—				Southwestern Financial Corp	10c	1 1/2	2 1/4
Heller (Walter E) & Co common	100	16 1/2	16 3/4	Ex-two-for-one split		\$18.86	20.39	Southwestern Investment Co.	2.50	14 1/4	14 3/4
5 1/2% preferred	100	88	90	Merchants Acceptance Corp—				Southwestern Investors Inc	1	11.92	13.03
4% preferred	100	64	67	Class A common		25%	---	Sovereign Investors Inc	1	12.10	13.25
Home Finance Group	1	5%	6%	5 1/2s s f subord deb 1966	M-S	98	100	Special Investments and			
Household Finance Corp—				Model Finance Service class A	1	4 1/2	5	Securities Inc common	10c	4 1/4	5
Common		25 1/2	26	Monarch Royalty Corp class A	1	2 1/2	3	4 1/2% preferred	50	47	49
3 1/4% preferred	100	82 1/2	85 1/2	Mutual Investment Fund	1	9.37	10.28	Standard Shares Inc	1	17 1/4	17 3/4
4% preferred	100	86	87 1/2	Mutual Shares Corp	1	\$14.42	---	State Loan & Finance Corp			
4.40% preferred	100	98	100	Mutual Trust Inc				Class A	1	15 1/2	16 3/4
2 1/2s s f deb 1970	J-J	90	93	Shares of beneficial interest	1	3.27	3.55	6% preferred	25	22	24
3 1/2s debentures 1958	M-S	100 1/2	---	Nation Wide Secur Co Inc (Md)	1	18.49	19.98	5 1/2 s f subord deb 1960	A-O	100	---
4s s f debentures 1978	J-D	100	100 1/4	National Aviation Corp	5	34 1/2	35	3 1/2s s f debentures 1966	M-N	100	---
4 1/2s debentures 1968	M-S	100	---	National Investors Corp	1	9.70	10.49	5s conv cap deb 1969	M-S	120	---
4 3/4s s f debentures 1977	J-J	104 3/4	105 3/4	Nat'l Securities & Research	25c	31	32 1/2	State Street Investment Corp	1	38 1/2	40 1/2
Hudson Fund Inc—				National Securities Series				Stein Roe & Parnum Fund Inc	1	\$28.75	---
Name changed to				Balanced series	1	\$10.35	11.31	Sterling Investment Fund Inc	1	11.04	11.68
Fiduciary Mutual Investing				Bond series	1	\$6.40	6.99	Stone (E B) Finance cl A com	5	10 1/2	11 1/4
Co Inc				Dividend series	1	\$4.53	4.95	6% preferred	25	24 1/4	---
Hydro Electric Securities Corp		9 1/2	9 3/4	Preferred stock series	1	8.31	9.08				
Income Foundation Fund	10c	2.45	2.63	Income series	1	5.96	6.51	Fulcott (James) Inc common	9	18 1/2	18 3/4
Income Fund of Boston Inc	1	9.75	10.65	Stock series	1	8.51	9.30	5% (formerly 4 1/2%) pfd	50	n37	---
Incorporated Income Fund	1	6.51	9.30	Growth Stock Series	1	6.37	6.96	Television Electronics Fund Inc	1	11.62	12.65
Incorporated Investors	1	8.88	9.60	National Shares Corp	1	18 1/2	18 1/4	Templeton Growth Fund of			
Industrial Bank of Commerce	10	32 1/2	34	New York Fund	1	20.15	21.78	Canada Ltd	1	22	24
Institutional Shares Ltd				New York Capital Fund of				Texas Fund Inc	1	8.22	8.98
Institutional Bank Fund	1c	10.22	11.19	Canada Ltd	1	32 1/4	34 1/4	Time Finance Co	1	22	---
Institutional Foundation Fund	1c	10.42	11.39	Ningara Share Corp (MD)	5	19	19 1/4	Tobacco Securities Trust Ltd			
Institutional Growth Fund	10c	10.98	12.01	North Amer Accept Corp class A	1	1 1/2	1 1/2	Am dep rets ordinary reg	11	6 1/2	6 3/4
Institutional Income Fund	1c	6.90	7.56	North American Trust Shares—				Am dep rets deferred reg	5c	1 1/2	1 1/2
Institutional Insurance Fund	1c	12.62	13.81	Series 1958	1	7%	---	Fowne Mines Corp common	20c	8	9
International Resources Fund Inc	1	4.56	4.99	North River Securities (N Y)	1	2%	2 1/2	\$1.75 prior preferred	5	17 1/2	---
International Securities Co	5	15 1/4	15 3/4	Northwest Bancorporation	10	70 1/4	70 3/4	Transamerica Corp	2	38 1/2	38 3/4
Investment Co of America	1	8.96	9.79	Nucleonics Chem & Electronics Shs	1	9.53	10.42	Tri Continental Corp common	1	29 1/2	29 3/4
Warrants	1	8 1/2	9 1/2	Oceanic Trading Co Inc	10c	20	27	Warrants		14 1/2	14 3/4
Investment Trust of Boston	1	10.05	10.93	Over-The-Counter Sec Fund Inc	1	10.19	11.15	\$2.70 preferred	50	55 1/2	56 1/2
Investors Diversified Services				3 1/2s debentures 1965	J-J	94	96	2 1/2s debentures 1961	M-S	93	96
Class A non-vot "ex dist"	1	73 1/2	73 3/4	4s debentures 1959	F-A	97 1/2	99	United Investment Co	4	8 3/4	9 1/4
Investors Trust Co (RI) common	25	185	---	4 1/2s capital deb 1967	M-S	---	95 1/4	United Funds Canada Ltd	1	16.43	17.85
\$2.50 preferred	25	40	---	4 3/4s debentures 1971	A-O	95 3/4	---	United Funds Inc			
Jefferson Custodian Funds Inc	1	5.60	6.11	Pennsylvania Bankshares & Rec	5	43	---	United Accumulative Fund	1	10.96	11.91
Jersey Investment Corp 6% pfd	1	10 1/2	12 1/2	Peoples Securities Corp (NY)	1	12.78	14.01	United Continental Fund	1	7.95	8.69
Johnston Mutual Fund Inc	1	\$20.73	---	Petroleum Corp of Amer	1	17 1/2	17 1/2	United Income Fund	1	9.72	10.57
Keystone Custodian Funds, Inc—				Philadelphia Fund Inc	1	17.25	18.22	United Science Fund	1	10.63	11.62
B-1 Investment Bond Fund	1	24.70	25.78	The Street Fund Inc	1	21.54	21.76	U S & Foreign Securities Corp	1	33 3/4	34
B-2 Medium-Grade Bond Fund	1	\$23.76	25.32	Pioneer Finance Co	1	3 1/4	4 1/4	Value Line Fund Inc	1	5.91	6.46
B-3 Low Priced Bond Fund	1	17.33	18.91	Pioneer Fund Inc	2.50	14.41	15.66	Value Line Income Fund Inc	1	5.58	6.10
B-4 Discount Bond Fund	1	10.12	11.04	Price (T Rowe) Growth Stock				Value Line Special Situations			
K-1 Income Pfd Stock Fund	1	8.57	9.35	Fund Inc	1	30.51	30.82	Fund Inc	10c	2.73	2.98
K-2 Growth Fund	1	12.00	13.10	Puritan Fund Inc	1	6.49	7.02	Van Strum & Towne Stk Fund	1	10.61	11.55
K-3 High-Grade Com Stk Fund	1	15.21	16.60	Putnam (George) Fund of Boston	1	12.25	13.32	Wall Street Investing Corp	1	6.95	7.60
K-4 Income Com Stk Fund	1	11.31	12.35	Cfs of beneficial interest	1	2c	4c	Wasatch Corp deb 6s ser A 1963	J-J	102 1/2	103 1/2
S-3 Appreciation Com Stk Fund	1	\$13.32	14.53	Ridge Realization Corp	1c	4	4 1/2	Washington Mutual Inv Fund Inc	1	8.59	9.39
S-4 Low Priced Com Stk Fund	1	9.57	10.44	Ritter Finance Co class B com	1	4	4 1/2	Webster Investors Inc	5	19 1/2	20 1/4
Keystone Fund of Canada Ltd	1	11.86	12.83	Subord deb 5 1/2s ww 1966	J-J	110	---	Washington Fund	1	12.80	13.86
Kaufkerbocker Fund	1	6.05	6.63					Whitehall Fund Inc	1	11.55	12.49
								Wisconsin Fund Inc	1	5.08	5.49

Industrial and Miscellaneous Securities

Under the heading "Industrial and Miscellaneous Securities" we include all Bond issues which do not appear under the previous three headings, namely "Railroads," "Investing Companies" and "Public Utilities." Real Estate Bonds, however, can be found on a succeeding page.

NOTICE—All bond prices are "and interest" except where marked "f" and income and defaulted bonds. Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue.

Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask
INDUSTRIAL AND MISCELLANEOUS BONDS			American Machine & Foundry—			Atlas Plywood Corp		
ACP-Wrigley Stores Inc—			4 1/4s subord conv deb 1981	J-J	k115 Mar 28	5s debentures 1968	J-J	---
4 1/2s conv subord deb 1972	A-O	98 3/4	5s conv subord deb 1977	F-A	105 1/2 106 1/4	5s s f debentures 1971	M-S	---
Atlantic Power & Paper			American Optical Co 3 1/2s 1968	M-S	96 1/2	5 1/2s conv subord deb 1975	M-N	88
1st 3 1/2s series A 1967	A-O	96 1/2	Amer Silica-Sand 3-5s 1973 ws	M-S	50	Ben-Hur Products Inc—		
4s series B 1974	J-J	90 1/2	American Steel & Pump Corp			5s s f deb 1966	F-A	100
Arling Foods Corp 5s deb 1961	F-A	70	4s income ser A 1994	J-D	53 3/4			
5s s f deb 1962	F-A	67	American Tobacco 3s 1962	A-O	96	Rethlehem Steel Co—		
			3s debentures 1969	A-O	94 1/2	Purchase money 6s Aug '98 Q-P	Feb	127 1/2
			3 1/4s debentures 1977	F-A	93 1/4	Rethlehem Steel Corp—		
Aldens Inc—			Ampal-Amer Palestine Trading			Cons mtge 2 1/4s ser I 1970	J-J	87 1/2
4 1/2s conv subord deb 1970	M-S	88	S f deb 3s 1958	A-O	80	Cons mtge 2 1/4s ser J 1978	M-N	87
Allegheny Ludlum Steel Corp—			Anglo-Lautaro Nitrate Corp—			Cons mtge 3s series K 1979	J-J	89 1/2
4s conv subord deb 1981	A-O	---	1st mtge 4s Dec 31 1960		97 1/2	3 1/4s conv deb 1980	M-N	131 1/2
United Chem & Dye 3 1/2s 1978	A-O	97 1/2	Anheuser-Busch Inc—			Borden (The) Company—		
Allied Stores Corp 4 1/2s 1976	M-N	103 1/2	3 1/2s debentures 1977	A-O	90 1/2	2 1/2s debentures 1981	M-S	87 1/2
Aluminum Co of Amer 3 1/2s '64	F-A	97	A P W Products Co—			Boston Wharf deb 6s Sept 1 1974	M-S	88
3c s f debentures 1979	J-D	91 1/2	1st M & coll tr 5s 1966	A-O	80 1/2	Brandywine Raceway Assn Inc—		
4 1/2s s f debentures 1982	J-J	105 1/4	Armour & Co—			6s debentures 1978	J-D	94
Aluminum Co of Canada Ltd—			5s inc subord deb 1984	M-N	75 1/2	Bristol-Myers Co—		
1st 3 1/2s ser A 1974	M-N	92	Ashland Oil & Refining Co—					

INDUSTRIAL AND MISCELLANEOUS BONDS

Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask
Sapphire Petroleum Ltd—			Stubnitz Greene Corp—			U S Industries 4½s 1970—	106	110
5s conv s f debs 1962—	J-J	80½ 81	5½s s f subord debentures 1966—	76	79	5½s conv subord debs 1971—	J-D	98 98½
Scott Paper Co—			Sun Chemical Corp 2½s 1966—	F-A	89 91	U S Plywood Corp—		
3s conv debentures 1971—	M-S	97½ 97%	Sun Ray Drug 3½s debs 1961—	F-A	80	3.40s s f debs 1980—	J-J	92
Scovill Manufacturing—			Sunray Oil Corp 2½s debs '66—	J-J	89	4½s s f debentures 1981—	J-D	93 95
4½s debentures 1982—	J-J	103½ 105½	Sunrise Supermarkets Corp—			U S Rubber Co—		
Seagram (Joseph E) & Sons—			6s conv subord s f debs '68—	J-D	137	2½s debentures 1976—	M-N	k80 Feb 21
2½s debentures 1966—	J-D	85%	Suntide Refining Co—			2½s debentures 1967—	A-O	90
3s debentures 1974—	J-D	99%	Subord inc deb 5½s 1962—	J-D	f93 96	United Steel Works Corp—		
Security Banknote Co—			Superior Oil 3½s debs 1981—	J-J	97½	Partic ctfs 4½s 1968—	J-J	f84½ 85%
Conv subord income debs			Superior Portland Cement—			Universal Match Corp—		
5s series A 1976—		168 71	Deb 5s (subord) Dec 31 1969—	J-J	98 99	5s conv subord debs 1976—	F-A	94½ 95½
Service Pipe Line Co—			Swift & Co 2½s deb 1972—	J-J	87½	Utah Ice & Storage (Colo)—		
3.20s s f debentures 1982—	A-O	93½	25-year 2½s debs 1973—	M-N	89½	1st extd 4-5s 1959—	J-D	85 90
Servomechanisms Inc—			Sylvania Electric Products Inc—			3s debentures 1962—	J-J	92
5s conv debs 1986—	J-D	93 96	3½s s f debentures 1971—	M-N	93½	4½s conv subord debs 1976—	A-O	79½
Shamrock Oil & Gas Corp—			4s s f debs 1978—	F-A	95	Vanadium Corp of America—		
3½s s f debentures 1967—	A-O	94 96	T M T Traller Ferry Inc—			3½s conv subord debs 1969—	J-D	132½ 150
Shell Union Oil Corp 2½s 1971—	A-O	88½ 89½	5½s conv debs 1960—	J-D	100	4½s conv subord debs 1976—	M-S	106% 107½
Stilesian-American Corp—			Telautograph Corp—			Vicana Sugar Co 6s 1955—	J-J	f24 27
A certificates—		10	4½s conv subord debs 1965—	J-J	65 67½	Victor Fuel 5s 1953—		f18
B certificates—		5	Temco Aircraft Corp—			Welsbach Corp 4½s 1962—	J-J	97½
Sinclair Oil Corp—			5½s conv subord debs 1971—	A-O	103½ 105	West Disinfecting 2½s 1961—	J-J	97
4½s conv subord debs 1986—	J-D	111½ 111%	Terminal Refrigeration &			West Virginia Pulp & Paper Co—		
Skelly Oil 2½s debs 1965—	J-J	91	Warehousing (D C) 4s 1958—	A-O	98	3½s debentures 1971—	A-O	92½ 94½
Socony-Vacuum Oil 2½s 1976—	J-D	85%	Texas Corp 3s debs 1965—	M-N	96 96%	Western Air Lines Inc—		
South Coast Corp—			4.60s subord debs 1975—	J-D	71 75	4½s conv subord debs 1971—	J-D	110 111
Cum inc sub deb 5s 1973—	M-N	81 84	Textron American 5s 1970—	Q-F	77 79	6s conv s f debs—	1959	98 99%
1st (closed) mortgage—			5s conv. subord debs 1971—	J-J	74 75	Westinghouse Air Brake Co—		
4½s s f 1960—	J-D	99 100	Thompson Products 3½s 1971—	A-O	92 94	3½s debentures 1978—	M-S	97 98½
Southern Oxygen Co—			Thorofare Markets Inc—			Westinghouse Electric Corp—		
6% conv subord debs 1966—	A-O	f20	4s s f subord debs A 1975—	J-J	91	2½s debenture 1971—	M-S	85
Sperry (The) Corp 3½s 1969—	J-D	90	Tide Water Associated Oil—			1st mtge 3½s ser C 1970—	M-S	90 92½
Staley (A E) Mfg 3½s 1977—	J-J	89 91	3½s s f debentures 1986—	A-O	94% 96%	1st mtge 3½s ser D 1967—	J-J	95
Standard Coll Products Co—			Tracerlab 5s conv debs 1970—	M-N	66 73	3½s conv debentures 1975—	M-N	106
5s conv subord debs 1967—	J-D	81½ 82	Trans-Canada Pipe Lines Ltd—			Whirpool-Seeger Corp—		
Standard Milling Co 3½s 1961—	F-A	90	5.60s subord debs 1987 (ex-stk)—		121½ 123½	3½s s f debs 1980—	F-A	90½ 92
Standard Oil Co (Indiana)—			Units—		207 209	Wilcox-Gay Corp—		
3½s conv debs 1982—	A-O	120 121	Underwood Corp—			5s conv debs 1965—	J-D	f35 45
Standard Oil Co (N J)—			5½s conv subord debs 1971—	A-O	122 125	Williams (J B) Co 5s debs 1962—		82 85
2½s debentures 1971—	M-N	87 87%	Union Oil Co of California—			Wilson & Co 1s mtge 3s 1958—	A-O	98% 101½
2½s debentures 1974—	J-J	89½ 95	2½s debentures 1970—	J-D	89	Winn-Dixie Stores Inc—		
Standard Oil Co. (Ohio)—			Union Sulphur & Oil 4s 1978—	M-S	95	Formerly Winn & Lovett s f debs		
4½s sf debentures 1982—	J-J	105½ 106	Union Tank Car Co 4½s 1973—	A-O	k99 Mar 19	3½s 1974—	A-O	89½
Standard-Thomson Corp—			United Terminal Cold Storage—			S f debs 3½s 1976—	A-O	95 96½
5s s f debs w w 1967—	M-S	83 90	Debenture 5s 1962—	J-J	95 100	York Corp 3½s s f debs 1974—	A-O	93 95
Stanrock Uranium Mines Ltd—			United Biscuit Co—					
5½s 1st mtge s f w s 1963—	J-D	106½ 107½	2½s debentures 1966—	A-O	k90 Feb 7			
Without stock—		90 92	3½s debentures 1977—	M-S	93 96			
Stauffer Chemical Co 3½s '73—	M-S	k100% Feb 15	United Dye & Chemical Corp—					
Sterling Drug 3½s debs 1980—	A-O	89 91	Debenture 6s 1973—	F-A	70 74			

Real Estate Securities

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Bid	Ask
Allerton New York Corp—			Hilton Hotels Corp—			Park Place-Dodge Corp (NY)—		
2nd income 5s July 1965 w s—	101	103	4½s conv debs 1970—	J-J	98 101	5s Sept 1972 (w-s)—	M-N	f84
Auditorium Hotel (Cleve)—			4½s debentures 1970—	J-J	100	Pittsburgh Hotels Inc—		
1st leasehold cum income			Hotel Drake Corp (NY)—			2nd income 5s 1962—	May	198
5s 1967 (with stock)—	M-N	f150	4s cum inc debs 1963—	F-A	f86	Poll-New England Theatre—		
Bankers Bldg (Chicago)—			Hotel St. George Corp (Bklyn)—			Gen Income 5s Nov 15 1988—	J-D	f78 81
5½% land trust ctfs—	Q-Mar	101½ 103	4½s extended to 1960—		88½ 90	Randolph-Wells Bldg (Ohio)—		
Baumann (Ludwig) & Co (NYC)			Insurance Exch Bldg (Boston)—			Gen Inc 5s 1960 (w-s)—	M-N	f92 95
Subord deb 4½s 1971—		f42	5½% land trust ctfs—	Q Feb 1	94 96½	Roosevelt Hotel inc deb 5s 1964—	M-N	83 86
Beacon Hotel Corp (NY)—			Knickerbocker Village Inc (N Y C)			79 Realty Corp inc 5s 1969 (w-s)—		f290
sf income 2-4s (w-s) Feb 1958—		50 51½	6s 1975—		92 95	Sheraton Corp of America—		
Boston Insurance Exch Bldg—			Kramon Devel Co Inc—			6s debentures w w 1979—	A-O	f148 153
5s due 1953 ext to Apr 1968 wa—		f95	1st 4½s ext to April 1962—	M-N	87½	Without warrants—		89 91
Broadmoor Corp—			La Salle Wacker Corp—			4½s conv debs 1967—	M-S	84½ 85½
4-6s (w-s) 1966—	M-S	f88	1st 5s fixed interest 1957—	F-A	f97 98½	6½s cum inc subord debs 1981—	J-J	95 97
Bklyn Fox Corp Inc 3s 1967 (w-s)—		f70 75	Non-cum income deb 5s 1962—	F-A	f95	692 Broadway Corp—		
Cent Manhattan Properties—			Lord Nelson Hotel 1st 4s 1967—	M-N	87	Income 4s ext to 1959 w-s—	J-D	f
Conv income deb 5s 1972—	M-N	90	Madison 52nd St Corp (NYC)—			32 West Randolph Corp (Chicago)—		
Cerana Apartments Corp (NYC)—			1st leasehold 5s 1962—	J-J	93½ 96	1st s f inc 5s w-s 1960—	M-N	f
sf income 5s ext 1952 (w-s)—	F-A	f30	May Stores Realty Corp—			Utica Hotel Corp 1st 5½s 1965—	F-A	98
Chamin Building—			5s genl mtge 1977—	F-A	104½ 105	Van Sweringen Co—		
3d leasehold 2s 1970 (w-s)—	M-S	112 115	Montreal Apartments Ltd—			Ctfs of indebtedness—		
3d leasehold 1s 1970 (w-s)—	M-S	f114 116	1st sf 4½s ext 1964—	J-J	97	6s of 1925 due Dec 31 1958—		f8
Columbus-Venetian-Stevens Bldg			Nassau-Beekman Realty Corp (NY)			6s of 1928 due Dec 31 1948—		f1
(Chicago) 1st leasehold inc			Income 2s 1969 (w-s)—	M-S	f40½ 45	Wacker Wabash Bldg 5s wa '66—	J-J	f127 130
3-5s 1955 with stock—	M-S	f	N Y Majestic Corp—			Wall & Beaver St Corp—		
De Paul Educational Aid Society—			Non-cum inc 4s (w-s) 1966—	J-D	f45 46½	1st income 5½s ext 1966 (wa)—		325
6s July 1 1960—		f24 30	Ocean Center Bldg (Cal)—			Washington Blvd Bldgs (Detroit)—		
810 South Spring Bldg—			1st inc 5s (w-s) Nov 1966—		f105	1st income 2½s 1957 w-s—	F-A	f126
1st cum inc 3-5s 1956 (w-s)—	J-J	f82	103rd & West End Ave—			Webb & Knapp Inc debs 5s 1974—	J-D	75½ 76
51 East 42d Street—			Cum income 5s ext 1962—	J-D	f32	Willoughby Tower Bldg Corp—		
3s with stock 1966—	Ann Mar	f99 100	124 6th Ave. Corp—			(Chicago) 1st 4s 1956—	A-O	f79
Forty Exchange Place Corp (NY)—			Ctfs of partic "units"—	F-A	f85 90	Windermere Hotel (Chicago)—		
5½s extended 1971 (w-s)—	J-J	f185	165 Broadway Bldg Inc (NY)—			1st & ref inc 5s 1961 (w-s)—	J-D	f65 67
40 Wall St Bldg Inc—			Gen cum income deb			Windermere Hotel Trust (N Y)—		
Non-cum inc deb 4s (w-s) 1966—		f210	1-2s with stock May 1 1958—		f33	Participating certificates—		f39%
Without stock—		96 98	1st mtge 4½-4½s ctfs May 1 '58		f84% 86			
Gramercy Park Bldg Corp (NY)—			3d mtge gen cum inc 3s May 1 '58		f58			
Income deb 3s (w-s) 1969—	J-D	f76						

*Without par value. a Called for redemption, see page 87. e Ex-Interest. f Flat price. k Last sale. n Nominal. r Canadian price. t New stock. x Ex-dividend. y Ex-coupon.

INDUSTRIAL AND MISCELLANEOUS STOCKS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask
INDUSTRIAL AND MISCELLANEOUS				Allied Control Co—				Amer Maracaibo—	1	9%	9 1/2	Ansonia Wire & Cable 1	11 1/4	12 3/4	
ABC Vending Corp—1	12%	12 1/2		Common—1	25 1/4	26		Amer Marietta—	2	44 1/2	47 3/4	Ansul Chemical Co—3	25	26	
ACF Industries Inc—				Preferred—4	4 1/2	4 3/4		Common—100	91 1/2	93		Apco Mossberg Co—1	3 1/4	4 1/4	
Common—25	62 1/2	62 1/2		Allied Kid Co—5	22	22 1/2		5% preferred—100	25 1/2	26		Apex Minerals Corp—10c	90c	1.00	
ACF-Wrigley Stores				Allied Mills Inc—	29 1/4	30		Amer Metal Co Ltd—	25 1/2	26		Apex Smelting Co—10	36 1/2	38	
Inc—2.50	14	14 1/2		Allied Paper Corp—20	41 1/2	42		Common—100	96 1/2	97		Appleton (D) Century	100	100	
A M I Inc—3	8 1/4	8 1/2		Allied Products Corp—5	21 1/2	22		4 1/2% preferred—100	22	22 1/2		Crofts Inc com—100	100	100	
A M P Inc—1	23 1/2	23 3/4		Allied Stores Corp—	43 1/2	44		Amer Metal Products—2	24 1/2	25 1/4		Preferred—100	100	100	
Abbotts Dairies—	38	—		4% preferred—100	78 1/2	80 1/2		5 1/2% conv pfd—20	32 1/2	33		Applied Arts Corp—	2 1/2	3	
Abbott Laboratories—5	42 1/4	42 1/2		Allied Thermal Corp 25	41	43		Construction—1	25 1/2	27 1/4		Applied Science—2	39	41	
4% conv pfd—100	101 1/2	103		Allis-Chalmers Mfg—				Amer Meter Co—	15	15 1/2		Aquafiter Corp—10c	1/4	1/2	
Abercrombie & Fitch—1	31	34		Common—10	32 1/2	32 3/4		Amer Molasses Co—1	7 1/2	7 3/4		Aradia Metal Prods—1	1 1/2	2 1/4	
6% preferred—75	95	100		4.08% conv pfd—100	108	110 1/2		Amer Motors Corp—5	30 1/2	30 3/4		Arday Farms Milling—5	8 1/2	9 1/2	
Aberdeen Petroleum				Allis (Louis) Co—10	44 1/2	47 1/2		Amer News Co—	35 1/4	35 3/8		Archer-Dan-Midland—	37 1/2	37 3/4	
Class A—1	4 1/2	4 1/2		Allison Steel Mfg				Amer Optical—1	14	14 1/2		Arcturus Electronics	3c	6c	
Aberfoyle Mfg—25	28	—		Common—5	10 1/2	12 1/4		Class A common—1	15	15 1/2		Arden Farms com—1	14 1/2	15 1/2	
Abitibi Pwr & Paper—	34 1/4	36 1/4		75c conv pfd—100	12	—		Amer Photocopy	25	—		\$3 partic pfd—	47 1/2	50 1/2	
Abrasive & Metal				Alloy Cast Steel Co—	65	—		Equipment Co—1	14	—		Argo Oil Corp—5	29 1/2	29 1/2	
Products Co com—1	4 1/2	5		Aloe (A S)—5	34	37		Amer Piano class A—	14	—		Arkansas Fuel Oil—5	37 1/2	37 3/4	
5% preferred—25	18	—		Alpha Port Cem Co—10	37 1/2	37 3/4		Class B—5	25	—		Arkansas Louisiana	—	—	
Acme Electric Corp—1	5 1/2	6 1/2		Altec Cos Inc—1	n12	12 1/2		Amer Pipe &	53	53 1/2		Gas Co—5	22 1/2	22 1/2	
Acme Industries—1	6 1/2	7		Aluminium Ltd—	126	126 1/2		Amer Potash &	90	—		Armco Steel Corp—10	56	56 1/2	
Acme Precision				Aluminium Co of Amer	90 1/2	90 3/4		Chemical Corp—	53	53 1/2		Armour & Co (Ill)—5	15 1/2	15 1/2	
Products com—1	10 1/2	10 3/4		Common—100	86 1/4	87 1/4		Common—	17	17 1/2		Warrants (expire	6 1/2	6 1/2	
\$1.10 conv pfd—17 1/2	19 1/2	21		Aluminum & Chemicals—	1	1 1/2		\$4 pfd series A—	28	32		Dec 31 1964)—	90 1/2	92	
Acme Steel Co—10	32 1/4	33		Alum Goods Mfg—	22 1/4	23		Amer President Lines	50	55		Armstrong Cork Co—	28 1/4	28 3/4	
Acme Wire Co—10	25 1/2	26 1/4		Aluminum Indus—	8 1/2	9 1/4		Class A common—	84	85		Common—1	60 1/2	62	
Acryvin Corp—1	—	—		Alumagamat'd Leather—1	1 1/2	1 1/2		5% non-cum pfd—100	17	17 1/2		\$3.75 preferred—	90 1/2	92	
Aushinet Process—2	29	—		6% conv pfd—60	28	34		Amer Pulley Co—12 1/2	25 1/2	28 1/2		Armstrong Rubber—	14 1/4	14 1/2	
Adams Consolidated				Amalgamated Sugar—1	27	27 1/2		Amer Radiator &	17	17 1/2		Class A—1	14 1/4	14 1/2	
Industries Inc—1	6 1/2	6 1/2		5% 1st pfd—10	9 1/2	10		Stand Sanitary—	158	162		Arnold Constable—5	21 1/4	22 1/4	
Adams-Millie Corp—	25 1/2	26		Ambrook Industries—1	12	12 1/2		Common—5	4 1/2	4 1/2		Aro Equip Corp com 2 1/2	18 1/4	18 1/2	
Addressograph-Mul-				Ambrosia Minerals—25c	4 1/2	5 1/2		7% preferred—100	158	162		4 1/2% preferred—50	40 1/2	—	
igraph Corp—10	140 1/2	142		Amer Aggregates—5	25 1/2	26 1/4		Amer Research &	27 1/2	29 1/2		Arrow Hart-Hegeman	49 1/2	53	
Admiral Corp—1	11 1/2	11 3/4		Amer Agricul Chem—	63 1/2	64 1/2		Development Corp—1	10 1/2	11 1/2		Electric Co—10	5	—	
Admiral Homes—1	3	3 1/2		Amer Air Filter Co—1	56	58		Amer Rock Wool Corp—5	6 1/4	6 1/2		Arrow Liqueurs—1	5	—	
Admiralty Alaska				5% conv pfd—15	60 1/4	64		Amer Safety Razor—5	44 1/2	46 1/2		Artloom Carpet Co—1	4 1/2	5	
Gold Mining Co—1	65c	70c		Amer Airlines com—1	18 1/2	18 1/2		Amer Screw Co—25	15 1/2	15 1/2		Art Metal Construc—10	33 1/4	35 1/2	
Advance Industries—1	2 1/2	2 1/2		3 1/4% conv pfd—100	91	93		Amer Sealing Co—10	29 1/2	30		Arvin Industries—2.50	30	30 1/2	
Advance Petroleum—10c	1/2	1		Amer Alloys Corp—25c	2	2 1/4		Amer Service com—1	6	7		Asbestos Corp—	32	33	
Aerojet-General—10	190	197		Warrants—	5	1		Class A—	28	32		Ashland Oil & Ref	16 1/2	17 1/2	
Aero Service Corp—1	11 1/4	12 1/2		6% conv pfd—5	3 1/2	3 3/4		\$3 preferred—	50	55		Common—1	95	98	
Aero Supply Mfg—1	1 1/4	1 1/2		Amer Auto Felt Corp—2	4 1/2	5		Amer Ship Building—	84	85		\$1.80 2nd pfd series	29	29 1/2	
Aeromotive Equip—1	1 1/2	—		Amer Bakeries com—	34 1/4	34 3/4		Amer Shopping Centers	4 1/2	4 1/2		of 1952—	29	29 1/2	
Aerona Mfg Corp—				4 1/2 conv pfd—100	97	99		Units—	4 1/2	4 1/2		Assets Realization	2 1/4	—	
Common—1	6 1/2	7		Amer Bank Note—10	29 1/2	30		Amer Smelt & Ref—	54 1/4	55 1/4		Stamped—	42	42 1/2	
55c preferred—10	7	7 1/2		6% preferred—50	63 1/2	66		Common—	147 1/2	148		Associated Artists	42	42 1/2	
5 1/2% preferred—20	15	16		Amer Barge Line—5	36	38 1/4		7% preferred—100	43 1/2	44 1/4		Productions Corp—1	3 1/4	4 1/4	
Aerogrip Corp—1	25	25 1/2		Amer Beverage Corp—1	1 1/2	1 1/2		Amer Snuff—25	121	123		Associated Develop	3 1/4	4 1/4	
Aerovox Corp—1	4	4 1/2		20c prior pfd—1	1	—		6% non-cum pfd—100	7 1/2	8 1/2		& Research Corp—1	3 1/4	4 1/4	
Aetna Standard				Amer Book Co—50	70	71		Amer Spring of Holly—1	14	15		Associated Dry Goods—	32	32 1/2	
Engineering Co—1	30	32 1/4		Amer Bosch Arms—2	23 1/2	24 1/2		Amer Stamping Co—2	15	15		Common—1	100 1/4	101 1/2	
Agnew-Surpass Shoes—	7	7 1/2		Amer Rox Board—1	32	34 1/2		Amer States Oil—10c	15c	20c		5.25% 1st pref—100	100 1/4	101 1/2	
Ainsworth Mfg—5	8 1/2	9		Amer Brake Shoe Co—	45 1/2	46		Amer Steel Foundries—1	38 1/2	38 1/2		Associated Electric	7 1/2	8 1/2	
Air Associates (NJ)—1	8 1/4	9 1/4		4% conv pfd—100	112	113 1/4		Amer Sugar Refin—100	117 1/4	120		Industries Ltd—	—	—	
6% conv pfd—10	9	10		Amer Broadcasting—				7% preferred—100	133 1/4	141		Amer dep rcts—£1	7 1/2	8 1/2	
Airborne Instruments				Paramount Theatres				Am Sumatra Tobacco—5	10 1/2	10 1/4		Associated Food	2 1/2	2 1/2	
Laboratory Inc—1	35	37		Common—1	22 1/4	22 1/2		Amer Thermos	23 1/4	24 1/2		Stores Inc—1	2 1/2	2 1/2	
Air Control Products—1	7 1/2	7 1/2		5% preferred—20	19 1/2	20		Products Co—4	4	4 1/4		Associated Laundries—1	2 1/2	2 1/4	
Aircraft Mechanics—	3 1/2	3 1/2		American Can Co—				Amer Thread 5% pfd—5	70c	75c		Associated Motion	12	13 1/2	
Aircraft Radio Corp—1	17 1/4	18		Common—12.50	42 1/4	42 1/2		Amer Tidelands—10c	75 1/4	75 1/2		Picture Industries—1	4 1/4	4 1/4	
Air Express Int'l				7% preferred—25	40 1/4	41 1/4		Amer Tobacco com—25	125	126 1/2		Assoc Oil & Gas Co—1c	36	38 1/2	
Agency Inc—50c	5 1/2	5 1/2		Amer Chain & Cable—	50	51		6% preferred—100	n5	—		Assoc Spring Corp—10	5 1/2	5 1/2	
Air Products Inc—				Amer Chiclo Co—	57 1/2	58		Amer Twist Drill—	34 1/2	34 1/2		Associated Transport—	83	86	
Class A—1	62	66		Amer Colortype—10	29 1/4	30 1/4		Amer Viscose Corp—25	21 1/2	22 1/2		6% conv pfd—100	83	86	
Common—1	31	33		Amer Cone & Pretzel				Amer Vitrefied Prod—1	14 1/4	16 1/4		Astron Corp—10c	2 1/2	3 1/2	
Air Reduction Co com—	53 1/2	54 1/4		Units—	19	22		Amer Window Glass—	17	18		Association—50c	12 1/2	14	
4.50% conv pfd				Amer Crystal Sugar—10	35	35 1/2		Common—12 1/2	22 1/2	24		Atlantic Coast Fish—1	1 1/2	1 1/4	
1951 series—100	201	205		4 1/2% prior pfd—100	89 1/4	90		5% prior pfd—25	22 1/4	24		Atlantic Oil Corp—5	7 1/2	1 1/2	
Airtex Products Inc—				Amer Cyanamid Co—				Amer Writing Paper—5	17 1/4	18 1/4		Atlantic Refin'g Co—	—	—	
Common—4	6	6 1/2		Common—10	75 1/2	75 1/2		Amer Zinc Lead	47	49		Common—10	45 1/2	45 1/4	
5% conv pfd—25	22	25		Amer Distilling Co—20	28	28 1/2		& Smelting—1	88	90		3.75% pfd B—100	91 1/4	92	
Air-Way Industries—3	3 1/4	4		Amer Dredging—12 1/2	65	68		Amoskeag Co—	7 1/2	8 1/4		Atlantic Register Co—5	4 1/2	—	
Ajax Petroleum—50c	3 1/4	3 1/2		Amer Duthes Uran				Common—	34 1/2	34 1/2		Atlantic Stamping	53	—	
Alan Wood Steel—				& Oil Co—5c	2c	4c		\$4.50 preferred—	22 1/2	23 1/2		Preferred—100	23	24	
Common—10	26 1/4	27 1/2		Amer & Efrid Mills—				Ampex Corp—50c	22 1/2	23 1/2		Preferred—100	130	140	
5% preferred—100	83	86		Common—1	6 1/4	6 1/4		Amphenol Electronics—1	10c	15c		Atlas Consolidated	21	21 1/2	
Alaska Air Lines—1	3 1/2	4		4% conv pfd—100	57	62		Amuranum Corp—5c	10c	15c		Min & Dev Corp 10p	7 1/2	8	
Alaska Juneau G M—				Amer Electronics—1	11 1/2	11 1/4		Amurex Oil Co—	5 1/2	5 1/2		Atlas Plywood Corp—1	15 1/2	16 1/4	
Par changed to \$2	2 1/2	2 1/2		American Encoustic				Class A common—5	34 1/2	34 1/2		\$1.25 conv pfd—20	68 1/4		

INDUSTRIAL AND MISCELLANEOUS STOCKS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Main table of stock prices with columns for Stock names, Par value, Bid, Ask, and various market indicators. Includes sub-sections for 'Stocks' and 'Stocks'.

*Without par value. a Called for redemption, see page 87. t Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-dividend. y Ex-stock dividend.

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table with multiple columns listing various stocks (e.g., Central Violetta, Sugar Co, Century Controls, etc.) and their corresponding prices (Par, Bid, Ask). The table is organized into several vertical sections.

*Without par value. a Called for redemption, see page 87. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-dividend. y Ex-rights. z Ex-stock dividend.

INDUSTRIAL AND MISCELLANEOUS STOCKS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask
Detroit Stamping	1	17 1/4	18 1/2	Dunlop Rubber Co—				Eskimo Pie Corp com.*	3	5		Flo-Mix Fertilizer	100c	1 1/2	2 1/4
Detroit Steel Corp	1	17 1/2	18	Amer dep rcts for	10c	2 1/4	2 3/4	5% preferred	100	45		Florence Stove Co	1	12 1/2	12 3/4
Detroit Testing				ord registered				Esquire Inc	1	6 1/2	6 3/4	Florida Canada	1	6 1/2	7 1/4
Laboratory Inc ww.1	5	3 1/2	5	Duofold Inc	10	21	23	Essex Universal	100c	3 1/2	3 3/4	Flour City Ornamental			
Develop Corp of Am	1	5 1/2	5 3/4	du Pont (E I) de N &				Estey Organ Corp	1	1 1/2	2 1/2	Iron Co	5	10 1/2	11 1/4
Devoe & Reynolds	5	30	38	Co common	5	179 3/4	180 1/4	Eureka Corp Ltd	10	15 1/4	15 3/4	Fluor Corp Ltd	2.50	18 1/2	18 3/4
Class A	5	30	38	\$4.50 preferred	5	109 1/2	110	Eureka Pipe Line	10	15 1/4	15 3/4	Flying Tiger Line	1	8 1/4	8 1/2
Devon-Palmer Oils	25c	2 1/2	2 1/2	\$3.50 preferred	5	88 1/4	89	Evans Products	5	23 3/4	24	5% preferred	10	6 1/4	7
Ltd	25c	2 1/2	2 1/2	Du Pont of Canada				Eversharp Inc com.1	16	16 1/2	16 3/4	Food Fair Properties	1c	4	4 1/4
Devonian Gas & Oil Co	10c	20c	25c	Securities Ltd		18 1/2	20	5% preferred	20	16 1/2	17 1/2	Food Fair Stores com.1	4	40	40 1/4
(Pa)	10c	20c	25c	Duplan Corp		7 1/4	7 1/2	Ex-Cell-O Corp	3	85 1/2	86 1/4	\$4.20 preferred	15	91	93
Dewey Portland				Duquesne Oil Corp	25c	20c	30c	Ex-2-for-1 split		43 1/2	44	(1951 series)	15	91	93
Cement Co	15	44 1/2	47 1/2	Duraloy Co	1	3 1/2	4 1/2	Exchange Buffet	2 1/2	7 1/2	1 1/2	Food Machinery &	10	57 1/2	57 1/2
Diamond Alkali	10	51 1/4	51 3/4	Durham-Enders Razor				Exolun Company		32 1/2	34 1/2	Chem Corp com	100	118	122
Diamond Match Co				Class A	5	7 1/2	1 1/4	Expreso Aereo Inter-	1	3c	5c	3 1/4% conv pfd	100	91	93
Common	1	34 1/4	34 3/4	Partic preferred	5	8 1/2	9 1/4	Express Dairy Co Ltd	5s	2.70	2.91	3% preferred	100	91	93
\$1.50 preferred	25	33 3/4	34 1/4	Durham Hosiery Mills				"A" ordinary	5s	2.70	2.91	Food Mart, Inc	2	14 1/2	15
Diamond Portland	1	30 1/2	32	Duro Corp	2 1/2	20	20 3/4	F R (The) Corp	50c	3/4	1	Foote Bros Gear &	2	19	20 1/2
Cement Co	1	22	22 1/2	Duro-Test Corp com.1	1	16 1/2	17 1/4	Faber Coe & Gregg		49	—	Mach Corp com	2	19	20 1/2
Diamond T Motor	5	14 1/4	14 3/4	5% conv pfd	25	21	24	Factor (Max) & Co.		—	—	5 1/2% conv pfd	15	19 1/2	20
Diana Stores Corp	50c	14 1/4	14 3/4	Duval Sulph & Pot.*		30	30 1/2	Class A	1	7 1/2	8	Foote-Burt Co	5	24 1/2	26
Diced Cream of Amer		5	5 1/4	Rights (expire 4-8)		1 1/2	1 3/4	Fair R (The) Corp	50c	11 1/2	12	Forbes & Wallace	1	46 1/4	49 1/4
Dickens Uranium &				Dwelling House As.75		33	—	Fairbanks Co	6.50	5 1/2	6 1/4	\$3 class A		51	—
Develop Corp	1c	1c	4c	Dynamics Corp				Fairbanks Morse		56 3/4	57	Class B voting		21	—
Mfg Co		24 1/4	24 3/4	of America com	1	6 1/2	6 3/4	Fairchild Camera &		16 1/2	16 1/2	Ford Motor Co	5	56	56 1/2
Dialphone Corp		191	193	\$1 preference	3	16 1/2	17 1/4	Fairchild Engine &	1	10 1/2	10 1/2	Ford Motor Co			
New common \$5 par		47 3/4	48 1/4	D W G Cigar	5	15 1/2	15 1/2	Airplane Corp	1	23 1/2	25 1/2	of Canada "A"		107	108
(Ex 4 for 1 split)		13 1/2	13 1/2	E Z Paint Corp	1	4 1/2	4 1/2	Fairmont Foods com	1	80 1/2	84 1/2	Class B		109 1/2	118
Diebold Inc	5	13 1/2	13 1/2	E & B Brewing Co	1	35c	40c	4% preferred	100	12 1/2	12 1/2	Ford Motor Co Ltd		4 1/2	4 1/2
Diesel Power	1	20 1/2	20 3/4	Eagle-Picher Co	10	43 3/4	44 3/4	Fajardo Sugar	20	13 1/2	13 3/4	Ordinary	1	4 1/2	4 1/2
Miners' Club Inc	1	20 1/2	20 3/4	Eagle Yarn Mills		145	—	Falcon Seaboard		15 1/2	16	4 1/2% preference		1.55	1.72
Di-Noc Chemical				Early & Daniel Co		91	120	Drilling Co	1	13 1/2	13 3/4	Am dep rcts		16 1/2	17
Arts Inc	1	10	11	Eason Oil Co	1	18 1/2	19 1/4	Falstaff Brewing	1	15 1/2	16	Foremost Dairies	2	8	9
Disct Corp of N Y	40	128	135	East Utah Mining	10c	9c	11c	Fanner Mfg Co	1	9 1/2	10	Formspag Co	1	23	25
Disney (Walt)				Eastern Air Lines	1	37 1/2	38 1/2	Fanny Farmer Candy	1	18 1/4	19	Fort Pitt Bridge Wks	10	23	25
Productions	2.50	23	24 1/2	Eastern Corp	10	29 1/2	29 3/4	Fansteel Metallurgical	1	49 1/4	49 1/2	Fort Pitt Industries	1	6 1/4	6 1/2
Distillers Co				Eastern Industries				Corp	5	2 1/2	2 1/2	Ft Wayne Corrugated		28 1/2	29 1/2
Amer dep rcts for	6s 8d	2 1/4	3	Common	50c	15 1/2	16 3/4	Faraday Ur Mns Ltd.1		8 1/2	8 1/2	Paper Co	10	39 1/2	39 3/4
Ord regis				70c conv pfd	10	14 1/4	14 3/4	Farbenindustrie (IG)		4 1/2	4 1/2	Foster Wheeler	10	17	18 1/2
Distillers Corp				Eastern Lime Corp	2	11 1/2	12 1/4	Aktiengesellschaft		8 1/2	8 1/2	Foundation Co (N Y)	1	4 1/2	5 1/2
Seagrams Ltd	5	30	30 1/4	Eastern Malleable				"stubs"		4 1/2	4 1/2	Four Corners		4 1/2	5 1/2
Divo-Wayne Corp	1	9 1/2	10	Iron	25	40 1/4	42 1/4	Fargo Oils Ltd	1	44	—	Uranium Corp	1	4 1/2	5 1/2
Diversey Corp	1	14 1/4	14 1/2	Eastern Racing Assn.		4 1/2	4 3/4	Farrago Real		50	—	Fowler Hosiery Co	5	5 1/2	—
Diversified Oil &				\$1 preferred		17	18	Estate Trust		12.50	32 1/2	Fownes Bros & Co		4 1/2	4 3/4
Mining Co	10c	5	7 1/2	Eastern Shopping				Farrell-Birmingham		50	—	Fox De Luxe Beer Sales		6 1/2	6 1/4
Dixie Aluminum com.1	3	4 1/4	4 1/2	Centers Inc	1	3 1/2	3 3/4	Company		32 1/2	34 1/2	Inc	1.25	12 1/2	12 1/2
3c preferred	4	58 3/4	59 1/2	Eastern Stainless				Farrington Mfg Co	10	8 1/4	8 3/4	Francisco Sugar		76 1/2	77 1/2
Dixie Cup Co com	5	73	73	Steel Corp	5	52 1/2	52 1/2	Class A common	10	16	18	Franco Wyo Oil	6	12 1/2	12 1/2
5% conv pfd A	50	10 1/2	—	Eastern Sugar Assoc				5 1/2% preferred	25	16	18	Frank (Albert)		3	—
Dixie Ice Cream	5	10 1/2	—	Com shs of ben int.1	1	23	25	Fashion Frocks Inc	1	4	4 1/2	Guenther Law	1	12	—
Dixon Chemical &				\$2 pfd (shares of	30	23 1/4	24 1/2	Fashion Park Inc	1	16	17 1/2	Franklin Process		24 1/2	26
Research Inc	1	4 1/2	5 1/4	beneficial int)	30	23 1/4	24 1/2	Faultless Rubber	1	20 1/2	21 1/2	Franklin Balmor Co		5 1/2	7
Dixon (J) Crucible	20	16 1/2	17 3/4	Eastman Kodak Co				Fawick Corporation	2	6	6 1/2	Franklin Shops com		1	1 1/4
Dixilyn Drilling Corp				Common	10	86 1/4	87	Fearn Foods Inc	5	6 1/4	6 3/4	Preferred	10	3	5
Class A conv	4	3 1/4	3 1/4	8% preferred	100	152	154	Fedders-Quigan Corp.1	1	15 1/2	15 3/4	Franklin Stores	1	11 1/2	12
Dobbs Houses Inc	1	33 3/4	34 3/4	Eaton Mfg Co	2	56 1/2	57 1/2	1953 series	50	56	60	Freeport Sulphur	10	101	102
Dobbeckmun Co	1	25 1/2	26 1/4	Eaton Paper Corp		55	—	Federal Asphalt		80c	95c	Fresnillo Company	1	8 1/2	8 3/4
Dr Pepper Co		10 1/2	—	Economics Laboratory	1	14 1/2	15 1/2	Products Inc	1	3 1/2	4 1/2	Frisk Corp com	1	4	5
Dodge Mfg Corp		27	29	Edgemont Mining &				Federal Bake Shops	1	77	—	5% non-cum pfd	40	13	—
\$1.56 preferred		5 1/2	5 3/4	Uranium Corp	1c	3c	5c	Federal Chem com		90	100	Frito Co		16 1/2	18 1/2
Doeskin Prod com	1	8 3/4	9 1/4	Edgewater Steel		53 1/2	54 1/2	6% preferred	100	19 1/2	21 1/4	Frontier Refining Co	1	13 1/2	14 1/2
70c preferred	3.50	3 1/2	3 1/2	Edison Bros Stores	1	24	24 1/2	Federal Compress		12	—	Front Range Mines	1	16c	20c
Dole (James) En-		3 1/2	1 1/2	4 1/4% preferred	100	77 3/4	80	& Warehouse Co.12 1/2		19 1/4	21 1/4	Common	1	20 1/2	20 1/4
gineering Co	1	1 1/2	1 1/4	Edo Corp class A	1	8 1/2	8 1/2	Federal Drop Forge	10	2 1/2	2 3/4	4% preferred	100	7 1/2	7 1/2
Dome Exploration				Eitel McCullough	1	34	35	Federal Industries	1	3 1/2	4 1/4	Fruit of the Loom		14	18
(Western) Ltd	2.50	12 1/2	12 3/4	Ekco Products	2.50	35 1/2	35 1/2	Federal Machine &		1 1/2	2 1/2	Common	1	40	46
Dome Mines Ltd		13 1/2	13 3/4	4 1/4% preferred	100	90	94 1/2	Welder Co	1	3 1/2	4 1/4	\$3 non-cum pfd	20	54	57
Dominion Steel &		22	22 1/2	Elastic Stop Nut	1	19	19 1/4	Federal Manufacturing		1 1/2	2 1/4	Units		54	57
Coal ordinary shs				Elaterite Basin				& Engineering Co	1	34 1/2	34 3/4	Fuhrman & Schmidt		5	—
Dominion Tar &				Uranium	2.50	9c	11c	Bearings Inc	5	66	70	Brewing	5	4 1/2	—
Chemical Co Ltd		11 1/4	12 1/2	Elco Corp	25c	1 1/2	2 1/2	Federal National Mfg		100	—	Fuller (D B) & Co		5 1/4	5 3/4
Dominion Textile Co		8 1/4	8 3/4	Elder Mines Ltd	1	1 1/2	1 1/2	Association	100	2 1/2	3	Common	10c	4 1/2	5 1/4
Donnelley (R R)				Electric & Musical				Federal Oil Co	1	21 1/2	21 1/2	6 1/2% conv pfd	5	15 1/2	16
& Sons Co	5	26	27 3/4	Industries Am shs		3 1/4	3 3/4	Federal Pacific Elec	1	33 1/2	33 3/4	Fuller (G A) Co	5	50	52
Dorr-Oliver Inc	7.50	34 1/2	35 1/2	Electric Auto-Lite	5	36 1/4	36 1/2	Federal Paper Board 5		18 1/2	19 1/4	Fulton Bag &		25	27 1/2
\$2 preferred	32.50	78 1/2	78 3/4	Elec Storage Battery	1	33 3/4	33 3/4	4.60% preferred	25	17	19	Cotton Mills		15	16 1/2
Dorsett Laboratories	25c	1	1 1/2	Electrical Products				Federal Sign & Signal		21	22	Storage (Ill)	5	8	8 3/4
Douglas Aircraft Co				Consolidated	4	27 1/2	—	Corp com	1	19	20	Funsten (R E) Co	1	45	—
Douglas Oil Co				Electrographic Corp	1	16 1/2	17	\$1.25 preferred	100	1 1/4	1 1/4	4 1/2% conv pfd	50	45	—
of California com.1	1	5	5 1/2	Electrolux Corp	1	11 1/2	12 1/4	Fed Uranium (New) 50c		30 1/4	30 1/2	Gabriel Co common	1	7 1/2	7 1/4

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table with multiple columns listing various stocks (e.g., General Capsule, Gold Seal Dairy Prod., Hamilton Mfg., Hollinger Consolidated) and their corresponding prices (Par, Bid, Ask).

*Without par value. a Called for redemption, see page 87. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-dividend. y Ex-stock dividend.

INDUSTRIAL AND MISCELLANEOUS STOCKS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask	Stocks—	Par	Bid	Ask
Inland Homes	1	7 1/4	8	Joslyn Manufacturing & Supply Co.	1.25	44	—	Kropp Forge	33 1/2	3 1/2	3 1/2	Leese Steel Chain	5	16 1/4	16 1/2
Inland Steel	10	82 1/2	83	Joy Mfg Co	1	64	64 1/2	Krueger (G) Brewing	1	5 1/4	6	Lookhead Aircraft	1	45 1/2	45 7/8
Inman Mills com	10	15	—	Julian & Kocke	1	16	18	Kuhman Electric	2	21 1/4	22	Lodge & Shipley	1	1 1/2	1 1/4
5% preferred	10	100	—	Juniper Oil & Mining Co	10c	—	—	Kuppenheimer (B) & Co	5	15 1/4	16 1/4	Leew's Inc	1	18 1/2	19
Inlay Mfg Corp	10	26	—	Jupiter Oil Ltd	10c	3/4	1	Kuta Canon Oil & Gas Co	5c	65c	70c	Loft Candy Corp	1	3 1/2	3 1/2
Inspiration Cons	10	45 1/4	46 1/4	Justheim Petroleum	5c	6c	8c	Kwikset Locks Inc	5	9 1/4	10 1/4	Lone Star Brewing	1	35	36 1/2
Copper Co	10	15	—	Justrite Mfg Co	1	3/4	1 1/8	L O F Glass Fibres	5	16 1/4	17 1/2	Lone Star Cement	4	33 1/2	33 1/2
Insular Lumber	10	47	47 1/2	Kable Printing Co	10	18	20	L'align Apparel Inc	1	5 1/2	5 1/2	Lone Star Steel Co	1	33 1/2	35 1/2
Interchemical Corp	10	90	91	Kahn's (E) Sons	1	18 1/2	19 1/4	La Consolidada S A	Common	20 1/2	21 1/4	Long Bell Lmbr (Mo.)	5	84 1/2	—
Common	10	47	47 1/2	Kaiser Aluminum & Chemical Corp	Common	33 1/2	40 1/4	Common	75 pesos	3 1/4	4	Longchamps Inc	1	1 1/4	1 1/4
4 1/2% preferred	100	90	91	Common	33 1/2	40 1/4	40 1/4	6% pfd	75 pesos	7	7 1/4	Longhorn Portland Cement Co	1.25	33 1/4	34 1/4
Interlake Iron	1	28 1/4	29	4 1/2% conv pfd	100	102	103	LaFrance Industries	1	7	7	Longines-Wittmauer	1	16	16 1/4
Int'l Breweries	1	8 1/4	8 1/2	4% preferred	50	48	49	La Pointe Electronics	1	5	5	Walsh Co	1	33 1/4	34 1/4
Int'l Business Mach	517	520	520	4% preferred	50	48	49	La Salle Ext Univ	5	10 1/2	10 1/2	Long Island Arena	10c	1 1/4	1 1/2
Int'l Cigar Mach	1	20 1/2	22	Kaiser Steel Corp	Common	48 1/2	51 1/2	Laboratory for Electronics	1	6	7	Loillard (P) Co com	10	16 1/4	16 1/2
Int'l Correspondence	1	154	155	81.46 preferred	1	23 1/2	25 1/2	Laclede-Christy	5	28 1/2	30	7 1/2 preferred	100	123 1/4	125
Schools World	1.50	4 1/2	—	Kalamazoo Stove & Furnace Co	10	1 1/4	1 1/2	Laclede Steel Co	20	137	142	Louisiana Land & Exploration Co	30c	49 1/2	50
Int'l Elevating	30	20 1/2	23 1/2	Kalamazoo Vegetable Parchment Co	10	34 1/2	37	Laird & Co	1	1	1 1/4	Lewis Bleachery	10c	18	22
Int'l Harvester com	1	36 1/2	36 1/2	Kaltman (D) & Co	300	2 1/2	2 1/2	Lake Ontario Portland Cement	1	4 1/2	5 1/2	Lowenstein (M) & Sons	1	18	19
7% preferred	100	154	155	Class A	1	14	15	5% conv pfd	10	9 1/4	10 1/4	Lucky D Uranium	1c	3c	10c
Int'l Metals Corp	100	154	155	Class B	1	14	15	Lake Shore Mines	1	4 1/4	4 1/2	Lucky Mac Uranium	1	2	2 1/4
Int'l Metal Indus	100	154	155	Class C	1	14	15	Lakeside Laboratories	1	36	39	Lucky Stores Inc	1 1/2	13 1/2	13 1/2
Price class A	100	154	155	Class D	1	14	15	Lakey Foundry Corp	1	5 1/2	6	Ludlow Mfg & Sales	1	40 1/4	43
Int'l Milling	100	39	40 1/2	Class E	1	14	15	Lamson & Sessions	10	28 1/4	29	Ludlow Typograph Co	5	46	48
4% 1st pfd	100	86	90	Class F	1	14	15	4.75% conv pfd A	50	45	47	Ludman Corp	1	2 1/2	3 1/4
Int'l Minerals & Chemical com	5	27 1/2	28	Class G	1	14	15	Lamson Corp (Del)	5	14 1/2	15	Lufkin Rule Co	10	14 1/2	14 1/2
4% preferred	100	73 1/2	74 3/4	Class H	1	14	15	6% prior pfd	50	46	48	Lukens Steel Co	3.33 1/2	63 1/2	64 1/2
Int'l Nickel (Can)	1	105 1/4	105 3/4	Class I	1	14	15	Lamson (M H) Inc	1	7 1/2	8	Luminator Harrison	10	10 1/2	10 1/2
Int'l Oils & Metals	1	10c	12c	Class J	1	14	15	Landers Frary & Clark	25	17 1/4	—	Luna Laminates	35c	1	1 1/2
Int'l Packers Ltd	15	9 1/2	10	Class K	1	14	15	Lands Machine	2	41	43	Lydia Cotton Mills	10	15	—
Int'l Packings Inc	1	10	12	Class L	1	14	15	Lands Tool Co	1	153	160	Lynch Carrier Sys	10	7 1/2	8
International Paper	7.50	96	96 1/2	Class M	1	14	15	Lane Byrant Inc	1	18 1/2	18 3/4	Lynch Corp	1	9 1/2	10
Common	7.50	96	96 1/2	Class N	1	14	15	Langendorf United	1	19 1/2	20 1/4	Lyon Metal Products	5	41	44
Cts of Interest	100	26	29	Class O	1	14	15	Bakeries, Inc com	1	19 1/2	20 1/4	Common	10	38 1/2	39 1/2
4% preferred	100	93	95	Class P	1	14	15	81.80 preferred	25	29 1/2	30 1/2	6% preferred	100	123	127
Int'l Petroleum	1	52 1/2	52 3/4	Class Q	1	14	15	Lanolin Plus Inc	1c	7 1/4	8	MacPadden Pub	1	9 1/2	9 1/2
Int'l Products Corp	5	7 1/2	8	Class R	1	14	15	Lanston Industries	5	12	12 1/2	MacGregor Sport Products Inc	1	20 1/2	21 1/2
Int'l Refineries Inc	1	2 1/2	3 1/4	Class S	1	14	15	Latrobe Steel Co	5	25 1/2	27	Mack Trucks Inc	5	27 1/2	27 1/2
Int'l Resistances	10c	5	5 1/2	Class T	1	14	15	Lau Blower Co	1	6 1/2	6 3/4	Warrants	10	10 1/4	10 1/2
International Salt	10c	116	119	Class U	1	14	15	Laurens Mills	100	275	—	Mackey Airlines	33 1/2	3 1/4	4 1/4
International Shoe	100	39 1/2	39 1/2	Class V	1	14	15	Lawyers Mortgage & Title Co	50c	1 1/2	2	Maemilian Co	1	32 1/4	34 1/4
4% preferred	100	47	47 1/4	Class W	1	14	15	Lay (H W) & Co	50c	5 1/2	6 1/2	Maemilian Petrol	50c	4 1/4	4 1/4
Int'l Silver common	100	42	43 1/4	Class X	1	14	15	Le Cuno Oil Corp	10c	4	4 1/2	Mae Whyte Company	10	25	26 1/2
Preferred	100	37	37 1/4	Class Y	1	14	15	Le Maire Tool & Mfg Co	1	3 1/2	3 1/2	Macy (R H) Co Inc	1	28 1/2	29
Int'l Tale common	5	20	—	Class Z	1	14	15	Le Tourneau (R G)	1	44	46	4 1/2% conv pfd	100	82 1/2	83 1/2
7% preferred	100	83	—	Class AA	1	14	15	Lea Fabrics Inc	5	4 1/2	5 1/2	Mad Square Garden	1	7 1/4	8
Int'l Textbook Co	100	42	45 1/2	Class AB	1	14	15	Learn Inc	500	7 1/2	7 1/2	Madding Drug Stores	1	12 1/2	13 1/2
Interprovincial Pipe Line Co	5	55	56	Class AC	1	14	15	Leece-Neville Co	1	9 1/2	11	Goods Co	10c	1	1 1/2
Interstate Amieite	100	21 1/4	23 1/4	Class AD	1	14	15	Lee Rubber & Tire	5	19 1/4	19 1/2	Magic Chef Inc	10	8 1/2	8 1/2
Interstate Bakeries	1	82	84	Class AE	1	14	15	Leeds & Northrup	50c	28 1/4	30 1/2	Magma Copper Co	10	79 1/2	80 1/2
4 1/2% preferred	100	82	84	Class AF	1	14	15	Lees (James) and Sons	Common	35 1/4	36 1/4	Magna Oil Corp	50c	4 1/2	5
Interstate Co com	5	7 1/2	8	Class AG	1	14	15	3.85% preferred	100	85	88	Magnavox Co com	1	37 1/2	37 1/2
5% prior pfd	100	68	—	Class AH	1	14	15	Electronics Inc	50c	3 1/2	3 1/2	4.75% conv pfd	50	54 1/2	55 1/2
Interstate Dept Svs	1	31	31 1/2	Class AI	1	14	15	Lehigh Coal & Nav	10	16 1/2	17 1/2	Magnolia Pk (La)	10c	25c	30c
Interstate Eng Corp	1	6 1/2	7	Class AJ	1	14	15	Leligh Portland Cement Co	15	40 1/2	40 1/2	Magur Car Corp	6	20	23
Interstate Motor Freight System	1	19 1/4	13 1/4	Class AK	1	14	15	Lehigh Valley Coal	1	2	2 1/2	Magur Industries	1	35c	45c
Intertype Corp	5	30 1/4	30 1/2	Class AL	1	14	15	53 non-cum 1st pfd	1	18 1/4	19 1/2	Mahon (R O) Co	5	23	24
Intex Oil Co	33 1/2	9 1/2	10 1/2	Class AM	1	14	15	50c non-cum 2d pfd	5	6 1/2	6 1/2	Mallinckrodt Chemical Works	10	37 1/2	39 1/2
Investors Royalty	10	2 1/2	2 1/2	Class AN	1	14	15	Lehn & Pink Tool	5	22 1/2	22 1/2	4 1/2% convertible pfd series C	50	51	53
Ionics Inc	1	7 1/4	8 1/4	Class AO	1	14	15	Lenke (B L) & Co	50c	5 1/2	5 1/2	Mallory (P R) & Co	1	47 1/2	50 1/2
Iron Fireman vto	1	11 1/2	11 1/2	Class AP	1	14	15	Leon Ld & Cattle	10c	5 1/2	5 1/2	Common	1	47 1/2	50 1/2
Ironrite Inc common	1	5 1/2	6	Class AQ	1	14	15	Leonard Oil Devel	25	1 1/2	1 1/2	5% conv pfd	50	57	58
5% preferred	100	7 1/2	8 1/4	Class AR	1	14	15	Leonard Refiners	3	15 1/4	15 1/2	Manabi Exploration	10c	1 1/2	1 1/2
Irving Air Chute	1	8 1/2	9	Class AS	1	14	15	Lerner Markets	1	5	7	Manati Sugar Co	1	8 1/2	8 1/2
Irving (John) Shoe	1	6 1/2	8	Class AT	1	14	15	Lerner Stores com	100	85	—	Manati Bros Inc	1	5	5 1/4
4% preferred	100	16	20	Class AU	1	14	15	4 1/2% preferred	100	17 1/2	17 1/2	Mangel Stores	1	29 1/2	30 1/4
Island Creek Coal	100	44 1/2	45	Class AV	1	14	15	Lester Engineering	1	9 1/4	9 1/4	Manhattan Shirt Co	5	15 1/2	16
Common	100	44 1/2	45	Class AW	1	14	15	Lewis (Edgar P) Sons	1	3 1/4	—	Manschwit (B)	1	32 1/2	33 1/2
8% preferred	100	126	129	Class AX	1	14	15	Lewis Welding & Engineering Corp	1	6 1/2	—	Manning Maxwell & Moore Inc	12.50	28 1/4	30 1/2
Israel-American Oil Corp	10c	2 1/2	2 1/2	Class AY	1	14	15	Lexa Oil Corp	1c	11c	14c	Mansfield Tire & Rub	5	14	14 1/2
Israel Continental Oil Co Ltd	1	—	—	Class AZ	1	14	15	Ley (Fred T) & Co	1	3 1/4	4 1/4	Maracabo Oil Exp	1	10 1/2	10 1/2
Israel Industrial & Mineral Dev	25	20 1/4	—	Class BA	1	14	15	Libbey-Owens-Ford Glass Co	10	70 1/2	71 1/4	Marathon Corp	6.25	27 1/4	27 1/2
Israel-Mediterranean Petroleum Inc vto	10	19	19 1/2	Class BB	1	14	15	Libbey McNeill & Libby	7	11 1/4	11 1/2	Marchant Calculators	5	31 1/4	32
Ivey (J B) & Co	5	19	19 1/2	Class BC	1	14	15	Liberty Petroleum	25c	2 1/2	2 1/2	Marchmont Auto Prod	1	12	13 1/2
J E Plastics Mfg	10c	1 1/2	2 1/2	Class BD	1	14	15	Liberty Fabrics of New York Inc	1	4	4 1/4	Marine Petroleum Tr	1	3 1/4	4
Jack & Heintz Inc	1	11 1/4	12 1/2	Class BE	1	14	15	4% preferred	10	6 1/2	6 1/2	Units of Interest	1	3 1/4	4
Jacobs (F L) Co com	1	4 1/4	4 1/2	Class BF	1	14	15	Liberty Oil & Uran	10c	18c	23c	Marion Mfg Co	20	21	—
5% conv pfd	50	20													

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table with multiple columns: Stocks, Par, Bid, Ask, Stocks, Par, Bid, Ask, Stocks, Par, Bid, Ask, Stocks, Par, Bid, Ask. Lists various industrial and miscellaneous stocks with their respective prices and par values.

*Without par value. a Called for redemption, see page 87 k Limit sale n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-dividend. y Stock dividend.

INDUSTRIAL AND MISCELLANEOUS STOCKS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table with multiple columns listing various industrial and miscellaneous stocks, including company names, share prices, and other financial details. The table is organized into several vertical sections.

*Without par value. a Called for redemption see page 87. e Ex-rights. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-dividend. y Ex-stock dividend.

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table with multiple columns for stock names, par values, bid/ask prices, and other financial data. Includes sections for 'Stocks— Par Bid Ask' and 'Stocks— Par Bid Ask'.

*Without par value. a Called for redemption, see page 87. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-dividend. y Ex-stock dividend.

INDUSTRIAL AND MISCELLANEOUS STOCKS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table with multiple columns listing various industrial and miscellaneous stocks, including their names, par values, and bid/ask prices. The table is organized into several vertical sections.

*Without par value. a Called for redemption, see page 87. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-dividend.

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table of Industrial and Miscellaneous Stocks with columns for Stock Name, Par, Bid, Ask, and various stock details.

*Without par value. †Reported called for redemption on March 15. a Called for redemption, see page 87. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. y Ex-dividend.

Insurance Stocks

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table of Insurance Stocks with columns for Stock Name, Par, Bid, Ask, and various stock details.

*Without par value. †Ex-25% stock dividend. a called for redemption, see page 87. e Ex-rights. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value. t New stock. x Ex-stock dividend.

United States and Municipal Bonds

The custom in reporting prices for State and municipal securities is to quote them on the basis of the return the bonds yield per annum. Therefore, in furnishing the prices below, it will be found that for the single maturity bond a bid and asked quotation is published—either actual figures or on a percentage basis. In furnishing prices for the serial bonds, however, we endeavor to obtain the bid yield basis for the varying maturities. For instance, if a certain bond in our list matures from 1957 to 1974 and is quoted 0.90 to 2.95%—this would indicate that the earliest maturity yields 0.90% and the later maturity is yielding 2.95%.

Therefore, in the following list, it must be remembered the word "to" indicates that the figures shown are the bid yield basis for various maturities; all other figures are bid and asked prices.

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Bonds—	Bid	Ask	Bonds—	Yield Basis or To Bid	Ask	Net	Bonds—	Yield Basis or To Bid	Ask	Net
UNITED STATES			Hawaii County (G O)—				CALIFORNIA			
Values shown below are in 32nds			Various coupons—1958-78			b2.75 to 4.00%	4 1/2s univ bldg Jan 5 '58-65—J-D			b2.10 to 2.60%
Treasury Bonds—			Wat rev var cpns—1958-81			b2.75 to 3.50%	4 1/2s Olympiad 1957-71—J-J			b2.10 to 2.80%
3 1/4s 1978-83—J-D			Kauai County (G O)—				State School Bldg series C—			
1s Feb 15 1955—F-A			Various coupons—1958-78			b2.75 to 3.50%	1 1/2s 1961-67—M-N			b2.60 to 3.10%
2 1/4s Sept 15 1961—M-S			Maui County—				1 1/4s 1968-73—M-N			b3.00 to 3.10%
2 1/4s 1958-63—J-D			Various coupons—1958-82			b2.75 to 4.00%	1 3/4s 1974-78 opt '73—M-N			b3.15 to 3.25%
2 1/4s 1960-65—J-D			Honolulu (City & County)—				State School Bldg ser G—			
2 1/2s Mar 15 1957-58—M-S			(G O) var cpns—1958-84			b2.50 to 3.50%	2 1/4s 1959-66—M-N			b2.25 to 2.60%
2 1/2s Dec 15 1958—J-D			Board of Water Supply rev				3s 1967-74—M-N			b2.65 to 2.80%
2 1/2s Nov 15 1961—M-N			Various coupons—1958-82			b2.50 to 3.75%	3s 1975-79 opt '74—M-N			b2.80 to 2.90%
2 1/2s 1962-67—J-D			Suburban Water revenue				State Schools Aid (1954 issue)			
2 1/2s Aug 15 1963—F-A			Various coupons—1958-83			b2.75 to 4.25%	5s 1957-78—M-N			b2.10 to 2.65%
2 1/2s 1963-68—J-D			Philippine (Government)—				2 1/4s 1967-75—M-N			b2.70 to 3.00%
2 1/2s 1964-69 June—J-D			4 1/2s (G O)—1958-59			b2.00 to 2.10%	1s 1976-80 opt '76—			3.65
2 1/2s 1964-69 Dec—J-D			Puerto Rico (Commonwealth)				Toll Bridge Authority—			
2 1/2s 1965-70—M-S			Var cpns (G O)—1958-74			b2.50 to 3.75%	Carguinez Strait Bridges			
2 1/2s 1966-71—M-S			Water Resources Auth Rev				3 1/4s Toll Brg rev 1955 M-S			103 3/4 104 1/4
2 1/2s 1967-72 June—J-D			Various coupons—1958-88			b2.75 to 3.90%	Richmond-San Rafael Bridge			
2 1/2s 1967-72 Sept—M-S			Aqueduct & Sewer Auth rev				3 1/4s rev ser A 1962—M-S			97 99 1/2
2 1/2s 1967-72 Dec—J-D			3s—1958-59			b2.75 to 3.00%	Veterans bonds series D			
2 1/2s 1967-59—M-S			3 1/4s—1979			94 97	2 1/2s 1957-60—F-A			b2.10 to 2.30%
2 1/2s June 15 1958—J-D			Transportation Authority				2s 1961-62—F-A			b2.40 to 2.50%
2 1/2s Sept 15 1957-59—M-S			Revenue 3s—1958-59			99 101	2 1/4s 1963-66—F-A			b2.50 to 2.60%
2 1/4s 1959-62 June—J-D			Capital of Puerto Rico				2 1/4s 1966-68—F-A			b2.70 to 2.75%
2 1/4s 1959-62 Dec—J-D			(San Juan) G O—				2 1/4s 1968-73 opt '68—F-A			b2.75 to 2.85%
2 1/4s Nov 15 1960—M-N			Various coupons—1958-67			b2.75 to 3.60%	Veterans bonds series F—			
Treas Ots of Indebtedness—			Ponce (G O)—				5s 1958-1961—F-A			b2.10 to 2.40%
3 1/4s June 24 1957—			Various coupons—1958-67			b2.75 to 3.60%	2s 1962-1971—F-A			b2.60 to 3.05%
3 1/4s Oct 1 1957—			ALABAMA				2s 1972-1975 opt '71—F-A			b3.05 to 3.10%
3 1/4s Feb 14 1958—			3 1/4s refunding 1957-65—J-J			b2.25 to 2.75%	Harbor Improvement—			
Treasury Notes—			Highway Authority—				1 1/2s 1958-76—M-S			b2.20 to 3.40%
1 1/2s April 1 1957—			Highway Bonds series A				East Bay Mun Util Dist—			
1 1/2s May 15 1957—			5s 1958-60—F-A			b2.50 to 2.80%	5s 1958-74—J-J			b2.10 to 2.55%
2 1/4s Aug 1 1957—			2.40s 1961-66—F-A			b2.90 to 3.15%	Special District No 1—			
2s Aug 15 1957—			2.70s 1967-75—F-A			b3.20 to 3.60%	Sewer Disposal—			
1 1/2s Oct 1 1957—			Highway bonds series D				1 1/4s 1958-72—F-A			b2.30 to 2.80%
1 1/2s April 1 1958—			6s 1958-1963—A-O			b2.40 to 3.20%	2s 1973-87—F-A			b2.40 to 3.25%
1 1/2s June 15 1958—			3.60s 1964-1974—A-O			b3.30 to Par	Fresno (City of)—			
1 1/2s Oct 1 1958—			2s 1975—A-O			— 3.65	School Dist 2s 1959-67—F-A			b2.30 to 2.80%
1 1/2s Feb 15 1959—			3.60s 1976—A-O			— 3.65	H S 1 1/4s 1957-67—F-A			b2.40 to 3.25%
1 1/2s April 1 1959—			Southeast Alabama Gas Dist—				Glendale Unified School Dist—			
1 1/2s Oct 1 1959—			4 1/2s 1st mtge Nat Gas			84 1/2 85 1/2	1 1/2s 1958-70—J-J			b2.40 to 3.40%
1 1/2s April 1 1960—			revenue 1989—A-O			—	2 1/4s 1958-74—J-J			b2.30 to 3.20%
3 1/2s May 15 1960—			Bankhead Tunnel rev ref				Imperial Irrigation District—			
1 1/2s Oct 1 1960—			Rev ref and improvement				Electric Rev (9th issue)			
1 1/2s April 1 1961—			3.80s 1995—M-N			b3.90 3.80%	2 1/4s 1958-61—J-J			b2.40 to 3.10%
1 1/2s Oct 1 1961—			Birmingham—				2s 1962-71—J-J			b3.10 to 3.40%
Cent Bank for Cooperatives—			4s 1958-61—A-O			b2.50 to 2.90%	1 1/4s 1972-76—J-J			b3.60 to 3.70%
Coll Trust debt—			4 1/2s 1958-60—A-O			b2.50 to 2.80%	Electric Revenue—			
2s June 1 1957—			Industrial Waterworks—				1st division (10th issue)			
3 1/2s Sept 3 1957—			Ref 1 1/2s 1957-70—F-A			b2.50 to 3.30%	2 1/4s 1959-62—J-J			b2.90 to 3.20%
3.75s Oct 15 1957—			School Building Bonds				3 1/4s 1963-70—J-J			b3.20 to 3.50%
3.75s Nov 1 1957—			1s due 1958-61—A-O			b2.60 to 3.10%	2s 1971-78—J-J			b3.50 to 3.90%
Federal Home Loan Banks—			1 1/4s due 1962-70—A-O			b3.20 to 3.50%	3s 1979—J-J			3.60
3 1/4s April 15 1957—			1s due 1971-76—A-O			b3.55 to 3.75%	2nd division (10th series)			
3.20s May 15 1957—			Water Supply rev ser A—				3s 1960—J-J			3.20
3 1/4s June 17 1957—			4s 1957-61—J-J			b2.50 to 2.80%	2 1/4s 1961-62—J-J			b3.10 to 3.20%
3 1/4s July 15 1957—			2.10s 1962-63—J-J			b2.90 to 3.00%	2 1/4s 1963-66—J-J			b3.20 to 3.30%
3.70s Sept 15 1957—			2.25s 1964-66—J-J			b3.05 to 3.15%	3s 1967-80—J-J			b3.40 to 3.70%
Federal Land Bank Bonds—			2.40s 1967-68—J-J			— 3.20	2 1/4s 1981—J-J			3.80
3.30s May 1 1957—			2.50s 1969-73—J-J			b3.25 to 3.40%	Los Angeles (City)—			
3 1/4s July 15 1957—			2.75s 1974-80—J-J			b3.40 to 3.50%	3 1/2s water wks 1958-75—			b2.00 to 3.10%
1 1/4s Oct 1 1957—			2.80s 1981-90—J-J			b3.50 to 3.60%	3 1/2s water wks 1958-75—			b2.00 to 3.10%
3 1/4s Feb 14 1958—			Florence ref 1 1/4s 1958-70—			bFar to 3.50%	4 1/4s water 1957-70—A-O			b2.00 to 3.05%
2 1/4s May 1 1958—			Jefferson Co 4 1/2s '58-61—A-O			b2.40 to 2.90%	4s 1957-68—J-J			b2.00 to 2.95%
2 1/4s Nov 1 1958—			Mobile (City of)—				4 1/4s 1958-69—M-S			b2.00 to 3.10%
2 1/4s May 1 1959—			3 1/2s gen ref 1957-70—A-O			b2.75 to 3.50%	3 1/4s sch dist 1958-61—J-J			b2.00 to 2.70%
2 1/4s Feb 1 1960—			Mobile County—				2s 1968-87—A-O			b3.40 to 3.70%
2 1/4s June 1 1960—			Gen fund 4 1/2s 1957-66—J-D			b2.75 to 3.40%	1 1/4s 1957-67—A-O			b2.00 to 3.50%
3 1/2s May 1 1971—			Montgomery—				Refunding rev issue of 1943			
4 1/2s Feb 15 1972-1967—			2 1/2s Wat Sys Rev—				1 1/2s Jun 1 1976—			3.70
3 1/2s Sept 15 1972—			Jan 1 1960-63—			b3.10 to 3.30%	Issue of 1944			
Federal Natl Mtge Assn—			Sheffield 4s 1958-68—M-S			b3.00 to 4.00%	1 1/2s 1958-61—F-A			b2.20 to 3.10%
3.35s May 20 1957—			Tuscaloosa (City) 5 1/4s '58-61			b2.50 to 3.10%	1 1/4s 1962-76—F-A			b3.20 to 3.65%
3.90s Aug 20 1957—			4s 1958-63			b2.50 to 3.25%	3rd issue of 1944			
4 1/2s Sept 20 1957—			ARIZONA				1 1/4s 1959-68—A-O			b2.75 to 3.55%
2 1/2s Jan 20 1958—			Phoenix (City of)—				2s 1969-75—A-O			b3.45 to 3.60%
4s Feb 10 1958—			Water Revenue (1st issue)				1 1/4s 1976-78—A-O			3.70
4.10s March 10 1958 w/			2s 1958-1977—J-J			b2.60 to 3.70%	Issue of 1949			
International Bank for Recon-			Water Wks Rev (Ser 1949)				1 1/4s 1960—M-N			3.00
struction and development—			3s 1957-68—J-J			b2.50 to 3.50%	2s 1961-64—M-N			b3.10 to 3.30%
2 1/2s Sept 15 1959—			2 1/4s 1957-73—J-J			b2.50 to 3.60%	2 1/4s 1965-72—M-N			b3.30 to 3.45%
3 1/4s Oct 1 1958—			2 1/4s 1974-78—J-J			— 3.70	2 1/4s 1973-85—M-N			b3.35 to 3.60%
Values for other listed is-			General obligations—				2 1/4s 1986-89—M-N			3.70
sues are shown on page 4			1 1/4s 1967-70—J-J			— 3.60	Elec Plant Rev (1952 issue)			
TERRITORIAL AND			2s 1970—J-J			— 3.60	1 1/4s 1962-65—J-D			b3.20 to 3.45%
INSULAR			2 1/4s 1971-75—J-J			— 3.65	2s 1966-72—J-D			b3.40 to 3.55%
Alaska (Territory)—			1952 Water Bonds—				2 1/4s 1978-84—J-D			b3.45 to 3.65%
Anchorage (G O & I S D)			4s 1957-60—J-J			b2.50 to 3.10%	2 1/4s 1985-92—J-D			3.65
Various coupons—1958-73			2 1/4s 1961-63—J-J			b3.15 to 3.40%	Elec Plant Rev (1953 issue)			
Fairbanks (G O & S D)—			3s 1964-71—J-J			b3.45 to 3.60%	2 1/4s 1962-65—A-O			b3.10 to 3.40%
Various coupons—1958-68			3 1/4s 1972-77—J-J			b3.65 to 3.70%	2 1/4s 1969-77—A-O			b3.30 to 3.50%
Utility revenue 4 1/2s—1978			Tucson (City of)—				2 1/4s 1978-83—A-O			3.40
Utility revenue 4 1/2s—1979			Wat rev 1 1/2s Mar 1 1967—			— 3.60	Elec Plant Rev (1954 issue)			
Juneau (G O & I S D)—			State Highway Construction—				2.00s 1965-1968—A-O			b3.30 to 3.45%
Various coupons—1958-81			2.35s ser 1957-69—M-N			b2.50 to 2.85%	2 1/4s 1969-1973—A-O			b3.40 to 3.45%
Airport rev 4 1/2s—1958-64			State High Constr 1951 ser—				2.00s 1974-1977—A-O			— 3.40
Wat rev var cpns—1958-72			2s 1957-60—M-N			b2.50 to 2.60%	2.00s 1978-1981—A-O			— 3.45
Ketchikan (G O & I S D)—			2s 1961 opt 1959—			— 2.55	2.70s 1982-1984—A-O			— 3.45
Various coupons—1958-72			Highway refunding—				Municipal Airport series B—			
Util rev var cpns—1958-82			3s April 1 1969-72—A-O			b2.50 to 2.85%	1 1/4s 1964-67—M-N			b3.40 to 3.50%
Hawaii (Territory)—			3 1/4s 1958-64—A-O			b2.60 to 2.90%	Water Wks Rev (Issue of '49)			
Territory of Hawaii (G O)—			3 1/4s 1965-71—A-O			b2.60 to 2.90%	2s 1963-68—M-N			b3.25 to 3.45%
Various coupons—1958-64			Hot Springs 3s rev 1958-83—			b2.60 to 4.25%	2 1/4s 1969-78—M-N			b3.40 to 3.55%
Various coupons—1965-73			Little Rock wat 4s '57-76—F-A			b2.55 to 4.20%	2 1/4s 1979-89—M-N			b3.45 to 3.60%
Highway rev—										
4 1/2s 1959-1965—										
3.80s 1966-1986—										
Hawaii Harbor rev—1958-77										
3 1/4s Pub Imp 1959-76—M-N										
3.70s Pub Imp ser B										
Oct 15—1959-1976										

*Subject to all Federal taxes. a Called for redemption, see page 87. b Basis. f Flat price. n Nominal.

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Main table containing bond listings for various states including California, Delaware, Florida, and Connecticut. Columns include Bond description, Yield Basis or Bid, Ask, Net, and other financial details.

*Tax free in Connecticut. \$Bid price to option date. a Called for redemption, see page 87. b Basis. f Flat price. k Last sale. n Nominal.

STATE AND MUNICIPAL BONDS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Bonds—	Yield Basis or Bid	Ask	To Net	Bonds—	Yield Basis or Bid	Ask	To Net	Bonds—	Yield Basis or Bid	Ask	To Net
Foreign Govts and Cities (Concl)—				German (extl loan 1924 Dawes loan)—				Milan (City of) 6½s 1952 A-O	1112		
Brazil United States (cont.)—				7s gold bonds 1949 A-O	1134			Minas Geraes (State) Brazil			
4½s (now 1½s) of 1888	51½	53		German Govt Inter (Young loan)				Extl 6½s 1958 M-S	f		
5s (now 1½s) of 1895	49½	51		5½s loan 1930 due 1965 J-D	1121	122½		Stpd pursuant to Plan A (interest reduced to 2.125%) 2008	44		
5s (now 2¾s) of 1903	52	53						Extl 6½s 1959 ser A M-S	171½		
5s (now 1½s) of 1913	51	52		Germany—				Stpd pursuant to Plan A (interest reduced to 2.125%) 2008	44		
Issues stpd under Plan B—				Conversion office				Montevideo (City) 7s 1952 J-D	1184		
4s (now 3¾s) of 1889	26			3s dollar Bonds 1946 J-J	1103	105		Extl s f 6s 1959 ser A M-N	1178		
5s (now 3¾s) of 1895	26			Great Britain—				Mtge Bank of Denmark—			
5s (now 3¾s) of 1903	41½			All British issues are quoted in U S dollars per £20 principal amount flat				Exch s f 5s 1972 ser IX J-D	99½	101½	
5s (now 3¾s) of 1913	26			2½s Annuities	27%	28½		Munich extl 7s 1945 F-A	1186		
British—See Great Britain				2½s "Consols"	27%	28½		Netherlands (Kingdom of)—			
Caldas Extl s f 7½s 1946 J-J	189			4s "Consols"	41½	42½		3½s extl s f 1957 M-N	99%	100½	
30-yr s f s bonds 3s '78 J-J	49%	50½		3½s conv of 1921-1961	37%	38%		Internal Loan 3s 1947	123	23½	
Call (Colom) s f 7s 1947 M-N	137			2½s fund loan 1961 opt '56	48	49		Norway (Kingdom)—			
30-yr s f s bonds 3s '78 J-J	148	50		2½s fund loan 1957 opt '52	51%	52%		4½s extl s f 1965 old A-O	101	101½	
Callao (Peru) 7½s 1944 J-J	180			3s fund loan 1969 opt 1959	42%	43%		4½s extl s f 1965 new A-O	99½	100	
Cauca Val (Dep) (Col)				4s fund loan 1990 opt 1960	46%	47%		S f extl 4s 1963 F-A	100	101	
30-yr s f s bonds 3s '78 J-J	49	50½		3s savings bds 1965 opt 1955	45%	46%		Extl loan 3½s s f 1957 A-O	99½		
Ceara (Brazil) 8s 1947 J-D	112½			3s savings bds 1970 opt 1960	41%	42%		Norway Municipalities Bank			
Central Bk of German State & Prov Bks 6s ser A '62 F-A	1132			4s victory bonds of 1919	48%	49%		Guar s f 5s 1970 J-D	101	102½	
6s series B 1951 A-O	1104			3s war loan 1959 option 1955	50%	51½		Nuremberg (City) 6s 1952 F-A	f		
Chilean Cons Munic Loan—				3½s war loan 1952	38%	39%		Oriental Development—			
Extl s f 7s 1960 ser A M-S	178			Greek Govt s f 7s 1964 M-N	117%	17%		See "Japanese Govt"			
7s assented 1960 M-S	146			Sinking fund 6s 1968 F-A	116%	17%		Parana (State) Brazil—			
Chile (Republic of)				Hamburg (State of) 6s '46 A-O	fk160%	Feb 16		7s 1958 M-S	72		
Extl s f 3s 1963 J-D	145%	46		Conv & fund 4½s 1966 A-O	80	81		Stpd pursuant to Plan A (interest reduced to 2½%) 2008	52½	55½	
External 7s 1942 M-N	178			Hanover (City) Ger—				Pernambuco (State of) Brazil			
7% assented 1942	146			7s 1939 (20% redeemed)	153	59½		External s f 7s 1947 M-S	166		
External s f 6s 1960 A-O	178	82		Hanover (Prov) 6½s '49 F-A	1160			Stmp pursuant to Plan A (int red to 2.125%) 2008	139		
6s assented 1960	146			Heidelberg (City of)				Peru sec s f 7s 1959 M-S	178	80	
Extl s f 6s Feb 1961 F-A	178			External 7½s 1950 J-J	f			Nat Loan extl 6s 1960 J-D	177½	81	
6s assented Feb 1961	146			Helsingfors (City)—				External s f 6s 1961 A-O	177½	84	
Extl s f 6s Sep 1961 M-S	178			Extl 6½s 1960	100	103½		Sinking fund 3s Jan 1 1997	51½	51½	
6s assented Sep 1961	146			Israel (State of) 3½s 1966	77	79		Poland (Rep of) 6s 1940 A-O	121½		
Extl Ry ref 6s Jan 1961 J-J	178			Italian (Republic) extl s f—				4½s assented 1958 A-O	121	21½	
6s assented Jan 1961	146			30-yr ext s f 3s 1977 J-J	60%	61½		Stabilization s f 7s '47 A-O	122½		
Extl s f 6s 1962 M-S	178			Italian Credit Consortium for Public Works				4½s assented 1968 A-O	120%	21½	
6s assented 1962	146			30-yr gtd ext s f 3s 1977 J-J	59%	59%		External 8s 1950 J-J	123½	25	
Extl s f 6s 1963 M-S	178			7s B 1947 with coup M-S	1115			4½s assented 1963 J-J	121	21½	
6s assented 1963	146			Italian Public Utility Credit Institute				Dollar funding 3s 1958 A-O	13	6	
Ohile (Mtge Bank)—				30-yr gtd ext s f 3s 1977 J-J	62%	62%		Porto Alegre (City) Brazil—			
Sinking fund 6½s 1957 J-D	178			External 7s 1952 J-J	1116			Sinking fund 8s 1961 J-D			
6½s assented 1957	146			Italy (Kingdom of) 7s '51 J-D	1116			Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2.375%) 2001	48%	50%	
6½s assented 1961	146			Japanese (Imperial Govt)—				External s f 7½s 1966 J-J	fk46%	Mar 28	
S f gtd 6s 1961 A-O	178			Dollar coupons	78	80		Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2.25%) 2008	46%		
6s assented 1961	146	50		6½s extl loan of '24 '54 F-A	1192			External s f 7s 1968 F-A	171		
6s 1962 M-N	178			6½s due 1954 stamped				Prussia (Free State)—			
6s assented 1962	146			extended to 1964 F-A	102	103		6½s (1926 loan) 1951 M-S	187		
6s stamped 1931	147			5½s extl loan of '30 '65 M-N	170½			8s (1927) loan 1952 A-O	187		
Chinese Government—				6½s due 1965 stamped				Rhine-Main-Danube—			
Hukuang Rys 5s 1951 J-D	110	11%		extended to 1975 M-N	k100%	Mar 29		7s 1950 M-S	f		
Cologne (City of) 6½s '50 M-S	fk153%	Jun 15		Oriental Development Co Ltd				Rio de Janeiro 8s 1946 A-O	172		
Colombia Rep 6s 1961 J-J	1114			6s extl loan 30-yr '53 M-S	1168			Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2.375%) 2001	50½		
6s Oct 1961 A-O	1114			6s due 1953 stamped				External s f 6½s 1953 F-A	163½		
External s f 3s 1970 A-O	56%	57%		extended to 1963 M-S	98%	99%		Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2%) 2012	138%	38%	
Colombia Mtge Bank—				5½s extl in 30-yr '58 M-N	1168			External 6½s 1959 J-J	164		
20-year s f 6½s 1947 A-O	f			6½s due 1958 stamped				Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2%) 2012	39	40	
S f 7s (of 1926) 1946 M-N	f			extended to 1968 M-N	95	96%		External 6s 1933 A-O	163		
S f 7s (of 1927) 1947 F-A	f			Jugoslavia—				Rio Grande Do Sul (State)			
Costa Rica (Republic)—				Funding s f 5s 1956 M-N	18	11		Brazil extl s f 8s 1948 A-O	180		
Extl sec s f 7s 1951 M-N	173			State Mtge Bk 7s 1957 A-O	114%	20		Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2.5%) 1999	61	63	
3s ref s f '53 due '72 A-O	59%	61		Lima (City) Peru—				7s external s f 1966 M-N	70		
Funding 5s 1951 M-N	163			Extl s f 6½s 1958 M-S	171½			Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2.25%) 2004	50%		
Costa Rica Pacific Ry—				Maranhao (State) Brazil—				External s f 7s 1967 J-D	170		
7½s assented 1949 M-S	174			7s 1958 M-N	171			Stamped pursuant to Plan A (interest reduced to 2.25%) 2004	147		
5s funding 1949 M-S	163			Stpd pursuant to Plan A (interest reduced to 2½%) 2008	53			External s f 6s 1968 J-D	169		
Cuba (Republic)—				Medellin (Munic Colombia)				Stamped pursuant to Plan A (int red to 2% 2012)	45%		
External 4½s 1977 J-D	104%	105%		6½s 1954 J-D				Rome (City of) 6½s 1952 A-O	1113		
Internal 5s of 1908	101	104		30-yr s f s bonds 3s '78 J-J	49	51		Russian 6½s June 18 1919	13%	3%	
Cundinamarca Dep (Colombia)				Mexican Irrigation—				5½s external loan Dec 1921	13%	3%	
External s f 6½s 1959 M-N	189			4½s assented to 1922 (agreement 1943) M-N	f			Salvador 7s 1957 J-J	1145		
30-yr s f s bonds 3s '78 J-J	50%	51		4½s small 1943	f			Ctfs of dep (Mfrs Trust)	1130		
Czechoslovak Republic—				New assented (1942 agreement) 1968 J-J	114	16		Santa Catharina (Brazil)			
Stamped assented (int red to 6%) ext'd to 1960 A-O	f	48%		Small 1968	f			External s f 8s 1947 F-A	177		
Danzig Port & Wat Ways Bd				Mexico (Republic of)—				San Paulo (City of) Brazil—			
Extl s f 6½s 1952 J-J	123%			5s of 1899 due 1945 Q-Q	f			External 8s Mar 1 1952 M-N	f		
Denmark extl 4½s 1962 A-O	99%	100%		Large	f			Stamped 2,375s 2001 M-N	55	60%	
El Salvador (Republic)—				Small	f			External 6½s 1957 M-N	f		
3½s extl s f s Jan 1 1976	73%	82		5s assented to 1922 (agreement 1945) Q-Q	f			Stamped 2s 2012 M-N	54	60%	
3s extl s f s Jan 1 1976	70			Large	f			External sec 6s 1943 M-N	1102		
Estonia (Rep of) 7s 1967 J-J	117%			Small	f			San Paulo (State of) Brazil—			
Frankfort on Main—				5s new ass'td (1942 agree) 1963 J-J	118%	19%		External 8s 1936 J-J	188	92	
6½s 1953 M-N	fk168	July 10		1963 J-J	118%	19%		Stamped 2,50s 1999 J-J	92	98½	
Mun extl loan of 1928				1963 J-J	118%	19%		External 8s 1950 J-J	1110		
Extn & funding of 1952				Small	f			Stamped 2,50s 1999 J-J	92	98½	
4½s May 1 1973 M-N	75%	79		Treas 6s of 1913 (ass'td to 1922 agree) 1933 J-J	f			External 7s 1956 M-S	fk94	Mar 5	
French Government—				Small	f			Stamped 2,25s 2004 M-S	87		
4s 1917 Q Mar 16	11%	2%		6s new ass't (1942 agreement) 1963 J-J	120%	21		External 6s 1968 J-J	f		
German Cons Munic—				Small	120%	21		Stamped 2s 2012 J-J	88		
S F secured 7s 1947 F-A	1157%			German (Federal Rep of)—							
S f secured 6s 1947 J-D	1135%			External loan of 1924							
German (Federal Rep of)—				5½s dol bonds 1969 A-O	98%	98%					
External loan of 1924				3s dollar bonds 1972 A-O	68%	68%					
5½s dol bonds 1969 A-O	98%	98%		10-year bonds of 1936							
3s dollar bonds 1972 A-O	68%	68%		3s of '53 due 1963 J-J	81%	82					
10-year bonds of 1936				Prussian Conversion—							
3s of '53 due 1963 J-J	81%	82		4s dollar bonds 1972 A-O	72	72%					
International loan of 1930				International loan of 1930							
5s dollar bonds 1980 J-D	87%	88%		5s dollar bonds 1980 J-D	87%	88%					
3s dollar bonds 1978 J-D	67%	68%		3s dollar bonds 1978 J-D	67%	68%					

a Called for redemption, see page 67. b Basis. f Flat price. k Last sale. n Nominal. r Canadian dollar value.

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table with columns: Bonds, Yield Basis or Bid, To Ask, Net, and columns for various bond issuers including Santander, Santiago, Serbia, Silesia, South Africa, Tokyo, United Kingdom, Uruguay, Valle del Cauca, Warsaw, Wuertemberg, Yokohama, Yugoslavia, CANADA, Alberta, British Columbia, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Quebec, Saskatchewan, GEORGIA, Athens, Atlanta, Chatham Co, Coastal Highway District, De Kalb Co, Fulton Co, Macon, Muscogee County, Richmond (County), Savannah, ILLINOIS, Adams County, Bloomington, Chicago (City), Chicago Housing Authority, Chicago Park District, Chicago Sanitary District, Chicago Sanitary Dist (cont.), Cook County, Decatur (Water rev), Evanston, Indiana, Indiana University, Indiana Toll Road Comm, Indiana Sanitary District, Iowa, Kansas, Kansas Turnpike Author, Kansas City, Lawrence (City of), Topeka (City of), Wichita (City of), Board of Education, Covington, Frankfort, Jefferson Co, Louisville, Kentucky.

a Called for redemption, see page 87. b Basis. f Flat price.

STATE AND MUNICIPAL BONDS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table with columns: Bonds, Yield Basis or Bid, Ask, Net, and various bond details. Includes sections for Kentucky, Louisiana, Mississippi, New Orleans, Orleans Levee District, Shreveport, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, and Missouri.

b Basis. f Flat price. n Nominal

Quotation for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Main table containing bond listings for various states including St Paul, Mississippi, Missouri, Kansas City, St Louis, Springfield, Montana, Nebraska, and Camden. Columns include bond descriptions, yields, and prices.

†Bids to option dates. b Basis. f Flat price.

Quotation for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Table with multiple columns: Bonds, Yield Basis or Bid, Ask, Net, and various bond descriptions including Summit, Trenton, Union County, Albany, Buffalo, Hempstead, Nassau County, New York City, and others.

b Basis. n Nominal.

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Bonds	Yield Basis or To Bid Ask Net	Bonds	Yield Basis or To Bid Ask Net	Bonds	Yield Basis or To Bid Ask Net
North Carolina (Continued)					
Read bonds dated July 1 '49		Cleveland		Salem (City of)	
1 1/4s Jan 1 1958-64	b2.50 to 3.15%	5 1/2s 1957-70	J-D b2.40 to 3.10%	1 1/4s 1958-61	b2.50 to 3.30%
1 1/4s Jan 1 1958-69	3.10	5s w w 1957-68	J-D b2.40 to 3.00%	1 1/4s 1962-70	b3.30 to 3.80%
Secondary Road					
1 1/4s Jan 1 1965-69	b3.10 to 3.30%	3s 1957-63	A-O b2.10 to 2.70%	PENNSYLVANIA	
1 1/4s Jan 1 1970	3.25	2 1/2s 1957-62	M-S b2.10 to 2.60%	1 1/2s series M 1958-65	M-S b2.35 to 2.85%
1 1/4s Jan 1 1958-64	b2.50 to 3.15%	2 1/4s 1957-62	M-S b2.10 to 2.60%	1.48s series N 1966-67	F-A 2.85
Secondary road of Jan 1 '51					
1 1/4s 1957-61	J-J b2.40 to 2.85%	1 1/4s 1957-72	M-N b2.10 to 3.20%	Delaware River Port Auth	
1 1/4s 1962-66	J-J b2.85 to 3.00%	1 1/2s 1957-71	M-S b2.10 to 3.20%	3 1/4s 1st ser rev 1983	J-D 103 1/2 104 1/2
2s 1967-70	J-J b2.90 to 3.10%	Waterworks extension			
Asheville					
2-4s gen ref July 1 1976	90 93	1st mtge revenue		The General State Authority of the Commonwealth of Pa	
Buncombe County					
2-4s gen ref July 1 1976	90 93	2s 1959-65	F-A b2.30 to 2.90%	Fifth Series	
Charlotte					
4 1/4s 1957-70	M-N b2.25 to 3.10%	2 1/4s 1966-72	Aug 1 b2.70 to 3.20%	1 1/4s 1964-1965	J-J 3.50
4 1/4s 1957-70	M-N b2.25 to 3.20%	Waterworks extension			
3s 1960-77	F-A b2.75 to 3.10%	1st mtge rev ser D		1.90s 1966-1967	J-J 3.60
2 1/4s 1957-66	M-N b2.25 to 3.00%	2 1/2s 1958-1960	F-A b2.30 to 2.40%	2s 1968-1969	J-J 3.70
2 1/4s 1958-72	A-O b2.25 to 3.20%	2s 1961-72	F-A b2.50 to 3.20%	2.10s 1970-1972	J-J 3.75
2 1/4s 1973-80	A-O b3.15 to 3.25%	2 1/4s 1973-76	F-A b3.20 to 3.40%	2 1/4s 1973-1975	J-J 3.75
Issues dated Nov 1 1953					
6s 1957-64	M-N b2.25 to 2.90%	Columbus			
2 1/4s 1965-75	M-N b3.00 to 3.20%	1 1/4s 1958-63	F-A b2.10 to 2.70%	2s 1960-61	J-J 3.25
2 1/4s 1976-85	M-N b3.15 to 3.25%	2 1/4s 1958-59	F-A b2.10 to 2.70%	2.10s 1962	J-J 3.25
Craven County					
Ref 2 1/4s 1960-71	M-S b3.30 to 4.05%	2 1/4s 1957-1980	J-J b2.00 to 3.30%	2.20s 1963-64	J-J 3.25
Ref 2 1/4s 1972-81	M-S b4.10 to 4.30%	2s 1957-74	A-O b2.00 to 3.25%	2 1/4s 1965	J-J 3.30
Durham (City of)					
Municipal Improvement					
3s 1958-62	F-A b2.25 to 2.85%	1 1/4s 1957-72	M-N b2.25 to 3.40%	2.30s 1968	J-J 3.35
2 1/4s 1963-78	F-A b2.90 to 3.15%	Waterworks 2s 1957-87	M-S b2.00 to 3.40%	2.40s 1967	J-J 3.35
2 1/4s 1979-83	F-A b3.20 to 3.30%	Cuyahoga County			
Durham (County of)					
1 1/4s 1958-69	J-D b2.50 to 3.10%	1 1/4s Co Bldg 1957-68	A-O b2.25 to 3.25%	2 1/4s 1968-70	J-J 3.25
Elizabeth City (pub imp)		2s Rd imp 1957-73	A-O b2.00 to 3.30%	2.70s 1974-82	J-J 3.25
3 1/4s 1958-67	A-O b3.00 to 3.50%	County Offices Bldg ser B		Seventh Series	
3s 1968-70	A-O b3.50 to 3.60%	2s 1957-69	A-O b2.00 to 3.20%	2 1/4s 1958-1960	J-J 3.25
Greensboro					
4 1/4s 1958-63	J-J b2.25 to 2.90%	Dayton 4 1/4s 1957-61	M-S b2.00 to 2.40%	2.40s 1961-1967	J-J b3.10 to 3.35%
4 1/4s 1958-65	F-A b2.25 to 3.00%	2 1/4s Nov 1 1957-73	M-S b2.00 to 3.15%	2 1/4s 1968-1972	J-J 3.35
Ref 3 1/2s 1958-63	J-J b2.25 to 2.90%	2s Waterworks 1958-62	A-O b2.00 to 2.70%	2 1/4s 1973-1975	J-J 3.75
High Point (refunding)					
3 1/4s 1958-69	M-N b2.50 to 3.20%	1 1/4s S D bldgs 1957-72	M-N b2.10 to 3.25%	2.40s 1976-1981	J-J 3.75
3 1/4s 1970-75	M-N b3.20 to 3.30%	Franklin County 1s '57-68	M-S b2.50 to 3.60%	Sixth series	
5s wat ser 1957-68	J-D b2.25 to 3.25%	1 1/4s S D bldgs 1957-72	M-N b2.15 to 3.40%	2s 1960-61	J-J 3.25
1 1/4s April 1 1958-66	b2.50 to 3.20%	Hamilton			
Kinston (El Lt & Street Imp)					
2 1/4s 1957-66	J-D b2.50 to 3.25%	City 1 1/2s 1957-71	M-S b2.35 to 3.50%	2.10s 1962	J-J 3.25
2s 1967-71	J-D b3.30 to 3.50%	County 1st 1957-69	M-S b2.50 to 3.60%	2.20s 1963-64	J-J 3.25
Mecklenburg County					
1 1/4s 1960-65	J-D b2.85 to 3.10%	1st mtge Wat Wks Revenue		2 1/4s 1965	J-J 3.30
2s 1966-76	J-D b3.10 to 3.30%	2 1/4s 1957-71	A-O b2.15 to 3.65%	2.30s 1968	J-J 3.35
Raleigh 4 1/4s 1957-67	A-O b2.25 to 3.10%	S D 1 1/4s 1957-70	J-D b2.25 to 3.60%	2.40s 1967	J-J 3.35
3s 1957-70	A-O b2.25 to 3.10%	Library 2s 1957-73	M-S b2.10 to 3.50%	2 1/4s 1968-70	J-J 3.25
Rocky Mount					
Water and sewer bonds					
2 1/4s 1958-70	J-J b2.50 to 3.25%	Lima (City) S D		2.60s 1971-73	J-J 3.25
2 1/4s 1971-80	J-J b3.30 to 3.40%	2 1/4s imp 1957-72	J-D b2.15 to 3.50%	2.70s 1974-82	J-J 3.25
Rutherford County					
3 1/4s 1958-62	J-D b3.00 to 3.25%	Marion (City of)			
3s 1963-64	J-D b3.25 to 3.30%	1s and 1 1/4s 1957-71	J-D b2.65 to 3.75%	Turnpike revenue	
Transylvania County					
Refunding bonds					
4% 1957 to 1973	J-J 97	Montgomery County		3 1/4s term 1988	J-D 101 1/2
Wilmington					
4 1/4s 1957-62	A-O b2.25 to 3.00%	1s and 1 1/4s 1957-66	J-D b2.65 to 3.60%	3.10s (1954 ser) 1983	J-D 91 1/2 93
4 1/4s pub imp 1958-60	J-J b2.25 to 2.90%	Portsmouth (City of)		2.90s western ext 1988	J-D 96 98
Water Works Extension		1st mtge Water Revenue		Delaware River Extension	
3 1/4s-2s-1 1/2s 1957-80	A-O b2.25 to 3.50%	2 1/4s 1958-65	A-O b2.85 to 3.60%	2 1/4s June 1 1970	87 89
Wilson (Town of)					
2 1/4s 1958-65	A-O b2.25 to 3.10%	2 1/4s 1966-68	A-O b3.65 to 3.75%	3s June 1 1982	91 1/2 93 1/2
2 1/4s 1958-78	A-O b2.25 to 3.35%	Steuersville 2 1/4s '57-'79	M-N b2.10 to 3.70%	Allegheny Co 4 1/4s '58-62	
Winston-Salem					
4 1/4s 1957-73	M-N b2.25 to 3.25%	Toledo			
2s refunding 1958-60	J-J b2.50 to 2.80%	6s pub wharf 1960	M-S 2.50	2 1/2s 1958-78	M-S b2.20 to 2.60%
3s refunding 1958-68	J-J b2.25 to 3.00%	Waterworks Extension		2 1/4s 1957-84	M-N b2.20 to 3.00%
1 1/4s refunding 1969-73	A-O b3.10 to 3.30%	1st mtge revenue		2 1/4s May 1 1957-70	A-O b2.30 to 3.00%
OHIO					
World War II					
2s compensation 1957-62	A-O b2.00 to 2.50%	2 1/4s non opt 1957-80	J-D b2.10 to 2.50%	2s 1958-1930	A-O b2.30 to 2.40%
Turnpike revenue No. 1					
3 1/4s June 1 1992	92 1/4 93	2 1/4s opt '66 due 1961-69	J-D b2.55 to 2.85%	1 1/4s 1957-72	M-N b2.35 to 3.10%
Major Thoroughfare Construction					
Series A 1s 1957-58	M-S b2.40 to 2.70%	2 1/4s opt 1956 due 1970	J-D 2.90	1 1/4s 1957-80	M-N b2.40 to 3.60%
1 1/4s 1959-62	M-S b2.75 to 2.90%	Warren (City of)		1 1/4s 1957-65	M-S b2.40 to 3.25%
1.40s 1963-64	M-S b3.00 to 3.10%	2 1/4s 1958-82 w w Rev	J-J b2.75 to 3.85%	1 1/2s 1957-74	M-N b2.40 to 3.50%
Major Thoroughfare Const					
Series C 3 1/2s 1957-61	M-S b2.00 to 2.50%	2 1/4s 1958-90 w w Rev	J-J b2.75 to 3.90%	Allentown 4 1/4s 1957-59	J-D b2.20 to 2.40%
3 1/4s 1962-1964	M-S b2.60 to 2.70%	2 1/4s 1961	J-J 4.00	1 1/4s imp 1957-76	J-D b2.30 to 3.20%
3s 1965-1972	M-S b2.75 to 2.90%	Zanesville City (School Dist)		S D 1s 1958-74	F-A b2.50 to 3.55%
Akron S D 2s 1957-69					
J-D b2.25 to 3.35%		2s building 1958-69	M-S b2.25 to 3.60%	Allentown Authority	
Cincinnati					
5s July 1 1965	J-J 2.70	OKLAHOMA			
2 1/4s Sept 1 1957-62	b2.10 to 2.50%	Okla Turnpike Auth		Water rev 5s Dec 1 1957-59	b2.35 to 2.65%
2 1/4s Sept 1 1957-76	b2.10 to 2.15%	3 1/4s 1990	F-A 101 1/2 103	2 1/4s Dec 1 1960-85	b2.75 to 3.40%
2s school 1957-72	M-S b2.10 to 3.20%	Turnpike Revenue		2 1/4s Dec 1 1986-88	b3.40 to 3.55%
2s 1957-90	M-S b2.10 to 3.35%	Northeastern Turnpike		Term 2s 1988	70 73
1 1/4 water wks 1957-79	M-S b2.10 to 3.25%	3 1/4s 1962-1965	J-D b3.10 to 3.40%	Del Riv Jt Comm Bridge	
1 1/4s school 1957-73	M-S b2.10 to 3.20%	3 1/4s 1966-69	J-D 100	Philadelphica-Camden	
Limited tax improvement		3.60s 1970-82	J-D bPar to 3.70%	Ref bldg 1s June 1 1966	80 82
2 1/4s 1957-78	M-S b2.10 to 3.10%	3 1/4s 1983-93	J-D 100	2.30s Bdge rev sec A '84	M-N 84 86
Clnc Southern Ry		Oklahoma City			
Refund'g 1 1/4s July 15 '69	2.50	1s May 1 1957-71	b0.90 to 2.35%	2.35s Bdge rev B '84	M-N 85 87
OREGON					
Highway 1 1/4s 1957-59					
A-O b2.25 to 2.60%		Issues dated May 1 1953		Del Riv (Pub Auth) 3 1/2s 1983	104 105
1 1/4s 1960-71	A-O b2.55 to 3.25%	4s 1957-59	M-N b0.90 to 1.30%	Easton (City of) Authority	
Highway series 1953 "B"		2 1/4s 1960-68	M-N b1.40 to 2.20%	Sewer rev 1951 series	
2s 1957-62	M-S b2.00 to 2.55%	2 1/4s 1969-78	M-N b2.25 to 2.70%	2 1/4s 1958-60	A-O b2.50 to 2.90%
2 1/4s 1963-66	M-S b2.45 to 2.75%	Tulsa			
Veterans' Welfare					
2 1/4s Apr 1 1967	2.85	1 1/4s 1957-63	J-J b0.90 to 1.70%	2s 1973-76	A-O b3.20 to 3.40%
1 1/4s 1958-62	A-O b2.10 to 2.65%	1s 1964-66	J-J b1.80 to 1.90%	2 1/4s 1977-84	A-O b3.50 to 3.75%
1 1/4s 1959-62	A-O b2.45 to 2.75%	General obligations			
1 1/4s 1962	A-O 2.85	1 10s 1958-65	J-J b0.90 to 1.80%	2s 1985-86	A-O b3.70 to 3.85%
Veterans' Compensation					
1 1/4s Oct 1 1957-60	b2.25 to 2.80%	Waterworks & Sewer			
1 1/4s Oct 1 1961-66	b2.65 to 3.00%	2s 1959-62	J-J b1.30 to 1.60%	Erie (City of)	
1 1/4s Oct 1 1967-72	b3.00 to 3.30%	2 1/4s 1963-73	J-J b1.70 to 2.40%	1 1/4s imp 1957-71	M-N b2.50 to 3.35%
2s 1957-63	A-O b2.00 to 2.65%	LANCASTER			
2s 1964-65 opt '63	A-O b2.75 to 2.80%	(City of)			
2 1/4s 1966 opt 1963	A-O 2.80	Sch Dist 1 1/2s 1957-70	M-N b2.50 to 3.25%	Lancaster (County of)	
Portland					
4 1/4s 1957-60	M-N b2.05 to 2.40%	1 1/4s 1957-81	J-D b2.60 to 3.55%	Philadelphica (City of)	
4s water 1957-58	J-J b2.05 to 2.15%	3s 1960-63			
2 1/4s Airport 1958-1964	J-J b2.10 to 2.60%	1 1/4s 1964-90	J-J b2.00 to 2.90%	2 1/4s 1964-90	J-J b3.00 to 3.50%
Sewer disposal		1 1/4s 1991-99	J-J b3.75 to 3.90%	3s Jan 1 1958-64	b2.25 to 2.95%
1 1/4s 1958-60 opt '55	M-N b2.05 to 2.70%	2 1/4s Jan 1 1965-85	b3.00 to 3.60%	2 1/4s Jan 1 1965-85	b3.00 to 3.60%
1 1/4s 1961-64 opt '55	M-N b2.70 to 2.90%	2s Jan 1 1986-92	b3.65 to 3.90%	2s Jan 1 1986-92	b3.65 to 3.90%
1 1/4s 1965-66 opt '55	M-N b3.10 to 3.20%	Refunding bonds			
Serial bonds (1948 issue)					
3s 1957-70	J-J b2.25 to 3.05%	1 1/4s 1957-65	J-J b2.50 to 3.20%	3 1/4s July 1 1986 opt 1956	98 1/2
2 1/4s 1971-98	J-J b3.20 to 3.50%	2 1/2s Jan 1 1958-60	J-J b2.25 to 2.75%	3 1/4s ref 1965 opt 1957	99 1/2

*Bid for average maturity. b Basis. n Nominal.

STATE AND MUNICIPAL BONDS

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Bonds—	Yield Basis or To Bid	Ask	Net	Bonds—	Yield Basis or To Bid	Ask	Net	Bonds—	Yield Basis or To Bid	Ask	Net				
Philadelphia (Continued)—															
Term bonds 2 3/4 78 op 68 M-N			3.20	TENNESSEE											
Terminal bonds 2s 1963 M-N			3.00	1 1/2s 1957-59	J-D	b2.60	2.40%	4 1/2s 1958-64	F-A	b2.60	3.30%				
Issues dated June 1 1950—				1.60s May 15 1961		b2.60	2.40%	3 3/4s Nov 1 1957-67	M-N	b2.60	3.60%				
3s Jan 1 1958-69	b2.25	to 3.00%		2.00s 1964-65	J-D	b2.80	2.60%	3s 1961-73		b3.10	3.85%				
2 1/2s Jan 1 1970-86	b3.25	to 3.60%		2.40s 1963	J-D	b2.70	2.50%	2 1/2s 1957-72	M-N	b2.60	4.00%				
2s Jan 1 1987-94	b3.60	to 3.80%		3.90s Sept 1 1957-58		b2.00	to 2.50%	2 1/2s 1957-71	A-O	b2.60	4.00%				
1 1/2s Jan 1 1995-2000			3.90	4 1/2s July 1 1957-67		b2.00	to 2.75%	2s 1957-61	J-D	b2.60	3.50%				
Issues dated Oct 16 1951—				Blount County—				Galveston Is 1958-64	F-A	b2.60	3.50%				
2s 1959-67	b2.75	to 3.20%		2 1/2s 1957-72	J-D	b2.70	to 3.25%	Harris County—							
2 1/2s 1968-77	b3.20	to 3.40%		2 3/4s 1973-76	J-D	b3.50	3.30%	2 3/4s Road 1958-68	M-S	b2.40	to 3.25%				
Issues dated April 1 1953				Carter County—				2.20s Mar 10 1958-62		b2.40	to 2.80%				
4s 1958-63	b2.25	to 2.90%		Ref 4 1/2s April 1 1958-67		b2.75	to 3.75%	1.70s 1958-75	F-A	b2.50	to 3.60%				
3s 1964-69	b2.95	to 3.10%		Chattanooga—				1 1/2s 1957-61	J-D	b2.50	to 2.90%				
3 1/2s 1970-73			3.15	Electric Power Revenue—				Flood Control District							
3s 1974-87	b3.15	to 3.40%		Series AA—				1 1/2s 1958-65	F-A	b2.50	to 3.25%				
Philadelphia School District—				2s 1960-64	J-J	b2.75	to 3.00%	3s 1958-67	M-S	b2.50	to 3.00%				
2 3/4s impvt 1957-73	M-S	b2.25	to 3.20%	1 1/2s 1964-66	J-J	b3.10	3.00%	Rd 2.10 ser C 1957-71	A-O	b2.50	to 3.60%				
2 1/2s 1957-77	J-J	b2.25	to 3.10%	1 1/2s 1967-69	J-J	b3.25	3.15%	Houston—							
2s 1959-74	A-O	b2.60	to 3.30%	Ser B 2 1/2s 1957-60	J-J	b2.50	to 2.75%	4 1/2s Sept 1962	M-N		2.90				
1 1/2s Sept 1957-63		b2.50	to 3.65%	Ser B 2 1/2s 1961-69	J-J	b2.80	to 3.00%	2 1/2s 1957-76	M-N	b2.50	to 3.70%				
1 1/2s 1957-70	F-A	b2.50	to 3.75%	3s 1968-78	J-D	b3.50	3.30%	1 3/4s April 1 1958-71		b2.50	to 3.70%				
Pittsburgh—															
2 1/2s sch dist 1958-62	A-O	b2.50	to 3.10%	Davidson County—				1s 1957-65	J-D	b2.25	to 3.00%				
1 1/2s 1958-61	M-N	b2.50	to 3.10%	2 1/2s rural sch 1957-74	J-J	b2.25	to 3.25%	2 3/4s 1957-69	J-D	b2.50	to 3.50%				
1s 1958-65	F-A	b2.50	to 3.20%	1.80s rural sch 1957-75	A-O	b2.25	to 3.25%	3s 1957-58	J-D	b2.50	to 2.60%				
1.20s 1958-66	F-A	b2.50	to 3.20%	Jackson 2 1/2s 1958-65	M-S	b2.50	to 3.50%	Houston (Ind Sch Dist)							
2s 1958-68	A-O	b2.50	to 3.30%	Johnson City ref 3 1/2s 1958-70		b2.50	to 3.75%	3s 1958-60	J10-J	b2.40	to 2.60%				
1.80s 1958-69	A-O	b2.50	to 3.30%	Electric Revenue ser A				2 1/2s 1961-74	J10-J	b2.65	to 3.60%				
1 1/2s ref '58 ser A '58-67	F-A	b2.50	to 3.30%	1 1/2s 1957-65	J-D	b2.25	to 3.00%	2 1/2s 1975-78	J10-J		3.70				
Gen Pub Improvement				Knox County (Rural School)		b2.25	to 3.25%	1 1/2s 1960-75	F-A	b2.75	to 3.70%				
1s ser A 1958-64	M-S	b2.50	to 3.20%	2 1/2s 1957-68	M-N	b2.25	to 3.25%	Jefferson County—							
1.80s of '51 A 1958-71	J-J	b2.50	to 3.40%	Knoxville—				1 1/2s and 2s 1957-62	J-D	b2.40	to 3.10%				
School District—				General obligation 4 1/2s		b3.75	3.50%	1963 to 1967 opt '62	J-D	b3.10	to 3.40%				
3s 1958-64	F-A	b2.50	to 3.20%	General obligation 4 1/2s		b3.75	3.50%	Lower Colorado River Auth—							
2 1/2s 1958-63	J-D	b2.50	to 3.10%	General obligation 5s		b3.75	3.50%	2 1/2s 1957-67	M-N	b2.40	to 3.65%				
Pub Parking Authority				Water 4 1/2s		b3.75	3.50%	2 3/4s 1968-70	M-N	b3.70	to 3.80%				
Project A Rev ser A—				4s funding 1958-62	A-O	b2.50	to 3.00%	2 3/4s May 1 1975			3.85				
3 1/2s 1981	A-O	98	100	Electric revenue ser A 1949				Revenue 2 1/2s 1957-62	M-N	b2.50	to 3.00%				
Westmoreland County (Mun Auth of)—															
Water revenue series A—				2 1/2s 1958-61	F-A	b2.25	to 2.75%	2 3/4s 1963-66	M-N	b3.10	to 3.65%				
2 1/2s 1958-60	J-J	b3.00	to 3.50%	2 1/2s 1962-65	F-A	b2.80	to 3.00%	2 1/2s 1968-70	M-N	b3.75	to 3.80%				
2 1/2s 1961-63	J-J	b3.50	to 3.70%	2 3/4s 1966-68	F-A	b3.00	to 3.25%	Revenue Refunding							
2 1/2s 1964-68	J-J	b3.70	to 3.80%	2s 1969	F-A	b3.25	to 3.10%	1.60s 1959-1962	M-N	b2.90	to 3.10%				
2.70s 1969-72	J-J	b3.70	to 3.80%	Memphis 4 1/2s wr 1957-62	J-J	b2.00	to 2.60%	1 1/2s 1962-1963	M-N	b3.10	to 3.20%				
2 1/2s 1973-76	J-J	b3.80	to 4.00%	Electric Plant—				2s 1963-1970	M-N	b3.10	to 3.75%				
2.80s 1977-85	J-J	b3.75	to 4.00%	1.40s 1957-69	J-D	b2.00	to 2.85%	Port Arthur 5s 1958-70	F-A	b2.50	to 3.65%				
Williamsport Munic Water Authority (Water rev ser A)															
1 1/2s 1958-68	J-J	b2.60	to 3.25%	Board of Education—				San Antonio—							
1 1/2s 1969-79	J-J	b3.25	to 3.50%	1.20s 1957-64	A-O	b2.00	to 2.60%	5 1/2s w w 1957-66	M-N	b2.40	to 3.10%				
2s 1980-87	J-J	b3.50	to 3.75%	1s 1957-75	J-J	b2.00	to 3.00%	4 1/2s 1958-67	J-J	b2.50	to 3.25%				
York School District—															
1 1/2s imp 1958-70	F-A	b2.50	to 3.25%	General liability 1 1/2s		b2.00	to 3.00%	4 1/2s 1957-68	F-A	b2.50	to 3.25%				
RHODE ISLAND															
4s charit inst 1965	M-S	b3.10	to 2.90%	and 1 1/2s 1957-77	F-A	b2.00	to 3.00%	2 3/4s 1958-68	M-S	b2.50	to 3.30%				
4s June 1 1977	J-D	b3.35	3.15%	1 1/2s various 1957-74	M-N	b2.00	to 3.00%	2s Nov 1 1957-66		b2.50	to 3.25%				
4 1/2s bridge 1970	F-A	b3.40	3.25%	2s various 1975-81	M-N	b2.00	to 3.00%	1 1/2s Nov 1 1957-62		b2.50	to 3.00%				
1 1/2s Dec 1 1957-66	F-A	b1.50	to 3.10%	Nashville—				Elec & Gas—							
State of Rhode Island and Providence Plantation															
3 1/2s 1963-1985	M-S	b2.00	to Par	5s Mar 1958-60	M-S	b2.00	to 2.40%	Rev ref 1 1/2s 1958-71	F-A	b2.30	to 3.25%				
2 1/2s 1958-1974	A-O	b2.80	to 3.40%	4 1/2s 1957-67	J-J	b2.00	to 2.75%	Waco 4 1/2s 1957-68	J-J	b2.40	to 3.20%				
2s 1957-75	J-D	b2.80	to 3.50%	2 1/2s school 1957-88	A-O	b2.00	to 3.15%	Wichita Falls—							
Highway 2s 1957-72	M-N	b2.80	to 3.30%	1 1/2s 1957-74	J-D	b2.00	to 3.00%	3 1/2s Dec 1 1957-62		b2.50	to 3.00%				
Cranston 1 1/2s 1957-83	A-O	b3.10	to 4.65%	1s 1957-74	J-D	b2.00	to 3.00%	2 3/4s Dec 1 1963-74		b3.05	to 3.75%				
2 1/2s series G 1958-74	F-A	b3.10	to 4.40%	1 1/2s 1957-74	J-D	b2.00	to 3.00%	UNITED STATES							
4s 1958-66	J-J	b3.10	to 3.80%	1 1/2s 1957-66	J-J	b2.00	to 2.70%	See pages 4 and 78							
4 1/2s Mar 15 1958-78	M-S	b2.80	to 4.40%	2s 1967-73	J-J	b2.00	to 3.00%	UTAH							
Newport—															
2 1/2s Waterwrks 1957-71	M-S	b3.00	to 4.10%	2 1/2s 1974-81	J-J	b2.00	to 3.00%	Granite School District							
Providence—															
4s Water 1962	J-D	b3.15	3.00%	Street improvement—				2s School Bldg 1958-60							
4s Oct 1, 1964	A-O	b3.20	3.10%	1.10s 1958-69		b2.00	to 2.80%	Ogden (Wat Wks Itvi)—							
2.30s 1958-77	J-J	b2.70	to 4.00%	Robertson County—				4s 1957-63							
2s 1957-80	J-J	b2.60	to 4.10%	2 1/2s 1958-66	A-O	b2.25	to 3.00%	Salt Lake City							
2 1/2s Apr 1 1958-63		b2.50	to 3.35%	2 3/4s 1967-70	A-O	b3.00	to 3.25%	4s ref 1958-65							
1 1/2s 1957-71	J-D	b2.50	to 3.90%	TEXAS											
Warwick (City)—															
3 1/2s 1957-91	A-O	b2.60	to 4.50%	Texas Turnpike Authority				Salt Lake City School Dist—							
Woonsocket—															
4 1/2s 1957-67	J-D	b2.60	to 3.90%	Dallas-Fort Worth Revenue				2 1/2s refunding 1958							
SOUTH CAROLINA															
Public Service Authority—				2.70s (1955 ser) 1980	J-J	85	87 1/2	VERMONT							
2 1/2s July 1 1960-61		b3.00	less 1	2 3/4s (1955 ser) 1995	J-J	85	87 1/2	State 2s 1957-66							
2 1/2s July 1 1962-71		b3.50	less 1 1/2	Veterans' Land Bonds—				School Bldg 1 1/2s 1957-74							
2 1/2s July 1 1972-77		b3.75	less 2	1 1/2s 1958-65		b2.60	to 3.00%	Burlington—							
2.70s July 1 1978-93		b4.00	less 2	1 1/2s 1966-74		b3.10	to 3.50%	1 1/2s various 1958-75							
State Highway Ctf of Indebt															
1 1/2s 1957-65	M-N	b2.00	to 2.80%	1 1/2s 1975-79		b3.50	to 3.60%	Rutland—							
State H'way 1.70s 1957-67	J-D	b2.00	to 2.90%	Series of 1953—				Airport purchase money							
1 1/2s 1958-70	A-O	b2.10	to 3.10%	3s 1960-65	J-D	b2.60	to 2.90%	Gen & Imp 3/4s '58-60							
2s 1971-74	A-O	b3.10	less 1/2	2s 1966-68	J-D	b3.10	to 3.30%	1 1/2s various 1958-62							
State School 1 1/2s 1957-63															
2.35s 1957-75	J-D	b2.00	to 2.40%	2 1/2s 1969-77	J-D	b3.40	to 3.70%	1 1/2s Fld Dam 1957-68							
2.20s 1957-68	M-N	b2.00	to 2.80%	4s 1958-77	A-O	b2.85	to 4.00%	2.20s various 1957-75							
2.10s 1957-73	M-N	b2.00	to 3.00%	Beaumont—				VIRGINIA							
2s 1958-75	A-O	b2.00	to 3.10%	5s 1958-65	A-O	b2.85	to 3.40%	4s (Commonwealth) 1962							
1.80s 1957-74	A-O	b2.00	to 3.10%	4 1/2s 1957-70	J-J	b2.85	to 3.90%	2 1/2s refunding 1957-60							
Charleston—															
3 1/2s wat wrks 1958-78	A-O	b2.00	to 3.10%	4s 1958-77	A-O	b2.85	to 4.00%	Toll revenue (series 1949)—							
Greenville 3 1/2s 1957-76	M-N	b2.00	to 3.20%	Beaumont—				3s (series 1954) 1994							
Water rev 2s 1957-61	A-O	b2.00	to 2.50%	5s 1958-65	A-O	b2.85	to 3.40%	Alexandria 3s 1957-83							
2 1/2s 1957-71	A-O	b2.00	to 3.25%	4 1/2s 1957-70	J-J	b2.85	to 3.90%	2 1/2s Dec 15 1957-77							
Greater Greenville Sew Dist				4s 1958-77	A-O	b2.85	to 4.00%	4s 1957-62							
4 1/2s 1967	M-N	b3.50	less 1	4s 1958-77	A-O	b2.85	to 4.00%	2 3/4s 1963-84							
Spartanburg—															
4 1/2s water 1958-65	J-J	b2.00	to 3.25%	4s 1958-77	A-O	b2.85	to 4.00%	Charlottesville—							
2 1/2s 1958-62	J-J	b2.00	to 2.70%	4s 1958-77	A-O	b2.85	to 4.00%	Street Imp & Wat System							
2 1/2s 1958-63	J-J	b2.00	to 2.75%	4s 1958-77	A-O	b2.85	to 4.00%	1.40s 1							

Quotations for all securities are as near as possible for the closing day of the month preceding the date of issue

Bonds—		Yield Basis or To		Bonds—		Yield Basis or To		Bonds—		Yield Basis or To	
		Bid	Ask	Bid	Ask	Bid	Ask	Bid	Ask	Bid	Ask
Hampton (City of)—											
2 3/4s 1958-68	J-J	b1.75	to 2.70%								
3s 1969-78	J-J	b2.85	to 2.95%								
Lynchburg, 1.30s 1957-67 M-S											
1 1/4s 1958-76	F-A	b1.80	to 2.85%								
Newport News—											
2.30s Pub Bldg 1957-68	F-A	b1.90	to 2.75%								
Norfolk—											
1.70s water 1957-67	J-D	b1.95	to 3.25%								
1.70s gen imp 1957-71	F-A	b1.95	to 3.50%								
1.80s gen imp 1957-62	J-D	b1.95	to 3.10%								
2 1/4s gen imp 1957-67	M-N	b1.85	to 3.25%								
2.40s water 1957-67	J-D	b1.85	to 3.25%								
2 1/2s gen imp 1957-72	J-D	b1.85	to 3.50%								
3s 1957-62	J-D	b1.85	to 3.15%								
4 1/2s 1958-72	J-D	b1.85	to 3.50%								
Water of 1948 series A—											
2 1/2s Dec 1 1957-77		b1.85	to 3.60%								
Richmond—											
4 1/2s July 1 1964	J-J									2.60	
4 1/2s July 1 1965	J-J									2.60	
1 1/4s 1958-68	J-J	b1.75	to 2.45%								
1 1/2s 1958-71	J-J	b1.70	to 2.70%								
1 1/4s 1958-69	J-J	b1.75	to 2.65%								
Richmond-Petersburg—											
Turnpike Authority—											
3.45s Tpke rev 1965	J-J	91 1/4				93 1/4					
Roanoke—											
2 1/4s water 1958-68	A-O	b1.70	to 3.00%								
Gen obligation—Wat System											
1 1/4s 1958-75	J-J	b1.75	to 3.20%								
WASHINGTON											
Motor Vehicle Fuel Tax rev											
Revenue (series B)—											
2 1/4s Sept 1 1958-69		b2.45	to 3.85%								
2 1/4s Sept 1 1970-76		b3.30	to 3.90%								
Pub Sch & Inst Bldg Const—											
1 1/4s May 1 1960										2.60	
2s May 1 1971 opt 1959										3.25	
State H'way Motor Vehicle Fuel Tax—											
1 1/4s 1965-72 opt '61	M-S	b3.40	to 4.10%								
1 1/4s 1969 opt '61	M-S									3.90	
1 1/4s 1966-67	M-S									3.80	
1 1/4s 1968	M-S									3.85	
1 1/4s 1971-72	M-S									4.10	
1 1/4s 1973-75	M-S									4.25	
War Veteran's Compensation—											
Issues dated Oct 1 1950—											
1 1/2s 1960										3.00	
Washington Toll Bridge Auth											
Wash State Ferry System—											
3 1/4s revenue Apr 1 1966		96				97					
Vancouver-Portland Interstate Toll Bridge—											
3 1/2s 1961-68	M-N	b3.30	to 3.70%								
3.20s 1971	M-N	b3.25	less 1 1/2								
Grant County—											
Public Utility Dist No 2											
3 1/4s rev 1956 ser due		99				101					
Nov 1 2005											
Seattle—											
2 1/4s 1957-68	J-J	b2.20	to 3.35%								
1 1/4s sewer 1957-66	M-S	b2.35	to 3.50%								
1 1/2s refunding 1957-59	M-S	b2.40	to 2.65%								
Seattle Light & Power											
2 1/2s 1958-70	J-J	b2.35	to 3.00%								
2s ref ser LS-5 '57-70	F-A	b2.00	to 3.75%								
Municipal Lt & Pow Rev—											
2s 1958-67	J-J	b2.00	to 3.50%								
2 1/4s 1958-74	F-A	b2.35	to 2.90%								
2 1/4s 1970-87	M-S	b3.25	to 4.00%								
Spokane—											
4 1/2s park 1962	J-J									2.70	
1 1/4s 1957-61	J-J	b2.45	to 3.00%								
1 1/2s 1962-72	J-J	b3.05	to 3.40%								
Spokane Co Sch Dist No 81											
1.30s Sept 1 1967-1975		b3.35	to 3.60%								
Tacoma—Revenues—											
Lt & pow (rev) series 1944											
1 1/4s 1963	J-J									3.75	
General obligations—											
1 1/4s July 1 '64 opt '62	M-N									3.75	
Central Library Bldg—											
1.70s 1957-67 M-N											
Tacoma Narrows Toll Bldg											
3 1/4s revenue 1978	M-S	98 1/2				100					
WEST VIRGINIA											
Road bonds—											
3s 1958-67	J-J	b2.20	to 3.10%								
2 1/4s 1957-60	M-N	b2.20	to 2.70%								
2 1/2s 1957-62	M-N	b2.20	to 2.80%								
2s 1957-63	M-S	b2.20	to 2.90%								
1 1/4s 1957-64	M-S	b2.25	to 3.05%								
1 1/2s 1958-64	A-O	b2.30	to 3.05%								
1 1/2s 1963-73	J-D	b2.90	to 3.50%								
1 1/4s 1958-66	J-J	b3.00	to 3.40%								
1s 1958-70	J-J	b3.50	to 4.00%								
3/4s 1958-62	M-S	b3.70	to 3.90%								
Road Bond series C—											
1 1/2s 1957-64	J-J	b2.30	to 3.05%								
1 1/4s 1965-67	J-J	b3.00	to 3.20%								
Turnpike Revenue (ser A)—											
3 1/4s Dec 1 1989		52 1/2				54					
4 1/4s Dec 1 1989		56				57 1/2					
Veterans series V—											
1 1/4s Dec 1 1957-71										bPar	to 3.20%
Charleston—											
2 1/4s 1958-72 J-D											
Kanawha (County)											
1 1/4s 1957-75	J-J	b2.20	to 3.40%								
WISCONSIN											
Green Bay—											
6s w w 1957-60 M-N											
Madison City 1 1/4s '58-64 M-S											
Metropolitan Sewerage Dist											
2s extension 1957-67 F-A											
Milwaukee (City of)—											
1 1/4s 1957-71	J-J	b2.00	to 2.70%								
1 1/2s school 1957-71	M-N	b2.00	to 2.70%								
Milwaukee County—											
Metropolitan Sewerage Area											
2 1/2s 1958-1967	F-A	b2.00	to 2.60%								
Racine street imp & sewer—											
1 1/2s 1957-66	F-A	b2.20	to 2.90%								
WYOMING											
Casper ref 4 1/2s 1957-64 J-J											
Sheridan (wat) 3 1/2s 1957-65											

b Basis. f Flat price.

Securities Called for Redemption

We are attempting to indicate in this tabulation not ONLY the issues being called for redemption, but also the details of any contemplated mergers, purchase or exchange offers, special interest payments OR dissolutions of the various companies quoted in this Record.

BONDS

Buffalo Rochester & Pittsburgh 4 1/2s due May 1 1957. Prepayment offer: Baltimore & Ohio will purchase all outstanding bonds at 100 plus interest.

International Rys. of Central America 5s due May 1, 1972, all bonds to be redeemed on May 1 at 100.

Nova Scotia Steel & Coal Co. 3 1/2s due 1963. entire issue called for redemption on April 1 at 100.

Seattle Gas Co. 1st 3 1/4s due Jan. 1, 1976, entire issue called on April 15 at 103.28.

Utica Gas & Electric Co. 5s due July 1, 1957, holders may receive immediate payment of principal plus interest upon presentation of their bonds to First National City Bank, N. Y.

STOCKS

Basin Oil Co. of California company has elected to wind up its affairs and voluntarily dissolve. An initial distribution of \$12 per share was paid on Feb. 25 to holders of record Feb. 14.

Chicago Railway Equipment 7% pfd. entire issue to be redeemed on Feb. 28 at \$30 per share payable in income subord. debts. due 1986.

Cleveland Worsted Mills stockholders voted to dissolve company and distribute assets in final liquidation. A liquidating dividend of \$100 was paid on March 21 to holders of record March 11.

Gerity-Michigan Corp. all assets sold to Hoover Ball & Bearing Co. Each 7 1/2 shares are exchangeable for one share of Hoover upon surrender of certificates.

Haskelite Mfg. Corp. assets acquired by Evans Products Co. Shares being exchanged one Evans for each three Haskelite held.

International Utilities Corp. \$1.40 conv pfd., entire issue to be redeemed on April 1 at \$33 per share plus 23c dividend. Convertible to April 1.

Kings County Lighting Co. being consolidated into Brooklyn Union Gas Co. Each 44 shares of common will be changed into 21 shares of Brooklyn Union Gas common.

Kirby Oil & Gas Co. stockholders of this company and Venezuela Syndicate, Inc. approved plan to sell assets to the newly-formed Kirby VenSyn Petroleum Co.

Long Bell Lumber Co. (Mo.) merged into International Paper Co. Stockholders to receive 0.42642 share of common plus 0.02508 unit of contingent interest for each share held.

Martel Mills Corp. \$3 pfd. entire issue to be redeemed on Jan. 31 at \$50 per share plus 25c dividend.

Muehlebach (George) Brewing Co. stockholders voted to sell assets and properties to Joseph Schiltz Brewing Co. Company to be liquidated, preferred holders to receive \$26.50 per share, and it is estimated that common holders will receive about \$3.15 to \$3.65 per share.

Nevada Southern Gas Co. merged with Southwest Gas Corp. by exchange of common shares on a share for share basis. Each share of 6% 1st pfd. will receive \$20 principal amount of Southwest 6% subord. debts due Jan. 1, 1977.

Refined Syrups & Sugars, Inc. assets acquired and liabilities assumed by Corn Products Refining Co. through an exchange of stock.

Resistoflex Corp. 5% conv. pfd., entire called for redemption on April 11 at \$26.25 per share plus dividend. Convertible to April 9.

Rice-Stix, Inc. purchase offer made by Reliance Manufacturing Co. \$140 per share for 1st pfd., \$138 per share for 2nd pfd. and \$69 per share for common.

Savoy-Plaza, Inc. being exchanged for Hilton Hotels Corp. Stockholders to receive three common and three series A preferred for each share of class A or class B held.

Venezuela Syndicate, Inc. stockholders of this company and Kirby Oil & Gas Co. approved plan to sell assets to the newly-formed Kirby VenSyn Petroleum Co.

Verney Corp. acquired by Gera Corp. Stockholders to receive .03 shares of preferred stock for each share held.

Banks and Trust Companies

STATE AND NATIONAL BANK STATEMENTS

Quotations in this department are given per share, not per cent, except for stocks of Canadian Institutions, and are as near as possible for the closing day of the month preceding date of issue, though often are nominal. An asterisk (*) denotes sales.

Figures of deposits, capital and profits for the National banks are from the Comptroller's last call; for all other institutions they are the latest obtainable, direct returns being procured by us where no periodic statements are required.

ALABAMA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Per Share
Birmingham—						
Bank for Sav & Trusts	25	732,050	744,359	27,696,242	—	—
Birmingham Tr Natl Bk	10	2,500,000	5,473,089	131,461,088	—	—
First National Bank	10	10,000,000	14,323,923	313,282,418	44	46½
Security Comm'l Bk	25	400,000	650,386	11,306,809	—	—
Mobile—						
Amer Natl Bank & Tr	10	1,000,000	1,218,162	29,958,070	24¼	—
First National Bank	25	1,500,000	5,393,496	99,228,011	113	—
Merchants Natl Bank	20	2,525,000	6,250,000	117,630,187	81	—
Montgomery—						
Alabama Nat'l Bank	10	500,000	1,572,606	23,809,480	65	—
First National Bank	10	2,000,000	3,515,209	66,537,288	48	50
Union Bank & Tr Co	10	400,000	908,498	26,840,800	67	70½
Selma—						
City National Bank	100	200,000	669,357	12,529,078	300	315
Peoples Bk & Tr Co	25	120,000	882,001	14,736,624	140	150
Selma National Bank	100	200,000	549,734	6,531,740	215	225
Selma Tr & Sav Bk	100	100,000	257,129	6,343,945	200	none

ARIZONA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Per Share
Phoenix—						
Bank of Douglas (The)	5	2,000,000	3,790,368	84,594,435	18¼	20¼
First Natl Bk of Ariz	10	8,430,000	9,750,487	207,852,369	27½	28½
Valley National Bank	5	6,950,000	19,372,772	411,878,095	28%	29
Tucson—						
So Arizona Bk & Tr	100	2,500,000	3,412,214	88,848,061	—	—

ARKANSAS

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Per Share
Fort Smith—						
City National Bank	—	400,000	553,035	9,003,346	—	—
First National Bank	100	1,000,000	3,306,893	29,985,674	—	—
Merchants Natl Bank	25	500,000	1,908,591	26,599,602	—	—
Little Rock—						
Bank of Arkansas	25	200,000	96,603	2,087,749	37½	—
Commercial Natl Bk	20	1,200,000	1,958,545	34,695,773	62½	65
First Natl Bk (The)	25	750,000	1,704,556	40,073,014	85	90
Twin City Bank (The)	25	150,000	424,284	9,437,947	—	—
Union National Bank	20	2,000,000	2,341,422	73,847,980	67	70
Worthen Bk & Tr Co	50	1,000,000	2,498,991	63,792,118	—	—
Pine Bluff—						
Natl Bk of Commerce	10	500,000	1,125,120	21,254,980	—	—
Simmons Natl Bank	20	1,500,000	2,115,777	40,235,037	—	—

CALIFORNIA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Per Share
Long Beach—						
Long Beach Natl Bk	100	325,000	482,807	12,333,230	—	—
Farm & Merch Bk	20	1,200,000	3,270,978	101,149,525	70	—
National City Bank	50	400,000	245,364	8,170,268	—	—
Los Angeles—						
Broadway State Bank	10	227,010	663,643	17,560,163	—	—
California Bank	12½	137,500,000	37,530,575	867,043,867	46%	49½
Citizens Natl Trust & Savings Bank	10	7,000,000	22,194,828	450,024,932	52½	53½
Secur-First Natl Bk	12½	59,000,000	116,371,094	2,337,730,999	46¼	47½
Sun Valley Natl Bank	—	—	—	—	—	—
of L. A.	100	300,000	254,538	7,171,984	—	—
Union Bank & Trust	10	6,840,000	13,535,963	333,953,229	37½	38½
Oakland—						
Central Valley Natl Bk	10	1,760,000	1,557,508	60,359,307	—	—
Oakland Bk of Com	50	1,000,000	1,731,030	51,648,767	—	—
Pasadena—						
Citizens Com'l Tr & S	100	300,000	982,543	17,741,256	—	—
Sacramento—						
Merchants Natl Bank	100	250,000	648,018	18,211,793	—	—
San Bernardino—						
American Nat'l Bank	50	700,000	804,838	35,216,592	—	—
San Diego—						
First Nat Tr & Sav Bk	10	4,752,000	7,037,680	177,470,977	40	43
San Diego Tr & Sav Bk	25	500,000	2,546,784	34,655,891	100	—
Security Tr & Sav Bk	10	5,300,000	4,690,802	130,345,382	27	28¼
U S National Bank	10	2,750,000	2,299,987	93,789,917	22	24
San Francisco—						
Bank of Calif N A	10	111,964,000	23,760,169	491,946,683	71	74¾
Bank of Amer Natl Tr & Savings Assn	6¼	160,000,000	397,028,049	8,574,306,028	35½	37½
Crocker-Anglo Nat Bk	10	40,333,000	62,732,655	1,368,912,346	27½	29%
First Western Bank & Trust Co	12½	27,674,275	38,915,917	830,270,833	35	38¼
Hibernia Bank (The)	25	7,000,000	19,314,017	176,880,947	60	64¾
Pacific Natl Bank	20	3,576,500	2,517,020	90,892,714	41	45¼
Wells Fargo Bank	20	11,000,000	26,981,109	572,062,217	69	72¾
American Trust Co	10	27,812,500	77,985,133	1,486,912,468	35¼	37¾

CALIFORNIA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Per Share
San Jose—						
First National Bank	100	2,000,000	2,275,692	78,195,635	—	—
Stockton—						
Stockton S & L Bank	100	1,000,000	1,245,000	41,928,324	—	—
Union Safe Dep Bank	100	375,000	808,806	17,778,271	—	—

CANADA

(See page 96)

COLORADO

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Per Share
Colorado Springs—						
Colo Com & Sav Bank	100	225,000	347,746	8,974,416	—	No Recent Sales
Colorado Spgs Nat Bk	100	500,000	736,432	21,834,602	—	—
Exchange Natl Bank	100	300,000	1,335,301	25,198,394	—	—
First National Bank	100	1,250,000	1,312,129	45,739,245	—	—
Denver—						
American Natl Bank	50	1,000,000	3,020,969	51,839,445	250	—
Central Bank & Tr	10	3,000,000	2,637,368	94,712,393	17½	19
Colorado Natl Bank	25	3,750,000	5,460,826	134,521,126	52	55
Colorado State Bank	100	200,000	722,154	15,307,014	r35	37
Denver Natl Bank	10	3,500,000	8,069,851	135,193,087	34	36
First National Bank	100	3,000,000	8,046,592	207,604,806	575	650
National City Bank	50	300,000	358,770	11,500,702	—	—
Union National Bank	100	100,000	546,504	13,703,663	35	45
U S National Bank	20	3,300,000	6,007,317	116,016,663	52	55
Internatl Trust Co	100	1,000,000	3,723,586	63,615,182	650	—
Pueblo—						
First National Bank	—	1,500,000	2,274,775	42,704,913	—	No Recent Sales
Minnequa Bank	100	200,000	381,934	13,909,673	—	—
Pueblo Sav & Tr Co	100	500,000	522,945	19,457,527	—	—

CONNECTICUT

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Per Share
Bridgeport—						
Connecticut National Bank of Bridgeport	5	4,180,000	7,176,587	146,953,327	17	18¼
Black Rock Bk & Tr	20	450,000	941,923	14,808,229	62	—
Bridgeport-City Tr Co	10	2,750,000	4,894,130	92,902,111	33½	35
West Side Bank	25	200,000	1,001,147	12,621,859	112	—
Greenwich—						
First National Bank	25	500,000	657,087	17,595,333	56	—
Greenwich Trust Co	25	1,100,000	1,868,222	45,118,765	52	—
Putnam Trust Co	25	700,000	2,158,241	34,127,417	83	—
Hartford—						
Conn Bk & Tr Co	12½	11,500,000	17,571,225	373,458,132	36½	38½
Glastonbury Bk & Tr	10	100,000	689,397	7,426,179	n60	—
Hartford Natl Bk & Tr Co	10	10,270,000	19,362,811	395,642,549	30½	32½
Riverside Trust Co	10	800,000	1,183,274	28,686,301	n35	—
Simsbury Bk & Tr Co	25	350,000	962,852	9,034,340	75	—
South End Bk & Tr	25	150,000	399,070	7,751,171	85	—
Meriden—						
Home Natl Bk & Tr Co	10	500,000	987,974	25,880,478	31	—
Meriden Tr & S D Co	25	100,000	195,745	22,696,915	—	—
Puritan Bank & Tr Co	25	150,000	193,825	3,464,557	36	—
New Haven—						
Amer Bank & Tr Co	25	300,000	796,610	12,305,487	88	—
Community Bank & Trust Co	25	400,000	447,248	10,929,915	47	—
First Natl Bk & Tr Co	10	3,000,000	5,308,805	107,349,147	27¾	29¼
New Haven Bank NBA	25	1,325,000	2,459,490	40,337,727	83	87
Second National Bk	12½	1,500,000	2,874,509	49,212,322	36	38
Tradesmen's Natl Bk	20	420,000	692,444	17,389,499	56	—
Un & N Haven Tr Co	25	2,000,000	3,457,558	65,090,417	27	28½

*Sale price. †Controlled by the Transamerica Corp. of San Francisco, Calif. c June 30, 1956. d April 10, 1956. e Dec. 31, 1955. f Subject to stockholders' approval, a merger of the Newport Harbor Bank, Corona del Mar, into the California Bank of Los Angeles, Calif., will be consummated about April 12, 1957. g Quotation for San Diego First National Co. which controls 97% of the stock of the First National Trust & Savings Bank of San Diego, Calif. h Stockholders voted March 19, 1957 on a two-for-one split-up of the bank's capital stock. n New stock. o Sept. 26, 1956. t Trust funds. x Ex-dividend. y Stock owned by Travelers Insurance Co. x Ex-stock dividend.

CONNECTICUT

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table with columns: Bank Name, Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid Nominal Per Share, Ask Nominal Per Share. Includes banks like Union Bank & Tr Co., Winthrop Trust Co., Stamford, First Stamford Natl Bank & Trust Co., etc.

DELAWARE

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table with columns: Bank Name, Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid Nominal Per Share, Ask Nominal Per Share. Includes banks like Farmers Bank, Colonial Trust Co., Commercial Trust Co., Delaware Trust Co., etc.

DISTRICT OF COLUMBIA

National Banks December 31

Table with columns: Bank Name, Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid Nominal Per Share, Ask Nominal Per Share. Includes banks like Anacostia Natl Bank, City Bank, Bank of Commerce, Industrial Bank, etc.

FLORIDA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table with columns: Bank Name, Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid Nominal Per Share, Ask Nominal Per Share. Includes banks like American Natl Bank, Atlantic National Bk., Barnett N B of Jack., Central National Bank, etc.

GEORGIA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table with columns: Bank Name, Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid Nominal Per Share, Ask Nominal Per Share. Includes banks like Augusta National Bank, First National Bank & Trust Co., Georgia RR Bk & Tr., etc.

IDAHO

National Banks December 31

Table with columns: Bank Name, Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid Nominal Per Share, Ask Nominal Per Share. Includes Boise City, Idaho First Natl Bank, First Secur Bank, Idaho N A.

ILLINOIS

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table with columns: Bank Name, Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid Nominal Per Share, Ask Nominal Per Share. Includes banks like Aurora, Merchants Natl Bank, Old Second Natl Bk., Belleville, Belleville Natl Sv Bk, First National Bank, St Clair Natl Bank, Chicago, Aetna State Bank, Amer Natl Bk & Tr., etc.

GEORGIA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table with columns: Bank Name, Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid Nominal Per Share, Ask Nominal Per Share. Includes Atlanta, Bank of Georgia (The), First National Bank, Fulton National Bank, etc.

*Sale price. †Stock of Georgia Railroad & Trust Co., owned by the Georgia Railroad & Banking Co. a Includes preferred stock or debentures outstanding. b New stock. c On March 1, 1957 the Belleville National Bank, Belleville, Ill., consolidated with the Belleville Savings Bank of that city under the former's charter and title of the Belleville National Savings Bank. d June 30, 1956. e Sept. 26, 1956. f The First National Bank and Trust Company, Stamford, Conn., increased its capital stock from \$1,250,000 to \$1,375,000 by sale of new stock, effective Feb. 27, 1957. g Members of Florida National Group. h Affiliated with the Barnett National Bank of Jacksonville, Fla. i Last sale. k The First National Bank of Atlanta, Ga., effective Mar. 15, 1957 increased its capital stock from \$9,000,000 to \$10,000,000 of \$10 par value by a stock dividend. n Dec. 31, 1956. o Stockholders of the Idaho First National Bank of Boise City, Idaho voted Jan. 15, 1957 a stock dividend of 30,000 shares of stock and sale of 50,000 shares of new capital stock to provide for an increase in capital from \$4,500,000 to \$5,000,000. v Primary organization. x Ex-dividend. y Ex-stock dividend. z Ex-rights.

ILLINOIS

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table listing Illinois banks with columns: Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid Nominal Per Share, Ask Nominal Per Share. Includes Chicago (Continued), Elgin, Peoria, Quincy, Rockford, Springfield, and others.

INDIANA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table listing Indiana banks with columns: Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid Nominal Per Share, Ask Nominal Per Share. Includes Evansville, Indianapolis, Fort Wayne, Gary, Terre Haute, and others.

IOWA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table listing Iowa banks with columns: Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid Nominal Per Share, Ask Nominal Per Share. Includes Burlington, Cedar Rapids, Council Bluffs, Davenport, Des Moines, Dubuque, and others.

KANSAS

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table listing Kansas banks with columns: Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid Nominal Per Share, Ask Nominal Per Share. Includes Hutchinson, Kansas City, Leavenworth, Topeka, and Wichita.

KENTUCKY

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table listing Kentucky banks with columns: Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid Nominal Per Share, Ask Nominal Per Share. Includes Covington, Lexington, Louisville, Newport, and others.

LOUISIANA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table listing Louisiana banks with columns: Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid Nominal Per Share, Ask Nominal Per Share. Includes Baton Rouge, New Orleans, and Shreveport.

MAINE

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table listing Maine banks with columns: Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid Nominal Per Share, Ask Nominal Per Share. Includes Augusta, Bangor, and Portland.

*Sale price, a June 30, 1956. b Sept. 28, 1956. c Effective about April 8, 1957 the American Fletcher National Bank and Trust Company, Indianapolis, Ind., increased its capital stock from \$4,000,000 of \$10 par value a share, to \$5,000,000 of like par, through sale of 100,000 additional shares. d New stock. e On Mar. 8, 1957 the Toy National Bank of Sioux City, Iowa, increased its capital stock from \$300,000 to \$600,000 by the sale of new stock of \$100 par value a share. f Member of Northwest Bancorporation. g Common and preferred stock or capital debentures outstanding. h Dec. 31, 1955. i April 10, 1956. j The General Contract Corp., St. Louis, Mo. owns over 90% of the stock of the Illinois State Bank of Quincy, Ill. u Trust deposits. v Ex-dividend. y Ex-stock dividend. z Ex-rights.

MARYLAND

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal	Ask Nominal
		\$	\$	\$	Per Share	Per Share
Baltimore—						
Canton National Bk...100		200,000	380,268	7,258,708	225	—
Carrollton Bk of Balt...10		439,440	372,217	13,030,466	16	—
First National Bank...10		65,000,000	18,007,765	306,817,261	51	52
Natl Cent Bk of Balt...20		600,000	807,098	25,377,487	44	—
Western Natl Bank...20		g750,000	p1,302,320	20,910,568	—	—
Equitable Trust Co...10		2,000,000	6,611,280	167,450,701	56	—
Fidelity-Baltimore Natl Bank...10		3,600,000	12,921,388	267,249,581	47½	48½
Maryland Trust Co...10		1,250,000	4,759,654	99,421,638	57½	—
Mercantile-Safe Dep & Trust Co...20		5,000,000	14,674,314	104,463,769	91	92½
Union Trust Co...10		4,000,000	12,174,697	224,388,076	42½	43½
Cumberland—						
First National Bank...20		450,000	6610,331	12,913,325	33	35
Second National Bank...25		500,000	683,107	14,860,266	44	46
Liberty Trust Co...10		700,000	1,338,467	25,902,587	22	24
Frederick—						
Farm & Mechanics-Citizens Natl Bank...10		550,000	1,816,673	26,935,034	50	—
Frederick Co Natl Bk...10		100,000	423,197	5,356,578	—	—
Fred'town Sav Inst...100		150,000	700,000	10,612,651	—	—
Western Maryland Tr...10		150,000	335,518	6,185,647	—	—
Hagerstown—						
Farmers & Merc Bk...10		300,000	481,514	9,232,194	25	27
Nicodemus Natl Bank...10		400,000	61,358,729	19,761,702	35	37
Second National Bank...10		200,000	1,012,934	9,750,268	43	45
Hagerstown Trust Co...10		150,000	662,302	11,607,042	23	25

MASSACHUSETTS

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal	Ask Nominal
		\$	\$	\$	Per Share	Per Share
Boston—						
First National Bank...12½		35,000,000	114,483,543	1,539,208,421	64¾	67¾
Merchants' Natl Bank...10		4,525,000	13,593,938	180,486,696	39	42
Natl Shghmut Bk...12½		10,000,000	25,725,090	404,957,662	45¼	47¾
Rockland-Atlas Nat Bk...10		2,600,000	6,719,529	108,601,943	35	38
Second Bank-State Street Trust Co...20		10,000,000	25,289,310	348,974,035	64	67
Boston Safe Dep & Tr...25		2,500,000	5,189,480	73,122,818	2100	—
Fiduciary Trust Co...50		700,000	1,121,243	9,296,437	—	—
New England Trust Co...10		2,400,000	3,791,654	65,708,789	36½	39½
Old Colony Trust Co...100		1,500,000	5,543,034	None	—	—
Pilgrim Trust Co...10		1,500,000	2,285,858	36,182,612	23½	25½
U S Trust Co...10		1,150,000	1,949,141	45,254,624	22½	25
Beverly—						
Beverly National Bk...100		300,000	613,533	9,476,718	175	—
Beverly Trust Co...100		250,000	195,082	9,594,501	—	—
Brockton—						
Home National Bank...50		550,000	963,400	26,693,256	—	*73
Natl Bank of Plymouth County...10		a750,000	1,301,777	30,511,151	—	27
Cambridge—						
Cambridge Trust Co...100		500,000	844,449	17,897,792	270	—
County Bank & Tr Co...10		300,000	582,231	13,290,708	29½	31½
Harvard Trust Co...10		2,000,000	3,677,841	94,689,899	44	46
Everett—						
Everett National Bank...10		300,000	402,736	11,774,420	—	—
Middlesex Co Natl Bk...10		1,800,000	4,412,152	89,153,173	—	—
Fall River—						
Fall River Natl Bank...100		400,000	1,348,544	19,856,371	245	—
B M C Durfee Trust...10		736,800	940,707	25,879,112	300	—
Fall River Trust...100		550,000	728,136	24,362,904	125	—
Fitchburg—						
Safety Fund Natl Bk...50		500,000	1,971,370	21,146,215	165	—
Gloucester—						
Cape Ann Natl Bank...100		200,000	319,432	6,692,565	165	—
Glouc Nat Bk of Glouc...10		120,000	332,976	4,627,918	17	—
Gloucester S Dep & Tr...20		200,000	330,023	6,415,408	35	—
Haverhill—						
Haverhill Natl Bank...100		200,000	2,082,474	17,909,909	800	—
Andover & Merrimack Natl Bank...20		700,000	971,857	23,403,641	31	—
Holyoke—						
Holyoke Natl Bank...50		500,000	930,089	18,084,953	75	—
Park National Bank...50		200,000	476,522	7,846,736	74	—
Hadley Falls Trust Co...30		d825,000	1,017,870	33,975,463	40	—
Lawrence—						
Bay State Merch Natl...25		600,000	883,811	20,810,502	—	—
Lowell—						
Union National Bank of Lowell...25		1,100,000	2,316,008	45,703,925	78	85
Lynn—						
Mfrs-Cent Natl Bank...20		500,000	734,515	14,686,769	44½	—
Essex Trust Co...10		400,000	967,086	21,582,120	29½	—
Lynn Safe Dep & Tr...100		100,000	1,027,677	6,250,139	400	—
Security Trust Co...20		500,000	941,551	24,656,038	72	—
Malden—						
First National Bank...50		600,000	1,008,439	16,299,515	142	—
Malden Trust Co...10		600,000	976,676	26,060,727	—	—
New Bedford—						
First Safe Dep Natl Bk...5		1,220,000	1,670,145	34,563,924	12	13
Merchants Natl Bank...10		1,100,000	1,900,000	35,255,289	30	32
Peabody—						
Warren National Bk...100		200,000	377,458	7,153,968	—	—
Salem—						
Merchants Natl Bank...10		250,000	670,876	14,630,460	30	—
Naumkeag Trust Co—						
Common...10		250,000	1,619,263	24,848,705	50	—
Preferred...10		200,000	—	—	10	—
Springfield—						
Springfield Natl Bank...10		1,300,000	2,268,250	46,570,480	27	29
Third Natl Bk & Tr...10		1,600,000	7,139,072	90,163,227	44½	46½
Springfield S Dep & Tr...25		1,000,000	2,798,785	36,046,352	65	—
Union Trust Company...10		1,200,000	3,332,561	55,600,917	27	—
Taunton—						
Machinists' Natl Bk...100		200,000	340,863	8,292,589	—	—
Bristol County Trust...25		300,000	636,682	12,688,878	—	—
Worcester—						
Mechanics Natl Bank...100		600,000	2,590,352	46,346,827	440	—
Guaranty Bk & Tr Co...10		1,100,000	1,775,373	44,969,164	29½	—
Indus City Bk & Bg Co...10		150,000	6325,000	4,447,000	40	—
Worcester County Tr...25		3,000,000	6,131,408	128,572,067	67½	—

MICHIGAN

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal	Ask Nominal
		\$	\$	\$	Per Share	Per Share
Bay City—						
Bay City Bank...100		500,000	893,600	17,079,187	162	—
People Natl Bk&Tr Co...20		k2,000,000	2,343,983	57,335,747	38	40
Detroit—						
Bk of the Com'wealth...50		7,000,000	11,754,588	326,754,201	162	172
City Bank of Detroit...10		2,587,460	3,743,815	102,197,829	24½	26½
Detroit Bank & Tr Co...10		18,378,500	41,509,348	950,874,262	41	43
Mrs National Bank...10		10,962,500	31,176,753	775,751,488	41	43
Natl Bank of Detroit...10		28,974,000	106,134,476	1,654,252,502	52½	54
Public Bank...25		2,500,000	New institution	—	—	—
Wayne Oakland Bank...20		2,000,000	2,093,246	82,111,678	75	—
Flint—						
Citiz Com & Sav Bk...20		e4,000,000	6,490,282	133,255,017	88	90
Genesee County Sav Bk...5		2,000,000	2,457,174	73,024,619	72	75
Merch & Mech Bank...10		812,500	1,509,270	30,932,789	44	46
Grand Rapids—						
Central Bank...10		500,000	462,531	12,543,323	43	46
Citizens Indus Bank...100		100,000	270,927	1,712,201	300	—
Peoples National Bank...10		1,000,000	1,472,363	45,678,041	26	28
Old Kent Bank & Michigan Trust Co...10		3,000,000	6,589,681	173,933,392	29	30
Union Bank of Mich...10		942,000	2,475,251	62,068,081	38	40
Lansing—						
Michigan Natl Bank...10		d8,500,000	16,010,380	400,503,518	48	49
Saginaw—						
Second National Bank of Saginaw...25		k3,600,000	4,696,239	100,122,655	—	*76

MINNESOTA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal	Ask Nominal
		\$	\$	\$	Per Share	Per Share
Duluth—						
City National Bank...100		600,000	890,234	20,853,166	—	—
Duluth Natl Bank...50		250,000	364,940	9,071,968	—	—
First & Amer Natl Bk...100		2,000,000	6,135,148	81,852,292	—	—
Northern Minnesota National Bank...100		b1,500,000	2,361,618	56,046,358	—	—
North'n Bk of Com...100		200,000	307,654	10,382,517	—	—
Pioneer National Bk...100		100,000	233,568	4,577,579	—	—
Western Natl Bank...66½		100,000	246,093	5,307,488	—	—
Minneapolis—						
Camden Northwestern State Bank...100		200,000	437,985	10,122,054	—	—
Cent North'n Natl Bk...c		150,000	454,993	10,978,310	—	—
Chicago-Lake St Bk...100		200,000	399,025	9,221,450	—	—
Fidelity State Bank...20		525,000	404,716	16,889,856	—	—
5th North'n N B...c100		150,000	533,444	14,680,154	—	—
First Bloomington-Lake Natl Bank...b100		300,000	676,923	14,167,079	—	—
First Edina National Bk...375,000		375,000	391,116	12,634,841	—	—
First Natl Bk (Hopkins)...200,000		200,000	381,774	7,599,763	—	—

MISSOURI

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Nominal
					Per Share	Per Share
Kansas City—					200	—
Baltimore Bank	100	500,000	430,654	16,489,194	—	—
Blue Hills Bk of Com	100	200,000	104,346	5,107,749	—	—
Central Bank	20	200,000	207,913	6,249,506	30	85
City Natl Bk & Tr Co	25	5,000,000	10,812,027	216,758,163	80	85
Columbia Natl Bank	100	600,000	1,147,575	31,848,341	225	—
Commerce Trust Co	20	9,000,000	26,500,863	461,353,950	86	89
Community State Bk	20	250,000	382,102	7,610,280	y40	—
First National Bank	25	4,250,000	17,694,571	310,885,646	132	140
Grand Avenue Bank	20	250,000	566,096	10,827,990	73	78
Kansas City Trust Co	100	200,000	437,508	12,001,900	175	—
Linwood State Bank	20	200,000	699,410	13,027,837	y25	—
Livestock Natl Bank	10	500,000	302,973	16,354,606	17½	—
Manufact & Mech Bk	100	100,000	393,847	10,671,788	425	—
Mechanics Bank	25	350,000	936,073	19,584,240	60	—
Mercantile Bk & Tr	25	750,000	944,401	39,293,589	45	—
Missouri Bk & Tr Co	100	200,000	301,561	3,768,981	170	—
Natl Bk (The) No KC	100	100,000	813,811	12,422,113	150	—
Park National Bank	100	50,000	524,113	9,065,864	200	—
Peoples Bank	100	200,000	1178,885	7,228,392	90	—
Plaza Bank of Comm	100	400,000	1,488,405	25,451,074	250	—
Produce Exch Bank	25	300,000	451,030	7,893,356	y37½	—
Southeast State Bk	100	300,000	692,706	13,265,345	150	—
South Side Bank	100	100,000	202,444	6,171,277	150	—
Traders Natl Bank	25	1,000,000	1,078,146	40,551,319	57	67
Union Natl Bank	10	1,500,000	3,486,597	64,227,070	25	—
University Bank	20	200,000	543,596	12,327,440	40	—
Ward Parkway Bank	100	310,000	140,031	3,178,551	—	—
Westport Bank	100	200,000	1,193,545	15,901,937	380	—
St. Joseph—						
American Natl Bank	100	500,000	1,158,238	31,036,870	—	—
First National Bank	100	500,000	1,369,691	34,564,425	240	—
First Trust Co	100	200,000	168,889	None	—	—
First Stockyards Bk	100	250,000	459,159	10,652,731	—	—
Mechanics Bank	100	200,000	630,429	11,618,986	—	—
Tootle National Bank of St Joseph	100	600,000	788,202	27,438,855	—	—
Empire Trust Co	100	400,000	706,934	12,336,550	—	—
Missouri Vall Tr Co	100	100,000	249,648	None	—	—
St. Louis—						
American Natl Bank	20	650,000	790,065	23,845,158	41	43
Baden Bank	20	670,000	488,909	20,364,393	36½	—
Bank of St Louis	20	5,000,000	3,171,298	114,743,512	↑	—
Boatmen's Natl Bank	20	6,000,000	9,637,476	228,122,341	59	61
Bremen Bk & Tr Co	20	400,000	965,900	15,726,875	55	—
Cass Bank & Tr Co	20	400,000	1,182,589	25,094,081	55	—
First National Bank	20	15,400,000	30,647,019	611,089,396	60	61
Jefferson Bk & Tr Co	20	600,000	1,941,000	17,443,000	47½	—
Jefferson-Gravois Bk	30	1,250,000	957,921	29,131,988	32	—
Lemay Bank & Tr Co—						
Common	50	50,000	561,703	13,463,506	—	—
Preferred	100	50,000	—	—	—	—
Manchester Bank	20	1,500,000	2,188,104	46,966,829	45	—
Manufacturers Bank & Trust Co	20	900,000	1,360,307	45,078,772	35	—
Mercantile-Commerce Ntl Bank	20	350,000	2,381,849	33,076,013	—	—
Mutual Bk & Tr Co	25	1,500,000	2,558,534	65,038,317	70	75
Northwestern Bank & Trust Co	20	800,000	813,609	19,365,359	40	—
Plaza Bank (The)	100	400,000	426,349	13,323,858	35	—
Sec Natl Bk Sav & Tr	25	750,000	1,137,680	25,387,871	±55	—
Southern Commercial & Savings Bank	20	250,000	733,505	16,331,823	90	—
South Side Natl Bank	20	500,000	1,165,523	30,891,818	55	—
Southwest Bk of St L	20	460,000	1,003,531	29,782,139	80	—
St Louis Co Natl Bk	20	1,800,000	2,189,601	90,508,567	75	—
Tower Gr Bk & Tr Co	20	2,000,000	4,549,923	79,366,882	65	—
Chippewa Trust Co	20	200,000	450,298	13,912,115	20	—
Preferred	100	k225,000	—	—	75	—
Easton-Taylor Tr Co	100	k250,000	832,034	14,719,132	350	—
Lindell Trust Co	20	1,000,000	1,388,414	31,335,542	60	—
Mercantile Trust Co	25	22,687,500	29,021,733	584,268,328	56	58
Mound City Tr Co	20	400,000	1,375,589	24,296,672	45	—
North St Louis Tr Co	20	300,000	861,326	15,950,640	58	—
Webster Groves Trust	100	100,000	696,905	13,404,136	400	—
Springfield—						
Citizens Bank	100	500,000	1,131,679	22,784,729	—	—
Union Natl Bank	100	1,000,000	1,768,946	39,605,068	—	—
Southern Missouri Tr	100	200,000	812,653	12,851,904	—	—

MONTANA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Nominal
					Per Share	Per Share
Billings—						
First National Bank in Billings	25	400,000	608,028	18,402,828	—	—
Midland Natl Bank	g100	750,000	842,238	30,920,372	—	—
Sec Tr & Savs Bank	100	500,000	1,551,171	38,606,944	—	—
Butte—						
First National Bank	100	300,000	813,434	17,227,407	—	No Recent Sales
Miners Natl Bank	100	100,000	309,036	5,430,020	—	—
Metals Bk & Tr Co	g	600,000	972,068	37,977,562	—	—
Great Falls—						
First Natl Bank of Great Falls	100	1,000,000	1,307,548	44,211,908	—	—
Great Falls Natl Bk	100	500,000	1,301,789	28,496,938	—	—
Montana Bank	100	400,000	880,824	20,571,128	—	—
Helena—						
First Natl Bk & Tr	g100	750,000	733,891	33,944,916	—	—
Union Bk & Tr Co	100	500,000	673,288	25,797,673	—	—

NEBRASKA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Nominal
					Per Share	Per Share
Lincoln—						
Continental Natl Bank	20	1,250,000	1,570,315	37,130,013	54	56
First National Bank	20	2,000,000	2,443,249	60,973,882	53	55
Natl Bk of Commerce	20	1,250,000	2,384,642	56,753,588	55	58
Omaha—						
Douglas County (The) Bank	100	100,000	485,235	10,139,328	—	—
First National Bank	20	3,000,000	5,658,954	101,171,766	69	—
North Side Bank	100	200,000	473,465	10,985,850	—	—
Omaha Natl Bank	20	6,000,000	12,937,715	252,243,822	62	65
Packers' Natl Bank	100	200,000	516,488	14,712,170	130	—
South Omaha Bank	100	250,000	c291,787	5,128,729	—	—
Stock Yards Natl Bk	100	500,000	909,529	22,314,067	—	—
W Natl Bank	100	2,000,000	4,831,992	101,926,219	—	—

NEVADA

National Banks December 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Nominal
					Per Share	Per Share
Reno—						
First Natl Bk of Nev	100	5,000,000	8,370,827	204,110,277	—	—
Security National Bk	100	250,000	381,290	11,483,160	—	—

NEW HAMPSHIRE

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Nominal
					Per Share	Per Share
Manchester—						
Amoskeag Natl Bk	100	200,000	1,746,704	24,341,739	—	—
Manchester Natl Bk	100	300,000	860,118	11,030,447	—	—
Mechanics Natl Bank	100	200,000	1,085,457	15,199,093	—	—
Nashua—						
Indian Head Natl Bk	100	300,000	1,144,723	17,248,836	260	300
Nashua Trust Co	25	300,000	1,396,770	15,978,162	80	—
Second Nat of Nashua	100	400,000	1,535,048	18,488,357	195	200
Portsmouth—						
First National Bank	100	250,000	491,110	9,921,974	100	—
New Hamp Natl Bk	25	125,000	360,491	4,664,519	—	*45

NEW JERSEY

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Nominal
					Per Share	Per Share
Atlantic City—						
Boardwalk Natl Bank	100	1,500,000	3,180,332	72,506,929	170	—
Guarantee Bk & Tr	1	700,000	1,759,211	34,108,208	3½	4½
Asbury Park—						
Asbury Park Natl Bank & Trust Co	10	550,000	1,736,702	24,953,177	33	35
Asbury Park & Ocean Grove Bank	20	600,000	923,775	21,419,192	37	40
Bayonne—						
Broadway Natl Bank	50	200,000	254,498	12,567,018	—	—
Bridgeton—						
Bridgeton Natl Bank	100	200,000	296,500	6,419,412	107	110
Cumberland Natl Bk	100	400,000	1,099,595	14,153,365	135	140
Farm & Mer Natl Bk	20	200,000	427,994	6,661,610	30	31
Camden—						
First Camden Natl Bank & Trust Co	6½	2,371,875	3,753,478	104,919,866	20	21
Mercantile Natl Bank & Trust Co	10	200,000	433,144	9,763,309	35	—
Camden Trust						

NEW JERSEY

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Nominal
					Per Share	Per Share
North & West Hudson—						
W Hud'n Nat'l-Harrison	2	d989,000	498,661	21,890,102	4	5
Commonwealth Tr Co	10	d800,000	1,090,257	45,975,702	55	60
Weehawken Trust Co						
Union City	10	400,000	740,000	21,719,985	25	28
Hudson Tr Co Un City	3	d2,524,000	3,507,869	69,306,664	15	16½
Passaic—						
Bk of Passaic & Tr Co	10	1,119,760	2,670,731	50,593,420	v40	45
Passaic-Clifton National Bank & Trust Co	12½	3,000,000	5,386,188	140,424,083		
Paterson—						
First Nat'l Bank & Trust Co	25	4,250,000	10,319,073	223,348,649	68	72
Prospect Pk Nat'l Bk	25	500,000	3,026,511	50,590,116	150	
County Bk & Tr Co	10	2,700,000	7,605,244	119,890,391	29	30
Broadway Bk & Tr	6½	375,000	598,372	28,475,036	23	25
Franklin Tr Co of Pat	10	450,000	344,216	14,268,158	24	27
Plainfield—						
Plainfield Nat'l Bank	25	350,000	645,071	18,916,119		
Plainfield Trust Co	25	1,500,000	2,492,668	52,033,808		
State Trust Co	25	d605,000	748,511	19,817,828	50	55
Suburban Trust Co	25	d800,000	c1,331,007	43,369,975		
Toms River—						
First National Bank	5	930,000	2,498,143	34,802,984		*43
Trouton—						
Broad St Nat'l Bank	20	1,000,000	1,393,215	36,703,514	57	60
First-Mech Nat'l Bank	10	2,500,000	4,523,252	102,233,634	32½	34½
Prospect Nat'l Bank	100	280,000	299,689	9,193,725	37	
Security Nat'l Bank	35	500,000	501,440	15,610,036	42	
Trenton Banking Co	12½	1,875,000	2,815,954	53,203,689	29	32
Trenton Trust Co	10	d888,698	3,206,117	65,875,864	70	
Woodbury—						
Farmers & Mechanics National Bank	10	200,000	930,315	9,631,604		65
First Nat'l Bk & Tr Co	50	300,000	859,714	10,729,613		
Woodbury Trust Co	10	105,000	414,380	3,798,986		

NEW YORK

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Nominal
					Per Share	Per Share
Albany—						
Mech & Farmers Bk	10	500,000	1,448,695	9,934,900	39½	40½
Natl Cml Bk & T Co	7½	a5,134,500	10,452,103	237,684,644	27	29½
State Bank of Albany	10	4,794,000	12,746,205	271,654,716	46	49½
First Trust Co	50	d1,574,000	2,215,432	59,401,593	150	
Auburn—						
Natl Bk of Auburn	100	400,000	1,041,426	17,345,975		
Auburn Trust Co	25	100,000	808,250	21,020,695		
Binghamton—						
First-City Nat'l Bank	20	2,500,000	4,332,543	62,592,844	48	50
Brooklyn—						
Bensonhurst Nat'l Bk	50	750,000	944,174	26,238,482		
Citizens Bk of Bklyn	100	400,000	630,646	13,422,605		
Lafayette Nat'l Bank	20	1,650,000	2,756,607	56,714,035		
Peoples Nat'l Bank	30	800,000	934,134	12,170,766		
Kings Co Trust Co	20	2,200,000	7,797,481	63,643,232	95	101
Buffalo—						
Buffalo Indust Bank	10	d880,625	1,047,290	19,583,008	28	32
Liberty Bk of Buffalo	10	2,750,000	6,614,751	146,983,946	31½	34
Lincoln Nat'l Bank	5	300,000	330,000	7,806,961	11	
Mfgs & Trad Tr Co	5	13,399,500	24,461,537	407,922,536	21	23
Marine Trust Co of Western N Y	20	17,700,000	30,369,128	665,159,455	†	*19%
Cohoes—						
Natl Bank of Cohoes	100	250,000	858,468	7,446,175	200	
Elmira—						
Chemung Can Tr Co	5	1,000,000	4,065,344	35,294,713	19	19½
Marine Midland Tr Co of Southern New York	5	2,250,000	6,832,705	112,058,607	†	*19%
Ithaca—						
First National Bank	10	300,000	971,742	21,465,162		*60
Tompkins Co Tr Co	10	1,000,000	1,387,315	29,722,579		*42½
Jamestown—						
Bank of Jamestown	6%	1,000,000	1,504,226	40,501,306	16	
Chautauqua Nat'l Bank of Jamestown	20	b1,150,000	2,834,869	43,421,762		
The First Nat'l Bank	5	1,000,000	2,269,364	34,301,685	50	
Kingston—						
Wall Ulster County Bank of Kingston	10	250,000	340,907	3,649,502	16	
Rondout Nat'l Bank	50	200,000	390,925	6,991,727	150	
State of N Y Nat'l Bk	100	450,000	950,000	12,412,957	420	
Kingston Trust Co	100	250,000	1,736,000	22,830,021	500	
New York City—						
Amalg Bank of N Y	10	2,000,000	2,108,874	66,358,861		
Atlantic Bank of N Y	10	1,600,000	2,825,225	39,018,577		
Bank of N Y (The)	100	16,000,000	26,383,446	546,612,950	293	305
Chase Manhattan Bk	12½	162,500,000	417,114,193	6,388,783,351	49½	52½
Chem'l Corn Ex Bk	10	53,138,250	177,887,600	2,759,771,056	45½	47½
First Nat'l City Bk	20	200,000,000	369,381,186	5,916,701,533	64½	67½
Grace Nat'l Bk of N Y	100	4,000,000	7,222,932	170,647,738		
Hanover Bank (The)	10	36,000,000	122,617,196	1,638,132,352	41½	43½
Macy's Bank	100	400,000	497,799	4,046,473		
Industrial Bk of Com		d3,300,000	4,863,313	83,958,059	32½	35½

NEW YORK

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
		\$	\$	\$	Nominal	Nominal
					Per Share	Per Share
New York City (Cont.)—						
Merch's Bank of N Y	25	d900,000	1,432,837	31,517,583		
Penn Exchange Bank	10	700,000	1,251,131	23,272,221		
Royal State Bk of N Y	5	2,000,000	2,625,558	45,109,457	17	19%
Schroder Bkg Corp	100	5,000,000	5,250,000	98,025,248		
Sterling Nat'l Bk & Tr	15	4,500,000	7,007,859	142,808,480	39	43
American Trust Co	10	f1,750,000	500,456	21,034,714		
Bk of Montreal Tr Co	100	1,000,000	1,147,414	4,017,881		
Bankers Trust Co	10	40,299,500	202,519,334	2,484,079,904	60½	63
Belgian Amer Bk & Tr Co		2,300,000	1,754,340	38,918,338		
Brown Bros Harriman & Co		2,000,000	17,142,000	208,426,859		
City Bank Farmers Trust Co						
Clinton Trust Co	10	1,300,000	1,316,925	33,877,004		
Colonial Trust Co	25	d2,500,000	2,990,350	71,120,740		
Comm'l State Bk & Tr	25	d5,895,375	1,661,243	96,651,087	57½	62
Corporation Trust Co	100	500,000	741,347	321,349		
Empire Trust Co	50	5,000,000	10,474,272	159,575,087	174	183
Federat'n Bk & T Co	10	3,567,000	3,954,813	93,585,040	25%	28
Fiduciary Trust Co	10	2,000,000	3,809,134	27,837,382	30	33½
Guaranty Trust Co	20k	100,000,000	307,269,602	2,542,690,186	66%	69
Irving Trust Co	10	50,000,000	77,630,575	1,539,170,385	32½	34½
Manufacturers Tr Co	10	50,390,000	156,263,500	2,839,602,675	40½	42½
Marine Midld Tr Co	115	10,400,000	30,987,254	538,999,157	†	*19%
J P Morgan & Co Inc	100	30,000,000	47,832,862	745,566,397	320	335
New York Trust Co	25	30,000,000	48,973,904	733,186,326	65½	68
Savings Banks Tr Co	200	d23,873,000	17,942,000	240,579,000		
Schroder Trust Co	100	3,000,000	2,700,000	61,230,535		
Trade Bk & Tr Co	10	2,750,000	2,835,188	83,817,571	19%	20%
Trust Co of Nor Am	5	825,000	1,643,810	21,989,214	25½	28%
Underwriters Tr Co	100	1,000,000	2,435,928	37,811,258		
U S Trust Co of N Y		10,000,000	23,009,872	156,090,185	63%	66%
Rochester—						
Central Trust Co	20	d3,632,000	3,874,779	73,379,984	48	51
Genesee Val Un Tr Co	30	6,000,000	9,656,912	189,076,003		
Lincoln Rochester Trust Co	20	10,000,000	16,725,000	318,961,518	46	49
Security Trust Co	25	5,709,225	5,166,694	117,299,735	46½	48½
Schenectady—						
Mohawk Nat'l Bank	25	750,000	1,001,065	23,624,293		
Citizens Trust Co	25	800,000	1,274,748	28,558,045		
Schenectady Trust Co	25	2,000,000	3,558,406	78,362,957		*65
Syracuse—						
Lincoln Nat'l Bk & Tr	10	g1,895,000	4,183,758	91,826,683	39%	
Merch Nat'l Bk & Tr	10	1,700,000	3,530,797	70,285,187	37	40
First Tr & Dep Co	2½	hd6,994,870	2,428,915	141,919,740	9½	10½
Marine Midland Tr Co of Central N Y	10	2,800,000	5,362,643	109,747,184	29%	
Troy—						
Manufacturers Nat Bk	1.25	1,500,000	2,626,932	47,449,974		
National City Bank	5	600,000	3,301,412	48,866,375	25	
Union Nat'l Bank	16%	800,000	1,135,454	21,820,877	32	
Utica—						
First Bank & Tr Co	1	2,150,000	2,538,487	60,994,290	3%	4%
Oneida Nat'l Bk & Tr	10	1,307,910	4,569,897	70,463,409	49	52
Watertown—						
Watertown Nat'l Bk	40	500,000	1,041,805	20,934,778		
Northern N Y Trust	25	2,000,000	3,492,491	66,926,398	150	
Westchester County—						
Bronxville—						
Gramatan Nat'l Bk & Tr	20	300,000	545,850	12,441,229	44	
Mount Vernon—						
First National Bank	25	1,000,000	1,629,832	36,338,137	65	
New Rochelle—						
First Westch Nat'l Bk	10	1,483,125	1,842,334	43,423,805	32	35
Ossining—						
First Nat'l Bk & Tr Co	20	231,500	507,441	10,025,489	50	
Rye—						
Rye National Bank	2	836,800	905,474	22,658,391	9%	10%
Scarsdale—						
Scarsdale Nat'l Bk & Tr	20	200,000	1,263,119	20,907,849	115	
White Plains—						
County Trust Co	5	6,986,825	7,406,250	351,787,285	26%	28½
Natl Bk of Westchester	5	3,578,750	6,739,190	129,385,483	22	24
Yonkers—						
First Nat'l Bank in Yonkers	2½	1,100,000	3,514,319	56,289,421	17	19

*Sale price. †Quotation for the Marine Midland Corp.; non-available for trust company. ‡Effective Jan. 31, 1957 The National Commercial Bank and Trust Co. of Albany, N. Y. increased its capital stock from \$4,564,00

NORTH CAROLINA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal	Ask Nominal
		\$	\$	\$	Per Share	Per Share
Asheville—						
First Natl Bk & Trust	20	350,000	1,293,543	24,551,111	88	93
Charlotte—						
Commercial Natl Bk	12½	1,000,000	4,042,760	57,698,980	75	77
Union Natl Bank	10	1,200,000	5,655,522	63,882,574	73½	75½
American Trust Co.	10	2,000,000	10,377,173	181,467,435	87	89
Durham—						
Citizens Natl Bank	10	250,000	497,904	7,638,727	21	22½
Depositories Natl Bank	20	300,000	693,594	11,578,708	48	50
Durham Bk & Tr Co.	100	482,775	2,050,372	32,247,714	125	130
Mech & Farmers Bank	25	225,000	206,376	7,080,143	21	23
Greensboro—						
Gulford Natl Bank	10	500,000	2,516,164	36,539,853	43	—
Security Natl Bank	5	2,500,000	7,549,566	114,419,559	24	25½
Raleigh—						
First-Citizens Bk & Tr	25	1,270,000	11,777,982	189,276,970	212½	—
First Nat Bk of Raleigh	10	200,000	473,536	7,133,595	31	—
Wilmington—						
Wilm Savs & Tr Co.	5	300,000	1,759,662	17,678,820	40	—
Wilson—						
Branch Bkg & Tr Co.	5	1,000,000	8,620,379	98,675,468	100	—
Natl Bank of Wilson	5	200,000	784,709	15,400,661	—	—
Winston-Salem—						
City National Bank	10	350,000	856,367	13,694,426	34½	—
First National Bank	10	400,000	1,183,706	20,641,790	38	—
Wachovia Bk & Trust	5	6,010,000	27,131,930	470,491,341	45½	47½

NORTH DAKOTA

National Banks December 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal	Ask Nominal
		\$	\$	\$	Per Share	Per Share
Fargo—						
Dakota Natl Bank	100	200,000	742,160	15,967,873	—	—
Fargo National Bank	100	300,000	623,083	10,388,331	—	—
First Natl Bk & Tr	100	600,000	1,443,897	24,355,624	—	—
Merch Natl Bk & Tr	25	500,000	754,461	17,313,433	—	—

No recent sales

OHIO

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal	Ask Nominal
		\$	\$	\$	Per Share	Per Share
Akron—						
Dime Bank (The)	20	1,500,000	4,057,569	86,965,072	—	—
First National Bank	10	4,000,000	9,263,730	230,970,109	39	40
Goodyear State Bank	100	400,000	914,671	31,154,487	—	—
Firestone Bank (The)	100	1,500,000	4,735,819	96,878,354	—	—
Canton—						
Canton National Bank	50	750,000	1,338,915	24,412,090	—	—
Dime Savings Bank	40	350,000	441,211	11,613,420	—	—
First National Bank	20	2,000,000	4,005,638	52,998,374	46	47
Harter Bk & Tr Co.	100	1,000,000	3,707,749	58,400,004	—	—
Cincinnati—						
First National Bank	10	10,000,000	24,738,376	398,820,353	36½	38½
Norwood-Hyde Park Bk & Trust Co.	100	500,000	965,744	20,946,994	250	—
Northside Bk & Tr Co.	50	200,000	742,587	9,378,964	150	—
Prov S Bk & Tr Co.	10	2,400,000	8,543,219	125,771,938	38	40
So Ohio Natl Bank	20	500,000	1,648,975	22,388,423	68	80
Central Trust Co.	25	8,000,000	12,913,048	252,197,026	57	60
Fifth-Third Un Trust	25	11,875,000	16,086,346	346,301,582	47½	49½
Cleveland—						
Central National Bk	16	16,000,000	17,805,914	532,092,887	36	36½
National City Bank	16	17,600,000	37,501,069	696,441,405	58	59
North American Bk Co.	—	300,000	619,855	18,290,991	116	—
Society Natl Bank	—	2,000,000	3,297,448	50,639,147	62	69
The Capital Bank	25	750,000	1,057,741	23,444,859	62	69
Cleveland Trust Co.	50	17,500,000	73,828,983	1,389,411,539	245	250
Union Com Bk (The)	10	7,300,000	19,287,366	251,978,758	44	45
Union Sav & Loan Co.	25	501,225	2,742,084	52,144,906	90	105
Columbus—						
Brunson Bk & Tr Co.	100	250,000	546,060	8,478,562	160	180
City Natl Bk & Tr Co.	10	3,000,000	5,700,000	121,985,020	24	—
Columbus Savings Bk.	100	200,000	458,922	11,889,024	150	—
Huntington Natl Bk	20	6,000,000	8,123,459	161,958,091	48½	—
Market Exch Bk Co.	100	400,000	950,000	30,850,290	—	—
Northern Savs Bk	100	200,000	464,474	13,681,092	—	—
The Ohio Natl Bank	—	4,000,000	14,829,512	382,104,941	—	—
Dayton—						
Merch Natl Bk & Tr	12½	750,000	1,285,073	25,717,614	—	—
Third Natl Bk & Tr	12½	2,500,000	3,559,563	90,073,292	—	—
Winters Natl Bk & Tr	10	8,750,000	9,575,639	221,710,334	25	25½
Toledo—						
National Bk of Toledo	25	2,500,000	3,434,147	89,366,707	42	—
Lucas County Bank	50	300,000	1,641,539	19,145,003	172	—
Spitzer-R T & S Bank	50	300,000	1,053,959	13,511,246	140	—
State Bank of Toledo	50	300,000	513,552	10,887,145	95	—
Ohio Citizens Tr Co.	20	1,500,000	2,364,070	90,398,809	38	—
Toledo Trust Co.	50	7,500,000	9,328,537	324,620,208	97	—
Youngstown—						
Dollar Sav & Tr Co.	40	1,250,000	4,385,849	103,411,058	187	—
Mahoning Natl Bk	12½	1,650,000	2,487,661	70,692,816	35	—
Union National Bank	10	2,800,000	4,537,454	87,951,153	70	—

OKLAHOMA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal	Ask Nominal
		\$	\$	\$	Per Share	Per Share
Guthrie—						
First National Bank	100	200,000	604,931	6,968,155	—	—
First State Bank	100	100,000	323,704	3,403,605	—	—
McAlester—						
First National Bank	100	300,000	833,898	12,420,721	—	—
Natl Bk of McAlester	25	200,000	717,004	12,083,943	—	—
Muskogee—						
Citizens Natl Bank	100	250,000	1,060,104	13,150,363	—	—
Commercial Natl Bank	10	625,000	1,251,648	14,476,648	—	31
First Natl Bk & Tr	10	700,000	1,403,114	14,557,118	—	*27
Oklahoma City—						
City Natl Bk & Tr Co.	100	1,000,000	1,450,975	34,734,352	225	—
First Natl Bk & Tr	10	10,000,000	19,893,343	260,185,495	33½	—
Fidel Natl Bk & Tr Co.	10	600,000	1,462,530	25,835,899	v26	28
First State Bk & T Co.	20	150,000	184,062	4,575,724	40	—
Liberty Natl Bk & Tr	10	5,000,000	6,934,725	147,079,373	23	—
May Avenue Bank	20	150,000	201,601	5,366,712	45	—
Northwest National Bank	100	200,000	169,512	5,486,136	—	—
Oklahoma Natl Bank	100	300,000	605,920	13,574,833	250	—
Stock Yards Bank	20	300,000	400,176	11,018,393	200	—
Tulsa—						
Community State Bk	20	150,000	282,666	5,937,208	42%	—
First Natl Bk & Tr	10	6,000,000	15,956,800	296,281,094	30	32
Fourth Natl Bank	10	1,200,000	2,160,000	38,513,493	28	30
Natl Bk of Commerce	20	350,000	1,306,087	16,424,934	38	40
Natl Bank of Tulsa	10	5,000,000	11,702,517	275,118,678	40	42
Utica Square Natl Bk	15	480,000	368,742	11,363,441	22	23

OREGON

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal	Ask Nominal
		\$	\$	\$	Per Share	Per Share
Portland—						
First National Bank	12½	20,000,000	46,387,177	808,810,991	46½	48
Portland Trust Bank	20	1,000,000	709,137	25,070,311	31	35
United States Natl Bk	20	20,000,000	40,612,173	784,152,312	66½	68

PENNSYLVANIA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal	Ask Nominal
		\$	\$	\$	Per Share	Per Share
Allentown—						
First National Bank	10	2,000,000	4,818,312	79,288,974	37	39
Merchants Natl Bank	25	1,000,000	4,012,396	47,130,637	73	80
Lehigh Valley Tr Co.	5	1,000,000	1,418,425	34,272,191	110	130
Liberty Bk & Tr Co.	5	325,000	313,805	6,566,297	8	9
Altoona—						
First National Bank	10	500,000	1,110,725	22,526,039	29½	—
Altoona Trust Co.	10	525,000	1,225,603	21,533,705	29	—
Central Trust Co.	10	249,300	825,458	9,125,865	35	—
Erie—						
Bank of Erie	10	200,000	592,718	8,228,395	18½	—
First National Bank	12½	1,500,000	4,115,536	73,053,988	40	—
Marine Natl Bank	20	700,000	1,539,318	25,715,555	42	—
Security-Peoples Tr	12½	1,000,000	4,568,113	63,579,952	65	—
Union Bank (The)	12½	500,000	1,138,475	16,883,855	38	—
Harrisburg—						
Allison-East End Trust	10	400,000	352,446	8,670,044	17½	—
Capital Bk & Tr Co.	10	400,000	920,448	16,176,278	19	—
Harrisburg Natl Bank	25	625,000	1,796,634	30,100,278	105	—
Camp Curtin Tr Co.	10	400,000	916,656	12,329,765	26	—
Central Trust Co.	10	400,000	1,798,180	15,801,317	41	—
Citizens Trust Co.	50	125,000	308,126	5,424,982	90	—
Dauphin Dep Tr Co.	10	925,000	4,450,483	67,086,442	65	—
Harrisburg Trust Co.	25	662,500	3,085,679	25,410,584	130	—
Keystone Trust Co.	10	300,000	428,430	6,422,307	19½	—
Lancaster—						
Conestoga Natl Bk	20	900,000	2,370,398	29,953,969	55	58
Fulton National Bank	20	980,000	2,227,583	43,277,792	66	68
Lancaster Co Natl Bk	10	750,000	2,307,564	33,748,954	40	43
Farmers Bk & Tr Co.	10	800,000	1,288,806	30,326,645	19	20
Philadelphia—						
Central-Penn Natl Bk	10	5,000,000	17,432,669	223,156,324	37%	38%
First Penn Bkg & Tr	10</					

PENNSYLVANIA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table listing Pennsylvania banks with columns for Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid, and Ask. Includes sections for Philadelphia, Pittsburgh, Reading, Scranton, Wilkes-Barre, Williamsport, and York.

RHODE ISLAND

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table listing Rhode Island banks with columns for Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid, and Ask. Includes sections for Newport, Providence, and a section for other banks.

SOUTH CAROLINA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table listing South Carolina banks with columns for Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid, and Ask. Includes sections for Charleston, Columbia, Greenville, and Spartanburg.

SOUTH DAKOTA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table listing South Dakota banks with columns for Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid, and Ask. Includes a section for Sioux Falls.

TENNESSEE

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table listing Tennessee banks with columns for Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid, and Ask. Includes sections for Chattanooga, Knoxville, Memphis, and Nashville.

TEXAS

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

Table listing Texas banks with columns for Par, Capital, Surplus & Profits, Gross Deposits, Bid, and Ask. Includes sections for Austin, Beaumont, Dallas, El Paso, Fort Worth, Galveston, and Houston.

*Sale price. †A mutual savings bank. ‡Ex-rights. §Stockholders of the Tradersmen Bank and Trust Company and the Provident Trust Company, both of Philadelphia, Pa., voted March 12, 1957 on merger of the two institutions under the title of the Provident Tradersmen Bank and Trust Company, effective April 26, 1957.

TEXAS

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid Nominal Per Share	Ask
Houston (Cont)—						
Houston Natl Bank	10	1,500,000	1,952,643	60,203,348	30	—
Reagan State Bank	20	200,000	272,339	13,496,165	65	—
Bk of the S'hwst N A	20	12,500,000	14,539,592	338,784,887	51	—
Long Point Natl Bank	20	250,000	134,540	1,936,241	34	—
MacGregor Pk Nat Bk	20	300,000	267,496	8,557,334	43	—
Montrose Natl Bank	10	500,000	492,632	4,389,767	19	21
Natl Bank of Comm	20	10,000,000	16,048,250	361,691,457	102	—
North Side State Bk	20	175,000	442,636	11,008,068	70	—
South Main State Bk	20	500,000	691,000	24,498,563	80	—
Tex Nat Bk of Houston	20	8,000,000	9,281,999	235,330,668	55	—
Houston Bank & Tr	20	1,000,000	1,298,466	25,915,480	50	—
University State Bank	100	400,000	390,457	18,308,734	275	—
Fort Arthur—						
First National Bank	20	700,000	1,233,344	30,898,299	—	47.71
Merchants Natl Bank	50	600,000	940,079	27,688,698	—	—
San Antonio—						
Alamo National Bank	2	3,000,000	b3,646,000	84,012,615	56	61
Bexar Co Natl Bank	50	800,000	1,018,387	30,579,988	95	—
First N B of San Ant	100	500,000	746,499	15,863,391	122½	—
Frost National Bank	100	1,200,000	6,853,026	161,492,204	500	—
Gross National Bank	100	900,000	1,693,103	32,642,703	29	—
Kelly Field Natl Bank	10	300,000	277,969	1,564,300	—	—
Natl Bk of Commerce	20	4,500,000	6,083,027	149,790,634	46½	—
National Bank of Fort						
Sam Houston	100	300,000	1,466,940	29,362,428	500	—
Union State Bank	100	100,000	168,125	5,464,366	62	—
Waco—						
Citizens Natl Bank	10	750,000	2,122,070	51,917,090	34	35
First National Bank	10	1,000,000	1,859,248	45,714,908	25	26
National City Bank	10	350,000	b350,513	10,722,051	r27	—

UTAH

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
Ogden—						
Commercial Secur Bk	25	500,000	1,650,692	34,382,614	—	—
First Security Bank of						
Utah N A	25	6,000,000	8,147,593	247,658,234	—	—
First Security Corp	2½	2,612,408	g34,376,828	e15,322,494	—	—
Salt Lake City—						
Continental Bk & Tr Co	10	1,800,000	1,409,057	77,371,908	26	29
First Natl Bk of S L C	25	750,000	5,153,922	101,553,184	210	220
Tracy-Collins Tr Co	25	475,000	682,106	10,444,509	—	—
Hon's Sav Bk & Tr Co	50	1,500,000	3,329,159	39,577,204	172	180
Utah Sav & Trust Co	100	300,000	1,396,581	16,032,521	420	430
Walker Bank & Tr Co	25	2,368,350	8,301,092	161,515,799	—	—

VERMONT

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
Barre—						
Granite Sav Bk & Tr	100	300,000	934,353	15,811,402	—	—
People's Natl Bank	100	300,000	562,061	9,812,415	120	130
Barre Trust Co	100	u111,250	254,051	3,990,353	—	—
Wilmington—						
Whitenden Trust Co	20	1,000,000	1,013,555	25,957,733	—	—
Howard Natl Bk & Tr	100	1,300,000	1,565,526	25,502,399	—	—
Merchants Natl Bank	40	150,000	295,577	4,777,565	—	—
Montpelier—						
Capital Sav Bk & Tr	1	175,000	196,133	5,653,255	—	—
First National Bank	100	150,000	382,237	5,084,147	—	—
Montpelier Natl Bank	20	150,000	394,839	7,555,311	35	38
Mont'p Sav Bk & Tr	1	200,000	397,798	6,008,382	—	—
Rutland—						
Killington Bk & Tr Co	10	500,000	1,040,842	13,307,786	19	—
Rutland Co Natl Bk	100	200,000	g692,000	10,259,000	175	180

VIRGINIA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
Lynchburg—						
1st Nat Tr & Sav Bk	12½	1,500,000	1,225,081	28,469,310	28½	30
Lynchburg Natl Bank & Trust Co	20	800,000	1,363,554	26,746,476	64	66
People's Natl Bank & Trust Co	20	580,000	1,225,833	21,358,649	48	50
Coml Trust & Sav Bank	5	100,000	179,340	1,825,579	11½	—
Norfolk—						
Merch & Planters Bk	20	500,000	1,522,524	20,267,487	85	—
Natl Bk of Commerce	20	2,500,000	7,702,485	170,972,639	102	—
Seaboard Ctz Natl Bk	10	1,500,000	4,440,879	65,545,881	v44	—
Southern Bk of Norfolk	10	760,000	1,948,013	27,229,393	28½	—
Petersburg—						
Citizens Natl Bank	10	500,000	707,172	15,395,618	—	—
Petersbg Sav & Am Tr	10	350,000	612,206	14,586,085	—	—
Portsmouth—						
American Natl Bank	50	500,000	1,047,893	24,723,940	200	—
Citizens Trust Co	100	250,000	336,407	6,510,710	180	200
Merch & Farmers Bk	20	280,000	682,554	13,240,718	v25	30
Richmond—						
Bank of Va (The)	10	3,000,000	4,441,327	107,989,060	21	21½
Central National Bk	20	2,587,500	5,598,672	104,532,647	84	—
Consol Bank & Tr Co	10	100,000	238,702	4,476,474	—	—
First & Mer Natl Bk	20	5,400,000	9,067,272	217,184,960	63½	65
Richmond Bk & Tr Co	25	100,000	127,898	3,052,454	—	—
State-Plant Bank of						
Commerce & Trusts	20	5,500,000	9,527,703	197,599,903	60	—
Savs Bank & Tr Co	12½	400,000	918,318	10,769,352	42	—
Southern Bk & Tr Co	15	600,000	2,272,217	28,578,455	65	—
Virginia Trust Co	20	1,000,000	1,607,939	17,211,789	v40½	43
Roanoke—						
Colonial-Amer Natl Bk	10	1,500,000	2,591,203	34,576,163	28	30
First Natl Exch Bank	20	2,000,000	4,686,267	89,406,374	—	—
Mountain Trust Bank	10	1,000,000	1,412,398	28,767,460	*22½	—

WASHINGTON

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
Seattle—						
Marine Bancorp	no par	9,017,175	5,520,072	—	84	88
Natl Bk of Commerce	60	6,000,000	23,609,694	489,454,559	—	—
Pacific Natl Bank	10	5,000,000	7,168,082	140,813,577	31½	—
Peoples N Bk of Wash	20	4,000,000	8,150,536	179,573,954	72	—
Seattle-First Natl Bk	20	20,000,000	45,507,035	840,722,391	78½	81½

WASHINGTON

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
Seattle (Cont)—						
Seattle Tr & Sav Bk	20	1,000,000	1,804,858	50,746,146	50	—
Spokane—						
First Natl Bk in Spok	100	500,000	1,179,306	24,286,830	95	97
Old Natl Bk of Spok	10	3,750,000	6,472,278	135,781,756	28	29
Old National Corp	10	2,894,890	925,129	—	26½	28½
Washington Trust Bk	100	1,000,000	4,210,537	37,669,516	300	325
Tacoma—						
Natl Bank of Wash	12½	4,482,813	7,766,013	151,964,293	55	58
Puget Sound Natl Bk	10	2,000,000	3,244,265	66,884,717	v38	39

WEST VIRGINIA

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
Charleston—						
Bank of West Virginia	25	250,000	305,720	5,615,822	—	*100
Charleston Natl Bank	25	3,000,000	4,779,019	78,982,271	—	*52
Kanawha Bkg & Tr	100	500,000	1,428,747	21,916,929	—	*200
Kanawha Valley Bk	100	1,500,000	6,300,000	72,876,648	—	*175
Natl Bk of Commerce	100	600,000	1,327,062	19,909,672	—	*115
Huntington—						
First Hunting'n Natl	12½	1,000,000	3,000,210	74,206,266	50	—
Twentieth Street Bank	25	750,000	786,308	15,796,123	45	55
Guaranty Nat'l Bk (The)	50	400,000	644,215	17,209,702	90	—
Wheeling—						
Half Dollar Tr & Sav Bank	25	750,000	667,078	13,884,117	—	*65
Natl Bank of W Va	100	500,000	1,340,975	14,023,830	—	*66
So Wheeling Bk & Tr	100	100,000	636,624	6,030,790	—	*310
Security Trust Co	25	600,000	1,201,317	12,124,237	—	*65
Wheeling Dollar Savings & Trust Co	25	1,800,000	5,180,456	40,561,150	—	91½

WISCONSIN

National Banks Dec. 31—State Institutions—Dec. 31

	Par	Capital	Surplus & Profits	Gross Deposits	Bid	Ask
La Crosse—						
Batavian Natl Bank	10	p250,000	819,494	11,787,617	p—	—
Exchange State Bank	100	125,000	326,249	4,250,758	—	—
First National Bank	100	400,000	1,059,432	22,675,436	—	—
State Bk of La Crosse	100	150,000	661,771	10,856,744	—	—
Milwaukee—						
American State Bank	10	p250,000	1,166,086	35,229,026	58	63
Bay View State Bank	40	100,000	376,770	8,659,911	—	—
City Bank & Tr Co	100	500,000	932,494	24,774,009	190	—
First Wise Natl Bank	10	10,000,000	27,765,257	640,705,868	31	34
Holton State Bank	20	150,000	407,772	9,864,501	—	—
Home Savings Bank	20	200,000	1,520,566	28,598,124	78	—
Kilbourn State Bank	20	100,000	526,944	11,008,378	—	—
Layton Park State Bk	20	200,000	592,027	11,073,639	—	—
Lincoln State Bank						
Common	50	100,000	257,435	10,534,857	—	—
Income debentures		100,000				
Marine Natl Exch Bk	10	4,400,000	9,097,098	150,864,017	51	55
Marshall & Insley Bk	20	5,000,000	8,283,433	224,527,999	70	74
Milwaukee County Bk	5	125,000	1,381,784	32,962,734	—	—